REGISTERED No. M. 4821.

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. VI] Trivandrum, Tuesday, 25th May 1954/11th Idavam 1129. [No. 21

PART I

CONTENTS

Orders of Appointments, Promotions, Transfers, Postings, Grant of leave, Investiture of powers, Declarations, Notifications, Proceedings Orders etc., issued by the Departments of Government Secretariat—Awards of Industrial Tribunals—Season Report—Statement of prices of necessaries—Public Service Commission Notification.

Section i—Central Acts Nos. 18, 19, 20, 21, 22 & 23 of 1954.

" iii—Travancore-Cochin Act 10 of 1953 (Malayalam)

" Act 7 of 1952 (Amendment) (Malayalam)

" Act 13 of 1952 (Amendment) (Malayalam)

" v—The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill No. 20 of 1954

ഗവണ്മെന്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റുകളിൽ നിന്നുള്ള നിയമനങ്ങൾ, ഉദ്യോഗക്കയറ്റങ്ങൾ, സ്ഥലംമാറ്റങ്ങൾ, സ്ഥലനിർണ്ണയങ്ങൾ, അവധികൾ, അധികാരങ്ങൾ, പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ, പരസ്യങ്ങൾ, നടപടികൾ, ഉത്തരവുകൾ മുതലായവ—തൊഴിൽതർക്കമധ്യസ്ഥന്മാരുടെ തീരുമാനങ്ങൾ—കാലാവസ്ഥ റിപ്പോർട്ട്—നിത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വിലവിവരപ്പട്ടിക — പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ വക പരസ്യം.

സെക്ഷൻ i — 1954-ലെ 18, 19, 20, 21, 22, 23 ഇവ കേന്ദ്രആക്ടുകൾ.

" iii തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി 1953-ലെ 10-ാം ആക്റ്റ് (മലയാളം).

" 1952-ലെ 7-ാം ആക്റ്റ് (ഭേദഗതി) (മലയാളം)

" 1952-ലെ 13-ാം ആക്റ്റ് (ഭേദഗതി) (മലയാളം).

" v ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജ്യർ കോഡ് (ഭേദഗതി) 1954-ലെ 20-ാംനമ്പർബിൽ

Chief Secretariat.

APPOINTMENTS, TRANSFERS, POSTINGS, PROMOTIONS, GRANT OF LEAVE, INVESTITURE OF POWERS ETC.

No. S. 6. 5212|54|CS. 11th May 1954.

Sri V. N. Rajan, I. C. S. will hand over charge of the Office of Chief Secretary to Government on the afternoon of 31st May 1954.

2. Sri B. V. K. Menon, I. A. S., First Member, Board of Revenue is appointed to act as Chief Secretary to Government vice Sri V. N. Rajan, I. C. S.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,

M. ABDUSSALAM,
Secretary to Government

No. S6-5212 54|CS. 22nd May 1954.

Consequent on the appointment of Sri B. V. K. Menon, I. A. S., First Member, Board of Revenue as Chief Secretary to Government, the following appointments are sanctioned:—

1. Sri P. A. Kasim, Second Member, Board of Revenue to be acting First Member, Board of Revenue vice Sri B. V. K. Menon, I. A. S.

2. Sri V. K. Velayudhan, Officer on Special Duty (Integration) to be acting Second Member, Board of Revenue vice Sri P. A. Kasim, but to continue to work as Officer on Special Duty (Integration) till 7-7-1954.

3. Sri P. K. Velayudhan, Secretary, Board of Revenue to be acting Second Member, Board of Revenue vice Sri V. K. Velayudhan on other duty.

No. S6-11307|54 CS. 22nd May 1954.

Sri S. V. Muthuswamy, acting Assistant Finance Secretary to Government is granted privilege leave for one month and 6 days from 21-5-1954 or date of avail.

2. Sri M. Balakrishnan Nair, Special Officer for revision of Codes will act as Assistant Finance Secretary vice Sri Muthuswamy and continue as Special Officer.

3. Sri A. Prabhakaran, acting Assistant Finance Secretary will continue as such vice Sri Balakrishnan Nair on other duty.

4. Sri K. A. Sreedhara Menon, acting Superintendent, Stamp Manufactory will continue as such vice Sri Prabhakaran on other duty.

No. CJ3-5490|54|CS 11th May 1954.

1. In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 12 of the Code of Criminal Procedure 1898 (Central Act V of 1898) the undermentioned persons are appointed as Magistrates of

the First Class within the area specified against their names:—

Name.	Area.
(a) Sri P. T. Koshy	Area comprised within the jurisdiction of the Taluk First Class Magistrate's Court, Kunnathoor.
(b) Sri S. H. Kalyanasundaram	Area comprised within the jurisdiction of the Taluk First Class Magistrate's Court, Shencottah.

2. In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 12 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Central Act V of 1898) the undermentioned persons are appointed as Magistrates of the Second Class within the areas specified against their names:—

Name.	Area.
(a) Sri K. T. George	Area comprised within the jurisdiction of the Taluk Second Class Magistrate's Court, Pathanamthitta.
(b) Sri A. Gnanappaoo Nadar	Area comprised within the jurisdiction of the Taluk Second Class Magistrate's Court, Thovala.

No. C18-5496|54|CS. *19th May 1954.*

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Central Act V of 1898) Government are pleased to appoint the person noted at foot to be a Magistrate of the First Class with jurisdiction over the area noted against his name.

Name.	Area.
Sri T. R. Velunny	Area comprising the District of Trivandrum.

In pursuance of the provisions contained in sub-section (1) of Section 10 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Central Act V of 1898) Government are pleased to appoint the undermentioned Magistrate of the First Class to be District Magistrate in the District noted against his name.

Name	District
Sri T. R. Velunny	Trivandrum.

No. L. Dis. 10827|54|CS. *18th May 1954.*

In pursuance of sub-section 1 of Section 10 of the Code of Criminal Procedure 1898 (Central Act V of 1898) Sri P. R. Nedungadi, Deputy Collector and Sub Divisional Magistrate, Trivandrum, is invested with the powers of a District Magistrate till the date Sri T. R. Velunny assumes charge as Collector and District Magistrate, Trivandrum.

L. Dis. 11215|54|CS. *19th May 1954.*

In pursuance of sub-section (1) of Section 10 of the Code of Criminal Procedure 1898 (Central Act V of 1898) Sri P. R. Nedungadi, Deputy Collector and Sub Divisional Magistrate, Trivandrum, is invested with powers of a District Magistrate, during the absence of Sri T. R. Velunny, Collector and District Magistrate, Trivandrum, granted permission to leave jurisdiction with effect from the afternoon of 19-5-1954 to proceed to Trichur in connection with an enquiry.

No. L. Dis. 10321|54|CS. *19th May 1954.*

Under Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Central Act V of 1898) the undermentioned First Class Magistrate within the area specified against his name, is empowered to try cases summarily.

Name.	Area.
Sri P. K. Oommen	Area comprised within the jurisdiction of the Taluk First Class Magistrate's Court Shertallai.

By order of His Highness the Raj Pramukh,
V. N. RAJAN,
Chief Secretary to Government.

NOTIFICATION.

G2-33365|51|CS. *15th May 1954.*

The following notification of the Ministry of Rehabilitation, Government of India is republished below.

NOTIFICATION.

No. 54 (17)|52-Prop.—In pursuance of the provisions of clause (d) of sub-section (1) of Section 18 of the Displaced Persons (Debts Adjustment) Act, 1951 (LXX of 1951), the Central Government hereby directs that the following amendment shall be made in the notification of the Government of India in the Ministry of Rehabilitation No. 54 (17)|52-Prop. dated the 13th February 1953, namely:—

In the said notification after condition (2) the following condition shall be inserted, namely:—

"(3) that the dispute shall be referred to Arbitration before taking the matter to a court of law".

By order of His Highness the Raj Pramukh,
V. N. RAJAN,
Chief Secretary to Government.

No. H8-10720|54|CS. *18th May 1954.*

The Notification No. 9|41|52-Police (1) dated the 6th Mar 1954 published by the Government of India, Ministry of Home Affairs, is republished for general information.

By order of His Highness the Raj Pramukh,
V. N. RAJAN,
Chief Secretary to Government.

Copy of Notification No. 9|41|52-Police (1) dated 6-5-1954 published by the Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi-2.

In exercise of the powers conferred by Sections 17 and 27 of the Indian Arms Act, 1878 (XI of 1878), the Central Government hereby directs that the following further amendments shall be made in the Indian Arms Rules, 1951, namely:—

In the Table set forth in Schedule VII to the said Rules—

1. After entry (1), the following entry shall be inserted, namely:—

(1)	
"(1A) Any ex-Indian Commissioned Officer of the Army, Navy or Air Force, so long as he is entitled to wear the uniform of such force	Revolvers or automatic pistols which formed part of equipment when in employment as such officer together with a reasonable quantity of ammunition for the same in respect of which licence may be granted | renewed."

2. In column 1, at the end of entry (3), the words, and figures "And who were exempted under Schedule I, before its revision with effect from the 1st August 1950, from the operation of the prohibitions and directions contained in the Act" shall be added.

3. At the end of item (xi) of entry (6), the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that the person concerned is an Indian national and that he was in receipt of the Award before the 15th August, 1947."

(Sd.)
Deputy Secretary to the Government of India.

NOTIFICATION

S6-10415|54|CS. *May 1954.*

The following notification No. 14 2|54-AIS (I) dated 27th April 1954, of the Government of India, Ministry of Home Affairs is republished for general information.

By order of His Highness the Raj Pramukh,
V. N. RAJAN,
Chief Secretary to Government.

No. 14 2|54-AIS (I)

GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-2, the 27th April 1954.

NOTIFICATION.

Sri M. Krishna Pillai, a Travancore-Cochin State Police Service Officer, selected under the Indian Police Service (Extension to States) Scheme, has been appointed on probation to the Indian Police Service with effect from the 1st April 1953.

N. N. CHATTERJEE,
Deputy Secretary to the Government of India.

DRAFT DECLARATION.

H3-33858|52|CS. *21st May 1954.*

Under Section 6 of the Land Acquisition Act 1089 Travancore Act XI of 1089, as continued in force by the Travancore-Cochin Administration and Application of Laws Act 1125 (VI of 1125) and as subsequently amended, Government hereby declare that the land specified below and measuring 8 acres 17 cents 437½ sq. links be the same a little more or less, is needed for the construction of a Sub-Jail at Nagercoil and under Section 7 of the said Act the District Collector, Trivandrum is directed to take order for the acquisition of the said land. A plan of the land is kept in the office of the District Collector, Trivandrum and may be inspected at any time during office hours.

[illegible]

1125-ல் திருவிதாங்கூர்-கொச்சி நிர்வாகமும் விதிகளும் குறித்த ஆக்ட் (1125-ல் 6-வது ஆக்ட்)-ன்படி நடைமுறையிலிருப்பதும், பின்னர் திருத்தப்பட்டதுமான 1089-ல் நிலம் பெறுதல் சம்பந்தமான ஆக்ட் (1089-ல் 11-வது திருவிதாங்கூர் ஆக்ட்) 6-வது வகுப்பின்படி அரசாங்கம் கீழ் குறிப்பிட்டுள்ளதும் ஏறக்குறைய 8 ஏக்கர் 17 செண்டு 437½ ச. லிங்க் விஸ்தீரணமுள்ளதுமான நிலம் நாகர்கோவிலில் சப் ஜெயில் கட்டவேண்டிய ஆவசியத்திற்கு வேண்டியிருக்கிறது என்று இதனால் தெரிவிக்கப்படுகிறது. மேற்கூறப்பட்ட நிலம் பெறுவதற்கு மேற்கூறப்பட்ட ஆக்ட் 7-வது வகுப்பின்படி திருவனந்தபுரம் ஜில்லா கலெக்டருக்கு அனுமதி அளித்திருக்கிறது. அந்த நிலத்தின் பிளான் திருவனந்தபுரம் ஜில்லா கலெக்டர் ஆபீஸில் வைத்திருப்பதும் ஆபீஸ் சமயத்தில் எக்காலத்தும் பரிசோதிக்கவும் செய்யலாம்.

Taluk— Agasteeswaram.

Village – Vadassery.

Sy. No.	*A.*	*C.*	*Sq. links.*
3166	..	12	..
3165|1	1	29	..
3165|2	..	14	..
3165|3	..	93	..
3165|4	..	21	250
3165|5	..	21	250
3165|6	..	19	250
3165|7	..	21	250
3167|1	..	5	500
3167|2	..	5	500
3167|3	..	5	500
3167|4	..	5	500
3167|5	..	5	500
3167|6	..	5	500
3167|7	..	5	500
3167|8	..	5	500
3168	1	69	..
3179|A	..	80	..
3179|B	..	80	..
3180|A|1	..	17	937½
3180|A|2	..	38	500
3180|B|1	..	36	437½
3180|B|2	..	20	562½
Total	8	17	437½

By order of His Highness
the Raj Pramukh,
V. N. RAJAN,
Chief Secretary to Government.

B

Development Department.

APPOINTMENT.

C3-3328|54|DD. *19th May 1954.*

Sri P. Kesavan will continue as Ag. Commissioner for the Advancement of Backward Communities vice Sri K. R. Viswambharan on other duty, until further orders.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,
V. V. JOSEPH,
Addl. Secretary to Government.

NOTIFICATIONS.

(1)

No. L1-17770|53|DD. *15th May 1954.*

The following draft of an amendment to the Travancore-Cochin Industrial Disputes Rules, 1951 which Government propose to make in exercise of the powers conferred by Section 38 of the Industrial Disputes Act 1947 (Central Act XIV of 1947) is hereby published as required by sub-section (1) of the said Section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the Draft will be taken into consideration after one month from the date of publication of this notification in the Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the specified time will be considered by Government.

DRAFT AMENDMENT.

After rule 50 of the said Rules the following rule shall be inserted namely:—

"50 A. DISSOLUTION OF WORKS COMMITTEES.

Government or where the power under Section 3 has been delegated to any officer or authority under Section 39, such officer or authority may, after making such inquiry as he or it may deem fit, dissolve any works Committee at any time by an order in writing if he or it is satisfied that the Committee has not been constituted in accordance with these rules or that no less than two thirds of the number of representatives of the workmen have, without any reasonable justification, failed to attend three consecutive meetings of the Committee or that the Committee has for any other reason ceased to function.

Provided that where a Works Committee is dissolved under this rule, the employer may and if so required by Government, or as the case may be by such officer or authority shall take steps to reconstitute the Committee in accordance with these rules."

(2)

D. Dis. 8696|54|DD. *18th May 1954.*

Whereas Government are satisfied that there is risk of small-pox being imported into Travancore and that ordinary provisions of the Law are insufficient for the purpose of preventing this.

Now, therefore in exercise of the powers conferred on them by Section 2 of the Epidemic Diseases Act of 1073 (Travancore Act II of 1073) as continued in force by the Travancore-Cochin Administration and Application of Laws Act 1125 (VI of 1125) Government declare vaccination against small-pox compulsory throughout the rural areas of Travancore for a period of one year from the date of publication of this Notification. The Rules published in the erstwhile Travancore Government Notification R. Dis. No. 200|32|L.GB. of 23rd February 1932 at pages 735-736 of the Part I of the Gazette dated 1st March 1932 shall apply during the said period to the rural areas of Travancore.

(3)

L1-9165|A|53|DD. *20th May 1954.*

In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 59 and Section 112 of the Factories Act 1948

(Central Act LXIII of 1948), Government hereby make the following further amendment to the Travancore-Cochin Factories Rules, 1952 published with notification L3-73|52|DD. dated 22-3-1952 in the Gazette No. 29 dated 15-7-1952, the same having been previously published as required by Section 115 of the said Act.

AMENDMENT.

To rule 104 of the said Rules, the following proviso shall be added namely:—

Provided that, if the Inspector is of opinion that any muster roll or register maintained as part of the routine of a factory gives in respect of any or all the workers in the factory the particulars required in the form prescribed under this rule, he may by order in writing direct that such muster roll or register shall to the corresponding extent be maintained in place of and treated as the overtime muster roll for exempted workers in that factory.

L1-9164 B|53|DD. 20th May 1954.

In exercise of the powers conferred by Section 26 of the payment of Wages Act, 1936 (Central Act IV of 1936) Government hereby make the following amendments to the Travancore-Cochin Payment of Wages (Factories) Rules, 1952 published with notification L3-1616|52|DD. (2) dated 15-11-1952 in the Gazette No. 47 dated 25-11-1952 the same having been previously published as required by sub-section (5) of the said Section.

AMENDMENTS.

In the said Rules:—

1. to rule 3(1) the following proviso shall be added namely:—

"Provided that, if the Inspector is of opinion that any muster roll or register maintained as part of the routine of a factory gives in respect of any or all the employed persons in that factory the particulars required in the form prescribed under this sub-rule he may by order in writing direct that such muster roll or register shall to the corresponding extent be maintained in place of and be treated as the Register of Fines of persons employed in that factory".

2. to rule 4, the following proviso shall be added namely:—

"Provided that, if the Inspector is of opinion that any muster roll or register maintained as part of the routine of a factory gives in respect of any or all the employed persons in that factory the particulars required in the form prescribed under this rule, he may, by order in writing direct that such muster roll or register shall to the corresponding extent be maintained in place of and be treated as this register required to be maintained under this rule".

3. to rule 17(3) the following proviso shall be added namely:—

"Provided that if the Inspector is of opinion that any muster roll or register maintained as part of the routine of a factory gives in respect of any or all the employed persons in that factory the particulars required in the form prescribed under this sub-rule, he may by order in writing direct that such muster roll or register shall to the corresponding extent be maintained in place of and be treated as the register required to be maintained under this sub-rule."

L1-9164|C 53|DD. 20th May 1954.

In exercise of the powers conferred by section 26 of the payment of Wages Act, 1936 (Central Act IV of 1936) Government hereby make the following amendments to the Travancore-Cochin Payment of Wages (Plantations) Rules, 1952 published with Notification L1-15834|50|DD. dated 22-4-1953 in the Gazette No. 18 dated 5-5-1953, the same having been previously published as required by sub-section (5) of the said Section.

AMENDMENTS.

1. Add the following proviso to rule 3(1)

"Provided that if the Inspector is of opinion that any muster roll or register maintained as part of the routine of a Plantation gives in respect of any or all the employed persons in that Plantation the particulars required in the form prescribed under this sub-rule he may by order in writing direct that such muster roll or register shall to the corresponding extent be maintained in place of and be treated as the Register of Fines of persons employed in that Plantation."

2. Add the following proviso to rule 4:—

"Provided that, if the Inspector is of opinion that any muster roll or register maintained as part of the routine of a Plantation gives in respect of any or all the employed persons in that Plantation the particulars required in the form prescribed under this rule, he may by order in writing direct that such muster roll or register shall to the corresponding extent be maintained in place of and be treated as the register required to be maintained under this rule".

3. Add the following proviso to rule 17(3):—

"Provided that, if the Inspector is of opinion that any muster roll or register maintained as part of the routine of a Plantation gives in respect of any or all the employed persons in that Plantation the particulars required in the form prescribed under this sub-rule, he may by order in writing direct that such muster roll or register shall to the corresponding extent be maintained in place of and be treated as the register required to be maintained under this sub-rule."

L1-9164|D 53|DD. 20th May 1954.

In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Minimum Wages Act, 1948 (Central Act XI of 1948) Government hereby make the following amendments to the Travancore-Cochin Minimum Wages Rules, 1951 published with Notification L1-16302|50|DD. dated 26-9-'51 in the Gazette No. 40 dated 2-10-1951 the same having been previously published as required by sub-section (1) of the said Section.

AMENDMENTS.

In the said Rules:—

1. to rule 21(4) the following proviso shall be added namely:

"Provided that, if the Inspector is of opinion that any muster roll or register maintained as part of the routine of an establishment gives in respect of any or all the employed persons in that establishment the particulars required in the form prescribed under this sub-rule he may, by order in writing direct that such roll or register shall to the corresponding extent be maintained in place of and be treated as the register of that establishment required to be maintained under this sub-rule".

2. to Rule 25(2) the following proviso shall be added namely:—

"Provided that if the Inspector is of opinion that any muster roll or register maintained as part of the routine of an establishment gives in respect of any or all the employed persons in that establishment the particulars required in the form prescribed under this sub-rule he may, by order in writing, direct that such muster roll or register shall to the corresponding extent be maintained in place of and be treated as the Overtime Register for workers in that establishment."

3. to rule 26(5) the following proviso shall be added namely:—

Provided that if the Inspector is of opinion that any muster roll or register maintained as part of the routine of an establishment gives in respect of any or all the employed persons in that establishment the particulars required in the forms prescribed under this sub-rule he may by order in writing direct that such muster roll or register shall to the corresponding extent be maintained in place of and be treated as the muster roll of workers in that establishment.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,

K. NARAYANA MENON,
Addl. Secretary to Government.

NOTIFICATION.

No. L. Ole. 6518|54|DD. 15th May 1954.

A statement showing the names of Industrial undertakings licensed under the Industries (Development and Regulation) Act 1951, during the period February to March 1954 for the establishment of new undertakings as also for substantial expansion of existing undertakings is published for the information of the public.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,

S. ANANTAKRISHNAN,
Deputy Secretary to Government.

A. NEW UNDERTAKINGS.

Name & address of the undertakings.	*Scheduled Industry*	*Lines of manufacture.*
1. Peelamadu Textiles Ltd., Peelamadu, Madras	10 (a) Textiles made wholly or in part of cotton including cotton yarn, hosiery and rope.	Cotton yarn.
2. Bharat Paper Mills Ltd., Shillong, Assam.	21— Paper including newsprint, paper Board and straw Board.	Paper.
3. Shrimali Saraswati Devi Bagaria, P. 59, Chittaranjan Avenue, Calcutta.	27(A) Vegetable oils.	Cotton seed oil.
4. M/s Amrit Lal & Co., 11, Sprott Road, Ballard Estate, Bombay.	23— Dye-stuff.	Naphthols, Fast Bases, Stabilised Azoics.
5. Jeypore Mining Syndicate Ltd. 55, Peters Road, Cathedral Post, Madras.	42— Ferro Manganese.	Ferro-Manganese

B. SUBSTANTIAL EXPANSIONS & NEW ARTICLES.

1. Jamshedpur Engineering and Machine Manufacturing Co., Ltd., P. O. Telco Works, Tatanagar, Bihar	4. Iron & Steel.	Steel Castings.
2. Kalinga Tubes Ltd., Chowdwar, Cuttack	Do.	Steel Pipes
3. Sri Durga Cotton Spinning & Weaving Mills Ltd., Calcutta.	10(a) Textiles made wholly or in part of cotton including cotton yarn hosiery and rope	Cotton yarn and cloth.
4. Kothari Textiles Ltd., Oriental Building, Armenian Street, Madras.	Do.	Cotton yarn.
5. Tirumurti Mills Ltd., Udumalpet, Madras	Do.	Cotton yarn.
6. M/s. Modi Spinning & Weaving Mills Co., Ltd., Modinagar, U. P.	Do.	Cotton yarn and cloth.
7. Lalbhai Trieumat Mills Ltd., Rakhia Road, Ahmedabad— 10.	Do.	Cotton yarn.
8. Karthikeya Spinning & Weaving Mills Ltd., Singanallur P. O., Madras.	Do.	Cotton yarn and staple fibre yarn.
9. M/s. Rattan & Co., Sorab Baug, Bombay—Agra Road, Ghat-Kopur, Bombay.	10 (c) Textiles made of wool, including woollen yarn, hosiery carpets & druggets.	Worsted cloth.
10. India Woollen Textile Mills, Grand Trunk Road, Chheharta, Punjab.	Do.	Woollen and worsted material and Merino yarn.
11. Swadeshi Manufacturing Syndicate Ltd., Civil Lines, Ludhiana, Punjab.	Do.	Woollen yarn.
12. The Travancore Rayons Ltd., Rayonapuram P. O., Travancore-Cochin.	10 (e) Textiles made of artificial silk including artificial silk yarn.	Rayon yarn transparent paper and carbon-di-sulphide.
13. Bombay Dyeing and Manufacturing Co., Ltd., Neville House, Ballard Estate, Bombay.	10 (f) Textiles made wholly or in part of staple fibre.	Yarn and cloth out of staple fibre (New articles).
14. M/s. Orissa Cement Ltd., (Rajgangpur) E. I. Rly., Scindia House, P. B. 364. New Delhi.	12. Cement.	Cement.
15. The National Rayon Corporation Ltd., Ewart House, Bruce Street, Bombay.	15— Heavy chemicals including fertilizers.	Caustic Soda and chlorine.
16. National Electrical Industries Ltd., Industrial Estate, Lalbaug, Parel, Bombay.	18— Machine tools.	Motorised Bench Grinders.
17. M/s. Albert David Ltd., 15, Chittaranjan Avenue, Calcutta— 13.	22. Pharmaceuticals and Drugs.	Streptomycin and Dihydro Streptomycin and Isonicotinic Hydrazide.
18. Central Distillery and Chemical Works Ltd., Meerut Cantt.	Do.	B. P. & B. P. C. preparations including tinctures, Drugs and injections.
19. Tata Chemicals Ltd., Bombay House, Bruce Street, Bombay.	Do.	Benzene Hexachloride.
20. Alembic Chemical Works Ltd., Baroda.	Do.	Pure dried Yeast.
21. Raptakos Brett & Co., Ltd., Dr. Annie Besant Road, Worli, Bombay.	Do.	Sorenol
22. Associated Cement Co., (Katni Works).	37— Glass & Ceramics.	Firebricks.
23. Hindustan National Glass Manufacturing Co., Ltd., P. O. Rishra, Hooghly.	Do.	Glassware.
24. Mysore Iron and Steel Works, Bhadravati (Mysore).	No. 41— Ferro Manganese.	Ferro Manganese (New Article).

AWARDS OF INDUSTRIAL TRIBUNALS.

I

L Dis. 1183|54 DD. *18th May 1954.*

The award of the Industrial Tribunal, Ernakulam in respect of the dispute between the St. Thomas Piolet Boat Service, Niranam Thiruvella, represented by its Manager and their workman K. Gopala Pillai represented by the Steam and Motor Crew Association, Alleppey received by Government on 7-5-1954 is hereby published under section 17 of the Industrial Disputes Act 1947 (Central Act XIV of 1947).

By order of His Highness
the Raj Pramukh,

K. NARAYANA MENON,
Addl. Secretary to Government.

IN THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, ERNAKULAM.

Present:

Sri C. Sankara Menon, B. A., B. L.,

Industrial Tribunal.

ADJUDICATION No. 5|54.

In the matter of the industrial dispute

Between

THE ST. THOMAS PIOLET BOAT SERVICE, NIRANAM, THIRUVELLA.

Represented by

HIS MANAGER.

And

THEIR WORKMAN, K. GOPALA PILLAI

Represented by

THE STEAM AND MOTOR CREW ASSOCIATION, ALLEPPEY.

APPEARANCES:—Nil.

AWARD.

The Government of Travancore-Cochin by their order L4-21188|54|DD. dated 10-2-1954 referred the following points of industrial dispute between the St. Thomas Piolet Boat Service, Niranam, Thiruvella represented by its Manager and their workman K. Gopala Pillai represented by the Steam and Motor Crew Association, Alleppey to this Tribunal for adjudication:—

"Is the discharge or refusal of work to Sri K. Gopala Pillai justifiable?

To what reliefs is he entitled in case:

(a) the discharge or refusal of work is justifiable?

(b) the discharge or refusal of work is not justifiable?

Is the worker eligible for any arrear wages? If so to what extent?

Is the worker entitled for any unemployment wages for the period of unemployment? and if so to what extent?"

On receipt of the above order the parties were as usual called upon to put in their statements clarifying the issues referred for adjudication. The Management put in its statement in duplicate on 1-3-1954 and the Motor Crew Association put in its statement on 16-3-1954. The case was thereupon posted for evidence to 12-4-1954 at Alleppey camp on the special request of the Association. When the case was called on for hearing on 12-4-1954 the representatives of both parties were present. They had no witnesses to be examined and they were not prepared to proceed with the case. When they were told that they must either examine the parties themselves and proceed with the case or apply for adjournment both parties applied for adjournment. The case was therefore posted to this day as agreed to between the parties. The parties were expressly directed to be ready with their evidence on this day. When the case was taken up for hearing today the Labour Union representative and the workman concerned in the dispute alone were present. The management or its representative was absent. Another case posted for this day was therefore taken up as the first case and it was finished by 12 noon. As the management did not turn up at that time also and as there was no information regarding the absence the case was put off till 1 P. M. to see whether the manager would turn up or give some information regarding his absence. As nobody came to represent the management even after 1 10 P. M. and no explanation was forth-coming for the absence of the management this court had no other go but to proceed with the case under Rule 19 of the Travancore-Cochin Industrial Disputes Rules. The workman concerned in this case was therefore examined on his side and Exs. I & II were filed. Ex. I shows that the workman concerned in the dispute was not dismissed nor discharged but he was refused work from 4-11-1953. It is admitted by one of the managers in Ex. II that the workman, Gopala Pillai, was denied work without assigning any reason. Gopala Pillai as his own witness swears that he was not given any charge sheet, that he was not called upon to explain any offence charged against him, that no enquiry was conducted and that he was refused work from 4-11-1953 as per Ex. I. The only reason according to him which led to the action of the management in issuing Ex. I is the breaking of the propeller of one of the boats of the company while it was in service. The propeller was broken as a result of contact with a hidden stone in the backwaters. This according to Gopala Pillai ought to be answered by the pilot of the boat and not by him who was only a boat master engaged in issuing tickets to and collecting fares from passengers. There is no counter evidence. It is not denied that Gopala Pillai was the boat master. If so what he states must be accepted as it was not the duty of the boat master to navigate the vessel safely. In these circumstances I have to hold that the refusal of employment to Sri Gopala Pillai is unjust and unfair. I therefore direct that Sri Gopala Pillai must be reinstated in service with all arrears of wages.

Camp: Alleppey, C. SANKARA MENON,
3—5—1954. *Industrial Tribunal.*

APPENDIX

Exhibits filed for management

Nil

Exhibits filed for workman

I. Letter dated 3-11-1953 from St. Thomas Pilot Boat Service, Niranam, Thiruvella to Gopala Pillai.

II. Proceedings of the conciliation conference held on 9-12-1953 to settle the dispute between the parties.

Witnesses examined for Management

Nil

Witness examined for workman

1. Sri K. Gopala Pillai, S|o Narayana Pillai, Chenganoor.

Court witness

1. T. Ramavarma Thirupad, Head Clerk, Office of the Industrial Tribunal, Ernakulam.

II

L. Dis. 14747|53 DD. *18th May 1954.*

The award of the Industrial Tribunal, Ernakulam in respect of the dispute between Sri N. J. Mathew, Proprietor, Malabar Timber Exporting Company, Alleppey and his workmen represented by the Commercial Employees Union, Alleppey received by Government on 7-5-1954 is hereby published under Section 17 of the Industrial Disputes Act 1947 (Central Act XIV of 1947).

By order of His Highness
the Raj Pramukh,

K. NARAYANA MENON,
Addl. Secretary to Government.

IN THE INDUSTRIAL TRIBUNAL, ERNAKULAM.

Present:

Sri C. Sankara Menon, B. A., B. L.,

Industrial Tribunal.

ADJUDICATION No. 60|53.

In the matter of the industrial dispute

Between

SRI N. J. MATHEW, PROPRIETOR, MALABAR TIMBER EXPORTING COMPANY, ALLEPPEY.

And

HIS WORKMEN

Represented by

THE COMMERCIAL EMPLOYEES' UNION, ALLEPPEY.

APPEARANCES:—

Messrs. C. B. Pai, B. A., B. L.,
P. Govindan Nair, B. A., M. L., and *For Management.*
K. V. R. Shenoi, B. A., B. L.,
Advocates, Ernakulam.
Sri N. I. Thomas, B. A., B. L., *For Workmen.*
Advocate, Alleppey.

AWARD.

The Government of Travancore-Cochin by their order L4-14747|53|D. D. dated 14-11-1953 referred the following points of industrial dispute between Sri N. J. Mathew, Proprietor, Malabar Timber Exporting Company,

Alleppey and his workmen represented by the Commercial Employees' Union, Alleppey to this Tribunal for adjudication: —

"1. Whether the discharge of Sri M. M. Varghese and Sri P. F. Paul is justifiable?

2. To what relief are the employees entitled:

(a) in case their discharge is justifiable?

(b) in case their discharge is not justifiable?

3. Whether any unavailed portion of leave is due to the credit of these employees and if so, whether they are entitled to any payment in lieu thereof and to what extent.

4. Whether these employees are entitled to receive any arrears of bonus for any of the past years from 1946 till the date of discharge and if so to what extent?"

After the parties put in their claim-counter statements and after the case was posted for evidence the Union representatives failed to appear. When the Union as representing the only two workmen of the company above referred to was sought to be made exparte, the workmen concerned appeared and sought permission of this court for prosecuting their case themselves. They were allowed to do so and the case was posted for evidence to this day. When the case was taken up for hearing today both parties and their advocates expressed a desire to talk the matter out of court. Time being granted for settlement the parties put in a joint petition embodying the terms of compromise which are as follows:—

"(1) The management of the Malabar Timber Exporting Co., will pay Sri M. M. Varghese, an amount of Rs. 355 (Three hundred and fifty-five) and Sri P. F. Paul, Rs. 280 (Two hundred and eighty) in full and final settlement of all their claims against the management.

(2) The workmen do not press the other issues referred for adjudication in the above dispute. Parties have also agreed to bear their costs."

As the compromise was affected and the petition signed by the parties and their advocates in my presence I accept the compromise as genuine.

In the result, I pass an award on the terms set forth above. The amounts agreed to be paid should be paid within one month from this date. The parties will bear their costs.

Camp Alleppey
Dated 3-5-1954.

C. SANKARA MENON,
Industrial Tribunal.

PROCEEDINGS

Development Department (N. E. S. Section)

N. E. S. BLOCKS—SOCIAL EDUCATION ORGANISERS—APPOINTMENT OF.

Read:—Letter No. CPA|100(14) 54 dated 1-3-54 from the Community Projects Administration (Planning Commission).

ORDER NO. NES-1909|54 DD DATED 21-5-1954

Government propose to open a few N. E. S. Blocks in the State in 1954. Social Education Organisers have to be appointed for these Blocks.

2. The minimum educational qualification for the appointment is a Bachelor's Degree of a University. Relaxation will be made in the case of those who have had at least 5 years' experience of Social Work in a recognised Institution engaged in social and village reconstruction activities. Physical fitness will be insisted on. The candidates to be appointed will have to undergo training. The period, the date of commencement and the place of training will be fixed later. The candidates will get a stipend of Rs. 50 per mensem during training. They will have to execute a bond. After training they will be appointed on a scale of Rs. 80-100. The appointments will be temporary.

3. The appointments will be made in accordance with the following procedure:—

Applications will be invited, specifying the qualifications and conditions stated in para 2. The candidates will be required to appear for interview at their own cost. The place and time of interview will be fixed later. There will be an initial selection by a Selection Board of one and a half times the number required and a final selection based upon a pre-selection training test of about 3 days conducted by a Committee.

4. Government are pleased to constitute (A) the Selection Board for the initial selection and (B) the Committee for the final selection consisting of the following members:—

A. Selection Board.

1. The Development Commissioner.
2. The Director of Public Instruction.
3. The Director of Agriculture.
4. The Principal, Extension Training Centre, Marattara.
5. Sri Amrithanatha Iyer, President, Village Union, Mancompu.
6. Mrs. S. K. George, Principal, Adult Education Board, Kasturbhai Trust, Trichur.
7. Sri K. G. Pillai, Convener, Bharat Sevak Samaj, Trivandrum.
8. Sri Puthot Achuthn Menon, B. A., B. L., Advocate, Irinjalakuda.

B. Committee.

1. The Development Commissioner.
2. The Director of Agriculture.
3. The Director of Public Instruction.
4. The Principal, Extension Training Centre, Marattara.

5. The Public Service Commission has agreed to the Chairman or one of its members being associated with the Selection Board and Committee and to arrange for the selection of candidates in accordance with the procedure indicated in para 3. The Chairman or Member of the Public Service Commission associating with the Board and Committee will be the Chairman of the Board and Committee.

6. If the Development Commissioner is not available, Sri V. K. Velayudhan, Officer on Special Duty (Integration) will function as a member of the Board and Committee in the place of the Development Commissioner.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,
C. NARAYANA PODUVAL,
Asst. Secretary to Government.

ORDER

L4-9105|54|DD. *21st May 1954.*

Whereas the Government are of opinion that an industrial dispute exists between Sri A. Ramakrishnan, Proprietor, S. N. V. Industries, Alleppey and the workmen in his branch Coir Factory at Velorvattam, Shertallai represented by the Shertallai Coir Factory Workers Union, Pattanakkad, Shertallai in respect of the matters mentioned in the annexure to this order.

And whereas in the opinion of Government it is necessary to refer the dispute for adjudication,

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Section 10(1)(c) of the Industrial Disputes Act 1947 (Central Act XIV of 1947) Government hereby direct that the said industrial Disputes be referred for adjudication to the Industrial Tribunal Ernakulam having its place of sitting at Ernakulam.

ANNEXURE.

1. To what relief are the workers entitled consequent on the closure of the branch coir factory of the S. N. V. Industries at Velorvattam, Shertallai.

2. Whether the workers are entitled to any bonus for 1952 and 1953 and if so at what rate and who are the workers entitled to receive the bonus.

3. Whether any leave wages is due to the workers for 1952 and 1953. If so to what extent and who are the workers entitled to receive the same.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,
K. NARAYANA MENON,
Addl. Secretary to Government.

DECLARATION.

Under Section 5 of the Land Acquisition Act 1070 (Cochin Act II of 1070) as continued in force by the Travancore-Cochin Administration and Application of Laws Act 1125 (VI of 1125) and subsequently amended Government hereby declare that the land described below be the same a little more or less is needed for public purpose stated below, and under Section 6 of the said Act direct the District Collector [illegible] to

take order for the acquisition of the said land. A plan of the land is kept in the office of the District Collector, Trichur, and may be inspected at any time, during office hours.

൧൧൨൮-ലെ ൧൧-ാം നമ്പരായ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി ഭൂമിയെടുപ്പു ആക്ട് (൧൧൨൮-ലെ ൧൧-ാം ആക്ട്) ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പിന്നീട് ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുള്ള ൧൦൯൦-ലെ ഭൂമി എടുപ്പ് ആക്ട് (കൊച്ചി ൧൦൯൦-ലെ ൧-ാം ആക്ട്) ൫-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു താഴെ പറയുന്ന ഭൂമി താഴെ പറയുന്ന പൊതു ഉപയോഗത്തിനു ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതായി ഇതിനാൽ അറിയിക്കുകയും, പ്രസ്തുത ൫-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം പ്രസ്തുത ഭൂമി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ എടുക്കുന്നതിന് തൃശ്ശിവപേരൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർക്കു നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ ഒരു പ്ലാൻ തൃശ്ശിവപേരൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടരുടെ ആഫീസിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതും, ആഫീസ് സമയങ്ങളിൽ എപ്പോഴും പരിശോധിക്കാവുന്നതുമാകുന്നു.

(LE 4620|53)

D. Dis. 9809 54|DD. *18th May 1954.*

Taluk— Mukundapuram. *Village* Kalletumkara.

Extent- 2 cents only.

Purpose— For a well.

Pandaravaka Verumpattam Paramba Sy. 170|5 newly sub-divided from Sy. 170|4. Bounded on the north by Sy. 170|4, east 171|3, south 170|2, and west 170|1. Extent 2 cents only. Pattadar & occupant—Manakattampadi Kunhayyappan's wife Karumba.

താലൂക്ക്—മുകുന്ദപുരം. വില്ലേജ്—കല്ലേറ്റുംകര.

വിസ്തീർണ്ണം—൨ സെന്റ്.

ആവശ്യം—ഒരു കിണറ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്.

പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വെ ൧൭൦/൪-ൽ നിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൫. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെ ൧൭൦/൪, കിഴക്ക ൧൭൧/൩, തെക്ക ൧൭൦/൨, പടിഞ്ഞാറ ൧൭൦/൧. വിസ്തീർണ്ണം—൨ സെന്റ്. പട്ടയക്കാരനും കൈവശക്കാരനും—മണക്കാട്ടമ്പടി കുഞ്ഞയ്യപ്പൻ ഭാര്യ കറമ്പ.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,

K. NARAYANA MENON,
Addl. Secretary to Government.

Department of Education, Health, etc.

NOTIFICATIONS

(1)

EM7-13856 54 EHL. *21st May 1954.*

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Charitable Endowments Act, 1890 (Central Act VI of 1890) the Government of Travancore-Cochin are hereby pleased to order that the property specified in column (2) of the Schedule appended herewith belonging to the Endowment mentioned in column (1) thereof shall, from the date of publication of this notification, be vested in the Treasurer of Charitable Endowments, Travancore-Cochin subject to the terms mentioned below.

1. The Endowment may be called the 'Ichakutty Nambishttathiri Amma Prize Fund'.

2. The amount of the endowment, namely Rs. 150 (Rupees one hundred and fifty only) shall be vested in the Treasurer of Charitable Endowments, Travancore-Cochin under the Charitable Endowments Act, 1890 (Central Act VI of 1890).

3. The corpus of the Endowment shall be invested in gilt-edged securities or other securities approved by Government.

4. The Headmistress of G. H. School, Tripunithura shall be the Administrator of the Fund.

5. The annual income accruing from the fund shall be utilised for the award of a prize to the pupil of G. H. School, Tripunithura, who stands first in the Form III annual examination and who continues her studies in the Secondary Classes in G. H. School, Tripunithura.

6. The prize shall be awarded in the shape of books.

7. If in any year the prize is not awarded or if there is any surplus amount left after awarding the prizes that amount shall be added to the corpus of the Fund.

8. The annual interest of the Endowment shall be made available to the Headmistress, G. H. School, Tripunithura at her request and she is given full discretionary powers to select suitable books for the award of the prize.

9. The prize shall be awarded once in a year on any suitable occasion as decided by the Headmistress, G. H. School, Tripunithura.

10. Whenever doubt or disputes arise regarding the award of the prize, it shall be referred to the Director of Public Instruction, whose decision shall be final.

11. In any year if two or more pupils secure the highest marks, the prize shall be awarded to them in equal shares.

12. Notwithstanding anything contained in the above terms, Government shall have the right to modify or alter any of the terms at their discretion.

SCHEDULE

(1) *Name of Endowment.*	(2) *Details of property.*
"The Ichakutty Nambishttathiri Amma Prize Fund"	Rs. (150) One hundred and fifty only.

(2)

No. EM7-13856|54|EHL. *21st May 1954.*

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Charitable Endowments Act, 1890 (Central Act VI of 1890) the Government of Travancore-Cochin are hereby pleased to order that the property specified in column (2) of the Schedule appended herewith belonging to the Endowment mentioned in column (1) thereof shall, from the date of publication of this Notification, be vested in the Treasurer of Charitable Endowments, Travancore-Cochin subject to the terms mentioned below.

1. The Endowment may be called the "R. I. N. A. (R. Ichakutty Nambishttathiri) Memorial Prize Fund".

2. The amount of Endowment namely Rs. 150 (Rupees one hundred and fifty only) shall be vested in the Treasurer of Charitable Endowments, Travancore-Cochin under the Charitable Endowments Act, 1890 (Central Act VI of 1890).

3. The corpus of the Endowment shall be invested in gilt-edged securities or other securities approved by Government.

4. The Headmistress of G. H. School, Tripunithura shall be the Administrator of the Fund.

5. The annual income accruing from the Fund shall be utilised for the award of a prize to the pupil of G. H. School, Tripunithura who stands first in the Form II annual examination and who continues her studies in the Secondary Classes in the G. H. School, Tripunithura.

6. If in any year the prize is not awarded or if there is any surplus amount left, that amount shall be added to the corpus of the Fund.

7. The annual interest of the Endowment shall be made available to the Headmistress, G. H. School, Tripunithura at her request and she is given full discretionary powers to select suitable articles for the amount for the award of the prize.

8. The prize shall be awarded once in a year on any suitable occasion, as decided by the Headmistress, G. H. School, Tripunithura.

9. Whenever doubt or disputes arise regarding the award of the prize, it shall be referred to the Director of Public Instruction, whose decision shall be final.

10. In any year if two or more pupils secure the highest marks the prize shall be awarded to them in equal shares.

11. Notwithstanding anything contained in the above terms, Government shall have the right to modify or alter any of the terms at their discretion.

SCHEDULE.

(1) *Name of Endowment.*	(2) *Details of property.*
"R. I. N. A. (R. Ichakutty Nambishttathiri) Memorial Prize Fund"	Rs. (150) One hundred and fifty only.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,

M. ABDUSSALAM,
Secretary to Government.

DECLARATIONS.

I

ED4-2464|53|RHL. 8th May 1954.

Under Section 6 of Act XI of 1089 as continued in force by the Travancore-Cochin Administration and Application of Laws Act (VI of 1125) it is hereby declared that an extent of 50 cents of land comprised in Sy. No. 93|1|38 of the Velinaloor Village, Kottarakara taluk, is needed for a public purpose to wit, for the Thevanoor D. V. Primary School.

The plan of the land to be acquired for the purpose is available for inspection at the office of the District Collector, Quilon.

൧൧൨൫-ലെ ൬-ാം നമ്പർ ആക്ടായ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി സംസ്ഥാനനിയമങ്ങളും പ്രയോഗവും ആക്ട് പ്രകാരം നിലവിലിരിക്കുന്ന ൧൦൬൪-ലെ ൧൧-ാം നമ്പരായ തിരുവിതാംകൂർ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആക്ട് ൬-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം ഇതിനാൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നതെന്തെന്നാൽ,

കൊട്ടാരക്കര താലൂക്കിൽ വെളിനല്ലൂർ വില്ലേജിൽ സർവ്വേ നമ്പർ ൯൩/൧/൩൮-ൽ ഉൾപ്പെട്ട ൫൦ സെന്റ് സ്ഥലം ഒരു പൊതു ആവശ്യത്തിനായി അതായത്, തേവന്നൂർ ഡി. വി. പ്രൈമറിസ്കൂളിന്റെ വകയ്ക്കു ആവശ്യമുണ്ടെന്നതിനാൽ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നു.

ഏറ്റെടുക്കപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ പ്ലാൻ കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കളക്ടർ ആഫീസിൽ പരിശോധനയ്ക്കു ലഭിക്കുന്നതാണ്.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,

V. K. VELAYUDHAN,
Secretary to Government.

II

L. Dis. No. 2085|51|RHL. 20th May 1954.

Under Section 6 of Act XI of 1089 as continued in force by the United State of Travancore and Cochin Administration and Application of Laws Act VI of 1125 it is hereby declared that an extent of 50 cents of land in Sy. Nn. 177 and 178 of Manickal Village, Nedumangad Taluk is needed for a public purpose, to wit, for the use of Vellanickal Primary School

The sketch of the land to be acquired on nominal compensation is available for inspection at the office of the District Collector, Trivandrum.

൧൧൨൫-ലെ ൬-ാം നമ്പർ ആക്ടായ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി സംസ്ഥാന നിയമങ്ങളും പ്രയോഗവും ആക്ട് പ്രകാരം നിലവിലിരിക്കുന്ന ൧൦൬൪-ലെ ൧൧-ാം നമ്പരായ തിരുവിതാംകൂർ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആക്ട് ൬-ാം വകുപ്പു പ്രകാരം ഇതിനാൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നതെന്തെന്നാൽ, നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിൽ മാണിക്കൽ വില്ലേജിൽ വെള്ളാണിക്കൽ പ്രൈമറിസ്കൂളിന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി സർവ്വേ ൧൭൭, ൧൭൮ നമ്പറുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ൫൦ സെന്റ് സ്ഥലം പൊതു ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി ആവശ്യമുണ്ട്. ഏറ്റെടുക്കപ്പെടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ പ്ലാൻ തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കളക്ടർ ആഫീസിൽ പരിശോധനയ്ക്കു ലഭിക്കുന്നതാണ്.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,

M. ABDUSSALAM,
Secretary to Government.

Finance Department.

NOTIFICATION

No. Fin.(e)5-11749|54. 15th May 1954.

It is hereby notified for the information of the public that three annas, five annas, ten annas, three rupees, and six rupees denominations of Hundi Stamp papers will be printed on watermarked papers used for printing General and Court Fee Stamp Papers suitably cut into the size of the Hundi Stamp papers and showing the following watermarks and issued with effect from 1-7-1954.

1. *Three annas, Five annas and Ten annas denominations.*

(1) The "Conch" with design around.

(2) തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി.

(3) The Value "One Rupee and under three".

2. *Three Rupees and Six Rupees denominations.*

(1) The "Conch" with the design around.

(2) തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി.

(3) The Value "Rs. Ten and under Forty."

The printing will be done in the following colours.

Denomination.	*Colour.*
(1) Three annas	Celeste blue
(2) Five annas	Pale green
(3) Ten annas	Viridine
(4) Three Rupees	Fast geranium
(5) Six Rupees	Magenta

The Hundi stamp papers of these denominations already printed and issued will also continue to be current.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,

P. S. PADMANABHAN,
Finance Secretary to Government.

PROCEEDINGS

Travelling Allowance—Journey on tour—Members of Committee constituted by Government.

Read: (1) Letter No. G.A.2-7.14, dated 7-4-1954 from the Comptroller.

(2) G.P.D.Dis. 23035|52|Fin. dated 9-10-1952.

ORDER NO. FIN. (b)4-12869|54, TRIVANDRUM, DATED 19TH MAY, 1954.

The Travelling Allowance of members of Committees constituted by Government is regulated by the rules in Appendix 13 of the T. S. R. which provides only for certain specified classes of journeys. Daily Allowance is admissible only for the days of sitting of the Committees and not for tours undertaken by such Committees in connection with their duties. In the case of some of these Committees, it is found that the members have to go to several places both inside and outside the State to collect information for the work of the Committee. The rules in Appendix 13, T.S.R. do not provide for the grant of Travelling Allowance for such journeys and consequently difficulty is experienced in regulating the Travelling Allowance of members when they undertake journeys on tour. The Comptroller has, therefore, suggested that Appendix 13 may be amplified by specifying therein, that, in respect of journeys on tour undertaken by members of the Committees as a result of their appointment thereto, the Travelling Allowance will be regulated in accordance with the rules in the T. S. R. and for the purpose of drawal of such Travelling Allowance, they will be placed in Class I. Government are pleased to accept the suggestion of the Comptroller and order accordingly. The rates of Travelling Allowance and Daily Allowance payable to them will, however, be those admissible to M.L.As.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,

A. PRABHAKARAN,
Assistant Secretary.

To

The Comptroller (Vide D.O. No. GA.2-7.14 dated 7th April 1954).

The Registrar of High Court (with C. L.).

The Registrar, University of Travancore (with C. L.)

The Secretary, Board of Revenue.

The Secretary, Public Service Commission.

All Heads of Departments and Offices.

The Secretaries, Additional Secretaries, Deputy Secretaries and Assistant Secretaries to Government.

All Sections and Departments of the Secretariat.

The Fin.(c) Section for issuing necessary amendments to Rules.

Food Department

പരസ്യം.

നമ്പർ എഫ്. ഡി. ൧൭൧൦൪/൫൧/സി. എസ്. ഡി.

ഇൻഡ്യാ ഗവൺമെൻറിൻെറ, ഭക്ഷ്യവകുപ്പു മിനിസ്ട്രിയുടെ, ൧൯൫൦ ഒക്ടോബർ ൪-ാം തീയതിയിലെ എസ്. ആർ. ഒ. ൭൯൬-ാം നമ്പർ പരസ്യവും ചേർത്തു വായിക്കേണ്ട ൧൯൪൬-ലെ എസ്സെൻഷ്യൽ സപ്ലൈസ് (താൽക്കാലിക അധികാരങ്ങൾ) ആക്റ്റ് (൧൯൪൬-ലെ ൨൪-ാം കേന്ദ്ര ആക്റ്റ്) ൩ (൧)-ാം വകുപ്പു നൽകുന്ന അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ചും, ൧൯൫൧ ജൂൺ ൪-ാം തീയതിയിലെ എഫ്. ഡി. ൧൨൧൭൧/൫൧/സി. എസ്. ഡി. നമ്പർ പരസ്യം ദുർബ്ബലമാക്കിക്കൊണ്ടും, ൨൧-൭-൧൯൫൦-ലെ എഫ്. ഡി. ൭-൫൨൧൧/൫൦/എസ്. ഡി. നമ്പർ പരസ്യത്തെ ഭാഗികമായി ഭേദഗതി ചെയ്തുകൊണ്ടും, കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അംഗീകാരത്തോടുകൂടിയും, തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി ഗവൺമെൻറ് താഴെപ്പറയുന്ന ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നു.

൧. (൧) ഈ ഉത്തരവിന് ൧൯൫൧-ലെ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി ഭക്ഷ്യധാന്യ (കയററുമതിയും ഇറക്കുമതിയും) നിയന്ത്രണ ഉത്തരവ് എന്ന് പേർ പറയാം.

(൨) ഇതു തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി സംസ്ഥാനം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്നതാണ്.

(൩) ഇതു ഉടനടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതാണ്.

൨. ഈ ഉത്തരവിൽ, വിഷയത്തിനോ സന്ദർഭത്തിനോ വിരുദ്ധമായി യാതൊന്നുമില്ലാത്തപക്ഷം—

(എ) "കയററുമതി" എന്നാൽ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തുനിന്ന്, കരമാർഗ്ഗമായോ, ജലമാർഗ്ഗമായോ, ആകാശമാർഗ്ഗമായോ വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നർത്ഥമാകുന്നതും, അതിൽ മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിലെ പ്രദേശങ്ങളിൽകൂടിയുള്ള പരിവാഹനം ഉൾപ്പെടുന്നതുമാകുന്നു.

(ബി) "ഇറക്കുമതി" എന്നാൽ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തേക്ക്, സംസ്ഥാനത്തിനു വെളിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തുനിന്ന്, കരമാർഗ്ഗമായോ, ജലമാർഗ്ഗമായോ, ആകാശമാർഗ്ഗമായോ കൊണ്ടുവരുക എന്നർത്ഥമാകുന്നു.

(സി) "കമ്മീഷണർ" എന്നാൽ സിവിൽ സപ്ലൈസ് കമ്മീഷണർ എന്നർത്ഥമാകുന്നതും, അതിൽ ഈ ഉത്തരവ് കമ്മീഷണർക്കു നൽകുന്ന എല്ലാ അധികാരങ്ങളും അഥവാ വല്ല അധികാരവും വിനിയോഗിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉൾപ്പെടുന്നതുമാകുന്നു.

(ഡി) "ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ" എന്നതിന് ഈ ഉത്തരവിനോടു ചേർത്തിട്ടുള്ള ൧-ാം പട്ടികയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും, ഗവൺമെൻറ് അതതു സമയത്ത് ഗസററിൽ "ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങളെ"ന്നു പരസ്യം മൂലം പ്രഖ്യാപിക്കാവുന്ന മററു സാധനങ്ങളും എന്ന് അർത്ഥമാകുന്നു.

൩. ഒന്നാം പട്ടികയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷ്യധാന്യം, സിവിൽ സപ്ലൈസ് കമ്മീഷണർ നൽകുന്നതും ഈ ഉത്തരവിലെ ൨-ാം പട്ടികയിലുള്ള ഫാറത്തിലുള്ളതുമായ ഒരു പെർമിററിലെ വ്യവസ്ഥകളും ഉപാധികളും അനുസരിച്ചല്ലാതെ, ആരുംതന്നെ കയററുമതിയോ ഇറക്കുമതിയോ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

എന്നാൽ, ഈ ഖണ്ഡത്തിലുള്ള യാതൊന്നുംതന്നെ—

(എ) ഇൻഡ്യാ ഗവൺമെൻറിൻെറ അധികാരത്തിന്മേലോ,

(ബി) ഇൻഡ്യാ ഗവൺമെൻറോ, ഇൻഡ്യാ ഗവൺമെൻറ് ഏർപ്പെടുത്തിയ അടിസ്ഥാനപദ്ധതികൾപ്രകാരമുള്ള വിഭജനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മററു സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറുകളോ ഉടമയിലാക്കിയിട്ടുള്ള ചരക്കുകളോ,

(സി) ഇൻഡ്യയിലെ മററുള്ള സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പെർമിററുകൾ പ്രകാരമോ,

(ഡി) മിലിട്ടറി ക്രെഡിററ് നോട്ടുകളനുസരിച്ചോ, ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കയററുമതിചെയ്യുകയോ ഇറക്കുമതിചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതിനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല.

കുറിപ്പുകൾ, സംസ്ഥാനത്തെ ഫുഡ് ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോ, വെല്ലിംഗ്ഡൺ ഐലൻഡിലെ, (ക്ലീയറൻസ്) അസിസ്റ്റൻറ് ഡയറക്ടറോ, (സ്റ്റോറേജും ഇൻസ്പെക്ഷനും) അസിസ്റ്റൻറ് ഡയറക്ടറോ മററു സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയോ കേന്ദ്രഗവൺമെൻറിനെയോ ഏല്പിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യ പ്രാതിനിധ്യ ഇനങ്ങൾ, ഈ ഖണ്ഡത്തിൻെറ പ്രയോഗ പരിധിയിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

൪. ൩-ാം ഖണ്ഡപ്രകാരം താൻ നൽകിയിട്ടുള്ള പെർമിററ് ഉപയുക്തമാക്കാനിടയുണ്ടെന്നോ റദ്ദുചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള മതിയായ കാരണങ്ങളുണ്ടെന്നോ കമ്മീഷണർക്ക് തോന്നുന്നപക്ഷം, പെർമിററ് അദ്ദേഹം റദ്ദുചെയ്യാവുന്നതും, അപ്രകാരം റദ്ദുചെയ്യുന്നതോടുകൂടി പെർമിററ് കൈവശക്കാരൻ ആ പെർമിററ് ഉടനെതന്നെ അതു നൽകിയിട്ടുള്ള അധികാരിയെ തിരിച്ച് ഏല്പിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

൫. ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ കയററുമതിയോ ഇറക്കുമതിയോ ചെയ്യുന്നതിനു പെർമിററിനുള്ള അപേക്ഷകൾ രേഖാമൂലം കമ്മീഷണർക്ക് ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതും താഴെ പറയുന്നവയെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണവും യഥാർത്ഥവുമായ വിവരങ്ങൾ അവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

(എ) സാധനങ്ങൾ ഏല്പിക്കുന്ന ആളിൻെറ പേരും മേൽവിലാസവും.

(ബി) സാധനങ്ങൾ ഏല്പിക്കപ്പെടുന്നയാളിൻെറ പേരും മേൽവിലാസവും.

(സി) സാധനങ്ങളുടെ അളവും സ്വഭാവവും.

(ഡി) അയയ്ക്കുന്ന സ്ഥലവും, റയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം (അതു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റും സംസ്ഥാനവും ഉൾപ്പെടെ).

(ഇ) ഏതു സ്ഥലത്തേക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്തേക്ക് അയയ്ക്കുന്നുവെന്ന് (അതു സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റും സംസ്ഥാനവും ഉൾപ്പെടെ).

(എഫ്) കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതി.

൬. കമ്മീഷണർ നൽകുന്ന പെർമിററ് അനുസരിച്ച് വല്ല ഭക്ഷ്യധാന്യവും റെയിൽവഴി കയററുമതിയോ, ഇറക്കുമതിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, കയററുമതിയോ ഇറക്കുമതിയോ പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ, സന്ദർഭാനുസരണം, അയയ്ക്കപ്പെട്ടതോ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ അളവു കാണിക്കുന്നതും സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ പെർമിററിൽ മറുപുറത്ത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമായ കുറിപ്പുകൾ, മാസം തോറും അയയ്ക്കപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പെർമിററിൻ മേൽ ചേർക്കേണ്ടതും, കൈവശക്കാരൻ അതു കമ്മീഷണർക്ക് തിരിച്ചയച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

൭. കമ്മീഷണർ നൽകുന്ന പെർമിററ്പ്രകാരം റയിൽവഴിയല്ലാതെ മററതെങ്കിലും പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷ്യധാന്യം കയററുമതിയോ ഇറക്കുമതിയോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, കമ്മീഷണർ പെർമിററിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കാവുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരണമായി ആ പെർമിററ് വിനിയോഗിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൮. ഈ ഉത്തരവിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്നപക്ഷം, അതുമൂലം ബാദ്ധ്യസ്ഥനാകാവുന്ന മററു ശിക്ഷകൾക്ക് ഹാനിവരാതെ, ഏതൊരു ററിബ്യൂണലിനും, ഏതു ഭക്ഷ്യധാന്യം സംബന്ധിച്ച് കുററം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ഭക്ഷ്യധാന്യത്തിൻെറ സ്റ്റോക്ക്, ചാക്കുകളും മററും ഉൾപ്പെടെ, [illegible] പോലെ, സാധനത്തിൻെറ [illegible] സംബന്ധിച്ച്

നിർബ്ബന്ധമായി നൽകാൻ പാടില്ലെന്ന് എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതായ കാരണങ്ങളാൽ കമ്മീഷണർക്ക് അഭിപ്രായമില്ലാത്തപക്ഷം, താഴെ പറയുന്നവ അനുവദിക്കേണ്ടതാണെന്നുള്ള വ്യവസ്ഥകളനുസരിച്ചാകുന്നു.

൯. ഈ ഉത്തരവു മൂലമോ ൮—൬—൧൧൨൯ ൽ ൧൨—ാമതു ലക്കം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഡി. ഡി. ൯ ൫൮൭/൬൦/സി. എസ്. നമ്പർ പരസ്യം മൂലമോ റദ്ദുചെയ്യപ്പെട്ടതോ ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെട്ടതോ ആയ പരസ്യത്തിന്റെ മുൻപ്രാബല്യത്തെ ബാധിക്കുകയോ, അതിൻപ്രകാരം സമ്പാദിക്കപ്പെട്ടതോ നേരിട്ടതോ ആയ വല്ല അവകാശത്തെയും, ബാദ്ധ്യതയെയും കടത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷയെയും ബാധിക്കുകയോ, മുൻപറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും അവകാശമോ ബാദ്ധ്യതയോ, കടമോ സംബന്ധിച്ചു വല്ല അന്വേഷണത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ നിയമ നടപടിയെയും ബാധിക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

പട്ടിക ൧.

൧. അരി (നെല്ലുൾപ്പെടെ)യും അതിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും.

൨. ഗോതമ്പ് (ഗോതമ്പുൽപ്പന്നങ്ങൾ ആട്ടാ, മൈദ, സൂജി, റവ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ).

പട്ടിക ൨.

കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി ക്കുള്ള പെർമിറ്റ്.

പെർമിറ്റ് നമ്പർ	....
പെർമിറ്റിന്റെ കാലാവധി	....
സാധനവും അളവും	....
അയച്ചുകൊടുക്കുന്ന ആളിന്റെ പേര്	....
അയച്ചുകൊടുക്കുന്ന ആളിന്റെ മേൽവിലാസം.	
അയക്കുന്ന സ്റ്റേഷൻ.	....
കൈപ്പററുന്ന ആളിന്റെ പേര്	....
ഏതു സ്റ്റേഷനു് അയച്ചുവെന്ന്	....
കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതി	....
സ്ഥലം	....
തീയതി	....

സിവിൽ സപ്ലൈസ് കമ്മീഷണർ.

പ്രതി അയക്കപ്പെട്ടതു്. ....

പരിശോധിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ പിടിക്കേണ്ട രേഖ എന്നത്.

இந்திய அரசாங்கத்தின் முந்திய உணவு மந்திரி காரியாலயத்தின் 1950 அக்டோபர் 4-ம் தேதியன்று பிறந்த எஸ். ஆர். ஓ. 703-ம் நம்பர் விளம்பரத்துடன் வாசிக்கப்படும் 1946-ம் வருஷத்திய அத்தியாவசியமான பொருட்கள் குறித்த (தாற்காலிக அதிகாரங்கள்) ஆக்டின் (1946-ம் வருஷத்திய 24-வது மத்திய ஆக்ட்) 3 (1)-வது வகுப்பின்படி நல்கப்பட்டுள்ள அதிகாரங்களை செலுத்தி யும், 1951 ஜூன் 4-ம் தேதிய Rd. 11-4717/50/F. D.-ம் நம்பர் விளம்பரத்தை ரத்து செய்தும், 21-7-1950-ம் தேதிய Rd. 7-5256/50/F. D.-ம் நம்பர் விளம்பரத்தை ஓரளவு மாற்றியமைத்தும், மத்திய அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரத்துடன் திருவிதாங்கூர்-கொச்சி அரசாங்கத்தார் அடியிற் காணும் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்கள் :—

1. (1) இந்த உத்தரவை, 1954-ம் வருஷத்திய திருவிதாங்கூர்-கொச்சி உணவுத் தானியங்களின் (ஏற்றுமதியும் இறக்குமதியும்) கட்டுப்பாடு குறித்த உத்தரவு என்று சொல்லலாம்.

(2) இது திருவிதாங்கூர்-கொச்சி ராஜ்யம் முழுவதும் வியாபிக்கிறது.

(3) இது உடன் தானே அமுலுக்கு வர வேண்டும்.

2. இந்த உத்தரவில் விஷயத்திலாவது சந்தர்ப்பத்திலாவது விரோதமாகவொன்றுமில்லாவிடில் —

(எ) "ஏற்றுமதி" என்றால் தரை மார்க்கமோ தண்ணீர் மார்க்கமோ ஆகாய மார்க்கமோ திருவிதாங்கூர்-கொச்சி ராஜ்யத்துக்கு வெளியே கொண்டு போவது என்று பொருள்படும்; சென்னை ராஜ்யம் குறுக்கிடக்கூடிய பாகம் வழியாகக் கொண்டுபோவதும் அதில் உட்படும்.

(பி) "இறக்குமதி" என்றால் திருவிதாங்கூர்-கொச்சி ராஜ்யத்துக்குள் அந்தராஜ்யத்துக்கு வெளியேயுள்ள யாதேனுமிடத்திலிருந்து, தரை மார்க்கமோ, தண்ணீர் மார்க்கமோ, ஆகாய மார்க்கமோ கொண்டு வருவது என்று பொருள்படும்.

(ஸி) "கமிஷனர்" என்றால் ஸிவில் ஸப்ளைஸ் கமிஷனர் என்று பொருள்படும்; அதில் இந்த உத்தரவு ஸிவில் ஸப்ளைஸ் கமிஷனருக்கு நல்கக் கூடிய அதிகாரங்கள் யாவற்றையுமோ யாதேனுமொன்றையோ நிறைவேற்றுவதற்கு கமிஷனரால் அதிகாரப்படுத்தப்பட்ட யாதேனும் உத்தியோகஸ்தரும் உட்படும்.

(டி) "உணவு தானியங்கள்" என்றால் இந்த உத்தரவுடன் சேர்க்கப்பட்டிருக்கும் 1-வது பட்டிகையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பொருட்கள் என்றும், அரசாங்கத்தார் அவ்வப்போது கெஸெட்டில் விளம்பரம் மூலம் "உணவு தானியங்கள்" என்று பிரசித்தம் செய்யக் கூடிய வேறு பொருட்கள் என்றும் பொருள்படும்.

3. 1-வது பட்டிகையில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் யாதேனும் உணவுத் தானியத்தை, ஸிவில் ஸப்ளைஸ் கமிஷனர் இதில் விசேஷமாய் நல்கக் கூடியதும், இந்த உத்தரவின் 2-வது பட்டிகையிலுள்ள நமூனா பிரகாரம் இருக்க வேண்டியதுமான ஒரு பெர்மிட்டின் ஷரத்துகளின் படியும், நிபந்தனைகளின் படியும், அவையனுசரித்துமன்றி மற்றப்படி எந்த நபரும் ஏற்றுமதியோ இறக்குமதியோ செய்யக் கூடாது.

ஆனால் இந்தப் பகுதியில் காணப்படுவதும் —

(எ) இந்திய அரசாங்கத்தின் அதிகாரத்தின் பேரிலோ ;

(பி) இந்திய அரசாங்கத்தின் பிரேரணையின் பேரிலோ, இந்திய அரசாங்கம் வெளியிட்டிருக்கும் அடிப்படைத் திட்டங்களின் படியுள்ள விகிதப் பங்குகளையனுசரித்து இதர ராஜ்ய அரசாங்கங்களின் பிரேரணையின் பேரிலோ;

(ஸி) இந்தியாவிலுள்ள வேறேதேனும் ராஜ்ய அரசாங்கம் கொடுக்கும் பெர்மிட்டுகளையனுசரித்தோ;

(டி) இராணுவ கிரெடிட் நோட்டுகளையனுசரித்தோ உணவு தானியங்களை ஏற்றுமதியோ இறக்குமதியோ செய்வதற்கு பிரயோகப்படக் கூடாது.

நிவாரண ராஜ்யத்திலுள்ள உணவு இலாகா உத்தியோகஸ்தரையாவது, ஸிவில் ஸப்ளைஸ் (ஸிவியரன்ஸ்) அஸிஸ்டெண்ட் டைரெக்டராவது, (ரேஷனிங் டைரெக்ட்) அஸிஸ்டெண்ட் டைரெக்டராவது வேறு ராஜ்ய அரசாங்கங்களின் உத்தியோகஸ்தர்களுக்கோ, மத்திய அரசாங்கத்தாருக்கோ, அனுப்புகிற உணவுத் தானியங்களின் பிரதி ரூப மாதிரிகள், இந்தப் பகுதியின் பிரயோகத்திலிருந்து நிவாரணம் செய்யப்படுகின்றன.

4. 3-வது பகுதியின்படி தான் கொடுத்த ஒரு பெர்மிட்டை உபயோகிக்க இடையூறென்றோ, அதை ரத்து செய்வதற்கு போதுமான காரணங்களிருக்கின்றனவென்றோ கமிஷனருக்குத் தோன்றினால், அவர் அந்த பெர்மிட்டை ரத்து செய்யலாம்; அவ்விதம் ரத்து செய்வதன் மேல், பெர்மிட் வைத்திருப்பவர் அந்த பெர்மிட்டை அதை நல்கின அதிகாரியிடம் உடனே திருப்பிக் கொடுக்க வேண்டும்.

5. உணவுப் பொருட்கள் ஏற்றுமதியோ, இறக்குமதியோ செய்வதற்குள்ள அனுமதி சீட்டுகள் பெற்றுக் கொள்வதற்கான விண்ணப்பங்கள் எழுத்து மூலமாக கமிஷனரை ஒப்படைக்க வேண்டியதும், கீழ் கூறப்படுகிற வைகளைப் பற்றி பூரணமும், உண்மையுமான விவரங்கள் அதில் அடங்கியிருக்கவும் வேண்டும்.

1. பொருட்களை ஒப்படைக்கிற நபருடைய பெயரும் மேல் விலாசமும்.

2. பொருட்களை யாருக்காக ஒப்படைக்கப்படுகிறதோ அந்த நபருடைய பெயரும் மேல்விலாசமும்.

3. ஒப்படைக்கப்படும் பொருட்களுடைய அளவும் தன்மையும்.

4. அனுப்புகிற ஆபீஸ், புகைவண்டி நிலையம் அல்லது இடம் (அது அமைந்த ஜில்லாவும் ராஜ்யமும் உட்பட).

5. எங்கு அனுப்பப்படுகிறதோ அந்த ஆபீஸ், புகைவண்டி நிலையம் அல்லது இடம், (அது அமைந்த ஜில்லாவும் ராஜ்யமும் உட்பட).

6. கொண்டு செல்லுகிற விதம்.

6. கமிஷனர் அளிக்கிற அனுமதி சீட்டின் உணவுப் பொருட்களை ரெயில் வழியாக ஏற்றுமதியோ இறக்குமதியோ செய்யும்போது, ஏற்றுமதியோ இறக்குமதியோ பூர்த்தியடைந்த உடனே, சரக்குப் போய், அனுப்பப்பட்டதோ, வாங்கப்பட்டதோ என்னும் விவரத்தை, புகை வண்டி நிலைய அதிகாரி அனுமதி சீட்டின் பின்புறம் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட அப்படியான ஒவ்வொரு நகலையும் அனுப்புகிற நபர் சம்பந்தப்பட்ட அனுமதி சீட்டுடன் சேர்த்து, அதன் சீட்டின் நகலில் வைத்திருப்பவர், அதை கமிஷனருக்கு திருப்பி அனுப்ப வேண்டும்.

7. கமிஷனர் அளிக்கிற அனுமதிச் சீட்டின் படி செய்வதின்றி மற்று யாதேனும் வழியில் யாதேனும் உணவுப் பொருள் ஏற்றுமதியோ இறக்குமதியோ செய்தால், கமிஷனர் அனுமதி சீட்டில் குறிப்பிட்டுள்ள நிர்த்தேசங்களுக்கு அனுசரித்து அந்த அனுமதிச் சீட்டை பயன்படுத்த வேண்டும்.

8. இந்த உத்தரவின் நிபந்தனைகளை யாரேனும் தவறினால், அவர் உட்படக் கூடிய மற்று யாதேனும் தண்டனைக்கு பாதகம் ஏற்படாமல், அக்குற்றத்தை விசாரிக்க செய்யும் யாதேனும் கோர்ட்டார், அந்த உணவுப் பொருள் சம்பந்தமாக குற்றம் செய்தாரென்று கோர்ட்டிற்கு தெரிகிறதோ, அதன் மொத்த இருப்பும், கெட்டுகளும், கூடுகளும் உட்பட; சந்தர்ப்பம் போல பொருளின் முழு பாகத்தையும் அல்லது யாதேனும் பாகத்தை மட்டும் சம்மந்தமாக நிர்த்தேசங்கள் அளிக்கக் கூடாதென்று ஏற்றுவைக்க கூடிய காரணங்களால் கோர்டுக்கு அபிப்பிராயம் தோன்றினாலொழிய அவற்றை அரசாங்கத்திற்கு பறி முதல் செய்ய உத்தரவிட வேண்டும்.

9. "இந்த உத்தரவின்படி 4-6-1951-ல், ஜப். டி: 11-1717-50-ஜப். டி. டி. நம்பர் விளம்பரம் பலனில்லாமல் செய்வது மூலம், பலனில்லாதாக்கப்பட்ட விளம்பரத்தில் முன் பிரயோகங்களை பாதிக்கவோ, அதன்படி சம்பாதிக்கவோ நேரிட்டதோவான யாதேனும் உரிமையையும், கடமையும் அல்லது பாத்தியதையும், தண்டனையும் பாதிக்கவோ, முன் கூறப்பட்டது போலுள்ள யாதேனும் உரிமையையோ, பாத்தியதையோ, கடமையோ சம்மந்தமான யாதேனும் விசாரணையும் அல்லது சட்ட பூர்வமான நடவடிக்கையும் பாதிக்கவோ செய்யக் கூடாது.

பட்டிகை 1.

1. அரிசி (நெல் உட்பட)யும் அதன் பொருட்களும்.

2. கோதுமை (கோதுமைப் பொருட்கள் அதாவது ஆட்டா, மைடா, சூஜி, ரவை போன்றவை தவிர).

பட்டிகை 2.

ஏற்றுமதி-இறக்குமதிக்குள்ள அனுமதிச்சீட்டு

அனுமதி நம்பர்.....................................

அனுமதியுடைய கால அளவு.............................

பொருளும் அளவும் ....

அனுப்பிக் கொடுக்கிற நபருடைய பெயர்...................
....

அனுப்பிக் கொடுக்கிற நபருடைய விலாசம்.................
....

அனுப்புகிற இடம் ....

அனுப்பப்படுகிற நபருடைய பெயர் ....

அனுப்பப்படுகிற இடம்...............................

கொண்டு போகிற விதம்...............................

இடம்..............

தேதி..............

சிவில் சப்ளைஸ் கமிஷனர்.

பிரதி யாருக்கு அனுப்பியது என்று:—

பரிசோதிக்கிற அதிகாரிகள் திமார்க்குகள் மறு பக்கம் எழுத வேண்டும்.

(രാജപ്രമുഖൻ തിരുമനസ്സിലെ
ഗവർമ്മെന്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റ്, ഉത്തരവിൻപ്രകാരം)

ഫുഡ് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് ജോർജ്ജ് തോമസ്,
(ഫുഡ് സെക്ഷൻ) ഗവർമ്മെന്റ് സെക്രട്ടറി.

തിരുവനന്തപുരം,
൧൯൫൪ മെയ് ൨൦-ാം.

Public Works and Communications.

NOTIFICATION

Whereas in exercise of the powers conferred by Article 258, Clause (1) of the Constitution, the Central Government have in their Notification No 228-J dated 2-12-1952, entrusted to the Government of Travancore-Cochin with their consent, the functions of the Central Government under the Land Acquisition Act, 1070 (Cochin Act II of 1070) in relation to acquisition of land for the purposes of the Union;

And whereas it appears to Government that the land specified below is needed for the public purpose, to wit, for the the construction of the Quilon-Ernakulam Railway, notice to that effect is hereby given to all whom it may concern in accordance with the provisions of Section 3 (1) of the Land Acquisition Act, 1070 (II of 1070) as continued in force by the Travancore-Cochin Administration and Application of Laws Act, 1125 (VI of 1125) and in exercise of the powers conferred by the same section Government hereby authorise the Special Deputy Collector, Ernakulam, his staff and workmen to exercise the powers conferred by Section 3 (2) of the Act. Under Section 2 (c) of the same Act Government appoint the Special Deputy Collector, Ernakulam to perform the functions of the Collector under Section 4-A of the said Act.

ഭരണഘടനയുടെ ൨൫൮-ാം വകുപ്പിന്റെ (൧)-ാം ഖണ്ഡപ്രകാരം നിക്ഷിപ്തങ്ങളായ അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ച് കേന്ദ്രഗവർമ്മെന്റ്, യൂണിയന്റെ ആവശ്യത്തിലേക്കായി ഭൂമി എടുക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ൧൦൭൦-ലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുപ്പ് ആക്റ്റ് (കൊച്ചിയിലെ ൧൦൭൦-ലെ ൨-ാം ആക്റ്റ്) അനുസരിച്ച് കേന്ദ്രഗവർമ്മെന്റിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ൧൯൫൨ ഡിസംബർ ൨-ലെ ൨൨൮ ജെ. നമ്പർ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി ഗവർമ്മെന്റിനെ അവരുടെ സമ്മതപ്രകാരം ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാലും,

താഴെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂമി കൊല്ലം-എറണാകുളം റെയിൽവേ നിർമ്മിതിക്കായുള്ള പൊതു ഉപയോഗത്തിന് ആവശ്യമാണെന്ന് ഗവർമ്മെന്റിന് തോന്നുകയാലും ൧൧൨൫-ലെ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി നിയമങ്ങളുടെ പ്രയോഗവും ആക്റ്റ് (൧൧൨൫-ലെ ൬-ാം ആക്റ്റ്) അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ നിലവിലിരിക്കുന്ന ൧൦൭൦-ലെ ൨-ാം ആക്റ്റായ ഭൂമിയെടുപ്പ് ആക്റ്റ് ൩ (൧)-ാം വകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ആ സംഗതിക്ക് ഇതിനാൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നതും, സ്പെഷ്യൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിൽബന്തികളെയും ജോലിക്കാരെയും ആക്റ്റിലെ ൩ (൨)-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചുള്ള അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുന്നതിന് ഗവർമ്മെന്റ് ഇതിനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും ആകുന്നു. പ്രസ്തുത ആക്റ്റ് ൨ (സി) വകുപ്പനുസരിച്ച് എറണാകുളം സ്പെഷ്യൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടരെ ആക്റ്റിലെ ൪ (എ) വകുപ്പനുസരിച്ച് കളക്ടരുടെ ജോലികൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് ഗവർമ്മെന്റ് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു.

L. A. — QUILON-ERNAKULAM RAILWAY.

(B-78 51)

No. PWM7-849|53|PWC. *20th May 1954.*

Taluk—Cochin-Kanayannur. *Village*—Ernakulam.

1. Wet Sy. No. 576|1 part bounded on the north by Sy. No. 576|3 and 1 part, east 576 1 part, south 573|2 and west 2483. Extent 11 cents. Pattadar—Ernakulam Devaswom. Verumpattom tenant — Thenanparambil Mathew Mathew.

2. Wet Sy. No. 576|2 part. bounded on the north by Sy. No. 549, east 576|2 part, south 576|3 and west 2483. Extent 1½ cents. Pattadar and Verumpattom tenant — same as item No. 1 above.

3. Wet Sy. No. 576|3 part, bounded on the north by Sy. No. 576|2, east 576|3 part, south 576|1 and west 2483. Extent 7 cents. Pattadar and Verumpattom tenant—same as item No. 1 above.

4 Wet Sy. No. 573|2 part, bounded on the north by Sy. No. 576|1, 573|2 part, east 573|2 part, south 569|1 and west 2487, 2488. Extent 17½ cents. Pattadar—Ernakulam Devaswom. Verumpattom tenant—Peringottukara Padinjare Kadeparambil Ichiri Kunchi Amma.

5 Wet Sy. No. 569|1 part, bounded on the north by Sy. No. 573 2, east 569|1 part, south 569 2 west 2487. Extent 35 cents. Pattadar — Ernakulam Devaswom. Verumpattom tenant—Erechamveetil Krishnan Sankunny Menon.

6. Wet Sy. No. 569|2 part, bounded on the north by Sy. No. 569|1, east 569|2 part, south 568, west 2487. Extent 13 cents Pattadar — Ernakulam Devaswom. Verumpattom tenant—Manikkathu Ikkavu Amma Meenakshy Amma and son Narayana Menon.

താലൂക്ക്—കൊച്ചി-കണയന്നൂർ.

വില്ലേജ്—എറണാകുളം.

പട്ടിക.

(൧) ൧ നിലം സർവ്വേ നമ്പർ ൫൭൬/൧-ൽ ഭാഗം, അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വേ നമ്പർ ൫൭൬/൩ & ൧-ൽ

ഭാഗം [illegible] തെക്ക് [illegible] പടിഞ്ഞാറ് [illegible] വിസ്തീർണ്ണം [illegible] സെന്റ്, പട്ടയദാർ—ഏറണാകുളം ദേവസ്വം [illegible] കാട്ടുങ്ങൽ [illegible] മാത്തു

(ഉ) നിലം സർവ്വെ നമ്പർ [illegible]-ൽ ഭാഗം. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ [illegible] കിഴക്ക് [illegible]-ൽ ഭാഗം തെക്ക് [illegible] പടിഞ്ഞാറ് [illegible]. വിസ്തീർണ്ണം—[illegible] സെന്റ്. പട്ടയദാർ—[illegible]

(ഊ) നിലം സർവ്വെ നമ്പർ [illegible]-ൽ ഭാഗം, അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ [illegible] കിഴക്ക് [illegible]-ൽ ഭാഗം തെക്ക് [illegible] പടിഞ്ഞാറ് [illegible]. വിസ്തീർണ്ണം—[illegible] സെന്റ്, പട്ടയദാർ—[illegible]

(ഋ) നിലം സർവ്വെ നമ്പർ [illegible]-ൽ ഭാഗം. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ [illegible], [illegible]-ൽ ഭാഗം കിഴക്ക് [illegible]-ൽ ഭാഗം തെക്ക് [illegible] പടിഞ്ഞാറ് [illegible]. വിസ്തീർണ്ണം—[illegible] സെന്റ്. പട്ടയദാർ—ഏറണാകുളം ദേവസ്വം [illegible]—[illegible] പടിഞ്ഞാറെ കടേപ്പറമ്പിൽ [illegible].

(എ) നിലം സർവ്വെ നമ്പർ [illegible]-ൽ ഭാഗം. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ [illegible] കിഴക്ക് [illegible]-ൽ ഭാഗം തെക്ക് [illegible] പടിഞ്ഞാറ് [illegible] വിസ്തീർണ്ണം—[illegible] സെന്റ്. പട്ടയദാർ—ഏറണാകുളം ദേവസ്വം. [illegible]—ഏറണാകുളം വീട്ടിൽ [illegible].

(ഏ) നിലം സർവ്വെ നമ്പർ [illegible]-ൽ ഭാഗം, അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ [illegible] കിഴക്ക് [illegible]-ൽ ഭാഗം തെക്ക് [illegible] പടിഞ്ഞാറ് [illegible] വിസ്തീർണ്ണം—[illegible] സെന്റ്. പട്ടയദാർ—ഏറണാകുളം ദേവസ്വം, [illegible]—[illegible] മീനാക്ഷി അമ്മയും മകൻ [illegible].

(2)

(C-101|54)

PWM7-849 53, PWC. *24th May 1954.*

Taluk— Cochin-Kanayannur. *Village* – Kaippattur.

1. Wet Sy. No. 379|7 part bounded on the north by Sy. No 379|18, 340, east 379|15, south 379|7 part and west 340. Extent 11½ cents Pattadar Vadakkekuruppathu Parukutty Naithiaramma.

2. Wet Sy. No. 379|15 part bounded on the north by Sy. No. 379|14, east 379|17, south 379|15 part and west 379|7. Extent 8¼ cents. Pattadar— Same as item No. 1 above.

3. Wet Sy. No. 379|10 part bounded on the north by Sy. No. 379|9, east 379|9, south 379|10 part and west 379|17. Extent 29¾ cents. Pattadar— Same as item No. 1 above.

4. Dry Sy. No. 379|3 whole bounded on the north by Sy. No. 379|13, east 387, south 387, 379|12 and west 379|13. Extent 3 cents. Pattadar— Same as item No. 1 above.

താലൂക്ക്—കൊച്ചി-കണയന്നൂർ വില്ലേജ്—കൈപ്പട്ടൂർ.

പട്ടിക.

(1) നിലം സർവ്വെ നമ്പർ 379/7-ൽ ഭാഗം. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ 379/18, 340, കിഴക്ക് 379/15 തെക്ക് 379/7-ൽ ഭാഗം പടിഞ്ഞാറ് 340. വിസ്തീർണ്ണം—11 1/2 സെന്റ്. പട്ടയദാർ വടക്കെ കുറുപ്പത്തു പാറുക്കുട്ടി നെത്യാരമ്മ.

(2) നിലം സർവ്വെ നമ്പർ 379/15-ൽ ഭാഗം, അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ 379/14 കിഴക്ക് 379/17 തെക്ക് 379/15-ൽ ഭാഗം പടിഞ്ഞാറ് 379/7 വിസ്തീർണ്ണം—8 1/4 സെന്റ്. പട്ടയദാർ—വടക്കെ കുറുപ്പത്തു പാറുക്കുട്ടി നെത്യാരമ്മ.

(3) നിലം സർവ്വെ നമ്പർ 379/10-ൽ ഭാഗം. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ 379/9 കിഴക്ക് 379/9 തെക്ക് 379/10-ൽ ഭാഗം പടിഞ്ഞാറ് 379/17. വിസ്തീർണ്ണം—29 3/4 സെന്റ്. പട്ടയദാർ—വടക്കെ കുറുപ്പത്തു പാറുക്കുട്ടി നെത്യാരമ്മ.

(4) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ 379/3 മുഴുവനും. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ 379/13 കിഴക്ക് 387, തെക്ക് 387, 379/12, പടിഞ്ഞാറ് 379/13. വിസ്തീർണ്ണം—3 സെന്റ്. പട്ടയദാർ—വടക്കെ കുറുപ്പത്തു പാറുക്കുട്ടി നെത്യാരമ്മ.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,

G. MADHAVAN,
Secretary to Government.

DECLARATION.

Whereas in exercise of the powers conferred by Article 258, Clause (1) of the Constitution of India, the Central Government have in their Notification No. 228-J dated 2-12-1952, entrusted to the Government of Travancore-Cochin with their consent, the functions of the Central Government under the Land Acquisition Act, 1070 (Cochin Act II of 1070) in relation to acquisition of land for purposes of the Union;

Now, therefore in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Land Acquisition Act, 1070 (Cochin Act II of 1070) as continued in force by the Travancore-Cochin Administration and Application of Laws Act, 1125 (VI of 1125) and subsequently amended, Government hereby declare that the land mentioned below be the same a little more or less is needed for a public purpose to wit, for the construction of the Quilon-Ernakulam Railway under Section 2 (c) of the said Act, Government appoint the Special Deputy Collector, Ernakulam, to perform the functions of a Collector under the said Act and under Section 6 direct him to take order for the acquisition of the said land. A plan of the land is kept in the office of the Special Deputy Collector and may be inspected at any time during office hours.

ഇൻഡ്യൻ ഭരണഘടന ൨൫൮-ാം വകുപ്പ് (൧)-ാം ഖണ്ഡപ്രകാരം നിക്ഷിപ്തങ്ങളായ അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ച് കേന്ദ്രഗവർമ്മെന്റ്, യൂണിയന്റെ ആവശ്യത്തിലേയ്ക്കായി ഭൂമി എടുക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ൧൦൭൦-ലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുപ്പ് ആക്റ്റ് (കൊച്ചി ൧൦൭൦-ലെ ൨-ാം ആക്റ്റ്) പ്രകാരം കേന്ദ്രഗവർമ്മെന്റിന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ൨-൧൨-൧൯൫൨-ലെ ൨൨൮ ജെ. നമ്പർ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി ഗവർമ്മെന്റിനെ അവരുടെ സമ്മതപ്രകാരം ഭരമേല്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ,

ഇപ്പോൾ, അതിനാൽ ൧൧൨൫-ലെ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി നിയമഭരണവും പ്രയോഗവും ആക്റ്റ് (൧൧൨൫-ലെ ൬-ാം ആക്റ്റ്) മൂലം ഇപ്പോഴും നിലവിലിരിക്കുന്നതും പിന്നീട് ഭേദപ്പെടുത്തിയതുമായ ൧൦൭൦-ലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുപ്പ് ആക്റ്റ് (൧൦൭൦-ലെ ൨-ാം നമ്പർ കൊച്ചി ആക്റ്റ്) ൫-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് നിക്ഷിപ്തങ്ങളായ അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ച് ഗവർമ്മെന്റ് താഴെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ഭൂമി ഒരു പൊതുവായ ആവശ്യത്തിന് അതായത് കൊല്ലം-എറണാകുളം റെയിൽവെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രസ്തുത ആക്റ്റിലെ ൨ (സി) വകുപ്പനുസരിച്ച് ഗവർമ്മെന്റ് എറണാകുളം സ്പെഷ്യൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറെ പ്രസ്തുത ആക്റ്റുപ്രകാരം ഒരു കളക്ടരുടെ ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന് നിയമിക്കുകയും, ൬-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിനു പ്രസ്തുത ഭൂമി എടുക്കുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികൾ നടത്തുവാൻ ഉത്തരവ് നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത ഭൂമിയുടെ ഒരു പ്ലാൻ സ്പെഷ്യൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടരുടെ ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫീസ് സമയങ്ങളിൽ ഏതവസരത്തിലും അതു പരിശോധിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

(1)

L. A.—QUILON-ERNAKULAM RAILWAY.

(C-1'54)

PWM7-504|54|PWC. *14th May 1954.*

Taluk— Cochin-Kanayannur. *Village*— Kulayetlikkara.

Extent – 95¾ cents.

1. Dry Sy. No. 21|3 whole bounded on the north by Sy. No. 21|2, east 22, south 22, 23 and west 21|2, 23. Extent 24 cents. Pattadar— Thittappilli Narayanan Parameswaran Namboodiri. Panayamdars – Muthayil Paru Karthiyani Amma and Kizhakkedathu Nanoo Narayanan Nair.

2. Wet Sy. No. 22|4 sub-divided from Sy. No. 22|1 bounded on the north by Sy. No. 23|2, 3, 20 & 21, east 20, south 22|1 and west 21. Extent 18 cents. Pattadar— Thrippokkodathu Devaswom. Panayam tenant—Pariyarathu Kayyapurathu Kunjippilla Parvathy Amma.

3. Wet Sy. No. 20|17 sub-divided from Sy. No. 20|3 bounded on the north by Sy. No. 20|12, east 20|18, south 20|3 and west 22. Extent 12¾ cents. Pattadar— Thrippokkodathu Devaswom. Panayam tenant—Kunnel Ithakku Ouseph.

4. Wet Sy. No. 20|18 sub-divided from Sy. No. 20|6 bounded on the north by Sy. No. 20|13, east 20|19, south 20|6 and west 20|17. Extent 9¾ cents. Pattadar— Thrippokkodathu Devaswom. Panayam tenant— Kunnel Ithakku Ouseph.

5. Wet Sy. No. 20|19 sub-divided from Sy. No. 20|7 bounded on the north by Sy. No. 20|14, east 20|20, south 20|7 and west 20|18. Extent 20¾ cents. Pattadar— Thrippokkodathu Devaswom. Panayam tenant— Kottamkarthai Melothu Puravathu Markose.

6. Wet Sy. No. 20|20 sub-divided from Sy. No. 20|8 bounded on the north by Sy. No. 20|15, east 20|5, south 20|8 and west 20|19. Extent 10¾ cents. Pattadar— Thrippokkodathu Devaswom. Panayam tenant– Muravathu Kunjan Sankunny Nair.

താലൂക്ക്—കൊച്ചി-കണയന്നൂർ.

വില്ലേജ്—കുലയറ്റിക്കര.

വിസ്തീർണ്ണം—൯൫ ൩/൪ സെൻറ്.

(൧) പറമ്പു സർവ്വെ നമ്പർ ൨൧/൩ മുഴുവനും. അതിരുകൾ—വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൨൧/൨ കിഴക്ക് ൨൨ തെക്ക് ൨൨, ൨൩ പടിഞ്ഞാറ് ൨൧/൨, ൨൩. വിസ്തീർണ്ണം—൨൪ സെൻറ്. പട്ടയദാർ—തിട്ടപ്പിള്ളിൽ നാരായണൻ പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി. പണയക്കാർ—മുത്തയിൽ പാറു കാർത്ത്യായനി അമ്മയും കിഴക്കേടത്തു നാണു നാരായണൻ നായരും.

(൨) നിലം സർവ്വെ നമ്പർ ൨൨/൧-ൽനിന്നും തിരിച്ച സർവ്വെ നമ്പർ ൨൨/൪. അതിരുകൾ—വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൨൩/൨, ൩; ൨൦, ൨൧ കിഴക്ക ൨൦ തെക്ക ൨൨/൧ പടിഞ്ഞാറ ൨൧. വിസ്തീർണ്ണം—൧൮ സെൻറ്. പട്ടയദാർ—തൃപ്പൂക്കോടത്തു ദേവസ്വം. പണയക്കുടിയാൻ—പരിയാരത്തു കയ്യപ്പുറത്തു കുഞ്ഞിപ്പിള്ള പാർവ്വതിയമ്മ.

(൩) നിലം സർവ്വെ നമ്പർ ൨൦/൩-ൽനിന്നും തിരിച്ച സർവ്വെ നമ്പർ ൨൦/൧൭. അതിരുകൾ—വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൨൦/൧൨ കിഴക്ക ൨൦/൧൮ തെക്ക ൨൦/൩ പടിഞ്ഞാറ ൨൨. വിസ്തീർണ്ണം—൧൨ ൩/൪ സെൻറ്. പട്ടയദാർ—തൃപ്പൂക്കോടത്തു ദേവസ്വം. പണയക്കുടിയാൻ—കുന്നേൽ ഇട്ടാക്കു ഔസേപ്പ്.

(൪) നിലം സർവ്വെ നമ്പർ ൨൦/൬-ൽനിന്നും തിരിച്ച സർവ്വെ നമ്പർ ൨൦/൧൮. അതിരുകൾ—വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൨൦/൧൩ കിഴക്ക ൨൦/൧൯ തെക്ക ൨൦/൬ പടിഞ്ഞാറ ൨൦/൧൭. വിസ്തീർണ്ണം—൯ ൩/൪ സെൻറ്. പട്ടയദാർ—തൃപ്പൂക്കോടത്തു ദേവസ്വം. പണയക്കുടിയാൻ—കുന്നേൽ ഇട്ടാക്കു ഔസേപ്പ്.

(൫) നിലം സർവ്വെ നമ്പർ ൨൦/൭-ൽനിന്നും തിരിച്ച സർവ്വെ നമ്പർ ൨൦/൧൯. അതിരുകൾ—വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൨൦/൧൪ കിഴക്ക ൨൦/൨൦ തെക്ക ൨൦/൭ പടിഞ്ഞാറ ൨൦/൧൮. വിസ്തീർണ്ണം—൨൦ ൩/൪ സെൻറ്. പട്ടയദാർ—തൃപ്പൂക്കോടത്തു ദേവസ്വം. പണയക്കുടിയാൻ—കോട്ടാങ്കാട്ടിൽ മേലോത്തു പുരവത്തു മാർക്കോസ്.

(൬) നിലം സർവ്വെ നമ്പർ ൨൦/൮-ൽനിന്നും തിരിച്ച സർവ്വെ നമ്പർ ൨൦/൨൦. അതിരുകൾ—വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൨൦/൧൫ കിഴക്ക ൨൦/൫ തെക്ക ൨൦/൮ പടിഞ്ഞാറ ൨൦/൧൯. വിസ്തീർണ്ണം—൧൦ ൩/൪ സെൻറ്. പട്ടയദാർ—തൃപ്പൂക്കോടത്തു ദേവസ്വം. പണയക്കുടിയാൻ—മുരവത്തു കുഞ്ഞൻ ശങ്കുണ്ണി നായർ.

(2)

(C-19|54)

No. PWM7-504|53|PWC. *14th May 1954.*

Taluk— Cochin-Kanayannur. *Village*— Nadamel.

Extent— 41 5|8 cents.

1. Dry Sy. No. 133|5 whole bounded on the north by Sy. No. 133|15, east 133|17, south 133|18, 21, 22 and west 133|15. Extent 10½ cents. Pattadar— Pisharikovil Devaswom. Kanamdar— Nagappadithara-yil Nanoo Ayyan.

2. Dry Sy. No. 133|6 whole bounded on the north by Sy. No. 128, east 133|17, south 133|15, 19 and west 133|23. Extent 29¾ cents. Pattadar— Pisharikovil Devaswom. Kanamdar— Mullothu Ithapennu Mani.

3. Dry Sy. No. 133|15 whole bounded on the north by Sy. No. 133|6, east 133|17, south 133|5, 14 and west 133|6. Extent 1¼ cents. Pattadar— Pisharikovil Devaswom. Kanamdar— Nagappadithara-yil Nanoo Ayyan.

4. Dry Sy. No. 133|22 whole bounded on the north by Sy. No. 133|5, east 133|11, south 133|21 and west 133|18 and 21. Extent 1|8 cent. Pattadar—Pisharikovil Devaswom. Kanamdar Nalukantathil Ayyappan Kunhi Kelan.

താലൂക്ക്—കൊച്ചി-കണയന്നൂർ. വില്ലേജ്—നടമേൽ.

വിസ്തീർണ്ണം—൪൧ ൫/൮ സെൻറ്.

(൧) പറമ്പു സർവ്വെ നമ്പർ ൧൩൩/൫ മുഴുവനും. അതിരുകൾ—വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൧൩൩/൧൫ കിഴക്ക ൧൩൩/൧൭ തെക്ക ൧൩൩/൧൮, ൨൧, ൨൨ പടിഞ്ഞാറ ൧൩൩/൧൫. വിസ്തീർണ്ണം—൧൦ ൧/൨ സെൻറ്. പട്ടയദാർ—പിഷാരിക്കോവിൽ ദേവസ്വം. കാണക്കുടിയാൻ—നാഗപ്പാടിത്തറയിൽ നാണു അയ്യൻ.

(൨) പറമ്പു സർവ്വെ നമ്പർ ൧൩൩/൬ മുഴുവനും. അതിരുകൾ—വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൧൨൮ കിഴക്ക ൧൩൩/൧൭ തെക്ക ൧൩൩/൧൫, ൧൯ പടിഞ്ഞാറ ൧൩൩/൨൩. വിസ്തീർണ്ണം—൨൯ ൩/൪ സെൻറ്. പട്ടയദാർ—പിഷാരിക്കോവിൽ ദേവസ്വം. കാണക്കുടിയാൻ—മുല്ലോത്തു ഇട്ടാപ്പെണ്ണു മാണി.

(൩) പറമ്പു സർവ്വെ നമ്പർ ൧൩൩/൧൫ മുഴുവനും. അതിരുകൾ—വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൧൩൩/൬ കിഴക്ക ൧൩൩/൧൭ തെക്ക ൧൩൩/൫, ൧൪ പടിഞ്ഞാറ ൧൩൩/൬. വിസ്തീർണ്ണം—൧ ൧/൪ സെൻറ്. പട്ടയദാർ—പിഷാരിക്കോവിൽ ദേവസ്വം. കാണക്കുടിയാൻ—നാഗപ്പാടിത്തറയിൽ നാണു അയ്യൻ.

(൪) പറമ്പു സർവ്വെ നമ്പർ ൧൩൩/൨൨ മുഴുവനും. അതിരുകൾ—വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൧൩൩/൫ കിഴക്ക ൧൩൩/൧൧ തെക്ക ൧൩൩/൨൧ പടിഞ്ഞാറ ൧൩൩/൧൮, ൨൧. വിസ്തീർണ്ണം—൧/൮ സെൻറ്. പട്ടയദാർ—പിഷാരിക്കോവിൽ ദേവസ്വം. കാണക്കുടിയാൻ—നാലുകണ്ടത്തിൽ അയ്യപ്പൻ കുഞ്ഞി കേളൻ.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,

G. MADHAVAN,
Secretary to Government.

DECLARATION.

Under Section 5 of the Land Acquisition Act 1070 (Cochin Act II of 1070) as continued in force by the Travancore-Cochin Administration and Application of Laws Act 1125 (VI of 1125) and as subsequently amended, Government hereby declare that the lands mentioned below be the same a little more or less are needed for public purpose stated below and under Section 6 of the said Act direct the District Collector Trichur, to take order for the acquisition of the said

lands. A plan of the land is kept in the office of the District Collector, Trichur, and may be inspected at any time, during office hours.

൧൧൨൫-ലെ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി നിയമഭരണവും പ്രയോഗവും ആക്ട് (൧൧൨൫ ൬-ലെ ൬-ാം ആക്ട്) മൂലം നിലനിറുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും പിന്നീട് ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ടതുമായ ൧൦൭൦-ലെ ഭൂമിയെടുപ്പ് ആക്ട് (കൊച്ചി ൧൦൭൦-ലെ ൨-ാം ആക്ട്) ൬-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് ഗവണ്മെന്റ് താഴെ പറയുന്ന ഭൂമി താഴെ പറയുന്ന പൊതു ഉപയോഗത്തിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുകയും പ്രസ്തുത ആക്ട് ൭-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം പ്രസ്തുത ഭൂമി എടുക്കുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികൾ നടത്തുന്നതിന് തൃശ്ശിവപേരൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ ഒരു പ്ലാൻ തൃശ്ശിവപേരൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടരുടെ ആഫീസിൽ വച്ചിട്ടുള്ളതും ആഫീസ് സമയങ്ങളിൽ എപ്പോഴും പരിശോധിക്കാവുന്നതുമാകുന്നു.

L. Dis. 3683|54|PWC. *15th May 1954.*

(L2-4834,53)

Taluk— Mukundapuram. *Village*— Kodussery.

Extent— 58 cents and 500 sq. links.

Purpose— For a road.

SCHEDULE.

1. Pandaravaka Verumpattom Paramba Sy. No. 760|4 newly sub-divided from Sy. 760 1, bounded on the north by Sy. 760, east 759|1, south 760|2 and west 760|1. Extent 3 cents and 750 sq. links. Pattadar— Paduthole Brahmadathan Hrishikesan Nambudiripad. Verumpattom tenant - Panangadan Ayyappan Mani.

2. Pandaravaka Verumpattom Paramba Sy 760|5 newly sub-divided from Sy. 760|3 bounded on the north by Sy. 760|2, east 759|6, south 759|3 and west 760|3. Extent 1 cent and 750 sq. links. Pattadar— Paduthole Brahmadathan Hrishikesan Nambudiripad. Verumpattom tenant— Panangadan Ayyappan Mani.

3. Pandaravaka Verumpattom Paramba Sy. 759|9 newly sub-divided from Sy. 759|6. bounded on the north by Sy. 759|1, east 128|2, south 759|8 and west 760|3. Extent 15 cents and 500 sq. links. Pattadar- Paduthole Brahmadathan Hrishikesan Nambudiripad. Verumpattom tenants— (1) Kattukandathil Konnan Kuttan. (2) Pallyil Ayyappan Mani and (3) Pazhampilly Kutti's daughter Karthu.

4. Pandaravaka Verumpattom Paramba Sy. 128|2 newly sub-divided from Sy 128, bounded on the north by Sy. 759|6. east 125|1, south 128|1 and west 759|6. Extent 1 cent and 750 sq. links. Pattadar— Paduthole Brahmadathan Hrishikesan Nambudiripad. Verumpattom tenant— Kizhakke Veettil Sankaran Kittunny.

5. Pandaravaka Verumpattom Paramba Sy. 125|2 newly sub-divided from Sy. 125. bounded on the north by Sy. 126, east 757|1, south 125|1 and west 128 1. Extent 9 cents and 750 sq.links. Pattadar -- Paduthole Brahmadathan Hrishikesan Nambudiripad. Verumpattom tenant— Ayyankulam Raman Mani.

6. Pandaravaka Verumpattom Paramba Sy. 757|4 newly sub-divided from Sy. 757 1, bounded on the north by Sy. 756|1 east 757|2, south 757|1 and west 125|1. Extent 26 cents. Pattadar— Paduthole Brahmadathan Hrishikesan Nambudiripad. Verumpattom tenants - (1) Vallassery Manicken Narayanan. (2) Kizhakke Veettil Sankaran Kittunny. (3) Koleparambil Kittn Velayudhan and (4) Kunduvalappil Krishnan Pappu.

താലൂക്ക്—മുകുന്ദപുരം, വില്ലേജ്—കൊടശ്ശേരി.

വിസ്തീർണ്ണം—൫൮ സെന്റ് ൫൦൦ ച. ലിംഗ്സ്.

ആവശ്യം—ഒരു റോഡിന്.

പട്ടിക

(൧) പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൭൬൦/൧-ൽനിന്നും പുതുതായി തിരിച്ച സർവ്വെ നമ്പർ ൭൬൦/൪. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൭൬൦ കിഴക്ക് ൭൫൯/൧ തെക്ക് ൭൬൦/൨ പടിഞ്ഞാറ് ൭൬൦/൧. വിസ്തീർണ്ണം—൩ സെന്റ് ൭൫൦ ച. ലിംഗ്സ്. പട്ടയക്കാർ—പടുതോൾ ബ്രഹ്മദത്തൻ ഋഷികേശൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട്. വെറുമ്പാട്ടക്കുടിയാൻ—പനങ്ങാടൻ അയ്യപ്പൻ മാണി.

(൨) പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൭൬൦/൩-ൽനിന്നും പുതുതായി തിരിച്ച സർവ്വെ നമ്പർ ൭൬൦/൫. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൭൬൦/൨ കിഴക്ക് ൭൫൯/൬ തെക്ക് ൭൫൯/൩ പടിഞ്ഞാറ് ൭൬൦/൩. വിസ്തീർണ്ണം—൧ സെന്റ് ൭൫൦ ച. ലിംഗ്സ്. പട്ടയക്കാർ—ടിയാൻ, വെറുമ്പാട്ടക്കുടിയാൻ—പനങ്ങാടൻ അയ്യപ്പൻ മാണി.

(൩) പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൭൫൯/൬-ൽനിന്നും പുതുതായി തിരിച്ച സർവ്വെ നമ്പർ ൭൫൯/൯. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൭൫൯/൧ കിഴക്ക് ൧൨൮/൨ തെക്ക് ൭൫൯/൮ പടിഞ്ഞാറ് ൭൬൦/൩. വിസ്തീർണ്ണം—൧൫ സെന്റ് ൫൦൦ ച. ലിംഗ്സ്. പട്ടയക്കാർ—ടിയാൻ, വെറുമ്പാട്ടക്കുടിയാന്മാർ—(൧) കാട്ടുകണ്ടത്തിൽ കോന്നൻ കുട്ടൻ, (൨) പള്ളിയിൽ അയ്യപ്പൻ മാണി, (൩) പഴമ്പിള്ളി കുട്ടി മകൾ കാർത്തു.

(൪) പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൧൨൮-ൽനിന്നും പുതുതായി തിരിച്ച സർവ്വെ നമ്പർ ൧൨൮/൨. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൭൫൯/൬ കിഴക്ക് ൧൨൫/൧ തെക്ക് ൧൨൮/൧ പടിഞ്ഞാറ് ൭൫൯/൬. വിസ്തീർണ്ണം—൧ സെന്റ് ൭൫൦ ച. ലിംഗ്സ്. പട്ടയക്കാർ—ടിയാൻ. വെറുമ്പാട്ടക്കുടിയാൻ—കിഴക്കേവീട്ടിൽ ശങ്കരൻ കിട്ടുണ്ണി.

(൫) പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൧൨൫-ൽനിന്നും പുതുതായി തിരിച്ച സർവ്വെ നമ്പർ ൧൨൫/൨. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൧൨൬ കിഴക്ക് ൭൫൭/൧ തെക്ക് ൧൨൫/൧ പടിഞ്ഞാറ് ൧൨൮/൧. വിസ്തീർണ്ണം—൯ സെന്റ് ൭൫൦ ച. ലിംഗ്സ്. പട്ടയക്കാർ—ടിയാൻ, വെറുമ്പാട്ടക്കുടിയാൻ—അയ്യൻകുളം രാമൻ മാണി.

(൬) പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൭൫൭/൧-ൽനിന്നും പുതുതായി തിരിച്ച സർവ്വെ നമ്പർ ൭൫൭/൪. അതിരുകൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൭൫൬/൧ കിഴക്ക് ൭൫൭/൨ തെക്ക് ൭൫൭/൧ പടിഞ്ഞാറ് ൧൨൫/൧. വിസ്തീർണ്ണം—൨൬ സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ—ടിയാൻ. വെറുമ്പാട്ടക്കുടിയാന്മാർ—(൧) വല്ലിശ്ശേരി മാണിക്കൻ നാരായണൻ, (൨) കിഴക്കേവീട്ടിൽ ശങ്കരൻ കിട്ടുണ്ണി, (൩) കോലപറമ്പിൽ കിട്ടൻ വേലായുധൻ, (൪) കുണ്ടുവളപ്പിൽ കൃഷ്ണൻ പാപ്പു.

II

Under Section 6 of the Cochin Land Acquisition Act II of 1070 as continued in force by the Travancore-Cochin Administration and Application of Laws Act VI of 1125, the Government hereby declare that the land mentioned below be the same, a little more or less is needed for the purposes specified in each case and under Section 6 of the said Act the Special Land Acquisition Officer, Irrigation Scheme, Trichur is appointed to perform the functions of a Collector under the Act and directed to take order for the acquisition of the said land. A plan of the land is kept in the office of the Special Land Acquisition Officer, Trichur and may be inspected at any time during the office hours.

൧൧൨൫-ലെ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി നിയമഭരണവും പ്രയോഗവും ആക്ട് (൧൧൨൫ ൬-ലെ ൬-ാം ആക്ട്) മൂലം നിലനിറുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും പിന്നീട് ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ടതുമായ ൧൦൭൦-ലെ ഭൂമിയെടുപ്പ് ആക്ട് (കൊച്ചി ൧൦൭൦-ലെ ൨-ാം ആക്ട്) ൬-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് ഗവണ്മെന്റ് താഴെ പറയുന്ന ഭൂമി താഴെ പറയുന്ന പൊതു ഉപയോഗത്തിന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുകയും പ്രസ്തുത ആക്ട് ൭-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം പ്രസ്തുത ഭൂമി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ നടത്തുന്നതിന് തൃശ്ശിവപേരൂർ ഇറിഗേഷൻ സ്പെഷ്യൽ ലാന്റ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഭൂമിയുടെ ഒരു പ്ലാൻ തൃശ്ശിവപേരൂർ സ്പെഷ്യൽ ലാന്റ് അക്വിസിഷൻ ആഫീസരുടെ ആഫീസിൽ വച്ചിരിക്കുന്നതും ആഫീസുള്ള സമയങ്ങളിൽ എപ്പോഴും പരിശോധിക്കാവുന്നതുമാകുന്നു.

(1)

D. Dis No. 4384|54|PWC. *29th May 1954.*

L. A.— CHALAKUDY SCHEME.

BLOCK NO. 1.

(LP2-8801|53)

Taluk— Mukundapuram.

Village— Kallur Kizhakkummuri.

Purpose— For excavating Kallur Vadakkummuri Branch Canal.

Extent— 2 acres and 97⅛ cents.

SCHEDULE

1. Dry Sy. No. 216 sub-division No. 9 sub-divided from old Sy. No. 216|3, bounded on the north by Sy. No. 216|10, east 216|3, 904, south 216|3, west 216|2 Extent 1¾ cents belonging to Pattadar— Chakkiniyath Varu Cheer Vadeese (died). Present claimants and occupants— Cheer Vadeese's wife Rosa and sons (1) Kunhu Varu, Chee Varghese, Ouseph and Poulo

2. Dry Sy. No. 216 sub-division No. 5 sub-divided from old Sy. No. 216|1, bounded on the north by Sy. No. 963|2, 217|2, east 216|6-7, 962, south 217|2, 216|2, west 216|1-8, 217|2, 84. Extent 61½ cents belonging to Pattadar— Chakkiniyath Varu Cheer Vadeese (died). Present claimants and occupants Cheer Vadeese's wife Rosa and sons (1) Kunhu Varu (2) Chee Varghese. (3) Ouseph and (4) Poulo. Occupation A. portion claimants of the deceased Pattadar. B. portion Kannambuzha Anthony Vareed and C. portion Chakkalamattath Panamkulam Lona Ouseph.

3. Dry Sy. No. 217 sub-division No. 2 sub-divided from old Sy. No. 217, bounded on the north by Sy. No. 216|5, east 216|5, south 217|1, 216|8, west 217|1. Extent 3½ cents belonging to Pattadar— Chakkalamattath Panamkulathkaran Lona Porenchu Assignee and occupant— Porenchu's son Lonappan.

4. Dry Sy. No. 963 sub-division No. 2 sub-divided from old Sy. No. 963, bounded on the north by Sy. No. 77|4, east 963|1, south 216|5, west 84, 82|1-2. Extent 42 3/8 cents belonging to Pattadar and occupant—Kannambuzha Anthony Vareed.

5. Wet Sy. No. 82 sub-division No. 2 sub-divided from old Sy. No. 82, bounded on the north by Sy. No. 78|5, east 963|2, south 963|2, west 82|1. Extent 1 cent belonging to Pattadar— Thekkedath Kunhu Narayana Pala Nayar. Verumpattom tenant and occupant— Pallippadan Vareed Chakku.

6. Dry Sy. No. 77 sub-division No. 4 sub-divided from old Sy. No. 77|2, bounded on the north by Sy. No. 77|3, east 77|2, south 963|2, west 78|5-6-7. Extent 30½ cents belonging to Pattadar— Vadakkumcheri Mukrappilly Vareed Cheria. Occupation A. portion Assignee Vadakkumcheri Mukrappilly Ouseph's son Pappoo *alias* Ouseph. B. portion Pattadar Vareed Cheria.

7. Wet Sy. No. 78 sub-division. No. 5 sub-divided from old Sy. No. 78|2, bounded on the north by Sy. No. 78|6, east 77|4 south 82|2, west 78|2. Extent 2¾ cents belonging to Pattadar— Pereppadan Anthony Pontoth. Assignee— Palatti Kunji Pontoth Korathu. Verumpattam— Pereppadan Anthony Ouseph.

8. Wet Sy. No. 78 sub-division No. 6 sub-divided from old Sy. No. 78|3, bounded on the north by Sy. No. 78|7, east 77|4 south 78|5, west 78|3. Extent 2¼ cents belonging to Pattadar and occupant— Mukrapilly Vareed's wife Thresia.

9. Wet Sy. No. 78 sub-division No. 7 sub-divided from old Sy. No. 78|4, bounded on the north by Sy. No. 76|2, east 77|4, south 78|6, west 78|4. Extent 4½ cents belonging to Pattadar and occupant— Kanjookkaran Pyloth's sons Augusti and Varu.

10. Dry Sy. No. 77 sub-division No. 3 sub-divided from old Sy. No 77|1, bounded on the north by Sy. No 76|2, east 77|1, south 77|4, west 76|2. Extent 9½ cents belonging to Pattadar— Thekkedath Krishnan Bhaskara Palanayar. Verumpattam— Ambattuparambil Konnan Kannu.

11. Wet Sy. No. 76 sub-division No. 2 sub-divided from old Sy. No. 76, bounded on the north by Sy. No. 76|1, east 76|1, 77|3, south 76|2, 77|3, 78|7, west 76|3, 79|7-9. Extent 73½ cents. Pattadar— Thekkedath Kunchu Gomtsa Palanayar. Verumpattam tenants and occupants— A. portion Puravoorkaran Ouseph Vareed. B. portion Aykanatan Krishnan Nair (died). Claimants Pottayil Puraikal Paramu Nair's wife Ichakki Amma. Narayani Amma. C. D. and E. portions Amballuparambil Konnan Kannu. F. portions Vithayathil Ouseph Kunhu Varkey

12. Dry Sy. No. 79 sub-division No. 7 sub-divided from old Sy. No. 79|2, bounded on the north by Sy. No. 79|2, east 76|2, south 79|9, west 79|2. Extent 3|8 cents belonging to Pattadar and occupant— Mooliyamparambil Kochu Thamby's son minor Velayudhan (guardian) Kochu Thamby.

13. Dry Sy. No. 79 sub-division No. 9 sub-divided from old Sy. No. 79|4, bounded on the north by Sy. No. 79|4-7, east 76|2, south 76|2, 79|10, west 79|4-5 Extent 24 cents belonging to Pattadar and occupant— Mooliyamparambil Sonrimala's wife Nani.

14. Dry Sy. No. 79 sub-division No. 5 sub-divided from old Sy. No. 79|1, bounded on the north by Sy. No. 79|1-8, east 79|1-9, south 79|6, west 891. Extent 43 cents belonging to Pattadar— Palatti Korathu Kunhi Pyloth. Kudikidappu - Mooliyamparambil Kochu Thamby Velayudhan.

15. Dry Sy. No. 79 sub-division No. 8 sub-divided from old Sy. No. 79|3, bounded on the north by Sy. No. 1125|5, east 79|3, south 79|5, west 891. Extent 1|2 cent belonging to Pattadar— Mooliyamparambil Kochu Thamby's son minor Velayudhan (guardian) Kochu Thampi.

താലൂക്ക്—മുകുന്ദപുരം. വില്ലേജ്—കല്ലൂർ കിഴക്കുംമുറി.

ആവശ്യം—കല്ലൂർ വടക്കുംമുറി ബ്രാഞ്ചു കനാൽ കുഴിക്കുന്നതിന്.

(ബ്ലോക്ക നമ്പർ ൧.)

വിസ്തീർണ്ണം—൨ ഏക്കർ ൯൭ ⅛ സെൻറ്.

പട്ടിക.

(൧) പറമ്പു സർവ്വെ നമ്പർ ൨൧൬ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൯ പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൨൧൬/൩. അതിർത്തികൾ—വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൨൧൬/൧൦, കിഴക്ക് ൨൧൬/൩, ൯൦൪ തെക്ക് ൨൧൬/൩, പടിഞ്ഞാറ് ൨൧൬/൨. വിസ്തീർണ്ണം—൧¾ സെൻറ്. പട്ടയദാർ—ചക്കിനിയത്ത് വാറു ചീർ വറീസ് (മരിച്ചു). ഇപ്പോഴത്തെ അവകാശികളും കൈവശക്കാരും മരിച്ച ചീർ വറീസിന്റെ ഭാര്യ റോസയും മക്കൾ (൧) കുഞ്ഞുവാറുവും (൨) ചീവറീസും, (൩) ഔസേപ്പും, (൪) പൗലോസും.

(൨) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൨൧൬ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൫ പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൨൧൬/൧. അതിർത്തികൾ—വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൯൬൩/൨, ൨൧൭/൨, കിഴക്ക് ൨൧൬/൬-൭, ൯൬൨, തെക്ക് ൨൧൭/൨, ൨൧൬/൨, പടിഞ്ഞാറ് ൨൧൬/൧-൮, ൨൧൭/൨, ൮൪. വിസ്തീർണ്ണം—൬൧½ സെൻറ്. പട്ടയദാർ—ചക്കിനിയത്ത് വാറു ചീർ വറീസ് (മരിച്ചു) ഇപ്പോഴത്തെ അവകാശികളും കൈവശക്കാരും മരിച്ച ചീർ വറീസിന്റെ ഭാര്യ റോസയും മക്കൾ (൧) കുഞ്ഞുവാറുവും (൨) ചീവറീസും, (൩) ഔസേപ്പും, (൪) പൗലോസും. കൈവശം—എ ഭാഗം മരിച്ച പട്ടയദാരുടെ അവകാശികൾ. ബി ഭാഗം കണ്ണമ്പുഴ അന്തോണി വറീതു് സി ഭാഗം ചക്കാലമററത്തു പനങ്കുളം ലോന ഔസേപ്പ്.

(൩) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൨൧൭ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൨ പഴയ നമ്പർ ൨൧൭. അതിർത്തികൾ—വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൨൧൬/൫, കിഴക്ക് ൨൧൬/൫, തെക്ക് ൨൧൭/൧, ൨൧൬/൮, പടിഞ്ഞാറ് ൨൧൭/൧. വിസ്തീർണ്ണം—൩½ സെൻറ്. പട്ടയദാർ—ചക്കാലമററത്തു പനങ്കുളത്തുകാരൻ ലോന പൊറിഞ്ചു അസയിനി കൈവശം—ടി പൊറിഞ്ചുവിന്റെ മകൻ ലോനപ്പൻ.

(൪) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൯൬൩ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൨ പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൯൬൩. അതിർത്തികൾ—വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൭൭/൪, കിഴക്ക് ൯൬൩/൧, തെക്ക് ൨൧൬/൫, പടിഞ്ഞാറ് ൮൪, ൮൨/൧-൨. വിസ്തീർണ്ണം—൪൨ ⅜ സെൻറ്. പട്ടയദാരും കൈവശക്കാരനും—കണ്ണമ്പുഴ അന്തോണി വറീതു്.

(൫) നിലം സർവ്വെ നമ്പർ ൮൨ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൨ പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൮൨. അതിർത്തികൾ—വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൭൮/൫, കിഴക്ക് ൯൬൩/൨, തെക്ക് ൯൬൩/൨, പടിഞ്ഞാറ് ൮൨/൧. വിസ്തീർണ്ണം—൧ സെൻറ്. പട്ടയദാർ—തെക്കേടത്തു കുഞ്ഞുനാരായണൻ പാലനായർ വെറുമ്പാട്ടവഴി കൈവശം പള്ളിപ്പാടൻ വറീതു് ചാക്കു.

(൬) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൭൭ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൪ പഴയ നമ്പർ ൭൭/൨. അതിർത്തികൾ—വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൭൭/൩, കിഴക്ക് ൭൭/൨, തെക്ക് ൯൬൩/൨, പടിഞ്ഞാറ് ൭൮/൫, ൬, ൭,

വിസ്തീർണ്ണം—൰ ൦ ൪/൨ സെൻറ്. പട്ടയക്കാർ—വടക്കേച്ചെറി മുക്രാപ്പിള്ളി വറിയത് ചെറിയ, കൈവശം—ഒരു ഭാഗം തിരുകുന്നൻ വടക്കേച്ചെറി മുക്രാപ്പിള്ളി ഔസേപ്പിന്റെ മകൻ പാപ്പു എന്നു വിളിച്ചു വരുന്ന അവുസേപ്പ്, ബാക്കി ഭാഗം പട്ടയക്കാർ വറിയത് ചെറിയ.

(൯) നിലം സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൩ പഴയ സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭/൨. അതിർത്തികൾ—വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭/൬, കിഴക്ക് ൧൯/൪, തെക്ക് ൭൨/൨, പടിഞ്ഞാറ് ൧൭/൨. വിസ്തീർണ്ണം—൨൰ സെൻറ്. പട്ടയക്കാർ—പെരെപ്പറമ്പൻ അന്തോണി പൈലോത, തിരുകുന്നൻ പാലോടി കുഞ്ഞി പൈലോതു ചേറതു. വെവ്വേറെ പെരെപ്പറമ്പൻ അന്തോണി അവുസേപ്പ്.

(൰) നിലം സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൬ പഴയ സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭/൫. അതിർത്തികൾ—വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭/൧, കിഴക്ക ൧൯/൪$_1$ തെക്ക് ൧൭/൫, പടിഞ്ഞാറ് ൧൭/൫. വിസ്തീർണ്ണം—൨൭ സെൻറ്. പട്ടയക്കാരും കൈവശക്കാരിയും—മുക്രാപ്പിള്ളി വറിയതിന്റെ ഭാര്യ ത്രേസ്യാ.

(൰൧) നിലം സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൧ പഴയ സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭/൪. അതിർത്തികൾ—വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൧൮/൨, കിഴക്ക് ൧൯/൪, തെക്ക് ൭൭/൮$_1$ പടിഞ്ഞാറ് ൧൭/൪. വിസ്തീർണ്ണം—൰൫ സെൻറ്. പട്ടയക്കാരും കൈവശക്കാരും—കാഞ്ഞൂക്കാരൻ പൈലോതിന്റെ മക്കൾ (൧) ആഗസ്തി (൨) വറീത്.

(൰൨) പറമ്പു സർവ്വെ നമ്പർ ൧൧ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൩ പഴയ സർവ്വെ നമ്പർ ൧൧/൰. അതിർത്തികൾ—വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൧൮/൨, കിഴക്ക ൧൧/൰, തെക്ക് ൧൧/൪$_1$ പടിഞ്ഞാറ് ൧൮/൨. വിസ്തീർണ്ണം—൩൫ സെൻറ്, പട്ടയക്കാർ—തെക്കേക്കള്ളത്തിൽ ഭാസ്കരപ്പണിക്കർ, വെവ്വേറെ അയ്യാട്ടു പറമ്പിൽ കേശവൻ കണ്ണു.

(൰൩) നിലം സർവ്വെ നമ്പർ ൧൮ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൨ പഴയ സർവ്വെ നമ്പർ ൧൮. അതിർത്തികൾ—വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൧൮/൰$_1$ കിഴക്ക് ൧൮/൰, ൧൧/൩, തെക്ക് ൧൮/൩, ൧൧/൩, ൧൭/൧, പടിഞ്ഞാറ് ൧൮/൩, ൧൯/൧–൬. വിസ്തീർണ്ണം—൧൩൫ സെൻറ്. പട്ടയക്കാർ—ഞാറക്കാട്ടു കണ്ണോവിന്ദപ്പണിക്കർ. വെവ്വേറെ കൈവശക്കാരൻ—ഒരു ഭാഗം ചാലയ്ക്കൽ അവുസേപ്പു വറിയത്, ബാക്കി ഭാഗം അണ്ണാനാടൻ കൃഷ്ണൻ നായർ (മരിച്ചു) അവകാശികൾ പുത്തൻ പുരയ്ക്കൽ പത്മനാഭന്റെ ഭാര്യ ജാനകിയമ്മ, നാരായണി അമ്മ, സി. ഡി. ജി., ബാലൻ അയ്യാട്ടു പറമ്പിൽ കോരൻ കണ്ണു. എം. ഭാഗം വീതത്തിൽ അവുസേപ്പു കണ്ടെത്തി.

(൰൪) പറമ്പു സർവ്വെ നമ്പർ ൧൯ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൧ പഴയ സർവ്വെ നമ്പർ ൧൯/൨. അതിർത്തികൾ—വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൧൯/൨, കിഴക്ക് ൧൮/൨, തെക്ക് ൧൯/൯, പടിഞ്ഞാറ് ൧൯/൨. വിസ്തീർണ്ണം—൫൪ ൰/൭ സെൻറ്. പട്ടയക്കാരും കൈവശക്കാരനും—കൂലിയാം പറമ്പിൽ കൊച്ചു തമ്പിയുടെ മകൻ മൈനർ വേലായുധനു വേണ്ടി രക്ഷിതാവു കൊച്ചു തമ്പി.

(൰൫) പറമ്പു സർവ്വെ നമ്പർ ൧൯ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൬ പഴയ സർവ്വെ നമ്പർ ൧൯/൪. അതിർത്തികൾ—വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൧൯/൪. ൧, കിഴക്ക് ൧൮/൨, തെക്ക് ൧൮/൨, ൧൯/൰൦, പടിഞ്ഞാറ് ൧൯/൪—൯. വിസ്തീർണ്ണം—൨൪ സെൻറ്. പട്ടയക്കാരിയും കൈവശക്കാരിയും—കൂലിയാം പറമ്പിൽ മാണിക്യത്തിന്റെ ഭാര്യ നാണി.

(൰൬) പറമ്പു സർവ്വെ നമ്പർ ൧൯ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൯ പഴയ സർവ്വെ നമ്പർ ൧൯/൰. അതിർത്തികൾ—വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൧൯/൰. ൭ കിഴക്ക് ൧൯/൰൯, തെക്ക് ൧൯/൧൮, പടിഞ്ഞാറ് ൧൯/൰. വിസ്തീർണ്ണം—൰ സെൻറ്. പട്ടയക്കാരും കൈവശക്കാരനും—കൂലിയാം പറമ്പിൽ കൊച്ചുതമ്പിയുടെ മകൻ മൈനർ വേലായുധന്റെ രക്ഷിതാവ് കൊച്ചുതമ്പി.

(2)

L. A.— Chalakudy Scheme.

D. Dis. No. 4384|54|PWC　　*20th May 1954.*

Taluk— Mukundapuram.

Village— Kallur Kizhakkummuri.

Purpose— For excavating Kallur Vadakkummuri Branch Canal.

Block No. II.

(LP2-8801|53)

Extent　3 acres 36 3/8 cents.

Schedule.

1. Dry Sy. No. 1125 sub-division No. 5 sub-divided from old Sy. No. 1125|4, bounded on the north by Sy. No. 1125|4, east 1125|4, south 79|8, west 1125|1. Extent 6 cents belonging to Pattadar— Kandangulathy Poranchu's sons Kunji Pyloth, Poranchu and Lonappan.

2. Dry Sy. No. 891 sub-division No. 2 sub-divided from old Sy. No. 891, bounded on the north by Sy. No. 891|1, east 1125|1, south 891|3, west 890|1-3. Extent 59¼ cents belonging to Pattadar and occupant—Kandangulathy Poranchu Kundu Vareed.

3. Dry Sy. No. 890 sub-division No. 3 sub-divided from old Sy. No. 890|1, bounded on the north by Sy. No. 890|1, east 891|2, south 890|4-5-6, west 889|2. Extent 43⅓ cents belonging to Pattadar and occupant—Thondungal Anthony Ouseph.

4. Dry Sy. No. 890 sub-division No. 5 sub-divided from old Sy. No. 890|2, bounded on the north by Sy. No. 890|3, east 890|4-6, south 890|2-6, 97, west 890|2, 101|9, Extent 4 cents belonging to Pattadar and occupant—Thondungal Anthony Ouseph.

5. Wet Sy. No. 107 sub-division No. 9 sub-divided from old Sy. No. 107|1, bounded on the north by Sy. No. 889|2, east 890|5, south 107|1, west 107|1. Extent ½ cent belonging to Pattadar and occupant—Cheerakkal Mothai Anthony.

6. Dry Sy. No. 889 sub-division No. 2 sub-divided from old Sy. No. 889, bounded on the north by Sy. No. 888|1, east 890|3, south 889|3, 107|1-9, west 889|3, 1129|7. Extent 32¾ cents belonging to Pattadar and occupant—Thondungal Anthony Ouseph.

7. Dry Sy. No. 1129 sub-division No. 7 sub-divided from old Sy. No. 1129|2, bounded on the north by Sy. No. 1129|2, east 889|2, south 1129|8, west 1129|9. Extent 13¾ cents belonging to Pattadar and occupant—Thondungal Pyloth Pyloth. Mortgagee— Polotti Korathu Kunni Pyloth.

8. Dry Sy. No. 1129 sub-division No. 9 sub-divided from old Sy. No. 1129|3, bounded on the north by Sy. No. 1129|8-10, east 1129|7-10, south 1129|3, west 1129|3. Extent 35¾ cents belonging to Pattadar—Thondungal Pyloth Pyloth. Mortgagee - Polotti Korathu Kunhi Pyloth.

9. Dry Sy. No. 1129 sub-division No. 8 sub-divided from old Sy. No. 1129|1, bounded on the north by Sy. No. 1129|1, east 1129|1, south 1129|3-9 west 1139|4. Extent 18½ cents belonging to Pattadar and occupant—Thondungal Anthony Pyloth.

10. Dry Sy. No. 1130 sub-division No. 7 sub-divided from old Sy. No. 1130|3, bounded on the north by Sy. No. 1130|5, east 1129|4, south 1130|3, west 1130|5. Extent 2¼ cents belonging to Pattadar— Kandangulathy Poranchu's sons Dewassy Kunjipyloth and minors Poranchu Lonappan (guardian) mother Rosa. Occupation by partition Kunjipyloth, Poranchu and Lonappan.

11. Dry Sy. No. 1130 sub-division No. 5 sub-divided from old Sy. No. 1130|2, bounded on the north by Sy. No. 1130|2, east 1129|4, 1130|7, south 1130|3-6-7, west 1130|4. Extent 25¾ cents belonging to Pattadar— Kandangulathy Poranchu Lonappan. Occupation by partition Kunjipyloth, Poranchu and Lonappan.

12. Dry Sy. No. 1136 sub-division No. 4 sub-divided from old Sy. No. 1136|1, bounded on the north by Sy. No. 1131|3-4, east 1136|2-5, south 1136|1, west 900|7,

Extent 9¼ cents belonging to Pattadar— Kandangulathy Poranchu's sons Devassy Kunjipylothu, Poranchu and Lonappan. Occupation by partition Kandangulathy Poranchu Devassy.

13. Dry Sy. No. 1131 sub-division No. 4 sub-divided from old Sy. No. 1131|3, bounded on the north by Sy. No. 1131|3, east 1131|3, south 905|6-7, west 1135|9. Extent 18⅓ cents belonging to Pattadar—Kandangulathy Vareed Vareed. Occupation by partition A. portion Kandangulathy Vareed Kunjipylothu. B. portion Kandangulathy Vareed Devassy.

14. Dry Sy. No. 905 sub-division No. 7 sub-divided from old Sy. No. 905|3, bounded on the north by Sy. No. 1131|4, east 1130|4, south 905|3, west 905|6. Extent 6 1/8 cents belonging to Pattadar— Kandangulathy Poranchu Kunhipylothu, Poranchu Lonappan. Occupation by partition Kandangulathy Poranchu Devassy.

15. Dry Sy. No. 905 sub-division No. 6 sub-divided from old Sy. No. 905|2 bounded on the north by Sy. No. 1131|4, 1135|9, east 905|7, south 905|2, west 905|5. Extent 8½ cents belonging to Pattadar— Kandangulathy Vareed Vareed. Occupation by partition A portion Kandangulathy Vareed Kunhu Vareed. B portion Kandangulathy Vareed Devassy.

16. Dry Sy. No 905 sub-division No 5 sub-divided from old Sy. No. 905|1, bounded on the north by Sy. No. 1135|5, east 905|6, south 905|1, west 1135|5. Extent 12¾ cents belonging to Pattadar and occupant - Kandangulathy Vareed Ouseph.

17. Dry Sy. No. 1135 sub-division No. 9 sub-divided from old Sy. No. 1135|4, bounded on the north by Sy. No. 1135|4, east 1131|4, south 905|5-6, west 1135|5. Extent 3½ cents belonging to Pattadar— Kandangulathy Vareed Vareed. Occupation by partition Kandangulathy Vareed Devassy.

18. Dry Sy. No. 1135 sub-division No. 5 sub-divided from old Sy. No 1135|1, bounded on the north by Sy. No. 1135|4, east 905|5, 1135|9, south 1135|6, 905|5, west 1135|2. Extent 25¾ cents belonging to Pattader and occupant—Kandangulathy Vareed Ouseph.

19. Dry Sy. No. 1135 sub-division No. 7 sub-divided from old Sy. No. 1135|3, bounded on the north by Sy. No. 1135|8, east 1135|2, south 1135|3, west 129|2. Extent 10¼ cents belonging to Pattadar— Churakkal Anthony Mathai. Occupation by partition A portion Churakkal Kunhu Vareed Thomas. B portion Churakkal Anthony Devassy.

താലൂക്ക്—മുകുന്ദപുരം. വില്ലേജ്—കല്ലൂർ കിഴക്കുംമുറി.

ദേശം—കല്ലൂർ വടക്കുംമുറി ന്യൂ: ബ്ലോക്ക് നം: കുന്നാഥിൻ.

(ബ്ലോക്കനമ്പർ II)

വിസ്തീർണ്ണം—൩ ഏക്കർ ൮ ൩ ൩/൪ സെന്റ്.

പട്ടിക.

(൧) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൧൧൨൭. സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൭. പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൧൧൨൭/൪. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൧൧൨൭/൪, കിഴക്ക് ൧൧൨൭/൪, തെക്ക് ൯൮/൨, പടിഞ്ഞാറ് ൧൧൨൭/൧, വിസ്തീർണ്ണം—൩ സെന്റ്. പട്ടയക്കാരനും കൈവശക്കാരനും—കണ്ടങ്കുളത്തി പൊറിഞ്ചു മക്കൾ കുഞ്ഞി പൈലോത്തും പൊറിഞ്ചുവും ലോനപ്പനും.

(൨) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൯൮൧, സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൨, പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൯൮൧. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൯൮൧/൧, കിഴക്ക് ൧൧൨൭/൧, തെക്ക് ൯൮൧/൧, പടിഞ്ഞാറ് ൯൮൦/൧—൩. വിസ്തീർണ്ണം—൭൮ ൧/൪ സെന്റ്. പട്ടയക്കാരനും കൈവശക്കാരനും—കണ്ടങ്കുളത്തി പൊറിഞ്ചു കുഞ്ഞി പൈലോത്ത്.

(൩) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൯൮൦, സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൩, പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൯൮൦/൧. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൯൮൦/൧, കിഴക്ക് ൯൮൧/൨, തെക്ക് ൯൮൦/൪—൭—൩, പടിഞ്ഞാറ് ൯൯൮/൨. വിസ്തീർണ്ണം—൪൯ സെന്റ്. പട്ടയക്കാരനും കൈവശക്കാരനും—തൊണ്ടങ്കൽ അന്തോണി ദേവസ്സി.

(൪) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൯൮൦, സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൭. പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൯൮൦/൨. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൯൮൦/൩, കിഴക്ക് ൯൮൦/൪—൩, തെക്ക് ൯൮൦/൨—൩—൪, പടിഞ്ഞാറ് ൯൮൦/൨, ൧൦൬/൪. വിസ്തീർണ്ണം—൪ സെന്റ്. പട്ടയക്കാരനും കൈവശക്കാരനും—തൊണ്ടങ്കൽ അന്തോണി പൈലോത്ത്.

(൫) നിലം സർവ്വെ നമ്പർ ൧൦൬. സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൪. പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൧൦൬/൧. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൯൯൮/൨, കിഴക്ക് ൯൮൦/൭, തെക്ക് ൧൦൬/൫, പടിഞ്ഞാറ് ൧൦൬/൧. വിസ്തീർണ്ണം—൧/൪ സെന്റ്. പട്ടയക്കാരനും കൈവശക്കാരനും—ചുരക്കൽ മത്തായി അന്തോണി.

(൬) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൯൯൮. സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൨. പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൯൯൮, അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൯൯൮/൧, കിഴക്ക് ൯൮൦/൩, തെക്ക് ൯൯൮/൩, ൧൦൬/൧—൮, പടിഞ്ഞാറ് ൯൯൮/൩, ൧൧൨൮/൬. വിസ്തീർണ്ണം—൩൨ ൩/൪ സെന്റ്. പട്ടയക്കാരനും കൈവശക്കാരനും—തൊണ്ടങ്കൽ അന്തോണി ദേവസ്സി.

(൭) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൧൧൨൮. സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൬. പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൧൧൨൮/൨. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൧൧൨൮/൨, കിഴക്ക് ൯൯൮/൨, തെക്ക് ൧൧൨൮/൯, പടിഞ്ഞാറ് ൧൧൨൮/൮. വിസ്തീർണ്ണം—൧൩ ൩/൪ സെന്റ്. പട്ടയക്കാരനും കൈവശക്കാരനും—തൊണ്ടങ്കൽ പൈലോത്തു പൈലോത്ത് പണയം പാലാട്ടി കോരതു കുഞ്ഞി പൈലോത്ത്.

(൮) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൧൧൨൮ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൮. പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൧൧൨൮/൩. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൧൧൨൮/൪—൧൦, കിഴക്ക് ൧൧൨൮/൭, ൧൦, തെക്ക് ൧൧൨൮/൩, പടിഞ്ഞാറ് ൧൧൨൮/൩. വിസ്തീർണ്ണം—൩൮ ൩/൪ സെന്റ്. പട്ടയക്കാരനും കൈവശക്കാരനും—തൊണ്ടങ്കൽ പൈലോത്തു പൈലോത്ത് പണയം പാലാട്ടി കോരതു കുഞ്ഞി പൈലോത്ത്.

(൯) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൧൧൨൮. സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൩. പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൧൧൨൮/൧. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൧൧൨൮/൧, കിഴക്ക് ൧൧൨൮/൧, തെക്ക് ൧൧൨൮/൩൮, പടിഞ്ഞാറ് ൧൧൨൮/൪. വിസ്തീർണ്ണം—൧൨ ൧/൨ സെന്റ്. പട്ടയക്കാരനും കൈവശക്കാരനും—തൊണ്ടങ്കൽ അന്തോണി പൈലോത്ത്.

(൧൦) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൧൧൩൦. സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൬. പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൧൧൩൦/൩. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൧൧൩൦/൭, കിഴക്ക് ൧൧൨൮/൪, തെക്ക് ൧൧൩൦/൩, പടിഞ്ഞാറ് ൧൧൩൦/൭. വിസ്തീർണ്ണം—൨ ൧/൪ സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ—കണ്ടങ്കുളത്തി പൊറിഞ്ചു മകൻ ദേവസ്സിയും കുഞ്ഞി പൈലോത്തും മൈനർ പൊറിഞ്ചു ലോനപ്പൻ ഇവരുടെ രക്ഷകർത്താവു അമ്മ റോസയും [illegible] കൈവശം കുഞ്ഞി പൈലോത്തും പൊറിഞ്ചുവും ലോനപ്പനും.

(൧൧) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൧൧൩൦, സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൭. പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൧൧൩൦/൨. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൧൧൩൦/൨, കിഴക്ക് ൧൧൨൮/൪, ൧൧൩൦/൬, തെക്ക് ൧൧൩൦/൩—൬—൬, പടിഞ്ഞാറ് ൧൧൩൦/൪. വിസ്തീർണ്ണം—൨ ൭൫ സെന്റ്. പട്ടയക്കാർ—കണ്ടങ്കുളത്തി പൊറിഞ്ചു ലോനപ്പൻ. [illegible] വഴി. കൈവശം കുഞ്ഞി പൈലോത്ത് പൊറിഞ്ചുവും ലോനപ്പനും.

(൧൨) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൧൧൩൦ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൪, പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൧൧൩൦/൧, അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൧൧൩൧/൩. ൪, കിഴക്ക് ൧൧൩൦/൨—൭, തെക്ക് ൧൧൩൦/൧, പടിഞ്ഞാറ് ൯൦൫/൬ വിസ്തീർണ്ണം—൧൮ ൧/൪

സെൻറ്, പട്ടയദാർ—കണ്ണംകുളത്തി പൊറിഞ്ചുമകൾ ദേവസ്സി, കണ്ണി പൈലോത്ത് പൊറിഞ്ചു ലോനപ്പൻ. ഭാഗം വഴി കൈവശം—കണ്ണംകുളത്തി പൊറിഞ്ചു ദേവസ്സി.

(൧൩) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൧൧൩൧ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൪. പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൧൧൩൧/൩, അതിരുത്തികം—വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൧൧൩൧/൩, കിഴക്ക ൧൧൩൧/൩, തെക്ക ൧൦൭/൬-൭, പടിഞ്ഞാറ ൧൧൩൭/൬, വിസ്തീർണ്ണം—൧൪ ൧/൨ സെൻറ്, പട്ടയദാർ—കണ്ണംകുളത്തി വറിയതു വറിയതു ഭാഗം വഴി കൈവശം—൧ ഭാഗം കണ്ണംകുളത്തി വറിയതു കുഞ്ഞിപൈലോത്ത്, ബി. ഭാഗം കണ്ണംകുളത്തി വറിയതു ദേവസ്സി.

(൧൪) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൧൦൭ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൭, പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൧൦൭/൩. അതിരുത്തികം—വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൧൧൩൧/൪, കിഴക്ക ൧൧൩൦/൪, തെക്ക ൧൦൭/൩, പടിഞ്ഞാറ ൧൦൭/൬. വിസ്തീർണ്ണം—൬ ൧/൨ സെൻറ്, പട്ടയദാർ—കണ്ണംകുളത്തി പൊറിഞ്ചു കണ്ണി പൈലോത്ത് പൊറിഞ്ചു ലോനപ്പൻ, ഭാഗം വഴി കൈവശം—കണ്ണംകുളത്തി പൊറിഞ്ചു ദേവസ്സി.

(൧൫) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൧൦൭ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൬ പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൧൦൭/൨, അതിരുത്തികം—വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൧൧൩൧/൪, ൧൧൩൭/൬, കിഴക്ക ൧൦൭/൭, തെക്ക ൧൦൭/൨, പടിഞ്ഞാറ ൧൦൭/൫. വിസ്തീർണ്ണം—൭ ൧/൨ സെൻറ് പട്ടയദാർ—കണ്ണംകുളത്തി വറിതു വറിതു, ഭാഗം വഴി കൈവശം—എ. ഭാഗം കണ്ണംകുളത്തി വറിതു കുഞ്ഞുവറിതു, ബി. ഭാഗം കണ്ണംകുളത്തി വറിതു ദേവസ്സി.

(൧൬) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൧൦൭ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൫ പഴയനമ്പർ ൧൦൭/൧ അതിരുത്തികം—വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൧൧൩൭/൫, കിഴക്ക ൧൦൭/൬, തെക്ക ൧൦൭/൧, പടിഞ്ഞാറ ൧൧൩൭/൫. വിസ്തീർണ്ണം—൧൨ ൩/൪ സെൻറ് പട്ടയദാർ—കണ്ണംകുളത്തി. വറിയതു അവുസേപ്പ് മിയാൻകൈവശം.

(൧൭) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൧൧൩൭ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൬. പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൧൧൩൭/൪. അതിരുത്തികം—വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൧൧൩൭/൪, കിഴക്ക ൧൧൩൦/൪, തെക്ക് ൧൦൭/൫-൬, പടിഞ്ഞാറ ൧൧൩൭/൫, വിസ്തീർണ്ണം—൩ ൧/൨ സെൻറ്. പട്ടയദാർ—കണ്ണംകുളത്തി വറിയതു വറിയതു. ഭാഗംവഴി കൈവശം—കണ്ണംകുളത്തി വറിയതു ദേവസ്സി.

(൧൮) പറമ്പ സർവ്വെ നമ്പർ ൧൧൩൭ സബ് ഡിവിഷൻനമ്പർ ൭. പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൧൧൩൭/൪, അതിരുത്തികം—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൧൧൩൭/൪, കിഴക്ക് ൧൦൭/൫, ൧൧൩൭/൬, തെക്ക് ൧൧൩൭/൭, ൧൦൭/൫, പടിഞ്ഞാറ ൧൧൩൭/൨. വിസ്തീർണ്ണം—൨൭ ൩/൪ സെൻറ്. പട്ടയദാർ—കണ്ണംകുളത്തി വറിയതു ഔസേപ്പ് മിയാൻ കൈവശം.

(൧൯) പറമ്പ സർവ്വെ നമ്പർ ൧൧൩൭ സബ് ഡിവിഷൻനമ്പർ ൩ പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൧൧൩൭/൨, അതിരുത്തികം—വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൧൧൩൭/൪ കിഴക്ക ൧൧൩൭/൨, തെക്ക ൧൧൩൭/൨, പടിഞ്ഞാറ ൧൧൩൯/൨. വിസ്തീർണ്ണം—൧൦ ൧/൪ സെൻറ്. പട്ടയദാർ—ചുവരക്കൽ അന്തോണി മത്തായി. ഭാഗംവഴി കൈവശം—എ. ഭാഗം ചുവരക്കൽ മത്തായി റപ്പായി, ബി. ഭാഗം ചുവരക്കൽ അന്തോണി ദേവസ്സി.

(3)

L. A.— CHALAKUDY SCHEME.

D. Dis. No. 4384|54,PWC. *20th May 1954.*

(LP2-8801|52)

Taluk— Mukundapuram.

Village— Kallur Kizhakkummuri.

Purpose— For excavating Kallur Vadakkummuri Branch Canal.

Extent— 3 acres 15½ cents.

SCHEDULE.

BLOCK III.

1. Dry Sy. No. 129 sub-division No 2 sub-divided from old Sy. No. 129 bounded on the north by Sy. Nos. 129|1-3, 130|2-4, east 1135|7, south 129|4, west 130|4. Extent 46½ cents belonging to Pattadar— Chuvarakkal Anthony Mathai. Occupation by partition A. portion Chuvarakkal Anthony Devassy. B. portion Chuvarakkal Mathai Raphal.

2. Dry Sy. No. 130 sub-division No. 4 sub-divided from old Sy No. 130|2, bounded on the north by Sy. No. 130|2, east 129|2, 130|2, south 130|5, 129|2-4, west 1137|4-6. Extent 29 cents belonging to Pattadar— Chuvarakkal Anthony Mathai. Occupation by partition A. portion Chuvarakkal Mathai Raphal. B. portion Chuvarakkal Anthony Devassy

3. Dry Sy. No. 1137 sub-division No. 4 sub-divided from old Sy. No. 1137|1, bounded on the north by Sy. Nos. 1137|1, 1140|3, east 1137|1-6, 130|4. south 1137|2-5-6, west 1137|5. Extent 77 cents belonging to Pattadar— Chuvarakkal Mathai Anthony. Occupation by partition Chuvarakkal Anthony Devassy.

4. Dry Sy. No. 1137 sub-division No. 6 sub-divided from old Sy No. 1137|2, bounded on the north by Sy. No. 1137|4, east 130|4, south 1137|2, 1136, west 1137|2. Extent ½ cent belonging to Pattadar— Chuvarakkal Mathai Anthony. Occupation by partition Chuvarakkal Anthony Devassy.

5. Dry Sy. No. 1140 sub-division No. 3 sub-divided from old Sy. No. 1140|1, bounded on the north by Sy. No. 1143|1, east 1140|1, south 1137|1, west 1140|4. Extent 68½ cents belonging to Pattadar— Chuvarakkal Anthony Mathai. Occupation by partition A. portion Chuvarakkal Mathai Raphai B. portion Chuvarakkal Kunhuvareed's son Vareed.

6. Dry Sy. No. 1143 sub-division No. 9 sub-divided from old Sy. No. 1143|3, bounded on the north by Sy. No. 1143|3, east 1143|3-5-11, south 1143|1-11, west 1143|1-10. Extent 70¾ cents belonging to Pattadar—Chuvarakkal Mathai Raphai.

7. Dry Sy. No. 1143 sub-division No. 11 sub-divided from old Sy. No. 1143|5, bounded on the north by Sy. No. 1143|5, east 1143|5, south 1143|1, west 1143|9 Extent ⅛ cent belonging to Pattadar—Pounethparambil Raman Velayudhan. Occupant— Chuvarakkal Mathai Raphai.

8. Dry Sy. No. 1142 sub-division No. 5 sub-divided from old Sy. No. 1142|3, bounded on the north by Sy. No. 1142|2, east 1143|1, south 1142|3, west 1142|3. Extent 11¼ cents belonging to Pattadar and occupant— Chuvarakkal Mathai Raphai.

9. Dry Sy. No. 1142 sub-division No. 4 sub-divided from old Sy. No. 1142|1, bounded on the north by Sy. No. 1142|1, east 1142|1, south 1142|2, west 636|2 of Muringur Thekkummuri Village. Extent 11¾ cents belonging to Pattadar— Chuvarakkal Mathai Raphai.

BLOCK No. IV.

Village— Muringur Thekkummuri.

1. Dry Sy. No. 636 sub-division No. 3 sub-divided from old Sy. No. 636|3, bounded on the north by Sy. No. 636|1, east 636|1, south 636|2, west 636|1. Extent 18 cents belonging to Pattadar— Ullattikkulam Anthony Ouseph (died). Present claimants and occupants Ullattikulam Ouseph Anthony and others.

താലൂക്ക്—മുകുന്ദപുരം. വില്ലേജ്—കല്ലൂർ കിഴക്കുംമുറി.

ആവശ്യം—കല്ലൂർ വടക്കുംമുറി ബ്രാഞ്ച് കനാൽ കുഴിക്കുന്നതിന്.

വിസ്തീർണ്ണം—ഏക്കർ ൩, സെൻറ് ൧൫ ൧/൨.

പട്ടിക.

ബ്ലോക്ക് നമ്പർ ൩.

(൧) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൧൨൯ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൨ പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൧൨൯. അതിരുത്തികം—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൧൨൯/൧-൩, ൧൩൦/൨-൪. കിഴക്ക് ൧൧൩൫/൭. തെക്ക് ൧൨൯/൪. പടിഞ്ഞാറ് ൧൩൦/൪. വിസ്തീർണ്ണം—൪൬ ൧/൨ സെൻറ്. പട്ടയദാർ — ചുവരക്കൽ അന്തോണി മത്തായി. ഭാഗം വഴി കൈവശം. എ. ഭാഗം ചുവരക്കൽ അന്തോണി ദേവസ്സി. ബി. ഭാഗം ചുവരക്കൽ മത്തായി റപ്പായി.

(൨) പറമ്പ സർവ്വെ നമ്പർ ൧൩൦ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൪. പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൧൩൦/൨. അതിരുത്തികം—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൧൩൦/൨. കിഴക്ക് ൧൨൯/൨, ൧൩൦/൨. തെക്ക് ൧൩൦/൫. ൧൨൯/൨-൪ പടിഞ്ഞാറ് ൧൧൩൭/൪-൬.

വിസ്തീർണ്ണം—൨൪ സെന്റ്. പട്ടയദാർ—ചുവരക്കൽ അന്തോണി മത്തായി, കൈവശം എ. ൧൦൦—ചുവരക്കൽ മത്തായി റപ്പായി, ബി. ൧൦൦—ചുവരക്കൽ അന്തോണി ദേവസ്സി.

(൩) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൨൨൩൭ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൪. പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൨൨൩൭/൨. അതിർത്തികം—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൨൨൩൭/൨, ൨൨൪൦/൩ കിഴക്ക് ൨൨൩൭/൨, ൯, ൨൩൦/൪ തെക്ക് ൨൨൩൭/൧-൫-൯ പടിഞ്ഞാറ് ൨൨൩൭/൫. വിസ്തീർണ്ണം—൭൭ സെന്റ്. പട്ടയദാർ—ചുവരക്കൽ മത്തായി അന്തോണി. കൈവശം—ചുവരക്കൽ അന്തോണി ദേവസ്സി.

(൪) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൨൨൩൭ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൯. പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൨൨൩൭/൨. അതിർത്തികം—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൨൨൩൭/൪ കിഴക്ക് ൨൩൦/൪ തെക്ക് ൨൨൩൭/൨-൨൨൩൯ പടിഞ്ഞാറ് ൨൨൩൭/൨. വിസ്തീർണ്ണം—൨/൨ സെന്റ്. പട്ടയദാർ—ചുവരക്കൽ മത്തായി അന്തോണി. കൈവശം—ചുവരക്കൽ അന്തോണി ദേവസ്സി.

(൫) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൨൨൪൦ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൩. പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൨൨൪൦/൨. അതിർത്തികം—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൨൨൪൩/൨ കിഴക്ക് ൨൨൪൦/൨ തെക്ക് ൨൨൩൭/൨ പടിഞ്ഞാറ് ൨൨൪൦/൪. വിസ്തീർണ്ണം—൯൭ ൨/൨ സെന്റ്. പട്ടയദാർ—ചുവരക്കൽ അന്തോണി മത്തായി, കൈവശം എ. ൧൦൦—ചുവരക്കൽ മത്തായി റപ്പായി, ബി. ൧൦൦—ചുവരക്കൽ കുഞ്ഞുവറീത് മകൻ വറീത്.

(൬) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൨൨൪൬. സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൬. പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൨൨൪൬/൩. അതിർത്തികം—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൨൨൪൬/൩ കിഴക്ക് ൨൨൪൬/൩. ൫. ൨൨ തെക്ക് ൨൨൪൬/൨. ൨൨ പടിഞ്ഞാറ് ൨൨൪൬/൨. ൨൦. വിസ്തീർണ്ണം—൧൦൬/൪ സെന്റ്. പട്ടയദാർ—ചുവരക്കൽ മത്തായി റപ്പായി

(൭) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൨൨൪൬. സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൨൨. പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൨൨൪൬/൫ അതിർത്തികം—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൨൨൪൬/൫ കിഴക്ക് ൨൨൪൬/൫ തെക്ക് ൨൨൪൬/൨ പടിഞ്ഞാറ് ൨൨൪൬/൬. വിസ്തീർണ്ണം—൨/൨ സെന്റ്. പട്ടയദാർ—ചെന്നേഴത്തുപറമ്പിൽ രാമൻ വേലായുധൻ. കൈവശക്കാരൻ—ചുവരക്കൽ മത്തായി റപ്പായി.

(൮) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൨൨൪൨. സബ് ഡിവിഷൻ ൫ പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൨൨൪൨/൩. അതിർത്തികം—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൨൨൪൨/൨ കിഴക്ക് ൨൨൪൬/൨ തെക്ക് ൨൨൪൨/൩ പടിഞ്ഞാറ് ൨൨൪൨/൩. വിസ്തീർണ്ണം—൨൨ ൨/൪ സെന്റ്. പട്ടയദാരും കൈവശക്കാരനും—ചുവരക്കൽ മത്തായി റപ്പായി.

(൯) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൨൨൪൨. സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൪. പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൨൨൪൨/൨. അതിർത്തികം—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൨൨൪൨/൨ കിഴക്ക് ൨൨൪൨/൨ തെക്ക് ൨൨൪൨/൨ പടിഞ്ഞാറ് ൯൩൯/൨, ഒറിജിനൽ തെക്കേമുറി വില്ലേജ്. വിസ്തീർണ്ണം—൨൨൩/൪ സെന്റ്. പട്ടയദാർ—ചുവരക്കൽ മത്തായി റപ്പായി.

ബ്ലോക്ക് നമ്പർ ൪.

വില്ലേജ്—ഒല്ലൂർ തെക്കേമുറി

(൧) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൯൩൯. സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൩. പഴയ നമ്പർ സർവ്വെ ൯൩൯/൧. അതിർത്തികം—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൯൩൯/൧ കിഴക്ക് ൯൩൯/൨ തെക്ക് ൯൩൯/൨ പടിഞ്ഞാറ് ൯൩൯/൧. വിസ്തീർണ്ണം—൨൩ സെന്റ്. പട്ടയദാർ—ഉള്ളാട്ടിക്കുളം അന്തോണി മത്തായി (മരിച്ചു) അവകാശികളും കൈവശക്കാരനും—ഉള്ളാട്ടിക്കുളം മത്തായി അന്തോണി മുതൽപേർ.

(4)

D. Dis. No. 4357|54|PWC. *21st May 1954.*
L. A.— CHIYYARAM BRANCH CANAL— PEECHI SCHEME.

BLOCK 6

(LPI-8789|53)

Taluk— Trichur. *Village*— Chiyyaram.
Extent— 2 acres 71¼ cents.
Purpose— For Peechi Irrigation canal.

SCHEDULE

1. Dry Sy. No. 296 sub-division No. 3 (new). Bounded on the north by Sy. No. 296|1, east Ollur Village, south 296|3, 295|2, west 296|1. Extent 36¾ cents. Pattadar—Vadakimyedath Kirangat Moorthy Sreedharan Namboorlpad *alias* Sankaran. Occupants—(a) 16½ cents Kuttikkat Ouseph's sons Porinchu and Paloth. (b) 02¼ cents (tone) no holding. (c) 17¾ cents Plakkal Thoma Paloth. (d) 00¼ cent Kollannur Ouseph's sons Kuriyappan and Thomakutty.

2. Dry Sy. No. 295 sub-division No. 2 (new). Bounded on the north by Sy. No. 296|2, east 295|3, south 297|2, west 295|1. Extent 8 cents. Pattadar— Thottokkat Govindan Krishna Menon. Occcupants (a) 00¼ cent Plakkat Thoma Paloth. (b) 07¾ cents Kollannur Ouseph's sons Kuriyappan and Thomakutty.

3. Dry Sy. No. 297 sub-division No. 2 (new). Bounded on the north by Sy. No. 295|2, east 297|3, south 689|7, west 297|1. Extent 36 cents. Pattadar—Same as item No. 2. Occupants—(a) 09 cents Kollannur Ouseph's sons Kuriyappan and Thomakutty. (b) 14½ cents Puthur Porinchu Anthony. (c) 12½ cents Kariyatti Vareed Kochappan.

4. Dry Sy. No. 311 sub-division No. 4 newly sub-divided from sub-division No. 1. Bounded on the north by Sy. 299|4, east 311|1, south 311|6, west 311|5. Extent 20¼ cents. Pattadar and occupant—Katlookaran Ouseph Kuriyan.

5. Dry Sy. No. 311 sub-division No. 6 newly sub-divided from sub-division No. 2. Bounded on the north by Sy. No. 311|4, east 311|2, south 311|8, west 311|7. Extent 20¼ cents. Pattadar and occupant Akkara Ouseph Pappoo.

6. Dry Sy. No. 311 sub-division No. 8 newly sub-divided from sub-division No. 3. Bounded on the north by Sy. No. 311|6, east 311|3, south 308|3, west 311|9. Extent 13¾ cents. Pattadar and occupant—Chettupuzhakaran Vareed Perinchu.

7. Dry Sy. No. 308 sub-division No. 3 newly sub-divided from sub-division No. 1. Bounded on the north by Sy. No. 311|8, east 308|1, south 308|5, west 308|4. Extent 19 cents. Pattadar – Vadakkumnathan Devaswom. Sub-pattadar and occupant— Chandrasseri Ayyappan Kesavan.

8. Dry Sy. No. 308 sub-division No. 5 newly sub-divided from sub-division No. 2. Bounded on the north by Sy. No. 308|3, east 308|2, south 306|3, 305|6, west 308|6. Extent 18¼ cents. Pattadar— Same as item No. 7. Sub-pattadar and occupant— Kadavi Anthappan Anthony.

9. Dry Sy. No. 305 sub-division No. 6 newly sub-divided from sub-division No. 2. Bounded on the north by Sy. No. 308|5, east 305|2, south 305|2, west 306|3. Extent 1|2 cent. Pattadar— Same as item No. 7. Sub-pattadar and occupant Manikuzhi Ezhuvan Kunjayyappan Velayudhan.

10. Dry Sy. No. 306 sub-division No. 3 newly sub-divided from sub-division No. 1. Bounded on the north by Sy. No. 308|5, east 305|6, 306|1, south 306|5, west 306|4, 306|5. Extent 14 cents. Pattadar—Kottilavalapil Narayani Amma Mukunda Marar. Occupants—(a) 09¾ cents Manikuzhi Kunjayyappan Velayudhan. (b) 04¼ cents Manikuzhi Korappan Kuttan.

11. Dry Sy. No. 306 sub-division No. 5 newly sub-divided from sub-division No. 2. Bounded on the north by Sy. No. 306|3, east 306|3, south 402, west 306|2. Extent 2½ cents. Pattadar— Same as item No. 10. Occupant— Kozhiparambil Velayudhan Ayyappan.

12. Dry Sy. No. 437 sub-division No. 5 newly sub-divided from sub-division No. 1. Bounded on the north by Sy. No. 402, east 437|6, 437|7, south 438|13, west 437|1. Extent 18 cents. Pattadar— Same as item No. 7. Sub-pattadar— Thaladan Ezhuvan Raman Mamutty (deceased). Claimant and occupant— son Velayudhan

13. Dry Sy. No. 437 sub-division No. 7 newly sub-divided from sub-division No. 3. Bounded on the north by Sy. No. 437|3, east 437|3, south 437|3, west 437|5, 438|13. Extent 5 cents. Pattadar—Same as item No. 7. Sub-pattadar Thaladan Chathan *alias* Mamakutty's wife Lakshmi and children Velayudhan and Ramakutty. Occupant by lease— Manikuzhi Kuttan Velu.

14. Dry Sy. No. 438 sub-division No. 13 newly sub-divided from sub-division No. 4. Bounded on the north by Sy. No. 437|5, east 437|7, 437|6, south 438|5, west 438|4. Extent 12½ cents. Pattadar— Same as item No. 7. Sub-pattadar Puthusseri Ouseph Devassy and

son Rappai. Occupant by teer— Pulikan Velayudhan Sreedharan Pillai.

15. Dry Sy. No. 439 sub-division No. 4 newly subdivided from sub-division No. 1. Bounded on the north by Sy. Nos. 438|5, 439|5, east 439|1, south 439|1, west 439|5, 438|11. Extent 15½ cents. Pattadar—Same as item No. 7. Sub-pattadar and occupant—Theroth Thekke Wakayil Nani Kochammu Amma.

16. Dry Sy. No. 438 sub-division No. 11 newly subdivided from sub-division No. 2. Bounded on the north by Sy. No. 438|2, east 439|4, 439|1, south 438|12, west 401. Extent 31 cents. Pattadar— Same as Item No. 7. Sub-pattadar— Chirayath Christian Ouseph Kuriya. Occupant by teer— Kunnamkulam Chakkunny's wife Achamma. Mortgagee— Koraputh Govinda Menon.

താലൂക്ക—തൃശ്ശിവപേരൂർ. ഡിസ്ത്രിക്ട്—തൃശ്ശൂർ.

വിസ്തീർണ്ണം—൨ ഏക്ര ൭൮ സെന്റ്.

ആവശ്യം—പീച്ചി ഇറിഗേഷൻ തോടിന്.

പട്ടിക.

(൧) പറമ്പ് സർവ്വെനമ്പർ ൨൪൩, സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൨ (പുതിയത്) അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൨൪൩/൧ കിഴക്ക് ഉല്ലഞ്ചിമല്ല തെക്ക് ൨൪൩/൩, ൨൪൭/൨ പടിഞ്ഞാറ് ൨൪൩/൧. ൩൩ സെന്റ്. പട്ടയദാർ—വടക്കിനിയേടത്ത് കിഴക്കേടത്ത് മുത്തിശങ്കരൻ എന്ന ശ്രീധരൻനമ്പൂതിരിപ്പാട്. കൈവശക്കാർ—(എ) ൧൩ സെന്റ്. കുറിക്കാട്ട് ഔസേപ്പ് മക്കൾ (൧) ചൊറങ്ങു, (൨) വെച്ചലോത്തു. (ബി) ൨൭ സെന്റ്. (എട്ടവരി) കൈവശമില്ല. (സി) ൧൭ സെന്റ് പൂക്കാൽ തോമ്മ ദേവസ്യ. (ഡി) ൭ സെന്റ്. കൊള്ളന്നൂർ ഔസേപ്പ് മക്കൾ (൧) കരിയപ്പൻ, (൨) തോമക്കുട്ടി.

(൨) പറമ്പ് സർവ്വെനമ്പർ ൨൪൯, സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൨ (പുതിയത്) അതിർത്തികൾ—വടക്ക സർവ്വെനമ്പർ ൨൪൩/൨ കിഴക്ക് ൨൪൯/൩ തെക്ക് ൨൪൭/൨ പടിഞ്ഞാറ് ൨൪൯/൧. ൮ സെന്റ്. പട്ടയദാർ—തോട്ടേക്കാട്ട് ഗോവിന്ദൻ കൃഷ്ണമേനോൻ. കൈവശക്കാർ—(എ) ൭ സെന്റ്. പൂക്കാൽ തോമ്മ ദേവസ്യ. (ബി) ൧ സെന്റ്. കൊള്ളന്നൂർ ഔസേപ്പ് മക്കൾ (൧) കരിയപ്പൻ, (൨) തോമക്കുട്ടി.

(൩) പറമ്പ് സർവ്വെനമ്പർ ൨൪൭, സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൨ (പുതിയത്) അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെനമ്പർ ൨൪൯/൨ കിഴക്ക് ൨൪൭/൩ തെക്ക് ൩൮൪/൧ പടിഞ്ഞാറ് ൨൪൭/൧. ൩൩ സെന്റ്. പട്ടയദാർ—തോട്ടേക്കാട്ട് ഗോവിന്ദൻ കൃഷ്ണമേനോൻ. കൈവശക്കാർ—(എ) ൯ സെന്റ്. കൊള്ളന്നൂർ ഔസേപ്പ് മക്കൾ (൧) കരിയപ്പൻ, (൨) തോമക്കുട്ടി. (ബി) ൧൮ സെന്റ്. പുത്തൂർ പൊറിഞ്ചു അന്തോണി. (സി) ൧൬ സെന്റ്. കരിയാട്ടി വറിയത് കൊച്ചപ്പു.

(൪) പറമ്പ് സർവ്വെനമ്പർ ൩൧൧, സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൧-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ് ഡിവിഷൻനമ്പർ ൪. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൨൮൩/൪ കിഴക്ക് ൩൧൧/൧ തെക്ക് ൩൧൧/൩ പടിഞ്ഞാറ് ൩൧൧/൫. ൨ ഏക്രം സെന്റ്. പട്ടയദാരും കൈവശക്കാരനും—കാട്ടുക്കാരൻ ഔസേപ്പ് കുര്യൻ.

(൫) പറമ്പ് സർവ്വെനമ്പർ ൩൧൧, സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൨-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ് ഡിവിഷൻനമ്പർ ൩. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൩൧൧/൪ കിഴക്ക് ൩൧൧/൨ തെക്ക് ൩൧൧/൪ പടിഞ്ഞാറ് ൩൧൧/൧. ൨൭ സെന്റ്. പട്ടയദാരും കൈവശക്കാരനും—ഞെക്കര ഔസേപ്പ് പൗലു.

(൬) പറമ്പ് സർവ്വെനമ്പർ ൩൧൧. സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൩-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ് ഡിവിഷൻനമ്പർ ൪. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൩൧൧/൩ കിഴക്ക് ൩൧൧/൨ തെക്ക് ൩൦൪/൩ പടിഞ്ഞാറ് ൩൧൧/൫. ൧൩ ഏക്കാൽ സെന്റ്. പട്ടയദാരും കൈവശക്കാരനും—ചേറ്റുപുഴക്കാരൻ വറിയത് പൈലി.

(൭) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൩൦൪. സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൧-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ് ഡിവിഷൻനമ്പർ ൩. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൩൧൧/൪ കിഴക്ക് ൩൦൪/൨ തെക്ക് ൩൦൪/൫ പടിഞ്ഞാറ് ൩൦൪/൮. ൧൬ സെന്റ്. പട്ടയദാർ—വടക്കനായർ ദേവസ്വം. സബ് പട്ടയദാരും കൈവശക്കാരനും—ചുങ്കത്ത് ചെല്ലപ്പൻ കേശവൻ.

(൮) പറമ്പ് സർവ്വെനമ്പർ ൩൦൪, സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൨-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ് ഡിവിഷൻനമ്പർ ൫. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെനമ്പർ ൩൦൪/൩ കിഴക്ക് ൩൦൪/൨ തെക്ക് ൩൦൩/൭ പടിഞ്ഞാറ് ൩൦൪/൭. ൧൪ സെന്റ്. പട്ടയദാർ—വടക്കനായർ ദേവസ്വം. സബ് പട്ടയദാരും കൈവശക്കാരനും—കടവി അന്തപ്പൻ അന്തോണി.

(൯) പറമ്പ് സർവ്വെനമ്പർ ൩൦൬. സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൨-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ് ഡിവിഷൻനമ്പർ ൩. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെനമ്പർ ൩൦൪/൫ കിഴക്ക് ൩൦൬/൨ തെക്ക് ൩൦൬/൨ പടിഞ്ഞാറ് ൩൦൩/൩. ൧/൨ സെന്റ്. പട്ടയദാർ—വടക്കനായർ ദേവസ്വം. സബ് പട്ടയദാരും കൈവശക്കാരനും—മങ്ങാട് ഈഴവൻ കണ്ടപ്പൻ വേലായുധൻ.

(൧൦) പറമ്പ് സർവ്വെനമ്പർ ൩൦൩. സബ് ഡിവിഷൻനമ്പർ ൧-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൩. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൩൦൪/൫ കിഴക്ക് ൩൦൬/൩, ൩൦൩/൧ തെക്ക് ൩൦൩/൫ പടിഞ്ഞാറ് ൩൦൩/൪, ൩൦൩/൬. ൧൪ സെന്റ്. പട്ടയദാർ—കൊട്ടിലവളപ്പിൽ നാരായണിഅമ്മ മക്കളൊക്കെ. കൈവശക്കാർ—(a) ൪ ൩/൪ സെന്റ്. മങ്ങാട് കണ്ടപ്പൻ വേലായുധൻ, (b) ൪ ൧/൪ സെന്റ്. മങ്ങാട് കണ്ടപ്പൻ കുട്ടൻ.

(൧൧) പറമ്പ് സർവ്വെനമ്പർ ൩൦൩. സബ് ഡിവിഷൻനമ്പർ ൨-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ് ഡിവിഷൻനമ്പർ ൫. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൩൦൩/൩ കിഴക്ക് ൩൦൩/൩ തെക്ക് ൪൦൨ പടിഞ്ഞാറ് ൩൦൩/൬. ൨ ൧/൨ സെന്റ്. പട്ടയദാർ—കൊട്ടിലവളപ്പിൽ നാരായണിഅമ്മ മക്കളൊക്കെ. കൈവശക്കാരൻ—കോട്ടിപ്പറമ്പിൽ വേലായുധൻ കണ്ടപ്പൻ.

(൧൨) പറമ്പ് സർവ്വെനമ്പർ ൪൩൧. സബ് ഡിവിഷൻനമ്പർ ൧-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൩. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൪൦൨ കിഴക്ക് ൪൩൧/൩, ൪൩൧/൧ തെക്ക് ൪൩൭/൧൩ പടിഞ്ഞാറ് ൪൩൧/൧. ൧൭ സെന്റ്. പട്ടയദാർ—വടക്കനായർ ദേവസ്വം. സബ് പട്ടയദാർ—തളാടൻ ഈഴവൻ രാമൻ മാട്ടി (മരിച്ചു). അവകാശിയും കൈവശക്കാരനും—മകൻ വേലായുധൻ.

(൧൩) പറമ്പ് സർവ്വെനമ്പർ ൪൩൧. സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൨-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ് ഡിവിഷൻനമ്പർ ൧. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൪൩൧/൩ കിഴക്ക് ൪൩൧/൩ തെക്ക് ൪൩൭/൩ പടിഞ്ഞാറ് ൪൩൧/൪, ൪൩൭/൧൩. ൩ സെന്റ്. പട്ടയദാർ—വടക്കനായർ ദേവസ്വം. സബ് പട്ടയദാർ—തളാടൻ കാളി എന്ന ചാത്തൻ ഭാര്യ ലക്ഷ്മിയും മകൻ വേലായുധനും മാക്കുട്ടിയും. തിരുവഴി കൈവശം—മങ്ങാടി കുട്ടൻ വേല.

(൧൪) പറമ്പ് സർവ്വെനമ്പർ ൪൩൭. സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൪-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ് ഡിവിഷൻനമ്പർ ൧൦. അതിർത്തികൾ—വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൪൩൧/൪ കിഴക്ക് ൪൩൭/൪, ൪൩൧/൪ തെക്ക് ൪൩൭/൫ പടിഞ്ഞാറ് ൪൩൭/൪. ൧൨ ൧/൨ സെന്റ്. പട്ടയദാർ—വടക്കനായർ ദേവസ്വം. സബ് പട്ടയദാർ—[illegible] കൈവശക്കാരൻ—പുളിക്കൻ വേലായുധൻ ശ്രീധരൻ പിള്ള.

(൫൪) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ [illegible] സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൧-ൽ നിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൪. അതിന്റെ വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ [illegible] കിഴക്ക് [illegible] തെക്ക് [illegible] പടിഞ്ഞാറ് [illegible] [illegible] സെന്റ്, പട്ടയദാർ—വടക്കേ [illegible] സബ് പട്ടയദാരും കൈവശക്കാരും—[illegible] വകയിൽ [illegible] കൊ[illegible].

(൫൫) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ [illegible] സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൧-ൽ നിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൨. അതിന്റെ വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ [illegible] കിഴക്ക് [illegible] തെക്ക് [illegible] പടിഞ്ഞാറ് [illegible] സെന്റ്. പട്ടയദാർ—വടക്കേ [illegible] ദേവസ്വം. സബ് പട്ടയദാർ—[illegible] നസ്രാണി [illegible] കരിയ. തീറുവക കൈവശം—[illegible] പാലക്കുന്നി [illegible] പണയം—[illegible] [illegible].

(5)

D. Dis. No. 4383|54|PWC. *21th May 1954.*

L. A.— SY. NO. 618|1 KILLANNUR VILLAGE—FOR PEECHI SCHEME.

(LP1-1289|54)

Taluk— Trichur. *Village*— Killannur.

Extent— 2 cents.

Purpose— For Peechi Irrigation Scheme.

1. Dry Sy. No. 618 sub-division No. 1 (whole) bounded on the north by Sy No. 616, east 618|2, south 618|2, west 626 and measuring 2 cents. Pattadar— Mulakunnathukavu Devaswom.. Verumpattom tenant and occupant— Chungathu Cheru Devassy.

താലൂക്ക്—തൃശ്ശിവപേരൂർ.

വില്ലേജ്—കിള്ളന്നൂർ.

വിസ്തീർണ്ണം—൨ സെന്റ്.

ഉദ്ദേശ്യം—പീച്ചി ജലസേചന പദ്ധതിക്ക്.

വസ്തുവിവരം.

(൧) പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൬൧൮ സബ്ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൧ (മുഴുവനും) അതിന്റെ വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൬൧൬ കിഴക്ക് ൬൧൮/൨ തെക്ക് ൬൧൮/൨ പടിഞ്ഞാറ് ൬൨൬ ൨ സെന്റ്. പട്ടയദാർ മുളകുന്നത്തുകാവു ദേവസ്വം. വെറുംപാട്ടക്കുടിയാനും കൈവശക്കാരനും ചുങ്കത്ത് ചെറുദേവസ്സി.

(6)

D. Dis. No. 4356|54|PWC. *21st May 1954.*

L. A.— ADDITIONAL LANDS MUDICODE BRANCH CANAL—PEECHI SCHEME.

(LP1-13268|53)

Taluk—Trichur. *Village*—Pananchery.

Extent—1 acre 39¾ cents.

Purpose—Mudicode Branch Canal, Peechi Scheme.

1. Pandaravaka Verumpattom Dry Sy. No. 525|4 newly sub-divided from Sy. 525|1, bounded on the north by Sy. No. 535|2, east 525|1, south 525|1, west 525|1, and Madakkathara Village measuring 23¾ cents. Pattadar—Sty. Ikkavamma, guardian of Thottekkatt Jayalakshmi and 6 others. A. portion 9¾ cents in Thanathu possession of the Pattadar. B portion 7¾ cents held on Verumpattom by Arikkalparambil Kandu Arumukhan. C. portion 4¾ cents held on Verumpattom by Mudicode Mamunny Kunji Komdu. D. portion 1¼ cents held on Verumpattom by Kulangara Veettil Mukami Enu. Mortgagee of the Verumpattom right of D. portion Koolalu Haman, Pananchery.

2. Pandaravaka Verumpattom Dry Sy. No. 526|4 newly sub-divided from Sy. 526|1 bounded on the north by Sy. No. 526|2, east 526|1, south 526|1, west 526|1 measuring 2¾ cents. Pattadar— Same as in item No. 1. Thanathu possession.

3. Pandaravaka Verumpattom Dry Sy. No. 526|5 newly subdivided from Sy. 526|1 bounded on the north by Sy. No. 526|2, east 526|1, south 526|1, west 525|4 measuring 3¼ cents. Pattadar— Same as in item No. 1. B. portion 2¾ cents in the Thanathu possession of the Pattadar. A. portion 1|2 cent Verumpattom tenant—Kurappamveettil Kunji Makkar's son Assanaru.

4. Pandaravaka Verumpattom Dry Sy. No. 526|6 sub-divided from Sy 526|3 bounded on the north by Sy. No. 526|3, east 526|3, south 526|2, west 526|3 measuring 8½ cents Pattadar in possession—Same as in item No. 1. One Kochunny, Mudicode has been allowed to plant Banana Trees in the plot.

5. Pandaravaka Verumpatom Dry Sy. No. 2836|5 newly sub-divided from Sy. 2836|1 bounded on the north by Sy. No. 2838|1, east 2836|2, south 2836|2, west 2836|1, 2837|4 measuring 27½ cents. Pattadar— Kollannur Antony Devassy. Teerdar in possession—Kanippakkunu Jacobite Church represented by Sri P. G. Mathew.

6. Pandaravaka Verumpattom Dry Sy. No. 2837|4 newly sub-divided from Sy. No. 2837|1 bounded on the north by Sy. No. 2837|1, east 2836|5, south 2837|2, west 2840|4 measuring 30½ cents. Pattadar Same as in item No. 5. A. portion 17¼ cents Teerdar in possession Chembudipunnayil Mathai's wife Mariamma and children. B. portion 3¼ cents. Teerdar in possession Kanippakkunnu Jacobite Church represented by Sri G. P. Mathew. C. portion 4 cents. Teerdar in possession Veettikkal Ousepu Elia. D. portion 3 cents. Teerdar in possession Marthoma Syrian Church represented by Rev. Father C. M. Thomas, Kizhakkekotta, Trichur. E. portion 3 cents. Teerdar in possession Indian Penthacose Sabha represented by Sri T. P. Paul.

7. Pandaravaka Verumpattom Dry Sy. No. 2840|4 newly sub-divided from Sy 2840|1 bounded on the north by Sy. No. 2840|1, east 2837|4, south 2840|2, 2075|4, west 2075|4 measuring 28½ cents. Pattadar—Kollannur Antony Devassy. Teerdar in possession A portion 11 cents Podimattel Verghese's children George and Ninan. B. portion 14 cents Olikkal Thoma's wife Annamma. C. portion 3½ cents Chembadapunnayil Mathai's wife Mariamma and children.

8. Pandaravaka Verumpattom Dry Sy. No. 2075|4 newly sub-divided from Sy. 2075|1 bounded on the north by Sy. No. 2840|4, 2075|1, east 2075|2, 2840|4, south 2075|2, 991, west 2075|1 measuring 14½ cents. Pattadar— Sri Ittianath Madathil Parukutty Nithiaramma's daughters Madhavi Amma and Kalyani Amma. Verumpattom tenant in possession. Thengamuchi Kochu Govindan.

താലൂക്ക്—തൃശ്ശിവപേരൂർ.

വില്ലേജ്—പാണഞ്ചേരി.

വിസ്തീർണ്ണം—൧ ഏക്കർ ൩൯ ¾ സെന്റ്.

ഉദ്ദേശ്യം—പീച്ചി സ്കീം മുടിക്കോട് ബ്രാഞ്ച് കനാൽ വക.

വസ്തുവിവരം.

(൧) പണ്ടാരവകവെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൫൨൫/൧-ൽ നിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സർവ്വെ ൫൨൫/൪ അതിന്റെ വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൫൩൫/൨ കിഴക്ക് ൫൨൫/൧ തെക്ക് ൫൨൫/൧ പടിഞ്ഞാറ് ൫൨൫/൧-ഉം മാടക്കത്തറ വില്ലേജ് വിസ്തീർണ്ണം ൨൩ ¾ സെന്റ് പട്ടയദാർ—തോട്ടേക്കാട്ട് ജയലക്ഷ്മി മുതൽ ആറു പേരുടെ രക്ഷിതാവ് ഇക്കാവമ്മ ൭ ¾ [illegible] സെന്റ് പട്ടയദാരുടെ തനതുകൈവശം. ബി ഭാഗം ൭ ¾ സെന്റ് വെറുമ്പാട്ടത്തിൽ കൈവശം അരിക്കൽപറമ്പിൽ കണ്ടു ആറുമുഖൻ സി ഭാഗം ൪ ¾ സെന്റ് വെറുമ്പാട്ടത്തിൽ കൈവശം മുടിക്കോട് മമ്മുണ്ണി കുഞ്ഞി കൊമ്ദു ഡി ഭാഗം ൧ ¼ സെന്റ് വെറുമ്പാട്ടത്തിൽ കൈവശം കുളങ്ങരവീട്ടിൽ മുക്കാമി ഏനു ഡി ഭാഗം പണയം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൂളാലു ഹമ്മൻ പാണഞ്ചേരി.

(൨) പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൫൨൬/൧-ൽ നിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സർവ്വെ ൫൨൬/൪ അതിന്റെ വടക്ക് സർവ്വെ ൫൨൬/൨ കിഴക്ക് ൫൨൬/൧ തെക്ക് ൫൨൬/൧ പടിഞ്ഞാറ് ൫൨൬/൧ വിസ്തീർണ്ണം ൨ ¾ സെന്റ് പട്ടയദാർ—ഒന്നിലെതുപോലെ തനതു കൈവശം.

(൩) പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വെ ൫൨൬/൧-ൽ നിന്നും പുതുതായി തിരിച്ച സർവ്വെ ൫൨൬/൫ അതിന്റെ വടക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൫൨൬/൨ കിഴക്ക് ൫൨൬/൧ തെക്ക് ൫൨൬/൧ പടിഞ്ഞാറ് ൫൨൫/൪ വിസ്തീർണ്ണം ൩ ¼ സെന്റ്

പട്ടയദാർ—ഒന്നിലേതുപോലെ ബി ൩-ാം ൨ ൩൦ ൯ സെൻറു പട്ടയം തന്നെ കൈവശം ൧൯ ൩-ാം ൧൦ സെൻറു വെറുമ്പാട്ടക്കുടിയാൻ കാപ്പുംവിളയിൽ കുഞ്ഞിമക്കായി മകൻ അരോനത്ത്.

(൮) പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ സർവ്വെ നമ്പർ ൩൯൨൭/൧-ൽ നിന്നും പുതുതായി തിരിച്ച സർവ്വെ ൩൯൨൭/൧ അതിരുകൾ വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൩൯൨൭/൨ കിഴക്ക ൩൯൨൭/൫ തെക്ക ൩൯൨൭/൨ പടിഞ്ഞാറ് ൩൯൨൭/൨ വിസ്തീർണ്ണം ൪ അര സെൻറ പട്ടയദാരും കൈവശക്കാരനും ഒന്നിലേതുപോലെ മടിക്കൊട്ടിൽ കൊച്ചുകുട്ടി നേശയ്യ ഏഴുപേർ ചെയ്യുവാൻ അനുവദിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

(൯) പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ സർവ്വെ നമ്പർ ൩൯൪൭/൧-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സർവ്വെ നമ്പർ ൩൯൪൭/൪ അതിരുകൾ വടക്ക സർവ്വെനമ്പർ ൩൯൪൭/൧ കിഴക്ക ൩൯൪൭/൨ തെക്ക് ൩൯൪൭/൨ പടിഞ്ഞാറ് ൩൯൪൭/൧, ൩൯൬൧/൮ വിസ്തീർണ്ണം ൨ ൧ അര സെൻറ് പട്ടയദാർ—മേക്കളത്തുവിള തോമസ് കൈവശം ഹൗസ് പുഞ്ചപ്പള്ളി ശ്രീമാൻ പി. ടി. മാത്യു.

(൧൦) പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ സർവ്വെ നമ്പർ ൩൯൬൧/൧-ൽനിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സർവ്വെ നമ്പർ ൩൯൬൧/൮ അതിരുകൾ വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൩൯൬൧/൧ കിഴക്ക് ൩൯൪൭/൫ തെക്ക് ൩൯൬൧/൨ പടിഞ്ഞാറ് ൩൯൭൦/൮ വിസ്തീർണ്ണം ൩൦ അര സെൻറ പട്ടയദാർ—ഒന്നിലേതുപോലെ ൧൯ ൩-ാം ൧൬ കാൽ സെൻറ തിരുവഴി കൈവശം ചെമ്പകപ്പുന്നയിൽ മത്തായി മാത്യു മറിയാമ്മയും മക്കളും ബി ൩-ാം ൩ കാൽ സെൻറ തിരുവഴി കൈവശം കുരിപ്പുഴ പള്ളിക്കുവേണ്ടി ശ്രീമാൻ പി. ടി. മാത്യു സി ൩-ാം ൮ സെൻറ തിരുവഴി കൈവശം റിട്ടയർ ചെയ്ത ഡി ൩-ാം ൩ സെൻറ തിരുവഴി കൈവശം മലങ്കര സിറിയൻ പള്ളിക്കുവേണ്ടി വികാരി സി. യം. തോമസ് കിഴക്കേക്കര ഇ ൩-ാം ൩ സെൻറ തിരുവഴി കൈവശം ഇൻഡ്യൻ പെന്തക്കോസ്ത് സഭയ്ക്കുവേണ്ടി ശ്രീ. ടി. പി. ചെറിയാൻ.

(൧൧) പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ സർവ്വെ നമ്പർ ൩൯൮൦/൧-ൽ നിന്നും തിരിച്ച പുതിയ സർവ്വെ ൩൯൮൦/൮ അതിരുകൾ വടക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൩൯൮൦/൧ കിഴക്ക് ൩൯൪൭/൮ തെക്ക് ൩൯൮൦/൨, ൩൦൧൧/൮ പടിഞ്ഞാറ് ൩൦൧൨/൮ വിസ്തീർണ്ണം ൩൯ അര സെൻറ പട്ടയദാർ—കൊല്ലന്തറ അന്തോണി ദേവസ്സി തിരുവഴി കൈവശം എ ൩-ാം ൧൧ സെൻറ പൊടിമണ്ണിൽ വർഗ്ഗീസ മക്കൾ ജോർജ്ജും നൈനാനും ബി ൩-ാം, ൧൮ സെൻറ ഒലിക്കൽ തോമ മാത്യു അന്നമ്മ സി ൩-ാം ൩ അര സെൻറ ചെമ്പകപ്പുന്നയിൽ മത്തായി മാത്യു മറിയാമ്മയും മക്കളും.

(൧൨) പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ സർവ്വെ നമ്പർ ൩൦൧൨/൧-ൽ നിന്നും പുതുതായി തിരിച്ച സർവ്വെ ൩൦൧൨/൮ അതിരുകൾ വടക്ക് സർവ്വെനമ്പർ ൩൯൮൦/൮, ൩൦൧൧/൧ കിഴക്ക് ൩൦൧൨/൨, ൩൯൮൦/൮ തെക്ക് ൩൦൧൨/൨, ൧൧൧ പടിഞ്ഞാറ് ൩൦൧൩/൧ വിസ്തീർണ്ണം ൧൮ അര സെൻറ പട്ടയദാർ—ഇട്ട്യാണത്ത മഠത്തിൽ ശ്രീമതി പാറുക്കുട്ടി നെത്യാരമ്മ മക്കൾ മാധവിനെത്യാരമ്മയും കല്യാണിനെത്യാരമ്മയും വെറുമ്പാട്ടവഴി കൈവശം തെങ്ങുവിളയിൽ കൊച്ചുമാധവൻ.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,

G. MADHAVAN,
Secretary to Government.

DECLARATION.

I

D. Dis. No. 4924|49/PWC. *19th May 1954.*

Under Section 6 of the Land Acquisition Act 1089 (Travancore Act XI of 1089) as continued in force by the Travancore-Cochin Administration and Application of Laws Act 1125 (VI of 1125) and as subsequently amended, Government hereby declare that the land specified below and measuring 1 acre 42.603 cents be the same a little more or less, is needed for a public purpose, to wit for constructing Chunkankada Aloor road and under section 7 of the said Act the District Collector, Trivandrum is directed to take order for the acquisition of the said land. A plan of the land is kept in the office of the District Collector, Trivandrum and may be inspected at any time during office hours.

൧൧൨൫-ലെ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി ഭരണവും പ്രയോഗവും ആക്ട് (൧൧൨൫-ലെ ൬-ാം ആക്ട്) പ്രകാരം ഉൾപ്പെടുത്തിയതും പിന്നീട് ഭേദഗതി ചെയ്യപ്പെട്ടതുമായ ൧൦൮൯-ലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുപ്പ് ആക്ട് (൧൦൮൯-ലെ ൧൧-ാം നമ്പർ തിരുവിതാംകൂർ ആക്ട്) ൬-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് താഴെ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതും ഏകദേശം ൧ ഏക്കർ ൪൨.൬൦൩ സെൻറ് വിസ്തീർണ്ണം വരുന്നതുമായ ഭൂമി ചുങ്കാൻകടയിൽനിന്നും ആളൂരേയ്ക്ക് ഒരു റോഡ് വെട്ടുന്ന പൊതുവായ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടിയിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു. പ്രസ്തുത സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് പ്രസ്തുത ആക്ട് ൭-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കളക്ടർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നു. സ്ഥലത്തിന്റെ പ്ലാൻ തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കളക്ടറുടെ ആഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതും ആഫീസുസമയങ്ങളിൽ എപ്പോഴും പരിശോധിക്കാവുന്നതും ആകുന്നു.

1125-ல் திருவிதாங்கூர்-கொச்சி நிர்வாகமும் பிரயோகமும் நிதித்த ஆக்ட் (1125-ல் VI-வது ஆக்ட்) ன்படி நடைமுறையிலிருப்பதும் பின்னர் திருத்தப்பட்டதுமான 1089-ல் நிலம் பெறுதல் சம்பந்தமான ஆக்ட் (1089-ல் (XI-வது திருவிதாங்கூர் ஆக்ட்) 6-வது வகுப்பின்படி அரசாங்கம் கீழ் குறிப்பிட்டுள்ளதும் ஏறக்குறைய 1 ஏக்கர் 42·603 சென்று விஸ்தீரணமுள்ளதுமான பூமி சுங்கான் கடையிலிருந்து ஆளூருக்கு ஒரு ரோடு திறப்பதற்கான பொதுவான தன்மைக்கு வேண்டியிருக்கிறது என்று இதுனால் தெரியப்படுத்துகின்றது. மேற் கூறப்பட்ட பூமி பொன்னும் விலைக்கு பெறுவதற்கு மேற்கூறப்பட்ட ஆக்ட் 7-வது வகுப்பின்படி திருவனந்தபுரம் ஜில்லா கலெக்டருக்கு அனுமதியளித்திருக்கிறது. அந்த பூமியின் பிளான் திருவனந்தபுரம் ஜில்லா கலெக்டர் ஆபீஸில் வைத்திருக்கிறது. ஆபீஸ் சமயங்களில் எக்காலத்தும் பரிசோதிக்கலாம்.

PARTICULARS OF LAND.

Taluk— Kalkulam. *Village*— Aloor.

S. No.	A.	C.	Area. Sq. links.	
3927/1	..	..	460	Nominal Compensation
927/2	..	..	227	do.
3929	..	..	120	do.
3941	..	..	952	do.
3943	..	3	969	do.
3945	..	2	797	do
3967/2	..	1	264	do.
3967/3	..	1	216	do.
3967/1	..	3	981	do.
3969/2	..	2	837	do.
3969/1	..	1	500	do.
3971	..	2	169	do.
4010	..	..	203	do.
4012	..	4	069	do.
4574	..	5	718	do.
4573	..	2	464	do.
4553 A	..	6	146	do.
4551	..	12	475	do.
4549	..	2	838	do.
4548	..	3	690	do.
4545	..	5	168	do
4544	..	3	801	do.
4543	..	5	859	do.
4619	..	5	645	do.
4645/A	..	6	700	do.
4644	..	7	169	do.
4637	..	4	15	do.
4562	..	3	471	do.
4561	..	2	873	do.
4560	..	3	624	do.
4559/1-2	..	6	243	do.
4556	..	..	232	do.
4555	..	3	474	do.
4555/1	..	2	800	do.
4598 A-2	..	1	303	do.
4591	..	2	192	do.
4586	..	..	959	do
4585	..	..	608	do.
4580	..	1	563	do
4725	..	2	845	do.

S. No.	A.	C.	Sq. links.	
		Area.		
4726	..	..	712	Nominal Compensation
4727|1	.	..	248	do.
4728	..	..	248	do.
4729|1	..	.	342	do.
4732|½	..	..	351	do.
4732	..	2	315	do.
4738	..	4	273	do.
4751|B	..	1	250	do.
4873	..	1	034	do.
4874	..	1	424	do.
Total	1	42	003	do.

II

D. Dis. No. 5134|52,PWC *19th May 1954.*

Under Section 6 of Act XI of 1089 as continued in force by the State of Travancore-Cochin Administration and Application of Laws Act, VI of 1125 it is hereby declared that an extent of 2 acres 20.923 cents of land in Panachikad Village and 28.443 cents of land in Nattakom Village, Kottayam taluk as shown in the schedule below is proposed to be acquired for the improvement of the Kunnampally road. The sketch of the land proposed to be acquired is available for inspection at the office of the District Collector, Kottayam.

1125-ലെ 6-ാം നമ്പരായ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി സംസ്ഥാനനിയമങ്ങളുടെ പ്രയോഗവും ഭരണവും പ്രകാരം നിലവിലിരിക്കുന്ന 1089-ലെ 11-ാം നമ്പരായ തിരുവിതാംകൂർ ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ആക്ടിന്റെ 6-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം തെളിപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

കുന്നംപള്ളി റോഡിന്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കുവേണ്ടി താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രകാരം കോട്ടയം താലൂക്കിൽ പെട്ട പനച്ചിക്കാട്ട് വില്ലേജിൽനിന്നും 2 ഏക്കർ 20.923 സെന്റ് സ്ഥലവും, നാട്ടകം വില്ലേജിൽനിന്നു 28.443 സെന്റുസ്ഥലവും പൊന്നായിലേയ്ക്കു എടുക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

പൊന്നായിലേയ്ക്കു എടുക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിന്റെ പ്ലാൻ കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടരാഫീസിൽ ചെന്നാൽ കാണാവുന്നതാണ്.

SCHEDULE.

Taluk—Kottayam. *Village*— Panachikad.

S. No.	A.	C.	Sq. links.
		Area.	
437|2|1	..	3	894
410|5|2	..	6	120
410|5|1	..	2	097
410|6|3	..	1	800
410|6|4	..	7	992
411|1	..	2	430
411|2|2	..	6	570
411|3|1	..	11	655
442|1	..	12	024
435|4	..	9	450
436|1|2	..	3	350
436|2	..	8	580
436|20	..	8	497
437|2|4	..	6	270
437|2|3|5	..	4	521
437|2|3	..	5	511
437|6	..	5	940
437|11A|1	..	12	930
437|10	..	11	022
438|3	..	10	890
438|4A		19	635
438|4B|1	..	6	930
438|4B|3	..	3	564
438|4B|4	..	3	300
438|4B|2	.	6	006
438|7	..	6	765
447|2	..	2	838
447|2|3	..	14	190
452|2|A1	..	8	085
452|2|A2	.	6	765
452|1B	..	..	396

NATTAKOM.

S. No.	A.	C.	Sq. links.
141|7	..	15	246
141|4	..	2	000
141|1	..	1	924
141|4	..	3	578
141|4	..	5	695
Total	2	49	366

By order of His Highness
the Raj Pramukh,

G. MADHAVAN,
Secretary to Government.

Revenue Department

RM2-4432|54,RD. *19th May, 1954.*

1. Sri A. R. Raman formerly Deputy Commissioner of Civil Supplies, Ernakulam is posted on reversion from the Food Department, as Special Deputy Collector, Quilon Ernakulam Railway, Ernakulam.

2. Sri T. K. Raman formerly G. P. Tahsildar, Neyyattinkara is on reversion from the Food Department, posted as Tahsildar, Cranganore, and

3. Sri K. V. John formerly G. P. Tahsildar, Parur is on reversion from the Food Department posted as Tahsildar, Chittur.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,

C. K. KERALA VARMA,
Secretary to Government.

NOTIFICATION

No SR1-4190|54|RD. *20th May 1954.*

The following Press Note of the Government of Punjab is republished for the information of the Public.

PRESS NOTE

In view of the provisions of Article 286 of the Constitution of India and Section 29 of the Punjab General Sales-tax Act, 1948, all non-resident dealers, who actually deliver goods in the State of Punjab for consumption in the said State are liable to pay Punjab sales-tax. All such non-resident dealers are hereby publicly informed that they should get themselves registered immediately in the Punjab with the Officer on Special Duty (Central Circle), Office of the Excise and Taxation Commissioner, Punjab, Jullundur City.

2. It is further notified for the information of such dealers that the taxable quantum in their case at present is Rs. 50,000 Steps are, however, being taken by the Punjab Government to reduce this taxable quantum to Rs. 5,000 and the preliminary notification in this connection has already issued. Intending dealers should apply to the officer mentioned above for registration along with a treasury receipt of Rs 5 as registration fee to be deposited in a Government treasury in the Punjab. The registration fee can also be remitted by a Bank Draft or a Crossed Cheque exclusive of Bank commission in favour of the aforesaid Assessing Authority.

3. The non-resident dealers liable for registration shall submit, by post quarterly returns in the prescribed form obtainable from the Assessing Authority above, in respect of inter-State transactions pertaining to the State of Punjab by the 30th July (for the quarter April-June) 30th October (for the quarter July-September) and so on along with the amount of tax payable in the manner already stated above.

4. The Punjab Government have also decided that the personal presence of the non-resident dealer is not necessary at the time of assessment The Assessing Authority would examine his accounts, at a central place in the dealer's State of residence. Efforts would be made to hear the appeals also in the dealer's State of residence If the dealer defaults in sending the quarterly returns, he may be required to appear in person before the Assessing Authority

5. The Punjab Government have further decided that although sales-tax in respect of inter-State transactions is legally chargeable from the non-resident dealer with effect from the 26th of January 1950, yet keeping in view the hardship of such dealers who did not charge sales-tax from the purchasers, they have decided to enforce the levy of this tax with effect from the 1st of April 1953, subject, however, to the following exceptions —

(a) Where the non-resident dealers were issued notices of assessment or were actually assessed for transactions prior to the 1st April 1953, the tax shall be recovered for all transactions prior to the 1st April 1953, and the subsequent periods.

(b) Where the non-resident dealers have actually charged sales-tax under the Punjab General Sales-tax Act, 1948, from the purchasers in respect of transactions prior to the Supreme Court Judgment, i.e., 30th March 1953, the tax charged shall be recovered from such dealers. Such dealers should inform the Officer on Special Duty (Central Circle) Excise and Taxation Commissioner's Office, Jullundur City, immediately and remit the tax charged to the said authority.

6. In Punjab there is a single-point sales-tax and the rate is Rs. 3-2-0 per cent and sales to registered dealers are exempt from tax, provided they are duly mentioned in the certificate of registration of the purchasing dealer.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,

C. K. KERALA VARMA,
Secretary to Government.

PART I.—RAIN-FALL REPORT FOR THE WEEK ENDING MONDAY, 10TH MAY 1954

District.	Taluk.	Station.	Rain-fall up to 8 A. M. on Monday in inches. This week	Rain-fall up to 8 A. M. on Monday in inches. Total up to the end of previous week	Up to the end of the week from 1st January. This year	Up to the end of the week from 1st January. Average of past ten years	Excess (+) Deficit (—) Col. 6 compared with Col. 7.
1	2	3	4	5	6	7	8
Trivandrum	Thovala	Bhoothapandy	Nil	14·80	14·80	.	...
	Agasthiswaram	Nagercoil	...	12·05	12·05	...	...
	Kalkulam	Thuckale		17·24	17·24	...	...
	Vilavancode	Kuzhithura	...	10·776	10·776	...	...
	Neyyattinkara	Neyyattinkara	...	20·58	20·58	...	...
	Trivandrum	Trivandrum	0·01	19·17	19·18	...	...
	Nedumangad	Nedumangad		12·85	12·85	...	...
	Chirayinkil	Attingal	...	15·40	15·40	..	...
	District Average		0·001	15·358	15·359	...	...
Quilon	Quilon	Quilon	0·70	18·80	19·50	...	...
	Kottarakara	Kottarakara	...	9·69	9·69	...	...
	Pathanapuram	Punalur	...	20·65	20·65	...	...
	Shencottah	Shencottah	0·01	12·28	12·29	...	...
	Kunnathur	Adoor	1·55	23·55	25·10	...	...
	Karunagapally	Pedanayarkulangara	2·10	15·86	17·96	...	...
	Karthigapally	Haripad	1·30	18·33	19·63	...	...
	Mavelikara	Mavelikara	0·93	21·30	22·23	...	...
	Thiruvalla	Thiruvalla	0·95	23·78	24·73	...	...
	Pathanamthitta	Pathanamthitta	2·00	24·10	26·10	...	...
	Ambalapuzha	Alleppey	1·67	17·79	19·46	..	...
	Shertallai	Shertallai	1·91	9·25	11·16	...	...
	District Average		1·05	17·99	19·04	...	..
Kottayam	Changanacherry	Changanacherry	3·05	19·36	22·41	...	...
	Kottayam	Kottayam	2·08	15·08	17·16	...	...
	Vaikom	Vaikom	0·90	10·95	11·85	...	...
	Meenachil	Meenachil	1·32	17·47	18·79	...	..
	Moovattupuzha	Moovattupuzha	...	14·85	14·85	...	...
	Thodupuzha	Thodupuzha	1·90	23·65	25·55	...	...
	Peermade	Arudai	0·97	11·55	12·52	...	...
	Devicolam	Devicolam	0·41	7·40	7·81	...	...
	District Average		1·33	15·04	16,37	...	...
Trichur	Cochin-Kanayannur	Ernakulam	0·82	14·56	15·38	...	...
	Mukundapuram	Irinjalakuda	2·19	7·09	9·28	...	...
	Trichur	Trichur	0·78	6·54	7·32	.	...
	Talapilly	Wadakanchery	3·40	3·20	6·60	...	...
	Chittur	Chittur	Nil	7.97	7·97	...	...
	Cranganur	Cranganur	0·06	9·18	9·24	...	...
	Kunnathunad	Perumbavoor	Nil	11·70	11·70	...	...
	Parur	Parur	Nil	13·76	13·76	...	...
	District Average		0·91	9·24	10·15	...	...

PART II. DISTRICT REPORT ON SEASON FOR WEEK ENDING MONDAY, 10TH MAY 1954.

		Trivandrum	Quilon	Kottayam	Trichur.
1	Rain-fall whether sufficient or not	Sufficient	Not sufficient	Sufficient	Sufficient.
2	Effect of past week's rain on (a) Preparatory tillage	Nil	Nil	Progressing	Over.
	(b) Sowing	Nil going on	In progress in Kottarakara Taluk	Nil	Over
	(c) Transplantation if this is done for the rice crop	Nil	No transplantation	Nil	Not the Season.
	(d) Standing crops including the incidence of disease and pests	Nil	Nil	No disease and pests	No disease or pests.
	(e) Harvested produce	Nil	Over	Satisfactory	Puncha harvest is over
3	Any other unseasonal phenomena and their effect on crops	Nil	Nil	Nil	Nil
4	A general appreciation of the standing crops	Fair	Satisfactory	Fair	Satisfactory
5	Condition of non food crops	Fair	Fair	Satisfactory	Satisfactory
6	Water supply for irrigation	Sufficient	Sufficient	Adequate	Sufficient
7	Condition of cattle and availability of fodder	Fair Adequate	No cattle disease, fodder insufficient	Available	Satisfactory
8	Availability of seeds	Adequate	Available	Available	Adequate
9	Availability of agricultural labour	Adequate	Available	Available	Adequate

PART III—STATEMENT OF PRICES OF NECESSARIES FOR THE WEEK ENDING MONDAY, 10TH MAY 1954.

Taluk.	Headquarters.	Rice per standard para. Wholesale. Rs.	As.	P.	Rice per standard para. Retail. Rs.	As.	P.	Paddy per standard para. Wholesale (Procurement rate) Rs.	As.	P.	Paddy per standard para. Retail (Procurement rate) Rs.	As.	P.	Common salt price per standard Edangali. Rs.	As.	P.	Tapioca per lb. Green tubers As.	P.	Tapioca per lb. Dried chips As.	P.	Common fish per lb. Rs.	As.	P.
Thovala	Bhoothapandy	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	10	0
Agasthiswaram	Nagercoil	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	0	9	0	9	2	6	0	8	0
Kalkulam	Thuckala	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	0	1	0	2	0	0	3	0
Vilavancode	Kuzhitura	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	0	0	9	1	9	0	4	0
Neyyattinkara	Neyyattinkara	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	4	1	3	2	6	0	12	3
Trivandrum	Trivandrum	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	6	1	0	1	5	0	4	0
Nedumangad	Nedumangad	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	3	0	8	1	6	0	6	0
Chirayinkil	Attingal	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	0	1	0	2	0	0	8	0
Quilon	Quilon	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	8	0	9	2	9	0	12	0
Kottarakara	Kottarakara	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	10	0
Pathanapuram	Punalur	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	0	0	9	2	6	0	6	0
Shencottah	Shencottah	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	0	9	1	0	0	0	0	10	0
Kunnathur	Adoor	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	9	1	0	2	3	0	9	0
Karunagapally	Padanayarkulangara	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	3	0	6	0	0	0	12	0
Karthigally	Haripad	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	5	0	9	0	0	0	10	0
Mavelikara	Mavelikara	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	6	0	6	2	0	0	12	0
Thiruvalla	Thiruvalla	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	6	0	6	1	6	0	12	0
Pathanamthitta	Pathanamthitta	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	6	0	6	1	6	0	10	0
Ambalapuzha	Alleppey	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	2	0	1	0	2	3	0	12	0
Shertallai	Sherthallai	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	5	1	0	3	0	0	10	0
Changanacherry	Changanachery	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	3	1	0	2	0	0	6	0
Kottayam	Kottayam	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	3	1	0	2	0	0	10	0
Vaikom	Vaikom	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	0	1	6	3	6	0	6	0
Meenachil	Lalam	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	9	1	0	3	0	0	12	0
Moovattupuzha	Moovattupuzha	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	6	0	0	2	6	0	12	0
Thodupuzha	Thodupuzha	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	6	1	0	2	6	0	5	0
Peermade	Arudai	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	6	1	0	2	9	0	10	0
Devicolam	Devicolam	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	2	0	1	0	2	6	0	12	0
Cochin-Kanayannur	Ernakulam	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	6	1	3	2	3	0	10	0
Mukundapurm	Irinjalakuda	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	3	1	0	0	0	0	8	0
Trichur	Trichur	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	0	1	0	2	6	0	10	0
Talapilly	Wadakkancherry	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	0	1	0	3	0	0	12	0
Chittur	Chittur	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	14	0
Crangannur	Crangannur	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	3	1	0	2	3	0	8	0
Kunnathunad	Perumbavoor	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	0	1	6	2	6	0	8	0
Parur	Parur	4	4	0	4	4	0	2	2	0	2	2	0	0	1	0	0	9	2	3	0	7	0

PART III—STATEMENT OF PRICES OF NECESSARIES FOR THE WEEK ENDING MONDAY, 10TH MAY 1954.

Taluk.	Headquarters	Cocoanuts per 100			Jaggery per lb.		Sugar per lb.		Cocoanut oil per imperial maund of 3200 tolas.			Cingelly oil per imperial maund of 3200 tolas.			Groundnut oil per imperial maund of 3200 tolas			Milk per Edangali		
		Rs.	As.	P.	As.	P.	As.	P.	Rs.	As.	P.	Rs.	As.	P.	Rs.	As.	P.	Rs.	As.	P.
Thovala	Bhoothapandy	20	0	0	3	6	7	0	68	0	0	75	0	0	0	0	0	0	10	0
Agasthiswaram	Nagercoil	20	0	0	2	9	7	0	62	0	0	65	3	0	59	0	0	0	12	0
Kalkulam	Thuckala	19	0	0	3	0	7	0	62	0	0	72	0	0	52	0	0	1	0	0
Vilavancode	Kuzhithura	16	0	0	4	0	7	0	63	0	0	70	0	0	60	0	0	1	2	0
Neyyattinkara	Neyyattinkara	15	0	0	3	6	7	0	60	0	0	68	0	0	60	0	0	1	2	0
Trivandrum	Trivandrum	17	0	0	5	4	7	6	64	0	0	64	0	0	61	0	0	1	6	0
Nedumangad	Nedumangad	12	8	0	5	0	7	6	68	0	0	75	0	0	62	0	0	1	0	0
Chirayinkil	Attingal	14	0	0	4	0	7	3	61	12	6	69	6	6	58	13	0	1	0	0
Quilon	Quilon	17	0	0	4	8	8	0	69	0	0	75	0	0	58	0	0	1	0	0
Kottarakara	Kottarakara	14	0	0	6	0	7	0	65	0	0	80	0	0	62	8	0	0	12	0
Pathanapuram	Punalur	16	0	0	7	0	7	6	63	2	0	75	0	0	56	4	0	0	12	0
Shencottah	Shencottah	16	8	0	3	6	6	9	70	0	0	72	8	0	0	0	0	0	12	0
Kunnathur	Adoor	16	0	0	6	0	7	6	68	0	0	90	0	0	56	0	0	0	9	0
Karunagapally	Padanayarkulangara	16	0	0	6	0	7	0	65	0	0	75	0	0	70	0	0	0	10	0
Karthigapally	Haripad	16	0	0	4	0	7	0	59	0	0	98	0	0	59	0	0	0	12	0
Mavelikara	Mavelikara	15	0	0	8	0	7	3	65	0	0	85	0	0	65	0	0	0	12	0
Thiruvalla	Thiruvalla	15	0	0	5	0	7	0	75	0	0	105	0	0	60	0	0	0	8	0
Pathanamthitta	Pathanamthitta	16	0	0	4	0	6	0	69	8	0	104	8	0	68	8	0	0	7	0
Ambalapuzha	Alleppey	18	0	0	5	0	7	6	64	10	0	89	0	0	50	0	0	0	14	0
Shertallai	Shertallai	15	0	0	5	6	7	6	62	8	0	62	12	0	57	0	0	1	0	0
Changanacherry	Changanacherry	15	0	0	5	0	7	0	60	0	0	120	0	0	59	0	0	0	14	0
Kottayam	Kottayam	17	0	0	4	0	7	6	67	0	0	76	0	0	59	8	0	1	0	0
Vaikom	Vaikom	17	0	0	6	0	7	6	60	0	0	90	0	0	48	0	0	1	0	0
Meenachil	Lalam	15	0	0	6	0	8	0	48	0	0	68	0	0	65	0	0	1	0	0
Moovattupuzha	Moovattupuzha	20	0	0	7	6	7	6	68	12	0	88	6	0	80	6	0	1	0	0
Thodupuzha	Thodupuzha	16	0	0	4	6	8	0	63	12	0	90	0	0	80	0	0	1	0	0
Peermade	Arudai	27	8	0	6	0	8	0	85	0	0	90	0	0	57	8	0	0	9	0
Deviculam	Deviculam	28	4	0	6	0	8	0	91	0	0	89	0	0	60	0	0	0	8	0
Cochin-Kanayannur	Ernakulam	16	4	0	4	0	7	6	67	3	0	92	4	0	67	12	0	1	4	0
Mukundapuram	Irinjalakuda	16	0	0	4	6	6	6	71	12	0	77	4	0	55	4	0	1	0	0
Trichur	Trichur	16	0	0	5	6	8	0	60	0	0	70	0	0	62	8	0	1	4	0
Talapilly	Wadakkancherry	18	0	0	5	4	8	0	76	12	10	87	1	4	67	3	2	1	0	0
Chittur	Chittur	20	0	0	4	0	8	0	84	0	0	90	0	0	78	0	0	1	0	0
Crangannur	Crangannur	17	0	0	5	0	8	0	70	8	0	80	0	0	66	8	0	1	0	0
Kunnathunad	Perumbavoor	20	0	0	7	0	8	0	80	0	0	132	0	0	0	0	0	1	0	0
Parur	Parur	20	0	0	5	0	7	6	63	8	0	82	8	0	63	8	0	1	0	0

PART III--STATEMENT OF PRICES OF NECESSARIES FOR THE WEEK ENDING MONDAY, 10TH MAY 1954.

Taluk	Head-quarters	Betelnut per lb.			Cardamoms per lb.			Chillies per lb.			Ginger per lb.			Pepper per lb.			Remarks.
		Rs.	As.	P.	Rs.	As.	P.	Rs.	As.	P.	Rs.	As.	P.	Rs.	As.	P.	
Thovala	Bhoothapandy	2	6	0	7	0	0	1	10	0	0	4	6	3	8	0	
Agasthiswaram	Nagercoil	2	12	0	4	4	0	0	15	0	0	6	0	2	8	0	
Kalkulam	Thuckala	2	4	0	4	0	0	1	0	0	0	4	0	3	8	0	
Vilavancode	Kuzhithura	3	0	0	4	8	0	1	8	0	0	5	0	3	0	0	
Neyyattinkara	Neyyattinkara	2	0	0	4	0	0	1	0	0	0	4	0	3	4	0	
Trivandrum	Trivandrum	3	0	0	10	0	0	1	0	0	1	4	0	3	0	0	
Nedumangad	Nedumangad	1	8	0	0	0	0	1	0	0	0	5	0	1	10	0	
Chiraytokil	Attingal	1	8	0	10	8	0	1	0	0	1	0	0	2	4	0	
Quilon	Quilon	1	6	3	7	2	10	1	12	0	0	6	0	3	4	9	
Kottarakara	Kottarakara	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	7	0	
Pathana uram	Punalur	1	8	0	9	8	0	1	12	0	0	0	0	0	0	0	
Shencottah	Shencottah	1	12	0	9	8	0	1	4	0	0	3	3	2	12	0	
Kunnathur	Adoor	2	8	0	5	0	0	1	10	0	0	5	0	1	12	0	
Karunagapally	Padanayarkulangara	2	4	0	7	0	0	1	4	0	0	4	0	3	0	0	
Karthigapally	Haripad	2	12	0	11	0	0	1	9	0	0	4	0	4	8	0	
Mavelikara	Mavelikara	1	0	0	12	0	0	1	4	0	1	0	0	3	0	0	
Thiruvella	Thiruvella	3	8	0	4	8	0	1	0	0	0	8	0	2	8	0	
Pathanamthitta	Pathanamthitta	2	0	0	5	8	0	1	8	0	0	4	0	2	8	0	
Ambalapuzha	Alleppey	1	10	0	15	0	0	1	10	0	1	0	0	2	7	0	
Shertallai	Sherthalai	3	0	0	6	8	0	1	10	0	0	6	6	3	8	0	
Changanacherry	Changanacherry	2	8	0	8	0	0	1	2	0	0	10	0	2	0	0	
Kottayam	Kottayam	3	0	0	8	0	0	1	4	0	0	4	0	3	0	0	
Vaikom	Vaikom	1	12	0	6	0	0	1	8	0	0	12	0	4	8	0	
Meenachil	Lalam	1	4	0	6	0	0	1	4	0	0	3	0	2	8	0	
Moovattupuzha	Moovattupuzha	2	12	0	10	0	0	1	8	0	0	6	0	2	8	0	
Thodupuzha	Thodupuzha	2	8	0	8	0	0	1	4	0	0	12	11	2	0	2	
Peermade	Arudai	0	10	0	9	0	0	1	4	0	0	10	0	2	12	0	
Devicularn	Devicularn	2	12	0	5	0	0	1	10	0	1	4	0	4	0	0	
Cochin-Kanayannur	Ernakulam	3	2	0	10	0	0	1	4	0	1	8	0	2	4	0	
Mukundapuram	Irinjalakada	3	4	0	12	0	0	1	4	0	1	0	0	2	2	0	
Trichur	Trichur	0	0	0	12	0	0	1	8	0	1	0	0	2	8	0	
Talappilly	Wadakkancherry	3	0	0	6	0	0	1	4	0	1	0	0	3	6	8	
Chittur	Chittur	3	0	0	10	0	0	1	6	0	1	0	0	5	0	0	
Cranganur	Cranganur	3	4	0	6	8	0	1	4	0	0	15	0	3	8	0	
Kunnathunad	Perumbavoor	3	0	0	8	0	0	1	8	0	0	15	0	4	0	0	
Parur	Parur	3	4	0	0	0	0	1	3	0	0	12	0	2	4	0	

No. S. E3-4345|54 RD. *19th May 1954.*

1. Sri P. A. Kuruvila, Assistant Commissioner of Civil Supplies (Storage and Movement) on reversion to the Excise Department is appointed as Ag III grade Assistant Excise Commissioner in the vacancy caused by the retirement of Sri C. R. Balasubramonia Iyer, III grade Assistant Excise Commissioner and posted to the Quilon Division.

2. Sri C. R. Ganapathy Iyer, Ag. III grade Assistant Excise Commissioner, Quilon Division is granted one month's privilege leave from 15-6-1954 subject to eligibility and permitted to avail himself of the leave with effect from that date.

3. Sri K. Ravunny Menon, Ag. III grade Assistant Excise Commissioner, Trichur Division will continue as such in the same division vice Sri C. R. Ganapathy Iyer, Ag. III grade Assistant Excise Commissioner, on leave.

4. Sri K. R. Kesava Pillai, Ag. Superintendent, Board of Revenue will continue as such vice K. Ravunny Menon, Superintendent, Board of Revenue on other duty.

By order of His Highness the Raj Pramukh,

C. K. KERALA VARMA,
Secretary to Government.

Public Service Commission.

R 11 (5)-966|54. *13th May 1954.*

LIST OF CANDIDATES ADVISED FOR RECRUITMENT BY THE PUBLIC SERVICE COMMISSION DURING THE WEEK ENDING 8TH MAY 1954.

Sl. No.	*Date of advice.*	*Name and address.*	*Department.*	*Appointment and scale of pay.* Rs.	*Remarks.*
1	4-5-1954	V. Govindankutty Nair, Honorary Visha Vaidyan, R. V. C. A. Hospital, Trichur	Ayurveda	Visha Vaidyan 30-45	E. E. A. 30-12-1949.
2	5-5-1954	N. Bhoothalingom, S/o P. S. Neelakanta Iyer, B. A., B. L., Advocate, T. C. 1697B Press Road, Trivandrum-1	Electricity	Junior Engineer 125-225	
3	do.	C. Ganesa Pillai, C/o C. Subramonia Pillai, Sub-Registrar, West Street, Colachel	do.	do.	
4	do.	V. L. Joseph, W. E. Graduate Surveyor, Lakshmi Dams Investigation Survey Camp, Munnar	do.	do.	
5	do.	P. N. Sreedharan Pillai, Dams Division, Mattupatti, *Via* Munnar	do.	do.	
6	do.	A. Balakrishnan, Draftsman, Divisional Forest Office, Malayattur, Kodanad P. O., *Via* Perumbavoor	do.	Overseer 80-120	
7	do.	M. Narayanan Unni, Manimangatathu Madom, House No. 1-65, Vettuveni, Haripad	do.	Overseer 45-75	
8	do.	T. Rajalekshmy, C/o Sri Arumugham Achari, Retired Auditor, T. C. 32-B, Sreekanteswaram, East Road, Trivandrum	Ayurveda	Ayurveda Compounder 25-30	
9	do.	B. N. Rajan, Kamalalayam, Iranimuttam P. O., (Experimental), Trivandrum-2	Medical	Laboratory Assistant Trainee	
10	do.	K. A. Manoharan, Kempilly House, Chennamangalam	do.	do.	
11	do.	P. Malicka Pillai, House No. 1429, Arippu Street, Kottar, Nagercoil P. O.	Public Works	Surveyor 125-225	
12	do.	N. Ramachandran, C/o Dr. P. K. Narayanan, S.H.V. Hospital, Keerikad P.O.	do.	do.	
13	do.	T. S. Ramanatha Iyer, Saravana Bhavan, T. C. 372-B, Post Office Lane, Trivandrum	do.	do.	
14	do.	T. K. Gangadharan, Supervisor, Community Project, Chalakudy	do.	do.	
15	do.	R. Srinivasan, Asramam, T. C. 654-A, Pulinenchanthai, Trivandrum-1	do.	do.	
16	do.	V. Sankara Iyer, Supervisor, P. W. D. Adirappally Investigation Office of the Resident Engineer, Chalakudy Irrigation Project, Chalakudy.	do.	do.	
17	do.	V. Krishnaswamy Iyer, No. 6 Nandavanam, T. C. 37?, Manjalikulam Road, Thampanoor, Trivandrum-1	do.	do.	
18	do.	S. Sankara Kaimal, Sankaramangalam, Kunnamthanam P. O., (*Via*) Thiruvalla	do.	do.	
19	do.	V. Sankaranarayana Pillai, Acting Supervisor, Peechi Irrigation Scheme, Peechi (Via) Trichur	do.	do.	
20	do.	P. M. Joseph, Poothullil house, Railway Road, Ernakulam	do.	do.	
21	7-5-1954	M. Devanesam, Edamalaikonam, Kappiyarai, Makkankarai, Karinkal P. O.	Public Health	Midwife 30-75	
22	do.	K. P. Lilly, Kattukaren house, East Fort Gate, Trichur.	do.	do.	

Trivandrum.

JACOB VARUGIS,
Secretary,
Public Service Commission.

LATE NOTIFICATION

PROCEEDINGS

Education & Co-operation Department.

EDUCATION SECTION.

Sub:—Free Education in the Middle School Classes - Introduction of.

ORDER:—ED6-3577|54 EHL, DATED 22ND MAY 1954.

In his address to the Legislative Assembly on 22nd March 1954, His Highness the Raj Pramukh announced that the question of providing free education for all children in the State until they complete the age of 14 years would receive the attention of the Government. Government have examined the question in all its details and have decided to adopt the policy of giving Free Education in the Middle School Classes. As a first step in the implementation of the policy, Middle School Education will be free in the Travancore-Cochin State in respect of the First and Second Forms from the reopening of the schools (1954-55).

* * * * * * * * * *

By order of His Highness
the Raj Pramukh,

M. ABDUSSALAM,
Secretary to Government.

GOVERNMENT OF TRAVANCORE-COCHIN

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. VI] Trivandrum, Tuesday, 25th May 1954/11th Idavam 1129. [No. 21

PART I A

STATUTORY NOTIFICATIONS OF THE ELECTION COMMISSION, INDIA AND OTHER ELECTION NOTIFICATIONS

NOTIFICATION.

No. ELI-565 54/LD. *17th May 1954.*

Notification No. 56|2|54 dated 8th May, 1954 issued by the Election Commission, India containing certain amendments to the Commission's previous notification regarding the allotment of symbols to political parties is republished below for general information.

N. S. RADHAKRISHNA SARMA,
Secretary to Government,
Law Department.

ELECTION COMMISSION, INDIA.

New Delhi, May 8, 1954.

NOTIFICATION.

No. 56|2|54.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-rule (2) of rule 5 of the Representation of the People (Conduct of Elections and Election Petitions) Rules, 1951, the Election Commission hereby directs that the following amendments shall be made in its notification No. 56 2 53-2, dated the 6th February, 1953, as amended by the notifications Nos. 56|2|53, 56|2 5381, 56|2 53(13)|143 and 56|2|54, dated the 16th February, 25th April, 1953, 4th January and 10th April, 1954, respectively, namely:—

"AMENDMENTS

1. In column 2 of the table appended to the said notification,—

(i) the existing entries against the entry "Madras" in column 1, shall be deleted and the following entry shall be substituted therefor :

'Cock'

(ii) for the entry "Bow and arrow" against the entry "Punjab" in column 1, the entry "Human Hand" shall be substituted, and

(iii) the entry "Bow and arrow" against the entry "Patiala and East Punjab States Union" in column 1, shall be deleted and the remaining two entries shall be renumbered.

2. In paragraph 3 of the said notification for the words "State of Bihar" the words "States of Bihar, Punjab and Patiala and East Punjab States Union" shall be substituted".

By order,

(Sd.) P. N. SHINGHAL,
Secretary to the Election Commission.

ELECTION COMMISSION, INDIA.

NOTIFICATION

No. 362/TC.79/54(8). *New Delhi,*
20-5-1954.

In pursuance of sub-rule (5) of rule 114 of the Representation of the People (Conduct of Elections and Election Petitions) Rules, 1951, the name of the person shown in column 1 of the Schedule below who having been nominated as a candidate for election to the Travancore-Cochin Legislative Assembly from the constituency specified in column 2 thereof, and having appointed himself to be his election agent at the said election, has, in accordance with the decision given by the Election Commission under sub-rule (4) of the said rule, failed to lodge the return of election expenses in the manner required and has thereby incurred the disqualifications under clause (c) of section 7 and section 143 of the Representation of the People Act, 1951 (XLIII of 1951), is hereby published :—

SCHEDULE.

Name of the Candidate	Name of constituency
1	2
Shri Raman Nair, Pallivasal, Chithirapuram.	Pallivasal

By order,

P. N. SHINGHAL,
Secretary to the Election Commission.

NOTIFICATION.

EL1-567|54|LD. *20th May 1954.*

Notification No. 83|54|9278 dated 7th May 1954 issued by the Election Commission, India, regarding the appointment of Shri D. C. Sengupta, Assistant Secretary, Election Commission, India, as an officer who may also receive Election Petitions presented in accordance with the provisions contained in Part VI of the Representation of the People Act, 1951, is republished below for general information.

N. S. RADHAKRISHNA SARMA,
Secretary to Government,
Law Department.

ELECTION COMMISSION INDIA

New Delhi, May 7, 1954

NOTIFICATION.

No. 83|54|9278

In supersession of its notification No. 83|54|7226 dated the 29th March, 1954, the Election Commission, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 81 of the Representation of the People Act, 1951, hereby appoints Shri D. J. Sengupta, Assistant Secretary, Election Commission, as an officer who may also receive Election Petitions presented in accordance with the provisions contained in Part VI of the said Act.

By order,

P. N. SHINGHAL,
Secretary to the Election Commission.

Notices under rule 113 of the Representation of the People (Conduct of Elections and Election Petitions) Rules, 1951.

(1)

13th April 1954.

Notice is hereby given under rule 113 of the Representation of the People (Conduct of Elections and Election petitions) Rules, 1951, that the return of election expenses of Sri Thomas (Son of Thomas) Karipaparambil, Kanjirapally, a member duly elected to the Travancore-Cochin Legislative Assembly, from Kanjirapally constituency and the declarations in respect thereof have been lodged with the Returning Officer on 13-4-1954. These can be inspected at the office of Deputy Collector, Kottayam between 11 A. M. and 5 P. M. on any working day for a fortnight from the publication of this notice in the Gazette on payment of a fee of one rupee.

(2)

13th April 1954.

Notice is hereby given under rule 113 of the Representation of the People (Conduct of Elections and Election petitions) Rules, 1951, that the return of election expenses of Sri Parameswaran Pillai, Manappat, Advocate, Changanacherry, a member duly elected to the Travancore-Cochin Legislative Assembly, from Changanacherry constituency and the declarations in respect thereof have been lodged with the Returning Officer on 13-4-1954. These can be inspected at the office of Deputy Collector, Kottayam between 11 A. M. and 5 P. M. on any working day for a fortnight from the publication of this notice in the Gazette on payment of a fee of one rupee.

(3)

13th April 1954.

Notice is hereby given under rule 113 of the Representation of the People (Conduct of Elections and Election petitions) Rules, 1951, that the return of election expenses of Sri P. J. Sebastian, Pullamkalam, Madom, Advocate, Changanacherry, a member duly elected to the Travancore-Cochin Legislative Assembly, from K... constituency and the declarations in respect thereof have been lodged with the Returning Officer on 13-4-1954. These can be inspected at the office of Deputy Collector, Kottayam between 11 A. M. and 5 P. M. on any working day for a fortnight from the publication of this notice in the Gazette on payment of a fee of one rupee.

(Sd.)

Kottayam. *Deputy Collector and*
Returning Officer,
(Collector in charge

GOVERNMENT OF TRAVANCORE-COCHIN

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. VI] Trivandrum, Tuesday, 25th May 1954/11th Idavam 1129. [No. 21

PART II

LEGISLATIVE DEPARTMENT

CONTENTS

Notification regarding Election of President for Suchindram Panchayat.

NOTIFICATION

21st May 1954.

RE: DECLARATION OF RESULT OF ELECTION OF PRESIDENT : SUCHINDRAM PANCHAYAT.

Name of Taluk –Agastheeswaram.

Name of Panchayat—Suchindram.

Name and address of person declared elected as President—Sri S. Chithambaranatha Pillai, Thekkumon, Suchindram.

Trivandrum.

(Sd.)
Director of Panchayats.

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. VI] Trivandrum, Tuesday 25th May 1954/11th Idavam 1129. [No. 21

AGRICULTURAL DEPARTMENT

പരസ്യം.

൧൯൫൪ ഏപ്രിൽ ൨൪

ഒല്ലൂക്കര സെൻട്രൽ ഫാറത്തിൽ ൧൯൫൪-൫൫-ാം മാണ്ടത്തെ താഴെ വിവരിക്കുന്ന പണികൾ കരാറായി ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ൧൯൫൪ ജൂൺ ൧൪-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച പകൽ ൪ മണിയ്ക്കു മുമ്പായി ഫാറം ആഫീസിൽ കിട്ടത്തക്കവണ്ണം ദർഘാസുകൾ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ദർഘാസ്സുകൊന്നിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഖജനാവിൽ ൨൫ ക. അടച്ച ചെലാനോ ൨൫ ക. യുടെ തുകക്കൊള്ളുന്ന കോർട്ടുഫീ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. ദർഘാസുകൾ സീൽവെച്ച് "മാനേജർ, സെൻട്രൽ ഫാറം ഒല്ലൂക്കര" എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഏതു ദർഘാസും സ്വീകരിക്കുന്നതിനും നിരാകരിക്കുന്നതിനും ഫാറം മാനേജർക്കു അധികാരമുള്ളതാകുന്നു.

സ്വീകരിച്ച ദർഘാസുകാരൻ പണികൾ ശരിയായി നടത്തുമെന്നതിലേക്ക് ജാമ്യമായി മാനേജർ നിശ്ചയിക്കുന്ന സംഖ്യ കെട്ടിവെച്ച് ഒപ്പിട്ട കരാർപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ട് എഴുതിക്കൊടുക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫാറം ആഫീസിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാവുന്നതാകുന്നു.

പണികളുടെ വിവരം

൧.	പഴയ വാഴകന്ന് ഇളക്കി വെട്ടിച്ചെത്തി തരുന്നതിന്	൧൦൦-ക്ക്
൨.	നേന്ത്ര വാഴകൾ ഇളക്കി കന്ന് വേർതിരിച്ചു തരുന്നതിന്	൧൦൦-ക്ക്
൩.	3" x 3" x 1½' വലിപ്പത്തിൽ വാഴക്കുഴികൾ കുത്തുന്നതിന്	,,
൪.	3½ x 3½ x 1½" വലിപ്പത്തിൽ വാഴക്കുഴികൾ കുത്തുന്നതിന്	,,
൫.	കല്ലു പൊട്ടിക്കുന്നതിന്	൧൦൦൦ c. ft.
൬.	1½" വട്ടം അടി താഴ്ചയിൽ കുഴി കുത്തുന്നതിന്	൧൦൦-ക്ക്
൭.	കവുങ്ങിൻ കടകൾ ൨ മടൽ ചെത്തി മൂടുവാൻ	,,
൮.	കവുങ്ങിൻ കടകൾ 1½ അടി വട്ടത്തിൽ ഇളക്കുന്നതിന്	,,
൯.	തെങ്ങിൻ കടകൾ 4 അടി വട്ടത്തിൽ 3½ അടി താഴ്ചയിൽ തുറക്കുന്നതിന്	൧൦൦-ക്ക്
൧൦.	ടി വളം ചെത്തി മൂടുവാൻ	,,
൧൧.	കൊള്ളിവാരം കോരാൻ	൧൦൦ അടി
൧൨.	൩ അടി വീതിയിൽ തടങ്ങൾ കോരുന്നതിന്	,,
൧൩.	വരമ്പ് ചെത്തി കിളച്ച് മണ്ണിടുവാൻ	,,
൧൪.	വയൽ മുതലായേടത്ത് പുല്ലുകളഞ്ഞ് പകുതിയിട്ട് മണ്ണിടുവാൻ	,,
൧൫.	വാഴകളെ ചെത്തിമൂടാൻ	,,
൧൬.	റോഡ് ചാൽ സഹിതം ചെത്തി വൃത്തിയാക്കാൻ	,,
൧൭.	പടവലങ്ങ മുതലായവകളുടെ ചീരി കിളക്കാൻ	൧ ഏക്രക്ക്
൧൮.	ടി ചൊരി കിളക്കാൻ	,,
൧൯.	പറമ്പു കിളക്കാൻ	,,
൨൦.	കുന്നത്ത് അടിക്കാട് വീശി കത്തിപ്പുറൻ	,,
൨൧.	ഒട്ടുമാവ് മുതലായ വൃക്ഷങ്ങളുടെ കടകൾ ൩ അടി വട്ടം ചൊരി കിളച്ച് നിരപ്പാക്കാൻ	൧൦൦-ക്ക്
൨൨.	നാളികേരം ഇട്ടുതരുന്നതിന്	൧൦൦ തെ
൨൩.	നാളികേരം പെറുക്കി കൂട്ടി സ്റ്റോറിൽ എത്തിച്ചുകൊടുപ്പാൻ	൧൦൦൦-ത്തിന്
൨൪.	തെങ്ങിൻ ൧ കോൽ ഉയരത്തിലും ൧ കോൽ ഇടവിട്ടും ചൊവ്വി കൂട്ടുവാൻ	൧ ഏക്രക്ക്
൨൫.	ടി ചൊവ്വി നിരത്താൻ (വരമ്പു ചെത്തി മാടൽ അടക്കം)	൧ ഏക്രക്ക്

N. B — കുഴികളും ചാലുകളും തുറക്കുമ്പോൾ മണ്ണ് വൃത്തിയായി നിരത്തി ... കൂടി അതാതു സ്ഥലങ്ങളിലെ വരമ്പ് പണികൂടി ചെയ്തു തരേണ്ടതാകുന്നു.

സെൻട്രൽ ഫാറം, ഒല്ലൂക്കര.

വി. ജി. മേനോൻ,
മാനേജർ.

പ്രസ് കമ്മ്യൂണിക്ക്.

ക്ഷയരോഗം കോഴികളേയും ബാധിക്കും.

മനുഷ്യർക്കും, മൃഗങ്ങൾക്കും എന്നപോലെ പക്ഷികൾക്കും വിശിഷ്യാ കോഴികൾക്കും ക്ഷയരോഗം പിടിപെടും എന്നുള്ള വസ്തുത ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് അജ്ഞാതമായ ഒന്നാണ്. തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചിയിൽ അത്ര വിപുലമായ തോതിൽ ഈ രോഗം കണ്ടുവരുന്നില്ലെങ്കിലും, അതിനു വേണ്ടത്ര പ്രാധാന്യം കല്പിക്കാത്തതിനാലും കോഴികൾക്കു ക്ഷയരോഗം ബാധിക്കും എന്നു പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന പലരും ഇന്നു കണ്ടേക്കാം. ഇൻഡ്യയിൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഉള്ള കോഴികളിൽ ഈ രോഗം ബാധിച്ചിട്ടു കോഴികളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനം മരിച്ചുപോകുകയും തന്മൂലം കോഴിവളർത്തലിൽ ഗണ്യമായ നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഞാൻ സന്ദർശിച്ചിട്ടുപോയ അനവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ പല കോഴിവളർത്തൽ സങ്കേതങ്ങളും, വൻതോതിൽ കോഴിവളർത്തൽ നടത്തുന്ന പല വീടുകളും സന്ദർശിപ്പാൻ എനിക്കു സന്ദർഭം ലഭിച്ചു. അപ്പോൾ സംശയിക്കപ്പെട്ട സംഗതികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുകയും അതിന്റെ ഫലമായി നമ്മുടെ നാട്ടിലും കോഴികൾക്കു ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു തെളിയിക്കുവാനും സാധിച്ചു.

അതിനാൽ, കോഴിവളർത്തലിൽ ഉൽസുകരായിരിക്കുന്ന സകലരും ഈ സംഗതിയെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കോഴികളിൽ ബാധിക്കുന്ന ക്ഷയരോഗാണുക്കൾ മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും പകരുക സാധാരണയല്ലെങ്കിലും ഈ ക്ഷയരോഗാണുക്കൾ വളരെ അപൂർവ്വമായി മനുഷ്യരിലും സംക്രമിച്ചിട്ടുള്ളതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതിനു മുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴിയിൽ ഈ രോഗബീജങ്ങൾ കടന്നുകൂടിയാൽ വളരെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേ അവയിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങുകയുള്ളു. രോഗം പിടിപെട്ട ഒരു കോഴിയിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിന് ചിലപ്പോൾ ആഴ്ചകൾ മുതൽ കൊല്ലം വരെ വേണ്ടിവരും.

പകരുന്ന വിധം:— രോഗമുള്ള കോഴിയുടെ വിസർജ്ജനസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നും, അവ ആഹാരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം ഭക്ഷിക്കുന്നതുനിമിത്തം വ്യാപ്തമായ സമ്പർക്കം കൊണ്ടുമാണ് അന്യകോഴികളിലേയ്ക്ക് ഈ രോഗം പകരുന്നത്.

രോഗലക്ഷണങ്ങൾ:— ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ള കോഴികളെ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ക്ഷയം ബാധിച്ച കോഴി വളരെ ക്ഷീണിച്ച് മാംസം അശേഷം ഇല്ലാതെ വെറും അസ്ഥി മാത്രമായി തീരുന്നു. തൂവലുകൾ തേജസ്സില്ലാതെയും പൂവും താടയും വളരെ വിളറി വെളുത്തും, കാലുകൾക്ക് ചെറിയ മുടന്തലും, കരൾ മുതലായവയിൽ അല്പാല്പം നീരും ഉടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന വടുക്കളും ആകപ്പാടെ ഒരു ഉന്മേഷമില്ലായ്മയുമാണ് ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ച കോഴികളിൽ കാണുന്ന പ്രധാനലക്ഷണങ്ങൾ. ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിൽ വലിയ കുറവുകളൊന്നും ആദ്യമായി കണ്ടെന്നു വരികയില്ല.

ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയാൽ ആ കോഴിയെ ഉടൻതന്നെ കൂട്ടത്തിൽനിന്നും മാറ്റുകയും അടുത്തുള്ള മൃഗഡോക്ടരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ക്ഷയരോഗമല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും മേല്പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു കോഴിയിൽ കണ്ടാൽ ആ കോഴിയെക്കൊണ്ട് ഉടമസ്ഥന് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ലാത്തതും, തന്നെയല്ല അതുമൂലം മററു കോഴികൾക്ക് രോഗം പകരുന്നതിനും, അങ്ങിനെ ഉടമസ്ഥന് വൻപിച്ച നഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നതിനും ഇടയാകും. ആകയാൽ ഇങ്ങിനെയുള്ള കോഴികളെ കൊന്ന് തീയിട്ടു ദഹിപ്പിക്കുകയും, ആ കോഴികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ മുഴുവനും കുമ്മായം തൂകിയതിൽ വിരിക്കുകയും, മണ്ണെണ്ണയും മററും തളിച്ചു ശുദ്ധിയാക്കുകയും വേണം.

വളരെ അധികം കോഴികളുള്ള ഉടമസ്ഥന്മാർ മുൻപറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള കോഴികൾ അവരുടെ കോഴിക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിവരം ഡിസീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആഫീസറെ (Disease Investigation Officer, Disease Investigation Office, Kodapanakunnu, Trivandrum 5) അറിയിക്കുന്നതായാൽ അദ്ദേഹം ആ കോഴികളെ പരിശോധിക്കുന്നതും ബാക്കിയുള്ള കോഴികൾക്കും ഈ രോഗം പകർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയും മററും അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നതാണ്. വളരെ കുറച്ചുമാത്രം കോഴികളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഉടമസ്ഥന്മാർ സമീപത്തുള്ള മൃഗഡോക്ടരെ കണ്ടാൽ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

കൊടപ്പനക്കുന്ന്.

ഡാക്ടർ എസ്സ്. ആർ. ചന്ദ്രൻ,
ഡിസീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ
ആഫീസർ.

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. VI] Trivandrum, Tuesday, 25th May 1954/11th Idavam 1129 [No. 21

BOARD OF REVENUE

17th May 1954.

RETAIL PRICES OF IMPORTANT COMMODITIES PREVAILING IN THE LAST WEEK OF APRIL 1954.

(All prices are in rupees per imperial maund of 82 2/7 lbs. (equivalent to 3200 tolas except where otherwise stated)

Station	*Variety.*	*Price.*
	1. Paddy*	
Mattanchery		12.17
Irinjalakuda		12.17
Trichur		12.17
Wadakanchery		12.17
Chittur		12.17
Crangannur		12.17
	2. Rice*	
Mattanchery		18.04
Irinjalakuda		18.04
Trichur		18.04
Wadakanchery		18.04
Chittur		18.04
Crangannur		18.04
	3. Cocoanut. (Husked per dozen)	
Mattanchery		2.63
Irinjalakuda		1.75
Trichur		2.19
Wadakanchery		2.25
Chittur		3.00
Crangannur		1.69
	4. Cocoanut. (Unhusked per dozen)	
Mattanchery		Not available
Irinjalakuda		1.87
Trichur		Not quoted
Wadakanchery		2.31
Chittur		3.13
Crangannur		1.87

B

Station.	*Variety.*	*Price.*
	5. Salt.	
Mattanchery		3.33
Irinjalakuda		2.78
Trichur		2.22
Wadakanchery		2.22
Chittur		2.22
Crangannur		2.78
	6. Cocoanut Oil.	
Mattanchery		66.66
Irinjalakuda		62.63
Trichur		68.69
Wadakanchery		77.73
Chittur		80.81
Crangannur		56.57
	7. Turmeric (Salem)	
Mattanchery		65.88
Irinjalakuda		47.06
Trichur		51.76
Wadakanchery		56.57
Chittur		41.14
Crangannur		56.46
	8. Turmeric (country)	
Mattanchery		Not available
Irinjalakuda		28.24
Trichur		Not quoted
Wadakanchery		do.
Chittur		do.
Crangannur		42.35
	9. Sugar.	
Mattanchery		35.79
Irinjalakuda		30.59
Trichur		41.14
Wadakanchery		41.14
Chittur		41.14
Crangannur		37.64

10. Arecanut.

(Per dozen)

Mattanchery	0.31
Irinjalakuda	0.49
Trichur	0.50
Wadakanchery	0.25
Chittur	0.38
Cranganur	0.40

11. Tapioca (raw)

Mattanchery	5.88
Irinjalakuda	4.71
Trichur	4.71
Wadakanchery	4.71
Chittur	Not quoted
Cranganur	4.71

Note.—*These are the statutory control prices.

Office of the Board of Revenue, Trivandrum. P. K. VELAYUDHAN, *Secretary.*

NOTICE.

29th April 1954.

Notice is hereby given to the legal heirs of Sri Padmanabha Pillai Paramesivaran Pillai, Emmadathil Veedu, Kondacherry, Paravoor, Quilon, the deceased contractor of Toddy Shop No. 2 of the Karunagapally Taluk for 1952-1953 contract that the balance of security furnished by him as per S. A. Pass Book No. 5449 of the Karunagapally Sub-Treasury is released with effect from 31-12-1953, the date of issue of release notice.

No interest will accrue from the date of issue of release notice.

Steps are being taken to close the accounts and to place the available balance as per the Pass Book under R. D. for refund to the legal heirs on production of necessary heirship certificate.

Excise Division Office, Quilon. C. R. GANAPATHY IYER, *Asst. Excise Commissioner.*

TRIVANDRUM DISTRICT

NOTIFICATION.

I.

തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷൻ കച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൦൮൯-ലെ ൧൧-ാം ആക്ട് ൧൮-ാംവകുപ്പിൻപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

അടിയിൽ ഒപ്പുവിവരം പറയുന്ന ആളുകൾ താഴെ പറയുന്ന സമയത്തും സ്ഥലത്തും വെച്ച് ചന്തകൾ നടത്തുന്നതിന് ലൈസൻസ് കൊടുക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അപേക്ഷപ്രകാരം അനുവാദം കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല വിരോധമോ ആക്ഷേപമോ പറവാനുണ്ടെങ്കിൽ ആയത് ആക്ഷേപങ്ങളെ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ കച്ചേരിയിൽ രേഖാമൂലമായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം.

(൧)

൧൯൫൪ മെയ് ൧൧.

വിളവൻകോട് താലൂക്കിൽ ചേർന്ന കിള്ളിയൂർ പകുതിയിൽ സർവ്വെ ൧൨൫൨ നമ്പരുകളിൽപ്പെട്ട ൧൭ സെന്റ സ്ഥലത്ത് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ഒരു ചന്ത നടത്തുന്നതിന് ലൈസൻസ് കൊടുക്കണമെന്ന് ഒ ... ദി പകുതിയിൽ ഇളവേലി വിളാകത്തു പുത്തൻ വീട്ടിൽ വി. ശങ്കരപ്പൻ നാടാർ.

(൨)

൧൯൫൪ മെയ് ൧൪.

വിളവൻകോട് താലൂക്കിൽ ചേർന്ന കീഴ്കുളം പകുതിയിൽ സർവ്വെ ൧൨൭൭ നമ്പരിൽപ്പെട്ട ൧൦ സെന്റ സ്ഥലത്ത് എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ൪ മണിമുതൽ ൯ മണിവരെ ഒരു ചന്ത നടത്തുന്നതിന് ലൈസൻസ് കൊടുക്കണമെന്ന് തേങ്ങാപ്പട്ടണം ... ൻസ് കാമ്പൗണ്ടിൽ ചരിവിളാകത്തു വീട്ടിൽ ചാൾസ് ഇമ്മാനുവേൽ

പി. ആർ. നെടുങ്ങാടി,
തിരുവനന്തപുരം. ഡിപ്പൂട്ടി കളക്ടർ ഇൻ-ചാർജ്ജ്.

I

തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ആഫീസിൽ നിന്നും ൧൦൮൯-ലെ ൧൧-ാം ആക്ട് ൯-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

താഴെ പറയുന്ന വകയ്ക്ക് താഴെ പറയുന്ന വസ്തു ഗവൺമെന്റിലേക്കു ഏറ്റെടുക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുവിന്മേലുള്ള എല്ലാ ബാദ്ധ്യതകൾക്കും കൂടിയുള്ള പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളെ ബാദ്ധ്യതയുള്ള ആളുകൾ അവർ തന്നെയോ കാര്യസ്ഥൻ മുഖാന്തിരമോ സകല തെളിവുകളോടുകൂടി താഴെ പറയുന്ന തീയതി ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി കാര്യവിവരപ്പത്രിക ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. ആ പത്രികയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും ഈ വസ്തുവിന്മേലുള്ള ബാദ്ധ്യതയുടെ സ്വഭാവവും ആ വിധം ബാദ്ധ്യതകൾക്ക് വേണ്ട പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും പ്രതിഫലത്തുകയും വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

திருவனந்தபுரம் டிஸ்டிரிக்ட் கலெக்டர் ஆபீஸிலிருந்து 1089-ம் வருஷம் 11-ம் ஆக்டு 9-ம் வகுப்புப் பிரகாரம் பரசியம் செய்வதென்னவென்றால்,

கீழ் குறிப்பிடும் அவசியத்திற்கு அடியில் விவரிக்கிற வஸ்துக்களை கவர்மெண்டிலிருந்து கைவசப்படுத்துவதற்கு தீர்மானித்திருப்பதால் அந்த வஸ்துக்களின் மேல் உள்ள எல்லா பாத்தியதைகளுக்கும் கூடியுள்ள பிரதிபலத்திற்குள்ள அவகாசங்களை பாத்தியதையுள்ள ஆட்கள் அவர்களோ காரியஸ்தர் முகாந்திரமோ சகல தெளிவுகளோடுகூட கீழ் குறிப்பிடும் தியதி இந்த கச்சேரியில் வந்து காரியவிவரபத்திரிகை போதிப்பித்து கொள்ளவேண்டும். அந்த பத்திரிகையில் ஒவ்வொருவருக்கும் வஸ்துக்களின் மேலுள்ள பாத்தியதையின் சுபாவமும் அவ்வித பாத்தியதைக்கு வேண்டிய பிரதிபலத்திற்குள்ள அவர்களுடைய அவகாசத்தின் விவரங்களும் பிரதிபலத்தொகையும் விவரித்திருக்கவேண்டும்.

(൧)

൧൯൫൪ മെയ് ൧൯.

ആവശ്യം — താഴക്കുടി പകുതിയിൽ സർവ്വെ ൨൫൧൯-ൽ ഒരു കാലിന്റെ വകയ്ക്ക്.

കാര്യവിവരപ്പത്രിക ബോധിപ്പിക്കേണ്ട തീയതി— ൧൯൫൪ ജൂൺ ൧൦.

വസ്തുവിവരം

താലൂക്ക്—തോവാള. വില്ലേജ്—താഴക്കുടി.

൨൫൧൯-ാം നമ്പരായി ദീർഘതരി തിരുവാട്ടാറ ... ൽ പട്ടയവും, ... തിരുവാട്ടാറ ... വകയ്ക്ക് കാര്യസ്ഥൻ ... കരം തീർത്തു അനുഭവിച്ചുവരുന്നതുമായ സർവ്വെ നമ്പർ ... വ ... ഫ. ലിംസ് നിലം.

1954 மே 19.

அவசியம் — தாழக்குடி பகுதியில் சர்வே 2519-ல் ஒர் கால்வாய் வெட்டும் வகைக்கு.

காரியவிவரப் பத்திரிகை போதிப்பிக்கவேண்டிய தியதி—1954 ஜூன் 10.

தாலுகா—தோவாளை. வில்லேஜ்—தாழக்குடி.

33-ம் நம்பராக பீமசனி திருவாடுதுறைமடம் பேரில் பட்டயவும், பீமசனி திருவாடுதுறை மடம் வகைக்கு காரியஸ்தன் சாமு அய்யர் காம் தீர்த்தை அனுபவித்து வருகிறதுமான சர்வே நம்பர் 2519-ல் 872 ச. லிங்ஸ் நிலம்.

(൨)

൧൧൨൮ ഇടവം ൧൪.

ആവശ്യം— കോട്ടാർ പോലീസുകാരുടെ താമസം വക്കു.

* കരുതിവർക്കു് ത്യ്‌ക ബോധിപ്പിക്കേണ്ട തീയതി— ൧൧൨൮ ഇടവം ൨.

വസ്തുവിവരം.

താലൂക്ക്.—അഗസ്തീശ്വരം.

പകുതി—നാഗർകോവിൽ.

(൧) ൪൫൨ ൫-ാം നമ്പരായി വടിവീശ്വരം താണുപിള്ള ഇസക്കിപിള്ള പേരിൽ പട്ടയവും അനുഭവവും ഉള്ള സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭൩൧/൧ ൧൨-ൽ ൩.൦൬൫ സെൻറ് സ്ഥലം.

(൨) ൫൪൩൯-ാം നമ്പരായി കോട്ടാർ വാകയടി തെരുവിൽ വള്ളിയമ്മ മകൾ പൊന്നമ്മ പേരിൽ പട്ടയവും അനുഭവവും ഉള്ള സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭൩൧/൩-ൽ ൧൪ ൬൨൭ സെൻറ് സ്ഥലം.

(൩) ൪൨൭൧-ാം നമ്പരായി വടിവീശ്വരം നാരായണവടിവു രേലമ്മാൾ പേരിൽ പട്ടയവും അനുഭവവും ഉള്ള സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭൩൧/൪-ൽ ൭ സെൻറ് ൭൫൦ ചതു. ലിങ്ക്സ് സ്ഥലം.

(൪) ൨൭൫൧-ാം നമ്പരായി കോട്ടാർ ശങ്കരനാരായണപിള്ള പൊന്നയ്യാപിള്ള പേരിൽ പട്ടയവും പൊന്നയ്യാപിള്ള ശങ്കരനാരായണപിള്ള പേരിൽ അനുഭവവും ഉള്ള സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭൩൧/൫-ൽ ൨ ൨.൮൯൦ സെൻറ് സ്ഥലം.

(൫) ൨൨൪൧-ാം നമ്പരായി വടിവീശ്വരം വേലായുധപ്പെരുമാൾപിള്ള ചുടലമുത്തുപിള്ള പേരിൽ പട്ടയവും അനുഭവവും ഉള്ള സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭൩൧/൭-ൽ ൧൦ സെൻറ് സ്ഥലം.

(൬) ൩൧൩൦-ാം നമ്പരായി വാകയടി തെരുവിൽ സ്വാമിനാഥപിള്ള ശിവസുബ്രഹ്മണ്യപിള്ള പേരിൽ പട്ടയവും ശിവസുബ്രഹ്മണ്യപിള്ള വേലപ്പൻപിള്ള പേരിൽ അനുഭവവും ഉള്ള സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭൩൧/൬-ൽ ൧൧ സെൻറ് സ്ഥലം.

(൭) ൩൧൩൦-ാം നമ്പരായി വാകയടി തെരുവിൽ സ്വാമിനാഥപിള്ള ശിവസുബ്രഹ്മണ്യപിള്ള പേരിൽ പട്ടയവും ശിവസുബ്രഹ്മണ്യപിള്ള വേലപ്പൻപിള്ള പേരിൽ അനുഭവവും ഉള്ള സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭൩൧/൮-൧൧-ൽ ൫.൭൦൦ സെൻറ് സ്ഥലം.

(൮) ൨൨൪൧-ാം നമ്പരായി കോട്ടാർ കവണത്തെരുവിൽ പിച്ചുപിള്ള ചൊക്കലിംഗംപിള്ള പേരിൽ പട്ടയവും അനുഭവവും ഉള്ള സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭൩൧/൨-൧൦-ൽ ൬.൩൭൨ സെൻറ് സ്ഥലം.

(൯) ൨൨൫൩-ാം നമ്പരായി കോട്ടാർ ചെട്ടിത്തെരുവിൽ ചന്ദ്രശേഖരൻപിള്ള രാമസ്വാമിപ്പിള്ള പേരിൽ പട്ടയവും അനുഭവവും ഉള്ള സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭൩൧/൨-൧൧-ൽ ൬.൩൭൨ സെൻറ് സ്ഥലം.

(൧൦) ൨൮൩൧-ാം നമ്പരായി കന്യാകുമാരി മഹാദേവപുരം ശിവരാമൻപിള്ള ലക്ഷ്മണൻപിള്ള പേരിൽ പട്ടയവും അനുഭവവും ഉള്ള സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭൩൧/൮-ൽ ൫.൬൦൦ സെൻറ് സ്ഥലം.

(൧൧) ൨൪൫൬-ാം നമ്പരായി കോട്ടാർ വാകയടി തെരുവിൽ പൂച്ച ചെമ്പകവടിവു പേരിൽ പട്ടയവും വാകയടി തെരുവു എസ്. വേലപ്പപിള്ള, എസ്. ആറുമുഖം അമ്മാൾ ടി പുതിയമരിയമ്മാൾ പേരിൽ അനുഭവവും ഉള്ള സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭൩൨/൧-ൽ ൪൦.൫൭൫ സെൻറ് സ്ഥലം.

(൧൨) ൪൩൧൫-ാം നമ്പരായി കോട്ടാർ വാകയടി തെരുവു തിരുമലയാണ്ടി കുമാരവേലപ്പാണ്ടികൾ പേരിൽ പട്ടയവും അനുഭവവും ഉള്ള സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭൩൨/൧-൫-ൽ ൧൪ സെൻറ് സ്ഥലം.

(൧൩) ൪൩൮൨-ാം നമ്പരായി കോട്ടാർ വാകയടി തെരുവു ചിദംബരവടിവു ശിവകാമി പേരിൽ പട്ടയവും അനുഭവവും ഉള്ള സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭൩൨/൧൪-ൽ ൧ സെൻറ് സ്ഥലം.

(൧൪) ൫൭൦൪-ാം നമ്പരായി വടിവീശ്വരം മുരുകചെട്ടിയാർ സുബ്രഹ്മണ്യംചെട്ടിയാർ പേരിൽ പട്ടയവും അനുഭവവും ഉള്ള സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭൩൨/൧൨-ൽ ൧൦ സെൻറ് സ്ഥലം.

(൧൫) ൫൬൩൭-ാം നമ്പരായി കോട്ടാർ കവണത്തെരുവിൽ ശിവകാമി സുന്ദരംപിള്ള ശിവതാണുമാലയൻപിള്ള പേരിൽ പട്ടയവും ശിവകാമി സുന്ദരംപിള്ള ശിവതാണുമാലയൻപിള്ള, വടിവീശ്വരം ആറുമുഖംപിള്ള മകൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻപിള്ള പേരിൽ അനുഭവവും ഉള്ള സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭൩൨/൧൭-ൽ ൨൭.൮൨൫ സെൻറ് സ്ഥലം.

(൧൬) ൩൬൬-ാം നമ്പരായി കോട്ടാർ കവണത്തെരുവിൽ ശിവകാമി സുന്ദരംപിള്ള നാരായണപിള്ള പേരിൽ പട്ടയവും അനുഭവവും ഉള്ള സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭൩൨/൧൫-ൽ ൨൪.൭൬൪ സെൻറ് സ്ഥലം.

(൧൭) ൪൪൦൪-ാം നമ്പരായി ചന്ദ്രൻചെട്ടിവിളൈ ചെമ്പകപ്പെരുമാൾ നാടാർ മകൻ മുന്തിരിനാടാർ പേരിൽ പട്ടയവും അനുഭവവും ഉള്ള സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭൩൫/൧൮-൨൦-ൽ ൩൨൫ ചതുരശ്ര ലിങ്ക്സ് സ്ഥലം.

(൧൮) ൧൮൬൧-ാം നമ്പരായി വടിവീശ്വരം പകുതിയിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരം പേട്ടയിലുള്ള റ്റി. സി. ൧൦൨-ാം നമ്പർ വീട്ടിൽ താമസം സുബ്രഹ്മണ്യപിള്ള കുമാരസ്വാമിപ്പിള്ള പേരിൽ പട്ടയവും അനുഭവവും ഉള്ള സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭൩൬/൫-ൽ ൧൪.൫൦൦ സെൻറ് സ്ഥലം.

(൧൯) തിരുവനന്തപുരം ചെങ്കോട്ടുകരി പകുതിയിൽ ചാല കുറിയിൽ ആശുപത്രി കടകം തോട്ടത്തു വീട്ടിൽ കുമാരലംപിള്ള ഇസക്കിപിള്ള പേരിൽ പട്ടയവും അനുഭവവും ഉള്ള സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭൩൬/൧-ൽ ൨ സെൻറ് സ്ഥലം.

(൨൦) ൨൮൮൭-ാം നമ്പരായി പുതുക്കടയിൽ അപ്പു വൈരവരായൻ വരതൻ പേരിൽ പട്ടയവും അനുഭവവും ഉള്ള സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭൩൬/൮-ൽ ൫ സെൻറ് സ്ഥലം.

(൨൧) ൨൬൭൮-ാം നമ്പരായി ചന്ദ്രൻചെട്ടിവിളൈ തെങ്കരയിൽ ആറുമുഖക്കണ്ണു നാടാർ പേരിൽ പട്ടയവും അനുഭവവും ഉള്ള സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭൩൬/൭-ൽ ൧൫.൧൨൫ സെൻറ് സ്ഥലം.

(൨൨) ൧൮൬൧-ാം നമ്പരായി പഴവങ്ങാടിയിൽ സുബ്രഹ്മണ്യപിള്ള കുമാരസ്വാമിപിള്ള ൧൮൬൩-ാം നമ്പരായി ചന്ദ്രൻ ചെട്ടിവിളൈ കുട്ടി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ൪൫൮൯-ാം നമ്പരായി പള്ളിവിളൈ ഈശ്വരൻപിള്ള ശങ്കരലിംഗം പാർവ്വതിയമ്മ നാടാർ, രംഗസ്വാമി നാടാർ, ൩൬൬൦-ാം നമ്പരായി കോട്ടാർ തെരുവിൽ അഴകമ്മാൾ ശിവകാമിപ്പിള്ള ൧൭൯൭-ാം നമ്പരായി ശുചീന്ദ്രം ഗ്രാമത്തിൽ തെപ്പക്കുളം തെരുവിൽ പഞ്ചനാഥയ്യൻ പുത്രൻ ശങ്കരയ്യർ പേരിൽ പട്ടയവും അനുഭവവും ഉള്ള സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭൩൬/൨-൩-൪-ൽ ൧ ഏക്കർ ൪൮.൫൬൫ സെൻറ് സ്ഥലം.

1954 மே 19.

அவசியம் — கோட்டார் போலீஸ்காருடைய தாமசத்திற்கு வேண்டி.

ஆட்சேபணைகள் தெரிவிக்க வேண்டிய தேதி—1954 ஜூன் 7.

தாலுகா—அகஸ்தீஸ்வரம், வில்லேஜ்—வடசேரி.

1. 4525-ம் நம்பராய் வடிவீஸ்வரம் சாஸ்தாபிள்ளை சுப்பையாபிள்ளை பேரில் பட்டயமும் அனுபவமும்

உள்ள ஸர்வே நம்பர் 1631/1-12-ல் 3·075 செண்டு ஸ்தலம்.

2. 5439-ம் நம்பராய் கோட்டார் வாகையடி தெருவில் வள்ளியம்மை மகள் பொன்னம்மை பேரில் பட்டயமும் அனுபவமும் உள்ள ஸர்வே 1631/3-ல் 14·726 செண்டு ஸ்தலம்.

3. 4261-ம் நம்பராய் வடிவீஸ்வரம் நாருபனை வடிவு வேலம்மாள் பேரில் பட்டயமும் அனுபவமும் உள்ள ஸர்வே நம்பர் 1631/4-ல் 6·650 செண்டு ஸ்தலம்.

4. 2664-ம் நம்பராய் கோட்டார் சங்கரநாராயணபிள்ளை பொன்னையா பிள்ளை பேரில் பட்டயமும் அனுபவமும் உள்ள ஸர்வே 1631/5-ல் 22·830 செண்டு ஸ்தலம்.

5. 2241-ம் நம்பராய் வடிவீஸ்வரம் வேலாயுதப்பெருமாள் பிள்ளை சுடலைமுத்து பிள்ளை பேரில் பட்டயமும் அனுபவமும் உள்ள ஸர்வே 1631-ல் 6-ல் 10 செண்டு ஸ்தலம்.

6. 3130-ம் நம்பராய் வாகையடி தெருவில் ஸ்வாமிநாத பிள்ளை சிவசுப்பிரமணியபிள்ளை பேரில் பட்டயமும், சிவசுப்பிரமணியபிள்ளை வேலப்பா பிள்ளை பேரில் அனுபவமும் உள்ள ஸர்வே 1631/7-ல் 19 செண்டு ஸ்தலம்.

7. 3130-ம் நம்பராய் வாகையடி தெருவில் சுவாமிநாதபிள்ளை சிவசுப்பிரமணிய பிள்ளை பேரில் பட்டயமும் சிவசுப்பிரமணியபிள்ளை வேலப்பா பிள்ளை பேரில் அனுபவமும் உள்ள ஸர்வே 1631/8-11-ல் 5·700 செண்டு ஸ்தலம்.

8. 2241-ம் நம்பராய் கோட்டார் குருக்கள் தெருவில் பிச்சையா பிள்ளை சொரிமுத்து பிள்ளை பேரில் பட்டயமும் அனுபவமும் உள்ள ஸர்வே 1631/2-10-ல் 7·362 செண்டு ஸ்தலம்.

9. 2253-ம் நம்பராய் கோட்டார் நெடுந்தெருவில் சந்தனமுத்து பிள்ளை குமாரசாமி பிள்ளை பேரில் பட்டயமும் அனுபவமும் உள்ள ஸர்வே 1631/2-9-ல் 7·362 செண்டு ஸ்தலம்.

10. 2831-ம் நம்பராய் கன்னியாகுமரி மகாராஜபுரம் பெருமாள்பிள்ளை லக்ஷ்மணன் பிள்ளை பேரில் பட்டயமும் அனுபவமும் உள்ள ஸர்வே 1631/8-ல் 5·700 செண்டு ஸ்தலம்.

11. 2455-ம் நம்பராய் கோட்டார் வாகையடி தெருவில் பூப்பத்து செம்பகவடிவு பேரில் பட்டயமும் வாகையடி தெருவு எஸ். வேலப்ப பிள்ளை எஸ். ஆறுமுகம் அம்மாள் வெ. பிரியமதியம்மாள் பேரில் அனுபவமும் உள்ள ஸர்வே 1632/1-ம் 40·565 செண்டு ஸ்தலம்.

12. 4317-ம் நம்பராய் கோட்டார் வாகையடி தெருவு திருமலபாண்டி குமாரவேலப் பணிக்கர் பேரில் பட்டயமும் அனுபவமும் உள்ள ஸர்வே 1632/1-5-ல் 14 செண்டு ஸ்தலம்.

13. 4582-ம் நம்பராய் வெ. சிதம்பரவடிவு சிவகாமி பேரில் பட்டயமும் அனுபவமும் உள்ள ஸர்வே 1632/1-4-ல் 1 செண்டு ஸ்தலம்.

14. 5604-ம் நம்பராய் வடிவீஸ்வரம் முத்து செட்டியார் சுப்பிரமணியன் செட்டியார் பேரில் பட்டயமும் அனுபவமும் உள்ள ஸர்வே 1632/1-3-ல் 10 செண்டு ஸ்தலம்.

15. 5736-ம் நம்பராய் கோட்டார் குருக்கள் தெருவில் சிவகாமிசுந்தரம் பிள்ளை சிவதாணுமாலயன் பிள்ளை பேரில் பட்டயமும் வடிவீஸ்வரம் ஆறுமுகம் பிள்ளை மகன் சுப்பிரமணியன் பிள்ளை பேரில் அனுபவமும் உள்ள ஸர்வே 1633/1-6-ல் 26·825 செண்டு ஸ்தலம்.

16. 5377-ம் நம்பராய் வெ. வெ. சிவகாமிசுந்தரம் பிள்ளை சா[illegible] பிள்ளை பேரில் பட்டயமும் அனுபவமும் உள்ள ஸர்வே 1633/1-5-ல் 24·674 செண்டு ஸ்தலம்.

17. 4404-ம் நம்பராய் சாத்தன் செட்டிவிளை செம்பகப்பெருமாள் நாடான் மகன் முண்டனடி நாடார் பேரில் பட்டயமும் அனுபவமும் உள்ள ஸர்வே 1635/18-20-ல் 925 சதுரஸ்ர லிங்ஸ் ஸ்தலம்.

18. 1879-ம் நம்பராய் வடிவீஸ்வரம் குடியில் இருந்து திருவனந்தபுரம் பழவங்காடி T. C. 102-ம் நம்பர் வீட்டில் தாமசம் சுப்பிரமணிய பிள்ளை குமாரஸ்வாமி பிள்ளை பேரில் பட்டயமும் அனுபவமும் உள்ள ஸர்வே 1637/5-ல் 14·500 செண்டு ஸ்தலம்.

19. திருவனந்தபுரம் செங்கழுசேரி பகுதியில் சாலமுரியில் ஆரியசாலை கழுகும் தோட்டத்து வீட்டில் குத்துவா பிள்ளை சுப்பையா பிள்ளை பேரில் பட்டயமும் அனுபவமும் உள்ள ஸர்வே 1637/1-ல் 2 செண்டு ஸ்தலம்.

20. 2887-ம் நம்பராய் புதுக்குடியிருப்பு தேவசகாயம் வருவேல் பேரில் பட்டயமும் அனுபவமும் உள்ள ஸர்வே 1638/5-ல் 5 செண்டு ஸ்தலம்.

21. 2768-ம நம்பராய் சாத்தன் செட்டிவிளை தெக்கும்கர முத்து ஆறுமுகக்கண்ணு நாடார் பேரில் பட்டயமும் அனுபவமும் உள்ள ஸர்வே 1638/6-ல் 15·125 செண்டு ஸ்தலம்.

22. 1879-ம் நம்பராய் பழவங்காடியில் சுப்பிரமணிய பிள்ளை குமாரசுவாமி பிள்ளை 1893-ம் நம்பராய் சாத்தன் செட்டிவிளைக்குடி சுப்பிரமணியன், 4589-ம் நம்பராய் வடசேரி இடையன்விளை சாமிக்கண்ணு பாண்டியன் நாடார், தங்கையா நாடார், 3770-ம் நம்பராய் கோட்டார் தெருவில் அழகம்மாள் மகன் சிவகாமிப்பிள்ளை, 1696-ம் நம்பராய் சுசீந்திரம் கிராமத்தில் தெப்பக்குளத் தெருவில் பஞ்சவடியன் புத்திரன் தாணுமாலயன் பேரில பட்டயமும் அனுபவமும் உள்ள ஸர்வே நம்பர் 1638/1-2-3-4-ல் 1 ஏக்கர் 48·375 செண்டு ஸ்தலம்.

എം. അബ്ദുള്ള,
ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ.

Agasthiswaram Taluk

NOTICES.

അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൧൨൭-ലെ ൭-ാം ആക്ട് ൨൫-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം സ്ഥാവരവസ്തു ജപ്തിചെയ്തുവകയ്ക്കുള്ള നോട്ടീസ്.

(൧)

൧൧൨൭ മെയ് ൧൪.

ധർമ്മപുരം വില്ലേജിൽ തെക്ക് ശൂരങ്കുടി ആറുമുഖം കണ്ണു നാടാർ തങ്കയ്യാ നാടാർ സെയിൽസ് ടാക്സ് കുടിശ്ശികവകയിൽ ൫൭ രൂ. ൧൧ ണ. ൪ സ. ഡിമാന്റുപടി വകയിൽ ൩ ണ. ൫ ഉൾപ്പെടെ ൫൭ രൂ. ൧൪ ണ. ൯ സ. തീർപ്പാക്കുന്നതിന് പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തു ജപ്തിചെയ്തിരിക്കുന്നു.

കുടിശ്ശിക തുകയും ചെലവും ൭ ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ ഹാജരായി ഒടുക്കിക്കൊള്ളണം. അല്ലാത്തപക്ഷം പട്ടികവസ്തു നിയമപ്രകാരം വിൽക്കപ്പെടും.

പട്ടിക.

അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കിൽ ധർമ്മപുരം വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൩൨൮/൧ നമ്പരിൽ ൨ ൦. ൫൦൦ സെന്റ നിലവുമുള്ള വസ്തുവകകൾ.

(൨)

൧൧൨൭ മെയ് ൧൪.

തെക്കുംകര വില്ലേജിൽ മുകിലൻവിള നീലവേലപ്പൻ നാടാർ ശ്രീ. പത്മനാഭകുട്ടി നാടാർ ഭൂമിക്കുടിശ്ശിക ഇൻകംടാക്സ് കുടിശ്ശിക വകയിൽ ൩൫൩ രൂ. ൧൪ ണ. ഡിമാന്റുപടി വകയിൽ ൪ ണ. ഉൾപ്പെടെ

നമ്പർ ൧൦ ഫെ ൨൦ തിയതി പ്രകാരമുള്ളതിന് പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തു ജപ്തിചെയ്തിരിക്കുന്നു.

കുടിശ്ശിക തുകയും ചെലവും ൭ ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ റൊക്കമായി ഒടുക്കി കൊള്ളേണ്ടതും, അല്ലാത്തപക്ഷം പട്ടിക വസ്തു നിയമപ്രകാരം വിൽക്കപ്പെടും.

പട്ടിക.

അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കിൽ ധർമ്മപുരം വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൪൨ ൨/൧ നമ്പരിൽ ൨ ഏക്കർ സ്ഥലം പുരയിടത്തിലുള്ള മരാമത്തുകൾ.

II

അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

(൧)

൧൧൨൯ മേടം ൨൮.

അഗസ്തീശ്വരം താലൂക്കിൽ ... ൧൦ ... പരസ്യപ്രകാരം, അക്കൗണ്ടുപ്രകാരം ഉള്ളതും ൧൧൨൭ ...ം ... തീയതി മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ള മകിലൻ കടിയിരുപ്പ് ... നാടാർ ... കുഞ്ഞൻ നാടാർ മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളതിനാൽ ടി തുക വാങ്ങിക്കുന്നതിന് ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെന്ന് ടിയാന്റെ സഹോദരൻ ... സ്വാമി നാടാർ മുഖാന്തിരം ഈ ആഫീസിൽ ബോധിപ്പിച്ച ഹർജി താമരക്കുളം വില്ലേജ് ആഫീസർ മുഖേന വിചാരണ നടത്തിച്ച വന്നിട്ടുള്ള റിക്കാർഡുകളാൽ ടി ...പിലെ കുഞ്ഞൻ നാടാർ ൧൧൨൮ ... ചിങ്ങം ... തീയതി മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളതായും, പരേതന്റെ അവകാശികളായി ഭാര്യ ... ഏഴുവയസ്സുമാത്രം ... നാടാച്ചി ... ഉള്ളതായും ... ൨ വയസ്സുള്ള ... നാരായണൻ ... വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ഭർത്തൃവീട്ടിൽ താമസമാകയാൽ ടി തുകയ്ക്ക് ഭാര്യയും മകനും അല്ലാതെ അവകാശമില്ലെന്നും, മകൻ ... നടപടിയായ താലൂക്കിൽ താമസിക്കുന്നു എന്നും വെളിവായിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ടി മൈനരെ രക്ഷകർത്താവായ പരേതന്റെ ഭാര്യ തങ്കമ്മ നാടാച്ചി തന്റെ പേര്ക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപേക്ഷകൻ ... അധീശനാൽ ... സബ്‌രജിസ്ട്രാർ ആഫീസിൽ ൧൧൨൯-൨-൧൧൨൮ ... നമ്പരായി എഴുതിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ള സമ്മതപത്രവും ... പ്രസ്താവിച്ച വാങ്ങിച്ചുകൊള്ളാൻ അവകാശം അപേക്ഷകനായ ... യോട്ടാനാടാർക്ക് ... വെളിവായിരിക്കുന്നതിനാൽ അപ്രകാരം ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ വല്ല ആക്ഷേപവുമുള്ളപക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന തീയതിമുതൽ മുപ്പതു ദിവസത്തിനകം ഈ കച്ചേരിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും. അവധി കഴിഞ്ഞശേഷം വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെ പ്പററി യോചിക്കുന്നതല്ല.

(2)

൧൧൨൯ മേടം ൨൦.

കോട്ടാർ സമരസരീതിയിൽ താമസിച്ചുവന്നു മരിച്ചുപോയ പൂജനിയാണ്ടിപിള്ള ... മകൻ ... പിള്ള നാഗർകോവിൽ ചിട്ടിഫണ്ടിൽ ൧൧൨൮-൩-നമ്പരായി കരവച്ചു നടത്തിവന്ന ചിട്ടിയിൽ ചേർന്ന ചിട്ടി കെട്ടിയ വകയിൽ ഉള്ളതും ൧൫ ... രൂപ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് ഒരു അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെന്ന ടിയാന്റെ ഭാര്യ ചെല്ലമ്മാളും മകൾ വള്ളിയമ്മാളും ഈ ആഫീസിൽ ബോധിപ്പിച്ച ഹർജി വടിവീശ്വരം വില്ലേജ് ആഫീസർ മുഖേന വിചാരണ നടത്തിച്ചുവന്നിട്ടുള്ള റിക്കാർഡുകളാൽ ടിയാൻ ൧൧൨൮-൪-ൻ ... മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളതായും പരേതന് അവകാശികളായി അപേക്ഷകരായ ഭാര്യയുമായ ചെല്ലമ്മാളും മകൾ വള്ളിയമ്മാളും അല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ലെന്നും വെളിവായിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രസ്താവിക്കുക വാങ്ങിക്കുവാനുള്ള അവകാശി അപേക്ഷകരായ ഭാര്യയുമായ ചെല്ലമ്മാളും വള്ളിയമ്മാളും

കാണെന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ വല്ലവർക്കെങ്കിലും വല്ല ആക്ഷേപവുമുള്ളപക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗവൺമെന്റ ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന തീയതി മുതൽ മുപ്പതു ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും. അവധി കഴിഞ്ഞശേഷം മാറ്റമായോ വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെപ്പററി യോചിക്കുന്നതല്ല.

നാഗർകോവിൽ. പി. മുത്തുസ്വാമിഅയ്യർ, തഹശീൽദാർ.

Kalkulam Taluk

Notice.

൧൧൨൯ മേടം ൨൫.

കൽക്കുളം താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

പത്മനാഭപുരം ഗ്രൂപ്പ് ... മേജർ മണലിക്കര ദേവസ്വത്തിൽ ശാന്തിയായി ജോലിനോക്കിവന്ന ശ്രീ. പത്മനാഭൻ നരസിംഹൻ പോററി മരിച്ചുപോയതിനാൽ, ടിയാന് കിട്ടേണ്ട ശമ്പളം, ക്ഷേമനി മുതലായവ വാങ്ങിക്കുന്നതിന് ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെന്ന് കോതനല്ലൂർ വില്ലേജിൽ ഗ്രാമം ദേശത്ത് ... മഠത്തിൽ നരസിംഹൻ പോററി സുബ്ബരായൻ പോററിയും, നരസിംഹൻ പോററി രാമചന്ദ്രൻ പോററിയുംകൂടി ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ സംബന്ധിച്ച കോതനല്ലൂർ വില്ലേജ് ആഫീസർ മുഖാന്തിരം വിചാരണനടത്തിയതിൽ ശ്രീ. പത്മനാഭൻ നരസിംഹൻ പോററി ൧൧൨൮-൧൦-ൽ മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളതായും, പരേതന് നരസിംഹൻപോററി സുബ്ബരായൻ പോററി നരസിംഹൻപോററി രാമചന്ദ്രൻ പോററി എന്ന രണ്ടു മക്കളല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ലെന്നും അവകാശികളായി കാണുന്നില്ലാത്തതും, പരേതന്റെ ശമ്പളം, ക്ഷേമനി മുതലായ ഇനങ്ങളിൽ കിട്ടേണ്ട ഉരുപ്പടി വാങ്ങിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം, പരേതന്റെ മക്കളും അപേക്ഷകക്ഷികളുമായ സുബ്ബരായൻ പോററിക്കും, രാമചന്ദ്രൻപോററിക്കുമാണെന്ന് ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉള്ളപക്ഷം ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ മുപ്പതു ദിവസത്തിനകം ഈ കച്ചേരി മുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും. അവധി കഴിഞ്ഞശേഷം മാർഗ്ഗമായോ വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ല.

തക്കല. കെ. ശങ്കരനാരായണയ്യർ, തഹശീൽദാർ.

Vilavancode Taluk

Notices

വിളവംകോട് താലൂക്കു കച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

(൧)

൧൧൨൯ ഏപ്രിൽ ൩൦.

മെതുകുമ്മൽ വില്ലേജിൽ കുളപ്പുറം ദേശത്ത് ... പുരയിടത്തിൽനിന്നും ചെങ്കോട്ട താലൂക്കിൽ ... രായി ജോലി നോക്കി വരവേ മരിച്ചുപോയ കുഞ്ഞൻ നാടാർ ... നാടാർക്ക് സെക്യൂരിററി വകയിൽ കിട്ടാനുള്ള തുക വാങ്ങിക്കുന്നതിന് ഒരു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കററ് കിട്ടണമെന്നു കാണിച്ച് പരേതന്റെ ഭാര്യ ടി വീട്ടിൽ വള്ളി നാടാത്തി കൊച്ചു നാടാത്തിയും സഹോദരന്മാർ ടി വീട്ടിൽ കെ. ചെല്ലയ്യൻ നാടാരും, കെ. രാജയ്യൻ നാടാരും കൂടി ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ മെതുകുമ്മൽ വില്ലേജ് ആഫീസർ മുഖാന്തിരം അന്വേഷണ വിചാരണനടത്തിവന്ന റിക്കാർഡുകളിൽനിന്നും വില്ലേജ്

ആഫീസരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൊണ്ടും ടി കണ്ണൻ നാടാർ മുത്തുസ്വാമി നാടാർ ൧൧൨൫-ാമാണ്ട് ഇടവമാസം ൧൦-ാം തീയതി മരിച്ചുപോയതായും ടിയാൻ അഗസ്തീശ്വരം സബ് ട്രഷറിയിൽ എസ്സ്. ഡി. ൨ ൭ ൨ ൪൯ നമ്പരായി സെക്യൂരിറ്റി വച്ചതിൻപ്രകാരം ടിയാന് മുതലും പലിശയുംകൂടെ ൨൫൨ രൂപ ൭ ൽ ആണ കിട്ടുവാനുള്ളതായും ടിയാന്റെ അവകാശികളായി ടിയാന്റെ മാതാവും അപേക്ഷയിലെ ഒന്നാം കക്ഷിയുമായ വള്ളിനാടാത്തി കൊച്ചുനാടാത്തിയും സഹോദരന്മാരായി അപേക്ഷയിലെ രണ്ടും മൂന്നും കക്ഷികളായ കണ്ണൻ നാടാർ നല്ലതമ്പി നാടാരും കണ്ണൻ നാടാർ താണുലിംഗം നാടാരും മാത്രം ഉള്ളതായും പരേതന്റെ പിതാവ് ടി മുത്തുസ്വാമി നാടാരുടെ മരണത്തിനു മുമ്പുതന്നെ മരിച്ചുപോയതായും പരേതൻ റോസമ്മ എന്നപേരിൽ ഒരു സഹോദരി ഉള്ളതായും ടിയാളെ പരേതന്റെ മരണത്തിനു മുമ്പുതന്നെ വിവാഹം ചെയ്തുകൊടുത്തിട്ടുള്ളതായും വെളിവായിരിക്കുന്നതിനാൽ പരേതന് കിട്ടുവാനുള്ള ടി തുകയും പലിശയുംകൂടെ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അവകാശം ടി വള്ളിനാടാത്തി കൊച്ചുനാടാത്തിക്കും കണ്ണൻ നാടാർ നല്ലതമ്പി നാടാർക്കും, കണ്ണൻ നാടാർ താണുലിംഗം നാടാർക്കും ആണെന്നുകാണിച്ച് അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉള്ളപക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം നേരിട്ട് ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അവധി കഴിഞ്ഞോ പോസ്റ്റൽ മാർഗ്ഗമോ വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെപ്പറ്റി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

(൨)

എൻ ഡി ർ മെ ൧ ൦.

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി കോർപ്പറേഷൻ സാനിറ്ററി ഇൻസ്പെക്ടർ ജോലിയായിരുന്ന പെൻഷൻപറ്റി പെൻഷൻ വാങ്ങിവരവെ മരിച്ചുപോയ പാറകോട്ടുവില്ലേജിൽ പാറകോട്ടു ദേശത്ത് ഇറയാംകോട്ടുവീട്ടിൽ കൊച്ചുകൃഷ്ണൻ നായർക്കു കിട്ടുവാനുള്ള പെൻഷൻ കുടിശ്ശികത്തുക വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെന്നു കാണിച്ച് ടിയാന്റെ മകൻ ടി വീട്ടിൽ കൊച്ചുകൃഷ്ണൻ നായർ ബാലകൃഷ്ണൻനായർ ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ പാറകോട്ടു വില്ലേജാഫീസർമുഖാന്തിരം അവകാശവിചാരണനടത്തിവന്ന റിക്കാർഡുകൾകൊണ്ടും വില്ലേജാഫീസരുടെ റിപ്പോർട്ടുകൊണ്ടും ടി കൊച്ചുകൃഷ്ണൻ നായർ ൧൧൨൫ സെപ്റ്റംബർമാസം ൧൭-ാംനു-പകൽ ൧൦ മണിക്ക് ടി ഇറയാംകോട്ടുവീട്ടിൽവച്ചു മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളതായും ടിയാന്റെ പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക വകയിൽ ൧൦ രൂപ ൧ ൽ അണ ൩ പൈ മാത്രം കിട്ടുവാനുള്ളതായും പരേതന് അവകാശികളായി പരേതന്റെ ഭാര്യയായ ടി നീലമ്മപ്പിള്ള ഈശ്വരിപ്പിള്ളയും പരേതന്റെ മക്കളായ അപേക്ഷകക്ഷി ൧൯ വയസ്സു പ്രായമുള്ള കൊച്ചുകൃഷ്ണൻ നായർ ബാലകൃഷ്ണൻ നായരും ൧൬ വയസ്സു പ്രായമുള്ള ഈശ്വരിപ്പിള്ള ശാരദ അമ്മയും ൧ ൧ വയസ്സുള്ള കൊച്ചുകൃഷ്ണൻനായർ നാരായണൻ നായരും ൧ ൪ വയസ്സുള്ള കൊച്ചുകൃഷ്ണൻനായർ കേശവൻനായരും ൧ ൬ വയസ്സുള്ള ഈശ്വരിപ്പിള്ള തങ്കക്കുട്ടിഅമ്മയും ൧ ൨ വയസ്സുള്ള കൊച്ചുകൃഷ്ണൻനായർ മാധവൻനായരും മാത്രം ഉള്ളതായും ടിയാരിൽ ബാല്യക്കാരെ ടി നീലമ്മപ്പിള്ള ഈശ്വരിപ്പിള്ളയുടെ സംരക്ഷണയിൽ കഴിഞ്ഞുവരുന്നതായും ടിയാരിൽ നീലമ്മപ്പിള്ള ഈശ്വരിപ്പിള്ളയും ഈശ്വരിപ്പിള്ള ശാരദ അമ്മയും തങ്ങൾക്കും ബാല്യക്കാർക്കും അവകാശപ്പെട്ട തുക ടി കൊച്ചുകൃഷ്ണപിള്ള ബാലകൃഷ്ണൻനായർ വാങ്ങുന്നതു സമ്മതമാണെന്നു മൊഴി ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായും വെളിവായിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി കൊച്ചുകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക് പെൻഷൻ കുടിശ്ശികയിനത്തിൽ വരാനുള്ള ൧൦ രൂപ ൧ ൽ അണ ൩ പൈ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അവകാശം സ്വന്തനിലയിലും, സമ്മതമൊഴിപ്രകാരവും ടി ബാലകൃഷ്ണൻനായർക്കാണെന്നു കാണിച്ച് അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉള്ളപക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം ബോധ്യമായ റിക്കാർഡുകൾസഹിതം നേരിട്ട് ഹാജരായി കൊള്ളേണ്ടതും അവധികഴിഞ്ഞോ പോസ്റ്റൽ മാർഗ്ഗമോ വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെപ്പറ്റി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

(൩)

എൻ ഡി ർ മെയ് ൧ ൩.

ആലപ്പുഴ വില്ലേജിൽ ഇരുമ്പുപാലം ദേശത്ത് പ്രാവറവീടും ഉള്ള കുന്നുംപുറത്ത് വീടും, പള്ളിവിളാകത്തു വീടും നെടുംപറവീടും ഉള്ള പിള്ളവംകോട്ട വില്ലേജിൽ മിനാച്ചൽ ദേശത്ത് കുളച്ചറക്കൽ വിളാകത്തു വീട്ടിൽ മരിച്ചുപോയ നീലകണ്ഠപ്പിള്ള കേശവപിള്ള കുഴിത്തുറ ഇമ്പീരിയൽ ബാങ്ക് സേവിംഗ്സ് ബാങ്കിൽ ൧൧൨൫-ാമാണ്ട് എൻ ൨-ാം നമ്പർ പാസുബുക്കിൻ പ്രകാരം നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന തുക വാങ്ങുന്നതിന് അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെന്ന് കാണിച്ച് ടിയാന്റെ സഹോദരിപുത്രൻ ടി കുളച്ചറക്കൽ വിളാകത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ കേശവപിള്ള ഭാഗീരഥിപ്പിള്ള ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ പിള്ളവംകോട്ട വില്ലേജാഫീസർ മുഖാന്തിരം അവകാശ വിചാരണ നടത്തിവന്ന റിക്കാർഡുകൾകൊണ്ടും വില്ലേജാഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടുകൊണ്ടും, ടി നീലകണ്ഠപ്പിള്ള കേശവപിള്ള ൧ ൧ ൨ ൫ വൃശ്ചികമാസം ൨ ൩-ാം തീയതി ടി കുളച്ചറക്കൽ വിളാകത്തു വീട്ടിൽ വച്ച് അവിവാഹിതനായി മരിച്ചുപോയതായും പരേതന്റെ പേർക്കുള്ള ൧ ൧ ൨ ൫-ാം നമ്പർ പാസുബുക്കിൻപ്രകാരം ടിയാന് ഇമ്പീരിയൽ സേവിംഗ്സ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ൨ ൧ ൦ രൂപയോളംവരുന്ന തുക കിട്ടുവാനുള്ളതായും, പരേതനു അവകാശികളായി അനന്തിരവരായ കേശവപിള്ള ഭാഗീരഥിപ്പിള്ളയും, (൨) കേശവപിള്ള കേശവപിള്ളയും, (൩) കാളിയമ്മപ്പിള്ള ഭാഗീരഥിപ്പിള്ളയും, (൪) വള്ളിയമ്മപ്പിള്ള ഭവാനി എന്ന ഭഗവതിക്കുട്ടിപ്പിള്ളയും, (൫) ഈശ്വരിപ്പിള്ള പൊന്നമ്മപ്പിള്ളയും, (൬) ചെല്ലപ്പൻപിള്ള വേലപ്പൻനായരും (൭) ഈശ്വരിപ്പിള്ള മാധവിപ്പിള്ളയും (൮) ഇളയ സഹോദരിയായ പെതമ്മപ്പിള്ള വള്ളിയമ്മപ്പിള്ളയും മാത്രം ഉള്ളതായും ടിയാർ ചേർന്ന് എൻ ഡി ർ-ാം ൧ ൪ ൬ -ാം നമ്പരായി രജിസ്റ്ററാക്കിയ മുഖപത്രം മുഖേന ടിയിൽ ടി തുക ടി കേശവപിള്ള ഭഗവതിപ്പിള്ള വാങ്ങുന്നതിന് ഏർപ്പാടു ചെയ്തിട്ടുള്ളതായും വെളിവായിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി നീലകണ്ഠപ്പിള്ള കേശവപിള്ളയ്ക്ക് സേവിംഗ്സ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള ൨ ൧ ൦ രൂപയോളം വരുന്ന തുക വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അവകാശം മേൽപ്പറഞ്ഞ മുഖപത്രം മുഖേന ടി കേശവപിള്ള ഭഗവതിപ്പിള്ളയ്ക്കാണെന്നു കാണിച്ച് അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉള്ളപക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ മുപ്പതു ദിവസത്തിനകം ബോധ്യമായ റിക്കാർഡുകൾ സഹിതം നേരിട്ട് ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അവധി കഴിഞ്ഞോ പോസ്റ്റൽ മാർഗ്ഗമോ വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെപ്പറ്റി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

(4)

No. 41 C.F. 1819|53.

എൻ ഡി ർ മെയ് ൧ ൨.

ഇൻഡ്യൻ പട്ടാളത്തിലിരുന്ന മരിച്ചുപോയ ൧ ൧ ൨ ൭ ൧-ാം നമ്പർ ശിപായി, ചെങ്കൽ വില്ലേജിൽ പിറാക്കോട്ട ദേശത്ത് ഇരട്ടപ്പാലിള വീട്ടിൽ വൈരവന് കിട്ടുവാനുള്ള ഡിസെബിലിറ്റി പെൻഷൻ തുക പരേതന്റെ മാതാവായ ടി വീട്ടിൽ കാളിയമ്മയുടെ പേർക്ക് അനുവദിച്ചതു വാങ്ങുന്നതിനുമുമ്പുതന്നെ ടിയാൾ മരിച്ചുപോയതായും ടി തുക വാങ്ങുന്നതിന് അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെന്നുകാണിച്ചു ടിയാളുടെ മകൻ ടി ഇരട്ടപ്പാലിള വീട്ടിൽ വൈരവൻ നാരായണൻ ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ചെങ്കൽ വില്ലേജാഫീസർ മുഖാന്തിരം അവകാശ വിചാരണ നടത്തിവന്ന റിക്കാർഡുകൾകൊണ്ടും വില്ലേജാഫീസറുടെ റിപ്പോർട്ടുകൊണ്ടും ടി മരിച്ചുപോയ ൧ ൧ ൨ ൭ ൧-ാം നമ്പർ ശിപായി വൈരവനു കിട്ടുവാനുള്ള ഡിസെബിലിറ്റി പെൻഷൻതുക ടിയാന്റെ മാതാവായ കാളിയമ്മയുടെ പേർക്ക് അനുവദിച്ചതായും ടിയാൾ ടി തുക വാങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് എൻ ഡി ൧

കുംഭമാസം ൨൩-ാം തീയതി മരിച്ചുപോയതായും, ടിയാന്റെ അവകാശികളായി മകനും അപേക്ഷകക്ഷിയുമായ ശാമിനാഥയ്യരും, മറ്റു ടിയാൻസന്താനങ്ങളും മാത്രം ഉള്ളതായും, ടി സന്താനങ്ങളെ മുമ്പുതന്നെ വിവാഹംചെയ്തു ഭർത്തൃഗൃഹത്തിൽ അയച്ചിട്ടുള്ളതായും, അവർ ഭർത്താക്കന്മാരോടൊന്നിച്ചു താമസിച്ചുവരുന്നതായും, ടി കാളിയമ്മയുടെ ഭർത്താവിന്റെ മരണശേഷം ടിയാൾ മകനായ ശാമിനാഥയ്യരുടെ സംരക്ഷണയിലാണ് കഴിഞ്ഞുവന്നതെന്നും, ടിയാളുടെ മരണസംബന്ധമായ ചടങ്ങുകൾ ടി ശാമിനാഥയ്യർ തന്നെ നടത്തിയതായും വെളിവായിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി കാളിയമ്മയുടെപേർക്ക് അനുവദിച്ചു വൈധവ്യം കിട്ടാനുള്ള ഫാമിലി പെൻഷൻതുക വാങ്ങാനുള്ള അവകാശം ടി കാളിയമ്മയുടെ മകനായ ടി ശാമിനാഥയ്യർക്കാണെന്ന് അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന തീയതി മുതൽ മുപ്പതു ദിവസത്തിനകം തെളിവായ റിക്കാർഡുകൾ സഹിതം നേരിട്ടു ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അവധി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെപ്പറ്റി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

കച്ചേരി. എസ്സ്. പത്മനാഭയ്യർ,
തഹശീൽദാർ.

Neyyattinkara Taluk

NOTICES.

നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്ക കച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

(൧)

ഫയൽ നമ്പർ ൧൧.

൨൦൦ാം നമ്പർ പോലീസ് കാൺസ്റ്റബിളായി ചാല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ജോലി നോക്കിവരവേ മരിച്ചുപോയ ആർ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ളയ്ക്ക് ശമ്പളക്കുടിശ്ശിക ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നും കിട്ടാനുള്ള തുകകൾ വാങ്ങുന്നതിനു അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെന്നു കാണിച്ചു വ.ബ.വ. ഇടപാടിൽ പകുതിയിൽ മലയിൻകീഴ് ദേശത്തു തെക്കേവാഴവിളവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിഅമ്മ മീനാക്ഷിഅമ്മ ഈ ആഫീസുമുഖാന്തരം ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ മേൽ വില്ലേജാഫീസർ മുഖാന്തരം വിചാരണ നടത്തി വന്ന റിക്കാർഡുകൾ കൊണ്ട് ൨൦൦ാം നമ്പർ പോലീസ് കാൺസ്റ്റബിളായി ചാല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ജോലിയിലിരിക്കെ ഉദരസംബന്ധമായ രോഗം നിമിത്തം മലയിൻകീഴ് ദേശത്തു തെക്കേ വാഴവിള വീട്ടിൽ ആർ. ഗോവിന്ദപ്പിള്ള ൧൯൩൪-ാമാണ്ട് ഫെബ്രുവരിമാസം ൧൦-ാംനു മരിച്ചുപോയതായും ടിയാനു ശമ്പളക്കുടിശ്ശികയിനത്തിൽ ൧൨൧ രൂപ ൧൨ ചക്രവും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഇനത്തിലുള്ള തുകയും ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നും കിട്ടാനുള്ളതായും പരേതന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ മുമ്പിനാലെതന്നെ മരിച്ചുപോയതായും സഹോദരങ്ങളായി രണ്ടു സ്ത്രീകൾ മാത്രമുള്ളതു അവരും പിരിഞ്ഞു ഭർത്തൃഗൃഹങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നതായും പരേതനു കിട്ടാനുള്ള തുകകൾ വാങ്ങുന്നതിനു അവകാശികളായി പരേതന്റെ ഭാര്യയും അപേക്ഷാകക്ഷിയുമായ (൧) മേൽ പകുതിയിൽ മലയിൻകീഴ് ദേശത്തു തെക്കേവാഴവിളവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിഅമ്മ മീനാക്ഷിഅമ്മയും പരേതനു ടിയാളിൽ ജാതരായ (൨) ൨൦ വയസ്സുള്ള ജി. കൃഷ്ണപിള്ള (൩) ൧൪ വയസ്സുള്ള രാധമ്മ (൪) ൧൧ വയസ്സുള്ള ജി. വാസുപിള്ള (൫) ൯ വയസ്സുള്ള തങ്കി എന്നിങ്ങനെ നാലു സന്താനങ്ങളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും ൨ മുതൽ അഞ്ചുവരെ കക്ഷികൾ ൧-ാംകക്ഷിയായ ലക്ഷ്മിഅമ്മ മീനാക്ഷിഅമ്മയുടെ സംരക്ഷണയിലാണെന്നും ൨-ാംകക്ഷി തന്റെ വീതത്തിനു കിട്ടാനുള്ള തുകകൾ കൂടി ഒന്നാംകക്ഷി വാങ്ങുന്നതു സമ്മതമാണെന്നു മൊഴി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിനാലും സ്വന്തനിലയിലും മൈനർകളുടെ രക്ഷാകർത്രി എന്ന നിലയിലും പരേതനു ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നും കിട്ടാനുള്ള തുകകൾ വാങ്ങാനുള്ള അവകാശി ഒന്നാംകക്ഷിയും അപേക്ഷാകക്ഷിയുമായ ലക്ഷ്മിഅമ്മ മീനാക്ഷിഅമ്മയാണെന്നു വെളിവായിരിക്കുന്നതിനാൽ ആ പ്രകാരം ലക്ഷ്മിഅമ്മ മീനാക്ഷിഅമ്മയുടെ പേർക്ക് അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി ൧൫ ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ ഹാജരായി തെളിവുകളും റിക്കാർഡുകളും സഹിതം ആക്ഷേപം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാണ്. അവധി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ബോധിപ്പിക്കുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതാകുന്നു.

(൨)

ഫയൽ നമ്പർ ൧൨.

തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി ഗവണ്മെന്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ ശിപായിയായിരിക്കവെ മരിച്ചുപോയ പി. വേലായുധനു ഗവണ്മെന്റിൽ നിന്നും ശമ്പളക്കുടിശ്ശിക, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ കിട്ടാനുള്ള തുകകൾ വാങ്ങുന്നതിന് അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെന്നു കാണിച്ചു തിരുവല്ലം പകുതിയിൽ പുഞ്ചക്കരി ദേശത്തു പുതുക്കുളങ്ങര പടിഞ്ഞാറ്റ് ചെറിയവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ പി. ഭാരതി ൧൧൦൯ മേടം ൧൨-ാംനു ഈ ആഫീസു മുഖാന്തരം ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ തിരുവല്ലം വില്ലേജാഫീസർ മുഖാന്തരം വിചാരണ നടത്തിവന്ന റിക്കാർഡുകൾ കൊണ്ട് അപേക്ഷകക്ഷിയുടെ ഭർത്താവായ പി. വേലായുധൻ തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി ഗവണ്മെന്റ് സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ ശിപായി ആയി ജോലി നോക്കിവരവെ ൧൧൦൮ സെപ്തംബർമാസം ൨൭-ാംനു മരിച്ചുപോയതായും ടിയാനു ശമ്പളക്കുടിശ്ശിക, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ ഉദ്ദേശം ൫൦൦ രൂപയോളമുള്ള തുക കിട്ടാനുള്ളതായും പരേതന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ മുമ്പിനാലെതന്നെ മരിച്ചുപോയതായും ടി തുകകൾ വാങ്ങുന്നതിനു അവകാശികളായി (൧) പരേതന്റെ ഭാര്യയും അപേക്ഷകക്ഷിയുമായ പുഞ്ചക്കരി ദേശത്തു പുതുക്കുളങ്ങര പടിഞ്ഞാറ്റ ചെറിയവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ പി. ഭാരതിയും, (൨) പരേതനു ടിയാളിൽ ജാതനായ ബി. തങ്കപ്പൻ എന്ന പേരുള്ള ൨൧ വയസ്സു പ്രായമായ ഒരു പുത്രനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും തന്റെ വീതത്തിനു കിട്ടാനുള്ള തുകകൾ കൂടി ൧-ാംകക്ഷി വാങ്ങുന്നതു സമ്മതമാണെന്നു ൨-ാംകക്ഷി മൊഴി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതായും വെളിവായിരിക്കുന്നതിനാൽ പരേതനു ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നും കിട്ടാനുള്ള തുകകൾ വാങ്ങാനുള്ള അവകാശി അപേക്ഷകക്ഷിയും പരേതന്റെ ഭാര്യയുമായ പി. ഭാരതിയാണെന്നു അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ വരുന്ന തീയതി മുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ തെളിവുകളും റിക്കാർഡുകളും സഹിതം ഹാജരായി ആക്ഷേപം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാണ്. അവധി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതാകുന്നു.

(൩)

ഫയൽ നമ്പർ ൧൪.

നെയ്യാറ്റിൻകര പ്രിൻസിപ്പൽ മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ ക്ലാർക്കായിരുന്നു പെൻഷനിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കവെ മരിച്ചുപോയ എം. മാധവവാര്യർക്ക് പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ കിട്ടാനുള്ള തുക വാങ്ങുന്നതിന് അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെന്നു കാണിച്ചു മാറനല്ലൂർ പകുതിയിൽ മാറനല്ലൂർ ദേശത്തു പുതിയവീട്ടിൽ വാര്യത്ത് പാർവ്വതിവാര്യസ്യാർ സരസ്വതിവാര്യസ്യാർ ൧൧൦൯ മേടം ൩൧-ാംനു ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ മാറനല്ലൂർ വില്ലേജാഫീസർ മുഖാന്തരം വിചാരണ നടത്തിവന്ന റിക്കാർഡുകൾ കൊണ്ട് ടി എം. മാധവവാര്യർ നെയ്യാറ്റിൻകര പ്രിൻസിപ്പൽ മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ ക്ലാർക്കായിരുന്നു പെൻഷനിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കവെ ൧൧൦൮-ാമാണ്ട്

സെപ്റ്റംബർമാസം ൯-ാംതീയതി മരിച്ചുപോയതായും പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നും ൧൧൨ രൂ. ൪ ണ. കിട്ടാനുള്ളതായും പരേതന്റെ ടി തുക വാങ്ങുന്നതിന് അവകാശികളായി പരേതന്റെ ഭാര്യയും അപേക്ഷകക്ഷിയുമായ ടി പാർവ്വതി വാര്യസ്യാരു സരസ്വതിവാര്യസ്യാരും ടിയാളിൽ പരേതനു ജാതരായ (൨) ൩൪ വയസ്സുള്ള ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി വാര്യസ്യാരും, (൩) ൨൪ വയസ്സുള്ള ഗോവിന്ദവാര്യർ (൪) ൧൯ വയസ്സുള്ള സുകുമാരവാര്യർ, (൫) ൧൭ വയസ്സുള്ള രാമൻകുട്ടിവാര്യസ്യാരും എന്നിങ്ങനെ നാലു സന്താനങ്ങളും മാത്രമേയുള്ളു എന്നും ഇവരിൽ ൨, ൩, ൪-ം കക്ഷികൾ ൧-ാംകക്ഷിയുടെ മേജർ സന്താനങ്ങളും തങ്ങളുടെ വീതത്തിനു കിട്ടാനുള്ള തുക കൂടി ൧-ാംകക്ഷി വാങ്ങുന്നതു സമ്മതമാണെന്നു മേപ്പടി ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായും ൫-ാംകക്ഷി ൧-ാംകക്ഷിയുടെ മൈനർ സന്താനവും ൧-ാംകക്ഷിയുടെ സംരക്ഷണയിൽ കഴിച്ചുവരികയാണെന്നും, ആകയാൽ സ്വന്തനിലയിലും മൈനറുടെ രക്ഷകി എന്ന നിലയിലും ൨, ൩, ൪ എന്നീ കക്ഷികളുടെ സമ്മതദാതാവായും പരേതനു കിട്ടാനുള്ള തുക വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അവകാശി അപേക്ഷകക്ഷിയും പരേതന്റെ ഭാര്യയുമായ പാർവ്വതിവാര്യസ്യാരു സരസ്വതിവാര്യസ്യാരുമാണെന്നു വെളിവായിരിക്കുന്നതിനാൽ അപ്രകാരം ടിയാളുടെ പേരിൽ അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലമുള്ള റിക്കാർഡുകൾ സഹിതം ഈ ആഫീസിൽ ഹാജരായി ആക്ഷേപം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാണ്. അവധി കഴിഞ്ഞോ അതിൽമാറ്റമായോ വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതാകുന്നു.

(൪)

൧൧൨൭ മേയ് ൧൫.

ബാലരാമപുരം സബ്‌രജിസ്ട്രാർ ആഫീസിൽ ക്ലാർക്കായി ജോലി നോക്കിവരവെ നെയ്യൂർ ആശുപത്രിയിൽവച്ചു മരിച്ചുപോയ കെ. കമലാക്ഷിഅമ്മയ്ക്കു ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നും ൨൦൩൪-ാംനമ്പർ ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് പാളിസിപ്രകാരം കിട്ടാനുള്ള രൂപ വാങ്ങാൻ അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെന്നു കാണിച്ചു പള്ളിച്ചൽ പകുതിയിൽ മുടവൂർക്കോണത്തു വടക്കേവിളാകത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിഅമ്മ കാളുക്കുട്ടിഅമ്മ ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ പള്ളിച്ചൽ വില്ലേജ് ആഫീസർ മുഖന വിചാരണ നടത്തിവന്ന റിക്കാർഡുകളിൻപ്രകാരം ടി കെ. കമലാക്ഷിഅമ്മ ബാലരാമപുരം സബ്‌രജിസ്ട്രാർ ആഫീസിൽ ക്ലാർക്കായി ജോലി നോക്കിവരവെ നെയ്യൂർ ആശുപത്രിയിൽ ൧൧൨൬ മേയ് മാസം ൧൭-ാംതീയതി മരിച്ചുപോയതായും ടിയാൾക്ക് ൨൦൩൪-ാംനമ്പർ ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസ് പാളിസിപ്രകാരം ൧൦൦൦ രൂപ ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നും കിട്ടാനുള്ളതായും ടി കമലാക്ഷിഅമ്മ അവിവാഹിതയായിരുന്നു എന്നും പരേതയ്ക്കു കിട്ടാനുള്ള ടി തുക വാങ്ങാനുള്ള അവകാശി ടിയാളുടെ മാതാവും അപേക്ഷകക്ഷിയുമായ പള്ളിച്ചൽ പകുതിയിൽ പള്ളിച്ചൽ ദേശത്തു മുടവൂർക്കോണത്തു വടക്കേവിളാകത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിഅമ്മ കാളുക്കുട്ടിഅമ്മയല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ലെന്നു വെളിവായിരിക്കുന്നതിനാൽ അപേക്ഷപ്രകാരം ടി ലക്ഷ്മിഅമ്മ കാളുക്കുട്ടിഅമ്മ പേർക്ക് അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗവണ്മെന്റ് ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി ൩൦ ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലമുള്ള റിക്കാർഡുകൾ സഹിതം ഈ ആഫീസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി ആക്ഷേപം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാണ്. അവധി കഴിഞ്ഞോ അതിൽമാറ്റമായോ ഉള്ള ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ലാത്തതാകുന്നു.

(൫)

൧൧൨൭ മേയ് ൧൫.

ബാലരാമപുരം സബ്‌രജിസ്ട്രാർ ആഫീസിൽ ക്ലാർക്കായി ജോലിനോക്കിവരവെ നെയ്യൂർ ആശുപത്രിയിൽവച്ചു മരിച്ചുപോയ കെ. കമലാക്ഷിഅമ്മയ്ക്കു ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നും കുടിശ്ശിക ശമ്പള ഇനത്തിൽ കിട്ടാനുള്ള തുക വാങ്ങുന്നതിനു അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റു കിട്ടണമെന്നു കാണിച്ചു പള്ളിച്ചൽ പകുതിയിൽ മുടവൂർക്കോണത്തു വടക്കേവിളാകത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിഅമ്മ കാളുക്കുട്ടിഅമ്മ ഈ ആഫീസധികാരികൾ ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ പള്ളിച്ചൽ വില്ലേജ് ആഫീസർ മുഖാന്തിരം വിചാരണ നടത്തിവന്ന റിക്കാർഡുകളിൻപ്രകാരം ടി കെ. കമലാക്ഷിഅമ്മ ബാലരാമപുരം സബ്‌രജിസ്ട്രാർ ആഫീസിൽ ക്ലാർക്കായി ജോലിനോക്കിവരവെ നെയ്യൂർ ആശുപത്രിയിൽവച്ചു ൧൧൨൬ മേയ് മാസം ൧൭-ാംതീയതി മരിച്ചുപോയതായും ടിയാൾക്കു ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നും ൧൭ ദിവസത്തെ കുടിശ്ശിക ശമ്പളം കിട്ടാനുള്ളതായും ടി കമലാക്ഷിഅമ്മ അവിവാഹിതയായിരുന്നു എന്നും പരേതയ്ക്കു ടി ഇനത്തിൽ കിട്ടാനുള്ള തുക വാങ്ങാനുള്ള അവകാശി ടിയാളുടെ മാതാവും അപേക്ഷകക്ഷിയുമായ പള്ളിച്ചൽ പകുതിയിൽ പള്ളിച്ചൽ ദേശത്തു മുടവൂർക്കോണത്തു വടക്കേവിളാകത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിഅമ്മ കാളുക്കുട്ടിഅമ്മ അല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇല്ലെന്നു വെളിവായിരിക്കുന്നതിനാൽ അപേക്ഷപ്രകാരം ടി ലക്ഷ്മിഅമ്മ കാളുക്കുട്ടിഅമ്മ പേർക്ക് അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗവണ്മെന്റ് ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി ൩൦ ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലമുള്ള റിക്കാർഡുകൾ സഹിതം ഈ ആഫീസിൽ നേരിട്ട് ഹാജരായി ആക്ഷേപം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാണ്. അവധി കഴിഞ്ഞോ അതിൽമാറ്റമായോ ഉള്ള ആക്ഷേപങ്ങളും സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ലാത്തതാകുന്നു.

കെ. അനന്തൻപിള്ള,
നെയ്യാറ്റിൻകര. തഹശീൽദാർ.

നോട്ടീസ്.

൧൧൨൭ മേയ് ൧൭.

നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിൽ മാറനല്ലൂർ പകുതിയിൽ കിളിക്കോട്ടുകോണത്തു ജനാർദ്ദനവിലാസം ബംഗ്ലാവിൽ വി. അയ്യപ്പൻപിള്ള ഗവണ്മെന്റ് സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നു പെൻഷൻ വാങ്ങിവരവെ ൧൧൨൬-ാമാണ്ട് ജൂലൈമാസം ൪-ാംതീയതി മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളതും ടിയാന്റെ പെൻഷൻ തുകയിൽ ൧൧൨൬-ാമാണ്ട ഏപ്രിൽ, മേയ്, ജൂൺ, ജൂലൈ മാസം ൪-ാംതീയതിവരെയുള്ള കാലത്തേക്കു പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ കിട്ടാനുള്ള തുക വാങ്ങുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റു കിട്ടണമെന്നു കാണിച്ചു ടി മാറനല്ലൂർ പകുതിയിൽ കിളിക്കോട്ടുകോണത്തു ജനാർദ്ദനവിലാസംബംഗ്ലാവിൽ ദേവകിപിള്ള ജാനകിപ്പിള്ള ൩-൫-൧൧൨൭-ൽ ഈ ആഫീസിൽ മുമ്പാകെ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അപേക്ഷ മാറനല്ലൂർ വില്ലേജ് ആഫീസർ മുഖാന്തിരം വിചാരണനടത്തിവന്ന റിക്കാർഡുകൾകൊണ്ടു ടി അയ്യപ്പൻപിള്ള ഗവണ്മെന്റ് സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നു പെൻഷൻവാങ്ങിവരവെ ൧൧൨൬-ാമാണ്ട് ജൂലൈമാസം ൪-ാംതീയതി ശിരോജ്വരത്തിന്റെ സ്വഭാവക്കേടുനിമിത്തം മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളതാണെന്നും ടിയാന്റെ പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ ൧൧൨൬ ഏപ്രിൽ, മേയ്, ജൂൺ, ജൂലൈ മാസം ൪-ാംതീയതിവരെയുള്ള കാലത്തെ തുക ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നും കിട്ടാനുള്ളതായും ടിയാൻ വിവാഹിതനായിരുന്നു എന്നും പരേതന്റെ അവകാശികളായി പരേതന്റെ ഭാര്യയായ അപേക്ഷകക്ഷി ടി ദേവകിപ്പിള്ള ജാനകിപ്പിള്ളയും, ജാനകിപ്പിള്ള തങ്കമ്മപ്പിള്ള, ജാനകിപ്പിള്ള പങ്കജാക്ഷിഅമ്മ എന്നു രണ്ടു പെൺമക്കളും മാത്രമുള്ളതും പെൺമക്കളെ രണ്ടു പേരേയും ന്യായമാംവണ്ണം വിവാഹം ചെയ്തു അയച്ചിട്ടുള്ളതും ആയി കാണുന്നതിനാൽ ടിയാന്റെ പെൻഷൻ കുടിശ്ശിക ഇനത്തിൽ ഉള്ള തുക അപേക്ഷകക്ഷി ദേവകിപ്പിള്ള ജാനകിപ്പിള്ള വാങ്ങുന്നതിനുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റു കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉള്ളപക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗവണ്മെന്റ് ഗസറ്റിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തി മുപ്പതു ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ നേരിട്ടു ഹാജരായി ആക്ഷേപം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാണ്. അവധിദിവസംകഴിഞ്ഞോ അതിൽമാറ്റമായോ ഉള്ള ആക്ഷേപങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലാത്തതാകുന്നു.

നെയ്യാറ്റിൻകര. കെ. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യർ,
ഡിപ്പുട്ടി തഹശീൽദാർ ഇൻചാർജ്.

Trivandrum Taluk

NOTICES.

എം. ഡ-൭൪൬/൫൪/ററി. സി. ററി.

൧൯൫൪ മെയ് ൧൧.

തിരുവനന്തപുരം താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും പ്രസിദ്ധംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

പി. ഡബ്ലിയു. ഡി. ജനറൽസ്റ്റോറിൽ പക്ക്സൂപ്രണ്ടായിരുന്ന ... മരിച്ചുപോയ ... ശങ്കരയ്യരുടെ കുടിശ്ശികശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്നതിന് അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെന്ന് ചെങ്കോട്ടുകര വില്ലേജിൽ വലിയശാലഗ്രാമത്തിൽ ററി. സി. ൧൧-ാം നമ്പർ ഗൃഹത്തിൽ താമസം ലക്ഷ്മിഅമ്മാൾ മകൾ ൪൦ വയസ്സുള്ള ശങ്കരമ്മാൾ ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ചെങ്കോട്ടുകര വില്ലേജാഫീസർ മുഖേന വിചാരണ നടത്തിവന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാൽ ടി ശങ്കരയ്യർ ൨-൧൧-൫൩-ൽ മരിച്ചുപോയിയെന്നും പരേതന്റെ നിയമാനുസൃത അവകാശികളായി ... മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും ടിയാന്റെ ... സന്താനങ്ങളായി ആരും ഇല്ലെന്നും ടിയാന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്നും പരേതനു വേറെ ഭാര്യയോ സന്താനങ്ങളോ ഇല്ലെന്നും വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ പരേതന്റെ അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലക്ഷ്മിഅമ്മാൾ ശങ്കരമ്മാൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആക്ഷേപമുള്ളവർ ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ വരുന്ന തീയതിമുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം മതിയായ തെളിവുകളോടുകൂടി ഈ കച്ചേരിമുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അവധികഴിഞ്ഞുതപാൽമുഖേനയോ വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം. ആർ. രാഘവൻ,
തഹശീൽദാർ.

(൨)

എം. ഡ. ൧൪൬൧/൫൪/ററി. സി. ഐ.

൧൯൫൪ മെയ് ൧൭.

തിരുവനന്തപുരം യൂനിവേഴ്സിററി ലൈബ്രറി അറൻഡറായിരുന്ന മരിച്ചുപോയ പി. വേലായുധന് കിട്ടുവാനുള്ള കുടിശ്ശിക ശമ്പളം പ്രാവിഡന്റ് ഫണ്ട് മുതലായവ വാങ്ങുന്നതിനുള്ള അവകാശസർട്ടിഫിക്കററ് കിട്ടുന്നതിന് വഞ്ചിയൂർ വില്ലേജിൽ കുന്നുകുഴി ... വീട്ടിൽ കല്യാണിഅമ്മ ജാനകിഅമ്മ ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ വഞ്ചിയൂർ വില്ലേജാഫീസർമുഖേന വിചാരണ നടത്തിവന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാൽ ടി പി. വേലായുധൻ ൧൨-൪-൫൪-ൽ മരിച്ചുപോയിയെന്നും പരേതന്റെ നിയമാനുസൃത അവകാശികളായി അപേക്ഷകയായ പരേതന്റെ ഭാര്യ കെ. ജാനകിഅമ്മയും മേൽ സന്താനങ്ങളായ ... എന്നിവരും മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്നും പരേതന് വേറെ ഭാര്യയോ സന്താനങ്ങളോ ഇല്ലെന്നും പരേതന്റെ മാതാപിതാക്കന്മാർ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെന്നും വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാലും പരേതനു കിട്ടുവാനുള്ള തുക വാങ്ങിക്കുന്നതിനു കെ. ജാനകിഅമ്മ ... അവകാശസർട്ടിഫിക്കററ് കൊടുക്കണമെന്നു ... സന്താനങ്ങൾ ... കിട്ടുവാനുള്ള ശമ്പളകുടിശ്ശിക, പ്രാവിഡന്റ് ഫണ്ട് മുതലായവ വാങ്ങുന്നതിന് കല്യാണിഅമ്മ ജാനകിഅമ്മ ഇവർക്ക് അവകാശസർട്ടിഫിക്കററ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആക്ഷേപമുള്ളവർ ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ വരുന്ന തീയതിമുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം തെളിവുകളോടുകൂടി ഈ കച്ചേരിമുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അവധികഴിഞ്ഞും തപാൽമുഖേനയോ വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം. പി. ജി. കുഞ്ഞുപിള്ള,
തഹശീൽദാർ.

Chirayinkil Taluk

NOTICE.

൧൯൫൪ മെയ് ൧൯.

ചിറയിൻകീഴ് താലൂക്ക് കച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

ചിറയിൻകീഴ് റേഞ്ചിൽ എക്സൈസ് ഗാർഡ് ആയിരുന്ന പി. കൃഷ്ണൻ ൧൯൫൪ മാർച്ച് ൨൬-ാംതീയതി മരിച്ചുപോയതായും ടിയാന് തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേററ് ലൈഫ് ഇൻഷ്വറൻസിൽ നിന്നും ... നമ്പർ പോളിസിപ്രകാരം കിട്ടുവാനുള്ള ൧൦൦൦ രൂപയും പലിശയും ഉൾപ്പെടുന്ന തുക വാങ്ങുന്നതിന് അവകാശ സർട്ടിഫിക്കററ് കിട്ടണമെന്ന് കാണിച്ച് തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേട്ടുകോടതി മുഖാന്തരം ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ... വില്ലേജാഫീസർ മുഖാന്തിരം അന്വേഷണ വിചാരണ നടത്തിയതിൽ പരേതൻ ൧൯൫൪ മാർച്ച് ൨൬-ാംതീയതി മരിച്ചുപോയിയെന്നും പരേതന്റെ അവകാശികളായി ടിയാന്റെ ഭാര്യ ... വയസ്സുള്ള ലക്ഷ്മിഅമ്മാൾ ... അമ്മാളും പരേതനിൽ ടിയാൾക്ക് ജനിച്ച ... മക്കളുമായ എട്ട് വയസ്സുള്ള ലക്ഷ്മിഅമ്മാൾ, അഞ്ച് വയസ്സുള്ള സുബ്രഹ്മണ്യൻ, മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ... എന്നിവരും മാത്രമേയുള്ളൂ എന്നും മൈനർമാർ അപേക്ഷകയുടെ സംരക്ഷണയിലും രക്ഷാകർതൃത്വത്തിലും ആണെന്നും ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ പരേതന് ഇൻഷ്വറൻസ് ഇനത്തിൽ കിട്ടുവാനുള്ള ൧൦൦൦ രൂപയും പലിശയും ചേർന്ന തുക വാങ്ങുന്നതിന് നിയമാനുസൃത അവകാശി ടി അപേക്ഷകയും ടിയാന്റെ ഭാര്യയായ ലക്ഷ്മി അമ്മാളും ... മാത്രമാണെന്നു കാണിച്ച് അവകാശ സർട്ടിഫിക്കററ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ള പക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്ന തീയതിമുതൽ മുപ്പത് ദിവസത്തിനകം നേരിട്ട് ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. അവധികഴിഞ്ഞും തപാൽ മാർഗ്ഗമായും വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

(ഒപ്പ്.)

ആററിങ്ങൽ. തഹശീൽദാർ.

QUILON DISTRICT

NOTIFICATION.

൧൯൫൪ മെയ് ൧൭.

കൊല്ലം കളക്ടരാഫീസിൽ നിന്നും ൧൯൫൪-ാമാണ്ട് പ്രസിദ്ധീകരണം ൧൯-ാം നമ്പർ തിരുകൊച്ചി ... വിളംബരം ൩-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

തിരുവല്ലാ താലൂക്കിൽ ... വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൧൦൮/൧ നമ്പരിൽപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് ചർച്ച് ഓഫ് സൗത്ത് ഇൻഡ്യാ സഭക്കാരുടെ ഉപയോഗത്തിലേയ്ക്കായി ഒരു പള്ളിയും ഒരു കോട്ടയും സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അനുവാദം കിട്ടണമെന്നു കാണിക്കുന്ന ... സെൻറ് മേരി പള്ളി സി. എസ്. ഐ. പാസ്റ്റർ റവ. എ. കെ. ജോസഫ് അയച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അപേക്ഷപ്രകാരം അനുവാദം കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വക ആക്ഷേപങ്ങൾ ഈ പരസ്യത്തിലെ തീയതി മുതൽ പതിനഞ്ചു ദിവസത്തിനകം ഈ ആഫീസ് മുമ്പാകെയോ തിരുവല്ലാ തഹശീൽദാർ മുമ്പാകെയോ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം.

(ഒപ്പ്.)
കൊല്ലം. കളക്ടർ.

Kottarakara Taluk

NOTICE.

൧൯൫൦ മേയ് ൧൮.

കൊട്ടാരക്കര താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൯൨൫-ലെ ൭-ാം ആക്ട് ൨ ൩-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

താഴെ വിവരിക്കുന്ന പേരുകാരുടെ പക്കൽനിന്നും സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് കേസ്സുകളിന്മേൽ ഈടാകുവാനുള്ള കുടിശ്ശികയ്ക്ക് അടിയിൽ വിവരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ ജപ്തിചെയ്തിരിക്കുന്നു. കുടിശ്ശികയും നടപടിച്ചിലവും മുതലായതും ൭ ദിവസത്തിനകം ഈ കച്ചേരിയിൽ കെട്ടിവെച്ചുകൊള്ളണം. അല്ലാത്തപക്ഷം പട്ടികവസ്തുക്കളിൽ കുടിശ്ശികക്കുള്ള പൂർണ്ണമൊഴികെയുള്ള ലേലത്തിൽ വില്ക്കപ്പെടും.

(൧) കൊട്ടാരക്കര മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ ൧൧൨൪-ൽ അസ്സൽ ൧൧൬-ാംനമ്പർ കേസിൻപ്രകാരം ൺ രൂ. ൧ ണ. ൯ ന കുളക്കട പകുതിയിൽ ആറ്റുവാശ്ശേരി മുറിയിൽ കിഴക്കേതുവീട്ടുകാരനായ എബ്രഹാം പകുതിയിൽ കളിക്കൽ ഇടവകയിൽ മതമ്മാചെറി മുറിയിൽ പേക്കേപറമ്പിൽവീട്ടിൽ ശങ്കരൻ നാരായണന്റെ പക്കൽനിന്നും ഈടാകേണ്ടതിനു കുളക്കട പകുതിയിൽ ആറ്റുവാശ്ശേരിമുറിയിൽ കിഴക്കേത്തുവീട്ടിൽ ഈശ്വരൻനായർ പത്മനാഭൻനായർ മുതൽപേരുടെ വക കുളക്കട വില്ലേജിൽ ൭൩൨൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽകൊണ്ട സർവ്വെ ൯൭൧/൨/൨-ാംനമ്പർ ൩൨ സെന്റു പുരയിടം.

(൨) കൊല്ലം ജില്ലാക്കോടതിയിൽ ൧൧൨൪-ൽ അസ്സൽ ൭൨-ാം തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി ഹൈക്കോടതിയിൽ ൧൨൫-ൽ അസ്സൽ ൨൪൯-ാം നമ്പർ കേസുകൾപ്രകാരം ൨൩൩ രൂ. ൩ ണ. ൪ ന. കുളക്കട പകുതിയിൽ എം ചങ്കുളങ്ങരമുറിയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ ഇടിക്കുള കൊച്ചുകുഞ്ഞു മുതൽപേരുടെ പക്കൽനിന്നും ഈടാകേണ്ടതിന് ടിയാളുടെവക കുളക്കട വില്ലേജ് ആഫീസിൽ ൩൨൪൧ ൫ ൨൩ ൩-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകളിൽകൊണ്ട സർവ്വെ ൨൧൨/൯/൨-ാംനമ്പർ ൪൮ സെന്റും ൨൧൨/൯/൪-ാംനമ്പർ ൯ സെന്റും ൨൧൨/൮/൭ നമ്പർ ൩൭ സെന്റും ഉൾപ്പെടെ ൯൪ സെന്റിലും.

കൊട്ടാരക്കര. (ഒപ്പ്.)
തഹശീൽദാർ.

Shencottah Taluk

NOTICE.

൧൯൫൦ മേയ് ൧൫.

ചെങ്കോട്ട താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

ചെങ്കോട്ട കൃഷി ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ വക വളം ഡിപ്പോവിൽ വാച്ചർജോലി നോക്കിവരവെ ൧൧൨൪ ചിങ്ങമാസം ൧൮-ാംനു മരിച്ചുപോയ എം. ബാലകൃഷ്ണനായിഡുവിന്റെ ശമ്പളം, അലവൻസ് വകയിൽ കിട്ടേണ്ടുന്ന തുക വാങ്ങുന്നതിന് അവകാശസർട്ടിഫിക്കേറ്റ് കിട്ടണമെന്നു കാണിച്ച് ടിയാന്റെ മാതാവ് ചെങ്കോട്ട ദേശത്ത് പകാരൻ പുതുതെരുവിൽ ഒരു തായ് അമ്മാൾ ഈ കച്ചേരിയിൽ ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ അനുസരിച്ച് ചെങ്കോട്ട വില്ലേജ് ആഫീസർ മുഖാന്തിരം വിചാരണ നടത്തിയതിൽ ടി ബാലകൃഷ്ണനായിഡു ൧൧൨൪ ചിങ്ങമാസം ൧൮-ാംനു മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളതും അവകാശികളായി പരേതന്റെ മാതാവ് മേൽ താഴെ അമ്മാളും സഹോദരനുമായ ൨൮ വയസ്സുള്ള സുബ്ബരായലുനായിഡു, ൧൯ വയസ്സുള്ള രാമസ്വാമി ഇവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നും, വെളിവായിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ വിവരത്തിനു സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ വച്ച് ആർക്കെങ്കിലും തടസ്സമുള്ളപക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി ൩൦ ദിവസത്തിനകം ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. അവധി കഴിഞ്ഞും തപാൽമാർഗ്ഗമായും കിട്ടുന്ന അപേക്ഷകളെപ്പറ്റി ഗൗനിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

ചെങ്കോട്ട. എസ്സ്. എച്ച്. കല്യാണസുന്ദരം,
തഹശീൽദാർ.

Thiruvella Taluk

NOTICES.

൧൯൫൦ മേയ് ൨൦.

തിരുവല്ലാ താലൂക്കു കച്ചേരിയിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

പെരുമ്പാവൂർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനിയിൽ ജോലിയായിരുന്ന തിരുവല്ലാ പകുതിയിൽ മീന്തലക്കര മുറിയിൽ തുണ്ടിയിൽ വീട്ടിൽ റ്റി. ജെ. ചാക്കോ മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളതിനാൽ ടിയാനു കമ്പനിയിൽനിന്നും കിട്ടുവാനുള്ള ശമ്പളക്കുടിശ്ശികയും, പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടും വാങ്ങുന്നതിനു അവകാശസർട്ടിഫിക്കേറ്റ് കിട്ടണമെന്നു കാണിച്ച് പരേതന്റെ ഭാര്യ കവിയൂർ പകുതിയിൽ തോട്ടഭാഗം മുറിയിൽ പാലക്കൽ പി. എസ്സ്. മറിയാമ്മ ഈ ആഫീസിൽ ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ പ്രകാരം വിചാരണ നടത്തി വരുത്തിയ റിക്കാർഡുകളും പരിശോധിച്ചതിൽ മേൽ വിവരിച്ച റ്റി. ജെ. ചാക്കോ ൧൧൨൪ കന്നിമാസം ൨൮-ാംനു മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളതാണെന്നും പരേതന് അവകാശികളായി പിതാവ് തോമസ് ഉമ്മൻ, ഭാര്യയും അപേക്ഷകയുമായ പി. എസ്സ്. മറിയാമ്മയും ടിയാളുടെ മക്കൾ ൩ വയസ്സുള്ള ജോർജും ൨ വയസ്സുള്ള മറിയാമ്മയും മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്നും മറ്റ് അവകാശികൾ ആരുമില്ലെന്നും പരേതനു മേൽ വിവരിച്ച ഇനത്തിൽ കിട്ടുവാനുള്ള പണം അപേക്ഷകക്കു വാങ്ങിക്കുന്നതിനു പരേതന്റെ പിതാവു തോമസ് ഉമ്മൻ രേഖാമൂലം സമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതായും മൈനറന്മാർ മാതാവായ അപേക്ഷകക്ഷിയുടെ സംരക്ഷണയിൽ ഇരിക്കുന്നതായും കാണുന്നതിനാൽ പരേതനു മേൽ വിവരിച്ച ഇനങ്ങളിൽ കിട്ടുവാനുള്ള പണം വാങ്ങിക്കുന്നതിനു മൈനർമാരുടെ രക്ഷകർത്താനിലയിലും സ്വന്തനിലയിലും അവകാശി പരേതന്റെ ഭാര്യയും അപേക്ഷകക്ഷിയുമായ പി. എസ്സ്. മറിയാമ്മയാണെന്ന് അവകാശസർട്ടിഫിക്കേറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ (൩൦) മുപ്പതു ദിവസത്തിനകം ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. അവധി കഴിഞ്ഞും, തപാൽമാർഗ്ഗമായും വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെപ്പറ്റി ഗൗനിക്കുന്നതല്ല.

(2) [illegible]

എം. ൧. ൭ ൪൩/൨൫ ൧൯൫൦ മേയ് ൧൭.

എറണാകുളം സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇൻഡ്യയിൽ ജോലിയായിരുന്ന അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കിൽ തലവടി പകുതിയിൽ ആനപ്രമ്പാൽ വടക്കേമുറിയിൽ വലിയപറമ്പിൽ വി. സി. മാത്യു മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളതിനാൽ ടിയാനു കിട്ടാനുള്ള തുകകൾ വാങ്ങുന്നതിനു അവകാശസർട്ടിഫിക്കേറ്റ് കിട്ടണമെന്നു കാണിച്ച് പരേതന്റെ ഭാര്യ വടക്കേക്കര പകുതിയിൽ മുണ്ടൻകാവു മുറിയിൽ കളത്തൂരായ പടിപ്പുരയിൽ കുഞ്ഞമ്മ മാത്യു ഈ ആഫീസിൽ ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ പ്രകാരം വിചാരണ നടത്തി വരുത്തിയ റിക്കാർഡുകളും പരിശോധിച്ചതിൽ മേൽ വിവരിച്ച വി. സി. മാത്യു ൧൧൨൪ മേടമാസം ൨൭-ാംനു മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളതാണെന്നും, പരേതനു അവകാശികളായി മാതാവ് മറിയാമ്മ ചാക്കോയും ഭാര്യയും അപേക്ഷകക്ഷിയുമായ കുഞ്ഞമ്മ മാത്യുവും ടിയാൾക്കു പരേതനിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ൧൪ വയസ്സുള്ള മറിയാമ്മയും, ൭ വയസ്സുള്ള സൂസമ്മയും, ൨ വയസ്സുള്ള ജോർജും മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്നും പരേതനു ഇനംകളിൽ

ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ ഹിസാബ് കണ്ടാക്ട് ഏടുത്തു നൽകു ന്നതിന് കൊച്ചി-കണയന്നൂർ താലൂക്ക ട്രഷറിയിൽ ഡിപ്പോസിററു ചെയ്തിട്ടുള്ള ൧൦൦ രൂപായും, ബോംബെ ഫ്ളീറ്റേണ്ട് ബാങ്കിന്റെ കൊച്ചി ബ്രാഞ്ചിൽനിന്നും പ്രോവിഡൻറ ഫണ്ട് ഇനത്തിൽ കിട്ടുവാനുള്ള ൨൧൭ രൂപാ ൯ ണ.യും ചക്രവും കിട്ടുവാനുള്ളതെന്നും ടിയാന്റെ മരണവിവരം സംബന്ധിച്ചയിൽ ഇരിക്കയാണെന്നും പരേതനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു ഇങ്ങനെ കിട്ടുവാനുള്ള പണം അപേക്ഷകർക്ക് കിട്ടുന്നതിന് പരേതന്റെ മരണവുമൊഴിമൂലം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായും വിചാരണകളിൽ കാണുന്നതിനാൽ പരേതന മേൽ വിവരിച്ചപ്രകാരം ഇങ്ങനെ കിട്ടുവാനുള്ള പണം വാങ്ങുന്നതിന അവകാശികളുടെ ശരിയായ നിലയിലും, സ്വന്തനിലയിലും പരേതന്റെ നിയമാനുസൃതഅവകാശി പരേതന്റെ ഭാര്യയും അപേക്ഷകയുമായ കുഞ്ഞമ്മ മാത്രമാണെന്ന അവകാശ സർട്ടിഫിക്കററ കൊടുക്കുന്നതിൽ ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ മുപ്പതു ദിവസത്തിനകം ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. അവധി കഴിഞ്ഞും തപാൽമാർഗ്ഗമായും വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

(ഒപ്പ്)

തിരുവല്ലാ. തഹശീൽദാർ.

—

Ambalapuzha Taluk

Notices.

(1)

൧൯൫൪ മേയ് ൧൮.

അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്ക കച്ചേരിയിൽ നിന്നും ൧൯൫൪-ലെ ൭-ാം ആക്ട് ൩൯-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

ചെന്നങ്കരി വില്ലേജിൽ പൊങ്ങ മുറിയിൽ പൂപ്പള്ളിൽ വീട്ടിൽ ശ്രീ. ചെറിയാൻ ജോസഫ് വശം ചില വകയിൽ ൧൩൯൭ രൂ. ൪ ണ. ൪ ച. തീർക്കാനുള്ളതിന് ടിയാൻ വക ആലപ്പുഴ വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൩൩൨/൧൫-ബി നമ്പരിൽ ൨൧ സെൻറ പുരയിടവും അതിലുള്ള കെട്ടിടവും ജപ്തിചെയ്തു വില്പനക്കായി ഇട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ആയതിനെ ഈ കച്ചേരിയിൽ വച്ച് ൧൯൫൪ ജൂൺമാസം ൧൯-ാം തീയതി പകൽ ൧൧ മണിക്കുമേൽ ലേലം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിന മനസ്സുള്ളവർ അന്നേ ദിവസം ഹാജരായി വിളിക്കേണ്ടതും കൂടുതൽ തുക വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ ൧൦-ന് ഒന്നുവീതമുള്ള തുക ഉടനെയും ബാക്കി ൩൦ ദിവസത്തിനകം ഒടുക്കേണ്ടതും അങ്ങിനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം ഒരുത്തിച്ചു ലേലം നടത്തുന്നതും അതിൽവച്ചുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ടിയാൻ ലേലക്കാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതും ഡിമാണ്ട് വച്ചിരുന്നാൽ ഇതിനുപോകേണ്ടതും ആകുന്നു. ലേലം കഴിഞ്ഞ മുപ്പതു ദിവസത്തിനകം കടിശ്ശികക്കാരൻ പണം ഒടുക്കേണ്ടതായിരുന്നാൽ ആയത് ഈ കച്ചേരിയിൽ തന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

(2)

൧൯൫൪ മേയ് ൧൮.

അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കിൽ കോമളപുരം പകുതിയിൽ ൩൧൯-ാം നമ്പർ ആലപ്പുഴ-മരാരിക്കുളം റോഡിൽ കണ്ടത്തിൽവീട്ടിൽ ജോർജ് അന്നമ്മ മുതൽപേർ സെയിൽടാക്സ് വകയിൽ ൪൧൨൫ രൂപ ൩ ണ-യും നോട്ടീസുപടിവകയിൽ ൪ ണ.യും ജപ്തിപ്പടി മുതലുള്ള വകയിൽ ൧൩ വ യും ഉൾപ്പടെ ആകെ മൊത്തം ൪൧൨൫ രൂ ൧൩ ണ. തീർക്കേണ്ടതിന താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സാമാനങ്ങൾ ജപ്തിചെയ്തു വില്പനക്കായിവെച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ആയതിനെ ഈ കച്ചേരിയിൽവച്ച് ൧൯൫൪ ജൂൺ ൨൪-ാം തീയതി ലേലംചെയ്യുന്നതിന നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിന മനസ്സുള്ളവർ അന്നേദിവസം ഹാജരായി വിളിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കൂടുതൽ തുക വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ ൧൦-ന ഒന്നുവീതമുള്ള തുക ഡിമാണ്ടിയായി ഉടനെയും ബാക്കി ൩൦ ദിവസത്തിനകവും ഒടുക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം ഒരുത്തിച്ചു ലേലം നടത്തുന്നതും അതിൽവച്ചുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ആദ്യ ലേലക്കാരനിൽ നിന്നും കടശ്ശിക ഈടാക്കുന്നപ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതും ഒരുത്തിച്ച ലേലത്തിൽ കൂടുതൽവന്നാൽ ആയതിന ആദ്യലേലക്കാരന അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു. കൂടാതെ ഡിമാണ്ട് വച്ചിരുന്നാൽ ആയതു ഇളവുചെയ്യുന്നതും ആകുന്നു. ലേലം കഴിഞ്ഞു ൩൦ ദിവസത്തിനകം കടിശ്ശികക്കാരൻ പണം ഒടുക്കേണ്ടതായിരുന്നാൽ ആയതു ഈ കച്ചേരിയിൽതന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതും വേറെ സ്ഥലത്ത് ഒടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും ആകുന്നു.

പട്ടികവസ്തു.

ഏടത്വാ മുറിയിൽ ൩൧൯-ാം നമ്പർ ആലപ്പുഴ-മരാരിക്കുളം റോഡിൽ തെക്ക് അന്നമ്മ മുതൽപേരുടെ കോമളപുരം പകുതിയിൽ ഏടത്വാമുറിയിൽ പണ്ടാരപ്പാട്ടം സർവ്വെ ൭൮/൪-എ ൩൦ സെൻറും, ടി ഇനം സർവ്വെ ൭൭/൨ ൨൦ സെൻറും, ടി ഇനം സർവ്വെ ൭൮/൫-ബി ൧൭ സെൻറും ഉൾപ്പടെ ആകെ ൬൭ സെൻറ നിലം.

II

൧൯൫൪ മേയ് ൧൭

അമ്പലപ്പുഴതാലൂക്കകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൯൫൨-ലെ ൭-ാം ആക്ട് ൩൯-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

(1)

അമ്പലപ്പുഴതാലൂക്കിൽ ആലപ്പുഴ വില്ലേജിൽ താഴെ വിവരം പറയുന്ന കക്ഷികൾ തീർക്കേണ്ടതായ കുടിശ്ശിക തീർത്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ ജപ്തി ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കടിശ്ശികത്തുകയും നടപടിച്ചെലവും കൂടി സർക്കാരിൽ ഇടക്കെ ഹാജരായി ഒടുക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ നിയമപ്രകാരം വില്ക്കപ്പെടും.

൧. ആലപ്പുഴ വില്ലേജിൽ പുളിമൂട്ടിൽ വക്കോ പൈലി ൩൭൪ രൂപ ൧൩ ണ. ൯ സ-യും പലിശയും തീർക്കാനുള്ളതിന ടിയാൻ വക ആലപ്പുഴ വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൩൦൦/൧൪-ഏ-ൽ ൧ സെൻറും, ൩൦൦/൧൪-ഏ-ൽ ൪ സെൻറും, ൩൦൦/൧൬-ഏ ൧-ൽ ൧ സെൻറും, ൩൦൦/൧൬ ബി ൨-ൽ ൬ സെൻറും, ൩൦൦/൧൬ ബി ൨-ൽ ൧൨ സെൻറും, ൩൦൦/൧൬ ബി ൪-ൽ ൫/൪ സെൻറും, ൫൨൭/൫/൪-ൽ ൨൨ സെൻറും, ൩൨൯/൨, ൨ ൭-ൽ ൪൨ സെൻറും പുരയിടങ്ങൾ.

൨. ആലപ്പുഴ വില്ലേജിൽ തൈയ്യിൽ പറമ്പിൽ കുഞ്ഞൻ പത്മനാഭൻ ൧൧൭ രൂ. ൩ ണ. ൩ സ-യും പലിശയും തീർക്കാനുള്ളതിന ടിയാൻ വക ആലപ്പുഴ വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൯൪൨/൧൧ ഏ-ൽ ൨ ആർ ൭൫ സെൻറ പുരയിടം.

(2)

൧൯൫൪ മേയ് ൧൯.

അമ്പലപ്പുഴ താലൂക്കിൽ മേൽ പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക വില്ലേജിൽ താഴെ പേരുവിവരം പറയുന്ന കക്ഷികൾ തീർക്കാനുള്ള കടിശ്ശികക്ക് പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ ജപ്തിചെയ്തിരിക്കുന്നു. കടിശ്ശികത്തുക നടപടിച്ചെലവു സഹിതം ഏഴുദിവസത്തിനകം ഹാജരാക്കി ഒടുക്കണം. അങ്ങിനെ ഒടുക്കാത്തപക്ഷം പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തു നിയമപ്രകാരം വില്ക്കപ്പെടും.

൧. കലാൽ കടിശ്ശിക ൧൩൧൧ രൂ ൩ ണ-യും പലിശയും പറനിലം തെക്ക് ചെമ്പുവീട്ടിൽ കേശവൻ വേലായുധൻ തീർക്കാനുള്ളതിന് ആറ്റുമുഖത്ത

വില്ലേജിൽ സർവെ [illegible] സെൻറും, [illegible] സെൻറും, [illegible] സെൻറും, [illegible] സെൻറും, [illegible] സെൻറും പുരയിടങ്ങളും അതിൽ നിൽപ്പുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും ദേഹണ്ഡങ്ങളും കൂടി ഒരുകന്നു.

[illegible] കലാൽ കടിശ്ശിക [illegible] രൂപ [illegible] പലിശയും ഈടാക്കുവാൻ [illegible] തീർക്ക [illegible] വില്ലേജിൽ സർവെ [illegible] സെൻറ പുരയിടവും അതിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും ദേഹണ്ഡങ്ങളും.

കെ. ജെ. [illegible],
ആലപ്പുഴ. തഹശീൽദാർ.

KOTTAYAM DISTRICT

NOTIFICATION.

No. L. R. 1-128|54. *15th May 1954,*

The following revised programme of the Sub-Collector, Devicolam in connection with the Jamabandy Inspection of the Thodupuzha Taluk for the year 1954 is published for general information.

Sl. No.	*Name of village.*	*Station.*	*Date.*
1	2	3	4
	Taluk—THODUPUZHA.		
1.	Karimannoor	Taluk Office, Thodupuzha	4-6-1954 to 8-6-1954.
2.	Thodupuzha	,,	
3.	Manakad	,,	
4.	Kumaramangalam	Village Office, Karikode	9-6-1954 to 12-6-1954.
5.	Karikode	,,	

[illegible] മേയ് [illegible].

ദേവികുളം സബ്കളക്ടരുടെ [illegible] തൊടുപുഴ താലൂക്ക് ജമാബന്തി പരിശോധന സംബന്ധിച്ചുള്ള പുതുക്കിയ പ്രോഗ്രാം പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

താലൂക്ക്— തൊടുപുഴ.

സ്റ്റേഷൻ	പരിശോധന തീയതി	വില്ലേജിന്റെ പേര്
[illegible]	[illegible]	[illegible]
താലൂക്കാഫീസ്, തൊടുപുഴ	[illegible] മുതൽ [illegible] വരെ	കരിമണ്ണൂർ തൊടുപുഴ മണക്കാട്
വില്ലേജാഫീസ്, കരിക്കോട്	[illegible] മുതൽ [illegible] വരെ	കുമാരമംഗലം കരിക്കോട്

Sub-Collector's Office, Devicolam.

P. C. ALEXANDER,
Sub-Collector and Jamabandy Officer.

Kottayam Taluk

NOTICE.

[illegible]

കോട്ടയം താലൂക്ക് കച്ചേരിയിൽനിന്നും [illegible] പ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

താഴെ പറയുന്ന കടിശ്ശിക [illegible] താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന [illegible] ജപ്തിചെയ്ത് [illegible] വില്ലേജാഫീസറുടെ [illegible] പട്ടികയിൽപറയുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ [illegible] ഹാജരായി [illegible] കൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു. കൂടുതൽ തുക [illegible] വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ [illegible] വീതമുള്ള തുക ഉടനെയും ബാക്കി [illegible] ദിവസത്തിനകവും ഒടുക്കേണ്ടതും അങ്ങിനെ ചെയ്യാതെ പക്ഷം [illegible] ലേലം നടത്തുന്നതും അതിൽവച്ചുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം [illegible] ലേലക്കാരനിൽനിന്നും കരക്കടിശ്ശിക [illegible] ഈടാക്കുന്നതും [illegible] കൂടുതൽവന്നാൽ [illegible] അവകാശം ഇല്ലാത്തതും ആകുന്നു. കൂടാതെ [illegible] ലേലം കഴിഞ്ഞ [illegible] ദിവസത്തിനകം കടിശ്ശികക്കാരൻ [illegible] ഈ കച്ചേരിയിൽതന്നെ ഒടുക്കേണ്ടതും [illegible] സ്ഥലത്തു കെട്ടാൻ [illegible].

പട്ടിക

(൧) [illegible] വില്ലേജിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരൻ [illegible] കടിശ്ശിക [illegible] പലിശയും ജപ്തിപ്പടി [illegible] വകയിൽ [illegible] വില്ലേജിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽകൊണ്ടതും കടിശ്ശികക്കാരൻ [illegible] വില്ലേജിൽ പണ്ടാരവക പാട്ടം സർവെ [illegible] സെൻറും [illegible] സെൻറും [illegible] സെൻറ് സ്ഥലവും സ്ഥലത്തുള്ള ദേഹണ്ഡങ്ങളും പുരയും കടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

[illegible] പകൽ [illegible] മണിക്ക് കോട്ടയം താലൂക്കു കച്ചേരിയിൽവച്ച് ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ്.

(൨) [illegible] വില്ലേജിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ [illegible] കടിശ്ശിക [illegible] പലിശയും ജപ്തിപ്പടി [illegible] വകയിൽ [illegible] വില്ലേജിൽ [illegible] തണ്ടപ്പേരിൽകൊണ്ടതും കടിശ്ശികക്കാരൻ [illegible] വില്ലേജിൽ [illegible] പണ്ടാരവക പാട്ടം സർവെ [illegible] സെൻറ നിലം. കടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

[illegible] പകൽ [illegible] മണിക്ക് കോട്ടയം താലൂക്കു കച്ചേരിയിൽ വച്ച് ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ്.

(൩) [illegible] പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ [illegible] കടിശ്ശിക [illegible] പലിശയും ജപ്തിപ്പടി [illegible] വകയിൽ [illegible] വില്ലേജിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽകൊണ്ടതും കടിശ്ശികക്കാരൻ [illegible] വില്ലേജിൽ പണ്ടാരവക പാട്ടം സർവെ [illegible] സെൻറ സ്ഥലവും സ്ഥലത്തുള്ള സകല ദേഹണ്ഡങ്ങളും കടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

[illegible] പകൽ [illegible] മണിക്ക് കോട്ടയം താലൂക്കു കച്ചേരിയിൽവച്ച് ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ്.

(൪) തിരുവാർപ്പു പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരായ തിരുവാർപ്പുമുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] കുര്യാക്കോസ് തീർക്കേണ്ടതായ വിൽപ്പനനികുതി കുടിശിക [illegible] രൂപ [illegible] ണയും നോട്ടീസുപടിവകയിൽ [illegible] ണയും ജപ്തിപടി മുതലുപടി വകയിൽ [illegible] രൂപ [illegible] ണയും ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂപ [illegible] ണ. തിരിക്കേണ്ടതിന് ടി വില്ലേജിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ കൊണ്ടും കുടിശ്ശികക്കാരന് ജന്മപകുതി അവകാശമുള്ളതും, [illegible] കൂടി കൈവശംവെച്ചനുഭവിച്ചു വരുന്നതുമായ ടി വില്ലേജിൽ പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ [illegible] സെന്റ സ്ഥലവും [illegible] സെന്റ് സ്ഥലവും [illegible] സെന്റ സ്ഥലവും ഉൾപ്പെടെ [illegible] സെന്റ് സ്ഥലവും സകല ദേഹണ്ഡങ്ങളും, സ്ഥലത്തുള്ള കെട്ടിടവും മറ്റും കുടിശിക [illegible] അവകാശം.

[illegible] ന്നാം മാസം [illegible] പകൽ [illegible] ണിക്ക കോട്ടയം താലൂക്കകച്ചേരിയിൽ [illegible] ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ്.

(൫) [illegible] പകുതിയിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ [illegible] ജോൺ പുന്നൻ തീർക്കേണ്ടതായ [illegible] നികുതി കുടിശ്ശിക [illegible] രൂപ [illegible] ണ [illegible] യും നോട്ടീസുപടിവകയിൽ [illegible] രൂപയും ജപ്തിപടി മുതലുപടി വകയിൽ [illegible] രൂപ [illegible] ണയും ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂപ [illegible] ണ [illegible] പൈസ പിരിക്കേണ്ടതിന് ടി വില്ലേജിൽ ടി നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ കൊണ്ടും കുടിശ്ശികക്കാരൻ ജോൺപുന്നൻ കൈവശംവച്ചു കരം തീർത്തു അനുഭവിച്ചുവരുന്നതുമായ ടി വില്ലേജിൽ പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ [illegible] നമ്പരിൽ [illegible] സെന്റ സ്ഥലവും സ്ഥലത്തുള്ള സകല ദേഹണ്ഡങ്ങളും, കുടിശിക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

[illegible] ന്നാം മാസം [illegible] പകൽ [illegible] മണിക്ക കോട്ടയം താലൂക്കകച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ്.

(൬) കോട്ടയംവില്ലേജിൽ [illegible] നമ്പർതണ്ടപ്പേരുകാരനായ ഇവൂർ വില്ലേജിൽ വെള്ളൂർകുന്നുംകരയിൽ [illegible] സൂര്യനാരായണൻ [illegible] തീർക്കേണ്ടതായ [illegible] നികുതി വകയിൽ [illegible] രൂപ [illegible] ണയും നോട്ടീസുപടി [illegible] ണയും ജപ്തിപടി മുതലുപടി വകയിൽ [illegible] രൂപ [illegible] ണയും ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂപ [illegible] ണ, തിരിക്കേണ്ടതിന കോട്ടയം വില്ലേജിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ കൊണ്ടും കുടിശ്ശികക്കാരൻ സൂര്യനാരായണൻ [illegible] കൈവശംവെച്ചു കരം തീർത്ത് അനുഭവിച്ചുവരുന്നതുമായ കോട്ടയം വില്ലേജിൽ പണ്ടാരവക പാട്ടം സർവ്വെ [illegible] സെന്റ സ്ഥലവും [illegible] സെന്റ സ്ഥലവും [illegible] സെന്റ സ്ഥലവും ഉൾപ്പെടെ [illegible] സെന്റ സ്ഥലവും സ്ഥലത്തുള്ള ദേഹണ്ഡങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും കുടിശ്ശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം,

[illegible] ന്നാം മാസം [illegible] പകൽ [illegible] മണിക്ക് കോട്ടയം താലൂക്കകച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ്.

(൭) കോട്ടയം വില്ലേജിൽ [illegible] ഈ നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരനായ തിരുനക്കരകരയിൽ [illegible] പുരയിടം [illegible] പറമ്പിൽ [illegible] പണിക്കർ [illegible] പണിക്കർ ഇവർ തീർക്കേണ്ടതായ വിൽപനനികുതി കുടിശിക [illegible] രൂപ [illegible] ണയും [illegible] പൈസയും നോട്ടീസ് പടി [illegible] ണയും ജപ്തിപടി മുതലുപടി [illegible] രൂപ [illegible] ണയും ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂപ [illegible] ണ [illegible] പൈസ തിരിക്കേണ്ടതിന ടി വില്ലേജിൽ ടി തണ്ടപ്പേരുകളിൽ കൊണ്ടും കുടിശികക്കാർ കൈവശംവച്ചു കരംതീർത്തു അനുഭവിച്ചുവരുന്നതുമായ ടി വില്ലേജിൽ പണ്ടാരവകപാട്ടം സർവ്വെ [illegible] നമ്പരിൽ [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും [illegible] സെന്റും, [illegible] സെന്റും, [illegible]

സെന്റും, തിരുനക്കര ദേവസ്വം പാട്ടം [illegible] സെന്റും, [illegible] സെന്റും ഉൾപ്പെടെ [illegible] സെന്റ് സ്ഥലവും സ്ഥലത്തുള്ള ദേഹണ്ഡങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും ജന്മബാധ്യതനീക്കി കുടിശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

[illegible] ന്നാം മാസം [illegible] പകൽ [illegible] മണിക്ക് കോട്ടയം താലൂക്കകച്ചേരിയിൽ വച്ച് ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ്.

(൮) [illegible] വില്ലേജിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ വെള്ളൂർകരയിൽ [illegible] ചെറിയാൻ ചാക്കോ [illegible] നികുതി കുടിശ്ശിക [illegible] രൂപയും നോട്ടീസുപടി [illegible] ണയും ജപ്തിപ്പടി മുതലുപടി [illegible] രൂപ [illegible] ണയും ഉൾപ്പെടെ [illegible] രൂപ [illegible] ണ പിരിക്കേണ്ടതിന് ടി വില്ലേജിൽ ടി തണ്ടപ്പേരിൽ കൊണ്ടും കുടിശ്ശികക്കാരൻ ചെറിയാൻ ചാക്കോ കൈവശം വെച്ചനുഭവിച്ചു വരുന്നതുമായ ടി വില്ലേജിൽ [illegible] സർവ്വെ [illegible] നമ്പരിൽ [illegible] സെന്റ സ്ഥലവും ദേഹണ്ഡങ്ങളും ജന്മബാധ്യതനീക്കി കുടിശികക്കാരനുള്ള പൂർണ്ണാവകാശം.

[illegible] ന്നാം മാസം [illegible] പകൽ [illegible] മണിക്ക് കോട്ടയം താലൂക്കകച്ചേരിയിൽവച്ച് ലേലംചെയ്യുന്നതാണ്.

(ഒപ്പ്)
തഹശീൽദാർ.

കോട്ടയം.

Meenachil Taluk

NOTICES

I

[illegible] മെയ് [illegible]

മീനച്ചിൽ താലൂക്ക കച്ചേരിയിൽനിന്നും [illegible] ആക്ട് [illegible] പ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

താഴെ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന [illegible] ഇതാകുവരെയുള്ള കരക്കുടിശ്ശികക്ക് പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്നതായ സ്ഥാവരവസ്തുക്കളുടെ പൂർണ്ണാവകാശം ജപ്തിചെയ്തിരിക്കുന്നു. കുടിശ്ശികക്കാർ പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന കുടിശ്ശികയും നടപടിച്ചെലവ് മുതലായതും [illegible] ദിവസത്തിനകം പൂഞ്ഞാർ തെക്കേക്കര വില്ലേജാഫീസിൽ ഹാജരായി ഒടുക്കിക്കൊള്ളേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം ചെയ്യാത്തപക്ഷം പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നിയമപ്രകാരം വിൽക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

പട്ടിക.

(൧) പൂഞ്ഞാർ തെക്കേക്കരവില്ലേജിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരായടി [illegible] വില്ലേജ് [illegible] മുറിയിൽ [illegible] വടക്കേ [illegible] നാരായണൻ ലക്ഷ്മി അമ്മ [illegible] പേർ തീർക്കാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക [illegible] രൂപ [illegible] ണയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും വകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ [illegible] സെന്റ പുരയിടം.

(൨) ടി വില്ലേജിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരായടി ടി മുറിയിൽ [illegible] ലക്ഷ്മി [illegible] തീർക്കാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക [illegible] രൂപ [illegible] യും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും വകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ [illegible] നമ്പരിൽ [illegible] സെന്റ പുരയിടം.

(൩) ടി വില്ലേജിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരായടി ടി മുറിയിൽ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] പേർ തീർക്കാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശികക്ക [illegible] ണയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും വകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ [illegible] സെന്റ പുരയിടം.

(൪) ടി വില്ലേജിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരായടി ടി മുറിയിൽ [illegible] വർക്കി [illegible] തീർക്കാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക [illegible] രൂപ [illegible] ണ [illegible] യും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും വകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ [illegible] സെന്റ പുരയിടം.

(൫) ടി വില്ലേജിൽ [illegible] നമ്പർ തണ്ടപ്പേരായടി ടി മുറിയിൽ [illegible]

തീർക്കാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൩൨൨ രൂ. ൧൦ ണ. ൨ പൈസയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും വകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൯൦൨/൨ ൯ഏ. ൧൫ സെന്റ പുരയിടം.

(൬) ടി വില്ലേജിൽ ൩൫൯-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ പ്രകാരം ടി മുറിയിൽ കാട്ടാറ്റു വർക്കി മറിയം തീർക്കാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൩൯൬ രൂ. ൧൮ ണ. ൨ പൈസയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവുംവകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൧൦൪൪, ൯ഏ ൧൬ സെന്റ പുരയിടം.

(൭) ടി വില്ലേജിൽ ൩൪൦-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ പ്രകാരം മന്നം മുറിയിൽ കരത്താനത്തു ചെറിയക്കുഞ്ഞ തൊമ്മൻ മു. പേർ തീർക്കാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൫൭ രൂ. ൧൮ ണ. ൯ പൈസയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും വകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൨൭൭൨-ാം നമ്പരിൽ ൨ഏ ൬൦ സെന്റ പുരയിടം.

(൮) ടി വില്ലേജിൽ ൩൪൭-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ പ്രകാരം ടി മുറിയിൽ ചിറങ്ങര കരോട്ട് ചാക്കോ ഇട്ടിച്ചെറിയ തീർക്കാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൭൧ രൂ. ൬ ണ. ൫ പൈസയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവുംവകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൨൫൫/൫, ൯ ൭സെന്റ പുരയിടം.

(൯) ടി വില്ലേജിൽ ൯൦൧-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ പ്രകാരം ടി മുറിയിൽ കിഴക്കേപ്പുറമ്പിൽ ഇട്ടുണ്ടൻ കോരതി തീർക്കാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൨൨ രൂ. ൭ ണ. ൨ പൈസയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും വകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൧൭൭൧/൩ ൧൫ സെന്റ പുരയിടം.

(൧൦) ടി വില്ലേജിൽ ൯൧൧-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ പ്രകാരം ടി മുറിയിൽ കിഴക്കേത്തോട്ടത്തിൽ സ്കറിയാ ജോസഫ് തീർക്കാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൬൯ രൂ. ൧ പൈസയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവുംവകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൬൪൫/൨, ൨ ൫സെന്റ പുരയിടം.

(൧൧) ടി വില്ലേജിൽ ൯൧൫-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ പ്രകാരം ടി മുറിയിൽ കിഴക്കേത്തോട്ടത്തിൽനിന്നും പുതുപ്പറമ്പിൽ ജോസഫ് ദേവസ്യാ തീർക്കാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൫൨ രൂ. ൧൦ ണ. ൩ പൈസയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവുംവകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൩൦൫൨ ൨ഏ ൯൨ സെന്റ പുരയിടം.

(൧൨) ടി വില്ലേജിൽ ൯൨൫-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ പ്രകാരം ടി മുറിയിൽ കിഴക്കേത്തോട്ടത്തിൽ കുര്യൻ കൊച്ചുകുര്യൻ തീർക്കാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൫൬൧ രൂ. ൨ ണ. ൪ പൈസയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും വകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൨൭൦/൨ ൧ഏ ൪ സെന്റ പുരയിടം.

(൧൩) ടി വില്ലേജിൽ ൯൭൬-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ പ്രകാരം ടി മുറിയിൽ കന്നേൽ പൈലി തോമാ തീർക്കാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൩൬ രൂ. ൬ ണ. ൧ പൈസയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവുംവകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൧൨൩൮/൨ ൧ഏ. ൩൨ സെന്റ പുരയിടം.

(൧൪) ടി വില്ലേജിൽ ൬൦൫-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ പ്രകാരം ടി മുറിയിൽ കൊല്ലകാട്ട് ഇട്ടുണ്ടൻ കേളൻ തീർക്കാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൧൦ രൂ. ൭ ണ. ൭ പൈസയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവുംവകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൨൬൧൩ ൭൭ സെന്റ പുരയിടം.

(൧൫) ടി വില്ലേജിൽ ൬൨൩-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ പ്രകാരം ടി മുറിയിൽ കോതമ്പറമ്പിൽനിന്നും മുക്കനോലിക്കൽപാക്കം മത്തായി തൊമ്മൻ തീർക്കാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൫൪ രൂ. ൨ ണയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവുംവകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൭൫൯—൭ ൯സെന്റ പുരയിടം.

(൧൬) ടി വില്ലേജിൽ ൬൭൬-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ പ്രകാരം ടി മുറിയിൽ ചിറ്റേത്തുൽ ജോസഫ് തൊമ്മൻ തീർക്കാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൧൪ രൂ. ൬ ണയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവുംവകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൭൦൨-ാംനമ്പരിൽ ൫൧ സെന്റ പുരയിടം.

(൧൭) ടി വില്ലേജിൽ ൬൪൦-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ പ്രകാരം ടി മുറിയിൽ ചിറ്റേത്തുൽ കുര്യൻ കൊച്ചുകുര്യൻ തീർക്കാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൧൧ രൂ. ൧൦ ണ. ൬ പൈസയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും വകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൪൬൯/൯ ൧ഏ. ൭ സെന്റ പുരയിടം.

(൧൮) ടി വില്ലേജിൽ ൭൦൪-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ പ്രകാരം ടി കിഴക്കേക്കരമുറിയിൽ ചെമ്പകത്തിനാൽ ജോസഫ് മത്തായി മു. പേർ തീർക്കാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൩൫ രൂ. ൧൫ ണ. ൩ പൈസയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവുംവകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൧൩൦൧/൬ ൧ഏക്കർ പുരയിടം.

(൧൯) ടി വില്ലേജിൽ ൭൯൦-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ പ്രകാരം ടി മുറിയിൽ തകടിയേൽ കുര്യൻ മത്തായി തീർക്കാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൭ രൂ. ൧൧ ണ. ൬ പൈസയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവുംവകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൩൩൭/൧ ൯൯ സെന്റ പുരയിടം.

(൨൦) ടി വില്ലേജിൽ ൧൦൬൨-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ പ്രകാരം മന്നം മുറിയിൽ പാറപ്പുറത്തു പുരയിടത്തിൽ ചിന്നക്കുട്ടി തീർക്കാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൫൭ രൂ. ൭ ണ. ൩ പൈസയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും വകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൨൫൨൯-ൽ ൫൭ സെന്റ പുരയിടം.

(൨൧) ടി വില്ലേജിൽ ൧൧൪൫-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ പ്രകാരം വടക്കേക്കരമുറിയിൽ പള്ളിക്കാമറ്റത്തിൽ വർക്കി ജോസഫ് തീർക്കാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൪൨ രൂ. ൭ ണ. ൧൦ പൈസയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവുംവകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൧൫൨൪/൨ ൧ഏ. ൫൫ സെന്റ പുരയിടം.

(൨൨) ടി വില്ലേജിൽ ൧൨൪൬-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ പ്രകാരം മന്നംമുറിയിൽ പെരുമണ്ണിൽ മത്തൻ തൊമ്മൻ തീർക്കാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൧൪ രൂ. ൧൩ ണയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവുംവകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൩൧൧൯/൧ ൩൯ സെന്റ പുരയിടം.

(൨൩) ടി വില്ലേജിൽ ൧൩൪൭-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ പ്രകാരം പെരുന്നിലം മുറിയിൽ വടക്കയിൽനിന്നും മണപ്പാട്ടിൽ പാക്കം അന്നാമ്മ മാളു തീർക്കാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൨൮ രൂ. ൭ ണയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവുംവകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൯൩൫/൨-ൽ ൫൧ സെന്റ പുരയിടം.

(൨൪) ടി വില്ലേജിൽ ൧൩൬൭-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ പ്രകാരം വടക്കേക്കരമുറിയിൽ മുളക്കൽ ഭാഗത്തു പാക്കം മാടമ്പവിട്ടിൽ കുഞ്ഞുമേനോൻ കൃഷ്ണമേനോൻ മു. പേർ തീർക്കാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൩൨൨ രൂ. ൧ ണയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവുംവകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൩൯൧൯/൫-ാംനമ്പരിൽ ൨ ഏക്കർ പുരയിടം

(൨൫) ടി വില്ലേജിൽ ൧൯൯൨-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ പ്രകാരം ടി മുറിയിൽ മടിവരം പലയിൽ കുറ്റികുന്നുംപുരയിടത്തിൽപാക്കം വടക്കേടത്തു മത്തായി ജോസഫ് തീർക്കാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൨൬ രൂ. ൧൨ ണ. ൩ പൈസയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും വകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൨൯൭൨-ൽ ൧ഏ. ൯൬ സെന്റ പുരയിടം.

(൨൬) ടി വില്ലേജിൽ ൧൯൬൬-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ പ്രകാരം ടി മുറിയിൽ വലയാലു കരോട്ട് തോമായി ജോസഫ് തീർക്കാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൨൬ രൂ. ൭ ണ. ൯ പൈസയും നടപടിച്ചെലവുംവകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൬൬/൧-ാംനമ്പരിൽ ൫൧ സെന്റ പുരയിടം.

(൨൭) ടി വില്ലേജിൽ ൧൯൯൯-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ പ്രകാരം ടി മുറിയിൽ വഞ്ചിയപ്പുരക്കൽ ജോസഫ് ജോസഫ് തീർക്കാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൩൦ രൂ. ൯ ണ. ൭ പൈസയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവുംവകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൬൫/൨, ൩൭ സെന്റ പുരയിടം.

(൨൮) ടി വില്ലേജിൽ ൧൯൯൬-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ പ്രകാരം ടി മുറിയിൽ വലിയമുട്ടത്തിൽ ഇട്ടുണ്ടൻ ഇട്ടുണ്ടൻ തീർക്കാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൯ രൂ. ൧൨ ണയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവുംവകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൨൨൫൪/൨ ൧ഏ. ൧ സെന്റ പുരയിടം.

(൨൯) ടി വില്ലേജിൽ ൧൭൭൭-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർ പ്രകാരം പെരുന്നിലംമുറിയിൽ തെക്കേടത്തു കൃഷ്ണമേനോൻ കേശവമേനോൻ തീർക്കാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൨൬ രൂ. ൬ ണ. ൬ പൈസയും പലിശയും നടപടിച്ചെലവുംവകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൩൨൬/൨ ൧൨ സെന്റ പുരയിടം.

(൩൦) ടി വില്ലേജിൽ ൧൭൩൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ടി മുറിയിൽ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ കൊച്ചുകൊച്ചു വേലായുധൻ തീർപ്പാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൧൨ രൂ. ൩ ണ. ൭ സവും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും വകക്ക് ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൨൧൪൪/൨ ൫൨ സെന്റ് പുരയിടം.

(൩൧) ടി വില്ലേജിൽ ൧൭൯ ൦-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ടി മുറിയിൽ ആദിവാരം മലയിൽ വരമ്പനാട്ട് കണ്ടൻ കേളൻ എ. വേർ തീർപ്പാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൧൬ രൂ. ൭ ണ. ൭ സവും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും വകക്ക് ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൨൪൭൫/൫ ൩൪ സെന്റ് പുരയിടം.

(൩൨) ടി വില്ലേജിൽ ൧൬൨൩-ാംനമ്പർതണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ടി മുറിയിൽ പുതുപ്പറമ്പിൽ പടിക്കൽ കിഴക്കേമഠത്തിൽ ഔസേപ്പ് ദേവസ്യാ തീർപ്പാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൫൩ രൂ. ൯ ണ. ൧൦ സവും പലിശയും നടപടിച്ചെലവുംവകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൭ ൧൨ ൯൯ സെന്റ് പുരയിടം.

(൩൩) ടി വില്ലേജിൽ ൧൬൩൨-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ടി പെരുന്നിലംമുറിയിൽ പ്ലാത്തോട്ടത്തിൽ വർക്കി വർക്കി തീർപ്പാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൧൩൩ രൂ. ൪ ണ. ൪സവും പലിശയും നടപടിച്ചെലവുംവകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൯൭/൨-ാംനമ്പരിൽ ൭൫ സെന്റ് പുരയിടം.

(൩൪) ടി വില്ലേജിൽ ൨൦൬൭-ാംനമ്പർതണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ടി മുറിയിൽ കിഴക്കേത്തോട്ടത്തിൽനിന്നും കുടിയേറ്റത്തിൽ സ്കറിയാ തോമസ് തീർപ്പാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൩൦ രൂ. ൧൪ ണ. ൬സവും പലിശയും നടപടിച്ചെലവുംവകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൯൩൭/൧൦ ൯൭ സെന്റ് പുരയിടം.

(൩൫) ടി വില്ലേജിൽ ൨൧൦൭-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ടി മുറിയിൽ കിഴക്കേക്കൂറ്റത്തിൽ ഔസേഫ് തോമസ് തീർപ്പാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൪൬ രൂ. ൧൦ ണ. ൬സവും പലിശയും നടപടിച്ചെലവുംവകക്ക ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൨൬൧൨/൧ ൧ ഏ. ൩ സെന്റ് പുരയിടം.

(൩൬) ടി വില്ലേജിൽ ൨൩൧൮-ാംനമ്പർതണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം മീനച്ചിൽപകുതി എടമറ്റംമുറിയിൽ പത്തായപ്പുര മാത്ത കുഞ്ഞൻ തീർപ്പാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൨൩ രൂ. ൧൪ ണ. ൩ സവും പലിശയും നടപടിച്ചെലവുംവകക്ക് ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൨൬൯൪/൩ ൮൦ സെന്റ് പുരയിടം.

(൩൭) ടി വില്ലേജിൽ ൨൩൮൨-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം കൊണ്ടൂർ പകുതി മേലമ്പാറ മുറിയിൽ പുതിയപറമ്പിൽ നിന്നും വടക്കേക്കരമുറിയിൽ പുതുപ്പറമ്പിൽ പാർവ്വതിയമ്മ കാർത്ത്യായനിഅമ്മ തീർപ്പാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൨൬ രൂ. ൨ ണ. ൪സവും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും വകക്ക് ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൧൭൬൮/൨ അൻപതു സെന്റ്, ൧൭൬൮/൩ ൨ ൮ സെന്റും പുരയിടം.

(൩൮) ടി വില്ലേജിൽ ൨൩൩൧-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ടി മുറിയിൽ ചെമ്പകത്തിനാൽ മത്തായി മത്തായി മത്തായി തീർപ്പാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൨൭൦ രൂപ ൯ ണ. ൬ സ-വും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും വകക്ക് ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൩൪൧൪/൯-ാം നമ്പരിൽ ൮ ഏക്കർ പുരയിടം.

(൩൯) ടി വില്ലേജിൽ ൩൧൩൬-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ടി മുറിയിൽ കുടിയനാക്കൽ നാരായണപിള്ള രാമൻപിള്ള തീർപ്പാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൮൯ രൂപ ൪ ണ. ൩ സ-വും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും വകക്ക് ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൧൩൨ ൯/൧-൩൩ സെന്റ് പുരയിടം.

(൪൦) ടി വില്ലേജിൽ ൩൧൭൪-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ടി മുറിയിൽ കുടിയനാക്കൽ അയ്യപ്പൻ പിള്ള രാഘവൻപിള്ള തീർപ്പാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൪ ൭ രൂ. ൯ ണ. ൩ സ-വും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും വകക്ക് ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൨൯ ൭൬/൪ ൧ ഏ. പുരയിടം.

(൪൧) ടി വില്ലേജിൽ ൩൩൦൧-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ടി മുറിയിൽ മേലാത്തോട്ടപ്പാക്കൽ ശങ്കരൻ പുരുഷോത്തമൻ തീർപ്പാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൨൨ രൂ. ൧൦ ണ-യും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും വകക്ക് ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൬൨൩/൧ ൨൩ സെന്റ് പുരയിടം.

(൪൨) ടി വില്ലേജിൽ ൩൨൦൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ടി മുറിയിൽ മഠപ്പാട്ടാപ്പോക്കൽ ശങ്കരൻ ബാലകൃഷ്ണൻ തീർപ്പാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൧൬ രൂ. ൭ ണ. ൩ സ-വും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും വകക്ക് ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൬൩൨-ാംനമ്പർ ൪൨ ൧/൨ സെന്റ് പുരയിടം.

(൪൩) ടി വില്ലേജിൽ ൩൬൩൦-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം അഖിലതിരുവിതാംകൂർ ചെരവള്ളൂർ വേലവർ മഹാസഭയുടെ പൂഞ്ഞാർ ബ്രാഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് തീർപ്പാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൩ രൂ. ൭ ണ. ൨ സവും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും വകക്ക് ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൧൩൩ ൭/൧൩-൭ സെന്റ് പുരയിടം.

(൪൪) ടി വില്ലേജിൽ ൩൮൯-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ടി മുറിയിൽ പുത്തൻപറമ്പിൽ ഏലിയാമ്മ തീർപ്പാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൧൪ രൂ. ൩ ണ. ൩സ-വും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും വകക്ക് ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൨൬൬/൧-൮ സെന്റ് പുരയിടം.

(൪൫) ടി വില്ലേജിൽ ൨൩൮൭-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം കൊണ്ടൂർപകുതി തലപ്പലം മുറിയിൽ ഇലത്തിൽ തൊമ്മൻ തൊമ്മൻ തീർപ്പാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൨ ൧ രൂ. ൧ ൨ ണ. ൭ സ-വും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും വകക്ക് ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൨൭൧൯/൨ ൭൮ സെന്റ് പുരയിടം.

(൪൬) ടി വില്ലേജിൽ ൩൭൭൩-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം ടി മുറിയിൽ മറ്റത്തിൽമണയിൽ ശങ്കരൻ അയ്യപ്പൻ തീർപ്പാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൮ രൂ. ൪ ണ. ൪ സ-വും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും വകക്ക് ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൯൬൩/൮ ൧൩ സെന്റ് പുരയിടം.

(൪൭) ടി വില്ലേജിൽ ൪൧൨ ൧-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം വടക്കേക്കരമുറിയിൽ കരോട്ട വരിക്കൽ തറവാടും കൃഷ്ണൻ ശങ്കരപ്പിള്ള നാരായണപിള്ള തീർപ്പാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൭ രൂ. ൧ ണ. ൬ സവും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും വകക്ക് ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൨൭൧൬/൧ ൨ ൯ സെന്റ് പുരയിടം.

(൪൮) ടി വില്ലേജിൽ ൪൦൮൬-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരുപ്രകാരം വൈക്കംതാലൂക്ക് മുത്തോലി കാവുംകരയിൽ കേളക്കവീട്ടിൽ രാമൻപിള്ള ഗോപാലപിള്ള തീർപ്പാനുള്ള കരക്കുടിശ്ശിക ൪൮ രൂ. ൭ ണ. ൯ സവും പലിശയും നടപടിച്ചെലവും വകക്ക ജപ്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള സർവ്വെ ൨൮൩൩-൪ ഏ. ൯ സെന്റ് പുരയിടം.

II

൧൧൨൯ മേയ് ൧൨.

മീനച്ചിൽ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൧൨൯ മേടം ൭-ാംതീയതി ൩൩-ാംനമ്പർപ്രകാരം പരസ്യംചെയ്യുന്നത്

മീനച്ചിൽ വില്ലേജിൽ ൭൪൭൩-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരുകാരൻ പൂവരണി കരയിൽ പാറകുളങ്ങരനിന്നും കമ്പിളാങ്കൽ താമസം മത്തായി ജോസഫ് എന്നയിൽനിന്നു കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന കുടിശ്ശികവകയിൽ ൨൩ രൂ. ൨ ണ-യും ൧൧൨൮-൨൯-ൽ കോട്ടയംതാലൂക്കിലെ ൭-ാംനമ്പർ ചാരായഷാപ്പ് നടത്തിയ വകയിൽ ൧൭൩൨ രൂ. ൩ ണ. ൬ സ-വും ൩൦. ൧൦. ൯൩ വരെ പലിശ ൧൪൦ രൂ. ൩ ണ. ൩ സ-വും ഡിമാൻഡുപടി ൧൨ ണ-യും ജപ്തിപ്പടി മുതലിൽ ൧൮ ൬ ണ-യും ഉൾപ്പെടെ ൨൧൨൬ രൂ. ൨ സ-വും കിട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ മേലാൽ ഉള്ള പലിശയും നടപടിച്ചെലവും തീർക്കുന്നതിനു താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ ജപ്തിചെയ്തു വില്ലേജ് ആഫീസിൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ആയതിനെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും ലേലം ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിന് മനസ്സുള്ളവർ അന്നേദിവസം ഹാജരായി

വിളിച്ചുകൂട്ടേണ്ടതാകുന്നു. കൂടുതൽ തുക ലേലം വിളിക്കുന്നവരുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ നൂറിന് പതിനഞ്ച് വീതമുള്ള തുക ഡിപ്പോസിറ്റായി ഉടനെയും ബാക്കി മുപ്പതു ദിവസത്തിനകവും കെട്ടേണ്ടതും അങ്ങിനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം ആ വസ്തു പുനർലേലം ചെയ്യുന്നതും അതിൽ വല്ല നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം ആദ്യലേലക്കാരനിൽനിന്നും കുടിശ്ശികകളുടെ പ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതും ആദ്യത്തെ ലേലത്തിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ ആയതു മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു. കൂടാതെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തെന്നാൽ ആയതു ഇരിക്കുന്നതുമാകുന്നു. ലേലംവിളിച്ച് ൩൦ ദിവസത്തിനകം കുടിശ്ശികക്കാരൻ പണം കെട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആയതു ഈ കച്ചേരിയിൽത്തന്നെ കെട്ടേണ്ടതും മറ്റു സ്ഥലത്തു കെട്ടുവാൻ പാടില്ലാത്തതും ആകുന്നു.

വസ്തുവിവരം.

മീനച്ചൽ വില്ലേജിൽ ൧൪൭൩-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ കുടിശ്ശികക്കാരൻ തൊമ്മൻ ജോസഫ് കൈവശംവച്ചു കരംതീർത്തു അനുഭവിച്ചുവരുന്നതായ മീനച്ചൽ വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൨൫൫/൧ ബി/൧൩ ൧ ഏക്കർ പുരയിടവും പുരയും സകല ദേഹണ്ഡങ്ങളും ആകുന്നു. ഉൽബാദ്ധ്യത നീക്കി കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പൂർണ്ണഅവകാശം. ൧൧൨൪ മേടം ൫-ാം പകൽ ൧൧ മണിക്ക് മീനച്ചൽ താലൂക്കു കച്ചേരിയിൽവച്ചു ലേലം.

മീനച്ചൽ. എൻ. ചെല്ലപ്പൻനായർ, തഹശീൽദാർ.

Muvattupuzha Taluk

NOTICE.

൧൧൨൪ മേയ് ൧൪.

മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി റവന്യൂ റിക്കവറി ആക്ടിലെ ൧൪-ാം ആക്ട് ൧൫-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം സ്ഥാവര വസ്തു ജപ്തി ചെയ്യുന്ന വകയ്ക്കുള്ള നോട്ടീസ്.

മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്കിൽ തിരുമാറാടി വില്ലേജിൽ കാക്കൂർ കരയിൽ തെക്കേപ്പടി ഇട്ടൂപ്പ് ജോസഫ് പക്കൽനിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള കുടിശ്ശിക വകയിൽ ൧൪൨൧ രൂപ ൧൩ ണ ൭ പൈസയും നടപടി ചെലവും ഈടാക്കുവാനുള്ളതിന് കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേരിൽ ൧൦൧൫-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ കൊള്ളുന്നതും തിരുമാറാടി വില്ലേജിൽ ഉൾപ്പെട്ടതുമായ താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ ജപ്തിചെയ്തിരിക്കുന്നു. കുടിശ്ശികയും നടപടി ചെലവു സഹിതം ഏഴ് ദിവസത്തിനകം ഈ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരാക്കി കെട്ടാത്തപക്ഷം ജപ്തി വസ്തുക്കൾ നിയമപ്രകാരം ലേലത്തിൽ വിൽക്കപ്പെടും.

വസ്തുവിവരം.

(൧) നിലം പണ്ടാരപ്പാട്ടം സർവ്വെ ൨൩൭/൨-ൽ ൧ ഏക്കർ ൨ സെന്റ്.

(൨) ടി കാഞ്ഞിരപ്പിള്ളി നമ്പൂരിവക തേട്ടം സർവ്വെ ൪൨൨/൧-ൽ ൩൩ സെന്റ്.

(൩) ടി പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ ൪൨൨/൨-ൽ ൧൫ സെന്റ്.

(൪) ടി മൂലവള്ളി ദേവസ്വം കാണം സർവ്വെ ൪൨൨/൪-ൽ ൪൪ സെന്റ്.

(൫) ടി പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ ൪൨൨/൫-ൽ ൨൫ സെന്റ്.

(൬) ടി പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ ൪൨൨/൭-ൽ ൩൨ സെന്റ്.

(൭) ടി കാഞ്ഞിരപ്പിള്ളി നമ്പൂരിവക തേട്ടം സർവ്വെ ൪൨൧/൨൫ ബി-ൽ ൪൦ സെന്റ്.

(൮) പുരയിടം പണ്ടാരവക മഠത്തി സർവ്വെ ൪൨൨/൮-൨ ൧-ൽ ൩൯ സെന്റ്.

(൯) നിലം കാഞ്ഞിരപ്പിള്ളി നമ്പൂരിവക തേട്ടം സർവ്വെ ൩൩൭/൯-ൽ ൭൨ സെന്റ്.

(൧൦) ടി മൂലവള്ളി ദേവസ്വം കാണം സർവ്വെ ൪൨൧/൧൯-ൽ ൯൧ സെന്റ്.

(൧൧) ടി തിരുമാറാടി ദേവസ്വം തേട്ടം സർവ്വെ ൪൨൨/൧൧-ൽ ൬൭ സെന്റ്.

(൧൨) ടി തിരുമാറാടി ദേവസ്വം തേട്ടം സർവ്വെ ൪൨൧/൩-ൽ ൧൩ സെന്റ്.

(൧൩) ടി തിരുമാറാടി ദേവസ്വം കാണം സർവ്വെ ൪൨൧/൪-ൽ ൨൭ സെന്റ്.

(൧൪) ടി തിരുമാറാടി ദേവസ്വം തേട്ടം സർവ്വെ ൪൨൧/൫ എ-ൽ ൧൩ സെന്റ്.

(൧൫) ടി തിരുമാറാടി ദേവസ്വം തേട്ടം സർവ്വെ ൪൨൧/൫ ബി-ൽ ൭ സെന്റ്.

(൧൬) ടി തിരുമാറാടി ദേവസ്വം തേട്ടം സർവ്വെ ൪൨൧/൬-൨൩-ൽ ൨൪ സെന്റ്.

(൧൭) പുരയിടം പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ ൨൭൩/൪ എ-ൽ ൩൯ സെന്റ്.

(൧൮) ടി പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ ൨൩൩/൪ ബി-ൽ ൭൫ സെന്റ്.

(൧൯) നിലം കാഞ്ഞിരപ്പിള്ളി നമ്പൂരിവക കാണം സർവ്വെ ൨൩൭/൫ എ-ൽ ൧ ഏക്കർ ൪ സെന്റ്.

(൨൦) പുരയിടം പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ ൪൦൭/൫-ൽ ൨൦ സെന്റ്.

(൨൧) ടി പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ ൪൦൭/൩-ൽ ൭൭ സെന്റ്.

(൨൨) ടി പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ ൪൦൯/൩ എ-ൽ ൧ ഏക്കർ ൧൪ സെന്റ്.

(൨൩) ടി പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ ൪൦൯/൩ ബി-ൽ ൪൫ സെന്റ്.

(൨൪) ടി പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ ൨൫൧/൯ എ-ൽ ൧ ഏക്കർ ൧൨ സെന്റ്.

(൨൫) ടി പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ ൨൪൫/൪-ൽ ൯ ഏക്കർ ൩ സെന്റ്.

(൨൬) ടി പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ ൨൪൫/൩-ൽ ൪൪ സെന്റ്.

(൨൭) ടി പണ്ടാരവകപ്പാട്ടം സർവ്വെ ൨൫൧/൩-ൽ ൨ ഏക്കർ ൨ സെന്റ്.

മൂവാറ്റുപുഴ. എൻ. വെങ്കിടേശയ്യർ, തഹശീൽദാർ.

TRICHUR DISTRICT

നോട്ടീസ്.

൧൧൨൪ മേയ് ൧൪.

൧൧൨൪-ൽ പൊന്നാനി ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ നമ്പർ സി. ൩൫/൨൪.

എറണാകുളം സ്പെഷ്യൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ കച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൮൯൪-ലെ ൧-ാം ആക്ട് ൯-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ—

കൊല്ലം—എറണാകുളം റെയിൽവേയ്ക്കു താഴെ പറയുന്ന വസ്തു ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നും കൈവശപ്പെടുത്തുവാൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുവിന്മേലുള്ള എല്ലാ ബാദ്ധ്യതകൾക്കും കൂടിയുള്ള പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവകാശങ്ങളെ ബോദ്ധ്യതയോടു കൂടിയ അവർതന്നെയോ ഏജന്റന്മാർ മുഖാന്തിരമോ സകല തെളിവുകളോടുകൂടി ൧൧൨൪ മിഥുനം ൨൭-ാം എറണാകുളം സ്പെഷ്യൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ കച്ചേരിയിൽ ഹാജരായി കാര്യവിവരങ്ങൾ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. ആ പത്രികകളിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഈ വസ്തുവിന്മേലുള്ള ബാദ്ധ്യതയുടെ സ്വഭാവവും ആ വിധം ബാദ്ധ്യതകൾക്കുവേണ്ട പ്രതിഫലത്തിനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിന്റെ വിവരങ്ങളും പ്രതിഫലത്തുകയും വിവരിച്ചിരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

൨. മേലെഴുതിയ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ട സ്ഥലം ൧-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം നടിയന്തരമായിട്ടു എടുക്കുന്നതിന് ഗവണ്മെന്റിൽനിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ

ഈ പരസ്യം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി ൩൦ ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സ്ഥലം കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു.

വസ്തുവിവരം.

താലൂക്ക് — കുന്നത്തുനാട്. പകുതി — കോതകുളങ്ങര.

(൧) കേസ് നമ്പർ ൩൨/൧൯ കോതകുളങ്ങര പകുതിയിൽ കറുകുറ്റി കരയിൽ ചക്യത്തു ചാക്കോ പൌലൊ പേരിൽ ൧൩൭൧-ാം നമ്പരായി പട്ടയവും, ടി കരയിൽ കല്ലറച്ചുവട്ടിൽ വർക്കി ഉലഹന്നാൻറയും ടിയിൽ ചാക്കോ തോമാൻറയും പേരിൽ ജന്മവുമുള്ളതുമായ സർവ്വെ ൪൮/൨-ൽ ൩൧ സെൻറ് പുരയിടം കിഴക്കേ നിലം.

(൨) കേസ് നമ്പർ ൩൩/൧൯. കണയന്നൂർ താലൂക്ക് ചെറ്റൂര വില്ലേജ് ഏടക്കുടത്തു പുത്തൻപുരയിൽ ജോസഫ് ദേവസി പേരിൽ ൪൨൧൪-ാം നമ്പരായി പട്ടയവും ജന്മവും കറുകുറ്റി കന്യാസ്ത്രീമഠം പേരിൽ ജന്മവും ഉള്ളതായ സർവ്വെ ൩൨/൯-ൽ ൦ ഏക്കർ ൧൭൩/൪ സെൻറ് പുരയിടം.

(൩) കേസ് നമ്പർ ൩൪/൧൯, കോതകുളങ്ങര പകുതിയിൽ കറുകുറ്റി, കരയിൽ തെക്കേക്കര പാലാട്ടി പൌലൊ ഔസേപ്പ് പേരിൽ ൨൪൪-ാം നമ്പരായി പട്ടയവും ടി കുറ്റി പള്ളി രജിസ്റ്റർ ൧൧൨൦-ലെ ൧൭൮-ാം നമ്പരാധാരപ്രകാരം കണയന്നൂർ താലൂക്ക് ചെറ്റൂര വില്ലേജ് ഏടക്കുടത്തു പുത്തൻപുരയിൽ ജോസഫ് ദേവസി പേരിൽ ജന്മവുമുള്ളതായ സർവ്വെ ൪൨/൯-ൽ ൨൧൩/൪ സെൻറ് പുരയിടം.

എറണാകുളം. എം. അനന്തരാമയ്യർ,

സ്പെഷ്യൽ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ.

Cochin-Kanayannur Taluk

NOTICE

I

റി. ആർ. ൪൦൭/൩൨.

൧൧൨൯ മെയ് ൧൨.

കൊച്ചി-കണയന്നൂർ താലൂക്കാഫീസിൽ നിന്നും എല്ലാവരേയും അറിവാനായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

കൊച്ചി-കണയന്നൂർ താലൂക്ക് കൊ. ൧൧-ാം നമ്പർ മരട് വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൨൭/൩-ാം നമ്പർ ൧ ഏ. ൦൭ സെൻറുവഹകളുടെ മേൽ കൊച്ചി പാലസ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബോർഡ് മാനേജ് ചെയ്തിരിക്കും പാലസ്സ് ഫണ്ടിലേയ്ക്കുവേണ്ടി ടി ബോർഡ് പ്രസിഡൻറ് മഹാരാജശ്രീ ൧൦൯൨-ൽ തീപ്പെട്ട കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ പള്ളിപുത്രൻ കേരളവർമ്മ തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ പേരിൽ മാററിക്കിട്ടുന്നതിനുവേണ്ടി താലൂക്കാഫീസ് റി. ആർ. ൪൦൭/൩൨-ാം നമ്പരായി അപേക്ഷ ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാകുന്നു.

അപേക്ഷ വിചാരണ ചെയ്തതിൽ സർവ്വെ ൨൭/൩-ാം നമ്പർ ൧ ഏ. ൦൭ സെൻറ് വഹകൾ ൧൦൭൧-ൽ തീപ്പെട്ട വലിയമ്മ തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ കാവു തമ്പുരാൻ കോവിലകം പേരിൽ മാ പതിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും പട്ടയദാരുടെ മരണശേഷം ഏകാവകാശിയായി അറിയപ്പെടുന്നതും കൂട്ടപ്പൻ എന്നു വിളിച്ചുവരുന്നതും ആയ ൧൯-ാം മൂറ് രാമവർമ്മ തമ്പുരാൻ പിൻതുടർച്ചാവകാശമായി കൈകാര്യം ചെയ്തുവരികയും അദ്ദേഹം മേൽ നമ്പർ വഹകൾ ൧൧൨൦-ലെ ൭൭൯-ാം നമ്പർ ആധാരപ്രകാരം പാലസ്സ് ഫണ്ടിലേയ്ക്കുവേണ്ടി കൊച്ചി പാലസ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബോർഡ് പ്രസിഡൻറ് കേരളവർമ്മ തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ പേർക്ക് തീറും കൈവശവും കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിനാൽ സർവ്വെ ൨൭/൩-ാം നമ്പർ വഹകളുടെ മേൽ ൧൦൭൧-ൽ തീപ്പെട്ട വലിയമ്മ തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ കാവു തമ്പുരാൻ കോവിലകം പേരിൽ കൊച്ചി പാലസ്സ് ഫണ്ടിലേയ്ക്കുവേണ്ടി കൊച്ചി പാലസ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബോർഡ് പ്രസിഡൻറ് കേരളവർമ്മ തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ പേരിൽ മാററിപട്ടയം കൊടുക്കേണ്ടതായി കാണുന്നു.

എന്നാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ പട്ടയദാരുടെ ഏകാവകാശിയായി അറിയപ്പെടുന്നതും കൂട്ടപ്പൻ എന്നു വിളിച്ചുവരുന്നതും ആയ ൧൯-ാം മൂറ് രാമവർമ്മ തമ്പുരാൻ മരണമടഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ ൨൭-ാം നമ്പർ ഫാറം ൧ൽ കൊടുത്തു കൊടുക്കുവാൻ വിസമ്മതിച്ചിട്ടുള്ളതായി വില്ലേജ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ റിപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് കാണിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ സർവ്വെ ൨൭/൩-ാം നമ്പർ വഹകളുടെ മേൽ കാവു തമ്പുരാൻ കോവിലകം പേരിൽ കൊച്ചി അപേക്ഷ പ്രകാരം പാലസ്സ് ഫണ്ടിലേക്കുവേണ്ടി കൊച്ചി പാലസ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ബോർഡ് പ്രസിഡൻറ് കേരളവർമ്മ തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലെ പേരിൽ മാററം അനുവദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ പട്ടയദാരുടെ ഏകാവകാശിയായി അറിയപ്പെടുന്നതും കൂട്ടപ്പൻ എന്നു വിളിച്ചുവരുന്നതുമായ ൧൯-ാം മൂറ് രാമവർമ്മ തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സിലേയ്ക്കോ മററു വല്ലവർക്കോ വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യം തീയതിമുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം നമ്മുടെ മുമ്പാകെ രേഖാമൂലം തെളിവുകളോടുകൂടിയ ഹാജരാക്കിയാൽ ആയതു ആലോചിച്ചു വേണ്ടതു ചെയ്യുന്നതും, പിന്നീട് കൊണ്ടുവരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ യാതൊന്നുംതന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ലെന്നുള്ള വിവരം ഇതിനാൽ എല്ലാവരേയും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

II

NOTICE OF SALE OF LAND.

It is hereby notified that the undermentioned lands selected out of those attached in satisfaction of arrears due from the present registered land-holders and revenue defaulters named below will be sold by public auction at the place and dates mentioned below or on other days to which the sale may be adjourned. The sale will commence at 1 p. m. and the lands will be knocked down to the highest bidder.

2. The current revenue payable by the purchaser on the lands for the whole (or remainder as the case may be) of the current year is as shown in detail in the statement at foot.

3. Purchasers will be required to deposit 15% of the purchase money at the time of sale and if they fail to pay the remainder of the purchase money within 30 days from the day of sale, the money deposited by them shall be liable to forfeiture.

4. When such deposit shall not be made, nor the remaining purchase money paid up, the lands will be resold at the expense and the risk of the first purchaser.

5. Persons bidding at the sale may be required to state whether they bid on their own account or as agents, and in the latter case to deposit a written authority signed by their principals; otherwise their bids may be rejected.

6. The sale shall be stayed if the defaulter or other person acting on his behalf or claiming an interest in the land tendered the full amount of the arrears of revenue with full interest and other charges, provided such tender be made before the sale is knocked down.

7. The sale will not be final until confirmed by the District Collector and a period of 30 days will be allowed between sale and confirmation to admit of parties aggrieved by any proceeding in connection with such sales presenting appeals. After confirmation of the sale, the lands will be registered in the name of the purchaser and a certificate of sale signed and sealed by the District Collector will be granted to him on payment of the stamp duty thereon.

8. It is to be distinctly understood that Government is not responsible for errors either in the description of the lands or in their estimated extent.

9. Purchasers will also understand that the assessment payable to Government on the land will be liable to alteration at any general revision of the land revenue settlement of the state.

ഭൂമി വില്പനയെപ്പററിയുള്ള നോട്ടീസ്.

താഴെ പറയുന്ന വില്ലേജിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂഉടമസ്ഥന്മാരും ബാക്കി വരുത്തിയിട്ടുള്ളവരുമായ താഴെ പറയുന്നവരുടെ നികുതി ബാക്കിക്കുവേണ്ടി ജപ്തിയാക്കപ്പെട്ടവകളിൽനിന്ന് താഴെ പറയുന്ന ഭൂമികളെ താഴെ പറയുന്ന തീയതിയിലോ മറേറതെങ്കിലും മാററി വെച്ചിട്ടുള്ള തീയതിയിലോ താഴെ വിവരം പറയുന്ന സ്ഥലത്തും

സമയ ഉദ്ദേശിച്ച് പരസ്യമായി ലേലത്തിൽ വില്ക്കുന്നതാണെന്ന് ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ലേലം പകൽ ൧൧ മണിക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതും ഭൂമികൾ കൂടുതൽ സംഖ്യയ്ക്കു വിളിക്കുന്നവർക്കു വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതുമാകുന്നു.

൨. ഭൂമികളെ സംബന്ധിച്ചു ലേലം കൊണ്ടാടുന്നതിലേക്കുള്ള തന്നാണ്ടു നികുതി കൊല്ലം തോറുമുള്ളതോ ബാക്കിയുള്ളതോ ആയ സംഖ്യ ചുവടെ സ്റ്റേറ്റുമെന്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നപ്രകാരമാകുന്നു.

൩. ലേലം കൊള്ളുന്നവർ ലേലസമയത്തു ലേലവിലയിൽ നൂറുക്ക് പതിനഞ്ചുവീതമുള്ള ഒരു സംഖ്യ അനാമത്തു വയ്ക്കേണ്ടതായിരിക്കും. ലേലത്തിൽ ബാക്കി സംഖ്യ ലേലത്തീയതി മുതൽ ൩൦ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവർ തീർക്കാതിരുന്നാൽ അവർ അനാമത്തു വച്ച സംഖ്യ സർക്കാരിലേക്കു മുതൽ കൂട്ടുവാൻ ഇടവരുന്നതാകുന്നു.

൪. അപ്രകാരം അനാമത്തു വയ്ക്കാതിരിക്കുകയോ ലേലവിലയിൽ ബാക്കി തീർക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആ ഭൂമികൾ മുൻലേലക്കാരന്റെ ചെലവിന്മേലും ഉത്തരവാദത്തിന്മേലും വീണ്ടും ലേലം വിളിക്കുന്നതാകുന്നു.

൫. ലേലം വിളിക്കുന്നാളുകളോട് അവർ വിളിക്കുന്നതു സ്വന്തനിലയിലോ കാര്യസ്ഥന്റെ നിലയിലോ എന്നറിയുവാൻ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതും കാര്യസ്ഥന്റെ നിലയിലാണെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ മുതലാളിമാരുടെ ഒപ്പോടുകൂടിയ ഒരു അധികാരപത്രം ഹാജരാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതുമാകുന്നു. അങ്ങിനെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്രകാരം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരെ ലേലത്തിൽനിന്നും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

൬. ബാക്കിവരവുകാരനോ അയാൾക്കു വേണ്ടി മറ്റാരെങ്കിലുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിന്മേൽ അവകാശം കൊണ്ടാടുന്ന വേറെ ആരെങ്കിലുമോ ബാക്കിവച്ച മുഴുവൻ സംഖ്യയും പലിശയും മറ്റു ചെലവുകളും ലേലത്തീയതിക്കു തലേദിവസം അസ്തമനത്തിനുമുമ്പു ഹാജരാക്കുന്നതായാൽ ആ ലേലം നിറുത്തിവയ്ക്കുന്നതാകുന്നു.

൭. ലേലം ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയാലല്ലാതെ തീർച്ചപ്പെടുന്നതല്ല. അങ്ങിനെയുള്ള ലേലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച വല്ല നടപടിയെപ്പറ്റിയും സങ്കടക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അവർക്ക് അപ്പീൽ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നായി ൩൦ ദിവസം ലേലത്തിനും അതു സ്ഥിരപ്പെടുത്തലിന്നും ഇടയിലായി അനുവദിക്കുന്നതുമാകുന്നു. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയാൽ ആ ഭൂമികൾ ലേലംകൊണ്ടവരുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അയാൾ മുദ്രവില ഹാജരാക്കിയാൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ഒപ്പിട്ടു മുദ്രവച്ചതായ ലേലസന്നദ് അയാൾക്കു കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു.

൮. ഭൂമികളുടെ വിവരണത്തിലാകട്ടെ അതുകൾക്ക് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട വിസ്തീർണ്ണത്തിലാകട്ടെ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ആ തെറ്റുകൾക്കു ഗവർമെന്റ് ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ലെന്നും വിശേഷമായി അറിയേണ്ടതാണ്.

൯. ഭൂമിയിന്മേൽ ഗവർമെന്റിലേയ്ക്കു കൊടുക്കേണ്ടുന്ന നികുതി ഈ രാജ്യത്തെ റവന്യൂ സെറ്റിൽമെന്റിനെപ്പറ്റി പൊതുവിൽ വല്ല ഭേദഗതിയും ചെയ്യുന്നതിൽ വച്ചു ഭേദപ്പെടുത്തപ്പെടാവുന്നതാണെന്നുംകൂടി ലേലക്കാരൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(1)

17th May 1954.

Taluk— Cochin-Kanayannur. *Village*— Edavanakad.

Name of defaulter— Mukkath Gorri Ambros.

Nature of default— Income Tax.

Defaulted amount— Rs. 171-12-0 and batta etc.

Date and place of auction— On 22-6-1954 at Edavanakad Village Office.

Particulars of property— Pandaravaka Verumpattom Nilom 64 cents in Sy. No. 100 part. Assessment including Royalty Rs. 2-15-7. Approximate value Rs. 500.

താലൂക്ക്—കൊച്ചി-കണയന്നൂർ.

വില്ലേജ്—എടവനക്കാട്.

കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേര്—മുക്കത്ത് ഗോരി അമ്പ്രോസ്.

കുടിശ്ശിക ഇനം—ആദായനികുതി.

കുടിശ്ശികത്തുക— ൧൭൧ ക. ൧൨ ണ. ബത്ത മുതലായത്.

ലേലത്തീയതിയും സ്ഥലവും — ൧൯൫൪ ജൂൺ ൨൨-ാം൹ എടവനക്കാട് വില്ലേജാഫീസിൽ വച്ച്.

വസ്തുവിവരം — പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം നിലം സർവ്വെ ൧൦൦/ഭാഗം. വിസ്തീർണ്ണം ൬൪ സെന്റ്. നികുതി ൨ ക. ൧൫ ണ. ൭ പൈ. ടി വകകൾ പുതുപ്പള്ളിൽ കൃഷ്ണൻ കുമാരൻ പേരിൽ കയ്യാളുന്നതും ടി ആംബ്രോസിനു ... സിദ്ധിച്ചു സകലവിധമായ അനുഭവങ്ങളോടും.

മതിപ്പുവില—൫൦൦ ക.

(2)

17th May 1954.

Taluk— Cochin-Kanayannur. *Village*— Kuzhuppilly.

Name of defaulter— Maliakkal Thoman Cheriyan.

Nature of default— Sales Tax.

Defaulted amount— Rs. 1,718-12-0 and batta Rs. 1-12-0.

Date and place of auction— On 19th June 1954 at the Village Office, Kuzhupilly, at 11 A. M.

Particulars of property— (1) Nilam 5 cents in Sy. No. 453/3. Assessment Re. 0-5-4. (2) Paramba 11 cents in sub-division No. 4. Assessment Re. 0-1-10. (3) Nilam 24½ cents in Sy. No. 462/11. Assessment Rs. 1-3-1. (4) Paramba 57½ cents in Sy. No. 552/1. Assessment Rs. 4-8-0. (5) Paramba 1 acre 27½ cents in Sy. No. 553/2. Assessment Rs. 4-0-8. (6) Paramba 3 cents in sub-division No. 8. Assessment Re. 0-1-6. (7) Nilam 22 cents in Sy. No. 603/4. Assessment Rs. 1-7-8. (8) Nilam 1 acre 37 cents in Sy. No. 514/3. Assessment Re. 9-2-11 and building in Sy. 553/2 with wood, stones and tiles. Approximate value Rs. 10,000.

താലൂക്ക്—കൊച്ചി-കണയന്നൂർ.

വില്ലേജ്—കുഴുപ്പിള്ളി.

കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേര്—മാളിയേക്കൽ തോമൻ ചെറിയാൻ.

കുടിശ്ശിക ഇനം — വില്പനനികുതി.

കുടിശ്ശികത്തുക — ൧൭൧൮ ക. ൧൨ ണ, ബത്ത ൧ ക. ൧൨ ണ.

ലേലത്തീയതിയും സ്ഥലവും — ൧൯൫൪ ജൂൺ ൧൯-ാം൹ കുഴുപ്പിള്ളി വില്ലേജാഫീസിൽ വച്ച് ൧൧ മണിക്ക്.

വസ്തുവിവരം—(൧) നിലം സർവ്വെ ൪൫൩/൩-ൽ ൫ സെന്റ്. നികുതി ൫ ണ. ൪ പൈ. (൨) പറമ്പ് സർവ്വെ ൪൫൩/൪-ൽ ൧൧ സെന്റ്. നികുതി ൧ ണ. ൧൦ പൈ. (൩) നിലം സർവ്വെ ൪൬൨/൧൧-ൽ ൨൪½ സെന്റ്. നികുതി ൧ ക. ൩ ണ. ൧ പൈ. (൪) പറമ്പ് സർവ്വെ ൫൫൨/൧-ൽ ൫൭½ സെന്റ്. നികുതി ൪ ക. ൮ ണ. (൫) പറമ്പ് സർവ്വെ ൫൫൩/൨-ൽ ൧ ഏക്കർ ൨൭½ സെന്റ്. നികുതി ൪ ക. ൮ പൈ. (൬) പറമ്പ് സർവ്വെ ൫൫൩/൮-ൽ ൩ സെന്റ്. നികുതി ൧ ണ. ൬ പൈ. (൭) നിലം സർവ്വെ ൬൦൩/൪-ൽ ൨൨ സെന്റ്. നികുതി ൧ ക. ൭ ണ. ൮ പൈ. (൮) നിലം സർവ്വെ ൫൧൪/൩-ൽ ൧ ഏക്കർ ൩൭ സെന്റ്. നികുതി ൯ ക. ൨ ണ. ൧൧ പൈ. സർവ്വെ ൫൫൩/൨-ൽ ഉൾപ്പെട്ട കല്ല്, മരം, ഓടുമുതലായവകൊണ്ടുള്ള കെട്ടിടവും.

മതിപ്പുവില ൧൦,൦൦൦ ക.

III

NOTICE OF ATTACHMENT.

Take notice that as you have not paid or shown sufficient cause for the nonpayment of arrears noted below although the said sum has been duly demanded in writing from you, the landed property belonging to you is hereby placed under attachment; and that unless the arrear due by you with interest and other charges be paid within the date specified below the landed property will be placed on nadupattam or brought to sale in due course of law. You will further take notice that from the date of this attachment notice until the date of sale or placing on nadupattam of your land hereby attached, you are, and will be held liable for all kists thereon accruing, and the said kists will be demanded of, and levied from, you as arrears of land revenue. If you have any objection to the land being placed

on nadapattam, you are required to state so within seven days from the date of this notice.

ജപ്തിനോട്ടീസ്.

സെയിൽസ്ടാക്സ് വകയിൽ നിങ്ങൾ തീർക്കേണ്ടതായ താഴെ പറയുന്ന സംഖ്യ ക്രമപ്രകാരം രേഖാമൂലം നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും, തീർപ്പുകളെ തീർക്കാതിരിപ്പാൻ മതിയായ കാരണം കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വകയായിട്ടുള്ള ഭൂസ്വത്ത് ഇതിനാൽ ജപ്തിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ ബാക്കി വച്ച സംഖ്യയും പലിശയും മററു ചെലവുകളും താഴെ പറയുന്ന തീയതിക്കകം തീർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മേൽ ഭൂസ്വത്ത് നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിർത്തുകയോ നിയമപ്രകാരം വില്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാകുന്നു. ഈ ജപ്തിനോട്ടീസിലെ തീയതി മുതൽ ഇതുപ്രകാരം ജപ്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഭൂസ്വത്തിനെ വില്ക്കുകയോ നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിർത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന തീയതിവരെ ആ ഭൂസ്വത്തിന്മേൽ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കിസ്തുകൾക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയാണെന്നും നിങ്ങളെ ഉത്തരവാദിയാക്കുന്നതാണെന്നും ആ വക കിസ്തുകൾ നികുതി ബാക്കിയെപ്പോലെ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയും പിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്നുംകൂടി അറിയേണ്ടതാകുന്നു. ഭൂമി നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിർത്തുന്നതിൽവച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ആക്ഷേപവുമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഈ ജപ്തിനോട്ടീസിലെ തീയതിമുതൽ ഏഴു ദിവസത്തിനകം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുന്നു.

19th May 1954.

Taluk— Cochin-Kanayannur. *Village*— Mattancherry.

Name of defaulter— P. L. Peter, Merchant and Commission Agent, Main Road, Mattancherry.

Nature of arrears— Sales Tax.

Amount due— Rs. 1,409-10-0.

Due date for payment— 31st May 1954.

Particulars of land— Pandaravaka Velupattom Paramba (1) Sy. 219|1 Extent 1 cent. Assessment 3 as. 7 pies. (2) Sy. 219|2. Extent 1 acre 13 cents. Assessment Rs. 10-7-6.

താലൂക്ക്—കൊച്ചി-കണയന്നൂർ.

വില്ലേജ്—മട്ടാഞ്ചേരി.

കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേര്—പി. എൽ. പീറ്റർ, മർച്ചന്റ് ആന്റ് കമ്മീഷൻ ഏജന്റ്, മെയിൻറോഡ്, മട്ടാഞ്ചേരി.

കുടിശ്ശിക ഇനം—വില്പനനികുതി.

ഒടുക്കേണ്ട സംഖ്യ—൧൪൦൯ രൂ. ൧൦ ണ. യും ൦ പൈയും.

തീർക്കേണ്ട തീയതി—൧൯൫൪ മെയ് ൩൧.

വസ്തുവിവരം—പണ്ടാരവക വേലുപാട്ടം പറമ്പ് (൧) സർവ്വേ ൨൧൯/൧-ൽ ൧ സെന്റ്, നികുതി ൩ ണ. ൭ പൈ. (൨) സർവ്വേ ൨൧൯/൨-ൽ ൧ ഏ. ൧൩ സെന്റ്, നികുതി—൧൦ രൂ. ൭ ണ. ൬ പൈ.

മേൽപ്പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തു ഇരിപ്പു കെട്ടിടങ്ങളും മററു ചമയങ്ങളും എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

പി. പത്മനാഭമേനോൻ,
കൊച്ചി-കണയന്നൂർ തഹശീൽദാർ.

Mukundapuram Taluk

പരസ്യം.

(1)

ഡി. ൧൨൨൭/൧൯൫൪.

മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിൽ ഒതുക്കുങ്കര വില്ലേജിൽ പാലക്കാട്ടു ശങ്കരമേനോൻ പെൻഷൻ വാങ്ങിവരവേ മരിച്ചുവെന്നും പെൻഷൻബാക്കി വാങ്ങുന്നതിനു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെന്നു പരേതന്റെ മകൻ കെ. എ. കരുണാകരമേനോൻ, ആനാറവിട്ട് അപേക്ഷിച്ചു അന്വേഷിച്ചു ഒതുക്കുങ്കര വില്ലേജാഫീസർമുഖേന അന്വേഷിച്ചതിൽ ശ്രീ. ശങ്കരമേനോൻ മരിച്ചുവെന്നും പരേതന്റെ അവകാശികളായി ടിയാന്റെ ഭാര്യ കാർത്ത്യായനിഅമ്മയും, മക്കൾ (1) കെ. എ. നാരായണമേനോൻ (2) കെ. എ. കരുണാകരമേനോൻ എന്നിവർ മാത്രമേയുള്ളുവെന്നും അറിവായിരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം അവകാശ സർട്ടിഫിക്കററ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉള്ളവർ ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന തീയതിമുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലമായ തെളിവുകളോടുകൂടി ഈ ആഫീസുമുമ്പാകെ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാണെന്നും അവധി കഴിഞ്ഞോ തപാൽമുഖേനയോ വരുന്ന അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ലെന്നും ആകുന്നു.

(൨)

ഡി. ൭൯൦ ൦/൧൯൫൪.

മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിൽ കല്ലൂർ വില്ലേജിൽ ദേവസ്വം ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ ശാന്തിക്കാരനായിരുന്ന ശ്രീ. ഇറാമൻ മരിച്ചുവെന്നും ടിയാനു കിട്ടേണ്ട ഗ്രാറ്റ്വിറ്റി മുതലായ സംഖ്യകൾ അവകാശ സർട്ടിഫിക്കററ് കിട്ടണമെന്ന് മററും അപേക്ഷിച്ചതനുസരിച്ച് കല്ലൂർ വില്ലേജാഫീസർ മുഖേന അന്വേഷിച്ചതിൽ ശ്രീ. ഇറാമൻ മരിച്ചുവെന്നും പരേതന്റെ അവകാശികളായി ഭാര്യ ശ്രീമതി വള്ളിയും മക്കൾ (൧) കല്യാണി. (൨) മാധവൻ. (൩) കൌസല്യ. (൪) മൈനർ രാമകൃഷ്ണൻ. (൫) രാമൻ. (൬) ഭാസ്കരൻ. മാത്രമേയുള്ളുവെന്നും മൈനർമാരുടെ രക്ഷിതാവു അമ്മയായ വള്ളിയാണെന്നും അറിവായിരിക്കുന്നു. അപേക്ഷപ്രകാരം അവകാശസർട്ടിഫിക്കററ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉള്ളവർ ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന തീയതിമുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലമായ തെളിവുകളോടുകൂടി ഈ ആഫീസുമുമ്പാകെ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അവധി കഴിഞ്ഞോ, തപാൽ മുഖേനയോ വരുന്ന അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

(൩)

ഡി. ൭൦൨൮/൧൯൫൪.

മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിൽ കാട്ടൂർ വില്ലേജിൽ ടി. ജി. കണ്ടപ്പൻ (Teacher, P. S. Peringottukara) ജോലിയിലിരിക്കവേ മരിച്ചുവെന്നും ടിയാനു കിട്ടേണ്ടതായ സംഖ്യ വാങ്ങുന്നതിനു അവകാശ സർട്ടിഫിക്കററ് കിട്ടണമെന്നു പിതാവ് അപേക്ഷിച്ചതനുസരിച്ച് കാട്ടൂർ വില്ലേജാഫീസർ മുഖേന അന്വേഷിച്ചതിൽ ശ്രീ. കണ്ടപ്പൻ മരിച്ചുവെന്നും പരേതന്റെ അവകാശികളായി പിതാവ് തട്ടാർ പറമ്പിൽ ഗണപതിയും മാതാവ് കറമ്പയും അനുജന്മാർ മൈനർ രാമനും, വേലായുധനും മാത്രമേയുള്ളുവെന്നും ശ്രീ കണ്ടപ്പൻ ൧ കൊല്ലം മുമ്പ് വിവാഹം ചെയ്തിരുന്ന സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ൩ മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആചാരപ്രകാരം ഒഴിവാക്കിയെന്നും അതിൽ കുട്ടികളില്ലെന്നും അറിവായിരിക്കുന്നു. അപേക്ഷപ്രകാരം അവകാശസർട്ടിഫിക്കററ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും ആക്ഷേപം ഉള്ളവർ ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന തീയതിമുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലമായ തെളിവുകളോടുകൂടി ഈ ആഫീസുമുമ്പാകെ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അവധി കഴിഞ്ഞോ തപാൽമുഖേനയോ വരുന്ന അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

പരസ്യം.

ഡി. പി. ൨. ൩൧൭൩/൧൯൫൪.

൧൯൫൪ മെയ് ൧൨.

൧൯൫൪ മെയ് ൧൧-ാംനു ശനിയാഴ്ച ഇരിങ്ങാലക്കുട കമ്പോളത്തിലെ നിരക്ക് നിലവാരം.

നെല്ല്	൨	൧൩	൦
അരി	൬	൯	൦
കുരുമുളക് കണ്ടി ൧-ക്ക രൂ. ൧൨൫൦		൦	൦
അടയ്ക്ക ഇടങ്ങഴി ൧-ക്ക രൂ. ൧൫		൦	൦

EXTRACT FROM THE MARRIAGE REGISTER UNDER COCHIN NAYAR REGULATION FOR THE YEAR—1952.

വരിക്രമനമ്പർ	പാർട്ടികളുടെ റിപ്പോർട്ട് താലൂക്കിൽ കിട്ടിയ തീയതി	ഭർത്താവിന്റെ പേരും വിവരവും വാസസ്ഥലവും	ഭാര്യയുടെ പേരും വിവരവും	മൈനർ ആണെങ്കിൽ രക്ഷകർത്താവിന്റെ പേരും വിവരവും	വിവാഹം നടന്ന സ്ഥലവും തീയതിയും	ഇതു ... അയച്ച തീയതി
[illegible]	[illegible]	മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് ... വില്ലേജിൽ ... അമ്മ ... മകൻ ..., [illegible] വയസ്സ്.	മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് ഇരിങ്ങാലക്കുട വില്ലേജിൽ ... കുട്ടി അമ്മ സരസ്വതി, [illegible] വയസ്സ്.	...	ഗൃഹത്തിൽവച്ച് [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	പറവൂർ താലൂക്ക പറവൂ ... വീട്ടിൽ സി. എൻ. അനന്തൻപിള്ളയുടെ മകനും ... താലൂക്ക ... പകുതി ... വലിയകുന്നത്ത് ... പുത്തൻവീട്ടിൽ കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ, [illegible] വയസ്സ്.	മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് ... വില്ലേജിൽ പുതിയാട്ടിൽ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അമ്മ മകൾ സരസ്വതി അമ്മ [illegible] വയസ്സ്.	...	ഗൃഹത്തിൽവച്ച് [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക ... വില്ലേജിൽ ... നാരായണി അമ്മ മകൻ [illegible] വയസ്സ് ശിവരാമൻ മേനോൻ.	മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക ... വില്ലേജിൽ ... [illegible] വയസ്സ് ഇന്ദിര അമ്മ.	...	ഗൃഹത്തിൽവച്ച് [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്ക ... പകുതി ... വീട്ടിൽ ... മകൻ [illegible] വയസ്സ് ജനാർദ്ദനൻനായർ B. A., Assistant Sales-tax Officer, Irinjalakuda.	മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് ഇരിങ്ങാലക്കുട വില്ലേജിൽ ... ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അമ്മ മകൾ [illegible] വയസ്സ് സരോജിനി അമ്മ (Hindi Pandit.)	...	ഗൃഹത്തിൽവച്ച് [illegible]	[illegible]
	[illegible]	പൊന്നാനി താലൂക്ക ... ശ്രീദേവി അമ്മ മകൻ [illegible] വയസ്സ് ... നായർ	മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് ... വില്ലേജിൽ ... വീട്ടിൽ ... അമ്മ മകൾ [illegible] വയസ്സ് ... അമ്മ	...	ഗൃഹത്തിൽവച്ച് [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	കൊച്ചി കണയന്നൂർ താലൂക്ക ... വില്ലേജിൽ ... നാരായണി അമ്മ മകൻ [illegible] വയസ്സ് രാജൻ.	മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് ഇരിങ്ങാലക്കുട വില്ലേജിൽ ... മാധവി അമ്മ മകൾ [illegible] വയസ്സ് ജാനകി.	...	ഇരിങ്ങാലക്കുട [illegible] വാർഡിൽ [illegible] നമ്പർ വീട്ടിൽവച്ചു [illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	തൃശ്ശിവപേരൂർ താലൂക്ക തൃശ്ശിവപേരൂർ വില്ലേജിൽ ... വീട്ടിൽ നാരായണി അമ്മ മകൻ [illegible] വയസ്സ് കൊച്ചുണ്ണി മേനോൻ.	മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് ... വില്ലേജിൽ ... വീട്ടിൽ ... കുട്ടി അമ്മ മകൾ [illegible] വയസ്സ് ...	...	ഗൃഹത്തിൽവച്ച് [illegible]	[illegible]

ഇരിങ്ങാലക്കുട.

ജി. വാമനൻ നമ്പ്യാർ,
തഹശീൽദാർ.

NOTICE OF SALE OF LAND.

It is hereby notified that the undermentioned lands selected out of those attached in satisfaction of arrears due by the person mentioned below, the present registered land-holder and revenue defaulter will be sold by public auction at the place and date mentioned below or other day to which the sale may be adjourned. The sale will commence at 11 A. M. and the lands will be knocked down to the highest bidder.

2. The amount payable by the purchaser on the lands for the whole (or remainder as the case may be) of the current year is as shown in detail in the statement at foot.

3. Purchasers will be required to deposit 15% of the purchase money at the time of sale, and if they fail to pay the remainder of the purchase money within 30 days from the day of sale, the money deposited by them shall be liable to forfeiture.

4. When such deposits shall not be made, nor the remaining purchase money paid up, the lands will be resold at the expense and the risk of the first purchaser.

5. Persons bidding at the sale may be required to state whether they bid on their own account or as agents, and in the latter case to deposit a written authority signed by their principals; otherwise their bids may be rejected.

6. The sale shall be stayed if the defaulter or other person acting on his behalf or claiming an interest in the land tenders the full amount of the arrears of revenue with interest and other charges, provided such tender be made before sunset on the day previous to that appointed for the sale.

7. The sale will not be final until confirmed by the District Collector and a period of 30 days will be allowed between the sale and confirmation to admit of parties aggrieved by any proceeding in connection with such sales presenting appeals. On confirmation of the sale, the lands will be registered in the name of the purchaser and a certificate of sale signed and sealed by the District Collector will be granted to him on payment of the stamp duty thereon.

8. It is to be distinctly understood that Government is not responsible for errors either in the description of the lands or in their estimated extent.

9. Purchasers will also understand that the assessment payable to Government on the land will be liable to alteration at any general revision of the Land Revenue Settlement of the State.

ഭൂമിവില്പനയെപ്പററിയുള്ള നോട്ടീസ്.

താഴെ പറയുന്ന വില്ലേജിൽ ഉൾപ്പെട്ടതും ഭൂമിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പട്ടാദാരനും നികുതി കുടിശ്ശികക്കാരനുമായ താഴെ പറയുന്ന ആളുടെ ആദായനികുതി ബാക്കിക്കുവേണ്ടി ജപ്തിയാക്കപ്പെട്ടതുകളിൽനിന്ന് താഴെ പറയുന്ന ഭൂമികളെ താഴെ പറയുന്ന തീയതിയിലോ മററു തീയതിക്കു മാററി വയ്ക്കുന്നതായാൽ ആ തീയതിയിലോ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥലത്തുവച്ച് പരസ്യമായി ലേലത്തിൽ വിൽക്കുന്നതാണെന്ന് ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ലേലം പകൽ ൧൧ മണിക്കാരംഭിക്കുന്നതും ഭൂമികൾ കൂടുതൽ സംഖ്യ വിളിക്കുന്നാൾക്കു വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതുമാകുന്നു.

൨. ഭൂമികളെ സംബന്ധിച്ചു ലേലം കൊള്ളുന്നയാൾ കൊടുക്കേണ്ടതായ നടപ്പുകൊല്ലത്തെ നികുതി മുഴുവനുമോ ബാക്കിയുള്ളതോ ആയ സംഖ്യ ചുവടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റുമെൻറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നപ്രകാരം ആകുന്നു.

൩. ലേലം കൊള്ളുന്നവർ ലേലസമയത്തു ലേലവിലയിൽ നൂറേക്ക് ൧൫ വീതമുള്ള ഒരു സംഖ്യ അന്നേരത്തു വെക്കേണ്ടതായിരിക്കും. ബാക്കിസംഖ്യ ലേലംതീയതിമുതൽ ൩൦ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവർ തീർക്കാതിരുന്നാൽ അവർ അന്നേരത്തുവച്ച സംഖ്യ സർക്കാരിലേക്കു മുതൽകൂട്ടുവാൻ ഇടവരുന്നതാകുന്നു.

൪. അപ്രകാരം അന്നേരത്തു വെക്കാതിരിക്കുകയോ ലേലവിലയിൽ ബാക്കി തീർക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആ ഭൂമികൾ മുൻലേലക്കാരൻെറ ചെലവിന്മേലും ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്മേലും രണ്ടാമതു ലേലം വിളിക്കുന്നതാകുന്നു.

൫. ലേലംവിളിക്കുന്ന ആളുകളോട് അവർ വിളിക്കുന്നതു സ്വന്തംനിലയിലോ കാര്യസ്ഥൻെറ നിലയിലോ എന്നറിയുവാൻ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതും കാര്യസ്ഥൻെറ നിലയിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ മുതലാളിമാരുടെ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു അധികാരപത്രം ഹാജരാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതും ആകുന്നു. അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്രകാരം നടത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലേലംവിളികൾ നിഷേധിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

൬. ബാക്കിവച്ച കുടിശ്ശികക്കാരനോ അയാൾക്കുവേണ്ടി മറെറാരാളോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിന്മേൽ അവകാശം കൊണ്ടാടുന്ന വേറെ ആളോ ബാക്കി വെച്ച മുഴുവൻ സംഖ്യയും പലിശയും മററു ചെലവുകളും ലേലത്തിനു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസത്തിൻെറ തലേ ദിവസം അസ്തമനത്തിനു മുമ്പ് ഹാജരാക്കുന്നതായാൽ ആ ലേലം നിർത്തിവെക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൭. ലേലം ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയാലല്ലാതെ തീർച്ചപ്പെടുന്നതല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ലേലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വല്ല നടപടിയെപ്പററിയും സങ്കടക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അവർക്ക് അപ്പീൽ ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ൩൦ ദിവസത്തെ ഇട ലേലത്തിനും അതു സ്ഥിരപ്പെടുത്തലിനും ഇടയിലായി അനുവദിക്കുന്നതാകുന്നു. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയാൽ ആ ഭൂമികൾ ലേലംകൊണ്ടയാളുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതും മുദ്രവില ഹാജരാക്കിയാൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ഒപ്പിട്ട മുദ്ര വെച്ചിട്ടുള്ള ലേലസന്നത് അയാൾക്കു കൊടുക്കുന്നതുമാകുന്നു.

൮. ഭൂമികളുടെ വിവരണത്തിലോ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള വിസ്തീർണ്ണത്തിലോ ഉള്ള തെററുകൾക്കു ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ലെന്നു വിശേഷമായി അറിയേണ്ടതാണ്.

൯. ഭൂമിയിന്മേൽ ഗവൺമെൻറിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട നികുതി ഈ സംസ്ഥാനത്തിലെ ഭൂനികുതി സെററിൽമെൻറിൽ പൊതുവിൽ വല്ല ഭേദഗതിയും ചെയ്യുന്നതിൽ വെച്ചു ഭേദപ്പെടുത്താവുന്നതാണെന്നും കൂടി ലേലക്കാരൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്.

7th May 1954.

Taluk — Trichur *Village*— Ollukkara.

Name of defaulter Eledath Hassankani Kasim.

Amount defaulted— Rs. 105-1-0 and batta.

Nature of default— Income-tax.

Date and place of sale— 24th June 1954, Ollukkara Village Office.

SCHEDULE.

Paramba Pandaravaka Verumpattom Sy. No. 596/4 of Ollukkara Village with the house and all improvements thereon. Extent 61 cents. Assessment Re. 0-4-11. Approximate value Rs. 500.

താലൂക്ക്—തൃശ്ശിവപേരൂർ. വില്ലേജ്—ഒല്ലൂക്കര.

കുടിശ്ശികക്കാരൻെറ പേര്—ഏളേടത്ത് ഹസ്സൻ കനി മകൻ കാസിം.

കുടിശ്ശികസംഖ്യ—൧൦൫–൧–൦ ബത്തായും.

കുടിശ്ശിക ഇനം—ആദായനികുതി.

ലേലസ്ഥലവും തീയതിയും—ഒല്ലൂക്കര വില്ലേജാഫീസ്, ൨൪ ജൂൺ ൫൪.

വസ്തുവിവരം.

ഒല്ലൂക്കര വില്ലേജിൽ പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പും അതിൽ ഉള്ള സകല കെട്ടിടങ്ങളും ഫലവൃക്ഷങ്ങളും സർവ്വേ നമ്പർ ൫൯൬/൪, വിസ്തീർണ്ണം—൦. ൬൧ സെൻറ്, നികുതി—൦-൪-൧൧.

മതിപ്പുവില ൫൦൦ക.

തൃശ്ശിവപേരൂർ. തഹശീൽദാർ, (ഒപ്പ്)

Cranganur Taluk

NOTICE OF SALE OF LAND.

It is hereby notified that the undermentioned lands selected out of those attached in satisfaction of arrears due by the persons mentioned below the present registered landholders and revenue defaulters, will be sold by public auction at the places and dates mentioned below or other day to which the sale may be adjourned. The sale will commence at 11 a. m. and the lands will be knocked down to the highest bidder.

2. The amount payable by the purchaser on the lands for the whole (or remainder as the case may be)

of the current year is as shown in detail in the statement at foot.

3. Purchasers will be required to deposit 15 per cent of the purchase money within 30 days from the day of sale. The money deposited by them shall be liable to forfeiture.

4. When such deposit shall not be made, nor the remaining purchase money paid up, the lands will be resold at the expense and the risk of the first purchaser.

5. Persons bidding at the sale may be required to state whether they bid on their own account or as agents, and in the latter case to deposit a written authority signed by their principals; otherwise their bids may be rejected.

6. The sale shall be stayed if the defaulter or other person acting on his behalf or claiming an interest in the land tenders the full amount of the arrears of revenue with interest and other charges provided such tenders be made before the sale is knocked down.

7. The sale will not be final until confirmed by the District Collector and a period of 30 days will be allowed between sale and the confirmation to admit of parties aggrieved by any proceeding in connection with such sales presenting appeals. On confirmation of the sale, the lands will be registered in the name of the purchaser and a certificate of sale signed and sealed by the District Collector will be granted to him on payment of the stamp duty thereon.

8. It is to be distinctly understood that Government is not responsible for errors either in the description of the lands or in their estimated extent.

9. Purchasers will also understand that the assessment payable to Government on the land will be liable to alteration at any general revision of the land Revenue Settlement of the State.

ഭൂമി വില്പനയെപ്പറ്റിയുള്ള നോട്ടീസ്.

താഴെ പറയുന്ന വില്ലേജിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂമിയുടെ കൈവശക്കാരോ രജിസ്റ്ററുടമസ്ഥരോ ആയ താഴെപറയുന്നവരുടെ നികുതി ബാക്കിക്കുവേണ്ടി ജപ്തിയാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിൽനിന്ന് താഴെപറയുന്ന ഭൂമികളെ താഴെ പറയുന്ന തീയതിയിലോ മറ്റു തീയതികളിലോ ആവശ്യമെന്നുവരുന്നതായാൽ ആ തീയതിയിലോ താഴെ പറയുന്ന സ്ഥലത്തുവച്ചു പരസ്യമായി ലേലത്തിൽ വിൽക്കുന്നതാണെന്ന ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ലേലം രാവിലെ 11 മണിക്കാരംഭിക്കുന്നതും ഭൂമികൾ കൂട്ടത്തിൽ സംഖ്യയനുസരിച്ച് വിളിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

2. ഭൂമികളെ സംബന്ധിച്ചു ലേലം കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായ അതാതിന്റെ നികുതി കൊല്ലം ഒടുക്കിയിട്ടുള്ളതോ ബാക്കിയുള്ളതോ ആയ സംഖ്യ ചോടെ സ്റ്റേറ്റുമെന്റിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രകാരം ആകുന്നു.

3. ലേലം കൊണ്ടവർ ലേലസമയത്ത് ലേലവിലയിൽ നൂറുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചു വീതമുള്ള ഒരു സംഖ്യ അനാമത്തു വച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം. ലേലത്തിൽ ബാക്കി സംഖ്യ ലേലതീയതി മുതൽ പതിനഞ്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവർ തീർക്കാതിരുന്നാൽ അവർ അനാമത്തു വച്ച സംഖ്യ സർക്കാരിലേക്കു മുതൽ കൂട്ടുവാൻ ഏർപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

4. അപ്രകാരം അനാമത്തു വയ്ക്കാതിരിക്കുകയും ലേലവിലയിൽ ബാക്കി തീർക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ആ ഭൂമികൾ മുൻലേലക്കാരന്റെ ചെലവിന്മേലും ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്മേലും രണ്ടാമതു ലേലം വിളിക്കുന്നതാകുന്നു.

5. ലേലം വിളിക്കുന്നവരോടു അവര വിളിക്കുന്നതു സ്വന്തനിലയിലോ കാര്യസ്ഥന്റെ നിലയിലോ എന്നറിയുവാൻ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതും കാര്യസ്ഥന്റെ നിലയിലാണെങ്കിൽ അവരുടെ മുതലാളികളുടെ ഒപ്പോടുകൂടിയ ഒരു അധികാരപത്രം ഹാജരാക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതും ആകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യപ്പെട്ടപ്രകാരം ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലേലംവിളി നിരസിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

6. ബാക്കി വരുത്തിയവനോ അവനുവേണ്ടി മറ്റാരെങ്കിലുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിന്മേൽ അവകാശം കൊണ്ടുവരുന്ന വേറെ ആരെങ്കിലുമോ ബാക്കിവച്ച മുഴുവൻ സംഖ്യയും പലിശയും മറ്റു ചെലവുകളും ലേലത്തിൽ തീർപ്പാകുന്നതിനു മുമ്പ് ഹാജരാക്കുന്നതായാൽ ആ ലേലം നിറുത്തിവയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു.

7. ലേലം ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയാലല്ലാതെ തീർച്ചപ്പെടുന്നതല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ലേലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചു വല്ല നടപടിയെപ്പറ്റിയും സങ്കടക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ അവക്ക് അപ്പീൽ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നായി 30 ദിവസത്തെ ഒരു ലേലത്തിനും അതു സ്ഥിരപ്പെടുത്തലിനും ഇടയിലായി അനുവദിക്കുന്നതും ആകുന്നു. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയാൽ ആ ഭൂമികൾ ലേലം കൊണ്ടാളുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അവയുടെ മുദ്രവില ഹാജരാക്കിയാൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ ഒപ്പിട്ട് മുദ്രവച്ചതായ ലേലസന്നത് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു.

8. ഭൂമിയുടെ വിവരണത്തിലാകട്ടെ അവയ്ക്ക് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട വിസ്തീർണ്ണത്തിലാകട്ടെ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ആ തെറ്റുകൾക്ക് ഗവണ്മെന്റ് ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ലെന്നു വിശേഷമായി അറിയേണ്ടതാകുന്നു.

9. ഭൂമിയിന്മേൽ ഗവണ്മെന്റിലേക്കു കൊടുക്കേണ്ടുന്ന നികുതി ഈ രാജ്യത്തെ റവന്യൂ സെറ്റിൽമെന്റിനെപ്പറ്റി സാമാന്യമായി വല്ല ഭേദഗതിയും ചെയ്യുന്നതിൽവച്ചു ഭേദപ്പെടുത്താവുന്നതാണെന്നും കൂടി ലേലക്കാരൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

16th May 1954.

Taluk— Cranganore. *Village* Pullut.

Name of defaulter— Palakulangara Kizhakke Srambikal Madathil Narayana Iyer Krishna Patar.

Amount defaulted Rs. 1,142-3-0.

Nature of default — Agricultural Income-tax.

Place and date of auction— Taluk Office, Cranganore, on 20-6-1954.

Description of land — (Schedule attached).

താലൂക്ക്— കൊടുങ്ങല്ലൂർ. വില്ലേജ്— പുല്ലൂറ്റ്.

കുടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേര്— പാലക്കുളങ്ങര കിഴക്കെ സ്രാമ്പിക്കൽ മഠത്തിൽ നാരായണയ്യർ കൃഷ്ണ പട്ടർ (മഠിച്ചു.)

(അവകാശികൾ— ടിയാൻ നാരായണയ്യൻ മകൾ കൃഷ്ണയ്യർ (മുതൽപേർ.)

കുടിശ്ശികത്തുക — 1142 രൂ. 3 ണ. യും (1140 രൂ. 15 ണ. പ്രോസസ്സ് ഫീസ് 2 രൂ. 4 ണ. യും.)

കുടിശ്ശിക ഇനം— കാർഷികാദായനികുതി.

ലേലത്തീയതിയും സ്ഥലവും — 1954 ജൂൺ 20-ാം തീയതി കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് കച്ചേരിയിൽ വച്ച്.

വസ്തുവിവരം.

ഭൂമിയുടെ ഡിവിഷൻ വിവരം	സർവ്വെ സബ് നമ്പർ	വിസ്തീർണ്ണം ഏ.	സെ.		നികുതി ക.	ണ.	സ.
[illegible]	436|3	..	12		2	2	4
	417|12	..	28		1	14	5
	417|2	..	38		2	9	4
	415|4	..	39		1	11	2
	417|13	..	21		1	6	10
	417|14	..	15	1,8	1	..	6
	427|2	1	21		..	9	11
	428|14	..	96		4	2	5
	433|2	..	20		3	9	4
	4	..	24		4	4	10
	5	..	10		1	12	8
	6	..	01		..	2	10
	7	..	11		1	15	6
	434|3	..	03		..	5	6
	4	..	02		..	5	9
	436|5	..	12		2	2	4
	437|2	..	18		3	3	7
	637	..	25		1	14	..
	640	..	31		2	5	2
	641	..	19		1	6	10
	642	..	16		1	3	2

വിവരം.	നമ്പർ.	ഏ.	സെ.	ക.	ണ.	സ
ഇതേ വില്ലേജിൽ ... വക	412/1	5	78	15	12	5
	412/10	9	42	25	11	4
	414/1	..	17	1	4	6
	414/3	..	13	..	15	7
	414/4	..	21	1	9	3
	414/5	..	20¼	1	8	4
	424/1	8	92	24	5	6
	424/5	5	98	16	5	1
	430/15	3	53	15	..	10
	430/2	..	34	1	2	6
	430/4	1	14	3	14	2
	430/9	..	28	..	15	3
	432	37	82	103	3	6
	434/2	17	20	46	15	1
	435/2	..	85	5	3	6
	436/2	60	65	165	8	5
	433/1	..	84	5	2	7
	441	33	20	90	9	9
	429/1	..	16	..	15	8
	430/1	7	44	25	6	1

(ഒപ്പ്.)
...കളക്ടർ. തഹശീൽദാർ.

Kunnathunad Taluk

൧൧൨൯ മെയ് മാസം ൧൨.

കുന്നത്തുനാട് താലൂക്ക് കച്ചേരിയിൽനിന്നും ൧൧൨൯-ലെ ൭-ം ആക്ട് ൨൬-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു്.

ഇതിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ ... വില്ലേജിൽ ... വക കരമൊഴിവുകൾ ... കുടിശ്ശികകൾ ... നോട്ടീസ് കൊടുത്ത അവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും ... കുടിശ്ശികക്കാരുടെ ... വില്ലേജാഫീസർ ജപ്തിചെയ്തു ... ജപ്തി ... കുടിശ്ശികകളും ... ദിവസത്തിനകം വില്ലേജ് ആഫീസിൽ ... നിയമപ്രകാരം ലേലം ... ചെയ്യപ്പെടും.

ജപ്തിപ്പട്ടിക.

(൧) ... വില്ലേജിൽ ... വക ... നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ ടി വില്ലേജിൽ ... കരയിൽ ... വീട്ടിൽ ... നായർ ... തീർവ്വയിലേയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ... സെന്റ പുരയിടം.

(൨) ടി വില്ലേജിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരിയായ ടി വില്ലേജിൽ ... കരയിൽ ... തീർവ്വയിലേയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ... സെന്റ നിലം.

(൩) ടി വില്ലേജിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ ടി വില്ലേജിൽ ... കരയിൽ ... തീർവ്വയിലേയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ... സെന്റ നിലം.

(൪) ടി വില്ലേജിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ പള്ളിപ്പുറം കരയിൽ ... തീർവ്വയിലേയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ... സെന്റ നിലം.

(൫) ടി വില്ലേജിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ പള്ളിപ്പുറം കരയിൽ ... തീർവ്വയിലേയ്ക്കു ...

തീർവ്വയിലേയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ... സെന്റ നിലം.

(൬) ടി വില്ലേജിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ ടി കരയിൽ ... തീർവ്വയിലേയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ... സെന്റ പുരയിടം.

(൭) ടി വില്ലേജിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ ടി കരയിൽ ... തീർവ്വയിലേയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ... സെന്റും ... സെന്റും കൂടെ ... സെന്റ് നിലം.

(൮) ടി വില്ലേജിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ ടി കരയിൽ ... തീർവ്വയിലേയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ... സെന്റ് നിലം.

(൯) ടി വില്ലേജിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ വടക്കേവാഴക്കുളം കരയിൽ ... തീർവ്വയിലേയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ... സെന്റ പുരയിടം.

(൧൦) ടി വില്ലേജിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ പള്ളിപ്പുറം കരയിൽ ... തീർവ്വയിലേയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ... സെന്റ നിലം.

(൧൧) ടി വില്ലേജിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ പള്ളിപ്പുറം കരയിൽ ... തീർവ്വയിലേയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ... സെന്റ നിലം.

(൧൨) ടി വില്ലേജിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരിയായ വടക്കേവാഴക്കുളം കരയിൽ ... തീർവ്വയിലേയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ... സെന്റ നിലം.

(൧൩) ടി വില്ലേജിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരിയായ വടക്കേവാഴക്കുളം കരയിൽ ... തീർവ്വയിലേയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ... സെന്റ നിലം.

(൧൪) ടി വില്ലേജിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ പള്ളിപ്പുറം കരയിൽ ... തീർവ്വയിലേയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ... സെന്റ നിലം.

(൧൫) ടി വില്ലേജിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരിയായ ടി കരയിൽ ചേലപ്പള്ളി ... തീർവ്വയിലേയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ... സെന്റ പുരയിടം.

(൧൬) ടി വില്ലേജിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ ടി കരയിൽ ... നാരായണപിള്ള ... തീർവ്വയിലേയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ... സെന്റ് നിലം.

(൧൭) ടി വില്ലേജിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ ... കരയിൽ ... തീർവ്വയിലേയ്ക്കു ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ... സെന്റും ... സെന്റും കൂടെ ... സെന്റ നിലം.

(൧൮) ടി വില്ലേജിൽ ...-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർക്കാരനായ ... കരയിൽ ... ഗോവിന്ദൻനായർ ...

സ. തിരുക്കണത്തിലേയ്ക്കു് ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റ് നിലം.

([illegible]) ടി വില്ലേജിൽ [illegible]-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ പള്ളിപ്പുറം കരയിൽ കന്നപ്പള്ളി [illegible] വടമന ദീതിയൻ [illegible] രൂ. [illegible] സ. തിരുക്കണത്തിലേയ്ക്കു് ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ [illegible]-യിൽ [illegible] സെന്റ് നിലം.

([illegible]) ടി വില്ലേജിൽ [illegible]-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ പള്ളിപ്പുറം കരയിൽ കന്നപ്പള്ളി [illegible] വടമന ദീതിയൻ സെയ്തുമുഹമ്മദ് [illegible] രൂ. [illegible] സ. തിരുക്കണത്തിലേയ്ക്കു് ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ [illegible]-യിൽ [illegible] സെന്റ് നിലം.

([illegible]) ടി വില്ലേജിൽ [illegible]-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ ടി കരയിൽ പടിപ്പുരക്കൽ [illegible] പാക്കം വടക്കൻ സെയ്തു് [illegible] [illegible] രൂ. [illegible] സ. തിരുക്കണത്തിലേയ്ക്കു് ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റ് പുരയിടം.

([illegible]) ടി വില്ലേജിൽ [illegible]-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ വടക്കേ [illegible] കരയിൽ [illegible] കടി [illegible] ഉമ്മർകുട്ടി മൂസാൻ [illegible] രൂ. [illegible] സ. തിരുക്കണത്തിലേയ്ക്കു് ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ [illegible]-യിൽ [illegible] സെന്റ് പുരയിടം.

(2)

ജപ്തി നോട്ടീസ്.

[illegible]-ലെ VII-ാം ആക്ടായ കരം പിരിവു് ആക്ട് [illegible]-ാം വകുപ്പ്.

താഴെപ്പറയുന്ന ആളിനുള്ള ജപ്തിനോട്ടീസ്.

ചുവടെ പട്ടികയിൽ പറയുന്നതും നിങ്ങൾ തിരിക്കേണ്ടതുമായ [illegible] ക്രമപ്രകാരം [illegible] നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും തീർച്ചയാക്കപ്പെട്ടിരിക്കാതിരിപ്പാൻ മതിയായ കാരണം കാണിക്കയോ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വകയായിട്ടുള്ളതും [illegible] ഇതിലേയ്ക്കു [illegible] വസ്തു ഇതിനാൽ ജപ്തിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ [illegible] സംഖ്യയും മറ്റു ചിലവുകളും [illegible] [illegible] തീർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തു നിയമപ്രകാരം വിൽക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്നും നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. ഈ ജപ്തിനോട്ടീസിലെ തീയതി മുതൽ ഇതുപ്രകാരം ജപ്തിയായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വസ്തുവിനെ വിൽക്കുന്ന തീയതിവരെ ആ വസ്തുവിന്മേൽ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കിസ്തുകൾക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയാണെന്നും ഉത്തരവാദിയാക്കുന്നതാണെന്നും ആ വക കിസ്തുകൾ [illegible] നിങ്ങളോടു ആവശ്യപ്പെടുകയും പിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്നും കൂടെ അറിയിക്കുന്നു.

പട്ടിക.

[illegible] മെയ് [illegible]

താലൂക്ക്—കുന്നത്തുനാട്.

വില്ലേജ്—പെരുമ്പാവൂർ.

കടിശ്ശികക്കാരന്റെ പേര്—പെരുമ്പാവൂർ വില്ലേജു പെരുമ്പാവൂർകര പെരുമ്പാവൂർ [illegible] കച്ചവടം [illegible] പി. കുഞ്ഞഹമ്മദ് പെരുമ്പാവൂർ, വില്ലേജിൽ [illegible]-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽപ്പെട്ട പണ്ടാരവക [illegible] സർവ്വെ [illegible] സെന്റ് പുരയിടവും അതിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും, സർവ്വെ [illegible] സെന്റ് സ്ഥലവും അതിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും, സർവ്വെ [illegible] സെന്റും; [illegible] സെന്റുംകൂടി [illegible] സെന്റ് സ്ഥലവും, അതിലുള്ള മാളികകെട്ടിടവും.

കടിശ്ശികയുടെ സ്വഭാവവും തുകയും—[illegible] കടിശ്ശിക വകയിൽ [illegible] രൂ. [illegible]

വസ്തുവിവരം.

സർവ്വെ [illegible] സെന്റ് സ്ഥലത്തിനു വരുന്ന മതിപ്പുവില [illegible] രൂ.

ടി സ്ഥലത്തുള്ള [illegible] കെട്ടിടം [illegible], [illegible] കെട്ടിടം [illegible], ഇവകൾക്കു വരുന്ന മതിപ്പുവില [illegible] രൂ.

സർവ്വെ [illegible] സെന്റിനുവരുന്ന മതിപ്പുവില സ്ഥലത്തിനു [illegible] രൂ.

ടി സ്ഥലത്തുള്ള കെട്ടിടം [illegible] വരുന്ന മതിപ്പുവില [illegible] രൂ.

സർവ്വെ [illegible] നമ്പരുകളിൽ [illegible] സെന്റ് സ്ഥലത്തിനു വരുന്ന മതിപ്പുവില [illegible] രൂ.

ടി സ്ഥലത്തുള്ള മാളികകെട്ടിടത്തിനു വരുന്നമതിപ്പുവില [illegible] രൂ.

ആകെ [illegible] ക.

കെ. ഗോപാലൻ [illegible],
കുന്നത്തുനാട് താലൂക്ക് തഹശീൽദാർ.

പെരുമ്പാവൂർ.

Parur Taluk

പരസ്യം.

[illegible] മെയ് [illegible]

പറവൂർ താലൂക്ക കച്ചേരിയിൽനിന്നും [illegible]-ാം ആക്ട് [illegible]-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം സ്ഥാവരവസ്തു ജപ്തിചെയ്യുന്ന വകയ്ക്കുള്ള നോട്ടീസ്.

പറവൂർ താലൂക്കിൽ [illegible] വില്ലേജിൽ [illegible]-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ [illegible] കരയിൽ [illegible] വി. വി. [illegible] എന്ന വിളിക്കുന്ന [illegible] പിള്ളി [illegible] [illegible] ഡിസ്ട്രിക്ട് [illegible] [illegible] ലേലംവകയിൽ ഈടാക്കേണ്ട ബാക്കി സംഖ്യയായ [illegible] രൂ. [illegible] പൈസ തീർത്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ടിയാൻവക താഴെ വിവരം പറയുന്ന വസ്തു ജപ്തിചെയ്തിരിക്കുന്നു. മേൽവിവരിച്ച തുകയും ഡിമാന്റ് [illegible]-യും കൂടി വകയിൽ [illegible] രൂ. [illegible] പൈസ ചെലവുസഹിതം [illegible] ദിവസത്തിനകം ഇവിടെ [illegible] ഒടുക്കണം. അങ്ങിനെ ഒടുക്കാത്ത പക്ഷം പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തു നിയമപ്രകാരം വിൽക്കപ്പെടും.

വസ്തുവിവരം.

പറവൂർതാലൂക്ക് [illegible] വില്ലേജിൽ [illegible]-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ [illegible] [illegible]-ാം നമ്പർ [illegible] കടിശ്ശികക്കാരന്റെ മക്കളും മൈനർകളും ആയ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ കിടക്കുന്നതുമായ സർവ്വെ [illegible]-ാം നമ്പർ [illegible] വക [illegible] ഏക്കർ നിലവും സർവ്വെ [illegible] നമ്പർ പണ്ടാരവക പാട്ടം [illegible] സെന്റ നിലവും സർവ്വെ [illegible]-ാം നമ്പർ [illegible] നമ്പൂരിവക കാണം [illegible] സെന്റ് നിലവും ഉൾപ്പെടെ [illegible] ഏക്കർ [illegible] സെന്റ് നിലം തന്നെ.

(2)

[illegible] മെയ് [illegible]

പറവൂർ താലൂക്കുകച്ചേരിയിൽനിന്നും [illegible]-ലെ [illegible]-ാം ആക്ട് [illegible]-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

[illegible] വില്ലേജിൽ [illegible]-ാം നമ്പർ തണ്ടപ്പേർകാരനായ ടി വില്ലേജ് [illegible] പിള്ള [illegible] യിൽ പുലിമിററത്തു പാക്കം പുത്തൻവീട്ടിൽ [illegible]

ഉത്തരവാദിത്വം ചിട്ടനിക്ഷേപ കുടിശ്ശിക വകയിൽ ൨൪൧൦ രൂപയും നോട്ടീസുപടി വകയിൽ ൪ ണ-യും ജപ്തിപ്പടി മുതലുപടിവകയിൽ ൧ രൂ. ൨ ണ-യും ഉൾപ്പെടെ ൨൪൧൩ രൂപ ൧൨ ണ, ഈടാക്കുന്നതിന് താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന ജംഗമവസ്തു ജപ്തിചെയ്തു വില്ലേജാഫീസറുടെ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ആയതിനെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും ലേലം ചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നതിനു മനസ്സുള്ളവർ അന്നേദിവസം ഹാജരായി വിളികേൾക്കേണ്ടതാകുന്നു. കൂടുതൽ തുക വിളിക്കുന്നയാളുടെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും അവർ ലേലത്തുകയിൽ നൂറിനു പതിനഞ്ചു വീതമുള്ള തുക രൊക്കമായി ഉടനെയും ബാക്കി ൧൦ ദിവസത്തിനകവും കെട്ടേണ്ടതും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം ആവർത്തിച്ചു ലേലം നടത്തുന്നതും അതിൽവച്ചു ണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ആദ്യലേലക്കാരനിൽ നിന്നും കരക്കുടിശ്ശികആക്റ്റിൻപ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതും ആവർത്തനലേലത്തിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ ആയതിനു യാതൊരു അവകാശമില്ലാത്തതും ആകുന്നു. കൂടാതെ രൊക്കമടച്ചിട്ടുള്ള സംഖ്യ ഒടുങ്ങിപ്പോകുന്നതും ആകുന്നു. ലേലംനിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ദിവസത്തിനകം കുടിശ്ശികക്കാരൻ പണം കെട്ടുന്നതായിരുന്നാൽ ആയത് ഈ കച്ചേരിയിൽ വന്നു കെട്ടേണ്ടതും വേറെ സ്ഥലത്തു കെട്ടാൻ പാടില്ലാത്തതും ആകുന്നു.

വസ്തുവിവരം.

ആലങ്ങാട് വില്ലേജിൽ ൮൬ ൧൮-ാംനമ്പർ തണ്ടപ്പേരിൽ പെട്ട പട്ടം പള്ളിക്കുന്നത്ത് ഉമ്മവീട്ടിൽ .... സർവ്വേ നം. ൧/ ൭ / ൧-ാം നമ്പർ ൪൫ സെന്റ പുരയിടത്തിന്റെ പൂർണ്ണാവകാശം.

൧൧൨൯ ഇടവമാസം ൨൯-ാംനു പകൽ ൧൧ മണിക്ക് പറവൂർ താലൂക്ക് കച്ചേരിയിൽവച്ച് ലേലം.

പറവൂർ. (ഒപ്പ്)
തഹശീൽദാർ.

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. VI] Trivandrum Tuesday, 25th May 1954/11th Idavam 1129. [No. 21

CO-OPERATIVE DEPARTMENT

താഴെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന സംഘങ്ങളെ ൧൧൨൨-ലെ ൧൦-ാം നമ്പർ ആക്ട് ൧൦-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം ക്ലിപ്തസഹിതബാധ്യതയോടുകൂടിയ സഹകരണസംഘങ്ങളായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഞാൻ ഇതുമൂലം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ഈ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടതായ സംഘനിബന്ധനകളുടെ ഓരോ പകർപ്പും ഇതോടൊന്നിച്ചു ചേർക്കുന്നു. സംഘങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുവാനും ഇതിനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

(൧)

൧൯൫൪ ഏപ്രിൽ ൨൯.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ ൩൩൭൫.

തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിൽ ൩൩൭൫-ാം നമ്പർ മംഗലത്തുകോണം കൈത്തറി നെയ്ത്തു വ്യവസായ (ഉല്പാദകവിക്രയ) സഹകരണസംഘം.

ടി സഹകരണസംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ

(൧) സംഘത്തിന്റെ നമ്പരും പേരും—൩൩൭൫-ാം നമ്പർ മംഗലത്തുകോണം കൈത്തറി നെയ്ത്തു വ്യവസായ (ഉല്പാദകവിക്രയ) സഹകരണ സംഘം (ക്ലിപ്തം)

(൨) രജിസ്റ്റർചെയ്ത തീയതി—൨൯-൪-൧൯൫൪

(൩) മേൽവിലാസം—നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിൽ ബാലരാമപുരം പോസ്റ്റാഫീസ്

(൪) അതിർത്തിസ്ഥലം—തിരുവല്ലം പകുതിയിൽ, വെങ്ങാനൂർ കരയിൽ, മംഗലത്തുകോണം, പുന്നക്കാട് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലും, [illegible] പകുതിയിൽ [illegible] കരയിൽ [illegible] എന്ന പ്രദേശത്തും മാത്രം.

(൫) സംഘത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായുള്ളവ—ഉല്പാദകവിനിയോഗം.

(൬) ഏതുമാതിരി സംഘമെന്ന്—ക്ലിപ്തസഹിതം.

(൭) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓഹരിസംഖ്യ—ഓഹരി ഒന്നിനു ൨൦ രൂപ വീതം ൪൭൫ 'ഏ' ക്ലാസ്സ് ഓഹരികളുള്ള ൯൫൦൦ രൂപയും ഓഹരി ഒന്നിനു ൧ രൂപ വീതം ൫൦൦ 'ബി' ക്ലാസ്സ് ഓഹരികളുള്ള ൫൦൦ രൂപയും ചേർന്ന ൧൦,൦൦൦ രൂപാ.

(൮) സംഘത്തിനു വാങ്ങാവുന്ന കടത്തിന്റെ പരമാവധി—പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയ ഓഹരിമൂലധനത്തിന്റെയും അടച്ചു കരുതൽ ധനത്തിന്റെയും തുകയുടെ എട്ടിരട്ടിയിൽ അധികരിക്കാത്ത സംഖ്യ.

(൨)

൧൯൫൪ മെയ് ൧.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ ൩൩൭൬.

കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ കൊല്ലം താലൂക്കിൽ ൩൩൭൬-ാം നമ്പർ വരിഞ്ഞം കൈത്തറി നെയ്ത്തു വ്യവസായ (ഉല്പാദകവിക്രയ) സഹകരണസംഘം.

ടി സഹകരണസംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ.

(൧) സംഘത്തിന്റെ നമ്പരും പേരും—൩൩൭൬-ാം നമ്പർ വരിഞ്ഞം കൈത്തറി നെയ്ത്തുവ്യവസായ (ഉല്പാദകവിക്രയ) സഹകരണസംഘം (ക്ലിപ്തം)

(൨) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തീയതി—൧-൫-൧൯൫൪.

(൩) മേൽവിലാസം—കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ കൊല്ലം താലൂക്കിൽ മീനാട്ടു പകുതിയിൽ വരിഞ്ഞം കരയിൽ ചാത്തന്നൂർ പോസ്റ്റാഫീസ്.

(൪) അതിർത്തിസ്ഥലം—കൊല്ലം താലൂക്കിൽ മീനാട്ടു പകുതിയിൽ വരിഞ്ഞം, നടയ്ക്കൽ എന്നീ കരകളിൽ.

(൫) സംഘത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായുള്ളവ—ഉല്പാദകവിനിയോഗം

(൬) ഏതുമാതിരി സംഘമെന്ന്—ക്ലിപ്തസഹിതം.

(൭) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓഹരി സംഖ്യ—ഓഹരി ഒന്നിന് ൨൦ രൂപ വീതം ൧൦൦൦ 'ഏ' ക്ലാസ്സ് ഓഹരികളുള്ള ൨൦൦൦൦ രൂപയും ൧ രൂപ വീതം ൫൦൦ 'ബി' ക്ലാസ്സ് ഓഹരികളുള്ള ൫൦൦ രൂപയും ചേർന്ന ൨൦൫൦൦ രൂപാ.

(൮) സംഘത്തിനു വാങ്ങാവുന്ന കടത്തിന്റെ പരമാവധി—പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയ ഓഹരി മൂലധനത്തിന്റെയും അടച്ചു കരുതൽ ധനത്തിന്റെയും തുകയുടെ എട്ടിരട്ടിയിൽ അധികരിക്കാത്ത സംഖ്യ.

(൩)

൧൯൫൪ ഏപ്രിൽ ൨൯.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ ൩൩൭൭.

കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ കൊല്ലം താലൂക്കിൽ ൩൩൭൭-ാം നമ്പർ [illegible] കൈത്തറി നെയ്ത്തു വ്യവസായ (ഉല്പാദകവിക്രയ) സഹകരണ സംഘം.

ടി സഹകരണ സംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ.

(൧) സംഘത്തിന്റെ നമ്പരും പേരും—൩൩൭൭-ാം നമ്പർ [illegible] കൈത്തറി നെയ്ത്തു വ്യവസായ (ഉല്പാദകവിക്രയ) സഹകരണ സംഘം (ക്ലിപ്തം)

(൨) രജിസ്റ്റർചെയ്ത തീയതി—൧൧൨൬ മേയ് ൨൮.

(൩) മേൽവിലാസം—കൊല്ലം താലൂക്കിൽ മീനാട്ട് പകുതി, കൊട്ടിയം, പാരിപ്പള്ളി പോസ്റ്റാഫീസ്.

(൪) അതിർത്തിസ്ഥലം—മീനാട്ട് പകുതിയിൽ കൊട്ടിയം കരയിൽ മാത്രം.

(൫) സംഘത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായുള്ളവ—ഉല്പാദകവിനിയോജനം.

(൬) ഏതുമാതിരിസംഘമെന്ന്—ക്ലിപ്തസഹിതം.

(൭) രജിസ്റ്റർചെയ്തിട്ടുള്ള ഓഹരിസംഖ്യ—ഓഹരി ഒന്നിന് ൨൦ രൂപാ വീതം ൨൦൦൦ എ ക്ലാസ് ഓഹരികളുള്ള ൨൦൦൦൦ രൂപയും ൫ രൂപാ വീതം ൪൦൦ ബി ക്ലാസ് ഓഹരികളുള്ള ൪൦൦ രൂപയും ചേർന്ന ൨൦൪൦൦ രൂപാ.

(൮) സംഘത്തിന് വാങ്ങാവുന്ന കടത്തിന്റെ പരമാവധി—പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയ ഓഹരിമൂലധനത്തിന്റെയും അടച്ചുകരുതൽ ധനത്തിന്റെയും തുകയുടെ എട്ടിരട്ടിയിൽ അധികരിക്കാത്ത സംഖ്യ.

(൪)

൧൧൨൬ മേയ് ൧.

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്പർ ൩൩൮൨.

കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ കൊല്ലം താലൂക്കിൽ ൩൩൮൨-ാം നമ്പർ കണ്ടറ കൈത്തറി നെയ്ത്തു വ്യവസായ (ഉൽപാദകവിക്രയ) സഹകരണസംഘം.

ടി സഹകരണസംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ.

(൧) സംഘത്തിന്റെ നമ്പരും പേരും—൩൩൮൨-ാം നമ്പർ കണ്ടറ കൈത്തറി നെയ്ത്തു വ്യവസായ (ഉൽപാദകവിക്രയ) സഹകരണസംഘം (ക്ലിപ്തം).

(൨) രജിസ്റ്റർചെയ്ത തീയതി—൧-൪-൧൧൨൬.

(൩) മേൽവിലാസം—കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ കൊല്ലം താലൂക്കിൽ കൊറ്റങ്കര പകുതിയിൽ കണ്ടറ കരയിൽ കണ്ടറ പോസ്റ്റാഫീസ്.

(൪) അതിർത്തിസ്ഥലം—കൊറ്റങ്കരപകുതിയിൽ കണ്ടറ, പുന്നക്കോട്ടൂർ, പൊന്നമ്പഴ എന്നീ കരകളിൽ മാത്രം.

(൫) സംഘത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായുള്ളവ—ഉൽപാദകവിനിയോജനം.

(൬) ഏതുമാതിരി സംഘമെന്ന്—ക്ലിപ്തസഹിതം.

(൭) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓഹരി സംഖ്യ—ഓഹരി ഒന്നിന് ൨൦ രൂപാ വീതം ൧൦൦൦ എ ക്ലാസ് ഓഹരികളുള്ള ൨൦൦൦൦ രൂപയും ഓഹരി ഒന്നിന് ൫ രൂപാ വീതം ൪൦൦ ബി ക്ലാസ് ഓഹരികളുള്ള ൪൦൦ രൂപയും ചേർന്ന ൨൦൪൦൦ രൂപാ.

(൮) സംഘത്തിന് വാങ്ങാവുന്ന കടത്തിന്റെ പരമാവധി—പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയ ഓഹരി മൂലധനത്തിന്റെയും അടച്ചുകരുതൽധനത്തിന്റെയും തുകകളുടെ എട്ടിരട്ടിയിൽ അധികരിക്കാത്ത സംഖ്യ.

(൫)

൧൧൨൬ ഏപ്രിൽ ൨൯.

സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് നമ്പർ ൩൩൭൬.

കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ മീനച്ചിൽ താലൂക്കിൽ ൩൩൭൬-ാം നമ്പർ മീനച്ചിൽ താലൂക്ക കൈത്തറിനെയ്ത്തു വ്യവസായ (ഉൽപാദകവിക്രയ) സഹകരണസംഘം.

ടി സഹകരണസംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ.

(൧) സംഘത്തിന്റെ നമ്പരും പേരും—൩൩൭൬-ാം നമ്പർ മീനച്ചിൽ താലൂക്ക കൈത്തറി നെയ്ത്തു വ്യവസായ (ഉല്പാദകവിക്രയ) സഹകരണസംഘം (ക്ലിപ്തം).

(൨) രജിസ്റ്റർചെയ്ത തീയതി—൨൯-൪-൧൧൨൬.

(൩) മേൽവിലാസം—കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ മീനച്ചിൽ താലൂക്കിൽ കടനാട് കരയിൽ, കടനാട് പോസ്റ്റാഫീസ്.

(൪) അതിർത്തിസ്ഥലം—മീനച്ചിൽ താലൂക്കിൽ മാത്രം.

(൫) സംഘത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായുള്ളവ—ഉല്പാദക വിനിയോജനം.

(൬) ഏതുമാതിരി സംഘമെന്ന്—ക്ലിപ്തസഹിതം.

(൭) രജിസ്റ്റർചെയ്തിട്ടുള്ള ഓഹരിസംഖ്യ—ഓഹരി ഒന്നിന് ൨൦ രൂപാ വീതം ൯൦൦ എ ക്ലാസ് ഓഹരികളുള്ള ൧൮൦൦൦ രൂപയും ഓഹരി ഒന്നിന് ൫ രൂപാ വീതം ൪൦൦ ബി ക്ലാസ് ഓഹരികളുള്ള ൨൦൦൦ രൂപയും ചേർന്ന ൨൦൦൦൦ രൂപാ.

(൮) സംഘത്തിന് വാങ്ങാവുന്ന കടത്തിന്റെ പരമാവധി—പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയ ഓഹരി മൂലധനത്തിന്റെയും അടച്ചുകരുതൽ ധനത്തിന്റെയും തുകകളുടെ എട്ടിരട്ടിയിൽ അധികരിക്കാത്ത സംഖ്യ.

(൬)

൧൧൨൬ മേയ് ൧.

സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് നമ്പർ ൩൩൮൬.

തൃശ്ശിവപേരൂർ ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്കിൽ ൩൩൮൬-ാം നമ്പർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പൊതുജനകൈത്തറിനെയ്ത്തു വ്യവസായ (ഉല്പാദകവിക്രയ) സഹകരണസംഘം.

ടി സഹകരണസംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ.

(൧) സംഘത്തിന്റെ നമ്പരും പേരും—൩൩൮൬-ാം നമ്പർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പൊതുജനകൈത്തറിനെയ്ത്തു വ്യവസായ (ഉല്പാദകവിക്രയ) സഹകരണസംഘം (ക്ലിപ്തം).

(൨) രജിസ്റ്റർചെയ്ത തീയതി—൧-൫-൧൧൨൬.

(൩) മേൽവിലാസം—തൃശ്ശിവപേരൂർ ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്കിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോസ്റ്റാഫീസ്.

(൪) അതിർത്തിസ്ഥലം—തൃശ്ശിവപേരൂർ ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്കമാത്രം.

(൫) സംഘത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായുള്ളവ—ഉല്പാദക വിനിയോജനം.

(൬) ഏതുമാതിരി സംഘമെന്ന്—ക്ലിപ്തസഹിതം.

(൭) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓഹരിസംഖ്യ—ഓഹരിഒന്നിന് ൨൦ രൂപാ വീതം [illegible] എ ക്ലാസ് ഓഹരികളുള്ള [illegible] രൂപയും ഓഹരി ഒന്നിന് ൫ രൂപാ വീതം [illegible] ബി ക്ലാസ് ഓഹരികളുള്ള ൪൦൦ രൂപയും ചേർന്ന ൨൦൦൦൦ രൂപാ.

(൮) സംഘത്തിന് വാങ്ങാവുന്ന കടത്തിന്റെ പരമാവധി—പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയ ഓഹരി മൂലധനത്തിന്റെയും അടച്ചുകരുതൽ ധനത്തിന്റെയും തുകയുടെ എട്ടിരട്ടിയിൽ അധികരിക്കാത്ത സംഖ്യ.

(൭)

൧൧൨൬ മേയ് ൧.

സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് നമ്പർ ൩൩൮൦.

തൃശ്ശിവപേരൂർ ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിൽ ൩൩൮൦-ാം നമ്പർ നടവരമ്പ കൈത്തറി നെയ്ത്തു വ്യവസായ (ഉല്പാദകവിക്രയ) സഹകരണസംഘം.

ടി സഹകരണസംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ.

(൧) സംഘത്തിന്റെ നമ്പരും പേരും—൩൩൮൦-ാം നമ്പർ നടവരമ്പ കൈത്തറി നെയ്ത്തു വ്യവസായ (ഉല്പാദകവിക്രയ) സഹകരണസംഘം (ക്ലിപ്തം).

(൨) രജിസ്റ്റർചെയ്ത തീയതി—൧-൫-൧൧൨൬.

(൩) മേൽവിലാസം—തൃശ്ശിവപേരൂർ ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിൽ വേളൂക്കരയിൽ നടവരമ്പ് പോസ്റ്റാഫീസ്.

(൪) അതിർത്തിസ്ഥലം—മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിൽ വേളൂക്കര, കല്പറമ്പ്, വെള്ളാങ്ങല്ലൂർ, വടക്കുംകര, തെക്കുംകര, കാറളം, ആളൂർ, പുല്ലൂർ എന്നീ വില്ലേജുകളിൽ മാത്രം.

(൫) സംഘത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായുള്ളവ—ഉല്പാദകവിനിമയണം.

(൬) ഏതുമാതിരി സംഘമെന്ന്—ക്ലിപ്തസഹിതം.

(൭) രജിസ്റ്റർചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയർസംഖ്യ—ഷെയറിന്ന് ൧൦൦ രൂപ വീതം ൪൭൫ 'എ' ക്ലാസ്സ് ഷെയറുകളുള്ള ൪൭൫൦൦ രൂപയും, ൫ രൂപ വീതം ൫൦൦ 'ബി' ക്ലാസ്സ് ഷെയറുകളുള്ള ൨൫൦൦ രൂപയും ചേർന്ന ൫൦൦൦൦ രൂപ.

(൮) സംഘത്തിനു വാങ്ങാവുന്ന കടത്തിന്റെ പരമാവധി—പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയ ഷെയർ മൂലധനത്തിന്റെയും അടച്ച കരുതൽധനത്തിന്റെയും തുകയുടെ എട്ടിരട്ടിയിൽ അധികരിക്കാത്ത സംഖ്യ.

(൮)

൧൧൨൯ മേയ് ൭.

സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് നമ്പർ ൩൩൮൩.

തൃശ്ശിവപേരൂർ ഡിസ്ട്രിക്കിൽ മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിൽ ൩൩൮൩-ാം നമ്പർ പൂമംഗലം അരിപ്പാലം കൈത്തറിനെയ്ത്തു വ്യവസായ (ഉല്പാദകവിക്രയ) സഹകരണസംഘം.

ടി സഹകരണസംഘത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ.

(൧) സംഘത്തിന്റെ നാമധേയം—൩൩൮൩-ാം നമ്പർ പൂമംഗലം അരിപ്പാലം കൈത്തറി നെയ്ത്തു വ്യവസായ (ഉല്പാദകവിക്രയ) സഹകരണസംഘം (ക്ലിപ്തം)

(൨) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തീയതി—൭-൯-൧൧൨൯.

(൩) മേൽവിലാസം—തൃശ്ശിവപേരൂർ ഡിസ്ട്രിക്കിൽ മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിൽ പൂമംഗലംകരയിൽ അരിപ്പാലം പോസ്റ്റാഫീസ്.

(൪) അതിർത്തിസ്ഥലം—മുകുന്ദപുരം താലൂക്കിൽ പൂമംഗലം, അരിപ്പാലം, എടക്കുളംകര, എന്നീ മൂന്നു വില്ലേജുകളിൽ മാത്രം.

(൫) സംഘത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായുള്ളവ—ഉല്പാദകവിനിമയണം.

(൬) ഏതുമാതിരി സംഘമെന്ന്—ക്ലിപ്തസഹിതം.

(൭) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയർ സംഖ്യ—ഷെയറിന്ന് ൧൦൦ രൂപ വീതം ൪൭൫ എ ക്ലാസ്സ് ഷെയറുകളുള്ള ൪൭൫൦൦ രൂപയും ൫ രൂപ വീതം ൫൦൦ ബി ക്ലാസ്സ് ഷെയറുകളുള്ള ൨൫൦൦ രൂപയും ചേർന്ന ൫൦൦൦൦ രൂപ

(൮) സംഘത്തിനു വാങ്ങാവുന്ന കടത്തിന്റെ പരമാവധി—പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയ ഷെയർ മൂലധനത്തിന്റെയും അടച്ച കരുതൽ ധനത്തിന്റെയും തുകയുടെ എട്ടിരട്ടിയിൽ അധികരിക്കാത്ത സംഖ്യ.

പി. ഗോപാലൻ നായർ,
തിരുവനന്തപുരം. സഹകരണസംഘം രജിസ്ട്രാർ.

സർക്കുലർ നമ്പർ ൩൪.

വിഷയം:—മദ്ധ്യസ്ഥഫീസ്.

തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശത്ത് സഹകരണസംഘങ്ങളിൽനിന്നും ഫയൽചെയ്യുന്ന കേസ്സുകളെ സംബന്ധിച്ച മദ്ധ്യസ്ഥവിചാരണ സംബന്ധിച്ച മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർക്കുണ്ടാകുന്ന ലോക്കൽ, എഴുത്തുകൂലി, പോസ്റ്റേജ് മുതലായ ചെലവിലേക്കായി ഓരോ അന്യായത്തിനും ൫ രൂപ വീതം സംഘങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇതേ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ൨൭൪-ാം നമ്പർ സർക്കുലറിൽ വിവരിച്ചിരുന്നു. കൊച്ചി വിഭാഗത്തിലാകട്ടെ ഈ ഏർപ്പാട് ഇതുവരെ നടപ്പിൽ ഇല്ല. മദ്ധ്യസ്ഥഫീസ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഐകരൂപ്യം വേണമെന്ന് ഗവർമ്മെന്റും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

൧൧൨൯-ലെ X-ാം ആക്റ്റായ സഹകരണസംഘം ആക്റ്റിനെ തുടർന്നുള്ള ചട്ടങ്ങളിൽ ൩൫, (൫)-ാം ചട്ടത്തിൽ സ്റ്റേറ്റിലെ എല്ലാ സംഘങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ ബാധകമാകുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ചട്ടമനുസരിച്ച് എല്ലാ സംഘങ്ങളും മേലാൽ താഴെ പറയുന്ന നിരക്കനുസരിച്ചുള്ള മദ്ധ്യസ്ഥഫീസ് കെട്ടേണ്ടതാണ്. ൫൦൦ രൂപയിൽ കവിയാത്തതായുള്ള തുകയ്ക്ക് ൨ രൂപ. ൫൦൦ രൂപയിൽ കൂടുതലുള്ള തുകയ്ക്ക് ആദ്യത്തെ ൫൦൦ രൂപയ്ക്കും അതിന്റെ ശേഷത്തിനും ൫ രൂപ. ഈ ഇനത്തിൽ പരമാവധി ൨൫ രൂപയിൽ കവിയാൻ പാടില്ല.

എല്ലാ സഹകരണസംഘങ്ങളും മേലാൽ ആർബിട്രേഷൻ, എക്സിക്യൂഷൻ, ലിക്വിഡേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർക്ക് അന്യായങ്ങൾ അയക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മേൽകാണിച്ച നിരക്കിലുള്ള മദ്ധ്യസ്ഥഫീസ് തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി സ്റ്റേറ്റ് സഹകരണബാങ്കിൽ ആർബിട്രേഷൻ, എക്സിക്യൂഷൻ, ലിക്വിഡേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാരുടെ പേരിൽ ഇതിലേയ്ക്കായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതും അന്യായങ്ങൾ ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർക്ക് അയയ്ക്കുമ്പോൾ മദ്ധ്യസ്ഥഫീസ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതിനുള്ള രസീതുകൂടി അയക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർ അന്യായം കിട്ടി കഴിവതും ൨ മാസത്തിനകംതന്നെ തീരുമാനം ചെയ്ത് തീർപ്പുകളും അവാർഡും (൨ കോപ്പി) ആർബിട്രേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർക്ക് അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. അവാർഡു പരിശോധിച്ച് സംഘങ്ങൾക്ക് അയക്കുന്നതോടുകൂടിതന്നെ മദ്ധ്യസ്ഥന്മാർക്കു വേണ്ടതായ മദ്ധ്യസ്ഥഫീസും ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും.

ചട്ടം ൩൫ (൫) അനുസരിച്ചുള്ള മദ്ധ്യസ്ഥഫീസും ഫയലിംഗ് ഫീസ് മുതലായവയ്ക്ക് ൫ രൂപയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു തുക മാത്രമേ കയിൽ അന്യായത്തിൽ കൊള്ളിക്കാവുന്നതാണ്.

അവാർഡിനുശേഷം പിരിച്ചെടുത്തിൽ സെയിൽ ആഫീസർക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ചെലവുകൾക്കായി ൨ രൂപകൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി ൭ രൂപ നേർമ്മേതുകയെ അന്യായത്തിൽ കൊള്ളിക്കാമെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശത്ത് ഇതുവരെയുള്ള വ്യവസ്ഥ ഇതിനാൽ റദ്ദുചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവാർഡിനുശേഷം പിരിവിനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന സെയിൽ ആഫീസറുടെ ന്യായമായ ചെലവുകളെല്ലാം സംഘങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തിരുവിതാംകൂർ വിഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ൫൬, ൫൯, ൨൭൫ എന്നീ സർക്കുലറുകൾ ഇതിനാൽ റദ്ദുചെയ്തിരിക്കുന്നു.

സഹകരണസംഘം രജിസ്ട്രാർ ആഫീസ്, തിരുവനന്തപുരം, ൫-൫-൧൯൫൪.

പി. ഗോപാലൻനായർ,
സഹകരണസംഘം രജിസ്ട്രാർ.

നോട്ടീസ്.

൧൧൨൯ മേയ് ൧൦.

൧൧൨൭-ലെ ൫൦-ാം ആക്ടായ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി പരസ്പര സഹായസംഘം ആക്ടിൻകീഴിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്.

നിരുത്തൽ ചെയ്യപ്പെട്ട ൮൫൭-ാം നമ്പർ തൃശ്ശൂർ യൂണൈറ്റഡ് പരസ്പരസഹായ ബാങ്കിന്റെ പേരിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല അവകാശവുമുണ്ടെങ്കിൽ അവയെല്ലാം ഈ നോട്ടീസ് പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ മൂന്നു മാസത്തിനകത്ത് ടി സംഘം ലിക്വിഡേറ്ററായി നിയമിതനായിട്ടുള്ള ലിക്വിഡേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടറെ അറിയിക്കണമെന്ന് ഇതിനാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊള്ളുന്നു.

തൃശ്ശൂർ.

കെ. എസ്. മേനോൻ,
ലിക്വിഡേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ
ആഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ്
സൊസൈറ്റീസ്.

ജപ്തിനോട്ടീസ്.

നെടുമങ്ങാട് സർക്കിൾ സഹകരണസംഘം സെയിൽ ആഫീസിൽ നിന്നും ൧൧൨൩-ലെ ൧൦-ാം ആക്ട് ൩൯-ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് സ്ഥാവരവസ്തു ജപ്തി ചെയ്യുന്ന വകയ്ക്കുള്ള നോട്ടീസ്.

൨൩൫-ാം നമ്പർ നെടുമങ്ങാട് വില്ലേജ് സഹകരണ സംഘം (ക്ലിപ്തം) വാദിയായി സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള തിരുവനന്തപുരം സഹകരണസംഘം ആർബിട്രേഷൻ എക്സിക്യൂഷൻ ലിക്വിഡേഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാർ ആഫീസിൽ ഫയൽ താഴെ പറയുന്ന അവാർഡിൻപടിയുള്ള തുക ഒടുക്കാതിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ ആഫീസിലേയ്ക്കു നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിൽ നെടുമങ്ങാട്ടു പകുതിയിൽപ്പെട്ടതും താഴെ വിവരിക്കുന്നതുമായ പ്രതികളുടെ വക സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ ഇന്നേദിവസം (൧൧൨൩-൯-൧൫) യഥാക്രമം പകൽ ൧൧ മണിക്കും ൧൨ മണിക്കും ജപ്തിചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ വസ്തുക്കളിൽ പ്രതികൾക്കുള്ള സർവ്വാവകാശങ്ങളും ജപ്തിചെയ്തിരിക്കുന്നു. നോട്ടീസുപ്രകാരമുള്ള വിധിത്തുകയൊക്കെയും നാളതുവരെയുള്ള മേൽ പലിശയും വിധിനടത്തു ചെലവുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള തുക ൧൫ ദിവസത്തിനകം ഇവിടെ ഹാജരാക്കി ഒടുക്കണം. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തുക്കൾ നിയമപ്രകാരം വില്ക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

(൧)

ഇ. എ. നമ്പർ ൧൧൨/൧൧൪.

൧൧൨൪ ഏപ്രിൽ ൨൫.

ഈടാക്കേണ്ടും തുകവിവരം — ൧൧൨൩-ൽ ൧൫൭-ാം നമ്പർ അവാർഡുപ്പടിയുള്ള വിധിത്തുകയായ ൧൨൩ രൂപ ൫ ണ. ൧ സ-യും നാളതുവരെ പലിശ ൪ രൂ. ൨ ണ. ൧ സ-യും അന്യായച്ചെലവിനും വിധിനടത്തുചെലവിനും കൂടി ൧൦ രൂപായും ഉൾപ്പെടെ ൧൩൭ രൂ. ൭ ണ. ൯ സ.

പ്രതികൾ—(൧) നെടുമങ്ങാട് താലൂക്കിൽ നെടുമങ്ങാട്ട പകുതിയിൽ തെക്കുംകരമുറിയിൽ ഉളിയൂർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇടപ്പിള്ളാകത്തു വീട്ടിൽ നായർ പരമേശ്വരൻ പിള്ള മകൻ ടി സംഘത്തിൽ ബി-൩൬-ാം നമ്പർ മെമ്പർ ആയിരുന്ന പൊയ്പോയ വേലായുധൻ പിള്ള മകൻ ൨൫ വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുപിള്ള.

(൨) ടി വീട്ടിൽ ൧-ാം പ്രതിയുടെ മാതാവ് ടി സംഘത്തിൽ ബി ൧൪ ൧-ാം നമ്പർ അംഗം കല്യാണി അമ്മ മകൾ ഗൗരിക്കുട്ടി ൫൪ വയസ്സുള്ള ദേവകിയായിരിക്കുന്ന.

വസ്തുവിവരം.

തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ നെടുമങ്ങാട്ട സബ് ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ നെടുമങ്ങാട്ട താലൂക്കിൽ നെടുമങ്ങാട്ട പകുതിയിൽ തെക്കുംകര മുറിയിൽ—

(൧) ഉളിയൂർ തെക്കുംകരപ്പുറയിൽ അലക്കോട്ടുകോണത്തുകാരുടെ പുരയിടത്തിനു മേക്ക് ശേഷമനാകിന്റെയും കല്യാണി അമ്മ കുഞ്ഞിയമ്മയുടെയും വസ്തുക്കൾക്കു വടക്ക്, മറുവിതം വസ്തുവിനു കിഴക്ക് പാലക്കോട്ടുവിളാകം പുരയിടത്തിനു തെക്ക് പണ്ടാരവക മൺസരപ്പ് ബന്ദ്യൻ. റീസർവ്വെ ൨൪൫/൧ ഒരേക്കർ രണ്ടു സെന്റുള്ള പാലക്കോട്ട പുരയിടം ഒന്നിൽ വടക്കു കിഴക്കു അറ്റം ൫-ാം നമ്പരായി സബ് ഡിവിഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ൨൪ സെന്റ പുരയിടവും വൃക്ഷാദികളും.

(൨) ടി സ്ഥലത്തു പുലയടിലും ഇനത്തിലും ഉള്ള മൺസരപ്പ് ൩൫൭-ന് റീസർവേ ൨൪൯൭/൧൭൨ സെന്റ പോത്തായിള പുരയിടം ഒന്നിൽ അരുണൻ നീലകണ്ഠന്റെ വീതം വസ്തുവിന് വടക്കുവശം രേഖപ്പെടുത്തിൽ തെക്കുവടക്കായി സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ ൭-ൽ ൩൫ സെന്റ പുരയിടവും വൃക്ഷാദികളും.

(൩) ഉളിയൂർ ഏലായിൽ പുരയിടത്തിനു മേക്ക് പുരയിടത്തിനു വടക്ക്, കുട്ടിയിൽ കിഴക്ക് നിലത്തിനു തെക്ക് പണ്ടാരപ്പാട്ടം റീസർവ്വെ ൨൫൫൯/൩ ൯ സെന്റ അരിയത്തു പാമ്പ് ഇരുപ്പൂ നിലം.

(൪) ടി ഏലായിൽ പണപ്പുരയിടത്തിനു മേക്ക് റീസർവ്വെ ൨൫൫൯/൩-ന് വടക്ക് രാമച്ചൻകണ്ടത്തിനു കിഴക്ക് തൊട്ടിന് തെക്ക് പണ്ടാരപ്പാട്ടം റീസർവ്വെ ൨൫൫൯/൪/൯ ൯ സെന്റ ഇരുപ്പൂ നിലം.

ജപ്തിവസ്തുക്കൾ ഈടാണ്.

ഈ നോട്ടീസ് മുറപ്രകാരം കരടിച്ച് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

മുദ്രകാരൻ — നെടുമങ്ങാട് സഹകരണസംഘം സെയിൽ ആഫീസ് പ്യൂൺ കെ. രാമകൃഷ്ണൻനാടാർ (ഒപ്പ്).

തെളിവ്—(൧) നെടുമങ്ങാട്ട താലൂക്കിൽ നെടുമങ്ങാട്ട പകുതിയിൽ തെക്കുംകര മുറിയിൽ പുത്തൻ വീട്ടിൽ വേലായുധൻ നീലകണ്ഠൻ (ഒപ്പ്)

(൨) ടി സ്ഥലത്ത് ഉളിയൂർ പണവിളാസത്തു വീട്ടിൽ പി. തങ്കപ്പൻപിള്ള (ഒപ്പ്).

(൨)

ഇ. എ. നമ്പർ ൧൧൧/൧൧൪.

൧൧൨൪ ഏപ്രിൽ ൨൫.

ഈടാക്കേണ്ടും തുക വിവരം— ൧൧൨൩-ൽ ൧൫൭-ാം നമ്പർ അവാർഡിൻപടി വിധിത്തുകയായ ൨൫൭ രൂപായും നാളതുവരെ മേൽപലിശ ൩ രൂപ ൭ ണ ൫ സ-യും അന്യായച്ചെലവിനും വിധിനടത്തു ചെലവിനുംകൂടി ൧൦ രൂപായും ഉൾപ്പെടെ ൨൭൪ രൂപ ൭ ണ ൫ സ.

വസ്തുവിവരം.

തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ നെടുമങ്ങാട്ട സബ് ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ നെടുമങ്ങാട്ട താലൂക്കിൽ നെടുമങ്ങാട്ട പകുതിയിൽ കരുപ്പൂര മുറിയിൽ—

(൧) ചാരുപള്ളിക്കോണത്ത് ഇടവഴിക്കു മേക്ക് ഇടവഴിക്കും വയലിനും വടക്ക് കുട്ടൻപിള്ളയുടെ പുരയിടത്തിനു കിഴക്ക് കുട്ടി പപ്പുവിന്റെയും ശങ്കരനാരായണപിള്ളയുടെയും പുരയിടങ്ങൾക്കു തെക്ക് പണ്ടാരപ്പാട്ടം റീസർവ്വെ ൧൦൦൨/൫൩ സെന്റ പുരയിടവും അതിലുള്ള സകല വൃക്ഷങ്ങളും.

(൨) പത്മനാഭൻതമ്പിയുടെ പുരയിടത്തിനു മേക്ക് നിലങ്ങൾക്കു വടക്ക് നീലകണ്ഠൻ കാളിപപ്പുവിന്റെ പുരയിടങ്ങൾക്കു കിഴക്ക് വേലുപ്പിള്ളയുടെ പുരയിടത്തിനു തെക്ക് പണ്ടാരപ്പാട്ടം റീസർവ്വെ ൧൦൦൩/൪ ൭൨ സെന്റ പുരയിടത്തിൽ ഒരു പകുതി മേക്കു അറ്റത്ത് സബ് ഡിവിഷനില്ലാത്ത ൩൬ സെന്റ പുരയിടവും സകല വൃക്ഷങ്ങളും.

ജപ്തിവസ്തുക്കളിൽ വിധിക്കടക്കാരനുള്ള സർവ്വാവകാശങ്ങളും ജപ്തിചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ജപ്തിവസ്തു ഈടാണ്.

പ്രതി—നെടുമങ്ങാട്ട താലൂക്കിൽ നെടുമങ്ങാട്ട പകുതിയിൽ വടക്കുംകരമുറിയിൽ പഴിപ്പാറ എന്ന സ്ഥലത്തു പുത്തൻവീട്ടിൽ നായർ ത്രിവിക്രമൻപിള്ള മകൻ ടി സംഘത്തിൽ ബി-൩൯-ാം നമ്പർ അംഗം, കൃഷി ൩൫ വയസ്സ് മാധവപിള്ള എന്ന് എഴുതിവന്ന മാധവൻ നായർ.

ഈ നോട്ടീസ് മുറപ്രകാരം തമുക്കടിച്ച് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

മുദ്രകാരൻ—നെടുമങ്ങാട്ട സഹകരണസംഘം സെയിൽ ആഫീസ് പ്യൂൺ കെ. രാമകൃഷ്ണൻനാടാർ (ഒപ്പ്).

തെളിവ്—(൧) നെടുമങ്ങാട്ട താലൂക്കിൽ നെടുമങ്ങാട്ട പകുതിയിൽ കരിപ്പൂര മുറിയിൽ കല്ലാറംകോട്ട ചരിവുവിളാകത്തുവീട്ടിൽ വേലായുധൻ നാരായണൻ (ഒപ്പ്).

(൨) ടി സ്ഥലത്തു സരോജസദനത്തിൽ പത്മനാഭപിള്ള നാരായണപിള്ള (ഒപ്പ്).

എൻ. സുകുമാരൻനായർ,
നെടുമങ്ങാട്. സഹകരണസംഘം ഇൻസ്പെക്ടർ
ആൻഡ് സെയിൽ ആഫീസർ.

ജപ്തിനോട്ടീസ്.

൧൯൫൪ മെയ് ൧൫.

ഏററുമാനൂർ സഹകരണസംഘം സെയിൽ ആഫീസിൽ നിന്നും ൧൧൨൯-ലെ ൧൦-ാം ആക്ട് ൨൭-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം സ്ഥാവരവസ്തു ജപ്തിചെയ്യുന്ന വകയ്ക്കുള്ള നോട്ടീസ്.

ഇ. എ. നമ്പർ ൩൨൭/൧൧൨൯.

൧൧൨൫-ാം നമ്പർ കുമ്മണ്ണൂർ ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണസംഘം വഴിയായി സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അവാർഡിൻപടിയുള്ള തുക കൊടുത്തുതീർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ആയതിലേക്ക് മീനച്ചിൽ താലൂക്കിൽപ്പെട്ട താഴെപ്പറയുന്ന സ്ഥാവരവസ്തുവിൽ മററിബാദ്ധ്യതകളിച്ചു വിധികടക്കാരനുള്ള അവകാശത്തെ ജപ്തിചെയ്തിരിക്കുന്നു.

വിധിതുകയായ ൧൧൪ രൂപ ൨ അണ ൭ പൈസായും ഇതുവരെ മേൽ പലിശ ൨൧ രൂപ ൧൨ അണ ൨ പൈസയും മേൽ ചെലവുകൾ ൧൦ രൂപയും ഉൾപ്പെടെ ൧൪൫ രൂപ ൧൪ അണ ൯ പൈസയും ഏഴു ദിവസത്തിനകം ഇവിടെ ഹാജരാക്കി കെട്ടണം. അങ്ങനെ കെട്ടാത്തപക്ഷം നിയമപ്രകാരം പട്ടികയിൽപ്പറയുന്ന വസ്തു വില്ക്കപ്പെടും.

പ്രതി — കുമ്മണ്ണൂർ പകുതിയിൽ കാവുംതടത്തു വീട്ടിൽ രാമൻനായർ പരമേശ്വരൻ നായർ.

വസ്തുവിവരം.

മീനച്ചിൽ താലൂക്കിൽ കിടങ്ങൂർ പകുതിയിൽ കുമ്മണ്ണൂർ കരയിൽ സർവ്വേ ൧൫൭/൩ബി-യിൽ ൧ ഏക്കർ ൧൦ സെന്റുള്ള കാവുംതടത്തുപുരയിടം തറയിൽതെക്ക പടിഞ്ഞാറു മൂലയിൽ ൧൫ സെന്റ സ്ഥലവും ദേഹണ്ഡങ്ങളും ൧൧൦൪-ലെ ൨൫൨൮-ാം നമ്പർ രജിസ്റ്റർ ഭാഗപത്രപ്രകാരം രാമൻനായർ പരമേശ്വരൻനായർക്ക കിട്ടിയിട്ടുള്ള അവകാശം.

ഈ നോട്ടീസ് തമുക്കടിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയും പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

സാക്ഷികൾ—(൧) പാലക്കുഴിയിൽവീട്ടിൽ നാരായണൻ നായർ ശങ്കരൻനായർ (ഒപ്പ്).

(൨) വടാന്ന തൊമ്മൻ അബ്രഹാം (ഒപ്പ്).

മുദ്രക്കാരൻ — കാവുംതടത്തു പണ്ടാരം നാണു (ഒപ്പ്).

ഏററുമാനൂർ. ആർ. സുകുമാരൻ നായർ,
സെയിൽ ആഫീസർ.

ലേലനോട്ടീസ്.

൧൯൫൪ മെയ് ൧൫.

ഏററുമാനൂർ സഹകരണസംഘം സെയിലാഫീസിൽ നിന്നും ൧൧൨൯-ലെ ൧൦-ാം ആക്ട് ൨൭-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് സ്ഥാവരവസ്തു ജപ്തിചെയ്യുന്ന വകയ്ക്കുള്ള നോട്ടീസ്.

തിരുവിതാംകൂർ ആൻഡ് കൊച്ചി കോഓപ്പറേററീവ് സൊസൈററി രജിസ്ട്രാർ ആഫീസിൽ ഫയൽ ൧൧൨൭-ൽ ൨൭൩-ാം നമ്പർ അവാർഡിൻപടി ൨൩൭-ാം നമ്പർ കിടങ്ങൂർ ക്രെഡിറ്റ് സഹകരണസംഘത്തിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ൩൩൩ രൂപ ൨ അണ, ൭ പൈ. പ്രതി കൊടുത്തുതീർത്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ലേലതീയതിവരെയുള്ള മേൽപ്പലിശയും നടപടിച്ചെലവുകളും ഉൾപ്പെടെ ൧൨൯൨ രൂപ ൭ അണ, ൭ പൈ. തീർക്കുന്നതിന് താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥാവരവസ്തുക്കൾ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന സ്ഥലത്തും സമയത്തും, വച്ച് ലേലംചെയ്യുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലേലത്തിൽ ചേരുന്നവർ അന്നേദിവസം കൃത്യസമയത്തു ഹാജരായി ലേലം വിളിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കൂടുതൽ തുകയ്ക്ക് വിളിക്കുന്ന ആളിന്റെ പേരിൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതും, ആയാൾ ലേലത്തിനു ശേഷം ഉടനെ വിളിച്ച സംഖ്യ മുഴുവനായി കെട്ടേണ്ടതും ബാക്കി അന്നു മുതൽ ൧൫ ദിവസത്തിനകം കെട്ടേണ്ടതും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തപക്ഷം പുനർലേലംചെയ്യുന്നതും അതിൽവച്ചുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ആദ്യത്തെ ലേലക്കാരനിൽ നിന്നും കരക്കടിയ്ക്കുന്ന ആക്ടിൻപ്രകാരം ഈടാക്കുന്നതും പുനർലേലത്തിൽ കൂടുതൽ വന്നാൽ ആദ്യ ലേലക്കാരനു അവകാശമില്ലാത്തതും ആകുന്നു. കൂടാതെ അയാൾ കെട്ടിവയ്ക്കുന്ന തുക ഇളക്കിപ്പോകുന്നതുമാകുന്നു. വസ്തുവിവരത്തിലോ വിസ്തീർണ്ണത്തിലോ മുൻബാദ്ധ്യതസംബന്ധിച്ചോ വല്ല പിശകും വന്നുപോയാൽ ആയതിന് ഗവണ്മെന്റ ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല.

പ്രതി—മീനച്ചിൽ താലൂക്കിൽ കിടങ്ങൂർ പകുതിയിൽ കിടങ്ങൂർ കരയിൽ കള്ളിക്കാട്ടുവീട്ടിൽ കെ. പി. നാരായണപിള്ള.

വസ്തുവിവരം.

൧. കിടങ്ങൂർ പകുതിയിൽ കിടങ്ങൂർ കരയിൽ സർവ്വേ ൧൧൭/൧൭ ബി ൩൯ സെന്റിൽ ഉദ്ദേശം ൨ സെന്റ സ്ഥലവും കെട്ടിടവും.

൨. ടി പകുതിയിൽ ടി കരയിൽ ൧൨൩/൭ ൪൪ സെന്റ നിലം.

൩. ടി പകുതിയിൽ പിറയാർ കരയിൽ ൧൩൦/൭ ൧ ഏക്കർ ൪൩ സെന്റ സ്ഥലവും കെട്ടിടവും.

൪. ടി പകുതിയിൽ കുടല്ലൂർ കരയിൽ ൧൫൮/൫ ൧ ഏക്കർ ൨൯ സെന്റ നിലം.

വിധികടക്കാരനിൽനിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള മുതൽ ൭൭൭ രൂപ ൨ അണ, ൩ പൈ, പലിശ ൩൨൩ രൂപ ൧൫ അണ, വിധിനടത്തു ചെലവു രൂപ ൪൦-൭ അണയും ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള തുകയ്ക്കു മേൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ ഏററുമാനൂർ സഹകരണസംഘം ഇൻസ്പെക്ടറാഫീസിൽ വച്ച് ൧൯൫൪ ജൂൺ ൧൯-ാംനു പകൽ ൨ മണിക്ക് ലേലംചെയ്യുന്നതാകുന്നു.

N. B. കൂടുതൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ലേലത്തുക വസ്തുവിന്റെ ന്യായമായ വിലയിൽ വളരെ താഴ്ന്നുപോയി എന്നു കണ്ടാൽ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്താതിരിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം സെയിലാഫീസർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നതാകുന്നു.

ഏററുമാനൂർ സർക്കിൾ, ആർ. സുകുമാരൻനായർ,
സഹകരണസംഘം ഇൻസ്പെക്ടർ
ആൻഡ് സെയിൽ ആഫീസർ.

പരസ്യം.

കൊച്ചി ഉപഭോക്തൃബാങ്കിൽനിന്നും അടിയിൽ പേരുവിവരം പറയുന്ന ആളുകൾക്ക് താഴെ വിവരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിൻ സ്ഥാപിച്ച് അതാതു പേരിനെതിരെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന രൂപയോ അതോടടുത്തു വരുന്ന ഒരു സംഖ്യയോ ബാങ്കിൽനിന്നും കടം കൊടുപ്പാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ വല്ല വ്യക്തിയോ വാക്കാൽ പണയമോ മൂലം മേല്പടി വസ്തുക്കളിന്മേൽ എന്തെങ്കിലും തർക്കമുള്ള എല്ലാവരും തങ്ങൾക്കുള്ള ആ വക അവകാശങ്ങളെയോ തർക്കങ്ങളെയോ പററി ഈ തീയതി മുതൽ മുന്നാഴ്ച വട്ടത്തിനകം ഇരിങ്ങാലക്കുട ബാങ്ക് സിക്രട്ടറിക്ക മേൽവിലാസംവച്ചു രേഖാമൂലം അറിവു കൊടുത്തുകൊള്ളുന്നതിന് ൧൧൧൨-ലെ ൨-ാം ആക്ട് ൨൦-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് ഇതിനാൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സിക്രട്ടറിയെയും മേൽപറഞ്ഞ ആക്ടു—(എ) സിക്രട്ടറിയുടെ മേൽവിലാസത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയ വിവരത്തിനു മറുപടിക്ക വേണ്ടുന്ന ചെലവുമുൻകൂട്ടിച്ചും രജിസ്റ്റർചെയ്തു ലക്കോട്ടിൽ തപാൽ വഴിക്ക് അയച്ചുകൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ (ബി) നേരിട്ടു സിക്രട്ടറിയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു അതു കൈപ്പററിയ വിവരത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു രശീതു വാങ്ങുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം ടി വസ്തുക്കളിന്മേൽ ഉള്ള

കളെയോ, വാക്കാൽ പണയങ്ങളെയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ബാങ്കിലേയ്ക്കുള്ള പണയത്തിനു മുൻഗണന ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

(൧)

എൽ. എ. നമ്പർ ൪൧/൫൪.

൧൯൫൨ മേയ് ൧.

തൃശ്ശിവപേരൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട റവന്യൂ വില്ലേജിലെ താഴെ വിവരം പറയുന്ന സർവ്വെ നമ്പർകളായ വസ്തുക്കളിന്മേൽ ടി താലൂക്ക ടി വില്ലേജിൽ പാളയംകോട്ടുകാരൻ മെയ്യിൻ റാവുത്തർ മൊയ്തു മൽക്കമ്മയും ടിയാളുടെ മകൻ അബ്ദുൽകാദിറും കൂടി ൨,൮൦൦ രൂപ.

വസ്തുവിവരം

താലൂക്ക്—മുകുന്ദപുരം രജി. ഡിസ്ട്രിക്ട്—ഇരിഞ്ഞാലക്കുട. വില്ലേജ്—ഇരിഞ്ഞാലക്കുട.

പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൯൭൭/൫. വിസ്തീർണ്ണം—സെന്റ് ൩൭. അതിരുകൾ—കിഴക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൯൭൬ തെക്ക് ൯൬൦ പടിഞ്ഞാറ് ൩൧൭ വടക്ക് ൯൭൭/൨.

(൨)

എൽ. എ. നമ്പർ ൧൧/൫൪.

൧൯൫൨ മേയ് ൧.

തൃശ്ശിവപേരൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് ഇരിഞ്ഞാലക്കുട റവന്യൂ വില്ലേജിലെ താഴെ വിവരം പറയുന്ന സർവ്വെ നമ്പരുകളായ വസ്തുക്കളിന്മേൽ ടി താലൂക്ക ടി വില്ലേജിൽ കരിപറമ്പിൽ ഖനി റാവുത്തർ മകളും പാടോറ്റം പറമ്പിൽ ഷുർവാലിക്കുട്ടി അടിമ കുട്ടി ഭാര്യയുമായ ഉമ്മർസൽമ എന്ന സ്ത്രീക്ക് ൧,൨൦൦ രൂപ.

വസ്തുവിവരം

താലൂക്ക്—മുകുന്ദപുരം രജി. ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്—ഇരിഞ്ഞാലക്കുട. വില്ലേജ്—ഇരിഞ്ഞാലക്കുട.

പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൩൪൭/൩-ൽ ഭാഗം. വിസ്തീർണ്ണം—സെന്റ് ൨൪. അതിരുകൾ—കിഴക്ക സർവ്വെനമ്പർ ൩൪൭/൯ തെക്ക ൩൪൭/൩ ഭാഗം. പടിഞ്ഞാറ് ൩൪൭/൨ വടക്ക ൩൪൭/൧.

(൩)

എൽ. എ. നമ്പർ ൨൪൧/൫൩.

൧൯൫൨ മേയ് ൧.

തൃശ്ശിവപേരൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് മററത്തൂർ റവന്യൂ വില്ലേജിലെ താഴെ വിവരം പറയുന്ന സർവ്വെ നമ്പരുകളായ വസ്തുക്കളിന്മേൽ ടി താലൂക്ക് ടി വില്ലേജിൽ ചുങ്കം ചേരുന്ന കണ്ണങ്കാട്ട ശ്രീധരൻ ഭാര്യയും തെക്കേതല കൃഷ്ണൻ മകളുമായ വസന്തമതി എന്ന സ്ത്രീക്ക് ൩൯൦ രൂപ.

വസ്തുവിവരം.

താലൂക്ക്—മുകുന്ദപുരം. രജി. ഡിസ്ട്രിക്ട്—നെല്ലായി വില്ലേജ്—മററത്തൂർ.

പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൧൦൧൪/൩ ഭാഗം. വിസ്തീർണ്ണം—സെന്റ് ൬൭. അതിരുകൾ—കിഴക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൧൦൧൬ തെക്ക് ൧൦൧൫/൩ ഭാഗം. പടിഞ്ഞാറ് ൧൦൧൫/൧ വടക്ക് ൧൦൧൪/൪.

(൪)

എൽ. എ. നമ്പർ, ൨൯൧/൫൩.

൧൯൫൨ മേയ് ൧.

തൃശ്ശിവപേരൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട്. മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് പുല്ലൂർ റവന്യൂ വില്ലേജിലെ താഴെ വിവരം പറയുന്ന സർവ്വെ നമ്പരുകളായ വസ്തുക്കളിന്മേൽ ടി താലൂക്ക് ടി വില്ലേജിൽ പുളിങ്കോട്ടി കുഞ്ഞുണ്ണി മകൻ വേലു എന്നാൾക്ക് ൧,൫൦൦ രൂപ.

വസ്തുവിവരം.

താലൂക്ക്—മുകുന്ദപുരം. രജി. ഡിസ്ട്രിക്ട്—ഇരിഞ്ഞാലക്കുട. വില്ലേജ്—പുല്ലൂർ.

൧. പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൬൭൭/൨. വിസ്തീർണ്ണം—സെന്റ് ൬൪.

അതിരുകൾ—കിഴക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൬൭൩ തെക്ക് ൬൭൭/൧ പടിഞ്ഞാറ് ൨൧-ാം നമ്പർ മനവലശ്ശേരി വില്ലേജ് വടക്ക് ൬൭൬, ൬൭൧.

൨. ചെട്ടിക്കാണിക്കാ ദേവസ്വം വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൬൭൩/൩ ഭാഗം. വിസ്തീർണ്ണം—സെന്റ് ൪൪. അതിരുകൾ—കിഴക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൬൭൩/൨ തെക്ക് ൬൭൩/൩ ഭാഗം. പടിഞ്ഞാറ് ൬൭൭ വടക്ക് ൬൭൩/൩ ഭാഗം.

(൫)

എൽ. എ. നമ്പർ ൩/൫൪.

൧൯൫൨ മേയ് ൧.

തൃശ്ശിവപേരൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് താഴെക്കാട്ട് റവന്യൂ വില്ലേജിലെ താഴെ വിവരം പറയുന്ന സർവ്വെ നമ്പരുകളായ വസ്തുക്കളിന്മേൽ മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക താഴെക്കാട്ട് വില്ലേജിൽ പള്ളിപ്പാട്ട ലോനപ്പൻ മകൻ അന്തോണി എന്നാൾക്ക് ൧,൧൦൦ രൂപ.

വസ്തുവിവരം.

താലൂക്ക്—മുകുന്ദപുരം രജി. ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കല്ലേറ്റുങ്കര. വില്ലേജ്—താഴെക്കാട്ട്.

൧ പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ സർവ്വെ നമ്പർ ൧൫൧/൨. വിസ്തീർണ്ണം—സെന്റ് ൪൦. അതിരുകൾ—കിഴക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭ തെക്ക ൧൫൧/൫, ൧൫൦ പടിഞ്ഞാറ ൧൫൧/൪ ഭാഗം. വടക്ക ൧൫൧/൪ ഭാഗം.

൨. പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ സർവ്വെനമ്പർ ൧൫൧/൪ ഭാഗം. വിസ്തീർണ്ണം ഏക്കർ ൨ സെന്റ് ൨൮. അതിരുകൾ—കിഴക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭ തെക്ക ൧൫൦, ൧൫൧/൨ പടിഞ്ഞാറ് ൧൫൧/൪ ഭാഗം വടക്ക ൧൫൧/൧.

(൬)

എൽ. എ. നമ്പർ ൨൨൬/൫൩.

൧൯൫൨ മേയ് ൧.

തൃശ്ശിവപേരൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് വരന്തരപ്പിള്ളി റവന്യൂ വില്ലേജിലെ താഴെ വിവരം പറയുന്ന സർവ്വെ നമ്പരുകളായ വസ്തുക്കളിന്മേൽ ടി താലൂക്ക് ടി വില്ലേജിൽ മഞ്ഞളി ദേവസ്സി ഭാര്യയും പുളിക്കാരി ചെറിയ മകളുമായ താണ്ട എന്ന സ്ത്രീക്ക് ൬൦൦ രൂപ.

വസ്തുവിവരം.

താലൂക്ക് — മുകുന്ദപുരം രജി. ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് നെല്ലായി, വില്ലേജ്—വരന്തരപ്പിള്ളി.

പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം നിലവും പുറമ്പും സർവ്വെ നമ്പർ ൧൭൨. വിസ്തീർണ്ണം—ഏക്കർ ൧ ൭ സെന്റ് ൨൬. അതിരുകൾ—കിഴക്ക പുത്തുകാട്ട് എസ്റ്റേററ് തെക്ക സർവ്വെനമ്പർ ൪൪൩, ൪൪൨, ൪൪൦ ൪൭൪, ൪൭൧ പടിഞ്ഞാറ് റിസർവ്വ് ഫാറസ്റ്റ് വടക്ക സർവ്വെനമ്പർ ൪൪൫, ൪൪൬.

(൭)

എൽ. എ. നമ്പർ ൫൭/൫൪.

൧൯൫൨ മേയ് ൧൬.

തൃശ്ശിവപേരൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് മുരിയാട്ട് റവന്യൂ വില്ലേജിലെ താഴെ വിവരം പറയുന്ന സർവ്വെനമ്പരുകളായ വസ്തുക്കളിന്മേൽ ടി താലൂക്ക് ടി വില്ലേജിൽ ചാത്രാട്ടിൽ പാറുക്കുട്ടി അമ്മ മകൻ പരമേശ്വരൻ നായർ മുതൽപേർക്ക് ൭,൫൦൦ രൂപ.

വസ്തുവിവരം.

താലൂക്ക്—മുകുന്ദപുരം. രജി. ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കല്ലേറ്റുംകര. വില്ലേജ്—മുരിയാട്.

൧. പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൩൨൭/൨. വിസ്തീർണ്ണം—ഏക്കർ ൧ സെൻറ് ൭൫ അതിരുകൾ—കിഴക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൩൨൮/൩ തെക്ക ൩൭൨ പടിഞ്ഞാറ ൩൨൭/൧ വടക്ക ൩൧൨.

൨. ജന്മം പറമ്പ സർവ്വെനമ്പർ ൩൭൨/൩ ഭാഗം വിസ്തീർണ്ണം—ഏക്കർ ൧ സെൻറ് ൩൫. അതിരുകൾ—കിഴക്ക സർവ്വെനമ്പർ ൩൭൨/൪, ൩൭൪, ൩൮൩, ൩൮൭ തെക്ക ൩൮൮, ൩൯൭, ൩൭൧ പടിഞ്ഞാറ ൩൭൨/൨, ൩൭൨ വടക്ക ൩൨൭, ൩൭൨/൫, ൨൫൩.

൩. പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം നിലം സർവ്വെനമ്പർ ൫൪൨/൧ വിസ്തീർണ്ണം—ഏക്കർ ൩ സെൻറ ൭൦. അതിരുകൾ—കിഴക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൫൪൬, ൫൪൧ തെക്ക ൬൭൨, ൬൬൩ പടിഞ്ഞാറ ൫൪൨/൨ വടക്ക ൫൫൨, ൫൪൭.

൪. ജന്മം നിലം സർവ്വെ നമ്പർ ൫൫൨. വിസ്തീർണ്ണം—ഏക്കർ ൩ സെൻറ ൪൫. അതിരുകൾ—കിഴക്ക സർവ്വെനമ്പർ ൫൪൭, ൫൫൧ തെക്ക ൫൪൭ പടിഞ്ഞാറ ൬൪൯, വടക്ക ൫൫൩, ൫൫൪, ൫൫൬.

൫. പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം നിലം സർവ്വെനമ്പർ ൬൫൨/൧ വിസ്തീർണ്ണം—സെൻറ ൯൦. അതിരുകൾ—കിഴക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൬൫൭ തെക്ക ൬൪൨/൨ പടിഞ്ഞാറ ൬൫൪ വടക്ക ൬൫൧.

൬. ജന്മം നിലം സർവ്വെനമ്പർ ൬൫൭/൧. വിസ്തീർണ്ണം—സെൻറ ൪൧. അതിരുകൾ—കിഴക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൬൬൦ തെക്ക ൬൫൭/൨ പടിഞ്ഞാറ ൬൫൨ വടക്ക ൬൫൧.

(൮)

എൽ. എ. നമ്പർ ൨൬൪/൫൩.

൧൯൫൪ മെയ് ൧൭.

ഇരിങ്ങാലക്കുട ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഇരിങ്ങാലക്കുട താലൂക്ക് പുഴക്കൽ റെവന്യൂ വില്ലേജിലെ താഴെ വിവരം പറയുന്ന സർവ്വെ നമ്പരുകളായ വസ്തുക്കളിന്മേൽ ടി വില്ലേജ് ദേശത്ത് കരിയക്കോട്ട ശങ്കരൻ എന്ന അയ്യപ്പൻ മേൽ ജാമ്യലിക്ക് ൨,൫൦൦ക.

വസ്തുവിവരം.

താലൂക്ക്—ഇരിങ്ങാലക്കുട. രജി. ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്—കുന്നംകുളം. വില്ലേജ്—പുഴക്കൽ.

൧. പാട്ടവക പറമ്പ് സർവ്വെ നമ്പർ ൬൧൬ ഭാഗം. വിസ്തീർണ്ണം—ഏക്കർ ൧ സെൻറ് ൩൦. അതിരുകൾ—കിഴക്ക സർവ്വെനമ്പർ ൬൧൬ ഭാഗം തെക്ക ൬൦൫ പടിഞ്ഞാറ ൬൧൨ വടക്ക ൬൧൫.

൨. പാട്ടവക പറമ്പ സർവ്വെനമ്പർ ൬൪൦ ഭാഗം വിസ്തീർണ്ണം—സെൻറ ൨൩. അതിരുകൾ—കിഴക്ക സർവ്വെനമ്പർ ൬൨൫ തെക്ക ൬൪൧ പടിഞ്ഞാറ് ൬൨൬ വടക്ക ൬൪൦ ഭാഗം.

൩. പാട്ടവക പറമ്പ് സർവ്വെനമ്പർ ൬൩൫/൧ വിസ്തീർണ്ണം—സെൻറ് ൧൨. അതിരുകൾ—കിഴക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൬൩൪ തെക്ക ൬൩൬ പടിഞ്ഞാറ ൬൩൫/൨ വടക്ക ൬൩൫/൨.

൪. കൂവര ദേവസ്വം കാണം പറമ്പ സർവ്വെ നമ്പർ ൬൩൩/൩ ഭാഗം വിസ്തീർണ്ണം—സെൻറ ൨൨. അതിരുകൾ—കിഴക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൬൩൩/൧ തെക്ക ൬൩൩/൪ ഭാഗം, ൬൭൪ പടിഞ്ഞാറ ൬൩൩/൫ ഭാഗം വടക്ക ൬൩൩/൨.

൫. പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം പറമ്പ സർവ്വെനമ്പർ ൬൬൨/൩. വിസ്തീർണ്ണം—സെൻറ് ൫. അതിരുകൾ—കിഴക്ക സർവ്വെനമ്പർ ൬൫൪ തെക്ക ൬൬൨/൨ പടിഞ്ഞാറ് ൬൬൨/൪ വടക്ക ൬൬൨/൫.

൬. വടക്കമ്മറം ബ്രഹ്മസ്വം വെറുമ്പാട്ടം നിലം സർവ്വെനമ്പർ ൧൬൧. വിസ്തീർണ്ണം—സെൻറ ൫൩. അതിരുകൾ—കിഴക്ക സർവ്വെ നമ്പർ ൧൪൭, ൧൬൦ തെക്ക ൧൬൦ പടിഞ്ഞാറ ൧൫൨, ൧൫൮ വടക്ക ൧൫൭.

(൯)

എൽ. എ. നമ്പർ ൭/൫൪.

൧൯൫൪ മെയ് ൬.

അങ്കമാലി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കൊച്ചി-കണയന്നൂർ താലൂക്ക് എറണാകുളം റെവന്യൂ വില്ലേജിലെ താഴെ വിവരം പറയുന്ന സർവ്വെ നമ്പരുകളായ വസ്തുക്കളിന്മേൽ ടി താലൂക്ക് ടി വില്ലേജ് കൊല്ലമ്മാപറമ്പിൽ ചിക്ക മകൻ ആൻറണി എന്നാൾക്ക് ൪,൦൦൦ രൂപ.

വസ്തുവിവരം.

താലൂക്ക്—കൊച്ചി-കണയന്നൂർ. രജി. ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്—എറണാകുളം. വില്ലേജ്—എറണാകുളം.

പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെനമ്പർ ൩൧൭/൨-ൽ ഭാഗം. വിസ്തീർണ്ണം—സെൻറ് ൧൮. അതിരുകൾ—കിഴക്ക് സർവ്വെ നമ്പർ ൩൧൭/൨-ൽ ഭാഗം. തെക്ക് ൩൧൭/൨-ൽ ഭാഗം. പടിഞ്ഞാറ് ൩൨൦ വടക്ക് ൩൧൧.

(൧൦)

എൽ. എ. നമ്പർ ൨൬൧/൫൩.

൧൯൫൪ മെയ് ൬.

അങ്കമാലി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കൊച്ചി-കണയന്നൂർ താലൂക്ക് പൂണിത്തുറ റെവന്യൂ വില്ലേജിലെ താഴെ വിവരം പറയുന്ന സർവ്വെ നമ്പരുകളായ വസ്തുക്കളിന്മേൽ ടി താലൂക്ക് ടി വില്ലേജ് പൂണിത്തുറ ദേശത്ത് കേളോത്ത് നാരായണൻ മകൻ കുഞ്ഞിപ്പെക്ക് ൫൦൦ രൂപ.

വസ്തുവിവരം.

താലൂക്ക—കൊച്ചി-കണയന്നൂർ രജി. ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്—തൃപ്പൂണിത്തുറ. വില്ലേജ്—പൂണിത്തുറ.

പറമ്പ് ചെറുഞ്ഞള്ളൂർ സ്വത്ത് കാണം സർവ്വെ നമ്പർ ൪൬൦/൧-ൽ ഭാഗം. വിസ്തീർണ്ണം—സെൻറ് ൬൪. അതിരുകൾ—കിഴക്ക സർവ്വെനമ്പർ ൪൬൦/൧-ൽ ഭാഗം. തെക്ക് ൪൫൯/൧-൨ പടിഞ്ഞാറ് ൪൫൭ വടക്ക ൩൯൧/൩-൪, ൪൬൨/൪൫.

(൧൧)

എൽ. എ. നമ്പർ ൪൯/൫൪.

൧൯൫൪ മെയ് ൬.

അങ്കമാലി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കൊച്ചി-കണയന്നൂർ താലൂക്ക് പൂണിത്തുറ റെവന്യൂ വില്ലേജിലെ താഴെ വിവരം പറയുന്ന സർവ്വെ നമ്പരുകളായ വസ്തുക്കളിന്മേൽ ടി താലൂക്ക് എറണാകുളം വില്ലേജ് ചെറുവാരത്ത് ദേശത്ത് മനിക്കരി മാധവി അമ്മ കാർത്യായനി അമ്മക്ക് ൧൫൦ രൂപ.

വസ്തുവിവരം.

താലൂക്ക്—കൊച്ചി-കണയന്നൂർ. രജി. ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് തൃപ്പൂണിത്തുറ വില്ലേജ്—പൂണിത്തുറ.

പറമ്പ് പണ്ടാരവക വെറുമ്പാട്ടം സർവ്വെ നമ്പർ ൩൭൧/൧൩. വിസ്തീർണ്ണം—സെൻറ് ൧൭. അതിരുകൾ—കിഴക്ക് സർവ്വെനമ്പർ ൩൭൧/൬ തെക്ക ൩൭൧/൧൪ പടിഞ്ഞാറ് ൩൧൪ വടക്ക് ൩൭൧/൯.

കൊച്ചി പരസ്പരസഹായ സംഘം രജിസ്ട്രാർ, തൃശ്ശിവപേരൂർ.

വി. സ്. രാമൻകുട്ടി, സിക്രട്ടറി.

C.!

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. VI] Trivandrum, Tuesday, 25th May 1954/11th Idavam 1129. [No. 21

EDUCATION DEPARTMENT

NOTIFICATIONS.

I

19th May 1954.

Government have been pleased to order that all the Text Books prescribed in languages including Special English during 1953-54 will be continued for 1954-55 also except in the case of the following books for which fresh books are being prescribed. The titles of new books prescribed are given against each item:

HINDI.

Form VI Detailed Text.	Hindi Sahithya Parichay Book I.	Hindi Reader for Form VI. (Government publication).
Form V Detailed Text.	Adhunik Hindi	Hindi Reader for Form V (Government publication).
Grammar.		Hindi Rachana Prabodh III (Government publication).

ARABIC.

Forms I, II & III Detailed Texts.	New books will be prescribed and a notification issued in due course.
Forms IV, V & VI Non-detailed Text.	New books will be prescribed and a notification issued in due course.

TAMIL.

Class 3 Detailed Text.	Chithirai Chenthamil Vachagom.	Chenthamil Vachagom for Class 3.

It is also ordered that the portions prescribed in Sanskrit, Latin, French, Urdu, Hebrew, Syriac and Arabic (except in the case of Detailed Text in Arabic for Forms I, II, III and VI and Non-detailed texts for Forms IV, V and VI) would be continued for 1954-55 also.

II

No. C5-9730|54. *19th May 1954.*

Sub:—Reservation of seats—Madras Institute of Technology 1954-55.

1. The Principal, Madras Institute of Technology, Chromepet P. O., Chingleput District, Madras, has consented to reserve a few seats in the Institute during 1954-55 for candidates from this State.

2. Candidates desirous of securing admission into the above Institute are directed to submit their applications in the prescribed form with all the necessary enclosures so as to reach the Office of the Director of Public Instruction, Trivandrum, on or before 10-6-54.

3. The form of application and prospectus can be obtained from the Registrar of the Institute on remittance of a M. O. or P. O. for Rs. 1-6-0 in his favour.

4. The qualification for admission will be a Degree in Science of a recognised University with Physics Main and Mathematics and Chemistry as subsidiaries.

5. The Institute provides courses in Electronics, Automobile Engineering, Instrument Technology and Aeronautical Engineering. The course will be of three years' duration.

6. The selected candidates will have to pay the tuition and other fees direct to the Institute at the rate fixed by the authorities of the Institute.

7. The applicants will forward, along with their applications a bond executed on a Travancore-Cochin one rupee stamp paper, as per form appended hereto, agreeing to serve the State (when selected from the State's quota) for a period of five years, if called upon to do so, within six months from the date of passing out and to report the date of passing out to Government as soon as the results are announced.

8. Applications should be accompanied by a chalan receipt of Rs. 150 (Rs. 50 only in the case of poor students on production of poverty certificate from the Tahsildar of the Taluk) credited under R. D. Account in any of the State Treasuries. The chalans, in triplicate, should be got countersigned by the Director of Public Instruction before making the remittance. This amount will be refunded to those not selected and in the case of selected candidates, the amount will be refunded to them on their joining the Institute or forfeited to Government in case they fail to join the Institute on the due date.

9. Selection of candidates will be made at an interview by the Selection committee which will meet in the first week of July in the Institute at Chromepet. The candidates must present themselves for the interview at their expense.

10. Applications which are incomplete and which are not accompanied by the documents mentioned above will be rejected.

Trivandrum.

V. SUNDARARAJ NAIDU,
Director of Public Instruction.

AGREEMENT.

Agreement made the....... ....day of ....1954 between of** Village Taluk of the first part and of Village Taluk of the second part and H. H. the Rajpramukh of the State of Travancore-Cochin acting in exercise of the Executive authority (Herein after called the Government) of the third part.

Whereas the Government have arranged with the Principal, Madras Institute of Technology, Madras, to reserve a few seats for the students of Travancore-Cochin in the Institute.

And whereas the said has applied for admission to the above Institute this year, it is hereby agreed as follows in the event of his being selected for the course.

1. The said ....and the said.............. shall pay to the Institute all the fees prescribed by the Institute on the due dates without fail till the said ....completes the whole course in the Institute.

2. The said ....shall join the Institute on the prescribed date and subject himself fully to the discipline of the Institute for all purposes and shall abide by the disciplinary measures adopted by the Principal of the Institute.

3. The said .... binds himself to serve the Government of Travancore-Cochin at least for a period of five years on such terms as the Government may fix, if called upon to do so within six months from the date of passing out.

4. If at any time during the course of the study the said.........................voluntarily severs his connection with the Institute or fails to prosecute his studies satisfactorily or if the said .... is dismissed or suspended for misconduct or as a disciplinary measure by the Principal of the Institute or if the name of the said .... is removed from the rolls of the Institute for unauthorised absence or for non-payment of dues to the Institute or if after the completion of the course the said............refuses to serve the Government of Travancore-Cochin as desired by the Chief Secretary, the said .. ..shall abide by the decision of the Government in respect of any damages which may be imposed by the Government and such damages shall be recovered as if it were arrears of Land Revenue under the provisions of the Revenue Recovery Act for the time being in force or in other manner as Government may deem fit.

5. After completing the course the candidate shall report the date of passing out to the Chief Secretary to the Government of Travancore-Cochin as soon as the results are announced and take his orders in the matter of getting himself appointed in the State Services or released from the obligation to serve the State.

In witness thereof the parties of the first and second part and Sri .... Secretary to Government acting on behalf of His Highness the Rajpramukh have hereunto set their hands and seals the day and year first above written.

Parties:— 1
2
3

Witnesses:— 1
2

Note: ** here give house name also.

SHORT TENDER NOTICES

Fresh firm competitive tenders are invited for the works stated below.

1. Sealed tenders superscribed with the name of the work must reach the office of the undersigned before 4 P. M. on or before the date specified below.

2. Each tender must be accompanied by an earnest money deposit stated below either in cash or in Treasury chalan duly countersigned by the undersigned or by the Inspector of Primary and Middle Schools, Thuckalai. Tenders not accompanied by such deposit will be rejected.

3. Tenders will be opened by the undersigned at 4-15 P. M. on the date mentioned below in the presence of the tenderers. The acceptance of the tenders rests with the undersigned who does not undertake to accept the lowest or any particular tender.

4. Details of the schedule and specifications of the work can be seen at the office of the undersigned or from the office of the Inspector of Primary and Middle Schools, Thuckalai.

5. The work should be completed in all respects within the period shown below from the date of receipt of orders regarding acceptance of the tender.

6. Rates for individual items should be quoted in words and figures.

7. Tenders will be firm for a period for three months from the date of receipt of tender.

8. Tenders which are not in conformity with this tender notice are liable to rejection.

9. Final bill for the work will be paid only after the Production of the Tax Clearance Certificates regarding the income-tax and Sales-tax, from the competent authorities.

I

19th May 1954.

Name of work—Special works to the building of Sasthamkara Primary School in Kalkulam Taluk.

Last date of receipt and opening of tenders—28th May 1954.

Earnest money deposit—Rs. 158.

Time for completion of work—One month.

Probable amount of contract—Rs. 3,150.

SCHEDULE.

Item No.	*Quantity.*	*Particulars.*	*Unit.*
1	L. S.	Earth work excavating foundation for steps	L. S.
2	279 Cft.	Rubble in chunnam mortar 1 : 2 for foundation of steps	100 Cft.
3	443·0 Cft.	Burnt brick in chunnam mortar 1 : 2	100 Cft.
4	120 Sft.	Supplying and fitting Vengai wood panel shutters with 4" x 1¼" panel frames and 1¼" thick panel planks for shutters etc., and fitted to the frames with 3" long parliamentary hinges Nos. 4, 6" long tower bolts Nos. 4 etc., complete	Sft.
5	28 Nos.	Supplying and fitting wooden pegs with Teak wood 6" x 2" x 1½" and fixed on to the masonry in cement mortar 1 : 3 for the convenience of providing bolts when windows are kept open	Each

Item No.	Quantity.	Particulars.	Unit.
6	1939·30 Sft.	Picking up the earthern floor to a depth of 3' and consolidating well by ramming after well watering etc.,	100 Sft.
7	1939·30 Sft.	Providing cement concrete flooring with ¾' ring 1st class metal in cement mortar 1 : 3 : 6, to a depth of 3" and consolidating well by ramming	100 Sft.
8	3343·50 Sft.	Plastering with cement mortar 1 : 3, ½" thick two coats floated hard and finished neatly	100 Sft.
9	2385·25 Sft.	Plastering with cement mortar 1 : 3, ½" thick one coat to the outside of wall	100 Sft.
10	224·40 Sft.	Plastering with cement mortar 1 : 3, ¾" thick two coats over the verandah retaining wall including bordering the edges to a depth of 1½" to line and level	100 Sft.
11	44·50 Sft.	Bordering the plynth of basement with cement mortar 1 : 3, and 4½" x ¾" in section and finishing with cement mortar	Rft.
12	450 Sft.	Raking out the open joints of the rubble masonry to a depth of 1' and pointing with cement mortar 1 : 3 and finishing with cement fine	100 Sft.
13	2012·62 Sft.	Plastering with chunnam mortar 1 : 2 two coats to the walls	100 Sft.
14	1574·71	Painting with sky blue paint two coats	100 Sft.
15	9 Nos.	Black japan painting two coats to the tie rods in the hall over a priming coat of red oxide paint	Each
16	7150 Sft.	Earth work cutting and levelling the premises with earth cut from the higher ground and conveying to the school compound from outside and filling around the building	1000 Cft.

N. B.—Rate in figures and words should be furnished against each item separately.

II

19th May 1954.

Name of work—Providing accommodation for the Pilavila Primary School in Kalkulam Taluk.

Last date of receipt and opening of tenders—29th May 1954.

Earnest money deposit—Rs. 245.

Time for completion of work—Three months.

Probable amount of contract—Rs. 4,900.

SCHEDULE

1	6000 Cft.	Earth work cutting in hard earth conveying and filling in the low places for levelling the site etc.,	1000 Cft.
2	1505 Cft.	Earth work excavating foundation in hard gravelly earth and filling in basement	1000 Cft.
3	1800 Cft.	Rubble in lime mortar 1 : 2 for foundation and basement including extra labour for hammer dressing the face stones suitable for very neat cement pointing	100 Cft.
4	1639·3 Cft.	Filling in basement with additional quantity of earth including conveyance consolidation in 6" layers, watering etc, complete	1000 Cft.
5	1773 Cft.	Burnt brick in lime mortar 1 : 2 for superstructure	100 Cft.
6	175·5 Sft.	Supplying and fitting Vengai wood doors with frames 5" x 3" and panel shutters with 4" x 1½" panel frames and 1¼" thick panel planks with necessary iron fittings such as fitting flat iron hold-fasts 2 ft. x 1½ in. x 1/8 in. bent suitably at ends and fitted by iron screws 2" etc. 2 Nos. for each door 3" iron parliamentary hinges Nos. 6 with necessary screws and iron tower bolts 9" long and Nos. 4 with necessary locking arrangements etc., complete	Sft.
7	48 Sft.	Supplying and fitting windows with 5' x 3" with central vertical frames 2½" x 5" and panel shutters with 4' x 1¼" panel frames and 1" thick planks for panels (all of Vengai wood) and necessary iron fittings such as flat iron hold-fasts 2 ft. x 1½ in. x 1/8 in. bent suitably at ends and fitted by iron screws 2' long etc., Nos. 2 for each window, 3' parliamentary hinges Nos. 4, 8" tower bolts Nos. 4 etc., complete	Sft.
8	120 Sft.	Supplying and fitting windows of Vengai wood with frames 5" x 3' and central vertical frames 5" x 2½" without shutters and fitting to the masonry with flat iron hold-fasts 2 ft. x 1½ in. x 1/8 in. bent suitably at ends and fitted by 2" long iron screws 2 Nos. for each window etc., complete	Sft.
9	23 Nos.	Extra labour and cost for providing segmental arch work over doors and windows with burnt brick in cement mortar 1 : 3	Each
10	65·4 Cft.	Sound Vengai or thembavoo wood wrought and put up	Cft.
11	4 Nos.	Supplying and fitting 7/8" dia. tie rods 20 ft. long for fitting the wall plate in position with screw thread cut at both ends and fitted with nuts and iron plate washers 3"x3"x½" etc., complete	Each

Item No.	Quantity.	Particulars.	Unit.
12	2580 Sft.	Roofing with full bamboo rafters at 1½ ft. centre to centre and thatching with double new coconut cadjans over bamboo reepers 2' wide at 6' centre to centre including trellissing with 1/6 split bamboo reepers 2" wide at 2 ft. apart both ways diagonally	100 Sft.
13	156 Sft.	Plastering with cement mortar 1 : 3, ½" thick 2 coats including thread lining the threads for steps	100 Sft.
14	1341 Sft.	Picking up the floor levelling watering and consolidating by ramming including cow dung washing 2 coats & ramming etc., complete	100 Sft.

N. B.—Rate in figures and words should be furnished against each item separately.

(Sd.)
Division Inspector of Schools.

Trivandrum.

SHORT TENDER NOTICE.

20th May 1954.

Competitive tenders are invited for the work of Renovation of Vadakkumthala D. V. P. S. building.

1. Sealed tenders superscribed with the work must reach the office of the undersigned before 4 P. M. on or before 28-5-1954.

2. Each tender must be accompanied by an earnest money deposit of Rs. 245 in the Treasury chalan or cash. Tenders not accompanied by such deposit will be rejected.

3. The tenders will be opened by the undersigned at 4-30 P.M. on 28-5-1954 in the presence of the tenderers. The acceptance of the tenders rests with the undersigned who does not undertake to accept the lowest or any particular tender.

4. Details of estimate can be seen at the office of the undersigned during office hours or from the school.

5. The work should be completed in all respects before 30-6-1954.

6. The rates for each item of work should be quoted in words and figures.

7. The tender will be firm for a period of three months.

8. No materials will be supplied departmentally.

9. Security will be released only on production of a clearance certificate from the Sales Tax Officer.

Probable amount of contract Rs. 4,900.

(Sd.)
Quilon. *Division Inspector of Schools.*

TENDER NOTICE.

13th May 1954.

Firm competitive tenders are invited for the work of urgent repairs to Thottakonam Primary School.

2. Tenders sealed and endorsed and superscribed with the name of work must reach the office of the undersigned before 4 P. M. on or before 25-5-1954 and will be opened at 4-15 P. M. on the same day in the presence of those tenderers present.

3. Each tender should be accompanied with an earnest money of Rs. 115 in cash or chalan duly countersigned by the undersigned. Tenders not accompanied by such deposit will be rejected.

4. The acceptance of the tender rests with the undersigned who does not undertake to accept the lowest or any particular tender.

5. Details of schedule and specification of work can be seen from the office of the undersigned during office hours.

6. The work should be completed before 30th June 1954 in all respects.

7. Rates for individual items should be quoted in words and figures.

8. Tenders will be firm for a period of one month from the date of receipt of the tender.

9. Tenders which are not in conformity with this tender notice are liable to rejection.

10. Final bill for the work will be paid only after the production of the Tax clearance Certificate regarding the Income-tax and Sales-tax from the competent authorities.

11. The successful tenderer should attend this office within a week from the date of receipt of the notice and execute necessary agreement after depositing the balance security and start work as per the instruction of the Section Officer attached to this office.

Probable amount of contract Rs. 2230.

Thiruvella. (Sd.)
Division Inspector of Schools.

Schedule.

URGENT REPAIRS TO THOTTAKONAM PRIMARY SCHOOL.

Item No.	Quantity	Particulars	Unit.
1.	241 Sft.	Dismantling the existing flooring tiles carefully and stacking for reuse	100 Sft.
2.	1331 Cft.	Dismantling the laterite in lime and stacking	100 Cft.
2 (a).	2 Nos.	Taking out the R. C. C. lintels carefully and stacking for reuse	Each
3 (a).	1 No.	Taking out the doors carefully from the masonry and stacking	Each.
3.	2 Nos.	Do. do. windows do. do.	Each.
4.	L. S.	Providing proper temporary Supports (props) for Supporting the roof and wall plate in position during dismantling the masonry including all labour and hire for material and removing the same after work.	L. S.
5.	L. S.	Extra earthwork excavating for foundation including bailing water	1000 Cft.

6.	2715 Cft.	Concrete broken stone with 1 1/2" metal in cement mortar 1 : 3 : 8 including hire for boxing, curing, watering etc. complete	100 Cft.
7.	695 Cft.	Laterite in lime mortar 1 : 2 with 25% old and 75% new stones with proper bonding to old walls	100 Cft.
8.	718 Cft.	Laterite in lime mortar for superstructure	100 Cft.
8 (a).	2 Nos.	Refitting the dismantled R. C. Slabs	Each
9.	1293 Cft.	Anjili or Thembavu wood wrought and put up	Cft.
9 (a).	161 Cft.	Do. framed and planed work for reoewing doorframe	Cft.
10.	3 Nos.	Refitting the dismantled doors and windows in position after necessary carpentry work	Each
11.	1513 Sft.	Plastering with cement mortar 1 : 3, 1/2" thick 2 coats after raking out the plastering	100 Sft.
12.	1088 Sft.	Do. with chunnam mortar 1 : 2, 2 coats etc. complete	100 Sft.
13.		Supplying Flooring tiles of standard size	Each
14.	750 Sft.	Flooring the floor with gravel and laterite chips levelled and consolidated and resetting the flooring tiles over 1/2" lime mortar with 1/4" open joints and grouted and pointed with cement mortar etc., complete	100 Sft.
15.	L. S.	Repairs to the doors	L. S.
16.	2500 Cft.	Earth work for filling and raising the yard on the rear with hard clay and earth etc., complete.	1000 Cft.

Note—Rate and amount in figures and rate in words should be furnished against each item separately.

NOTICE.

17th May 1954.

Firm competitive tenders are invited for the following supply for 1954-1955 ending with 31st March, 1955.

Sealed tenders addressed to the Principal, Maharaja's College, Ernakulam for the supply must reach the Principal on or before 4 p. m. on Monday, 31-5-1954) 17-10-1129.

Each tender must be accompanied by a chalan for the earnest money deposit as stated below under column 4. Tenders not accompanied by such deposit will be rejected.

The tenders will be opened by the Principal at his office and the acceptance of the tender rests with him, who does not undertake to accept the lowest or any particular tender.

The name for each supply should be superscribed on the cover.

As soon as the tender is accepted by the authorities, due notice of the same will be given to the Contractor who will then have to execute a contract bond within one week of intimation on a one rupee stamp paper after depositing the security amount as noted below under column 5.

Name of office.	*Name of work.*	*Approximate quantity required.*	*Earnest money.*	*Security amount.*
1	2	3	4	5
1. Maharaja's College, Ernakulam.	Supply of jungle split firewood such as Teak, Irul, Tamarind, Poovam or Mooh for the College Gas Plant for the period 1954-1955 ending with 31st March, 1955	About 120 tons to be supplied at the rate of 5 to 6 tons every fortnight according to the requirements of the Department. Rate per ton to be given.	5	60
2. Do.	Supply of coconut shells for the College Gas Plant for the period 1954-1955 ending with 31st March, 1955.	2,00,000 pairs to be supplied according to the requirements of the department. Rate for 1,000 pairs to be given.	5	40

Maharaja's College,
Ernakulam.

P. NARAYANA MENON,
Principal.

MAHARAJA'S COLLEGE, ERNAKULAM.

NOTIFICATION.

The College will re-open on Monday, the 14th June, 1954.

All Classes will start work from the re-opening date itself.

Admission to the Junior Classes will be made from Wednesday, the 9th June, 1954. Applications for admission into the Junior Intermediate Class should reach the Principal not later than Monday the 31st May, 1954 and those into the B. A., B. Sc., B. Sc. Hons. Chemistry, B. Sc. Hons. Mathematics, B. A. Hons. Economics, M. Sc. in Mathematics, M. Sc. in Applied Chemistry and M. A. in Economics not later than Monday, the 14th June, 1954. Belated applications will be considered only if there are vacancies.

Applications for admission should be made in the prescribed form which can be had from the College office on requisition. Postal stamp to the value of one anna should be enclosed for sending the application forms to the applicant.

Applications incompletely or illegibly filled up will not be considered.

Applications for admission should invariably be accompanied by Rs. 2 towards the fee for registration which should be paid into the College Office in cash or sent by postal order. *Crossed Postal orders and Money orders will not be accepted.* Postal orders unaccompanied by the application in the prescribed form will not be accepted. In the case of admissions to Class I, a copy of the mark obtained at the S. S. L. C. or E. S. L. C. examinations certified by the Headmaster of the School and Stamped with the school seal and in the case of admissions to B. A., B. Sc., B. Sc. Hons. and B. A. Hons. the mark list in original showing the marks scored at the Intermediate examination should be attached to the application for admission. In the case of admission to M. Sc. in Mathematics, M. Sc. in Applied Chemistry and M. A. in Economics the original or provisional certificate for the Degree should be submitted.

Candidates who have appeared for the Intermediate Examination for more than two times are not granted admission to Junior B. A., B. Sc., or Honours Classes.

The Principal reserves himself the right to reject any application without assigning reasons.

Students who do not live with their parents or accredited guardians will be called upon to reside either in the Hostels or lodges approved by the Principal.

There is provision for the following subjects:—

INTERMEDIATE

Part I—English Language & Literature.

Part II—Sanskrit, Malayalam, Hindi & Arabic,

Part III—Group i. Mathematics, Physics and Chemistry.

Group ii. Physics, Chemistry & Biology.

Group iii. World History, Indian History and Logic or Elements of Economics.

Group iv. Sanskrit (students who have passed out of the two years entrance course of the Sanskrit College are admitted to this group).

B. A.

Part I— English.

Part II— Sanskrit, Malayalam, Hindi and Arabic.

Part III – Group ii (a)— History and Economics.

Do. ii (b)—Economics and History.

Do. iii (b)—Malayalam & Sanskrit.

Do. iii (c)—Hindi & Sanskrit.

B. A. (HONOURS) IN ECONOMICS.

M. A. IN ECONOMICS.

Five Post-Graduates will be admitted to IV Honours Economics.

B. Sc.

Part I— English.

Part II.	*Main.*
Group i.	Mathematics.
Group ii.	Physics.
Group iii.	Chemistry.
Group iv.	Botany.
Group v.	Zoology.
Subsidiary i.	*Subsidiary ii.*
Physics	Statistics.
Mathematics	Chemistry or Statistics.
Physics	Mathematics, Botany or Zoology.
Zoology	and Chemistry.
Or Physics	and Zoology.
Or Physics	and Chemistry.
Botany	and Chemistry.
Or Physics	and Chemistry.
Or Physics	and Botany.

B. Sc. HONOURS IN MATHEMATICS.

M. Sc. IN MATHEMATICS.

Four Post-Graduates will be admitted to the IV Honours Class in Mathematics.

B. Sc. HONOURS IN CHEMISTRY.

Main Chemistry, Subsidiary Physics.

Two Post-Graduates will be admitted to the IV Honours Class in Chemistry.

Travancore University Graduates are alone eligible for admission.

There is provision for the following Course also subject to Government sanction. Admission to this course is not however guaranteed.

M. Sc. IN APPLIED CHEMISTRY.

Candidates for admission to the M. Sc. Course in Applied Chemistry should have passed the B. Sc. Degree Examination of the Travancore University or a Degree in some other University accepted by the Syndicate as equivalent thereto with Chemistry as the main subject and at least one of the following subjects as subsidiary.

PHYSICS, ZOOLOGY AND BOTANY.

Facilities for Research leading to higher degrees in (a) Pure Organic Chemistry and (b) Physical and Tinctorial Chemistry as applied to Fibres are also available.

P. NARAYANA MENON,
Principal.

നോട്ടീസ്

൧൯൫൦ ഏപ്രിൽ ൫.

ഈ സ്കൂളിൽ എ. സി. സ്റ്റ്. അദ്ധ്യാപികയായിരുന്ന ൧൯൫൦ മാർച്ച് മാസം ൨൪-ാം നം മരിച്ചുപോയ ശ്രീ. വി. കെ. കുകാംബി അമ്മയുടെ പേരിൽ ശമ്പളം, ഡിയർ അലവൻസ്, പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ട്, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി മുതലായ ഇനങ്ങളിൽ ചെല്ലാനുള്ള തുകയ്ക്ക് ന്യായമായ അവകാശികളും മുറപ്രകാരമുള്ള അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സഹിതം ഈ നോട്ടീസ് ഗസറ്റിൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതിയതി മുതൽ ൨ മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അതിനുശേഷം വരുന്ന അപേക്ഷകളെപ്പറ്റി സാധാരണ രീതിയിൽ ഗൌനിക്കുന്നതല്ല.

ജി. എച്ച്. എസ്.
കൊടുങ്ങല്ലൂർ.

(ഒപ്പ്.)
ഹെഡ്മിസ്ട്രസ്.

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. VI] Trivandrum, Tuesday, 25th May 1954/11th Idavam 1129. [No. 21

ELECTRICAL DEPARTMENT

SHORT TENDER NOTICES.

(1)

13th May 1954.

Tenders sealed and superscribed with the name of the work are invited so as to reach the undersigned before 4 P. M. on 7-6-1954.

Name of work:—Transport of two Nos. of 2000 K. V. A. Transformers from Kundara Sub Station to Punalur Sub Station.

Approximate amount of contract—Rs. 3000.

Earnest money deposit required in Treasury chalan receipt—Rs. 75.

Detailed tender notice, tender forms etc., can be had from this office at a cost of one Rupee each.

(2)

19th May 1954.

Tenders sealed and superscribed with the name of the work are invited so as to reach the undersigned before 4 P. M. on 14-6-1954.

Name of work:—Constructing transformer plinths for the 66 K. V. Sub Station at Punalur.

Approximate amount of contract—Rs. 3500.

Earnest money deposit—Rs. 81 in treasury chalan.

Detailed tender notice, conditions of contract, specifications and tender form etc., can be had from the office of the undersigned on payment of Rupee one.

Electrical Division, Quilon.

E. U. MATHEW, *Executive Engineer.*

SHORT TENDER NOTICE.

No. 5 of 5|54.

8th May 1954.

Name of work:—Construction of an approach road on the right Flank of the Sengulam Dam.

2. Locality—Sengulam.
3. Last date of submission of tender—3 P. M. on 9-6-1954.
4. Amount of Earnest money—Rs. 425.
5. Price of tender forms—Rs. 2 (Non-returnable)
6. Probable amount of contract—Rs. 17,000.

Any further information required can be had from the office of the undersigned during working hours.

Chithirapuram.

C. S. PADMANABHA AYYER, *Executive Engineer, Sengulam Division.*

AUCTION NOTICE.

12th May 1954.

1. Various kinds of cutlery and crockery such as, Sauce pans, Dishes, Jugs, Plates, Knives and miscellaneous articles will be sold in public auction in convenient lots by the Executive Engineer, Sengulam Division, at Meencut (Chithirapuram) at 3 P. M. on 2-6-1954.

2. Intending bidders will have to remit an earnest money of Rs. 5 which will be returned to the unsuccessful bidders as soon as the auction is over.

3. The successful bidders should remit the value plus Sales-tax as soon as the auction is over and remove the articles within 3 days of receipt of intimation that the auction is confirmed.

4. Further information can be had from the office of the Executive Engineer or the Assistant Engineer, Channel Sub Division.

Sengulam Division, Chithirapuram.

(Sd.) *Executive Engineer.*

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. VI] Trivandrum, Tuesday, 25th May 1954/11th Idavam 1129. [No. 21

FOOD AND CIVIL SUPPLIES DEPARTMENT

NOTIFICATION.

19th May 1954.

The public are hereby informed that Government of India have decided to reduce the selling price from Rs. 31 to Rs. 30 per maund for sugar allotted for delivery after 15th May 1954. The terms and conditions of the revised schemes are furnished below for information of the General public.

Trivandrum. J. THOMAS MANJOORAN,
Director of Controlled Commodities.

MINISTRY OF FOOD AND AGRICULTURE.

Tender No. SS-P|54 for the purchase of sugar for delivery after 15th May 1954.

To

The President of India,

Through

The Joint Secretary, Ministry of Food and Agriculture, New Delhi.

The undersigned hereby tenders for the purchase from you of..............maunds of crystal sugar, or such portion of the said quantity as you may allot for delivery after the 15th May, 1954 at Rs. 30 per maund f. o. r. destination, i. e., including railway freight to the destination railway station........It is understood that if delivery of sugar is taken ex-factory (or ex-docks in case of imported sugar) the price of Rs. 30 per maund will apply without any rebate for Railway freight.

2. The undersigned agrees to abide by all the terms and conditions specified on the reverse and also to hold this tender open for your acceptance by.............It may be added that the quantities of sugar handled or consumed by the undersigned during the past three years were as follows:—

	Maunds.
1951	
1952	
1953	

3. Imperial Bank of India Demand Draft (s)|Deposit at Call Receipt (s) No. (s)............ dated ....for Rs.............. is|are enclosed as earnest money.

(Signature of tenderer)

Station. Designation.....................

Date. Name of Firm..................

Address.......................

(District.........State.........)

TERMS AND CONDITIONS OF THE TENDER.

1. *Submission of Tender*—Sealed tenders superscribed 'Tender for Sugar' are to be submitted as follows:—

x x x

(3) For destinations in Travancore-Cochin and Coorg States to Regional Director (Food) Cochin;

2. *Quantity*—The minimum quantity for which tender will be entertained is 200 bags (550 maunds) and offers for more than this quantity should be in multiples of 200 bags. The entire quantity tendered will be taken delivery of ex-factory (or ex-docks in case of imported sugar) or be despatched to only one railway station, the name of which shall be specified clearly in the tender in the space provided therein for the purpose.

The Government reserves the right to reject any tender or accept the tender for a part quantity without assigning any reason.

3. *Period of acceptance*—Offers shall be kept open for acceptance for at least 15 days from the date of submission of tender.

4. *Packing*—Sugar will be supplied packed in single new jute or cotton bags and the net weight of sugar contained in each bag may be 2 and 3/4 maunds or 2 Cwts. or less. In case of imported sugar, Bill of Lading weight per bag shall be accepted.

5. *Earnest money*—The tender must be accompanied by the Imperial Bank of India Deposit at Call Receipt|Demand Draft in favour of Deputy Director (Sugar Accounts) Ministry of Food and Agriculture, New Delhi or Regional Director (Food) concerned to whom tender is submitted, for the full amount of earnest money calculated at the rate of Rs. 5 per maund for the quantity

offered to be purchased. Separate Call receipts/Demand draft should be rendered for each lot of 20 bags (550 maunds). The earnest money will be forfeited in full should the tenderer resile from his tender before the date up to which the offer is open, or if the tender is accepted for the full or a part of the quantity and he fails to take delivery as provided for in clause 6. Earnest money will be returned in full to unsuccessful tenderer, but Government shall not be responsible for any loss or depreciation that may happen to it while in their possession nor will it be liable to pay any interest thereon.

6. *Delivery of Sugar*—(a) The Government reserves the right to allot to the tenderer either imported sugar from any port or indigenous sugar from any factory.

(b) Release orders issued by the Government will not be transferable by the tenderer to any other party, nor will any change be allowed in the station of destination given in the tender.

(c) The Government does not guarantee any period for despatch of sugar and shall not be responsible for delay in despatch for any reason.

(d) In case of delivery, f. o. r. destination (station) delivery of sugar shall be deemed to have been completed at the station of loading with a clean Railway receipt. Delivery shall be taken by the allottee immediately on receipt or presentation of Railway receipts. Any damage to quality or shortage in weight due to loss of sugar in transit or otherwise will be the responsibility of the allottee but the allottee may have the sugar loaded in his or his representative's presence within the time allowed for the purpose.

(e) In case of delivery ex-factory, the delivery of the full quantity allotted must be completed within 10 days of the date of issue of release order, and in case of delivery ex-docks, the delivery is to be completed on the day/days allotted by the Regional Director (Food) for delivery.

If the allottee fails to take delivery of sugar as provided above the contract shall be deemed to be cancelled and full earnest money deposited by the allottee shall be forfeited to the Government and such sugar will be resold at his risk and expense. Demurrage and other charges incurred due to the failure of the allottee to take delivery of the goods in time will be on his account.

7. *Price of Sugar*—(i) In case of indigenous sugar the price of Rs. 30 per maund bagged f. o. r. destination is for I. S. S. Grade E-27 and for other grades the price differentials prescribed by the Government of India in the Ministry of Food and Agriculture Notification S. R. O. 1598 dated 18th October 1951, shall apply. In case of imported sugar the price of Rs. 30 per maund will be payable subject to any price differential which the Government may prescribe for superior qualities. The price includes railway freight by the shortest and the cheapest route but does not include:

(a) Dunnage charges,

(b) Sales-tax,

(c) Octroi, terminal and any other local taxes,

(d) Bank commission charges.

(ii) The allottee shall be free to take delivery at the factory gate or ex-docks in which case the factory gate/dock shall be deemed to be the f. o. r. destination station.

(iii) Delivery of sugar ex-factory means sugar loaded in buyer's carts or trucks. In case of imported sugar delivered ex-docks, loading into trucks will be the responsibility of allottees except in the case of Bombay port.

8. *Payment procedure*—(a) Indigenous sugar. Sugar will be booked by factories to the allottee on 'freight to pay' basis. The despatching factory will bill the allottee for the price of sugar at the rate of Rs. 30 per maund for I. S. S. E-27 grade with prescribed price differentials for other grades after deducting (1) Rs. 5 per maund paid by the allottee as earnest money to the Government and (2) railway freight from factory station to the destination station. The bill will be sent with railway receipts to the allottee according to the usual commercial practice and the Railway receipt will be delivered to the allottee only on full payment of the bill.

(b) Imported Sugar. The allottee shall have to pay the full price of Rs. 30 per maund with any price differential which the Government may prescribe for superior qualities by means of an Imperial Bank of India Deposit at Call Receipt in favour of Deputy Accountant-General (Food and Rehabilitation) New Delhi at least five days before the scheduled arrival of the ship concerned, after deducting the earnest money of Rs. 5 per maund paid at the time of submission of tender and also the Railway freight to be incurred in case of deliveries on f. o. r. destination station basis. If the full price of sugar allotted is not deposited by the due date, the contract shall be deemed to be cancelled and the full earnest money deposited by the allottee shall be forfeited to the Government and such sugar will be resold at the risk and expense of the allottee.

9. In case of indigenous sugar, allottees shall furnish the following particulars to the Deputy Director, (Sugar Accounts) Ministry of Food and Agriculture, New Delhi immediately after delivery of allotted sugar.

(1) Place of delivery, i. e., ex-factory or f. o. r.

(2) Quantity taken delivery of, with dates.

(3) Total Railway freight paid, if any, quoting number and date of Railway receipts.

10. All disputes and differences arising out of or in any way touching or concerning this agreement, shall be referred to the sole arbitration of any person nominated by the Secretary to the Government of India in the Ministry of Food and Agriculture. The award of such Arbitrator shall be final and binding on the parties to this agreement.

Subject as aforesaid, the Arbitration Act, 1940 shall apply to the arbitration proceedings under this clause.

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. VI] Trivandrum, Tuesday, 25th May 1954/11th Idavam 1129. [No. 21

FOREST DEPARTMENT

QUILON DIVISION

NOTICES.

(1)

13th May 1954.

It is hereby notified for the information of the Public that the undernoted Thembavu log collected from Yeroor Reserve in Anchal Range and stacked in the Kadamancode cart tract, near the Azhamkulam Food Production area in Yeroor Reserve will be sold in Public auction by the Range Officer, Anchal at 2 P. M. on 14th June 1954 subject to the usual conditions of auction sale of timbers at the Government Depots in the State.

Intending bidders should deposit an earnest money of Rs. 10 before the sale commences. Other particulars can be had from the Range Office, Anchal.

	Length.	*Girth.*	
Themba	19 3/4	42 :	15·1 cft.

അഞ്ചൽ റെയിഞ്ചിൽപ്പെട്ട ഏരൂർ റിസർവിൽ ഏഴാംകുളം ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഏരിയായ്ക്കു സമീപം അട്ടിവച്ചിരിക്കുന്ന അടിയിൽ വിവരിക്കുന്ന ഒരു തേമ്പാവു തടി 1954 ജൂൺ മാസം 14-ാംനു പകൽ 2 മണിക്ക് അഞ്ചൽ റെയിഞ്ചാഫീസർ പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ്.

ലേലത്തിൽ ചേരണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ലേലം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പായി 10 രൂപ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടേണ്ടതാണ്. മറ്റു വിവരങ്ങൾ അഞ്ചൽ റെയിഞ്ചാഫീസിൽനിന്നും അറിയാവുന്നതാണ്.

N B. തടിയുടെ വിവരം ഇംഗ്ലീഷ് പരസ്യം നോക്കുക.

(2)

15th May 1954.

It is notified for information of the Public that the auction sale of 100 tons of firewood collected and stacked in coupe No. XIII A. Yeroor Felling Series in Anchal Range, appearing on page 107 of Forest sheet of the Gazette dated 4-5-1954 and proposed to be conducted on 29-5-54, will not be conducted.

ERRATUM NOTICE.

15th May 1954.

In the schedule showing the details of the selection coupes to be taken up for extraction of timbers during 1954-1955 published in page 120 of Forest sheet of Government Gazette dated 11th May 1954 please read as follows against item No. 9.

Sl. No.	*Name of Range*	*Name of coupe*	*Details of trees marked* Species.	No.	*Expected yield* cft.	*Place of delivery*	*Basic rate* Rs. as. p.	*Earnest money* Rs.
9	Pathanapuram	No. V Ambanad S. W. C.	Royalties	193	11650	Pathanapuram Depot	55 0 0	500
			Hard Junglewood	333	35870	do.	55 0 0	
			Softwood	45	15050	do.	55 0 0	
			do.	21	2350	Plywood Factory, Mukkadavu	52 0 0	
			Firewood	1000	tons	Stacking site.	5 8 0	

K. RAMA VARMA,
Divisional Forest Officer.

Punalur.

SHENCOTTAH DIVISION.

NOTICES.

(1)

14th May 1954.

Notice is hereby given that the undernoted logs and firewood (involved in mahazar dated 5-8-1953) collected from Block No. IX of the Food Production area in the Thenmala Range and kept on the road side at 38th mile stone on Quilon—Shencottah road will be sold in public auction by the Range Officer, Shendurney at site on 8-6-1954 at 3 P. M. subject to the usual conditions of sale of timber in the Depots.

2. Intending bidders should deposit an earnest money of Rs. 100 without which nobody will be allowed to bid.

3. Further particulars can be had from the Thenmala Range Office or from the Divisional Forest Office, Shencottah.

1.	Unnom	2 logs	18·4 c. ft.
2.	Maruthy	2 „	20·2 „
3.	Anjily	2 „	35·6 „
4.	Myla	2 „	27·1 „
5.	Firewood (43 pieces) about 2 tons.		

(2)

15th May 1954.

The undernoted 3 export quality rose-wood logs will be sold at the Edamon Depot in auction on 8-6-1954 by the Divisional Forest Officer, Shencottah Division at 1 P. M. under the usual present conditions of auction sales in Government Depots.

The intending bidders should inspect the logs sufficiently early and no complaint of any sort after the timbers are bid shall be accepted.

	D. No.	Species.	L. & G.
1.	308	Blackwood	11 x 104
2.	309	do.	11¼ x 91
3.	311	do.	10½ x 77

(3)

18th May 1954.

Notice is hereby given that the lease of the right of collection and removal of tea, arecanuts, plantains, etc., available in the encroached area of 2 acres and 40·7 cents of land (outside the Hereford Estate boundaries in the Kulathupuzha Reserve) in the Thenmala Range will be sold in public auction by the Forest Range Officer, Thenmala at his office on 12-6-1954 at 3 P. M. subject to the usual conditions of the auction sale of the leases of usufructs of trees standing in Government lands.

2. Intending bidders should deposit an earnest money of Rs. 10 without which nobody will be allowed to bid.

3. The lease period is fixed as 3 years (1954-56).

4. The successful bidders will have to execute an agreement within 15 days from the date of communication of the confirmation of the sale after depositing necessary security amount. Failure to execute the agreement in time will entail cancellation of the lease right and forfeiture of all amounts remitted either as lease amount or as security as well as resale of the right at the risk and loss of the original bidder.

5. The lease amounts should be paid in advance. The lease amount for the first year *i. e.*, for 1954 should be paid on the date of auction *i. e.*, 12-6-1954 the lease amount for the second year on or before 1-1-1955 and that for the third year on or before 1-1-1956.

6. Further particulars can be had from the concerned Range Office or from the Divisional Forest Office, Shencottah.

(4)

20th May 1954.

The under noted 7 export size rose-wood logs will be sold at the Thenmala Depot in auction on 9 & 10-6-1954 by the Divisional Forest Officer, Shencottah Division under the usual present conditions of auction sales in Government Depots.

The intending bidders should inspect the logs sufficiently early and of the quality and diamensions of the logs before attending the auction and no complaint on the same will be entertained.

	D. No.	Species.	L.	G.	Cft.
(1)	738	Blackwood	15¾ x	98	67·0
(2)	739		16¾ x	81	47·7
(3)	865		16½ x	79	44·0
(4)	867		12 x	120	75·0
(5)	868		10½ x	90	36·9
(6)	869		12½ x	129	88·5
(7)	870		12¾ x	106	62·2

Shencottah.

K. KRISHNAMURTHY,
Divisional Forest Officer.

KONI DIVISION

NOTIFICATIONS.

(1)

13th May 1954.

It is hereby notified for the information of the public that the under noted timber merchants have renewed their property mark for timber trade for the year 1954-55.

	Name	No. of Certificate	Remarks.
1	Secretary, T. C. Forces Ex-servicemen's Co-operative Society Colony Ltd., 3171, Ranni	1|54-55	Renewed.
2	Kochuthommen Thomas, Timber Merchant, Thamarapallil, Chengannoor	2|54-55	do.

(2)

13th May 1954.

1. It is hereby notified for the information of the public that the right of collection and removal of rattan measuring 12 feet in length and without roots for export and local sale for a period till the end of March 1955 from the date of agreement or commencement of work whichever is earlier from the coupes detailed in the schedule below, falling within the Reserves of Koni Range, Koni Division excluding cultural areas, Teak Plantations and sale coupes, will be sold in public auction by the undersigned at his office in Koni on 14th June 1954. The auction will commence at 2-30 P. M.

2. Each of the bidders should deposit an earnest money of Rs. 100 before the commencement of the auction.

3. The lessee shall collect only full grown and mature rattans without roots taking care that no damage is caused to the young and immature shoots. But he shall be allowed to remove the rattan in the lengths of 6 feet and over up to 12 feet.

4. This Department will be free to issue permits for the collection and removal of rattans of all classess from the areas included in the

schedule to meet Government requirements and to issue passes for collection of rattans on recovery of seigniorage value for bonafied local consumers. The lessee shall have no claim whatever to either the value thereof or any other compensation.

5. Full details regarding the above sale can be had from the notification published in the Gazette dated 2nd December 1952.

6. Any further information, if required can be had from the Office of the undersigned or the Range Officer, Koni.

SCHEDULE.

	Particulars of coupe.	Felling series.	Range.
1.	Karippanthodu III	Kondodi	Koni
2.	Kachira IV	do.	do.
3.	Chembala I	Thora	do.
4.	Aramba II	do.	do.
5.	Chittar III	do.	do.
6.	Palekuzhi IV	do.	do.

BOUNDARY DESCRIPTION.

North:—The ridge separating the present Koni and Ranni Range till it meets with the present Division boundary at the east.

East:—Then along the present Division boundary up to Anakuthy. From Anakuthy along Kallar till it meets with the Atchencoil Aur. Then towards east along Atchencoil Aur till it cuts with the present Division boundary at Atchencoil. Then towards south along the present Division boundary till it reaches its south east corner.

South:—Towards west along the present Division boundary till it cuts the Mannarappara stream.

West:—Then towards north along the Mannarappara stream till it meets with the Atchencoil Aur. Then along the AtchencoilAur till it meets with the Neduvathumuzhi stream. Then towards north along the Naduvathumuzhi stream till it meets northen boundary (i. e. the Ridge separating the present Koni and Ranni Ranges.)

ചൂരൽ ലേലപ്പരസ്യം.

(എ) കോന്നി ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനിൽ കോന്നി റെയിഞ്ചിൽപ്പെട്ടതും അടിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടികപ്രകാരമുള്ളതുമായ കൂപ്പുകളിൽനിന്നും (തേക്കുതോട്ടം, കൃഷിക്കൂപ്പ്, വില്ലനക്കൂപ്പ് ഇവയൊഴിച്ച്) ഉടമ്പടിത്തീയതി മുതലോ, ജോലിയുടങ്ങുന്ന തീയതി മുതലോ ൧൧൨൯-ാമാണ്ട് മേടമാസം അവസാനം വരെയുള്ള കാലത്തേക്ക് ചൂരൽ ശേഖരിച്ച് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അവകാശം ൧൧൨൯ മിഥുനമാസം ൧൪-ാം തീയതി പകൽ ൧൨ മണിക്ക് കോന്നി ഡിവിഷനൽ ഫോറസ്റ്റാഫീസിൽ വച്ച് പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്യപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

(ബി) ലേലത്തിൽ ചേരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ലേലം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് (൨൦൦) രൂപാ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

(സി) നല്ലതുപോലെ മൂപ്പെത്തിയിട്ടുള്ളതായ ചൂരലിനെ ... നല്ലതുപോലെ വിളവുചെന്ന തൂവൻ ചൂരൽ മാത്രം കിഴങ്ങോ മറ്റോ കൂടാതെ ശേഖരിക്കുന്നതിന് ലേലക്കാരനെ അനുവദിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ... ൧൦ അടി ... നീളമുള്ളതായ ചൂരൽ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടാവുന്നതുമാകുന്നു.

(ഡി) സർക്കാർ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവ ഈ ചൂരൽ പട്ടികപ്രകാരമുള്ള കൂപ്പുകളിൽനിന്നും ശേഖരിക്കുന്നതിന് പാസ്സുകൊടുക്കുന്നതിനും, തന്നാട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കും, ചൂരൽത്തൊഴിലാളികൾക്കും സീനിയറേജ് നിരക്കിൽ ചൂരൽ ശേഖരിക്കാൻ പാസ്സുകൾ കൊടുക്കുന്നതിനും ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ലേലക്കാരന് അതിന്റെ വിലയ്ക്കും മറ്റു നഷ്ടപരിഹാരത്തിനും അവകാശമില്ലാത്തതുമാകുന്നു.

(ഇ) ഈ ലേലം സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും ൧൯൫൨ ഡിസംബർ ൨-ാം തീയതിയിലെ ഗസറ്റിൽ പരസ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽനിന്നും അറിയാവുന്നതാകുന്നു.

(എഫ്) അതിൽ കൂടുതൽ ഏതെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയും കോന്നി ഡിവിഷനൽ ഫോറസ്റ്റാഫീസിൽനിന്നോ, കോന്നി റെയിഞ്ചാഫീസിൽനിന്നോ അറിയാവുന്നതാകുന്നു.

പട്ടിക.

	കൂപ്പുവിവരം		ഫെല്ലിംഗ്സീരീസ്	റെയിഞ്ച്
(1)	കരിപ്പാൻതോട്	III	കൊണ്ടോടി	കോന്നി
(2)	കച്ചിറ	IV	ടി	ടി
(3)	ചെമ്പാല	I	തോറ	ടി
(4)	അരംബ	II	ടി	ടി
(5)	ചിററാർ	III	ടി	ടി
(6)	പാലക്കുഴി	IV	ടി	ടി

കൂപ്പുകളുടെ അതിരുവിവരം ഇംഗ്ലീഷ് പരസ്യപ്രകാരമുള്ളതാകുന്നു.

(3)

17th May 1954

Sealed tenders are invited for the undernoted works in Chengara Plantations as per schedule hereto attached.

1. Tenders should reach the Divisional Forest Officer, Koni before 3 P. M. on 12-6-1954 accompanied by an earnest money of Rs. 200. Tenders presented after 3 P. M. will not be accepted. Tenders will be opened at 3-30 P. M. on the same date.

2. Tenderers should quote as their kolevila uniform percentage of the Departmental standard rates noted against each item of the work.

3. The successful tenderer should execute the agreement for the work within 15 days from the date of intimation of the acceptance of the tender after depositing the required security as per departmental rules and conditions without raising any objection.

4. The quantity fixed are only approximate. The contractor cannot claim any rebate for variation.

5. Vakka charges and grazing fee of elephants will be recovered from contractor as per rules in force.

6. The contractor should produce valid clearance certificate of income tax and sales tax before receiving final payment of kolevila if the contract value exceeds Rs. 5000.

7. Further particulars and copy of the agreement to be executed can be had from this Office.

SCHEDULE.

Particulars.	Standard rates.
1. Clearing the undergrowth	
(a) to facilitate marking for thinning in the under noted plantations. 110 Plantations 160 acres. 117 Plantations 150 acres. 1097 Plantations nursery site at Olikal 2 acres.	
312 acres at	Rs. 2-0-0 per acre.
(b) Felling approximately 63128 trees at	Rs. 0-0-6 per tree

(c) Collection and stacking approximately

1. 1280 Cft of timber Rs. 0-3-0 per Cft.

2. 1160 3rd class sapling Rs. 0-14-0 per sapling.

Period of contract: — The work of clearing the undergrowth should be completed with in 45 days from the date of permission to start work and felling collection and stacking should be completed before the end of December 1954.

Place of stacking:—Near the cartable road side or stream side in places pointed out by the Teak Plantation Officer, Chengara.

Amount of Security:—10 per cent of the contract value.

Trees should be felled flush to the ground and logs and saplings collected up to the maximum length available to facilitate selection by the Electricity Department. In case of faulty conversion and dressing of logs and saplings damages as assessed by the Divisional Forest Officer will be made good from the contractor.

Konl. K. NARAYANA PILLAI,
Divisional Forest Officer

MALAYATTUR DIVISION
NOTIFICATIONS.

(1)

12th May 1954.

It is hereby notified for the information of the public that the undernoted timber merchants have renewed their property mark for trade in timber for the financial year ending March 1954-55.

Sl. No.	*Name and Address.*	*Certificate No.*	*Remarks.*
1	B. Rusthumkhan Sahib, Timber Merchant, Ernakulam	1|54	Renewed.
2	T. K. Madhavan, Timber Merchant, Ernakulam	2 54	do.
3	FtT., Ltd., Alwaye	3|54	do.
4	Tata Oil Mills, Co., Ltd., Tatapuram, Ernakulam	4|54	do.
5	Luka Varkey, Thodupuzha	5|54	do.
6	C. K. Lukose, Timber Merchant, Munnar	6|54	do.
7	Meledom Brothers, Piravom	7|54	do.

(2)

15th May 1954.

Tenders are invited for the works detailed in the schedule below. The standard rates fixed by the Department are noted in the schedule and tenders should specify the percentage of these rates at which the works can be done. Tenders accompanied by an earnest money of Rs. 100 should reach the Divisional Forest Office, Malayattur at or before 3 P. M. on 15-6-1954 and the Divisional Forest Officer will open the tenders at 3-15 P. M. on the same day. Time allowed for completion of the work is three months from date of agreement or date of permission to start work whichever is earlier.

2. The acceptance of the tenders will be subject to usual conditions under which tenders for such works are accepted by the Department and the tenderers are expected to get acquainted with the said conditions before submitting the tenders.

3. Further details can be had from the Divisional Forest Office, Malayattur or Range Office, Thodupuzha.

SCHEDULE.

DETAILS OF WORK.

Item No.	*Quantity*	*Particulars*	*Standard rate*	*Per*	*Amount*
1	335·5 acres	Weeding round plants likely to be over topped by weeds with Kathee in the younger plantations as noted below:— (i) 1126 Plantation of Velur Thencodam coupe No. IV block No. I 193 acres. 1127 Plantation of Velur Thencodam coupe No. IV block II to be taken charge of at the end of 1954 80 acres. 1128 Plantation of Velur Thencodam coupe No. IV block II to be taken charge of at the end of Thutam 1130 62·5 acres. Total 335·5 acres.	3 0 0	Acre	1006 8 0
2	16·75 miles	Clearing the firelines to a width 10′ around the plantations of 1096 to 1122 including 1·25 miles around Edavatty Plantation of 1121, 2·0 miles around Manacaud Plantations of 1120 and 0·25 miles around Peralimattom Plantations of 1120	10 0 0	Mile	167 8 0
3	74 miles	Clearing 6′ inspection paths in the Plantations of 1096 to 1126 including 5¼ miles to be taken charge of in 1127 and 1128 Plantations to be taken charge of in (Thencodam Coupe No. II Block IV).	8 0 0	do.	592 0 0

(3)

17th May 1954.

Tenders are invited for the collection and removal of 250 Nedunar poles of specifications 36" at breast height from the Neriamangalam Range under *mellabhom* system.

Date of tender—19-6-54 upto 3 P. M.

Place—Divisional Forest Office, Malayattur.

Earnest money—Rs. 100.

Period of contract—6 months from date of communication of order of confirmation.

Rate—per cft. should be quoted.

N. B.—The collection is limited to 250 poles only.

Security—10% of the value of the contract.

Date for remitting security and executing agreement—15 days from date of communication of confirmation.

The trees to yield the poles will be marked from a confined area in the Thodupuzha Reserve.

Payment of mellabhom rate—The value should be paid within 15 days from date of checkmeasurement or the last day of the contract period whichever is earlier.

Conditions—Conditions regulating the sale of tree growth under *mellabhom* system is applicable to this sale also.

N. B.—Further particulars and draft agreement to be executed can be had from the Office of the Divisional Forest Officer or Range Office, Neriamangalam.

P. T. DEVASSY,
Malayattur. *Divisional Forest Officer.*

CHALAKUDY DIVISION

Mellabhom SALE OF TIMBER AND FIREWOOD FOOD PRODUCTION AREA VEERANCHIRA, RANDUKAI AND KORMALA IN KODASSERY RANGE.

12th May 1954.

It is hereby notified for the information of the public that the right of collection and removal of Forest produce mentioned in the schedule hereto attached sold in public auction on *mellabhom* system by the Divisional Forest Officer, Chalakudy or his deputee at the Divisional Forest Office, Chalakudy at 3 P. M. on 14th June 1954.

2. Intending purchasers should deposit Rs. 500 for each work before the auction commences without which nobody will be allowed to bid.

3. The purchaser should pay for each work separately one tenth of the bid amount immediately after the auction is over failing which the earnest money deposited by him will be forfeited to Government and the right resold at his risk and loss, but he shall have no claim over the gain if any.

4. The purchaser shall be bound to pay for the minimum estimated quantity whether or not he cuts and removes timber and firewood to that extent. For any extra quantity he shall pay according to rates bid.

5. The sale will be confirmed by the Chief Conservator of Forests or the Government as the case may be in favour of the highest bidder provided his character and financial status be found satisfactory and he shall not withdraw from the offer till the receipt of orders regarding confirmation. The purchaser must furnish the security calculated at 10% of the sale amount for the satisfactory execution of the agreement within 15 days of intimation of confirmation of the bid failing which penal interest at 12% will be imposed. The bidder shall execute an agreement for each work on a one-rupee stamp paper within 15 days from the date of communication of the confirmation of the sale binding himself to do the work as per the conditions thereof.

6. The earnest money of the unsuccessful bidders will be returned to them immediately after the auction while that of the successful bidder will be credited towards 1|10 of the purchase money to be paid on the date of auction which will be adjusted towards the value of the last consignment collected by him.

7. The contractor will be allowed to enter the area only after the execution of the agreement and after obtaining a license from the Divisional Forest Officer.

8. Intending bidders must satisfy themselves of the area, the growth and nature of produce before auction and no complaints will be heard after the sale.

9. The successful bidder should produce clearance certificates of Income tax and Sales tax before the first removal of the produce.

10. If the auction day happens to be a holiday the auction will be conducted the next working day.

11. Release of produce will be allowed only on remittance of value and other dues to Government.

12. By joining in the bid the bidder will be deemed to have accepted all departmental rules in vogue in respect of the same and such orders as are passed from time to time.

13. Any produce left unremoved after the expiry of the time allowed will be the property of Government and the Government reserves the right to dispose of them in any manner they like.

14. All dues to Government from the bidder if not paid within the time specified in a written notice issued by the Divisional Forest Officer shall be treated as arrears of land revenue and recovered from him as per the Revenue Recovery Act in force in Travancore-Cochin or by other legal means.

15. In case the bidder is required to produce credentials in support of his financial status and previous experience in carrying out the work he should do so within the time notified.

16. If the bidder fails to fulfil any or all the above conditions all money deposited by him will be forfeited to Government and the right resold at his risk and loss and he shall have no claim over the gain if any.

17. Further particulars can be had from the Divisional Forest Office, Chalakudy or the Kodassery Range Office.

18. Seigniorage value on vakka fibre calculated at vakka for every 50 cft. of timber or fraction thereof and grazing fee calculated at 8 annas per 150 cft. or 3 tons will be recovered from the contractor.

PARTICULARS OF WORK.

1. *Veeranchira Food Production Blocks*—Collection and removal of 706 trees and saplings estimated to yield 380 tons of timber and 1200 tons of firewood.

2. *Randukai Food Production Block*—Collection and removal of 551 trees and saplings estimated to yield 250 tons of timber and 1250 tons of firewood.

3. *Kormala Food Production Block*—Collection and removal of 365 trees and saplings to yield 185 tons of timber and 625 tons of firewood.

Period of contract—Two years from date of agreement.

N. VELAYUDHAN NAIR,
Chalakudy. *Divisional Forest Officer*.

GOVERNMENT OF TRAVANCORE-COCHIN

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. VI] Trivandrum, Tuesday 25th May 1954/11th Idavam 1129 [No. 21

DEPARTMENT OF INDUSTRIES

NOTIFICATION

No. C2 1931/54 Exs. *May 1954.*

It is hereby notified that the Practical Test in all the subjects of the Public Industrial Examination of 1954 will be held in the Government Occupational Institute, Trichur from 9 a. m. to 12-30 p. m. and 1-30 p. m. to 5 p. m. on Tuesday the 8th June 1954 and the succeeding days.

Only those candidates who have passed the Theory Test during the year will be allowed to sit for the Examination.

The candidates are informed that Government Occupational Institute, Trichur, is the only centre for Practical Test in the Higher and Lower grades.

Govt. Occupational
Institute, Trichur.

MRS T. K. SANKARA MENON,
Secretary to the Board for Govt. Industrial & Technical Examinations.

GOVERNMENT CERAMIC CONCERNS, KUNDARA.

Wanted.

17th May 1954.

Applications are invited for the post of Mining Engineer on a scale of pay of Rs. 225-10-275 in the Government Ceramic Concerns, Kundara. The post is temporary for one year but is likely to continue.

MINIMUM QUALIFICATIONS REQUIRED.

1. A Degree or Diploma in Mining of a recognised Indian or Foreign University or School of Mining.
2. Experience of not less than 3 years in a large Mine in India particularly in mining and timbering of non-metalliferrous ores. Preference will be given to candidates who possess experience of China Clay Mining.
3. Necessary physical fitness to work in a China Clay Mine.
4. The applicant should be more than 21 years of age.

Applications with copies of testimonials in proof of age, qualification etc., should reach the undersigned on or before 1-7-1954. The candidates who apply for the post should be prepared to appear for an interview at their own expense at the Government Secretariat, Trivandrum. The selected candidate will be on probation for a period of six months.

K. N. MADHAVA PANICKER,
Ceramic Expert,
Government Ceramic Concerns

Kundara.

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. VI] Trivandrum, Tuesday, 25th May 1954/11th idavam 1129. [No. 21

JUDICIAL DEPARTMENT

NOTIFICATION.

17th May 1954.

The June Sessions of the Nagercoil Sessions Court commences on the 7th June 1954 and the assessors chosen and summoned are requested to be present in Court on the respective dates.

(Sd.)
Sessions Judge.

[illegible] മെയ് [illegible]

കോട്ടയത്തെ മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽനിന്നും പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

ബോധിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഡൈക്രോക്കോർട്ടിൽനിന്നും റിക്കാർഡുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചു ഉണ്ടാക്കിയ ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചു ഈ കോർട്ടിൽ താഴെ വിവരിക്കുന്ന ആണ്ടുകളിലെ [illegible] കേസുകൾ റൂൾസ് അനുസരിച്ചു നശിപ്പിക്കേണ്ടതായിരിക്കുന്നതിനാൽ ആ വക കേസുകളിൽ [illegible] തിരികെ വാങ്ങാൻ അവകാശപ്പെട്ടതുമായ റിക്കാർഡുകൾ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്ന തീയതി മുതൽ [illegible] മാസത്തിനകം തിരിച്ചു വാങ്ങാത്ത പക്ഷം റൂൾസ് അനുസരിച്ചു നശിപ്പിക്കപ്പെടും.

Original Suit Nos. of 101. (Execution)

[illegible] of [illegible].

Original Suit Nos. of 102.

[illegible] of [illegible].

Original Suit Nos. of 103.

[illegible] of [illegible].

Original Suit Nos. of 104.

[illegible] of [illegible].

കോട്ടയം.

ഡബ്ലിയു. സി. നാരായണൻ,
ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിഫ്.

[illegible] മെയ് [illegible]

ആലുവാ സബ് ഡിവിഷനൽ മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽനിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നത്.

ഈ കോടതിയിൽ സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നതും നശിപ്പിക്കേണ്ടതിനുള്ള കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള [illegible] മുതൽ [illegible] വരെ ആണ്ടുകളിലെ കലണ്ടർ, അപ്പീൽ, പല വക എന്നീ കേസുകളിലെ [illegible] റിക്കാർഡുകൾ നശിപ്പിക്കുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ കേസുകളിൽ ഹാജരാക്കിയിട്ടുള്ളതും ഈ കോർട്ടിൽ സൂക്ഷിച്ചുവരുന്നതുമായ അസ്സൽ പ്രമാണങ്ങളും റിക്കാർഡുകളുടെ പകർപ്പുകളും ആവശ്യമുള്ളവർ ഈ പരസ്യം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യുന്ന തീയതി മുതൽ തൊണ്ണൂറ് (൯൦) ദിവസത്തിനകം ഈ കോർട്ടിൽ ഹാജരായി വാങ്ങിക്കൊള്ളേണ്ടതും അപ്രകാരം ആവശ്യപ്പെടാത്ത പക്ഷം റിക്കാർഡുകളും മറ്റും നശിപ്പിക്കുന്നതുമാണെന്ന് ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നു.

ആലുവാ.

എൻ. കെ. ചെറിയാൻ,
സബ് ഡിവിഷനൽ മജിസ്ട്രേട്ട്.

NOTIFICATION.

CENSUS OF FIRE ARMS.

14th May 1954.

Persons possessing fire arms within the jurisdiction of this Court are hereby required in pursuance of Proceedings No. L. Dis, 2164|53 dated 26-5-53 from the District Magistrate (G. O. R. Dis. 6788|53|CS dated 18-3-53) to furnish to this Court a statement showing the particulars noted below and also produce such fire arms in their possession before this Court between 11 A. M. and 5 P. M. on the 23rd, 24th, 5th and 26th June 1954) 9th, 10th, 11th and 12th Mithunam 1129 together with the license for the same. Particulars to be specified in a tabular form.

1. Name and address of the licensee or persons possessing the fire arms.

2. Number and nature of fire arms possessed.

3. Whether the arms possessed are under a license or not.

4. If there is no license the number and date of the Government Order under which they are exempted.

5. If there is a license:

(a) The number and date of the license.

(b) The period for which the license is valid.

(c) The name of the authority granting the license.

(d) The name of the Police Station having jurisdiction.

(e) Signature of the licensee.

N. B.—Arms include fire arms and bayonets and also parts of arms and machinery to manufacturing arms, but does not include swords, daggers, spears, spearheads, bows and arrows.

ചങ്ങനാശ്ശേരി സ്റ്റേഷനറി ഫസ്റ്റുക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോർട്ടിൽ നിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ നിന്നും എൽ. ഡിസ്. ൨൧൬൪/൫൩ നമ്പരായി ൨൬-൫-൫൩-ൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രൊസീഡിംഗ്സ് (൧൮-൩-൫൩-ലെ ആർ. ഡിസ്. ൬൭൮൮/൫൩/സി. എസ്. നമ്പ്ര ഗവണ്മെന്റുത്തരവ്) അനുസരിച്ച് വെടി ആയുധങ്ങളെ പരിശോധിച്ചു കണക്കെടുക്കേണ്ടതാകയാൽ ഈ കോടതിയുടെ അതിർത്തിയിൽ (ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കിൽ) വെടി ആയുധങ്ങളെ കൈവശംവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അപ്രകാരമുള്ള സകല ആയുധങ്ങളും ആയവയുടെ ലൈസൻസും ൧൧൨൯ മിഥുനം ൯, ൧൦, ൧൧, ൧൨ ഈ തീയതികളിൽ (൧൯൫൪ ജൂൺ ൨൩, ൨൪, ൨൫, ൨൬) പകൽ ൧൧ മണി മുതൽ ൫ മണിവരെയുള്ള സമയത്ത് താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റുമെന്റു സഹിതം ഈ കോടതി മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കിക്കൊള്ളണം.

വിവരങ്ങൾ

(൧) വെടി ആയുധം കൈവശം ഇരിക്കുന്ന ആളിന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും.

(൨) വെടി ആയുധത്തിന്റെ എണ്ണവും വിവരങ്ങളും.

(൩) വെടി ആയുധം കൈവശംവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലൈസൻസുണ്ടോ എന്ന്.

(൪) ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തപക്ഷം അതിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കിയ ഗവണ്മെന്റുത്തരവിന്റെ നമ്പരും തീയതിയും.

(൫) ലൈസൻസുള്ള പക്ഷം—

എ. ലൈസൻസിന്റെ നമ്പരും തീയതിയും.

ബി. ലൈസൻസിന്റെ കാലാവധി.

സി. ലൈസൻസ് ഏതു ഉദ്യോഗസ്ഥനാൽ കൊടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന്.

ഡി. ഏതു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന്.

ഇ. കക്ഷികളുടെ പേരും ഒപ്പും.

കുറിപ്പ്— വെടി ആയുധങ്ങൾ എന്നതിൽ തോക്കും തോക്കിന്റെ കത്തിയും, തോക്കിന്റെ ഭാഗങ്ങളും, ആയുധനിർമ്മാണ സാമഗ്രികളും ഉൾപ്പെടുന്നതും എന്നാൽ വാൾ, കഠാരി, വില്ല്, കുന്തം ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

Changanacherry.

A. C. JOSEPH,
Stationary 1st Class Magistrate.

IN THE SESSIONS COURT OF KOTTAYAM.

The following Sessions Cases have been posted for trial with the aid of assessors on the dates noted against them:—

1. S. C. 16|54 P. E. 7|50 Meenachil Magistrate's Court 7-6-54 and 8-6-54.

2. S. C. 14|54 P. E. 16|51 Meenachil Magistrate's Court 10-6-54 and 11-6-54.

3. S. C. 46|53 P. E. 22|51 Meenachil Magistrate's Court from 14-6-54 to 17-6-54.

4. S. C. 15|54 C. C. 903|51 Meenachil Magistrate's Court 19-6-54.

5. S. C. 13|54 P. E. 9|124 Meenachil Magistrate's Court from 24-6-54 to 2-7-54.

6. S. C. 19|54 P. E. 24|52 Meenachil Magistrate's Court 14-6-54 and 15-6-54.

7. S. C. 17|54 P. E. 10|52 Changanacherry Magistrate's Court 28-6-54 and 29-6-54.

8. S. C. 18|54 P. E. 20|50 Ponkunnam Magistrate's Court 12-7-54 to 14-7-54.

9. S. C. 20|54 P. E. 12|50 Ettumanoor Magistrate's Court from 19-7-54 to 21-7-54.

By order,

Kottayam,
17-5-54.

(Sd.)
For *Sheristadar.*

പരസ്യം.

൧൯൫൪ ഏപ്രിൽ ൨൬

തൃശ്ശിവപേരൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ നിന്നും എല്ലാവരും അറിവാനായി പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

൧൯൫൪-ലെ ൩-ാം ആക്ട് ൧൦-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോർട്ടിൽ നിന്നും ൧൯൫൪ കന്നിമാസം ൨൬-ാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ചു ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതികളിലുള്ള താഴെ പറയുന്ന റിക്കാർഡുകൾ ഇന്നുമുതൽ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞാൽ നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാകയാൽ കക്ഷികൾക്ക് രേഖകൾ വാങ്ങുവാനോ പകർപ്പു വാങ്ങുവാനോ ഉള്ള റിക്കാർഡുകൾ ആ തീയതിക്കകം അപേക്ഷിച്ചു വാങ്ങുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നു ഇതിനാൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

തൃശ്ശൂർ.

പി. എ. മൊഹിയിദ്ദീൻ,
ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേട്ട്.

RECORDS TO BE DESTROYED IN 1954.

Inquest report of 1125.—1 to 6, 10 to 12, 23, 36, 45, 47, 48, 58, 61, 63, 64, 65, 69, 71, 76 to 80, 97, 98, 99, 112 to 115, 123, 124, 132, 135, 136, 137, 142, 141, 144, 148, 149, 150, 145, 155, 156, 163 to 167, 172, 173, 179, 184, 185, 187, 190, 191, 192, 196 to 199, 207 to 210, 217, 219, 220, 225 to 233, 235 to 238, 244, 245, 249, 251, 254, 260, 278, 281, 282, 284, 285, 287, 288, 290 (a), 291, 298 to 301, 312, 315, 316, 317, 322 to 326, 332, 338, 340, 341, 345 to 350, 352, 361, 363 to 368, 373, 374, 375, 380 to 383, 386, 390, 391, 392, 402 to 405, 412, 413, 414, 418, 419, 440, 444, 445, 446, 448, 450, 451, 452, 460 to 463, 463, 472, 473, 474, 486, 489 to 492, 495, 496, 503, 514, 518, 519, 523, 524, 532, 535, 536, 538 to 542, 551, 555, 556, 559, 560, 564 to 567, 569, 570, 577, 578, 581, 598, 599, 600, 602 to 605, 607 and 610.

Inquest report of 1950.—5, 6, 11, 15, 16, 17, 20, 21, 24, 26, 31, 36, 37, 49 to 60, 64, 65, 74, 75, 82, 86, 93, 98, 99, 103, 104, 111, 114, 140, 146, 157, 153, 154, 164, 165, 168, 171, 172, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 193, 194, 198, 200, 204, 205, 207, 212, 213, 214, 218, 219, 220, 222, 224, 225, 226, 230, 231, 238, 244, 248, 257, 258, 262, 263, 264, 270, 271, 312, 313, 314, 325, 328, 330, 331, 332, 336, 337, 341, 348, 349, 357, 358, 363, 364, 367 to 370, 376, 380, 390, 403 to 406, 408, 410, 417, 421, 427, 437 to 441, 449, 451, 461, 471, 473, 474, 475, 479, 504 to 508, 513, 515, 519 to 522, 524, 525, 527, 545, 547, 548, 549, 553, 554, 557, 558, 560, 561, 568, 569, 573, 576, 580, 581, 582, 588, 589, 590, 592, 598, 599, 600, 603, 604, 617 to 620, 622, 623, 624, 626, 627, 629, 630, 635, 639 to 642, 644, 645, 646, 648, 650, 651, 656, 657, 661, 667, 668, 673, 678 to 681, 698, 699, 702, 703, 705, 711, 718, 719, 725, 726, 727, 730, 742, 745, 752, 755, 763 to 767, 773, 774, 779, 780, 782 to 787, 790, 794, 798, 800, 802, 809 to 812, 819, 822, 823, 824, 827, 828, 829, 833, 834, 835, 838 to 842, 844, 846 to 850, 851, 859, 870, 873, 880, 881, 890, 891, 896, 902, 910, 912 to 915, 919 to 922, 932, 942, 956, 957, 963, 964, 966, 971 to 975, 992, 993, 995 to 998, 1008, 1009, 1024, 1025, 1038 to 1043, 1049, 1050, 1061, 1062, 1067, 1068, 1069, 1073, 1075, 1085, 1086, 1087, 1090, 1091, 1102, 1106, 1107, 1108, 1111, 1116, 1127, 1128, 1134, 1135, 1136, 1144 to 1147, 1154, 1157, 1158, 1172, 1174, 1180, 1189, 1190, 1191, 1194, 1195, 1196, 1198, 1203 to 1207, 1212, 1220, 1218, 1221, 1222, 1227, 1233 to 1237, 1243, 1244, 1248, 1249, 1254 to 1257, 1261 to 1264, 1269, 1270, 1271, 1273, 1274, 1278, 1279, 1280, 1285, 1286, 1288, 1290, 1291, 1292, 1310, 1324, 1325, 1337 to 1340, 1342, 1344, 1352 to 1355, 1360 to 1363, 1367, 1373 to 1377, 1386, 1389, to 1393, 1402, 1403, 1415, 1416, 1422 to 1427, 1439, 1444, 1445, 1449, 1450, 1478, 1479, 1482, 1483, 1486, 1491, 1492, 1499 to 1507, 1509 to 1515, 1536, 1537, 1546 to 1549, 1564 (A), 1565, 1576, 1577, 1578, 1598 to 1601, 1604, 1610, 1611, 1614, 1623, 1624, 1630, 1641, 1642, 1648, 1655, 1660, 1661, 1667, 1672, 1679, 1681, 1690, 1691, 1698 to 1702, 1714, 1715, 1719, 1720, 1721, 1731, 1736, 1740, 1744, 1745, 1774, 1776, 1777, 1778, 1780, 1781, 1786, 1788, 1789, 1790, 1800, 1806, 1810, 1815 to 1818, 1826, 1836, 1851, 1832, 1834, 1855, 1873, 1876, 1877, 1888, 1898, 1902, 1904, 1906, 1930, 1931, 1932, 1933, 1937, 1939, 1940, 1944, 1946, 1947, 1965 to 1968, 1973 to 1976, 1980, 1981, 1983, 1991, 1992, 1993, 2001 to 2006, 2013, 2014, 2017 to 2021, 2023 to 2026, 2028 and 2029.]

R. files of 1125.—7, 8, 13 to 24, 26 to 33, 35, 39 to 44, 46, 50, 51, 53 to 57, 60, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 81, 84 to 96, 100, 100 (a), 102, 103, 109, 111, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 125 to 131, 133, 134, 139, 139 (a), 141, 151, 152, 153, 154, 157 to 161, 169, 170, 171, 180, 181, 182, 186, 188, 189, 193, 194, 195, 200, 201, 204, 205, 211 to 216, 218, 221, 222, 223, 234, 239 to 242, 246, 247, 248, 255, 257, 258, 259, 261 to 272, 274 to 277, 279, 290, 291, 292, 292 (a), 293, 293 (a), 294, 294 (a), 295, 296, 296 (a), 297, 297 (a), 302, 304 to 310, 318, 320, 320 (a), 321, 327, 328, 329, 329 (a), 333 to 337, 339, 342, 343, 351, 353 to 359, 362, 369 to 372, 376 to 379, 387, 388, 389, 393 to 397, 399, 400, 401, 403, 406 to 409, 415, 416, 417, 421, 423 to 432, 434 to 439, 441, 442, 443, 447, 453, 454, 455, 457, 458, 459, 464, 466, 467, 468, 472, 475, 476, 480 to 485, 487, 488, 491, 494, 497, 498, 499, 500, 504, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 513, 515, 516, 517, 522, 526 to 531, 533, 537, 544, 545, 546, 548, 549, 552, 553, 557, 562, 563, 568, 571, 572, 573, 575, 576, 582 to 588, 591, 594, 596, 597, 601, 601 (a), 606, 608, 609 and 609 (a).

R files of 1950—1 to 4, 7, 8, 9, 12 (a), 14, 18, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 40 to 46, 56, 58, 59, 62, 63, 70, 73, 79, 81, 83, 89, 90, 91, 92, 96, 97, 100, 101, 103, 105, 106, 108, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 117, 119 to 139, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 155, 156, 159 to 163, 166, 169, 170, 173, 174, 175, 180, 184, 185, 186, 189, 190, 191, 192, 195, 203, 208, 209, 210, 211, 213, 217, 227, 228, 232 to 237, 239, 240, 241, 242, 245, 246, 251, 254, 255, 256, 259, 260, 261, 267, 268, 273 to 295, 301 to 304, 306, 307, 308, 309, 311, 319, 322, 329, 333, 335, 338, 340, 343, 345, 347, 350 to 356, 359, 360, 361, 362, 366, 372, 373, 374, 375, 378, 381, 382, 385, 386, 387, 388, 392, 393, 394, 395, 400, 401, 407, 412, 413, 418, 423, 424, 425, 426, 432, 433, 434, 443 to 448, 456, 457, 459, 460, 463, 465, 472, 476, 478, 480, 481, 482 to 503, 509 to 512, 514, 516, 517, 518, 527, 529 to 539, 541, 542, 543, 544, 546, 550, 551, 555, 559, 563, 564, 567, 570, 571, 572, 578, 584, 585, 586, 587, 591, 595, 596, 597, 601, 605, to 614, 621, 625, 634, 636, 637, 638, 647, 648, 649, 652, 653, 654, 659, 660, 662 to 666, 669, 670, 672, 674, 675, 676, 682, 683, 685, to 693, 695, 696, 701, 704, 706, 707, 708, 710, 712, 714 to 717, 720 to 724, 728, 731, 732, 733, 734, 736, 737, 738, 739, 743, 744, 746, 747, 751,

753, 755, 756 to 761, 768 to 772, 778, 776, 777, 788, 789, 790, 792, 795, 796, 799, 801, 805, 806, 813 to 816, 818, 820, 821, 825, 826, 836, 837, 843, 851, 852, 853, 855 to 858, 860, 863, 864, 867, 868, 869, 871, 872, 875 to 878, 882, 883, 884, 892 to 895, 897, 898, 899, 901, 903, 904, 906 to 909, 911, 916, 917, 918, 923, 914, 915, 927, 928, 930 to 934, 936 to 940, 945, 947 to 954, 958, 959, 960, 962, 965, 967 to 970, 976 to 987, 990, 991, 999 to 1008, 1012, 1014, 1027 to 1036, 1044, 1046, 1051 to 1055, 1057, 1058, 1059, 1063, 1064, 1066, 1070, 1074, 1076 to 1079, 1081, 1082, 1083, 1089, 1091, 1095 to 1101, 1103, 1104, 1110 to 1115, 1117, 1118, 1119, 1122, 1123, 1124, 1129 to 1133, 1137, 1138, 1140, 1141, 1142, 1148 to 1153, 1159, 1160, 1161, 1164, 1167, 1170, 1173, 1177, 1178, 1181 to 1188, 1197, 1199, 1200, 1108, to 1211, 1213 to 1217, 1223, 1224, 1228 1229, 1230, 1232, 1238 to 1242, 1245, 1247, 1250, 1252, 1258, 1259, 1265, 1267, 1272, 1276, 1277, 1284, 1187, 1295 to 1306, 1309, 1314 to 1317, 1370, 1321, 1326, 1329, 1332, 1333, 1334, 1336, 1341, 1343, 1346, 1347, 1349, 1350, 1351, 1356, 1358, 1359, 1364, 1365, 1366, 1369 to 1372, 1302, 1387, 1388, 1394 and 1421, 1395, 1397, 1399, 1400, 1401, 1404, 1405, 1406, 1409, 1410, 1411, 1413, 1414, 1418, 1419, 1428 to 1438, 1447, 1455, 1474, 1480, 1481, 1487, 1488, 1493, 1494, 1495, 1503, 1506, 1507, 1516, 1517, 1521, 1522, 1523, 1514, 1527 to 1535, 1540, 1542 to 1545, 1550 to 1563, 1566, 1570 to 1574, 1579, 1580, 1581, 1583 to 1590, 1594, 1596, 1597, 1607, 1608, 1615, 1616, 1618, 1620, 1621, 1612, 1615, 1626, 1631, 1632, 1634, 1636 to 1639, 1645, 1649, 1651, 1652, 1653, 1657, 1658, 1659, 1662 to 1666, 1669, 1670, 1674, 1677, 1678, 1682, 1683, 1684, 1686, 1688, 1689, 1692, 1705, 1707, 1712, 1713, 1716, 1712, 1724, 1725, 1726, 1728, 1730, 1732 to 1735, 1737, 1739, 1741, 1743, 1746, 1747, 1748, 1750, 1751, 1754, 1755, 1763 to 1770, 1772, 1773, 1774, 1784, 1787, 1791, to 1799, 1802 to 1805, 1811, 1812, 1813, 1821, to 1825, 1829, 1834, 1838, 1839, 1840, 1841, 1843, 1844, 1845, 1847 to 1850, 1853, 1856, 1857, 1858, 1860, 1861, 1863 to 1872, 1874, 1875, 1878 to 1887, 1889 to 1896, 1899, 1900, 1901, 1905, 1907 to 1912, 1914 to 1929, 1934, 1936, 1941, 1942, 1943, 1945, 1948, 1949, 1951 to 1964, 1969, 1971, 1977, 1978, 1979, 1985 to 1988, 1990, 1997 to 2000, 2007, 2009 to 2012, 2015, 2022, 2027, and 2030.

M. P. Files of 1124. 243 and 254.

M. P. Files of 1125.—1, 12, 15, 37, 42, 43, 44, 49, 58, 68, and 160/25 and 155/50, 69, 74, 80, 81, 82, 92, 93, 94, 109, 110, 111, 112, 122, 134, 136, 138, 139, 146, 147, 155, 158, 161, 162, 165, 186, 194, 195, 198, 199, 202, 203, 204, 206, 209, 210, 213, 215, 217, 218, 220, 227, 228, 229, 230, 231, 240, 248, 250, 251, 254, 257, 258, 260, 261, 162, 264, 265, 266, 272, 276, 277, 278, 286, 288, 292, 293, 298, 299, 301, 302, 303, and 304.

M. P. Files of 1950.—2, 5, 6, 7, 14, 20, 27, 30, 31, 36, 37, 40, 52, 53, 59, 65, 66, 67, 75, 76, 81, 83, 85, 91, 91, 96, 97, 105, 106, 112, 113, 119, 121, 126, 127, 132, 138, 140, 144, 149, 152, 153, 154, 159, 161, 166, 167, 168, 170, 180, 193, 198, 204, 203, 211, 218, 219, 120, 217, 233, 238, 240, 241, 243, 244, 246, 247, 249, 260, 262, 242, 264, 264, 269, 271, 273, 274, 284, 285, 286, 287, 188, 295, 307, 311, 312, 316, 317, 371, 324, 327, 330, 334, 335, 355, 357, 358, 359, 360, 363, 364, 368, 369, 372, 373, 379, 386, 387, 388, 389, 394, 398, 402, 406, 408, 436, 441, 445, 447, 449, 451, 452, 453, 461, 462, 463, 465, 466, 467, 471, 475, 477, 478, 484, 488, 490, 491, 496, 501, 502, 505, 510, 511, 517, 525, 527, 537, 540, 541, 544, 545, 547, 548, 561, 567, 576, 589, 594, 597, 598, 603, 604, 605, 607, 608, 609, 611, 613, 614, 616, 630, 640, 644, 647, 649, 654, 658, 663, 664, 666, 670, 671, 673, 674, 675, 676, 684, 691, 693, 702, 706, 708, 709, 715, 720, 724, 733, 741, 745, 749, 750, 751, 755, 756, 763, 779, 787, 789, 790, 792, 795, 796, 797, 800, 801, 810, 816, 822, 823, 830, 834, 835, 836, 837, 841, 843, 844, 846, 847, 850, 854, 856, 858, 874, 891, 892, 904, 927, 940, 941, 959, 983 and 987.

M. C. Files of 1123 *Part II.*

M. C. 72/1123.

M. C. Files of 1124—*Part II—M. C.* 47/24.

M. C. Files of 1125 *Part II.*—1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8.

M. C. Files of 1950 *Part II.*—1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 22, 23.

Criminal Miscellaneous appeals of 1124. *Part II.*

Criminal Miscellaneous appeals of 1950 — Part II. 1, 2, 3, 4/50.

Criminal Appeals of 1124.—Part II. 28 and 47/84

Criminal appeals of 1125.—Part II. 1 to 70.

Criminal appeals of 1950.—Part II. 1 to 15, 17 to 30, 32, 34, 37 and 40.

R. C. appeals of 1124.—Part II. 20, 29, 73 74, 81, 82, 89, 113, 119 128/24.

R. C. appeals of 1125.—Part II. 1 to 24.

R. C. appeals of 1950.—Part II. 1 to 14, 16, to 21, 23 to 28, 30 to 46, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 60, 61, 63, 64 65, 66, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 86, 88, 89, 90, 91, 97, 98, 100, 101, 106, 109, 110, 111, 114/50.

Revision cases of 1125.—Part I and II. 1, 2/25.

Revision cases of 1950.—Part I and II. 1 to 7, 9, 10, 11, 13, and 14.

Appeal cases of 1108.—Part I. 1 to 101, 107 to 111.

M. C. of 1107.—Part I. 114, 131/1107

M. C. of 1108.—Part I. 1, 2, 3, 11, 13, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 59, and 63.

C. C. of 1107.—Part I. 116 and 124/1107.

Calendar cases of 1108.—Part I. 23, 30, 31, 54, 67, 71, 77, 90, 96, 113, 139, 140 and 152.

Refer files of 1125.—1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13.

Refer files of 1950.—1 to 17, 19, 20, & 22.

Arrest cards of 1125 and 1950. Copy applications of 1125 and 1950, Calendar statements of 1125 and 1950, Diary Registers upto Thulam 1124, Copy application register of 1125 and 1950, Periodical registers of 1123, M. P. Registers upto Medam 1117, Calendar registers of 1125 and 1950, Register of return of documents 1125 and 1950. Hearing Books of 1123, Fair copy register upto 25th Medam 1124. Contingent, Abstract, Detailed and T. A. bills of 1123 of the Sub Magistrates courts, subjails and District Magistrate's court, Casual leave applications of 1952, Lodged papers of 1952, Sessions courts Judgement of 1108, counterfoils of receipts of 1123, Anchal receipt of 1952, Local delivery Tappals of 1952, Vouchers of 1123, Register of consolidated receipts of 1123. Register of consolidated disbursement upto 1123. Periodicals of 1123. Acquittance Rolls upto 1099, M. A. Files of 1123. Files relating to certificates of Financial assistance from Ceylon in form No. 29-1125 and 1950.

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. VI] Trivandrum, Tuesday, 25th May 1954/11th Idavam 1129. [No. 21

MEDICAL AND PUBLIC HEALTH DEPARTMENTS

No. 19/54. *18th May 1954.*

PUBLIC HEALTH REPORT IN TRAVANCORE-COCHIN STATE FOR THE WEEK ENDING SATURDAY THE 15TH MAY 1954.

Names of prevailing diseases.	*Names of places at which epidemics are prevalent.* *Taluk.*	*Pakuthy or Village.*	*Reported during the week.* *Attacks.*	*Deaths.*	*Since the commencement of the year.* *Attacks.*	*Deaths.*
PLAGUE		Nil.				
CHOLERA	REPORT FOR THE WEEK ENDING 15-5-1954.					
	Rural Areas—Nil.					
	Municipal towns—Nil.					
	Total of Taluks		..	..	159	122
	Total of Municipal Towns		..	..	21	6
	State Total		..	..	180	128
SMALLPOX	SUPPLEMENTARY REPORT UP TO THE WEEK ENDING 8-5-1954.					
	Sherthalai	Thannirmukkam North	..	1	40	9
	Quilon	Eravipuram	1	..	35	15
	Pathanapuram	Pathanapuram	1	..	6	3
	Thiruvella	Ezhumattoor	2	..	11	4
	Chittur	Ayloor	1	..	1	..
	Mukundapuram	Edavilangu	1	1	120	48
	Municipal Towns.					
	Alleppey Municipal town		1	1	21	9
	Mattancherry Municipal town		2	1	606	263
	Ernakulam Municipal town		6	1	151	52
	REPORT FOR THE WEEK ENDING 15-5-1954.					
	Thiruvella	Ezhumattoor	..	1	11	5
	Municipal Towns.					
	Ernakulam Municipal town		2	..	153	52
	Total of Taluks		6	4	570	224
	Total of Municipal Towns		11	3	988	421
	State Total		17	6	1558	645

[illegible] മെയ് മാസം [illegible] തീയതിയോടു് അവസാനിക്കുന്ന വാരത്തിലെയ്ക്കുള്ള സാംക്രമികരോഗ വിവര റിപ്പോർട്ട്.

നടപ്പു ദീനങ്ങൾ	താലൂക്ക്	രോഗം നടപ്പുള്ള പകുതി (വില്ലേജ്)	ഈ ആഴ്ചയിൽ റിപ്പോർട്ടുചെയ്ത സംഭവം	ഈ ആഴ്ചയിൽ റിപ്പോർട്ടുചെയ്ത മരണം	മറ്റതാലൂക്കുകളിലും [illegible] ആരംഭം മുതൽക്കുള്ള സംഭവം	മറ്റതാലൂക്കുകളിലും [illegible] ആരംഭം മുതൽക്കുള്ള മരണം
പ്ലേഗ്		ഇല്ല.				
	[illegible] മെയ് മാസം [illegible] തീയതിയോടു് അവസാനിക്കുന്ന വാരത്തിലെയ്ക്കുള്ള റിപ്പോർട്ട്.					
കോളറ		താലൂക്കുകളിൽ				
		ഇല്ല.				
		പട്ടണങ്ങളിൽ				
		ഇല്ല.				
		താലൂക്കുകളിൽ ആകെ	...	...	159	122
		പട്ടണങ്ങളിൽ ആകെ	...	...	21	6
		സംസ്ഥാനത്തിൽ ആകെ	...	...	180	128
വസൂരി	[illegible] മെയ് മാസം [illegible] തീയതിയോടു് അവസാനിക്കുന്ന വാരത്തിലെയ്ക്കുള്ള അന്വേഷണം.					
	ചേർത്തല	തണ്ണീർമുക്കം വടക്ക്	....	1	40	9
	കൊല്ലം	ഇരവിപുരം	1	...	35	15
	[illegible]	[illegible]	1	....	6	3
	തിരുവല്ലാ	ഇരവിപേരൂർ	2	....	11	4
	ചിറ്റൂർ	[illegible]	1	....	1	....
	മുകുന്ദപുരം	ഇടവിലങ്ങാട്	1	1	120	48
		പട്ടണങ്ങൾ.				
	ആലപ്പുഴ മുനിസിപ്പൽ ടൌൺ		1	1	21	9
	മട്ടാഞ്ചേരി	,,	2	1	606	263
	എറണാകുളം	,,	6	1	151	52
	[illegible] മെയ് മാസം [illegible] തീയതിയോടു് അവസാനിക്കുന്ന വാരത്തിലെയ്ക്കുള്ള റിപ്പോർട്ട്.					
	തിരുവല്ല	ഇരവിപേരൂർ	...	1	11	5
		പട്ടണങ്ങളിൽ				
	എറണാകുളം മുനിസിപ്പൽ ടൌൺ		2	....	153	52
	താലൂക്കുകളിൽ ആകെ		6	3	570	224
	പട്ടണങ്ങളിൽ ആകെ		11	3	988	421
	സംസ്ഥാനത്തിൽ ആകെ		17	6	1553	645

F. S. R. MENON,
Director of Public Health.

Trivandrum.

TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited for the work detailed in the schedule below.

1. The work shall be done in conformity with the specifications and conditions of contracts in force in the P. W. D. Tenderers must quote their own rates specifically for each item and the rates quoted shall be inclusive ones covering all the operations contemplated in the specifications and tender schedules and all identical works necessary for such operations.

2. Tenders sealed and as such with the name of the work clearly written thereon should be delivered at the Office of the District Health Officer, Trichur, on or before 4 P. M. on 4th June 1954. Each tender should be accompanied by a chalan of a Government Treasury for an earnest money deposit detailed below.

3. Before commencing work or within a week after the date of acceptance of his tender has been intimated to him, the tenderer shall deposit a sum sufficient to make up the balance of 5% of the probable value of the contract which together with the earnest money deposit shall be treated as security for the proper fulfilment of the same shall execute the agreement for the work. If he fails to do so or to start the work immediately after signing the agreement, the earnest money and the security amount shall be forfeited to Government and fresh tenders will be called for or the matter otherwise disposed of. If as a result of such measures due to the default of the tenderer to pay the required deposit, signed contract or take possession of the work, any loss to Government results, the same will be recovered from him as arrears of revenue.

4. The earnest money deposit of the unsuccessful tenderer will be refunded as soon as possible after the tenders are disposed of.

5. The District Health Officer reserves to himself the right of rejecting any tender without assigning any reason whatsoever.

6. The department is not liable for the supply of materials for the work.

7. Any further information can be had from this office.

Name of the work—Kavil landing-place- Cranganore—Improvements to.

Probable cost of work—Rs. 11,872.

Earnest money—Rs. 240.

SCHEDULE.

Item No.	*Quantity.*	*Description of work.*	*Unit.*
1.	19,800 Cft.	Earthwork excavating for foundation and depositing on bank up to 20 Yds. lead	1000 Cft.
2.	1,700 Sft.	Hire for shoring planks to retain earth from the bank side during concreting	100 Sft.
3.	3,700 Cft.	Filling behind foundation and retaining walls with excavated earth and consolidating in 6" layers.	1000 Cft.
4.	900 Cft.	Granite jelly 1½" in cement 1:3 for foundation	100 Cft.

Item No.	Quantity.	Description of work.	Unit.
5.	2,970 Cft.	Granite blasted rough stone masonry in cement mortar 1:5	100 Cft.
6.	3,700 Cft.	Granite blasted rough stone in surki 1:½:1½	100 Cft.
7.	880 Cft.	Granite rubble dry packing for ramp	100 Cft.
8.	880 Sft.	Grouting dry rubble packing up to 1' depth with ½" metal concrete in cement 1:3:6 and flush pointed with cement mortar 1:2	100 Sft.
9.	11 Nos.	Providing mooring rings with 1" dia. M. S. rods and set in concrete blocks (one Cft. ⅜" granite jelly in cement 1:3:6) by 1" dia. m. s. anchor rods total 12.66 lbs. M. S. rods t.	Each
10.	392 Cft.	½" granite jelly concrete in cement 1:2:4 for flooring	100 Cft.
11.	2,400 Sft.	Cement plastering ½" thick 1:3 and finished rough	100 Sft.
12.	150 Sft.	Pointing random rubble work cement 1:2	100 Sft.
13.	2,200 Cft.	Screened gravel packing to the flight of steps for 1' thickness	100 Cft.
14.	L. S.	Forming ring bund including removing and clearing the canal after completion of work.	L. S.
15.	L. S.	Bailing water	L. S.
16.	6,360 Cft.	E. W. cutting and lowering the site and sectioning the surface of the landing-place for soling including depositing the soil, sectioning, consolidating and raising towards the road with proper camber and depositing the excess earth up to 20 yds. lead, embanking, forming barms etc.	1000 Cft.
17.	5,660 Cft.	Soling with 4" cube granite stones	100 Cft.
18.	2,830 Cft.	Screened gravel, collected, spread with intermixed layers of laterite metal 1/3 quantity and consolidating with necessary camber.	100 Cft.
19.	L. S.	Providing suitable drainage arrangements with masonry drain around the gravelled place, man-hole, outlet etc., complete	L. S.
20.	L. S.	Unforeseen works	L. S.

N. B.- Rate should be quoted against each item separately.

Trichur.

A. V. CHUMMAR,
District Health Officer.

TRAINING CLASS FOR HEALTH INSPECTORS

PROSPECTUS

1954—1955

The Health Inspectors' Course in the *Medical College, Trivandrum*, will commence on 12th July 1954. 30 students will be admitted to this course.

1. *Eligibility for Admission.* Those who have passed the Secondary School Leaving Certificate Examination with at least 40 per cent marks in English and Science will be eligible for admission.

2. *Age.* Applicants should have completed 18 years of age on 1st July 1954 and should not be above 23 years of age and should be in sound health (The upper age limit is relaxable by two years in the case of students belonging to "Scheduled and other backward communities" eligible both for financial and educational concessions)

3. *Duration.* The course of training shall extend over twelve months.

4. *Course of training and examinations.* The course of training for Health Inspectors' Certificate shall be given at the Medical College Trivandrum, the field training being given at the Medical College Health Unit, Trivandrum Health District and the City Health Department, Trivandrum.

The course consists of theoretical and practical training in General Hygiene and Preventive Medicine, Elementary Physiology including first aid, Elementary Bacteriology, Parasitology and Immunisation, Home-care of the sick, Vital Statistics, Sanitation and Elementary Sanitary Engineering, Public Health Administration and Health Education.

Candidates who have satisfactorily completed the course of instruction shall be required to undergo an examination conduct by a Board of Examiners appointed by the Government. The examination shall be in two parts :

Part I consisting of Elementary Physiology, Bacteriology and Parasitology, and

Part II consisting of Sanitation and Elementary Sanitary Engineering, Hygiene and Preventive Medicine, and Public Health Administration.

The examinations shall be held in November, December and June.

5. *Fees.* The fees for the whole course will be Rs. 120 payable in full at the commencement of the course. Fee for Part I of the examination shall be Rs. 20 and for Part II Rs. 30. Students of "Scheduled castes and other backward communities" will be exempted from the payment of fees as per current Government Orders.

6. *Issue of Application Forms.* Application forms can be had from the Principal, Medical College, Trivandrum 4, from the 15th June to the 25th June 1954, on personal requisition or by sending a sufficiently stamped and addressed envelope of size 9" x 4".

7. *How and when to apply.* Application forms correctly filled together with the following documents should reach the Principal, Medical College, Trivandrum 4, *before 5 P. M. on Wednesday the 30th June 1954.*

(i) Secondary School Leaving Certificate.

(ii) Treasury chalan (from any State Treasury in the State of Travancore Cochin) for Rs. 2 (two) credited to the Government of Travancore-Cochin under the head "XXVII Medical (a) i-Medical School and College fees." This application fee, which may also be paid in cash or remitted by money order, will not be refunded in the case of those who fail to get admission and will be adjusted towards registration fee in the case of selected candidates.

(iii) Two recent conduct and character certificates in original, one from the Headmaster of the School in which the candidate studied last. This should also mention the candidate's excellence, if any, in extra-curricular activities and proficiency in cycling.

(iv) Certificate of physical fitness in the prescribed form.

(v) Certificate of recent vaccination against small-pox and inoculation with T. A. B. vaccine, not earlier than three months before application.

(vi) Transfer certificate (this may be produced at the time admission).

(vii) Certificate of community obtained from an officer not below the rank of a Tahsildar in case of scheduled caste and educationally backward communities.

(viii) A stamped and addressed envelope.

Application with the prescribed documents should be sent by registered post to the Principal, Medical College, Trivandrum 4, marking on the envelope "Application for Health Inspectors' Course."

8. *Applicants who attempt to canvass or influence members of the selection board directly or indirectly will be disqualified.*

9. *Declaration by the applicant.* The following declaration by the candidate should accompany the application.

"I hereby solemnly and sincerely affirm that the statements made and information furnished in my application form as also in all the enclosures thereto submitted by me are true. Should it however be found that any information furnished therein is untrue in material particulars, I realise that I am liable to criminal prosecution and I also agree to forego my seat".

Signature of applicant.

10. *Payment of fees.* The prescribed fee should be paid into any of the Government Treasuries in the Travancore-Cochin State after intimation of selection is received and chalan receipt forwarded to the Principal. The fee should be credited to the head "XXVII Medical (a) i-Medical School and College fees".

11. *Penalty for default.* If the treasury chalan for remittance of tuition fees fails to reach the College Office on or before 12th July, 1954, the candidate will forfeit his/her seat.

12. *Date of joining.* Selected candidates should join the College on the date notified.

13. *Discipline Declaration.* Before admission the selected students should submit the following declaration duly signed by them and attested by their parents or guardians. Admission will be refused if this declaration is not produced.

"I, , the undersigned a student for admission to the Health Inspectors' Course, do hereby agree with the Chief Secretary to the Government of Travancore-Cochin, his successors and assigns to conform from this date to the rules and regulations including those relating to the hostel, if I am admitted thereto, laid down or to be laid down hereinafter by the Chief Secretary to Government, or the Principal for the time being of the Medical College, for the due maintenance of discipline at the said College, and I further agree with the Chief Secretary to Government, his successors and assigns to make good when called upon to do so to the Government of Travancore-Cochin, any damage to furniture, apparatus or other things which may be caused by any carelessness, negligence or wantonness on my part."

In witness whereof I have hereunto set my hand this day of

Signature of Student.

Signed by the above named.
In the presence of*

Occupation and address

(*to be signed by Parent or Guardian)

Trivandrum,
20th May 1954.

J. AXEL HOJER,
Principal, Medical College.

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. VI] Trivandrum, Tuesday, 25th May 1954/11th Idavam 1129. [No. 21

MUNICIPAL COUNCILS

குழித்துறை நகரசபை.

1953 நவம்பர் 4-ந் தேதி சாயங்காலம் 6 மணிக்கு கூட்டப்பட்ட சாதாரண கூட்ட நடவடிக்கை சுருக்கம், தலைவர் அவர்களும் 11 சாமாஜிகர்களும் கமிஷனர் அவர்களும் ஹாஜராளுர்கள்.

I. (1) இவே ரோடுகள் டார்செய்வது சம்பந்தமான ஆர்ட்டரும் ஸ்ரீ. வி. குஞ்சன் பிள்ளையின் லெட்டரும்படி 6 பர்லாங்குதூரம் டார்போடவும் அதற்குள்ள தொகை அட்வான்ஸாக அடைக்கவும் வேண்டுமென்று தீருமானிக்கப்பட்டது.

(2) பாசிய கரம் தீர்பண்டு சம்பந்தமான டிஸ்ட்ரிக்ட் டெபுடி கலக்டர் அவர்களின் லெட்டர்படி தீர்பண்டுசெய்ய அவசியமில்லை என்று தீருமானிக்கப்பட்டது.

(3) தொடுவெட்டி வெளிதற்பின் ஷெட்டு சம்பந்தமான லெட்டர்கள் பிக்கார்டு செய்யப்பட்டது.

(4) ஆரோக்கிய அபிவிருத்திக்கான அபிப்பிராயத்துக்கு வந்துள்ள லெட்டரை அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

(5) Geoffery Kendal டிருபா கம்பனிக்கு விநோத கரம் நீக்கலாக்கும்படிக்கான ஆர்டர் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

II. 24-10-53-ல் பி. கே. எஸ். நீபெட்டரில் டிருபாவுக்கு விநோத கரம் நீக்கலாக்க வேண்டுமென்ற லெட்டர் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

III. மார்த்தாண்டத்தில் Electric தூண் மாற்றி நிறுத்த 235 ரூபாய் P. W. இலாகாவிலிருந்து வகை மாற்றி அடைக்க தீருமானிக்கப்பட்டது.

IV. சம்பளமும் அலவன்சும் கிடைக்கவேண்டுமென்ற ஏ. தங்கப்பனின் அபேக்ஷைபடி 5 ரூபாய் சைக்கிள் அலவன்சும் 5 ரூபாய் ஓவர்டைம் அலவன்சும் 1-6-53 முதல் கொடுக்க தீருமானிக்கப்பட்டது. எம். வாசுவின் அபேக்ஷை பிக்கார்டுசெய்யப்பட்டது.

V. சரவணிக்கு மார்க்கெட் கிராங்கு லிஸ்டுக்கு ஒழுங்குசெய்ய வேண்டுமென்ற ஸ்ரீ. வி. எம். கருணாகரன் நாயரின் பிரேரணைப்படி Fair price கடைகள் ஏற்பாடுசெய்ய கலெக்டரிடம் கேட்க தீருமானிக்கப்பட்டது.

VI, VII and VIII. டவுண் கமிட்டி போர்டுப்புறம் குளத்தின்கரை குளச்சலாரின் கிணறுவெட்டவும் பட்டாளங்கள் பக்கம் speed போர்டுகளும் உள்ள லெட்டர்படி தற்பொழுது அவசியமில்லை என்று தீருமானிக்கப்பட்டது.

IX. திருவட்டார் ஜங்ஷன் கிணர் ரிப்பயர் செய்ய 130 ரூபாயின் எஸ்டிமேற்று அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

X. கரியவிளை ரோடுசம்பந்தமான எம். மல் ஆர்பணிக்கரின் அபேக்ஷை தள்ளப்பட்டது.

XI. விளவங்கோடு டிரெயினிங் ஸ்கூல் இருக்கு காம்பவுண்டு பக்கம் தெற்கேவாயில் 4 அடி வீதியில் ஒரு வழிக்கு இடம் வசதிப்படுத்தவேண்டுமென்று கவர்ன்மெண்டை கேட்கவேண்டுமென்றும் மிஸ் ஜான்ஸின் காம்பவுண்டிலிருந்து 1½ அடி வழி எடுக்க வேண்டுமென்றும் தீருமானிக்கப்பட்டது.

XII விளவங்கோடு வேளாக்குடி ஜங்ஷன் கிணற்றில் 20 அடி தமர் அடித்த நிலைவுப்பி எஸ்டிமேற்று தயார்பண்ணி வேலை முடிவடையச்செய்ய வேண்டுமென்று தீருமானிக்கப்பட்டது.

XIV. பாறம்முதலியன அச்சடிப்பித்ததற்கு பேமென்று அனுவதிக்கப்பட்டது.

XIII. களுக்குவேலைக்கு 2½ சதமானம் குறைத்த ஸ்ரீ. கிருஷ்ணசாமியினுடையவும் கட்டுமேலைக்கு 3 சதமானம் குறைத்த வி. செல்வமணியினுடையவும் காம்பவுண்டுவேலைக்கு 1½ சதமானம் குறைத்த வி. பொன்னையனுடையவும் டென்டர் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

XV. காகர்கோவில் காண்டிறன்ஸ் சம்பந்தமான லெட்டர் பிக்கார்டுசெய்யப்பட்டது.

XVI. கல்லூர் பகுதி சர்வே 2282-ல் இருக்கு 3 சென்று ஸ்தலம் 150 ரூபாய் விலைக்கு வாங்க வேண்டுமென்று தீருமானிக்கப்பட்டது.

XVII. மாற்றப்பட்டது.

XVIII. சம்பளசீர்திருத்தத்தால் நஷ்டமேற்பட்ட சு. வேலாயுதன் பிள்ளைக்கு வாங்கிவந்த 33 ரூபாயும் ஒரு இன்கிரிமென்றும் கூட்டி 36 ரூபாயும் என். வேதமணிக்கு வாங்கிவந்த 30 ரூபாயோடு ஒரு இன்கிரிமென்று கூட்டி 33 ரூபாயும் 1-4-53 முதல் கொடுக்க அனுமதிக்கப்பட்டது.

XIX. (a) கனோதாரா பாதுகாப்பு கம்மிட்டியின் லெட்டர் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

(b) சவுத்து வார்டில் இனைய மன்றர் ரோஜ் கூலிகளை கொண்டு அடைக்க தீருமானிக்கப்பட்டது.

XX. கமிஷனர் அனுப்பிய காம்தீபண்டு அனுமதிக்கப்பட்டது.

XXI. பாஸ்யபோர்டுகள் ஆபீஸில் கொண்டுவந்து முதனிலை வைக்கவேண்டுமென்று தீருமானிக்கப்பட்டது.

XXII. கிருஷ்ணராஜபுரம் இடைவழி செம்மைப்படுத்தினதற்கு செலவு கிடைக்கவேண்டுமென்ற அபேக்ஷை ரிப்போர்ட்டுக்கு மாற்றப்பட்டது.

XXIII. முனிசிப்பல் ஆபீசுகாம்பவுண்டு இருக்கு சுவர் தென்பாகம் உயரமாக கெட்ட தீருமானிக்கப்பட்டது.

XXIV. மாதிவாரக்க கூடுதல் விவரம் அறிய எழுத்தாருக்கு கடத்த தீருமானிக்கப்பட்டது.

XXV. (1) Backward கம்யூனிற்றியில் சேர்க்கப்பட்டிருப்பவர்கள் ஹரிஜனங்களான படியால் ஹரிஜனவேதனம் தேவையில்லை என்று தீருமானிக்கப்பட்டது.

(2) பாசியகாம் தேற்று அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

(3) வரவேற்பு சம்பந்தமான லட்டர் நிக்கார்டு செய்யப்பட்டது.

(4) அட்மினிஸ்டிரேஷன் ரிப்போர்ட்டு இலவசமாக அச்சடிக்க கவர்ன்மென்றை கேட்க தீருமானிக்கப்பட்டது.

(5) Town and country planning Association–ல் மெம்பராக சேர அனுமதிக்கப்பட்டது.

(6) பிரத்தியேகமான ஓவர் டைம் அலவன்ஸ் அனுமதிக்கப்பட்டது.

(7) கூடுதல் .... பத்திரப்படுத்துவது சம்பந்தமான லட்டர் ரிக்கார்டு செய்யப்பட்டது.

(8) சிற பாதுகாப்பு சம்பந்தமான லட்டர் றிக்கார்டு செய்யப்பட்டது.

XXVI. (1) மாதவவிலாசம் பாடசாலைக்கு வடதெண் பக்கங்களில் லைற்று அனுமதிக்கப்பட்டது.

(2) மார்த்தாண்டம் மாக்கற்றி சந்தையில் ஆமை அறுக்க இடவசதி ரிப்போர்ட்டுக்கு மாற்றப்பட்டது.

(3) மார்த்தாண்டம் லைபறறியில் ரிப்போர்ட்டுபடி வேண்டுவன செய்யவேண்டுமென்று தீருமானிக்கப்பட்டது.

(4) பஞ்சவல்சரப்படி வேலை டவுணிலும் செய்ய நடவடி எடுக்கவேண்டுமென்ற லட்டர் றிக்கார்டு செய்யப்பட்டது.

(5) பிறுசிக்கூஷன் கேஸ் சம்பந்தமான லட்டர் றிக்கார்டு செய்யப்பட்டது.

(6) மாற்றப்பட்டது.

XXVII. இன்றுள்ள மார்க்கெட்டின் மானேஜரை அடக்கம்செய்யப்பட்டதற்கு 5 ரூபாய் கொடுக்க அனுமதிக்கப்பட்டது

(ஒப்பம்)
தலைவர்.

<u>குழித்துறை நகரசபை.</u>

5–12–1953 சாயங்காலம் 6 மணிக்கு கூட்டப்பட்ட சாதாரண கூட்ட நடவடிக்கை சுருக்கம். தலைவர் அவர்களும் 10 சாமாஜிகர்களும் கம்மீஷனர் அவர்களும் ஹாஜரானார்கள்.

I. 29–5–52 முதல் வாங்கிவரும் 28 ரூபாய் சம்பளம 1–4–53 முதல் அனுமதித்து சானிட்டேஷன் ஸ்பெக்டருக்கு ஆபீஸர் பாக்கு ரூபாயின் .... கொடுக்க தீருமானிக்கப்பட்டது.

II. தோட்ட உழக்கள் ஆவசியமுக்குக்கு மட்டப்பட்டுள்ள ரெறத்துவிற்றி அனுமதிக்கப்பட்டது.

III. இப்படிதவில்லாத தோட்டி ஆரோக்கியத்தை கம்மீஷனர் அவர்கள் வேண்டுவன செய்ய தீர்மானிக்கப்பட்டது.

IV. மார்த்தாண்டம் லைப்ரறி பக்கம் ஆற்றினல் இடித்து மாற்றவும் வசதியான இடம் கண்டுபிடித்து ரிப்போர்ட்டுசெய்ய ஷெடு கம்மிற்றியை அதிகாரப்படுத்தியும் உபயோகப்படுத்துவதிலிருந்து தடை செய்யவும் சோக்பிற்று சுத்தம் செய்ய 10 ரூபாய் அனுமதித்தும் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

V. தொழில் கரம் அப்பீல் போதிப்பிக்க கேரிட்ட தாமதம் மாப்பு செய்யப்பட்டது.

VI. உதவி வேண்டுமென்ற தாங்குப்பு பரிசீலன ஸ்தாபனத்தை பற்றி சரியான ரிப்போர்ட்டு வந்தபிறகு ஆலோசனைக்கு எடுக்க தீருமானிக்கப்பட்டது.

VII. கச்சேரிவார்டு குளத்தின்கரை குளக்கரை வசதிப்படுத்த ரிப்போர்ட்டுக்காக மாற்றப்பட்டது.

VIII. பார்க்குக்கு பின் வாளிபாள்கோர்ட்டு மஸ்தூர்ரோஜ் கூலிகளைகொண்டு சரிப்படுத்தி அனுமதியை எதிர்பார்த்து 25 ரூபாய் செலவுசெய்ய தீருமானிக்கப்பட்டது.

IX. தெல்லின் குழிக்கும் துரும்பலுக்கும் வழி வசதிக்கான விண்ணப்பம் ரிப்போர்ட்டுக்கு மாற்றபட்டது.

X ஒர் பப்ளிக் ஸ்மசானத்திற்குள்ள இடவசதி ரிப்போர்ட்டு செய்ய மாற்றப்பட்டது.

XI. (a) திருத்துவபுரம் வார்டில் வசதியான இடத்தில் ஒர் போஸ்டுபெட்டி ஸ்தாபிக்க போஸ்டல் டிப்பார்ட்டுமென்டு மேலதிகாரிக்கு எழுத தீருமானிக்கப்பட்டது.

(b) 1953 ஆகஸ்டு, செப்டம்பர் மாதங்களுக்குள்ள ஆடிற்றப்படி வசித்து பாஸாக்கப்பட்டது.

XII. திருத்துவபுரம் வார்டு மெயின் ரோடிலும் மற்றும் இடங்களிலும் இதுவரையிலும் Electric லைற்று ஸ்தாபிக்காததில் வருத்தத்துடன் லைற்று ஸ்தாபிக்க எழுதி அனுப்பவேண்டுமென்றும் தீருமானிக்கப்பட்டது.

XIII. மந்திரிசபை ராஜினாமா செய்யவேண்டுமென்ற ஸ்ரீ ஏ. கிருஷ்ணன்நாயரின் பிரமேயம தள்ளப்பட்டது.

XIV. குழித்துறை பஸ் ஸ்டாண்டில் விளக்குத்தூண் மாற்றுவதற்கான விண்ணப்பம் தள்ளப்பட்டது.

XV. லைபறறிகளில் கூடுதல் பேப்பர் போடவேண்டுமென்ற செக்ரட்டறிகளின் லட்டர் மாற்றப்பட்டது.

XVI & XVII. ஹில்வார்டு பிலாவிளையிலும் பறம்புவிளையிலும் போக்குவரவு வசதிக்கான விண்ணப்பம் ரிப்போர்ட்டுக்காக மாற்றப்பட்டது.

XVIII. கரிங்கல் ரோடில் லைற்றுக்குள்ள விண்ணப்பம் றிக்கார்டு செய்யப்பட்டது.

XIX. என். சடையாண்டி பிள்ளையின் அப்பீல் அனுமதிக்கப்பட்டது.

XX. 5 தொழில்கரம் அப்பீல்கள் தீருமானிக்கப்பட்டது.

XXI. கரியன்விளை ரோடு மாற்றத்துக்குள்ள விண்ணப்பம் தள்ளப்பட்டது.

XXII. 51–52 ஆடிற்று ரிப்போர்ட்டு பாஸாக்கப்பட்டது.

XXIII. கானுரு சம்பந்தமாக 500 ரூபாய்வரை P. W. டிபார்ட்மெண்டு வகைமாற்றி அத்தியாவசியமான செலவு செய்ய தீருமானிக்கப்பட்டது.

XXIV. மார்டினுள் டிஸ்றன்டின் வாரிஸுக்கு 13 ரூபாய் அனுமதிக்கப்பட்டது.

XXV. (a) ஸ்ரீ. சங்கரநாராயண மூர்த்தியின் வரிவகைக்கு 7 ரூ. 11 அணா 9 பை. தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.

(b) குதிரைப்புரைவேலை பாலசுப்பிரமணியம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

XXVI. ஆபீசுபக்கம் கௌன்சிலுக்கு 2 பெஞ்சும் 1 மேஜையும் உண்டுபண்ணவும் கூட மேலே ஆபீஸ் பியூன் பார்க்க ஏற்பாடு செய்யவேண்டுமென தீர்மானிக்கப்பட்டது.

XXVII. பல் ஆஸ்பத்திரி கிருஷ்ணராவ் அவர்களுக்குள்ள விண்ணப்பம் பட்ஜெட் கூட்டத்திற்கு மாற்றப்பட்டது.

XXVIII. கமிஷனர் திரு. பி. சிவகுருநாதன் செட்டியார் அவர்களுக்கு 225–10–27-ல் பென்ஷன் கிடைக்க சிபார்சு பண்ணவேண்டுமென்ற பிரேரேபணை திரு. வி எம். கருணாகரன் நாயர் அவர்களால் பிரேரேபிக்கப்பட்டு திரு. எம். கான் அவர்கள் ஆமோதித்து ஏகமனதாக நிறைவேறியது.

XXIX. இரவு நேரம் ஓரமாக வாகனங்கள் நிறுத்தி போக்குவரவு தடைபண்ணப்படுகிறபடியால் வாகனங்களை குழித்துறை வண்டிப் பேட்டையில் நிறுத்த ஒழுங்குபண்ண வேண்டுமென்று தீர்மானிக்கப்பட்டது.

(Sd.)
தலைவர்.

குழித்துறை நகரசபை.

16-12-53 சாயுங்காலம் 6 மணிக்கு கூட்டப்பட்ட விசேஷால் கூட்ட நடவடிக்கை சுருக்கம் தலைவர் அவர்களும் 8 சாமாஜிகர்களும் ஹாஜராயிருந்தனர்.

I. குழித்துறை பாலத்தின் பக்கம் புறம்போக்கில் குடிவாசம்கட்டி வசிக்கும் ஏழைகளை குடிசை பொளித்துமாற்ற கவர்ன்மென்டு எடுத்திருக்கும் நடவடிக்கை நிறுத்திவைக்கவும் மற்றும் புறம்போக்குகள் இப்பேர்பட்டவர்களுக்கு குடியேற கொடுக்க ஒழுங்கு பண்ணவும் உடனடி மேல் உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு எழுதி அறிவிப்பதின் பேரில் தந்தியால் அறியப்படுத்தவும் வேண்டுமென ஏகமனதாக தீர்மானிக்கப்பட்டது.

(Sd.)
தலைவர்.

நகரசபை, குளச்சல்.

True copy of the Council Resolution dated 4-2-1954.

1954-ம் வருடம் பெப்பிருவரி மாதம் 4-ம் தியதி வியாழக்கிழமை மாலை 5–30 மணிக்கு கூட்டம் ஆரம்பமானது.

செயர்மன் உட்பட எட்டு மெம்பர்கள் ஆஜராகி இருந்தனர்.

I. (1) சர்க்கார் லெட்டர் L. Dis. 6652/53/ W. C. dated 3–12–53 வாசிக்கப்பட்டது. பழைய ஆஸ்பத்திரி காம்பௌண்டு நமது நகரில் மத்திய பாகமாகவும், பார்க்க வெகு சவுகரியமான விதத்திலிருப்பதாலும், நமது நகரில் பார்க்கு அமைக்க வேண்டுமென்று சர்க்காரிலிருந்து பல தடவையும் கேட்டுக் கொண்டிருந்தும், இதற்கு மேலான இடம் இல்லாததாலும் அப்படி இந்த இடத்தைத்தானே ஒரு Children's Park அமைக்கவேண்டுமென்று கௌன்சில் ஏகமனதாக கருதுகிறது. மூன்று வருஷத்துக்கு முன் நமது ஆபீஸ் சர்க்காரிலிருந்து 34 சென்ட் பூமியை யாதொரு பிரதிபலனுமில்லாமல் டிரான்ஸ்பர் செய்து கொடுத்திருக்கிறது. சர்க்காருக்கு கௌன்சில் நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்ளுகிறது. அவ்வமயமும் இந்த கௌன்சிலுக்கு ஒரு டெம்பிள் ஹால் வாங்கித்தர போதுமான தொகை இல்லாதிருப்பதினாலும், கவர்ன்மென்டு மேல்சொல்லி இருக்கிறதைத் திருப்பியும் தயவாய் சிந்திக்குமாறு தாழ்மையுடன் கவர்ன்மென்டை வேண்டிக்கொள்ளுகிறது.

(2) Order P. W. 3-7762/53 P. W. C. dated 29 ஜனுவரி 54 வாசித்து கௌன்சில் ஆலோசித்ததில் 5000 ரூபாய் கௌன்சிலிலிருந்து உடன் தானே ஒன்றாகக் கொடுக்கப் போதுமான தனவசதி யில்லாமல் குறைவானதால் வருஷத்திற்கு 1000 ரூபாயாக 5 வருஷமாக 5000 ரூபாயும் கொடுத்து உதவலாமென்றும் ஆகையால் உடன்தானே அந்த வேலையைத் துடங்கிக் கொள்ள வேண்டுமென்றும் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

(3) ஸ்ரீ. ஜவஹர்லால் நேரு நமது நகருக்கு பெப்பிருவரி 8-ம் தியதி வருவதால் நமது கௌன்சிலிலிருந்து அவர்களுக்கு மாலை அணிவித்து நமது துறைமுகத்தைக் குறித்து ஒரு மெமோரண்டம் கொடுக்க வேண்டுமென்றும் தீர்மானிக்கப்பட்டது. பந்தல் முதலானவை அலங்கரிக்க 100 ரூபாய்க்கு கூடாமல் கௌன்சிலிலிருந்து செலவுசெய்துகொள்ள வேண்டுமென்றும் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

(4) L. Dis. 205/54 P. W. C. dated 28-1-54 வாசிக்கப்பட்டது. A. V. M. கனாலிலிருந்து ஆகாயங்கள் முழுவதும் கௌன்சிலிலிருந்து எடுக்கவேண்டுமென்றும் அதற்கு வேண்டியதான மேல் நடவடிக்கைகள் காரியஸ்தர் செய்துகொள்ள வேண்டுமென்றும் தீர்மானிக்கப்பட்டது. இந்த சமயம் Janab M. Mohammad Khan ஆஜரானார்.

II. மார்க்கட்டும் மற்றும் வரிகள் எல்லாம் 1954 பெப்பிருவரி 20-ம் தியதி தக்க முறையில் நோட்டீஸ் அச்சடித்து பரசியம் செய்து ஏலம் செய்துகொள்ள வேண்டுமென்றும் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

III. 1953 நவம்பரும், டிஸம்பரும் வரவுசெலவு கணக்குகள் அடியில் குறிப்பிடும் வௌச்சர்கள் வாசித்துப் பாஸாக்கப்பட்டது.

IV. கமிஷனர் தயாரித்த 1952–1953-க்குள்ள அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரிப்போர்ட்டு கௌன்சிலில் அங்கீகரித்து பாஸாக்கப்பட்டது.

V. Bye-laws இறுதியாக பாசாக்கப்பட்டது.

VI. நமது நகரிலுள்ள கட்டிடங்கள் புதிதாக நம்பர் செய்வதற்கு கமிஷனர் சாம்பிளாக தயாரித்து வைத்திருக்கும் தகரத்தகட்டிலுள்ள பெயின்டிங் நம்பர் எழுதி ஒவ்வொரு கட்டிடங்களிலும் ஸ்தாபிக்க வேண்டுமென்றும் அதற்காக 100 ரூபாய் செலவு செய்துகொள்ள வேண்டுமென்றும் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

நமது நகரில் நெடுகாலம் கௌன்சிலராகவும் கொஞ்சகாலம் நகரசபைத் தலைவராகவும் பணிபுரிந்திருந்தவருமான ஜனாப் பீர் முகம்மது வைத்தியர் அவர்கள் காலஞ்சென்றதைக் குறித்து நமது கௌன்சிலிலிருந்து ஒரு அனுதாபத் தீர்மானம் ஏகமனதாக தீர்மானித்து அன்னாருடைய சொந்த பந்துமித்திரர்களுக்கு அறிவிக்கும்படி நமது நகரசபைத் தலைவரை அதிகாரப்படுத்தப்பட்டது.

தொழிலாளரத் திட்டத்தைக் கண்டித்து கருங்கல் கல்லூரியிலிருந்து 60 மாணவர்களும் 3 ஆசிரியரும் ஒரு கிலோமைல் ஆசிரியரும் நமது நகர அதிகாரிகளுக்கு ஆன விக்டோரியா பார்க்கினுடன் காலில் நடந்து 40 வருடங்களாக பயன்படுத்த அருமையும் பக்கத்தில் முழைக்கும் கிடைக்க செடி கொடிகளை முதலியவைகளையும் நகர பரிபாலனத்துக்குக் கொடுக்க சுத்தம் செய்தனர்.

கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்கள் சம்பிரதாயமான முறையில் கௌன்சில் நன்றியை...

பார்வையாளராக இருந்த சுகாதாரப் பார்வையாளரையும் பொது மக்களையும் பிரமிக்கச்செய்தது.

குறிப்பிட்ட வேலைகள் விசேஷமாக தலைமை ஆசிரியரான Sri George Nesiah அவர்களின் தலைமையில் திறம்பட நடத்திக் காண்பித்தது மெச்சத்தக்கபடி இருந்ததால் அவர்களுக்கு நமது கௌன்சிலின் இதயபூர்வமான நன்றியை பாராட்டி அவர்களுக்கு நமது தீர்மானத்தின் ஒரு சர்ப்பகர்ப்பு அனுப்பிக் கொடுக்க வேண்டுமென்று தீர்மானிக்கப்பட்டது.

குளச்சல் கஸ்தூரி மாணவரும் தொழில் வாரத்தைத் முன்னிட்டு A. V. M. கனலில் மண் வெட்டிகொண்டு வேலைசெய்தது மெச்சத்தக்கதே. இவர்களின் கூடுதலான வேலைகள் நேர்த்தியாக இருந்தது. இதில் கலந்துகொண்ட மாணவர் 160-ம் ஆசிரியர் 17-ம் தலைமை ஆசிரியர் அவர்களுக்கும் நமது கௌன்சிலின் நன்றியை பாராட்டி சேவைப் பதித்துக்கொள்ளப்பட்டது.

கூட்டம் மாலை 7 மணிக்கு கலைந்தது.

(Sd.)
Chairman.

മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ, കോട്ടയം.

൧൧൨൮ മാർച്ച് ൩/൧൧൨൯ കുംഭം ൧൯-ാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം ൫ മണിക്ക് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ ഹാളിൽ കൂടിയ സാധാരണ യോഗത്തിലെ നടപടികൾ.

ചെയർമാനും ൨൨ കൗൺസിലർമാരും ഹാജരുണ്ടായിരുന്നു.

I. മുൻയോഗനടപടികൾ വായിച്ചു.

II. (൧) ൧൧൨൮-ലെ ഡി. ഡിസ്. ൨൮൨൭/൫൨/ഇ. എച്ച് എൽ. എസ്. ജി. നമ്പർ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ൨൭-൧൦-൧൧൨൮-ൽ ക്ലാർക്ക് ശ്രീ. കെ. കെ. മാത്യു സമർപ്പിച്ച സംബന്ധിച്ചു അപ്പീൽമേൽ മുൻ കമ്മീഷണരുടെ ൨൫-൧-൧൧൨൮-ലെ നോട്ടും വായിച്ചു. നോട്ടനുസരിച്ചു ൧-൪-൧൧൨൨ മുതൽ ശ്രീ. കെ. കെ. മാത്യുവിന് രൂപ ൪൫-൫-൭ ൫ സ്കെയിലിൽ ൫൦ രൂപ കൊടുക്കണമെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൨) തിരുവാങ്കുളത്തുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിലെ ആസ്പത്രി ഓഫീസ് മാറുന്നതു സംബന്ധിച്ചു ൨൭-൨-൧൧൨൮-ലെ കൗൺസിൽ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കമ്മീഷണരുടെ റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ചു ഓഫീസ് മാറ്റേണ്ടതില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു.

III. Reports and Proposals.

(൧) ടൈഫോയിഡ് കാലാവധിക്കുശേഷവും ൧൧/൫൨-ലെ തവണ മടക്കുവാൻ ഉള്ള താമസത്തിന് കണ്ടെത്തിയ ശ്രീ. പി. അബ്രഹാമിനെ കൂട്ടിചേർക്കുവാനുള്ള സർവെ റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ചു ൨ രൂപ വീതം കൂടുതൽ പിഴ ഈടാക്കേണ്ടതാണ്, ൨൦-൧൦-൫൨ വരെയുള്ള പലിശയോടുകൂടി ൩-൧൨-൧൧൨൮-ൽ ആഫീസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് ബുക്കിൽ കാണിക്കുന്നതിന് അനുവദിച്ചു കമ്മീഷണരുടെ നടപടി അംഗീകരിക്കണമെന്നും നിശ്ചയിച്ചു.

(൨) ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡ് ... കണ്ടത്തിൽ ശ്രീ കോശി സ്ക്കറിയായിൽനിന്നും ൧൧൨൮-ലെക്ക് ഈടാക്കാനുള്ള തറവാടകയിനം പിഴയും സംബന്ധിച്ച് ൩-൧൦-൧൧൨൮-ലെ കമ്മീഷണരുടെ നോട്ടും, ഹെൽത്ത് ഓഫീസരുടെ ൨൫-൧-൧൧൨൮-ലെ റിപ്പോർട്ടും വായിച്ചു. കോശി സ്ക്കറിയായിൽ നിന്നും ഈടാക്കുവാനുള്ള (a) തവണ ബാക്കി രൂപ ൧൦൦൯, (b) Penal interest രൂപ ൧൪൬, (c) ൩൦-൧൧-൧൧൨൮-നുശേഷം മടക്കിത്തീരുന്നതുവരെ പിഴ രൂപ ൫൦ ഉൾപ്പെടെ രൂപ ൧൧൯൬ ടിയാനിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്നതിന് മേൽനടപടി നടത്തുന്നതിനും, കമ്മീഷണർക്ക് ഉത്തരവിടുന്നതിനും നിശ്ചയിച്ചു.

(൩) കൗൺസിലർമാരുടെ ഇടയിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന താഴെക്കാണിക്കുന്ന Classified Abstract ചെലവുകളും വായിച്ച് അംഗീകരിച്ചു.

൧൧൨൮ സെപ്റ്റംബർ രൂപ ൧൫,൪൧൨ അണ ൨ പൈസ ൫.

൧൧൨൮ ഒക്ടോബർ രൂപ ൨൧,൪൦൭ അണ ൧൨ പൈസ ൪.

൧൧൨൮ നവംബർ രൂപ ൧൬,൭൭൬ അണ ൬.

൧൧൨൮ ഡിസംബർ രൂപ ൩൦൦,൭൫ അണ ൧൧ പൈസ ൧.

(൪) മുനിസിപ്പൽ സിമത്തേരിയുടെ കിഴക്കുവശം മുനിസിപ്പൽ പുറമ്പോക്കിൽനിന്നും ൨ സെന്റ് സ്ഥലം ശ്മശാനാവശ്യത്തിന് വിശേഷകർസമുദായത്തിന് ൨൦-൭-൧൧൨൮-ൽ കൗൺസിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതിന് Lease deed വയ്ക്കുന്നതിന്, ഇതേ ആവശ്യത്തിന് S. N. D. P. ക്കാരിൽ നിന്നും എഴുതിവാങ്ങിയിട്ടുള്ള Lease deed-ന്റെ മാതൃകയിൽ വേണമെന്നും, സ്ഥലം കൈവശം കൊടുത്ത് ഒരു കൊല്ലത്തെ കരം ഈടാക്കി വ്യവസ്ഥ ചെയ്യണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു.

(൫) താൻ താമസിക്കുന്ന മുനിസിപ്പൽ പുറമ്പോക്കിൽ തന്റെ കൈവശം ഉള്ള സ്ഥലം സ്ഥിരമായി പതിച്ചെങ്കിലും കുത്തകപ്പാട്ടമായോ കൊടുക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് മുനിസിപ്പാലിറ്റി ശിപായി കുട്ടപ്പൻ തന്നാൽ ക്രിയ കമ്മീഷണരെയും ചെയർമാനെയും ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അപേക്ഷ ചർച്ചചെയ്തു. സർവ്വേ സ്റ്റാഫിന്റെ നിയമനത്തിനുശേഷം ഈ കാര്യം ആലോചിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു.

(൬) കോട്ടയം വില്ലേജിൽ A പകുതിയിൽ സർവേ നമ്പർ ൧൦൭/൧൩-ൽ നിന്നും ൭൩൨ ചതുരശ്ര അടി സ്ഥലം കോതേക്ക് പാട്ടത്തിനു കൊടുക്കണമെന്ന് കാണിച്ച് ചിരട്ടക്കാപ്പിൽ ചാക്കോ, ൨-൧൦-൧൧൨൮-ൽ ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷയും, വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സമ്മതിച്ച് ഒരു ബോധിപ്പിച്ച ഹർജിയും പരിശോധിച്ചു. നിലവിലുള്ള കുത്തകപ്പാട്ടവ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് അപേക്ഷയിൽ പറയുന്ന സ്ഥലം കൊടുക്കണമെന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തി.

(൭) സർവ്വേനമ്പർ ൭൨/൧-ൽ നിന്നും ൩ സെന്റ് സ്ഥലം കുത്തകപ്പാട്ടവ്യവസ്ഥയിൽ മുനിസിപ്പൽ ഹാർബറിന് മാർക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് മുൻ കമ്മീഷണരുടെ ——ലെ നോട്ട് ചർച്ച ചെയ്തു. പുറമ്പോക്കുസ്ഥലങ്ങൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം ഇക്കാര്യം ആലോചിക്കാമെന്നും, ഇത്തരം പാട്ടം ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതാതു വാർഡുമെമ്പർമാരോടുകൂടിയും ആലോചിച്ചു തീരുമാനിക്കണമെന്നും നിശ്ചയിച്ചു.

(൮) ൧൧-൧൧-൧൧൨൮-ൽ നടത്തിയ ലേലം ആലോചനക്കായി മാറ്റിവച്ചു.

(൯) താഴെ വിവരിക്കുന്ന പഴയ സാധനങ്ങൾ ലേലം ചെയ്യുന്നത് അംഗീകരിച്ചു.

ക്രമ നമ്പർ	വിവരം	ലേലതീയതി	ഇടയാക്കിയ തുക രൂ.	ണ.	പൈ.
൧	പുളിമൂട്ടിൽനിന്നും പൊന്നയ്ക്കോടും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലത്തിന് ഉപയോഗിച്ച പഴയ തെങ്ങുംതടി	൮-൧൨-൧൯൫൩	൧	൧	൦
൨	മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസ് ഷെഡ്ഡ് ഓല മേഞ്ഞതി	൭-൧൨-൧൯൫൩	൦	൧൦	൦
൩	കഞ്ഞിക്കുഴി ഷെഡ്ഡ് ടി ടി	൨൪-൧൧-൧൯൫൩	൦	൬	൦
൪	ശ്രീ. ഗോപാലപിള്ളയുടെ വീട്ടിനു സമീപം ചിറയിൽ പാടത്തിനു പടിഞ്ഞാറേവശം റോഡിലെ വെട്ടുകല്ല്	൨൪-൧൧-൧൯൫൩	൮	൦	൦
൫	പെരൂർ കിണറ്റിനു സമീപം കടയിലിന്റെ ഓല വാരി	൨൫-൬-൧൯൫൩	൪	൦	൦
൬	പുളിമൂട്ടിൽനിന്നും പൊന്നയ്ക്കോടും ഇടയ്ക്കുള്ള ഓടയിലെ വെട്ടുകല്ല്	൧൧-൬-൧൯൫൩	൩൦	൦	൦
൭	കോട്ടയ്ക്കകം വഴിയിൽ ടി	൩൦-൩-൧൯൫൩	൩	൦	൦
൮	ഞാവല്ലൂർ പാലത്തിന്റെ പഴയ തെങ്ങുതടി	൩൧-൧-൧൯൫൪	൦	൧൦	൦

(൧൦) താഴെ കാണിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ Street lights ഏർപ്പാടു ചെയ്യുന്നത് അംഗീകരിച്ചു.

(എ) ൨-൨-൧൯൫൩-ൽ പിറപ്പു സംബന്ധിച്ച് തിരുനക്കര അമ്പലം മുതൽ പോലീസ്‌സ്റ്റേഷൻ വരെയും, ചുററുപാടുമുള്ള ൨൦൦ ലൈററുകൾ.

(ബി) ൨൬-൧൨-൧൯൫൩-ൽ പാർപ്പിടം ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സാ ദിവസം കൊണ്ടാടുന്ന ക്ഷേത്രപരിസരങ്ങളിലും പഠിഞ്ഞാറേ കവല മുതൽ മാണിക്കുന്നം കവല വരെയും ഉള്ള ലൈററുകൾ,

(സി) ൨൪-൧൨-൧൯൫൩-ൽ ക്രിസ്തുമസ്സ് സംബന്ധിച്ച് ടൌൺ മുഴുവനും ഉള്ള ലൈററുകൾ.

(൧൧) മുനിസിപ്പൽ കണ്ടിജൻസി ജീവനക്കാർക്ക് യൂണിഫാറം കൊടുക്കുന്നതിന് ഉള്ള താഴെ വിവരിക്കുന്ന ചിലവുകൾ അനുവദിച്ചു.

(എ) ൭-൧൨-൧൯൫൩-ലെ സ്റ്റുസ്. വിരിയാൻ ഒന്നിനു ൬ ൪൬-ാം നമ്പർ പ്രകാരം രൂ. ൧൧൫-൩-൦.

(ബി) ൨൩-൧-൧൯൫൪-ലെ സ്റ്റുസ്. വിരിയാൻ ഒന്നിനു രൂ. ൪൦൭-൪-൬.

(സി) തയ്യൽക്കൂലി മുതലായവ രൂ. ൭൮. ആകെ രൂപ. ൬൧൦-൯-൬.

(൧൨) മാർക്കററ് കേന്ദ്രങ്ങളിലെ ആവശ്യത്തിന് കമ്മീഷണർ നാളിതുവരെ ഏർപ്പാടുചെയ്തിട്ടുള്ള Fire wood suply-യും അതിന്റെ ചിലവും അംഗീകരിച്ചു. മേലാൽ കൊട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ച് വിറക് സപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

(൧൩) ടൌണിൽ അലയുന്ന പട്ടികളെകൊല്ലുന്നതിന് മണ്ടമാസത്തേക്ക് പട്ടി ഒന്നിന് ഒരു രൂപാ വീതം പ്രതിഫലംകൊടുത്ത് ഉടനെ ഏർപ്പാടുചെയ്യണമെന്നും, പട്ടിവളർത്തലിന് ലൈസൻസ് നടപ്പാക്കണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

(൧൪) മുൻ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിച്ച് Travancore Forward Bank-ൽ ഉള്ള കൌൺസിലിന്റെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയും എഫ്. ഡി. അക്കൌണ്ട് ൧൯൫൪ ജനുവരി ൨൦-ാം തിയതി ആരംഭത്തോടുകൂടി ഉടനെ തന്നെ അനുവദിച്ചു.

(൧൫) ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിൽ പരസ്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ലൈസൻസു കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ൧൬-൧൨-൧൯൫൩-ൽ ഓവർസീയർ അയച്ച റിപ്പോർട്ട് ഫയലിൽ റിക്കാർഡ് ചെയ്തു.

(൧൬) കറപ്പൂരയുടെ പണി സംബന്ധിച്ച ൨൭-൧-൫൪-ൽ മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ അയച്ച റിപ്പോർട്ട് അംഗീകരിച്ചു.

(൧൭) ഇടയ്ക്കാട്ടുപള്ളി ചുങ്കം റോഡ് repair സംബന്ധിച്ച് ൩൦-൧-൫൪-ൽ മുനിസിപ്പൽ എഞ്ചിനീയർ അയച്ച റിപ്പോർട്ട് അടുത്ത കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ വെക്കുന്നതിന് മാററി.

(൧൮) പുത്തനങ്ങാടി പാലത്തിനു സമീപം റോഡിൽ പി. ഡബ്ല്യു. ഡി യുടെ ചുമതലയിൽ Retainig wall കെട്ടുന്നതിന് ൧൯൫൩-ൽ കൌൺസിലിൽനിന്നും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള രൂ. ൧൩൫൮-ം പ്രകാരം അന്നേദിവസം കൌൺസിൽ തീരുമാനിച്ച വ്യവസ്ഥകളിൽ Executive Engineer-ടെ ൧൯൫൩ ഡിസംബർ ൨൩-ലെ ലററിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രൂ. ൫൫൭൦ കൂടി കൊടുക്കുന്നതിനു തീർച്ചചെയ്തു.

(൧൯) ചന്തക്കടവ്റോഡിൽനിന്നും മീൻചന്തക്കു സമീപംകൂടി വടക്കോട്ടു പള്ളിയുടെ സമീപത്തുകൂടെയുള്ള വഴി വീതികൂട്ടുന്നതിന് വടക്കുംഭാഗത്തുള്ള ശ്രീ. എബ്രഹാം മറിയത്തിന്റെ വക സ്ഥലം. നമ്പർ ൨/൧ ൦-ൽ നിന്നും ൧-൬൮൮ സെൻറ സ്ഥലത്തിന് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലൈസൻസിംഗ് പ്രകാരം സെൻറ് ഒന്നിന് രൂ. ൨൦൦ വില വച്ച് കൊടുക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു.

(൨൦) ൧-൪-൫൨ മുതൽ മാർക്കററ് സർവ്വീസിന്റെ നിയമനത്തിനുള്ള രൂ. ൪൫-൫-൬൫ സ്കെയിൽ അനുവദിക്കണമെന്നുള്ള കമ്മീഷണറുടെ ൧-൧൦-൫൩-ലെ റിപ്പോർട്ടും ഇതുസംബന്ധിച്ച് ൧൯൫൪ ജനുവരി ൨൦-ാം തീയതി കമ്മീഷണർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. മാർക്കററ് സർജന്റ് ലാവണം സമ്മതിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുൻകൌൺസിൽ തീരുമാനമുള്ളതിനാൽ ഈ വിഷയം കൂടുതൽ പര്യാലോചനക്കായി മാററിവയ്ക്കണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു.

(൨൧) താഴെകാണിക്കുന്ന മരാമത്തു വേലകളുടെ കംപ്ലീഷൻ കാലാവധി ൧൯൫൪ ൫ വരെ നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതിനു കമ്മീഷണറെ അധികാരപ്പെടുത്തി. ടി വേലകളുടെ കൺട്രാക്റററന്മാരിൽ നിന്നും കാലതാമസത്തിന് തക്കതായ സമാധാനം വാങ്ങേണ്ടതാണെന്നും നിശ്ചയിച്ചു.

Name of works—

1. Drain from Pulimood junction to Cattle Pound.
2. Drain from Power house to Malloor Pady.
3. Reconstruction of the slaughter house.

(൨൨) തിരുനക്കര ഉത്സവം വിനോദനികുതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് നിർമ്മാണം നടത്തേണ്ടതാണെന്നും ലൈസൻസ് ഫീസ് വാങ്ങുന്നതിനു കൊടുത്ത് ഉടനെ തീരുമാനിച്ചും രൂ. ൫൦൦ സെക്യൂരിറ്റി വയ്പിക്കണമെന്നും നിശ്ചയിച്ചു.

(൨൩) ഡെപ്യൂട്ടി സ്റ്റുസ്. തോമസിന് കമ്മീഷണറുടെ ൨൭-൧-൫൪-ലെ റിപ്പോർട്ടുപ്രകാരം ൧-൪-൫൪ മുതൽ രൂ. ൪൫/- കൊടുക്കുന്നതിനു വരുത്തി.

(൨൪) കോട്ടയം ഫസ്റ്റ് മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിലെ സി. സി. ൩൨൫, ൩൨൭, ൬൨൩ കേസുകളിൽ കൌൺസിലിനുവേണ്ടി വാദിക്കുന്നതിനു വക്കീലായി ശ്രീ. കെ. കെ. രാജനെ ഏർപ്പെടുത്തിയ കമ്മീഷണറുടെ നടപടി അംഗീകരിച്ചു. ടി കേസുകൾ നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ തുക ചെലവു ചെയ്യുന്നതിന് കമ്മീഷണറെ അധികാരപ്പെടുത്തി.

(൨൫) ചന്തക്കടവ് ടി. സി. റോഡ്, എം. സി. റോഡുമായി പള്ളിപ്പുറത്തു കാവിനു മുൻവശം ചേരുന്ന യോജിപ്പിനടുത്തുവെച്ചും ഒരു പുതിയ റോഡുവെട്ടുന്നു

സംബന്ധിച്ച ൧൧-൧-൧൨൯-ലെ പി. ഡബ്ലിയു. കമ്മറ്റി തീരുമാനം അംഗീകരിച്ചു.

(൨൩) വെളിപ്പുര റോഡ് വീതികൂട്ടുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ൨൭-൧-൧൨൯-ൽ പി. ഡബ്ലിയു. കമ്മറ്റി ചെയ്ത തീരുമാനം പർച്ചകൾക്കുശേഷം അടുത്ത കൗൺസിൽ യോഗത്തിലേയ്ക്കു മാററി.

(൨൪) ഈ മാസം ൧൦, ൧൧ തീയതികളിൽ ജില്ലാകേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ചു നടത്തുന്ന ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരിക സമ്മേളനത്തിന് ഒരു മൊത്ത സംഖ്യയായി കൊടുക്കുകയോ കിട്ടുന്നതിലേയ്ക്കു International Cultural Society-യുടെ സിക്രട്ടറിയുടെ ൫-൨-൧൨൯-ലെ അപേക്ഷ പരിശോധിച്ചു. ഓരോ മിനുട്ടിനും രൂ. ൫൦൦ വീതം മൊത്തം ഈടാക്കി Compound ചെയ്യുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചു.

III. Bills — (൧) കഞ്ഞിക്കുഴിയിൽ നടത്തുന്ന സംരക്ഷണകേന്ദ്രം ഉയർത്തുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ൨൧-൧-൧൨൯-ലും, ൧൦-൧൨-൧൨൯-ലും കൗൺസിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള രൂ. ൧൧൫൦-നു പുറമേ കൂടുതലായി ചെലവുവന്ന രൂപാ ൨൫-൦ അംഗീകരിച്ചു.

(൨) പുത്തനങ്ങാടിയിൽ നടത്തിയിരുന്ന മാതൃശിശു സംരക്ഷണകേന്ദ്രത്തിന്റെ ൧-൧-൫൩ മുതൽ ൩൧-൩-൫൩ വരെയുള്ള മെയിന്റനൻസ് ചാർജ്ജ് രൂ. ൩൨൨-൧-൦ അനുവദിക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര സമിതിയിലേയ്ക്കു കെട്ടിട ഉടമസ്ഥൻ ൧൮-൨-൧൨൯-ൽ ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷപ്രകാരം രൂ. ൩൨൨-൧-൦ മുനിസിപ്പൽ ഫണ്ടിൽനിന്നും കൊടുക്കുന്നതിനനുവദിച്ചു.

(൩) ൧൨-൧൨-൧൯൫൩-ൽ കഞ്ഞിക്കുഴി മാതൃശിശു സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ വച്ചു നടത്തിയ യോഗത്തിന്റെ ചെലവിനെ സംബന്ധിച്ച് രൂ. ൧൨-൧൪-൦-യുടെ ചെലവ് അംഗീകരിച്ചു.

അജണ്ടാപ്രകാരമുള്ള ബാക്കി വിഷയങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസത്തേയ്ക്കു (൩-൩-൧൨൯) മാററി.

വൈകുന്നേരം ൫-൩൦-ന് യോഗം അവസാനിച്ചു.

(ഒപ്പ്.)
ചെയർമാൻ.

മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ, കോട്ടയം.

൧൧൨൯ മകരം ൨൭-ാം തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം ൩ മണിക്ക് കൗൺസിൽഹാളിൽ കൂടിയ സാധാരണയോഗത്തിലെ നടപടികൾ.

വൈസ്ചെയർമാനും ൧൫ കൗൺസിലർമാരും ഹാജരുണ്ടായിരുന്നു.

I. (൧) ൨൬-൧-൧൨൯-ലെ റിപ്പബ്ലിക്ക് ഡേ സെലിബറേഷൻ സംബന്ധിച്ച് സെലിബറേഷൻ കമ്മറ്റിക്ക് മുനിസിപ്പൽ ഫണ്ടിൽനിന്നും മുന്നൂറ് രൂപാ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുന്നതിനനുവദിച്ചു. കൂടാതെ മുനിസിപ്പൽ മൈതാനം പ്രസ്തുത അവസരത്തിൽ അലങ്കരിച്ചതിന് പണച്ചെലവ് രൂ. ൧൩൪-൧൨-൦ അംഗീകരിച്ചു.

(൨) ൧൨-൮-൧൨൯-ൽ മദ്രാസ് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ. സി. രാജഗോപാലാചാരിയെ കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി സ്വീകരിച്ച് മംഗളപത്രം കൊടുത്തതിന് ചെലവായ രൂപാ ൧൨൬-൧൦-൦ അംഗീകരിച്ചു.

(൩) കമ്പാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വിലയും ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ചാർജ്ജ് അഡ്വാൻസായി ശ്രീ. പി. കെ. മാധവൻ പിള്ള കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ടിയാൻ വാങ്ങിയ വളത്തിന്റെ വിലയിൽ ബാക്കി രൂപാ ൧൭൨-൬-൦ ടിയാന് റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതംഗീകരിച്ചു.

(൪) ൭-൬-൧൨൯-ലെ അപ്പീൽ കമ്മറ്റിയുടെ തീരുമാനപ്രകാരം സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇൻഡ്യാ ലിമിറ്റഡിന് ലൈസൻസ് ഫീസിനത്തിൽ രൂ. ൫൭൫-൧൨-൦ റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതംഗീകരിച്ചു.

(൫) ഷെല്ലൂർ ഇൻജിനീയറിംഗ് വർക്ക്സിന്റെ താഴെ കാണിക്കുന്ന ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കി.

(a) Bill No. 5755 dated 13-7-1953 Rs. 53 2 6
(b) " 5971 " 1-10-1953 " 37 14 9
(c) " 5662 " 8-6-1953 " 156 5 0

൧൨-൧൧-൧൨൯-ലെ ബിൽ അടുത്ത യോഗത്തിലേക്ക് മാററി.

(൬) മാസ്റ്റർ ട്രേഡേഴ്സിന്റെ താഴെ കാണുന്ന ബില്ലുകൾ അനുവദിച്ചു.

(a) Bill No. 271 dated 6-1-1954 Rs. 14 2 6
(b) " 157 " 27-11-1953 " 3 2 3

(൭) ശ്രീകൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് വർക്സിന്റെ താഴെ കാണിക്കുന്ന ബില്ലുകൾ അനുവദിച്ചു.

(a) Bill No. 412 dated 16-11-1953 Rs. 41 0 6
(b) " 415 " 26-11-1953 " 16 0 0

(൮) റി. സി. ഐ. വർക്ക്സിന്റെ റിപ്പയർ സംബന്ധിച്ച ബില്ല് അടുത്ത യോഗത്തിലേക്ക് മാററി.

(൯) കോട്ടയം ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കോർപ്പറേഷനിൽനിന്നും താഴെ കാണിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയത് അംഗീകരിച്ചു. അവയ്ക്ക് കമ്പനിയിൽനിന്നും ൧൪-൨-൧൨൯-ലെ ൧൧൫൩-ാം നമ്പർ ബില്ലുപടി രൂ. ൬൪൯-൪-൦ കൊടുക്കുന്നതിനനുവദിച്ചു.

Firestone Tyres 32″ x 6″ 3 Nos.
Do. do. 34″ x 7″ 1 No.
Firestone Tube 32″ x 6″ 5 Nos.
Do. do. 34″ x 7″ 1 No.

(൧൦) സക്ഷൻ ഹോസ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഭാരത് റബ്ബർ വർക്ക്സിന്റെ ൨൫-൭-൫൩-ലെ ൬൩൫-ാം നമ്പർ കൊട്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നതംഗീകരിച്ചു.

(൧൧) ബേ ആൻഡ് സൺസ്സിന്റെ ൨൧-൧-൫൪-ലെ ൭൨൩-ാം നമ്പർ ബില്ലുപടി സ്പ്രിംഗ്ളർ, ഡസ്റ്റ്ബിൻ, ബക്കററ്റ് കൂടി ൮൪ രൂ. കൊടുക്കുന്നതംഗീകരിച്ചു.

(൧൨) അലൈഡ് ട്രേഡിംഗ് സ്റ്റോർ, കോട്ടയത്തിൽനിന്നും താഴെ കാണിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് ഓർഡർ കൊടുത്തതംഗീകരിച്ചു.

(a) Drawing paper thick 60″ x 25 yds. 130 grms. 2 rolls. (b) Crow quill pens with coloured plastic handles 1 doz. (c) China Saucers 2½″ dia. 1 doz.

(൧൩) ഇലക്ട്രിക്ക് സൈറൻ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഭാരത് ഇലക്ട്രിക്ക് കമ്പനിയുടെ ൨൭-൧-൫൪-ലെ ൧൫൭-ാം നമ്പർ കൊട്ടേഷൻ പ്രകാരമുള്ള രൂ. ൭൨൫ കൊടുക്കുന്നതിനനുവദിച്ചു. ടാററാ സംബന്ധിച്ച് കമ്പനിയോട് ആവശ്യപ്പെടാമെന്നും നിശ്ചയിച്ചു.

(൧൪) ട്രാവൻകൂർ സിമന്റ്സിൽ നിന്നും താഴെപ്പറയുന്ന സപ്ലൈകൾ അംഗീകരിച്ചു.

Permit No.	Date.	Quantity supplied	Amount paid.
			Rs. As. P.
(a) 1465	31-12-53	30 tons.	2486 4 0
(b) 0159	17-12-54	35 tons.	3169 11 0

(൧൫) ഇലക്ട്രിക് വിഭാഗം ടൈപ്പ്റൈറ്റർ നന്നാക്കിയതിന് ശ്രീ. കെ. ഗോപാലപിള്ളയുടെ ൩-൨-൫൪-ലെ ബില്ലുപടി രൂ. ൪൫ കൊടുക്കുന്നതംഗീകരിച്ചു.

(൧൬) റവ. വില്യംസ് ഇന്നത്തെ ജനറൽ മണ്ണെണ്ണ ഡിപ്പോ വാങ്ങിയതംഗീകരിച്ചു.

(൧൭) ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യാ ലോക്കൽ അതോറിട്ടീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന കോൺഫറൻസിൽ ചേർന്നവരെ സ്വീകരിക്കണമെന്നും, അതിലേക്കു രക്ഷാധികാരിസംഖ്യ കൊടുക്കണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

(൧൪) നാഷണൽ സ്റ്റോഴ്സിൽനിന്നും 5 cwt. പാൽപ്പൊടി വാങ്ങിയതിന് കമ്മീഷണറുടെ [illegible] എ. ന്റ [illegible] ബില്ലുപടി രൂ. [illegible] കൊടുത്തതംഗീകരിച്ചു. മേലാൽ വാങ്ങുന്ന പാൽപ്പൊടിയുടെ ബില്ലിൽ ബ്രാണ്ടുകൂടി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണമെന്ന നിശ്ചയിച്ചു.

II. താഴെ കാണിക്കുന്ന റ്റി. എ. ബില്ലുകൾ അനുവദിച്ചു.

		Rs.	As.	P.
1.	T. A. Bill of commissioner for 8|53 for Journey to Ernakulam	48	0	0
2.	Do. 9|53 to Trivandrum	93	0	0
3.	Do. Commissioner do.	60	7	0
4.	Do. 6 deputationists to Trivandrum including 2 outside members 12|53	366	0	0
5.	Do. of Chairman do.	93	0	0
6.	Do. of Commissioner do.	60	7	0
	Total	720	14	0

III. *Petitions and letters.*

(൧) കഞ്ഞിക്കുഴിയിൽ റ്റി. ബി. ഹെൽത്തു് സെന്റർ വാർഡു് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുനിസിപ്പൽ പുറമ്പോക്കു സ്ഥലം അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട [illegible] സർജൻ ജനറലിൽ നിന്നു വന്ന ലറ്റർ ചർച്ച ചെയ്തു. ഇതു സംബന്ധിച്ചു് കൗൺസിലിന്റെ മുൻതീരുമാനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് കഞ്ഞിക്കുഴിയിലുള്ള മുനിസിപ്പൽ സ്ഥലം, മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരിക്കുന്നതിനാൽ റ്റി. ബി. വാർഡു് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അതു് കൊടുക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്നും, ടൗണിനു വെളിയിൽ കിടക്കുന്നതായി ഉള്ള വിസ്തൃതമായ ഏതെങ്കിലും കുന്ന് ഇതിനുവേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണെന്നും മറുപടി അയക്കണമെന്നു് നിശ്ചയിച്ചു.

(൨) കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് ഇവാക്കുവീ പ്രോപ്പർട്ടി ഗവർമ്മെന്റിൽനിന്നും നോട്ടീസ് നടത്തുന്നതിനെപ്പറ്റി [illegible] ഡി. പി. ഐ.യിൽ നിന്നും വന്ന ലറ്റർ അടുത്ത യോഗത്തിലേക്ക് മാറ്റിവച്ചു.

(൩) [illegible] കൾട്ടറുകളിലെ കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് ഇവാക്കുവീ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അടുത്ത കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ ചർച്ചചെയ്യുന്നതിന മാറ്റിവച്ചു.

(൪) [illegible] ൽ തൃശൂർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആഫീസരിൽനിന്നു ലെറ്ററിയും, [illegible] വാങ്ങുന്നതിനു വളം അനുവദിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു് വന്ന ലറ്റർ ചർച്ച ചെയ്തു. വളം പദ്ധതി സ്വീകാര്യമാണെന്നും, വളത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വരുത്തി അടുത്ത കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഈ സംഗതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

(൫) കഞ്ഞിക്കുഴി മാർക്കറ്റിലെ അനധികൃതമായ [illegible] സംബന്ധിച്ചു് [illegible] ൽ ഡോക്ടർ, എം. എം. ജേക്കബ്ബ് അയച്ച ഹർജി വായിച്ചു. പ്രമേയത്തെ സംബന്ധിച്ചു് അന്വേഷിച്ചു റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്നതിന് ചെയർമാൻ, വൈസ് ചെയർമാൻ, വാർഡു് മെമ്പർ ശ്രീ. ഇ. കെ. പോത്തൻ എന്നിവരെ ഒരു കമ്മറ്റിയായി നിയമിച്ചു. കമ്മറ്റിയിൽ ശ്രീ. സി. ജെ. കോരയെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന അഭിപ്രായം ശ്രീ. ജി. വി. നായർ ഉന്നയിക്കുകയും, വോട്ടിനിട്ടതിൽ ശ്രീ. ജി. വി. നായരുടെ അഭിപ്രായത്തെ അനുകൂലിച്ചു് [illegible] പേരും, പ്രതികൂലമായി [illegible] പേരും വോട്ടുചെയ്യുകയാൽ പ്രസ്തുത അഭിപ്രായം തള്ളപ്പെട്ടു.

(൬) [illegible] സാധനങ്ങളുടെ പ്രൊവിൻസിസ് [illegible] [illegible] ൽ ശ്രീ. റ്റി. വി. വർഗ്ഗീസ് [illegible] അയച്ച ലെറ്റർ വായിച്ചു. ചർച്ച ചെയ്തു. ഇതിനുപുറമേ ഒരു [illegible] ഗവണ്മെന്റിനോട് എഴുതി [illegible] നിശ്ചയിച്ചു.

(൭) കോട്ടയം മുനിസിപ്പൽ പാർക്കിന്റെ തെക്കുഭാഗത്തായി ഒരു ടൗൺഹാളും, ലൈബ്രറിയും പണിയിച്ച് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ അധീനതയിൽ വിട്ടുതരാമെന്നും, അതിലേക്ക് പാർക്കിൽ സ്ഥലമനുവദിക്കണമെന്നും, കാണിച്ചു് [illegible] ൽ ശ്രീ. കെ. സി. മാമ്മൻ മാപ്പിള മെമ്മോറിയൽ ടൗൺഹാൾ ആന്റ് ലൈബ്രറി കമ്മറ്റി" സിക്രട്ടറി അയച്ച ലറ്റർ വായിച്ചു ചർച്ച ചെയ്തു. സിക്രട്ടറിയുടെ അപേക്ഷപ്രകാരം സ്ഥലം അനുവദിക്കുന്നതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

(൮) സെക്യൂരിറ്റി കുറവുചെയ്യണമെന്നു കാണിച്ചു് [illegible] ൽ സപ്ലൈ കണ്ട്രാക്ടർ ശ്രീ. കെ. വി. [illegible] അയച്ച അപേക്ഷ അനുവദിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്നും, [illegible] ലെ കൗൺസിൽ തീരുമാനമനുസരിച്ചു് സെക്യൂരിറ്റി ബാക്കിസംഖ്യയുംകൂടി കെട്ടിക്കണമെന്നും തീർച്ചയാക്കി.

(൯) ഇറച്ചിക്കട നടത്തുന്നതിന് ഡോക്ടർ എ. റ്റി. തോമസ്സിന് [illegible] ൽ കൗൺസിൽ അനുവാദംനിഷേധിച്ചതിന്മേൽ കീയാൻ [illegible] അയച്ച റിവിഷൻ അപ്പീൽ ചർച്ചചെയ്തു. ഇറച്ചിക്കട നടത്തുന്നതിനുള്ള കണ്ട്രാക്ട് ഏർപ്പാട് നിലവിലുള്ളതിനാൽ മുൻതീരുമാനം ഭേദഗതിചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നും, അപേക്ഷ അനുവദിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

(൧൦) ശമ്പളക്കുടിശ്ശിക മുതലായതു അനുവദിച്ചു കിട്ടേണ്ടതിലേക്കും മറ്റും കാണിച്ചു് റിട്ടയാർഡു് ക്ലാർക്ക് വട്ടപ്പറമ്പിൽ ശ്രീ. എസ്സ്. [illegible] പിള്ള [illegible] ൽ ബോധിപ്പിച്ച അപേക്ഷ വായിച്ചു. അപേക്ഷകനെ കൗൺസിലിൽനിന്നും അനുവദിച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതിന് ഏതെങ്കിലും തുകകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ പൂർണ്ണമായ ഒരു വിവരണം തയ്യാറാക്കി കമ്മീഷണർ അടുത്ത കൗൺസിലിൽ റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യണമെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

(൧൧) കൗൺസിലിന്റെ [illegible] ലെ V(൩) വ്യവസ്ഥകൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ചു [illegible] കോട്ടയം ബ്ലോക്ക് റിലീഫ് സെന്റർ സെക്രട്ടറിയിൽനിന്നും വന്ന ലറ്റർ വായിച്ചു. സെന്ററിന്റെ ജനറൽ കമ്മറ്റിയിലേക്ക് കൗൺസിലർമാരിൽ താഴെ പറയുന്നവരെ അംഗങ്ങളായി തെരഞ്ഞെടുത്തു.

(൧) വൈസ് ചെയർമാൻ
(൨) ശ്രീ പി. എം. മർക്കോസ്സ്
(൩) " ജോസഫ് തോമസ്
(൪) " റ്റി. ആർ. ബാലകൃഷ്ണൻനായർ
(൫) " കെ. എ. അയ്യപ്പൻപിള്ള
(൬) " പി. എൻ. വേലായുധൻ
(൭) " സി. ജെ. കോര.

[illegible] സ്ഥലമായ [illegible] ലെ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചു. [illegible] ഗ്രാന്റ് രൂ. [illegible] കൊടുക്കണമെന്നും, [illegible] ഗ്രാന്റ് രൂ [illegible] കാര്യം പിന്നീട് ആലോചിക്കാമെന്നും തീരുമാനിച്ചു.

(൧൨) ടൗണിലെ [illegible] സംബന്ധിച്ചു് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഫോറികളെ [illegible] നിയമത്തിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതിന് അധികാരികൾക്ക് എഴുതണമെന്നു നിശ്ചയിച്ചു.

(൧൩) പടിഞ്ഞാറൻ വാർഡുകളിൽ [illegible] നടപ്പുനടത്തി [illegible] കമ്മറ്റിയിൽ ആലോചിച്ചു തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണെന്നു് നിശ്ചയിച്ചു.

IV. ലിസ്റ്റിൻപ്രകാരമുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ അനുവദിച്ചു. ലിസ്റ്റ് അനുബന്ധം എ ആയി ചേർത്തു.

V. ലിസ്റ്റിൻപ്രകാരമുള്ള ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിച്ചു. ലിസ്റ്റ് അനുബന്ധം ബി ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ടി വേലകൾ നിശ്ചിതസമയത്തിനുള്ളിൽ തീർക്കാത്ത കോൺട്രാക്ടർമാരുടെ പേരിൽ [illegible]

ജനങ്ങൾ കൗൺസിലർമാരെ പബ്ലിക്കായി [illegible] കമ്മീഷണരെ [illegible] [illegible] പി. ഡബ്ല്യു. ഡി. [illegible] തീരുമാനം [illegible].

യോഗം [illegible] മണി [illegible] പിരിഞ്ഞു.

ചെയർമാൻ, (ഒപ്പ്)

IV. APPENDIX A.—ESTIMATES COUNCIL 6-3-1954.

No.	*Name of work.*	*Estimate Amount.* Rs.
1.	Constructing a drain on the roadside eastwards from M. C. Road near Survey School	2000
2.	Do. a bathing ghat near the ferry at Kanjiram	1082
3.	Improvements to the lane southwards from Puthia Thrikoil Temple	930
4.	Do. to the lane eastwards from Puthia Thrikoil Temple	530
5.	Constructing a bathing ghat near Erayil Kadavu	1500
6.	Improvements to the western end of the lane between N. S. High School and Varikattu Pady	570
7.	Constructing a ramp at Pathinanchil Chira	800
8.	Do. Steps in the lane east of Cheria-Pally	995
9.	Raising the estern end of the Road between Kollad Road and Kanjikuzhi-Karukachal Road	970
10.	Constructing steps in the road southwards from Vayaskara Kunnu	1250
11.	Do. a bathing ghat at Muppathiril Chira	770
12.	Improvements to the road between 1st furlong in the Illeckal Panampady Road and Panampady junction	5430
13.	Improving the road eastwards from Market landing road	4200
14.	Construction of a drain between Thekumgopuram junction and the junction where the Union Club Road meets the Veloor road	2700
15.	Raising portions of the road between ....and Aravupuzha	4600
16.	Constructing a lorry body and cabin to the new commer Diesel Lorry	3360
17.	Repairs to the bathing ghat on the Arathotty Canal between Puthanangady bridge and Arathoottil Bridge	950
18.	Fixing the Siren	700
19.	Improving Cheruseril lane	550
20.	Maintenance of Municipal Office building	950
21.	Supply of Dust bins	
22.	Constructing Septic tank latrine on the side of Kappikadavu Road	1250
23.	Do. a boat jetty at Parochal	1165
24.	Do. a drain on the southern side of the road from Kanjikuzhy junction westwards to the 1st culvert	720
25.	Annual Maintenance of Public wells	970
26.	Constructing steps in the lane north of P. W. D. Section Office	760
27.	Revised estimates for raising Illikkal Panampady Road	962
28.	Do. constructing side drain on the southern side of the road between Union Club and Veloor Road	1927
29.	Do. repairs to the road leading to Chungom from Chetty Street	1528
30.	Do. improving the lane between Union Club and Veloor Road	923
31.	Do. improving the Mullamkuzhy lane	1568

APPENDIX B.—TENDERS COUNCIL 6-3-1954.

		Rs.		
1.	Improving the road eastwards from Market landing road	4200	Sri S. H. Krishna Iyer	11% less estimate rates.
2.	Constructing a lorry body and cabin to the new Commer Diesel lorry	3360	Do.	6½% less estimate rates.
3.	Constructing a latrine with 2 seats near C. M. S. Cemetry	1140	Sri C. O. Oommen	Estimate rates.
4.	Reconstructing the old compound wall west side of Municipal Park	1750	Sri Kochukunju Kuttan	17% less estimate rates.
5.	Constructing drain between Thekumgopuram junction and junction where Union Club road meets Veloor road	2700	Sri S. H. Krishna Iyer	18% less estimate rates.
6.	Constructing a septic tank latrine at Theekumgopuram	2415	Do.	7% less estimate rates.

(Sd.)
Chairman.

മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ കോട്ടയം.

൧൧൨൯ മാർച്ച് ൬-ാം തീയതി ശനിയാഴ്ച [illegible] മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ ഹാളിൽ കൂടിയ സാധാരണയോഗത്തിലെ നടപടികൾ.

ചെയർമാനും [illegible] കൗൺസിലർമാരും കമ്മീഷണരും ഹാജരുണ്ട്.

I. (a) മുൻയോഗ നടപടികൾ വായിച്ചു.

(b) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

എത്ര കടമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നാലും, [illegible] രൂപാ [illegible] വിട്ടു ഇളവാക്കിയാൽ [illegible] തീരുമാനിച്ചു.

(c) കൗൺസിൽ [illegible] ഹാജരാകുന്ന [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] പാലിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു.

(d) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] അംഗീകരിച്ചു.

(e) [illegible] [illegible] അംഗീകരിച്ചു. [illegible] [illegible]

6. Commissioner's notes on continuance of Temporary Staff.

താഴെ കാണിക്കുന്ന ടെമ്പററി ജീവനക്കാരെ ൧൯൫൫ മാർച്ച് ൩൧-ാം തീയതി വരെ തുടരുന്നതിന് അനുവദിച്ചു.

1. Office establishment—Temporary Clerk 1 Rs. 30-3-45 with usual D. A.
2. Vaccination—establishment. Vaccinator 1 Rs. 30-3-45 with usual D. A.
3. Sanitation—Establishment Clerk 1 Rs. 30-3-45 with usual D. A.
4. Child Welfare Centre No. 1
   - 1 Nurse on Rs. 30-3-45-5-75 with usual D. A.
   - 1 Lady Assistant on Rs. 20-1-25 with usual D. A.
   - 1 peon on Rs. 20 with usual D. A.
5. Child Welfare Centre No. II.
   - 1 Lady Assistant on Rs. 20-1-25 with usual D. A.
   - 1 peon on Rs. 20 with usual D. A.
6. Public Works—Contingent establishment 2 Maistries Rs. 20 each with usual D. A.

II. *Budget proposals for 1954-55.*

വരവ് രൂപ ൩,൬൭,൦൦൦, ചിലവ് രൂപ ൩൪൫,൪൯൦ ടി ൧൯൫൪–൫൫-ലേക്കുള്ള ബഡ്ജററിനെ സംബന്ധിച്ചും ആയതു് അംഗീകരിച്ചുള്ള ഫിനാൻസ് കമ്മററി റിപ്പോർട്ടും പര്യാലോചിച്ചു.

കമ്മീഷണർ തയ്യാറാക്കീട്ടുള്ള ബഡ്ജററ് മുനിസിപ്പാലിററിയുടെ നിലവാരത്തിന് ഒത്തതാണെന്നു കാണുന്നതിനാൽ അതു പാസ്സാക്കണമെന്നു് ശ്രീ. വി. ആർ. ബാലകൃഷ്ണൻനായർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ശ്രീ. പി. കെ. ശിവരാമപിള്ള.

പട്ടണത്തിലെ ശുചീകരണത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ നടപടികൾ കീഴ്ജീവനക്കാരെക്കൊണ്ടു് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി നടത്തുന്നതിന് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും, കൂടുതൽ ഡസ്റ്റ് ബിൻവച്ചു് ദിവസംതോറും ചപ്പുചവറുകൾ മാററണമെന്നും, നല്ല ഇറച്ചി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലും, വില നിയന്ത്രണം കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും, മാർക്കററ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ് സ്കീം ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽത്തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കണമെന്നും അതുപോലെതന്നെ ഈ കൊല്ലത്തേയ്ക്കുള്ള മരാമത്തു വേലകളുടെ പ്രോഗ്രാം തയ്യാറാക്കി പ്രസ്തുത വേലകൾ മുഴുവനും ഈ കൊല്ലത്തിൽത്തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കണമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകൊണ്ടു് ബഡ്ജററിനെ പിൻതാങ്ങി.

ശ്രീ. സി. ജെ. മത്തായി.

മരാമത്തു വേലകളുടെ പ്രോഗ്രാം തൃപ്തികരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ആണിൽ ഒരു സ്റ്റഡിയം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കൗൺസിലിന്റെ മുൻതീരുമാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അതിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ എങ്കിലും ൧൯൫൪–൫൫-ൽ നടത്തണമെന്ന് കൗൺസിലിനോടഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടു് ബഡ്ജററ് സ്വാഗതം ചെയ്തു.

ശ്രീ. പി. ബാലകൃഷ്ണൻനായർ.

കേസുകൾ അക്വയർ ചെയ്യുവാൻ ഇടകൊടുക്കാതെ അപ്പീൽ കമ്മററികൾ ഉടൻതന്നെ അവ തീരുമാനിക്കണമെന്നും, ഇൻകംടാക്സ് അസ്സസ്സ്മെൻറുള്ള കമ്പനികളേയും, വ്യക്തികളേയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽതന്നെ അസ്സസ്സ് ചെയ്യണമെന്നും, ഇൻകംടാക്സ് അധികാരികൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ചില്ലറ കച്ചവടക്കാരേയും, വ്യക്തികളേയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ൧൦൦ രൂപ മുതൽ ൫൦൦ രൂപവരെ ആദായം [illegible] ഇല്ലാതാക്ക

C

ണമെന്നും, പകരം [illegible] കെട്ടിടങ്ങൾ ൧൯൫൪-൫൫-ൽ തന്നെ മുഴുവനും ഈടാക്കുന്നതിന് സത്വരനടപടികൾ എടുക്കണമെന്നും, കൗൺസിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള നിരക്കിൽ ചന്തഫീസ് പിരിക്കുന്നതിന് പൂർണ്ണമായ മേൽനോട്ടം പാലിക്കണമെന്നും, അതതു വാർഡു കൗൺസിലർമാരുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടിമാത്രം വസ്തുക്കരം പിരിവ് നടത്തണമെന്നും, ആഫീസിൽ ഫയലുകൾ നടപടി എടുക്കാതെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതു പരിശോധിക്കാൻ ഒരു ആഫീസ് മാനേജരെ നിയമിക്കണമെന്നും, പബ്ലിക് വർക്സ് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അഡീഷണൽ സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കുകയും, കൺവേയൻസ് അലവൻസ് ഇല്ലാത്ത ഓവർസീയർമാരെയും, മേസ്തിരിമാരെയും ഉപയോഗത്തിന് എൻജിനീയറിംഗ് സെക്ഷനിലേക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ വാങ്ങുന്നതു് അത്യാവശ്യമാണെന്നും ഹെൽത്ത് സെക്ഷൻ സൂപ്പർവൈസർ കേന്ദ്രങ്ങൾ തക്കസമയങ്ങളിൽ എടുക്കണമെന്നും, യാചകന്മാരിൽനിന്നും പൊതുജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെന്നും, കൗൺസിലിന്റെ മുൻതീരുമാനം അനുസരിച്ചു് കച്ചേരിക്കടവിൽ ഉടനെ ഒരു ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് പണിയിക്കണമെന്നും പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ടു് ബഡ്ജററിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു.

ശ്രീ. ജി. പി. നായർ.

കൗൺസിൽ തീരുമാനമനുസരിച്ചു് [illegible] കോവളപ്പിൽ സ്റ്റോർകെട്ടിടങ്ങൾ പണിയിക്കാൻ സാധിക്കാതെപോന്നതു ഗവൺമെൻറിന്റെ അനാസ്ഥകൊണ്ടായതിൽ ഗവൺമെൻറിൽനിന്നും കൗൺസിൽ എടുത്ത വായ്പയുടെ പലിശ ഇളവു ചെയ്യുന്നതിന് ഗവൺമെൻറിനോടഭ്യർത്ഥിക്കണമെന്നും, ടൗണിലുള്ള ഭക്ഷണശാല ഹോട്ടലുകളിലും കാപ്പിക്കടകളിലും കണ്ടുവരുന്ന ശുചിത്വമില്ലായ്മ പരിഹരിക്കുന്നതിന് അധികാരപ്പെട്ടവർ കാണിക്കുന്ന അനാസ്ഥ ഉടനെ പരിഹരിക്കണമെന്നും, ഏററവും കുറഞ്ഞ ഗ്രാൻറ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വായനശാലകൾക്കും, വൈദ്യശാലകൾക്കും ഗ്രാൻറു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നും, കൗൺസിലിന്റെ മുൻതീരുമാനമനുസരിച്ചു് കച്ചേരിക്കടവിൽ ഒരു പാലം പണിയിക്കുന്ന വേല ഉടനെ നടത്തണമെന്നും പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ടു് ബഡ്ജററ് സ്വാഗതം ചെയ്തു.

ശ്രീ. പി. ജെ. തോമസ്സ്.

ചാരുമ്മൂട് മുതലായ ജനസംഖ്യ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം വരുത്തുന്നതിന് മുനിസിപ്പൽ ലോറി ഒഴിവാക്കിക്കൂടി ചെയ്യുമെങ്കിലും, സാനിട്ടേഷൻ ലോറി അത്ര തൃപ്തികരമല്ലെന്നും മാർക്കററ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ് സ്കീമിന് ഗവൺമെൻറിൽനിന്നും ലോണെടുത്തു് ൧൯൫൪-൫൫-ൽതന്നെ പ്രാരംഭ വേലകൾ നടത്തണമെന്നും, വസ്തുക്കരം പിരിവ് കൗൺസിലർമാരുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി നടത്തണമെന്നും, തിരുനക്കര അമ്പലക്കുളത്തിനു സമീപം സ്ഥലം പൊന്നുംവിലയ്ക്കെടുത്തു ഒരു പാർക്ക് പണിയിക്കണമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഡാക്ടർ. സി. പി. ജോൺ.

കരംപിരിവു സംബന്ധിച്ചുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ നിശ്ശേഷം നീക്കംചെയ്തു കുടിശ്ശിക വരാതിരിക്കുന്നതിന് സത്വരനടപടി എടുക്കണമെന്നും, ഹോട്ടലുകൾ, ചായക്കടകൾ മുതലായ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ നിത്യവും കാര്യക്ഷമമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണെന്നും, ആരോഗ്യകരമായ സാധനങ്ങൾ യാതൊരു കലർപ്പും കൂടാതെ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യണമെന്നും, ചെറുകിട കോൺട്രാക്ടുകൾ കുറഞ്ഞ മെമ്പർമാർക്കുമാത്രം കൊടുക്കുന്ന പതിവ് കൗൺസിലർമാരിൽ [illegible] ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ, കോൺട്രാക്ടുകളെ പ്രാപ്തിക്കൊത്തു പരിഗണിക്കണമെന്നും പ്രസ്താവിച്ചു.

ശ്രീ. കെ. സെയ്തുമുഹമ്മദ് റാവുത്തർ.

ഗ്രാൻറു വാങ്ങുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അതാതു സമയങ്ങളിൽ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണമെന്നും, പ്രത്യേക പരിശോധനസമിതികളിൽ അലവൻസു വാങ്ങുന്നവർ അതനുസരിച്ചു് ജോലി ചെയ്യു

ങ്ങതാണെന്നും, കമ്മീഷണർ വാങ്ങിപ്പോയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നന്ദിപൂർവ്വം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ഒഴിവിലേക്ക് ഉടനെ അപേക്ഷിക്കണമെന്നും പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് സ്വാഗതംചെയ്തു.

ബഡ്ജറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച വിമർശനങ്ങൾക്ക് കമ്മീഷണർ മറുപടി നൽകി. ഓരോ സംഗതിയുടെയും കാര്യനടത്തിപ്പിന്റെ പ്രായോഗിക വശങ്ങൾകൂടി ചിന്തിക്കണമെന്നും, ഓരോ വാർഡിലെയും ഉചിതമായ നടപടികൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതാത് അവസരങ്ങളിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതാണെന്നും, കൗൺസിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഹെഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും, ടൗണിൽനിന്നും ധാരാളം ദൂരത്തിലുള്ള സെന്ററൽ റോഡ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയല്ലെന്നും, എന്നാൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ പരിധിയിൽപ്പെട്ടിടത്തോളമുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിനു തയ്യാറാണെന്നും, കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച സംഗതികൾ പ്രായോഗികമാക്കുന്നതിന് കൗൺസിലിന്റെ സഹകരണം ആവശ്യമാണെന്നും, ബഡ്ജറ്റ് അംഗീകരിച്ചതിൽ കൗൺസിലിനോടുള്ള കൃതജ്ഞത പ്രകാശിപ്പിച്ചും കമ്മീഷണർ പ്രസംഗിച്ചു.

മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽനിന്നും ഗ്രാന്റ് നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനപുരോഗതിയെയും ഗ്രാന്റിനു പുതിയതായി വന്നിട്ടുള്ള അപേക്ഷകളും പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി,

(൧) ചെയർമാൻ
(൨) വൈസ് ചെയർമാൻ
(൩) ശ്രീ. പി. കെ. ശിവരാമപിള്ള
(൪) „ വി. ആർ. ബാലകൃഷ്ണൻനായർ
(൫) „ പി. ബാലകൃഷ്ണൻനായർ
(൬) „ കെ. മുഹമ്മദ്റാവുത്തർ
(൭) „ ജോസഫ് തോമസ്
(൮) „ ഡാക്ടർ സി. പി. ജോൺ
(൯) „ സി. ജെ. ജോൺ
(൧൦) „ ജോർജ് തോമസ്.

എന്നിവരെ ഒരു കമ്മറ്റിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു.

വിമർശനങ്ങൾക്ക് അധികം ഇടയാക്കാതെ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായ രീതിയിൽ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുവാൻ കമ്മീഷണരും ഫൈനാൻസ് കമ്മറ്റി അംഗങ്ങളുംചെയ്ത ശ്രമങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ചും, ടൗണിൽ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്ന ജലവിതരണപദ്ധതിയുടെ പ്രയോജനത്തെ പരാമർശിച്ചും, ബഡ്ജറ്റിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പല പദ്ധതികളും ഈ വർഷത്തിൽതന്നെ നടത്താമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുംകൂടി ചെയർമാൻ പ്രസംഗിക്കുകയും ഫൈനാൻസ് കമ്മറ്റി അംഗീകരിച്ച ബഡ്ജറ്റ് പാസ്സായതായി പ്രസ്താവിക്കുകയും ചെയ്തു.

III. ൧൯൫൨-൫൩-ലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ റിപ്പോർട്ട് വായിച്ച് പാസ്സാക്കി.

വൈകുന്നേരം ൬-൨൫-ന് യോഗം അവസാനിച്ചു.

APPENDIX A. COUNCIL 31-3-1954 I. 5. FORM H. TRANSFER ENTRY RE-APPROPRIATION STATEMENT 1953—'54.

16th March 1954.

Dr.

Mejor Heed and Minor Head—Detailed head.

Rs.	As.	P.		
500	0	0	I. 1-a (i)	Commissioner
800	0	0	I. 1-c (ii)	Trevelling allowance
1500	0	0	I. 1-d	Office contingencies
600	0	0	IV. 4-a	Health Officer
300	0	0	IV. 4-b	Establishment
700	0	0	V. 4-b	Stationery and Printing
600	0	0	V. 4-d	Compensation for lands
600	0	0	V. 4-e	Reception of Important Personages
25	0	0	VII. 2-a	Contribution of Government Servants lent

Cr.

Major Head, Miner Head, Detailed Head

		Rs.	As.	P.
I. 2-c	Collection of taxes and tolls	500	0	0
II. 3-a	Public Works—Establishment	500	0	0
III. 2	Grant to Reading Room	300	0	0
II.	Public Works	1500	0	0
IV. 5-c	Payment of menials	600	0	0
IV. 6-c	Prevention of Epidemics—Contingencies	800	0	0
V. 1-c (ii)	Street lighting ether charges	700	0	0
Do.	do. do.	600	0	0
Do.	do. do.	600	0	0
VII. 3-a	Law Charges	25	0	0

Municipal Office,
Kettayam.

(Sd.)
Chairman.

PALAI MUNICIPAL COUNCIL.

Proceedings of the Meeting of the Municipal Council, Palai, held at the Council Hall on Monday the 26th April 1954, at 5-20 P. M.

Messrs. K. C. Sebastian (Chairman) N. P. Krishnan Nair, V. C. Alexander, K. T. Aprem, K. J. Chandy, N. J. John, K. K. Joseph, M. K. Krishnan Nair, K. T. Methew, Mani K. Vettom, T. J. Thomas, Varkey Joseph, K. I. Varkey and G. Vasudevan Nair (Councillors) and K. V. Kumaran (Commissioner) were present.

The Chairman presided.

1. Minutes of the previous meeting was read and approved.

2. Accounts for the month of March 1954, were read, scrutinised and passed.

3. The answering of questions sent by Sri K. I. Varkey was postponed to the next meeting.

4. The final statement of Audit of this Council for the year 1952-53 was considered by the Council and the dreft reply as modified by the Council was approved.

5. Sri N. P. Krishnen Nair mieved the following resolution :—

പ്രമേയം.

ഈ സഭയുടെ ബഡ്ജറ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ പല മെമ്പറന്മാർ ചെയ്ത പ്രസ്താവനകളിൽ ഉള്ള ആശയങ്ങളും വിട്ടുകളഞ്ഞും വാചകങ്ങൾ മുഖാന്തരം പോലെ മാറ്റിയും ആശയങ്ങൾക്കുതന്നെ രൂപഭേദം വരുത്തിയും പലതും കൂട്ടിച്ചേർത്തും മനഃപൂർവ്വം തെറ്റിദ്ധാരണ ജനിപ്പിക്കത്തക്കവിധം വിരുദ്ധമായ ഒരു റിപ്പോർട്ട് "പാലാ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽനടപടികൾ ബഡ്ജറ്റ് സമ്മേളനം" എന്ന ശീർഷകത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരണം ചെയ്തിട്ടു

ളർത്തു് ഈ സഭയുടെ അന്തസ്സിനു് ഹാനികരമായി
തീർന്നിട്ടുണ്ടെന്നു് ഈ യോഗം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു
കയും പ്രസ്തുത പ്രസിദ്ധീകരണം നിരുത്തരവാദിത്വ
പരമായ വിധത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത
കൗൺസിലിന്റെ അവകാശലംഘനമാണെന്നു പ്രസി
ദ്ധീകരണത്തിനു് ഉത്തരവാദിയായ കൗൺസിലർ
ശ്രീ. കെ. ജെ. ചാണ്ടിയെ ശാസിക്കുകയും ഈ സഭയുടെ നടപടികൾ മേ
ലിൽ ഈ സഭയുടെ തൽക്കാലിക അനുമതിയും
അംഗീകാരവും കൂടാതെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുവാൻ പാ
ടില്ലെന്നു തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അവതാരകൻ—എൻ. പി. കൃഷ്ണൻനായർ

അനുവാദകൻ—കെ. റ്റി. മത്യു.

Messrs. K. T Mathew, Varkey Joseph and Commissioner supported the resolution. Messrs. K. J. Chandy and K. I. Varkey opposed. The resolution was put to vote. As 9 members voted for and 5 against, the Chairman declared the resolution as having been passed. The Chairman in his speech remarked that the unauthorised publication of the proceedings of this Council in the most irresponsible manner, has been an infringement of the privileges of this Council in general and of certain members in particular. He read the notice sent by him to Sri. K. J. Chandy in this connection and the reply thereto and remarked that the statement in his reply "that the speeches neither exaggerated nor opitomised" is far from the truth as is evident from the speeches of the members who opposed this resolution. He regretted that the leader of the opposition party did not even think it necessary to get the approval of the Chairman before it was published.

6. Council considered the petition put in by Sri M. M. Joseph, Manarkatt, and resolved that notices of the meetings of this Council be issued to him in future and in case he does not file a petition in the District Court, Kottayam under Section 54 (1) of the D. M. Act and report the fact to this Council within 2 weeks after the reoponing of the Court, he may be treated as having admitted the disqualification under Section 53.

7. Council resolved that a reception be given to the Hon'ble Minister for Local Self Government and a memorandum regarding the pressing needs of this Council be submitted to him and a Sub-Committee consisting of (1) Chairman (2) Messrs. N. P. Krishnan Nair (3) K. T. Mathew, (4) K. J. Chandy (5) K. K. Joseph and (6) Varkey Joseph be constituted for this purpose.

8. Considered the petition put in by Sri Korah Jose Panackal for a grant to the Panackal Arya Vaidyasala and it was resolved that the petition be rejected.

9. Considered the Government O. M. LS.11-74|54|EHLSG. dated 9-4-1954 and the Council resolved that the display of postors and exhibition of Cinema slides regarding T. B. Seals sales be exempted from the payment of advertisement tax.

10. Considered the letter No. L. D. 279 dated 18-3-1954 from the Agent, The Travancore Forward Bank Ltd., Palai and the Council resolved that the question of investment of Municipal Funds in Scheduled Banks be taken up for consideration of this Council, after ascertaining the views of the Government in the matter.

11. Considered Commissioner's Notes and the Council resolved :—

(a) that sanction be accorded for the purchase of 1. Office Tray (10) 2, Screens (2) 3. Filing chest (1) 4. Stand for the Iron Safe (1) 5. Stools (2) for the office use.

(b) that the Government be informed that the Council agrees with the proposal of the Government as detailed in the O. M. No. LS3-18310|53|EHLSG dated 10-12-53 for the constitution of a Town and Country Planning Fund and a special officer under the Board and that the Council is willing to contribute a sum of Rs. 1,000 out of the Rs. 3,500 already sanctioned by the Government. As per Government Order No. LS3-2023|53|EHLSG. dated 9-4-1953) and from the amount provided for in the current years budget to the proposed Town and Country Planning Fund.

(c) that the Government be informed in reply to O. M. LS 3-17628|53|EHLSG dated 5-1-1954 that the recommendation of the Planning Commission would be adhered to by this Council, while taking steps for improving the Municipal Market.

(d) that in accordance with the directions of the Government in O. M. L. Dis. 3238|54|DD dated 23-4-1954, as the assessment to profession tax of Sri K. George Thomas by the District Collector at Rs. 432 for each half years in 1951-52 being manifestedly wrong, in the light of the proviso to Rule 16(1) of the Taxation and Finance Rules, the correct amount of profession tax leviable from him is only Rs. 275 for each half year and the entry No. 142A in the Demand Register for the year be corrected accordingly.

(e) that sanction be accorded for the purchase of the articles of stationery specified in Commissioner's Note No. 16|54 dated 26-4-1954 for the 1st half year 1954-55.

(f) that sanction be accorded for the appointment of 4 watering coolies from 1-4-1954 to 8-4-1954 at Rs. 22 per mensem and an additional daily allowance of 12 annas and sanction be accorded for the appointment of three of them as sweepers on a salary of Rs. 22 per mensem from 9-4-1954 onwards.

(g) that the statutory meeting of this Council be held at 5 P. M. on the second Saturday in every month and in case that date happens to be holiday on the previous working day.

The meeting terminated at 9 P. M.

(Sd.)
Chairman.

കോട്ടയം മുൻസിപ്പൽ കൗൺസിൽ

പരസ്യം.

൧൧൨൮-ലെ ൩൭-ാം നമ്പർ തിരുവിതാംകൂർ-
കൊച്ചി ഡിസ്ട്രിക്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ആക്ടിലെ വകുപ്പ്
കളും അതിൻപ്രകാരം ഗവൺമെന്റിൽനിന്നും അംഗീകരി
ച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ൧൧൨൯-ലെ XXIII-ാം നമ്പ
രായ ഡിസ്ട്രിക്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ബൈലാസ്
വകുപ്പനുസരിച്ചു് പ്രസ്തുത ആക്ടിന്റെ ൨൮൭-ാം വകു
പ്പിൽ പറയുന്ന III-ാം പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന കുറ്റ
ങ്ങൾക്കായി ആക്ടിന്റെ ൧൬൩(൧), ൧൬൫(൧),
൧൬൯(൨), ൧൭൦(൨), ൧൭൧, ൨൦൫, ൨൨൭,
൨൩൦, ൨൩൨, ൨൩൪, ൨൩൫, ൨൩൬
എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരവും മുൻസിപ്പൽ ഭരണ പരി
ധികളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ ശു
ചീകരണ നിയന്ത്രണത്തിനും മേൽനോട്ടത്തിനുമായി ക
ോട്ടയം മുൻസിപ്പൽ കൗൺസിൽ പാസ്സാക്കിയി
രുന്ന ഉപനിയമങ്ങളുടെയും ലൈസൻസ് ഫീസിന്റെ പ
ട്ടികയുടെയും നകൽ ടി ആക്ടു് ൩൦൩-ാം വകുപ്പനുസ

ഭിച്ച് പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേയ്ക്കു ഇതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

ഇതേപ്പററി എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമോ അഭിപ്രായമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയതു് ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്ന തീയതി മുതൽ ൩൦ ദിവസത്തിനകം രേഖാമൂലം ഈ ആഫീസിൽ ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതും അപ്രകാരം കിട്ടുന്നതു കൗൺസിൽ പരിഗണിക്കുന്നതുമായിരിക്കും.

൨. ൧൯൫൩ ഏപ്രിൽമാസം ൧-ാംതീ മുതൽ പെരുമ്പാവൂർ മുൻസിപ്പാലിററി അതൃത്തിയിൽപ്പെട്ട യാതൊരു സ്ഥലവും കാര്യനിർവഹണാധികാരിയിൽ നിന്നോ കൗൺസലിൽ നിന്നോ ഉള്ള ലൈസൻസോടുകൂടിയും അതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്കനുസരണമായും അല്ലാതെ ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിപ്പാലിററീസ് ആക്ട് III-ാം പട്ടികയ്ക്കു് വിധേയമായി ഈ ഉപനിയമങ്ങളോട്ട് അനുബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടികയിൽ വിവരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ അതിലധികമോ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

൩. ലൈസൻസിനുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും നിശ്ചിത അച്ചടിഫാറത്തിൽ കാര്യനിർവഹണാധികാരിയുടെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഫാറം ൧ക്കു് ൧ അണ വിലയ്ക്കു് മുൻസിപ്പൽ ആഫീസിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നതാണു്.

൪. എല്ലാ അപേക്ഷകളും ഒന്നര അണയുടെ കോർട്ടുഫീസ് സ്റ്റാമ്പു് ഒട്ടിച്ചു് ലൈസൻസിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ഫീസ് സഹിതം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണു്.

൫. കാര്യനിർവഹണാധികാരിക്കു് യുക്തമെന്നു തോന്നുന്ന നിബന്ധനകൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയമായി ലൈസൻസു് അനുവദിച്ചോ നിഷേധിച്ചോ ഉത്തരവു പാസ്സാക്കാവുന്നതാണു്.

(എ) കാര്യനിർവഹണാധികാരി രേഖാമൂലമായ ഉത്തരവു മൂലം ഒർഷപക്ഷ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒരപേക്ഷ നിരസിക്കുന്നപക്ഷം അടച്ചിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് ഫീസിൽ നിന്നും പരിശോധനയ്ക്കും മററു ചിലവുകൾക്കുമായി ലൈസൻസ് ഫീസിന്റെ ൧/൪ കുറച്ചു് ബാക്കി തുക അപേക്ഷകനു തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതുമാകുന്നു.

(ബി) ലൈസൻസിനുള്ള അപേക്ഷ നിരസിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവു് അപേക്ഷകനെ അറിയിക്കുന്ന ദിവസം മുതൽ മുപ്പതു ദിവസത്തിനകം റീഫണ്ടിനപേക്ഷിക്കേണ്ടതും അല്ലാത്തപക്ഷം (൫) ാം വകുപ്പനുസരിച്ചുള്ള തുക തിരിച്ചുകൊടുക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു.

൬. (എ) പൊതുജനാരോഗ്യത്തിനു ആവശ്യമെന്നു തോന്നുന്നപക്ഷവും മററെന്തെങ്കിലും കാരണവശാലും അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസിലെ വ്യവസ്ഥകളും ചട്ടങ്ങളും ലൈസൻസുടമസ്ഥൻ ലംഘിക്കുകയോ പാലിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പക്ഷവും ഒരിക്കലനുവദിച്ച ലൈസൻസ് ഏതവസരത്തിലും കാര്യനിർവഹണാധികാരിക്കു് ഭേദപ്പെടുത്തുകയോ, സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയോ റദ്ദ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു.

അപ്രകാരമുള്ള ഉത്തരവിന്മേൽ തിരുവിതാംകൂർ ഡിസ്ട്രിക്ട് മുൻസിപ്പാലിററീസ് ആക്ടിനു വിധേയമായി കൗൺസിലിൽ അപ്പീൽ ബോധിപ്പിക്കാവുന്നതും കൗൺസിലിന്റെ തീരുമാനം അവസാനതീരുമാനം ആയിരിക്കുന്നതുമാണു്.

(ബി) ഒരു ലൈസൻസ് റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നപക്ഷം ലൈസൻസ് ഫീസ് റീഫണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതല്ല.

൭. (എ) ഒരു ലൈസൻസിന്റെ കാലാവധി, കാലാവധി അവസാനിച്ച ലൈസൻസ് പുതുക്കുന്നതിനു അപേക്ഷിക്കേണ്ട കാലാവധി പുതുതായി തുറക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾക്കു് ലൈസൻസിനപേക്ഷിക്കേണ്ട കാലാവധി കാര്യനിർവഹണാധികാരിയുടെ ഉത്തരവിന്മേൽ കൗൺസിലിൽ അപ്പീൽ ബോധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കാലാവധി എന്നിവ ൨൫൧, ൩൪൫, ൨൪൬ എന്നീ വകുപ്പുകൾക്കനുസരണമായിരിക്കുന്നതാണു്. ൨൫൧-ാം വകുപ്പിൽ പറയുന്ന വർഷം സാമ്പത്തികവർഷമായിരിക്കുന്നതാണു്.

(ബി) എല്ലാ അപ്പീലുകളിലും ഒന്നര അണയുടെ കോർട്ടുഫീസ്റ്റാമ്പു് ഒട്ടിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണു്.

(സി) മുൻസിപ്പൽ ആഫീസിലും സാനിട്ടറി ഇൻസ്പെക്ടരാഫീസിലും ലൈസൻസ് പരിശോധിക്കാനായി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന മററതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ആഫീസിലും ലൈസൻസിന്റെ രജിസ്റ്റർ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൮. ലൈസൻസുടമസ്ഥൻ കാര്യനിർവഹണാധികാരിയുടെയും സാനിട്ടറി ഇൻസ്പെക്ടരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ കാര്യനിർവഹണാധികാരിയാൽ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മററു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെയും ലൈസൻസ് സംബന്ധിച്ച നടപടികൾക്കും കല്പനകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാനിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൯. ലൈസൻസിലെ ചട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ മററു നിർദ്ദേശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ ഉള്ള ലൈസൻസുടമസ്ഥന്റെയോ, ഏജന്റിന്റെയോ, ലൈസൻസുടമസ്ഥന്റെ മററു ജോലിക്കാരുടെയോ, കൃത്യങ്ങളുടെയും കൃത്യവിലോപങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം ലൈസൻസുടമസ്ഥനിൽ ആയിരിക്കുന്നതാണു്.

൧൦. കാര്യനിർവഹണാധികാരിയോ സാനിട്ടറി ഇൻസ്പെക്ടരോ കാര്യനിർവഹണാധികാരി അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മററുദ്യോഗസ്ഥനോ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ലൈസൻസ് പരിശോധനയ്ക്കു് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണു്.

൧൧. ലൈസൻസുടമസ്ഥൻ തന്റെ പേരും ലൈസൻസു നമ്പരും ലൈസൻസിന്റെ വിവരവും രേഖപ്പെടുത്തിയ ഒരു ബോർഡു് ലൈസൻസിനു് ആസ്പദമായ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗത്തു് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണു്.

൧൨. ഒരു സ്ഥലത്തിനു് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് മറെറാരു സ്ഥലത്തു് വച്ചു വ്യാപാരം നടത്തുന്നതിനു ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയോ ലൈസൻസ് കൈമാററം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യരുതാത്തതാകുന്നു.

൧൩. മുൻസിപ്പാലിററിയിൽ നിന്നും നൽകപ്പെടുന്ന ലൈസൻസിൽ കാര്യനിർവഹണാധികാരിയുടെ കയ്യൊപ്പും സീലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണു്.

൧൪. ലൈസൻസിനാസ്പദമായ സ്ഥലവും പരിസരങ്ങളും എപ്പോഴും ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും ഉപയോഗശൂന്യമായ സാധനങ്ങൾ അതിനു് ഉപയുക്തമായ കുഴികളിൽ ശേഖരിക്കേണ്ടതുമാണു്.

൧൫. ലൈസൻസിനാസ്പദമായ സ്ഥലത്തെയോ പരിസരങ്ങളിലെയോ ജല വിതരണം വെന്റിലേഷൻ (വായു വെളിച്ചം ഇവയുടെ പ്രവേശനം) തുടങ്ങി ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള കുഴികൾ മുതലായവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ശുചീകരണ സൗകര്യങ്ങൾ, കാര്യനിർവഹണാധികാരിക്കോ സാനിട്ടറി ഇൻസ്പെക്ടർക്കോ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കോ ഉചിതവും ആവശ്യവും എന്നു തോന്നുന്ന രീതിയിൽ ലൈസൻസുടമസ്ഥൻ ചെയ്യേണ്ടതാണു്.

൧൬. ലൈസൻസിനാസ്പദമായ സ്ഥലങ്ങളും അതിനോടനുബന്ധിച്ചു് മലമൂത്രവിസർജ്ജനങ്ങളും ലൈസൻസുടമസ്ഥൻ മേടുകളും ഉപയോഗപ്രദമായ രീതിയിലും ശുചിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണു്.

൧൭. ഏതെങ്കിലും തീതിയിലുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളോ, കുഷ്ഠരോഗങ്ങളോ, പകർച്ചവ്യാധികളോ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള യാതൊരാളും ലൈസൻസിനാസ്പദമായ സ്ഥലത്തു് ജോലിയിൽ നിയമിക്കപ്പെടുകയോ, പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യരുതാത്തതാകുന്നു.

൧൮. ലൈസൻസ് നാസ്പദമായ സ്ഥലത്തു് പരിശോധനയ്ക്കും ശുചീകരണനിയന്ത്രണത്തിനും മേൽനോട്ടത്തിനുംവേണ്ടി എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും കാര്യനിർവഹണാധികാരിക്കോ, സാനിട്ടറി ഇൻസ്പെക്ടർക്കോ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട മററുദ്യോഗസ്ഥനോ ഏതു സമയത്തും (രാത്രിയും പകലും) ചെയ്തുകൊടുക്കേണ്ടതാണു്.

൧൮. ഒരു പരിശോധനാ ഡയറി ലൈസൻസ് ഉടമസ്ഥൻ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും, ആയതു് ശുചീകരണ വ്യവസ്ഥകൾ പരിശോധിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്.

൧൯. ടി ഡയറിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശപ്രകാരം ലൈസൻസുടമസ്ഥൻ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാകുന്നു, എന്നാൽ ടി നിർദ്ദേശംമൂലം ആക്ടിന്റെയോ, ചട്ടങ്ങളുടെയോ, ഉപചട്ടങ്ങളുടെയോ വിരുദ്ധമായതൊന്നും ചെയ്യുന്നതല്ലാത്തതാകുന്നു.

൨൦. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വ്യവസായത്തിനു് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥലത്തെ സംബന്ധിച്ച് കാര്യനിർവഹണാധികാരിയോ, ഹെൽത്ത് ഓഫീസറോ നിർദ്ദേശിക്കാവുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥകളും ലൈസൻസ് ഉടമസ്ഥൻ വിധേയനായിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

൨൧. ലൈസൻസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ, റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതായാൽ ഉടൻതന്നെ ലൈസൻസുടമസ്ഥൻ പ്രസ്തുത തൊഴിൽ നിറുത്തൽ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. അല്ലാത്തപക്ഷം കാര്യനിർവഹണാധികാരിക്കോ, സാനിട്ടറി ഇൻസ്പെക്ടർക്കോ, അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ പ്രസ്തുത തൊഴിൽശാല, തൊഴിൽ തുടർന്നു നടത്താതിരിക്കുന്നതിനു് അടയ്ക്കുന്നതിനും മുദ്രവയ്ക്കുന്നതിനും അധികാരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

൨൨. മേൽപറയപ്പെട്ട ഒരു ഉപനിയമത്തിന്റെ ലംഘനത്തിനു് ൫൦ രൂപ വരെ വരാവുന്ന പിഴയും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലംഘനത്തിന്റെ സംഗതിയിൽ ആദ്യത്തെ ലംഘനത്തിനു് കുറ്റസ്ഥാപനം ചെയ്തശേഷം ലംഘനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസത്തേക്കും ൧൫ രൂപ വരെ വരാവുന്ന പിഴയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലംഘനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനു് കാര്യനിർവഹണാധികാരിയുടെ നോട്ടീസ് ലഭിച്ചതിനുശേഷം ലംഘനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓരോ ദിവസത്തേക്കും ൧൦ രൂപ വരെ വരാവുന്ന പിഴയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു.

൨൩. ഈ ഉപനിയമങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ഗസറ്റിൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്ന തീയതിമുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതാകുന്നു.

നമ്പർ	ലൈസൻസിന്റെ പട്ടിക	ആണ്ടിനാൽ അടയ്ക്കേണ്ട ഫീസ് രൂപ
൧	പഴയ കുപ്പിയും പാനീയങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുക	൬
൨	വെടിക്കോപ്പുകൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, അമർത്തുകയോ, വൃത്തിയാക്കുകയോ, തയ്യാറാക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക	൧൨
൩	വ്യാപാരത്തിനായി അടയ്ക്ക ഉണക്കുകയോ, പഴുക്കുകയോ ചെയ്യുക, ശേഖരിക്കുകയോ ചെയ്യുക	൬
൪	ഭക്ഷണപദാർത്ഥങ്ങൾ വ്യാപാരത്തിനായി ചുടുകയോ, തയ്യാറാക്കുകയോ, സൂക്ഷിക്കുകയോ, ശേഖരിക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക	
(എ)	റൊട്ടി മുതലായവ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനു് (ബേക്കറി)	൧൨
(ബി)	പപ്പടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു്	൧
൫	ചാക്ക്—കച്ചവടത്തിനായി ഏതെങ്കിലും രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, അമർത്തുകയോ, തയ്യാറാക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ, കൂട്ടിയിടുകയോ, കെട്ടിക്കുകയോ ചെയ്യുക	൧
൬	മദ്യം—വിൽക്കുന്നതിനോ, വാറ്റുന്നതിനോ, സംഭരിക്കുന്നതിനോ ശേഖരിക്കുക.	൭
൭	രക്തം—ഏതെങ്കിലും രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, തയ്യാറാക്കുകയോ, അമർത്തുകയോ, വൃത്തിയാക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക.	൫
൮	എല്ലുകൾ—ടി	
	൨൫ ചു. അടിവരെ സ്ഥലത്തിനു്	൫
	൨൫ ചു. അടിക്കുമേൽ	൨൦
൯	തീച്ചൂള ഉപയോഗിച്ച് ഇഷ്ടിക ഉണ്ടാക്കുക	൨൦
൧൦	കർപ്പൂരം—ഏതെങ്കിലും രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, വൃത്തിയാക്കുകയോ, അമർത്തുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തിളപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുക	
	൨ പൌണ്ടുവരെ ഫീസില്ല	
	൨ പൌണ്ടുമുതൽ ൧൦ പൌണ്ടുവരെ	൫
	തുടർന്നുള്ള ഓരോ ൫ പൌണ്ടിനോ അംശത്തിനോ ൧ രൂപ വീതം പരമാവധി ൬ രൂപ വരെ	
൧൧	മെഴുകുതിരി ഉണ്ടാക്കുക	൬
൧൨	വിരിപ്പുകൾ (Carpet) ഉണ്ടാക്കുക	൬
൧൩	കശുവണ്ടി—ഏതെങ്കിലും രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, അമർത്തുകയോ, തയ്യാറാക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക	
(എ)	൧ കണ്ടി മുതൽ ൧൦ കണ്ടിവരെ	൫
	൧൦ കണ്ടിക്കുമേൽ	൨൦
(ബി)	കശുവണ്ടിഫാക്ടറി നടത്തുന്നതിനു്	൫൦
൧൪	ക്യാററ്ഗട്ട് — ശേഖരിക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക	൧
൧൫	സിമെന്റ്—ശേഖരിക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ, വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുക	൬
൧൬	ചാർക്കോൾ കൂട്ടി ഇടുകയോ, പൊടിക്കുകയോ, ശേഖരിക്കുകയോ, വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുക	
	൧൦ മുതൽ ൨൫ ചാക്കുവരെ	൫
	൨൫ ചാക്കിന്മേൽ	൧൫
൧൭	രാസയോഗങ്ങൾ (Chemical preparations) ഏതെങ്കിലും രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, അമർത്തുകയോ, വൃത്തിയാക്കുകയോ ഉണ്ടാക്കുകയോ, തയ്യാറാക്കുകയോ ചെയ്യുക അലോപ്പതിയോ, ആയുർവേദമോ, ഹോമിയോപ്പതിയോ, മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലോ ഉൾപ്പെട്ട ഔഷധയോഗങ്ങൾ	൬
൧൮	മുളക് (Chillies) യന്ത്രംകൊണ്ടു പൊടിക്കുക	൬
൧൯	മുളക് (chillies) ഉണക്കിയതു് മൊത്തമായി വിൽക്കുകയോ, കൊപ്രാ വ്യാപാരത്തിനായി ശേഖരിക്കുകയോ ചെയ്യുക (ഒരു ചാക്കിൽ കുറവുള്ളതു് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു)	൫
൨൦	ക്ലോറോമിക്സ്ചർ — ഏതെങ്കിലും രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ	

നമ്പർ	ലൈസൻസിന്റെ പട്ടിക	ആണ്ടിനാൽ അടയ്ക്കേണ്ട ഫീസ് രൂപ
	പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, അമർത്തുകയോ, വൃത്തിയാക്കുകയോ, തയാറാക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക	൬
൨൧	കരി (Cinders) ഏതൊരു രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, അമർത്തുകയോ, വൃത്തിയാക്കുകയോ, തയാറാക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടിയിടുകയോ, വില്ക്കുകയോ ചെയ്യുക	൩
൨൨	തുണികൾക്ക് ചായം പിടിപ്പിക്കുക	൬
൨൩	കൽക്കരി കൂട്ടിയിടുകയോ, കൈമാറുകയോ, വില്ക്കുകയോ ശേഖരിക്കുകയോ ചെയ്യുക	൬
൨൪	തേങ്ങാച്ചകിരി—ഏതൊരു രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, അമർത്തുകയോ, വൃത്തിയാക്കുകയോ, തയാറാക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക	
	൨ കണ്ടിവരെ	൩
	൨ മുതൽ ൨൦ കണ്ടിവരെ	൬
	൨൦ കണ്ടിക്കുമേൽ	൧൫
൨൫	പൊതുനിരത്തിലും തെരുവിലും വെള്ളം തളിക്കുന്നതിന്	൩
൨൬	ചിരട്ടവ്യാപാരത്തിനായി ശേഖരിക്കുക	
	൨൫൦ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ എണ്ണത്തിന്	൩
൨൭	ചകിരിക്കയറ് ഏതൊരു രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, അമർത്തുകയോ, വൃത്തിയാക്കുകയോ, തയാറാക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക	
	൨ കണ്ടിവരെ	൩
	൨ മുതൽ ൨൦ കണ്ടിവരെ	൬
	൨൦ കണ്ടിക്കുമേൽ	൧൫
൨൮	എളുപ്പം കത്തുപിടിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ (Combustible materials) ശേഖരിക്കുക	൩
൨൯	കൊപ്ര—ശേഖരിക്കുകയോ, മൊത്തമായി വില്ക്കുകയോ ചെയ്യുക	
	൫ കണ്ടിവരെ	൩
	൫ കണ്ടി മുതൽ ൨൦ കണ്ടിവരെ	൬
	൨൦ കണ്ടിക്കുമേൽ	൧൫
൨൯	(എ) തേങ്ങാ വെട്ടുന്നതിന് (വീട്ടാവശ്യത്തിന് തേങ്ങാ വെട്ടുന്നതൊഴിച്ച്)	൬
൩൦	പഞ്ഞി, കരപ്പഞ്ഞി, പഞ്ഞിക്കുരു, ഏതൊരു രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, വൃത്തിയാക്കുകയോ, തയാറാക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക	൩
൩൧	ചായങ്ങൾ (dyes) ഏതൊരു രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, അമർത്തുകയോ, വൃത്തിയാക്കുകയോ, തയാറാക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ, വില്ക്കുകയോ ചെയ്യുക	൬
൩൨	സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ (explosives) ശേഖരിക്കുക	൨൫
൩൩	കൊഴുപ്പ്—ഏതൊരു രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, അമർത്തുകയോ, വൃത്തിയാക്കുകയോ, തയാറാക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക	൬
൩൪	മത്സ്യങ്ങൾ—ഏതൊരു രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, അമർത്തുകയോ, വൃത്തിയാക്കുകയോ, തയാറാക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക	൬
൩൫	വിറക്—വില്പനയ്ക്കായി ശേഖരിക്കുക	
	൫ ടൺവരെ	൩
	൫ മുതൽ ൨൦ വരെ; ടൺ	൯
	൨൦ ടണ്ണിനു മേൽ	൧൪
൩൬	വെടിക്കെട്ട് (fire works) ഏതൊരു രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, വൃത്തിയാക്കുകയോ, അമർത്തുകയോ, തയാറാക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക	൧൦
൩൭	മത്സ്യം—ഏതൊരു രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, അമർത്തുകയോ, വൃത്തിയാക്കുകയോ, തയാറാക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക	
	൨½ കണ്ടിവരെ	൨
	൨½ മുതൽ ൫ വരെ കണ്ടി	൩
	൫-നുമേൽ, ഓരോ ൫ കണ്ടിക്കും അതിന്റെ ഭിന്നത്തിനും ൧ രൂപ വീതം, പരമാവധി	൧൦
൩൮	മീൻ എണ്ണ—ഏതൊരു രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, അമർത്തുകയോ, വൃത്തിയാക്കുകയോ, തയാറാക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക	
	൨൦ ഗ്യാലൻ വരെ	൩
	൨൦ ഗ്യാലനു മേൽ	൨൦
൩൯	ധാന്യപ്പൊടി—ഏതൊരു രീതിയിലെങ്കിലും പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, അമർത്തുകയോ, വൃത്തിയാക്കുകയോ, തയാറാക്കുകയോ, ശേഖരിക്കുകയോ ചെയ്യുക	൩
൪൦	വിറക് (fuel) വ്യവസായസംബന്ധമായ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക	൨൨
൪൧	ഫർണിച്ചർ—വില്പനയ്ക്കായി ഉണ്ടാക്കുകയോ, ശേഖരിക്കുകയോ ചെയ്യുക	
	എ ക്ലാസ്സ് ഫർണിച്ചർ വ്യവസായശാല	൨൨
	ബി ക്ലാസ്സ് ഷീ	൬
൪൨	ഗ്ലാസ്—ഏതൊരു രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, അമർത്തുകയോ, വൃത്തിയാക്കുകയോ, തയാറാക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക (അയിറ്റം ൧൭-ന് ലൈസൻസുള്ളവർ ഇതിന് ലൈസൻസ് എടുക്കേണ്ടതില്ല)	൬
൪൩	നെയ്യ്—ഏതൊരു രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, അമർത്തുകയോ, വൃത്തിയാക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക (ഔഷധീകരിച്ച നെയ്യ് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു)	൩

നമ്പർ	ലൈസൻസിന്റെ പട്ടിക	കൊല്ലത്തിൽ അടയ്ക്കേണ്ട ഫീസ് രൂ.
൪൪	സ്വർണ്ണം ശുദ്ധിചെയ്യുക	൬
൪൫	ധാന്യം—മൊത്തമായി വിൽക്കുകയോ മൊത്തവ്യാപാരത്തിനായി ശേഖരിക്കുകയോ ചെയ്യുക	
	(എ) അരി, നെല്ല്	൧൮
	(ബി) പയർ, കടല, മുതിര, മുതലായവ ൫ ചാക്ക മുതൽ ൨൦ ചാക്കുവരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ	൯
	ആകെ ൨൦ ചാക്കിനുമേൽ ഉണ്ടായിരുന്നാൽ	൧൮
൪൬	മുതിര—യന്ത്രംകൊണ്ട് തൊലി കളയുക	൬
൪൭	നിലക്കടല—മൊത്തമായി വിൽക്കുകയോ, മൊത്തവ്യാപാരത്തിനായി ശേഖരിക്കുകയോ ചെയ്യുക	൬
	(൫ ചാക്കോ കൂടുതലോ ശേഖരമുണ്ടായിരുന്നാൽ മൊത്തവ്യാപാരമായി ഗണിക്കുന്നതാണ്)	
൪൮	വെടിവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പഞ്ഞി (gun cotton) ഏതെങ്കിലും രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, അമർത്തുകയോ, വൃത്തിയാക്കുകയോ, തയ്യാറാക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക	൬
൪൯	ചാക്ക് ടി ടി	൬
	(റേഷൻ വ്യാപാരികളെ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു)	
൫൦	വെടിമരുന്ന് ടി ടി	൬
൫൧	തലമുടി—ഏതെങ്കിലും രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, അമർത്തുകയോ, വൃത്തിയാക്കുകയോ, തയ്യാറാക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ ചായം പിടിപ്പിക്കുകയോ, ഉണക്കുകയോ ചെയ്യുക	൬
൫൨	മൃഗങ്ങളുടെ തോൽ (Hides) ഏതെങ്കിലും രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, അമർത്തുകയോ, വൃത്തിയാക്കുകയോ, തയ്യാറാക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക.	൨൪
൫൩	കുളമ്പുകൾ—ടി ടി	൫
൫൪	കൊമ്പുകൾ—ടി ടി	൫
൫൫	ഐസ്—റിഫ്രിജറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്	൧൨
൫൬	കരിപ്പുകട്ടി, ചക്കര, ശർക്കര ഏതെങ്കിലും രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, അമർത്തുകയോ, വൃത്തിയാക്കുകയോ, തയ്യാറാക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ, വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുക	
	മൊത്തവ്യാപാരത്തിന്	൧൨
	(൫ മണംഗിനുമേൽ മൊത്തമായി ഗണിക്കും)	
൫൭	ഇരുമ്പ് ഉരുക്കുക	൯
൫൮	തുകൽ (leather) ശേഖരിക്കുക	
	൨൫ lb വരെ ഫീസില്ല	
	൨൫ lb മുതൽ ൨൦൦ lb വരെ	൨൦
	൨൦൦ lb-നു മേൽ	൯൦
൫൯	ചുണ്ണാമ്പ് — ഏതെങ്കിലും രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, അമർത്തുകയോ, തയ്യാറാക്കുകയോ, വൃത്തിയാക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക	
	(സി) ചൂള ഒന്ന്	൧൭
	(സി) കമ്മായം ശേഖരിച്ചു വിൽക്കുന്നതിന്—	
	എ ക്ലാസ്സ്	൧൮
	ബി ക്ലാസ്സ്	൧൨
൬൦	കക്ക—ഏതെങ്കിലും രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, അമർത്തുകയോ, തയ്യാറാക്കുകയോ, വൃത്തിയാക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക	൧൫
	(ചൂളയ്ക്ക് ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളവർ ഇതിന് ലൈസൻസ് എടുക്കേണ്ടതില്ല)	
൬൧	വളം—വിൽപ്പനക്കായി ഏതെങ്കിലും രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, അമർത്തുകയോ, തയ്യാറാക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക	൫
൬൨	യന്ത്രസാമഗ്രികൾ — വ്യവസായ സംബന്ധമായ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക—	
	(൧) ഫ്ളോർ മിൽ	൧൨
	(൨) കാഫി ഗ്രൈൻഡർ	൧൨
	(൩) ഓയിൽ മിൽ—	
	൧ മുതൽ ൧൦ ഉൾപ്പെടെ H. P.	൨൫
	൧൦-നുമേൽ ൨൦ H. P. വരെ	൫൦
	൨൦-നു മേൽ H. P.	൧൦൦
	(൪) ഏ കൈവേലക്കോ യന്ത്രത്തിലോ ഉപയോഗിച്ചോ നടത്തുന്ന നാടൻ ചക്ക് ഒന്ന്	൯
	(൫) ആവിയോ, ഇലക്ട്രിസിറ്റിയോ ഉപയോഗിച്ചു നടത്തുന്ന ഈർച്ചക്കമ്പനി (Saw Mill)	൫൦
	(൬) നെല്ലുകുത്തുകമ്പനി (Rice mill) ആവിശക്തികൊണ്ടോ, ഓയിൽ എൻജിൻ കൊണ്ടോ, ഗ്യാസ് എൻജിൻ കൊണ്ടോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൊണ്ടോ നടത്തുന്നത്—	
	൧-ാം തരം	൫൦
	൨-ാം തരം	൨൪
	(൧൦ H. P.-ൽ താഴെയുള്ളത് രണ്ടാം തരമായി ഗണിക്കുന്നതാണ്)	
	(൭) പ്രിന്റിംഗ് പ്രസ്സ്.	
	(എ) ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചു നടത്തുന്നത്—	
	൧൦ H. P.-ക്കു താഴെ	൨൪
	൧൦ H. P. യും, അതിനു മീതെയും	൯൬
	(ബി) Hand press.	൯
	(൮) തൊഴിൽ ശാല—	
	൧-ാം ക്ലാസ്സ്—ഇരുമ്പു മുതലായ ലോഹങ്ങൾ ഉരുക്കി വാർക്കുകയോ, ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയോ, മറ്റോ ചെയ്ത് യന്ത്രസാമഗ്രികൾ ഉണ്ടാക്കുകയോ (spare parts) റിപ്പയർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതിന്	൬൦
	൨-ാം ക്ലാസ്സ്—ഇലക്ട്രിസിറ്റികൊണ്ടോ ആവിശക്തികൊണ്ടോ, മറ്റെന്തെങ്കിലും ശക്തികൊണ്ടോ കൈവേലകൊണ്ടോ, കൈവേലകൊണ്ടല്ലാതെയോ മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന്	൪൦
	൩-ാം ക്ലാസ്സ് — ഇലക്ട്രിസിറ്റി, ആവിശക്തി മുതലായ യാതൊരു ശക്തിയും ഉപയോഗിക്കാതെ കൈ	

നമ്പർ	ലൈസൻസിന്റെ പട്ടിക	ഇങ്ങിനാൽ അടയ്ക്കേണ്ട ഫീസ് രൂ
	വല കൊണ്ടുമാത്രം മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന്	൫൨
	(൨) (എ) മഞ്ഞിൻ കട്ടി—ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയോ, യന്ത്രശക്തിയോ ഉപയോഗിച്ചാൽ	൧൫
	(൨) (ബി) മഞ്ഞിൻകട്ടിയോ, ഐസ്ക്രീം, മാൾട്ടഡ് മിൽക്ക്, ഐസ് ഫ്രൂട്ട്, ഐസ്ക്രീം മുതലായ ഐസ് കൊണ്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളോ, റിഫ്രിജറേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്	൫൨
	(൩) ടയർ റിട്രെഡിംഗ് വർക്ക്സ് (tyre retriding)	൨൦
	(൧൦) ആവിയാലോ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചോ നടത്തുന്ന ആൽക്കമ്പനി (Rayons yarn)	൫൦൦൦
	(൧൧) ആവിയാലോ, ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചോ നടത്തുന്ന കടലാസ് നിർമ്മാണക്കമ്പനി (Rayons transparent paper)	൫൦൦൦
	(൧൨) പവ്വർ പ്രെസ്സ് നടത്തുന്നതിന്	൫൫൦൦
	(൧൩) പ്രത്യേകമായി യന്ത്രങ്ങൾ നിരക്കം നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മററു യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ— ഓരോ പന്ത്രണ്ടു കുതിരശക്തിക്കും അംശത്തിനും	൨൫
	പരമാവധി	൨൫൦
൩൮	തീപ്പെട്ടി — ഏതെങ്കിലും രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, അമർത്തുകയോ, വൃത്തിയാക്കുകയോ, തയ്യാറാക്കുകയോ ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക—	
	(എ) കൂടുന്നവയാം ൯ ഗ്രാസ് വരെ ഫീസില്ല	
	൯ ഗ്രാസിനുമേൽ	൫
	(ബി) തീപ്പെട്ടിക്കമ്പനി നടത്തുന്നതിന് (കുടിൽവ്യവസായം ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു)	൨൫൦
൩൯	മാംസം—ഏതെങ്കിലും രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, അമർത്തുകയോ, വൃത്തിയാക്കുകയോ, തയ്യാറാക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുക (മാട്ടിറച്ചി, ആട്ടിറച്ചി, പന്നിയിറച്ചി മുതലായ ഓരോ ഇനത്തിനും പ്രത്യേകം ലൈസൻസ് എടുക്കണം)	൩
൩൫	ലോഹങ്ങൾ—വില്പനക്കായി അടിച്ചു പരത്തുക, ഉടയ്ക്കുക, വാർക്കുക, ആകൃതിപ്പെടുത്തുക മുതലായവ—	
	(൧) സ്വർണ്ണം, വെള്ളി, ചെമ്പ്	൩
	(൨) ഇരുമ്പ്	൫
൩൬	(എ) ഓട്ടുപാത്രങ്ങളും വാർക്കുന്ന തൊഴിൽശാല നടത്തുന്നതിന്	
	൧൦ക്കു താഴെ—പാത്രം, പണിയിൽ കൂടുതലോ ആളുകൾ പണിയുന്ന തൊഴിൽശാല	൩൦
	൨൫ക്കു മുതൽ ൫൦ വരെ ആളുകൾ പണിയുന്ന തൊഴിൽശാല	൫൧
	൩൦ക്കു മുകളിൽ — അതിൽ കുറവ് ആളുകൾ പണിയുന്ന തൊഴിൽശാല	൩
൩൭	മൈനോഗ്രാഫ്—മൈനോഗ്രാഫ് സൈക്ലോസ്റ്റൈൽ, മൈനോഗ്രാമിക്സ് മുതലായവ ശേഖരിക്കുകയോ, അമർത്തുകയോ, വൃത്തിയാക്കുകയോ, തയ്യാറാക്കുകയോ ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക. (ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് ലൈസൻസ് എടുത്താൽ മതിയാകും)	൩
൩൯	മാംസാവശിഷ്ടങ്ങൾ—ഏതെങ്കിലും രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, അമർത്തുകയോ, വൃത്തിയാക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ, തയ്യാറാക്കുകയോ ചെയ്യുക	൩
൩൨	എണ്ണ—	
	ലൈമൻ ഗ്രാസ് ഓയിൽ ടി	൫൨
	ഗ്രീസ്	൩
	അണ്ടിനെയ്യ്	൩
൩൩	(എ) യന്ത്രശക്തി ഉപയോഗിക്കാതെ വീട്ടാവശ്യത്തിനല്ലാതെ, നെല്ല് പുഴുങ്ങുന്നതിന്	൩
	(ബി) ഇലക്ട്രിസിറ്റിയോ, ആവിശക്തിയോ ഉപയോഗിച്ച് നെല്ല് പുഴുങ്ങുന്നതിന്	൨൫
൪൦	(എ) ക്രൂഡ് ഓയിൽ, മൊബിൽ ഓയിൽ, ഡീസൽ എണ്ണ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുക.	
	൨ ഗ്യാലൻവരെ	രൂ. ൫ ണ. ൧൨
	൨ മുതൽ ൨൦ ഗ്യാലൻവരെ	രൂ. ൩ ണ. ൨
	൨൦ മുതൽ ൩൦ ഗ്യാലൻവരെ	രൂ. ൯ ണ. ൪
	൩൦ മുതൽ ൪൦ ഗ്യാലൻവരെ	രൂ. ൻ
	കൂടുതലായി വരുന്ന ഓരോ ൪൦ ഗ്യാലനും അംശത്തിനും	ണ. ൪വീതം
൪൦	(ബി) മണ്ണെണ്ണ—൨൦ ഗ്യാലൻവരെ	രൂ. ൫
	൨൦ മുതൽ ൩൦ ഗ്യാലൻവരെ	രൂ. ൯ ണ. ൪
	൩൦ മുതൽ ൪൦ ഗ്യാലൻവരെ	രൂ. ൻ
	കൂടുതലായിവരുന്ന ഓരോ ൪൦ ഗ്യാലനും അംശത്തിനും ൪ ണ. വീതം.	
൪൫	പിണ്ണ് (കീല്)—ഏതെങ്കിലും രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, അമർത്തുകയോ, വൃത്തിയാക്കുകയോ, തയ്യാറാക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക.	രൂ. ൩
൪൨	റെസിൻ (മരക്കറ) — ചെഞ്ചല്യം ഉൾപ്പെടെ	൩
൪൩	വെടിയുപ്പ്— ടി	൩
൪൪	ചെല്ലാക്ക്— ടി	൩
൪൫	സ്പിരിറ്റ് (തോൽ) — ടി	൨൪
൪൬	സോപ്പ്—ഉണ്ടാക്കുക	൩
൪൭	സ്പിരിറ്റ്—ശേഖരിക്കുകയോ, ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക	൫
൪൨	വയ്ക്കോൽ—വില്പനക്കായി ശേഖരിക്കുക	൩
൪൯	ഗന്ധകം—ശേഖരിക്കുകയോ ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക	൩
൫൦	സുർക്കി— ടി	൩
൫൧	ടലോ—(നാൽക്കാലികളുടെ ഉരുക്കനെയ്യ്) ശേഖരിക്കുകയോ അമർത്തുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, വൃത്തിയാക്കുകയോ, ഉരുക്കുകയോ ചെയ്യുക	൩
൫൨	ടാർ—ശേഖരിക്കുകയോ ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുക	൩
൫൩	പുര മേയുന്ന ഓല മുതലായവ വില്പനക്കായി ശേഖരിക്കുക.	
	൨൫ ക. വരെ സ്ഥലത്തു ശേഖരിക്കുന്നതിന്	൩

നമ്പർ	ലൈസൻസിന്റെ പട്ടിക	ഏറ്റവും കൂടിയാൽ അടയ്ക്കേണ്ട ഫീസ് രൂപ
	൨൫ ച. അടത്തിനു മേൽ സ്ഥലത്തു ശേഖരിക്കുന്നതിന്	൫
൨൭.	ഓട്ടുകമ്പനി നടത്തുന്നതിന്	൩൦
൨൮.	തടി—വില്പനക്കായി ശേഖരിക്കുക ൨൫ ച. വരെയുള്ള സ്ഥലത്തു ശേഖരിക്കുന്നതിന	൩
	൨൫ മുതൽ ൧൦൦ വരെ ജി	൧൦
	൧൦൦ മുതൽ ൨൫൦ വരെ ഡി	൨൫
	൨൫൦ ച. വാര സ്ഥലത്തിൽ കൂടുതൽ	൧൦൦
൨൯.	തുളിൽ തോലം—ഏതെങ്കിലും രീതിയിലെങ്കിലും ശേഖരിക്കുകയോ, പൊതിഞ്ഞുകെട്ടുകയോ, അമർത്തുകയോ വൃത്തിയാക്കുകയോ, തയാറാക്കുകയോ ഉണ്ടാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചായം പിടിപ്പിക്കയോ ചെയ്യുക	൫
൨൯.	കയർ ചായംമുക്കുക (൫൦൦൦ ൨൨൦ ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളവർ ഇതിനു ലൈസൻസ് എടുക്കേണ്ടതില്ല.)	൫
൨൨.	ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയോ, ശുദ്ധമാക്കുകയോ ചെയ്യുക. (ഇലക്ട്രിക്ക് പവ്വറോ മററു യന്ത്രമോ ഉപയോഗിക്കാതെ	൫
൨൩.	ക്ഷൌരസ്ഥലം നടത്തുക—	
	൧-ാം ക്ലാസ്സ്	൩
	൨-ാം ക്ലാസ്സ്	൨ ൯
൩൦.	൨൦ൽ കൂടുതൽ എരുമകളെയോ, ൫ൽ കൂടുതൽ കാലപ്പശുക്കളെയോ ൫ പന്നികളെയോ വളർത്തുന്നതിന്	൬ ൨
൩൧.	അലക്കുകമ്പനി നടത്തുന്നതിന്	൬ ൧൯ ൨
൩൨.	ഹോട്ടൽ നടത്തുന്നതിന്—	
	എ ക്ലാസ്സ്	൬ ൨൦
	ബി ക്ലാസ്സ്	൧൦
	സി ക്ലാസ്സ്	൩
൩൩.	കാപ്പിക്കടയോ ചായക്കടയോ നടത്തുന്നതിന്—	
	എ ക്ലാസ്സ്	൧൨
	ബി ക്ലാസ്സ്	൬
	സി ക്ലാസ്സ്	൧
൩൪.	ഹോട്ടൽ ആൻഡ് ററീ ഷാപ്പ്	
	എ ക്ലാസ്സ്	൨൮
	ബി ക്ലാസ്സ്	൧൫
	സി ക്ലാസ്സ്	൪
൩൫ (എ)	താൽക്കാലികമായി നടത്തുന്ന ചായക്കടയും ഹോട്ടലുകളും (ഒരു കലണ്ടർമാസത്തേയ്ക്കോ അതിൽ കുറഞ്ഞ കാലത്തേയ്ക്കോ)	൩
	(ബി) താൽക്കാലികമായി ചായക്കടയോ ഹോട്ടലോ തുറിച്ചുനടത്തുന്നതിന് (ഒരു കലണ്ടർമാസത്തേയ്ക്കോ അതിൽ കുറഞ്ഞ കാലത്തേയ്ക്കോ	൨
൩൬.	സർക്കാരിന്റെയോ അംഗീകാരം സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെയോ ഹോസ്റ്റലോ അല്ലാത്ത ഭക്ഷണശാലയോ കിടപ്പുസ്ഥലമോ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്—	
	എ ക്ലാസ്സ്	൧൨
	ബി ക്ലാസ്സ്	൬
൩൭.	റിഫ്രെഷ്മെൻറ് സ്റ്റാളോ കൻറീനോ നടത്തുന്നതിന്	൨൪

ഡിസ്ട്രിക്ട് മുനിസിപ്പാലിററീസ് ആക്ട് ൧൧ ൧൯-ലെ XXIII-ാം ആക്ട് ൧൯൩ (൧), ൧൯൫ (൧), ൧൯൬

വകുപ്പ്	ഉദ്ദേശ്യ വിവരം	ലൈസൻസ് ഫീസ്
	(൨) ൧൯൬ (൩), ൧൯൯, ൨൦൯, ൨൧൫, ൨൧൦ (ബി) ൨൧൨ (ഇ) ൨൧൪, ൨൧൫, ൨൧൬ എന്നി വകുപ്പുകൾപ്രകാരം ഈടാക്കേണ്ടതായ ലൈസൻസ് ഫീസ് വിവരം.	
൧൯൩	(൧) പൊതുതെരുവിലേക്ക് ഇറക്കിയോ വാതിലോ, ഗെയ്റേറാ തുറക്കുന്നതിനെയും മറ്റും ഒരു ഇനത്തിന്	൬ ൨
൧൯൫.	(൧) വരാന്തയോ, ബാൽക്കണിയോ, തട്ടികയോ പുറമ്പോക്കിൽ തള്ളിനിൽക്കത്തക്കവിധം വയ്ക്കുന്നതിന്	
	(എ) നിലത്തുകാലുന്നിയതിന്—൨൦ ച. അടി സ്ഥലത്തിനോ അതിന്റെ അംശത്തിനോ ഒരുവർഷത്തേക്ക്	൫ ൧
	(ബി) നിലത്ത് കാലൂന്നാത്തതു—൨൦ ച. അടി സ്ഥലത്തിനോ അതിന്റെ അംശത്തിനോ ഒരുവർഷത്തേക്ക്	൬ ൨
൧൯൬.	(൨) താഴ്ക്കോടിരാവശ്യം പ്രമാണിച്ച് പുറമ്പോക്കുസ്ഥലത്ത്, താൽക്കാലിക പന്തൽ ഇടുന്നതിന്—൧൦൦ ച. അടിക്കോ, അംശത്തിനോ ദിവസം ൧-ക്ക്	൬ ൧
	N. B. ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ അനുവാദം നൽകുന്നതല്ല. പൊതു ആരാധനാലയങ്ങളും വക ഘോഷയാത്രകൾക്കും, സ്റ്റേററ് ഘോഷയാത്രകൾക്കും പന്തൽ ഇടുന്നതിന് ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതല്ല.	
൧൯൬.	(൨) ചെല്ലമോ മറോ തടി പുറമ്പോക്കിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്—തടി ൧-ക്ക് ദിവസം ൧-ക്ക്	൬ ൧
	ടി വിറക് പുറമ്പോക്കിൽ ശേഖരിച്ചാൽ ടൺ ൧-ക്ക് ദിവസം ൧-ക്ക്	൬ ൧
൧൯൯.	(൩) പുറമ്പോക്കുസ്ഥലത്ത് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നതിന് — ൧൦൦ ച. അടി സ്ഥലത്തിനോ അംശത്തിനോ ദിവസം ൧-ക്ക്	൬ ൪
	ബി പുറമ്പോക്ക സ്ഥലത്ത് രൂപകൽപ്പം സ്റ്റാൾവെയ്ക്കുന്നതിന്—൪൦ ച. അടി സ്ഥലത്തിന് ദിവസം ൧-ക്ക്	൬ ൪
൧൯൯.	കെട്ടിടം പണിയുകയോ പൊളിക്കുകയോ, സ്ഥിതി വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നതിന്റെ സാമഗ്രികൾ, മറയും വേലിയും പുറമ്പോക്ക സ്ഥലത്തുവച്ചു കെട്ടുന്നതിന്—൧൦൦ ച. അടി സ്ഥലത്തിനോ, അംശത്തിനോ ദിവസം ൧-ക്ക്	൬ ൨
൨൦൯.	കടിൽ അല്ലാത്ത കെട്ടിടം പണിയുന്നതിനോ, പൊളിച്ചു പണിയുന്നതിനോ—(൧) ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ളോർ ൪൦൦ ച. അടിക്കോ അംശത്തിനോ	൬ ൧ വീതം
	(൨) മാളികയാണെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ളോറിന് മേൽ പിടിച്ചു നിരക്കിനും പുറമെ, ഓരോ നിലയ്ക്ക് ൪൦൦ ച. അടിക്കും അതിന്റെ ഭാഗത്തിനും ൨ രൂപാ വീതവും, കൂടുതലായി പണിയുന്ന ഓരോ നിലയ്ക്കും മുൻ ഉറപ്പുകൾക്കു പുറമെ, ൪൦൦ ച. അടിക്ക് അംശത്തിനും	൬ ൩ വീതവും

വകുപ്പ്	ഉദ്ദേശ്യവിവരം	ലൈസൻസ് ഫീസ്
൨൦൯.	പ്രൈവററ് കശാപ്പുശാലക്ക്— ആണ്ടിനാൽ	രൂ. ൫
൨൧൦.	(ബി) കയററിറക്കുന്നതിന്— ആണ്ടിനാൽ	രൂ. ൨൫
൨൧൪.	പ്രൈവററ് മാർക്കററ് നടത്തുന്നതിന്— ൫൦ സെൻറ വരെ സ്ഥലത്തിന് രൂപ ൨൫, ൫൦ സെൻറ മുതൽ ൨ ഏക്കർവരെ സ്ഥലത്തിന് രൂപ ൫൦—എന്നാൽ ടി മാർക്കററിൽ നിന്നും മുൻകൊല്ലം ആകെ പിരിഞ്ഞുകിട്ടിയ തുകയുടെ ൨൫%-ൽ കൂടുതൽ ലൈസൻസ് ഫീസായി ഈടാക്കാവുന്നതല്ല.	
൨൧൮.	കശാപ്പു ജോലി നടത്തുന്നതിന് ആണ്ടിനാൽ	രൂ. ൨
൨൧൩.	പ്രൈവററ് വാണിഭപ്പുര നടത്തുന്നതിന് ൨൦൦ ച. അടി സ്ഥലത്തിനോ അംശത്തിനോ ൩ രൂപാ വീതം, പരമാവധി (ആണ്ടിനാൽ)	രൂ. ൩൦൦
൨൧൭.	(൧) (ഇ) ബ്രോക്കർ ലൈസൻസ്. പൊതുവിൽ വ്യാപാരത്തിന (ആണ്ടിനാൽ)	രൂ. ൨൦

മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിൽ, പെരുമ്പാവൂർ. ൨൦-൭-൫൪.

എം. വി. ദേവസ്സി, കമ്മീഷണർ.

ഇരിങ്ങാലക്കുട മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലിൻെറ ൧൧൨൯ ഏപ്രിൽ ൭-ാംനു കൂടിയ യോഗനടപടിയുടെ ചുരുക്കം.

ചെയർമാനും ൧൨ സാമാജികന്മാരും കമ്മീഷണരും ഹാജരുണ്ടായിരുന്നു.

൧. ഗവണ്മെൻറ കല്പനകൾ വായിച്ചു.

൨. മെമ്പർമാർ പി. രാമൻ നമ്പ്യാരേയും കൌൺസിലറായിരുന്ന ജി. കെ. ദേവസ്സി വൈദ്യരേയും നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ചു പ്രമേയം പാസ്സാക്കി.

൩. ലൈസൻസ് ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതിന ഏപ്രിൽ ൧-ാംനു മുതൽ ൩൦ ദിവസത്തെ ഗ്രേസ് ഡേയിസ് അനുവദിക്കേണ്ടതാണെന്നു പ്രമേയം പാസ്സാക്കി.

൪. റോഡു കൺസ്ട്രക്ഷൻ പണിക്ക മുനിസിപ്പാലിററിക്കു ൨ ലക്ഷത്തിൽപരം ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പുതിയ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തിൻെറ പരിധിയിൽ വരുന്നതിനു മുമ്പ് കൊച്ചി ഗവണ്മെൻറ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്ന വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചു ൪ ലക്ഷം പലിശക്ക് കടം അനുവദിക്കേണ്ടതാണെന്നു പ്രമേയം പാസ്സാക്കി.

൫. XXV നമ്പർ ൧-ാം നമ്പർ സ്ഥലത്തുള്ള ഫൗളവർ മില്ലും മറ്റും VII ൨൭൭-ാം നമ്പർ സ്ഥലത്തേക്കു മാററി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന അനുവദിച്ചു.

൬. ൧൯൫൪-ൽ യങ്ങ്മെൻസ് ഡ്രാമാററിക് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻറ് നടത്തിയ ഡ്രാമയെ വിനോദനികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതിന നിശ്ചയിച്ചു.

൭. റെയിൽവെ ക്രോസ്സു മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ലൈററിൻ പണി കഴിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തെപ്പററി പിന്നീട് ആലോചിക്കേണ്ടതില്ലെന്നു നിശ്ചയിച്ചു.

൮. ഇരിങ്ങാലക്കുട റെയിൽവെ സ്റ്റേഷനടുത്തുള്ള റെയിൽവെ ഗേററ് വണ്ടിപോയതിനുശേഷം തുറക്കാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അസൌകര്യം നീക്കുന്നതിന റെയിൽവെ ഗേററ് തുറക്കുന്നതിന റെയിൽവെ അധികാരികളോടു ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന പ്രമേയം പാസ്സാക്കി.

൯. തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി അഗ്രിക്കൾച്ചറൽ മാർക്കററ്സ് ബില്ലിനെപ്പററി ആലോചിച്ചു റിപ്പോർട്ടു ചെയ്യുന്നതിന ഒരു സബ്കമ്മിററിയെ നിശ്ചയിച്ചു.

൧൦. നിലവിലുള്ള നിയമാവലികളിലെ XXVI ൨൧൭-ാം നമ്പർ സ്ഥലത്തിന മുൻഭാഗം കററ്‌സ്റ്റോൺ ഇടുന്നതിന അനുവദിച്ചു.

൧൧. ൧൯൫൩-൫൪-ലെ പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേററും ൧൯൫൪-൫൫-ലെ ബഡ്ജററ് എസ്റ്റിമേററും ൩-൪-൫൪-ലെ ഫിനാൻസ് കമ്മിററിയുടെ റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ചുള്ള ഭേദഗതികളോടു കൂടി പാസ്സാക്കി.

൧൨. (എ) മുൻ കൊല്ലങ്ങളിലെ ഇപ്പോഴും ബാക്കി നില്ക്കുന്ന താമസംവിനാ പരിശോധിച്ചു ഏതിലെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നതായ അക്യൂസിഷൻസ് ഗവണ്മെൻറിൻെറ സ്പെഷ്യൽ ലാൻറ് അക്വിസിഷൻ നിയമത്തിൻെറ പരിധിയിൽപ്പെടുത്തി ടി നിയമത്തിലെ അർജൻസി ക്ലാസ്സ് പ്രകാരം ഭൂമിയെടുപ്പു നടത്തേണ്ടതാണെന്നു പ്രമേയം പാസ്സാക്കി.

(ബി) കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റോഡുകൾ കഴിച്ചു, ഉള്ള റോഡുകൾ സെററിൽമെൻറ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും അതിനായി പകുതി സംഖ്യ ഗ്രാൻറായും പകുതി കടമായും ടി കടം ൨൦ കൊല്ലംകൊണ്ടു മടക്കി കൊടുക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ൨൦ ലക്ഷം ഉറപ്പിക്കുകയും അനുവദിക്കുന്നതിന ഗവണ്മെൻറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടു പ്രമേയം പാസ്സാക്കി.

(സി) മുനിസിപ്പൽ നിയമങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ടു പ്രൊഫഷൻ ടാക്സ് ഫീസുകളുടെ സ്ലാബുകൾ ഗവണ്മെൻറ് ഭേദഗതി ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നു പ്രമേയം പാസ്സാക്കി.

(ഡി) ബഡ്ജററിലെ ചിലവ് ഇനങ്ങളിൽ നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ള സംഖ്യ കഴിച്ചു ബാക്കി വരുന്ന സംഖ്യ വാർഡു കൌൺസിലറന്മാരുടെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചു പണികൾ നടത്തുന്നതിനായി സമമായി ഭാഗിക്കേണ്ടതാണെന്നും അങ്ങിനെ ഭാഗിക്കുമ്പോൾ ൧൯൫൩-൫൪-ൽ ബഡ്ജററിൽ കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളതിനു പുറമെ പ്രത്യേക പണികൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ചിലവു സംഖ്യ അതാതു വാർഡുകളുടെ വീതത്തിൽ കുറവുചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും പ്രമേയം പാസ്സാക്കി.

(ഇ) ഫയർ ഫൈററിംഗ് സർവ്വീസിനെ നിലനിർത്തേണ്ടതു ഗവണ്മെൻറിൻെറ ചുമതലയിൽപ്പെട്ടതാകകൊണ്ടും മുനിസിപ്പാലിററിയുടെ സാമ്പത്തികസ്ഥിതി ഫയർ ഫൈററിംഗ് ചാർജ്ജ് കൊടുക്കുന്നതിന അനുവദിക്കായ്കയാലും ഗവണ്മെൻറിൻെറ ഫയർ ഫൈററിംഗ് ചാർജ്ജ് മുനിസിപ്പാലിററി കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്ന ഉത്തരവു പുനഃപരിശോധന ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നു പ്രമേയം പാസ്സാക്കി.

(എഫ്) IV-ാം വാർഡിലുള്ള കുളം അടി മുതൽ കല്ലുകെട്ടുന്നതിന ൫൦൦൦ ക. ബഡ്ജററിൽ വകകൊള്ളിക്കണമെന്ന പ്രമേയം ഭൂരിപക്ഷാഭിപ്രായപ്രകാരം തള്ളി.

കെ. ബാലകൃഷ്ണമേനോൻ,
ചെയർമെൻ.

ഇരിങ്ങാലക്കുട മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലിൻെറ ൧൧൨൯ ഏപ്രിൽ ൨൮-ാംനു കൂടിയ യോഗനടപടിയുടെ ചുരുക്കം.

വൈസ് ചെയർമാനും ൧൨ സാമാജികന്മാരും കമ്മീഷണരും ഹാജരുണ്ടായിരുന്നു.

൧. ഗവണ്മെൻറുത്തരവുകൾ വായിച്ചു.

൨. വിവിധ കമ്മിററികളിലേക്കു പുതിയതായി അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

൩. പുതിയതായി രണ്ടു ശിപായിമാരെ നിയമിക്കുന്ന കാര്യം നീട്ടിവെച്ചു.

൪. ഠൌൺ ഹാൾ മാർക്കററിലെ ൫൦-ാം നമ്പർ മുറിയിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്നതിന മാസം ൧ൽ ൧൨-൮-൦ വാടകക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന നിശ്ചയിച്ചു.

൬. അരണാട്ടുകര റോഡിൽ പൈപ്പു നീട്ടുന്നതിനായുള്ള ഹർജി തള്ളി.

൭. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിക്ക് ചന്ദ്രമോഹോളി ഗേൾ ഹൈസ്കൂളിന്റെ മുൻവശത്തേക്ക് പൈപ്പു നീട്ടുന്നതിന് നിവൃത്തിയില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു.

൮. നമ്പൂതിരി വിദ്യാലയത്തിനു മുമ്പിൽ ഹൈഡ്രന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യം നീട്ടി.

൯. ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ഇടവഴി വീതി കൂട്ടുന്നതിനുള്ള അക്വിസിഷൻ ചാർജ്ജസ് അനുവദിച്ചു.

൰. നാലടി നിയമത്തിനെതിരായി പണികഴിപ്പിച്ച X ൧൨൩-ാം നമ്പർ കെട്ടിടം നിരത്തിനു കൊടുക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.

൧൧. പബ്ലിക്ക് വർക്സ് മേസ്തിരിയുടെ തസ്തിക മാറേണ്ടതില്ലെന്നും മേസ്തിരിയുടെ ഒഴിവിൽ നിയമനത്തിനായുള്ള ഹർജി പിന്നീട് ആലോചിക്കാമെന്നും വെച്ചു.

൧൨. മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ ബസ്‌ഷെഡ് നിർമ്മിക്കാൻ റെഫർ ചെയ്തു.

൧൩. ൧൯൫൩ മെയ് ൩൦-ാം തീയതി കോടതിയിൽ വെച്ച് എൻടർടൈൻമെന്റ് നടത്തിയവരുടെ പക്കൽനിന്നും കൂടുതൽ വാങ്ങിയ സംഖ്യയിൽനിന്നും ൧൦൦ കഴിച്ച് ബാക്കിസംഖ്യ മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ചു.

൧൪. സ്പോർട്ട്സ് ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം ... പക്കൽ നിന്നും വിനോദ നികുതി ... കൂടുതൽ വാങ്ങിയ സംഖ്യയിൽനിന്ന് ൧൩൩-൧൨ മടക്കി കൊടുക്കുന്നതിന് അനുവദിച്ചു.

൧൫. കൊക്കാല മാർക്കറ്റിന്റെ ചുറ്റും മതിൽകെട്ടുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള കമ്മീഷണരുടെ ൧൯൫൪ മാർച്ച് ൯-ാം തീയതി നോട്ട് അംഗീകരിച്ചു.

൧൬. ൩൧-൧-൫൪-ൽ ടൌൺഹാളിൽ വെച്ച് നടത്തിയ എന്റർടൈൻമെന്റിനെ വിനോദ നികുതിയിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.

൧൭. XIII ൧൯-ാം നമ്പർ സ്ഥലത്ത് മോട്ടോർ ഷെഡ് വെക്കുന്നതിന് അനുവാദം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യത്തെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്നതിന് ഒരു സബ് കമ്മറ്റിയെ ഏൽപ്പിച്ചു.

൧൮. നിലവിലുള്ള നിബന്ധനകളിന്മേൽ XXV/൧൨-ാം നമ്പർ സ്ഥലത്തിനു മുൻവശം ഒരു ടെംപററി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇടുന്നതിനു അനുവദിച്ചു.

൧൯. XXX ൭, ൯ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളുടെ മുൻവശം കവർ സ്ലാബ് ഇടുന്നതിന് അനുവാദം കൊടുത്തത് അംഗീകരിച്ചു.

൨൦. ൧൯൫൪ ഏപ്രിൽ ... മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലറെ നിയമിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് വെച്ചു.

൨൧. ൧൯൫൪-ലെ ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡറുടെ നിയമോപദേശം വായിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കലാപ സംബന്ധമായി ഭാരവാഹികളുടെ പേരിൽ മേൽനടപടികൾ എടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു.

൨൨. (എ) ൧൯൫൪-ലെ വർക്സ് കമ്മറ്റി റിപ്പോർട്ട് നീട്ടി.

(ബി) ൧൯൫൪-ലെ എലക്ഷൻ കമ്മറ്റിയിലെ രണ്ട് റിപ്പോർട്ടുകളും ഒഴിച്ചു മറ്റെല്ലാ റിപ്പോർട്ടുകളും അംഗീകരിച്ചു.

൨൩. കോളേജുകളിലേക്കും മറ്റും പൈപ്പു നീട്ടുന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രമേയം ചർച്ച ചെയ്യാതിരുന്നതിനാൽ ആലോചന നീട്ടി.

൨൪. വിനോദനികുതി ഒഴിവാക്കി കിട്ടുന്നതിനായുള്ള ബ്ലൈൻഡ് അസോസിയേഷന്റെ ഹർജി തള്ളി.

൨൫. ഒരു പ്രത്യേക കാര്യമായി പരിഗണിച്ചു തെക്കിനിക്കാട് മൈതാനത്തിൽ ... സർക്കസിന് ... അനുവദിച്ചു.

൨൬. ... റോഡ് ഫുട്ട്പാത്തുകളിൽ ... നടത്താനായുള്ള ... ഉടമസ്ഥരെ

അടെ ഹർജി സ്വീകാര്യമല്ലെന്നും എന്നാൽ ലൈസൻസിന്റെ കാലാവധി ൧൯൫൪ വരെ നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു.

൨൭. കേരളവർമ്മ കോളേജിൽ കെട്ടിടം പണി കഴിപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നുള്ള ദേവസ്വം സിക്രട്ടറിയുടെ ൧൯൫൪-ലെ എഴുത്തിനെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുന്ന കാര്യം നീട്ടി.

൨൮. ഡോക്ടർ പി. കെ. ... ഷിസറുടെ തസ്തികയിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കിയതിനെ പറ്റിയും പുതിയതായി ചാർജ്ജെടുത്തിരിക്കുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള ... ചാർജ്ജുകാലത്തെ ശമ്പളം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യത്തെപ്പറ്റിയുമുള്ള കമ്മീഷണരുടെ ൧൯൫൪ ഏപ്രിൽ ൭-ാം തീയതി നോട്ട് അംഗീകരിച്ചു.

സി. ടി. കുട്ടൻ,
വൈസ് ചെയർമാൻ.

പകർപ്പ്.

തൃശ്ശിവപേരൂർ മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലിന്റെ ൧൯-൪-൧൯൫൪-ൽ കൂടിയ യോഗ നടപടിയുടെ ചുരുക്കം.

വൈസ് ചെയർമാനും ൨൧ സാമാജികന്മാരും ഹാജരുണ്ടായിരുന്നു.

(൧) ഗവൺമെന്റ് കല്പനകൾ വായിച്ചു.

(൨) മുനിസിപ്പൽ സർവ്വീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ മരിച്ച ഓവർസീയർ ശ്രീ സി. കൊച്ചുണ്ണി മേനോന്റെ അവകാശികൾക്ക് നിയമപ്രകാരമുള്ള ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കൊടുക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.

(൩) സ്കാവഞ്ചേർസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പണികളെ സംബന്ധിച്ച നിയമോപദേശം എടുന്നതിനും മറ്റും ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർക്ക് ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം നീട്ടിവെച്ചു.

(൪) ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളിന്മേൽ ബോർഡ് വെയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ലീസ് എഗ്രിമെന്റ് കാൻസൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം സംബന്ധിച്ച് ഗവൺമെന്റ് പ്ലീഡർക്ക് ഫീസ് ൧൫ ക. അനുവദിച്ചു. ലീസ് എഗ്രിമെന്റ് കാൻസൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ആലോചന നീട്ടിവെച്ചു.

(൫) അനധികൃതമായി ദേവസ്വക്കാർ കെട്ടിടംപണി കഴിപ്പിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച നിയമോപദേശം എടുത്തതിനു അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന് ഫീസ് ക. ൫൦/- അനുവദിച്ചു.

(൬) XXII/൧൩-ാം നമ്പർ സ്ഥലത്ത് ഒരു ... പി. മോട്ടോർ വെയ്ക്കുന്നതിനു അനുവദിച്ചു.

(൭) XIII ൯൧൯-ാം നമ്പർ സ്ഥലത്ത് ... നടത്തിയതിന് അനുവാദം കൊടുത്തത് അംഗീകരിച്ചു.

(൮) XVIII ൨൩-ാം നമ്പർ സ്ഥലത്ത് ഒരു ൧൦ എച്ച്. പി. മോട്ടോർ വെയ്ക്കുന്നതിന് അനുവദിച്ചു.

(൯) കമ്മീഷണരും ചെയർമാനും ... കൗൺസിലർമാരും തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയതിന്റെ ... അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം നീട്ടിവെച്ചു.

(൧൦) IX/൨൧൯-ാം നമ്പർ സ്ഥലത്തുള്ള ... പൊളിച്ചു നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപ്പീൽ ഹർജി നീട്ടിവെച്ചു.

(൧൧) ൪ അടി നിയമത്തിൽനിന്നും ഒഴിവാക്കി XV/൨ ...-ാം നമ്പർ സ്ഥലത്ത് കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന് അനുവദിച്ചു.

(൧൨) ഓവർസീയരുടെ നിയമന ... ആലോചിച്ച് ... ചെയർമാനും കൂടി ആലോചിച്ച് ... തീരുമാനിച്ചു.

(൧൩) ... ൧൯൫ ... പത്ത് ...

ക്കെട്ടുപ്പറിയുള്ള കൗൺസിലർമാരുടെ റിപ്പോർട്ടും ചെയർമാൻറയും കമ്മീഷണറുടെയും സ്ഥലം പരിശോധിച്ച റിപ്പോർട്ടു കിട്ടുവാൻ നീട്ടിവെച്ചു.

(൧൮) VIII. ൧൨൩-ാം നമ്പർ സ്ഥലം ... മുൻവശം പുറമ്പോക്കു സ്ഥലം ഉപയോഗിച്ചതിന് ക. ൧. ൩. ൦ പിഴ വസൂലാക്കുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചു.

(൧൯) നിലവിലുള്ള നിബന്ധനകളിന്മേൽ XXV/൧൩-ാം നമ്പർ സ്ഥലം ... ട്ടിരിക്കുന്ന ചുറ്റുമുള്ള ... കൊടുക്കുന്നതിനു നിശ്ചയിച്ചു.

(൨൦) റയിൽവേ ലെവൽ ക്രോസിംഗ് മെയിൻറോഡിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കരാറ് ഭേദഗതി ചെയ്യേണ്ടകാര്യം നീട്ടിവെച്ചു.

കെ. ബാലകൃഷ്ണമേനോൻ,
ചെയർമാൻ.

പരസ്യം.

ചിറ്റൂർ തത്തമംഗലം മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലിൻെറ ൧൧൨൮ ഏപ്രിൽമാസം ൮-ാം-തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം ൫ മണിക്ക് കൌൺസിൽ ഹാളിൽ വച്ചു സമ്മേളിച്ച സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി യോഗത്തിലെ നടപടി ച്ചുരുക്കം.

ചെയർമാനും, ൧൧ സാമാജികന്മാരും, കമ്മീഷണരും ഹാജരുണ്ടായിരുന്നു.

I. ചിറ്റൂർ ചന്തപ്പുരയിൽ മാർക്കറ്റിൻെറ കന്നുകാലി വണ്ടികൾ നിർത്തുന്നതിനായി ഒരു പുര പണിയേണ്ടതാണെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം ... കൌൺസിലിലേയ്ക്കു ഒരു റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനു കമ്മീഷണരെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.

II. ചിറ്റൂർ അണക്കെട്ടിയിൽക്കൂടി പോകുന്ന ഇറിഗേഷൻ ചാലിൽ അഴുക്കു വെള്ളം കെട്ടിനിൽക്കുന്നതുമൂലമുള്ള ഉപദ്രവനിവാരണത്തിനായി ഗവൺമെൻറിലേയ്ക്ക് എഴുതി അയപ്പാൻ തീരുമാനിച്ചു.

III. ചിറ്റൂർ ബോയ്സ്സ്കൂളിനു സമീപം റോഡരുകിൽ നിൽക്കുന്ന ഉണങ്ങ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു നീക്കംചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

IV. എക്സ്-ചെയർമാൻ ശ്രീ ... അമ്പാട്ട് ഇട്ടുണ്ണിമേനോൻെറ ഛായാപടം കൌൺസിൽ ഹാളിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുന്നതിൻെറ ചെലവ് ൨൫ ക. അനുവദിച്ചു.

V. ഇൻഡ്യയിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫെഡറേഷൻെറ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ജർണലിനു വരിക്കാരായി ചേരുന്നതിനു അനുവദിച്ചു.

VI. ചിറ്റൂർ മാർക്കറ്റിൽ കശാപ്പുശാലയ്ക്കു സമീപം കപ്പവണ്ടികൾ നിർത്തുന്നതിനായി ഒരു പുര പണിയുന്നകാര്യം ൧-ാം നമ്പർ റസല്യൂഷൻ കാര്യം തീരുമാനിച്ചശേഷം ... ചന്തയ്ക്കുടുക്കുന്നതിനും, പുതിയതായി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള റെയിൽവേ ... പൈപ്പിൽനിന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്കു വെള്ളം എടുക്കുന്നതിനു സൌകര്യപ്പെടുന്ന ... പൂട്ടിയിടാതിരിക്കുന്നതിനും തീരുമാനിച്ചു.

VII. അമ്പാട്ട് പാളയം ജംഗ്ഷനിൽ ഇപ്പോഴുള്ള പെട്ടി പാലിക മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു അനുവദിച്ചു.

VIII. കല്ലഞ്ചിറ റോഡിൽ സർവ്വെ ൪൭൫-ൽ ഒരു പീടിക ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു അനുവദിച്ചു.

IX. എസ്. ൧൨൩/൫൨-ാം നമ്പർ ഫയൽ പ്രകാരമുള്ള കണ്ട്രാക്ട് അംഗീകരിച്ചു.

X. ചിറ്റൂർ മുസ്ലീം പള്ളിയുടെ മുൻവശത്തു പുറമ്പോക്കിലേയ്ക്കു തള്ളിനിൽക്കുന്ന കുരിശുകളും ... നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവ റിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കയ്യേറ്റം നീക്കംചെയ്യേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിച്ചു.

XI. ... ൪ ... ൧/൫൪-ാം നമ്പർ ഫയൽ പ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷ അനുവദിച്ചു.

XII. അണിക്കോട്ട് ബസ്സ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ൧൧൨൮-൨൯ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറിൽ നിന്നും പിരിവ് നടത്തുന്നതിനു തീരുമാനിച്ചു.

XIII. അജണ്ടയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള ഗവണ്മെൻറ് ഉത്തരവുകൾ വായിച്ചു റിക്കാർഡാക്കി.

XIV. മുസ്ലീംപള്ളിക്കാടിലേയ്ക്കു റോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനു പുതിയതായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ അംഗീകരിച്ചു.

ചെറുമ്പാല നാരായണമേനോൻ,
ചെയർമാൻ.

പറവൂർ മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിൽ

൧൧൨൮ മാർച്ച് ൨൬-ാം-വ്യാഴാഴ്ച, വൈകുന്നേരം ൫ മണിക്ക് മുനിസിപ്പൽ ഹാളിൽ കൂടിയ യോഗത്തിലെ നടപടികൾ—

ഹാജർ:—

ശ്രീ. കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻനായർ, ചെയർമാൻ.
,, ഇ. കെ. അബ്രഹാം
,, എം. സി. പൌലോസ്
,, റ്റി. പി. ചാക്കോ
,, കെ. കെ. വർഗ്ഗീസ്
,, ആർ. പുരുഷോത്തമൻപിള്ള
,, എം. കെ. പത്മനാഭപിള്ള
,, എച്ച്. സഹസ്രനാമയ്യർ
,, എം. കെ. ഗോപാലൻ
,, സി. രാമചന്ദ്രൻ
,, പി. കെ. ശിവരാമപിള്ള
,, കെ. ജി. പത്മനാഭമേനോൻ
കമ്മീഷണർ

I. (൧) ൧൧൨൮-൨൯-ൽ കൌൺസിൽവക മത്സ്യച്ചന്തയിൽനിന്നും ഫീസു പിരിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ലേലം ചെയ്തു കൂടുതൽ വിളിച്ച ശ്രീ. ... ൩൧൧൦ രൂപയ്ക്കു സ്ഥിരപ്പെടുത്തി.

(൨) ൧൧൨൮-൨൯-ൽ സസ്യച്ചന്തയിൽ നിന്നും ഫീസു പിരിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ലേലം ചെയ്തു കൂടുതൽ വിളിച്ച ശ്രീ. ... ൧൫൨൫ രൂപയ്ക്കു സ്ഥിരപ്പെടുത്തി.

II. പറവൂർ ആശുപത്രിയിൽ എക്സ്റേ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ... പറവൂർ റോട്ടറി ക്ലബ്ബിൽനിന്നും ൩൦-൧-൧൯൫൩-ൽ പാസ്സാക്കിയ പ്രമേയസഹിതം സെക്രട്ടറി അയച്ചിട്ടുള്ള ൨൫-൨-൧൯൫൩-ലെ എഴുത്തും ൨൫-൨-൧൯൫൩-ലെ എഴുത്തോടുകൂടി സെക്രട്ടറി അയച്ചുതന്നിട്ടുള്ള റോട്ടറിക്ലബ്ബിൻെറ വരവുചെലവു കണക്കും വായിച്ചു.

റോട്ടറിക്ലബ്ബിൻെറ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള പൊതുജനോപകാരപ്രദമായ ഈ സംരംഭത്തിന് സഹായകമായി മുനിസിപ്പൽ ഫണ്ടിൽനിന്നും ൧൦൦൦ രൂപാ റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാട്ടുകാർക്ക് എക്സ്റേ സ്ഥാപനം മൂലം ലഭിക്കാവുന്ന ഗുണദോഷങ്ങളെ പരിഗണിച്ചു മാത്രം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ സാമ്പത്തികമായ കഴിവിനെ അനുസരിച്ചു പറവൂർ ആശുപത്രിയിൽ എക്സ്റേ യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേയ്ക്കു ൫൦൦ (അഞ്ഞൂറു) രൂപ ൧൧൨൮-൨൯-ലെ ബഡ്ജറ്റിൽ വകവച്ചു, ഗവണ്മെൻറിൽനിന്നും പ്രത്യേകം അനുവാദം വാങ്ങി റോട്ടറിക്ലബ്ബിനു സംഭാവനയായി കൊടുക്കണമെന്ന് ശ്രീ. റ്റി. പി. ചാക്കോ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ശ്രീ. എം. സി. പൌലോസ് പിൻതാങ്ങി.

ശ്രീ. പി. കെ. ശിവരാമപിള്ള ഈ അഭിപ്രായത്തെ എതിർത്തു.

ശ്രീ. കെ. ജി. പത്മനാഭമേനോൻ ഈ അഭിപ്രായത്തെ ... യോജിച്ചു.

ശ്രീ. ടി. പി. ചാക്കോവിന്റെ അഭിപ്രായം ഭേദഗതി വോട്ടിനിട്ട് കൂടുതൽ അനുകൂലവോട്ടും പ്രതികൂലമായി വോട്ടു ചെയ്യുന്നതിനാൽ പ്രമേയം പാസ്സായി. അജണ്ടായിലെ III-ാം നമ്പർ വിഷയം (ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റിയുടെ റെക്കമെന്റേഷൻസും IV-ാമത്തെ വിഷയം ബഡ്ജറ്റും ചർച്ച ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിൽ ബഡ്ജറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഭാഗം വായിച്ചു താഴെ പറയുന്ന ഭേദഗതികളോടുകൂടി അംഗീകരിച്ചു.

III (൧) ൧൯൫൨-൫൩-ലെ വരവിന്റെയും ചെലവിന്റെയും ഉള്ള റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് വായിച്ചു പാസ്സാക്കി.

വരവിനുള്ള റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് രൂ. ൭൪,൪൦൯

ചെലവിനുള്ള റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് രൂ. ൭൪,൩൪൦.

(൨) ൧൯൫൪-൫൫-ലേയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആൻറിസിപ്പേറ്റഡ് ചർച്ചചെയ്തു.

തക്കൽ അനുസരിച്ച് താഴെ പറയുന്ന ഇനങ്ങളിലെ എസ്റ്റിമേറ്റുകളും അംഗീകരിച്ചു.

		Rs.
1.	Property Tax	22000
2.	Tax on Vehicles	300
3.	Tax on animals	50
4.	Tax on entertainments	6500
5.	Cattle Pounds	300
6.	Conservancy Receipts	500
7.	License fees	3000
8.	Distraint warrant fees	50
9.	Other fees	500
10.	Fines and Compounding fees	600
11.	Sale of materials, Produce of lands	450
12.	Interest on Investment of M. C. funds	330
13.	Miscellaneous—other items	350
14.	Suspense	360
15.	Advances recoverable	350

Deduction on account of Refunds of Revenue Rs. 100.

താഴെ പറയുന്ന ഇനങ്ങളിലെ എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ അതാതിനു നേരെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഭേദപ്പെടുത്തി.

1. Tax on Professions. ൨൦൦൦൦ രൂപാ ൨൦൫൦൦ രൂപയാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

2. Tolls. ൪൦ രൂപാ ൨൦൦ രൂപയാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

3. Tax on advertisement. ൩൦൦ രൂപാ ൩൫൦ രൂപയാക്കി വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

4. Rent on land, houses. ൨൫൦൦ രൂപാ ൨൪൨൦ രൂപയാക്കി കുറച്ചു.

5. Income from markets. ൧൨൦൦൦ രൂപായുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ്, ലേലത്തുകയെ ആസ്പദമാക്കി ൨൧൯൮൫ രൂപയാക്കി കൂട്ടി.

മേൽപറഞ്ഞ വ്യതിയാനങ്ങളോടുകൂടി അടുത്ത കൊല്ലത്തെ Estimate of Receipts (72735) രൂപയായി തന്നെ ഏകകണ്ഠമായി ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ പാസ്സാക്കി.

(iii) 1954-55-ലെ ചിലവിനുള്ള ബഡ്ജറ്റിനെ പ്പറ്റി ചർച്ചചെയ്തു.

I. General Supervision and Collection of Revenue. ഇതിൽ താഴെ കാണുന്ന താഴെപ്പറയുന്ന അലോട്ടുമെന്റുകളും അംഗീകരിച്ചു പാസ്സാക്കി.

		Rs.
Commissioner		2100
Office Establishment		2920
Conveyance allowance		912
Travelling allowance		500
Office Contingencies		1780
Collections of Taxes—Establishment		1293
do.	Allowances	60
do.	Contingencies	400

II. Public works മൈനാൻസ് കമ്മിറ്റി പരിശോധിച്ച് ൧൨,൧൦൦ രൂപയായി കുറച്ചിട്ടുള്ള പി. ഡബ്ല്യു. അലോട്ടുമെന്റു റോട്ടറി ക്ലബ്ബിന് കണ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കാൻ ഉള്ള വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ ഫലമായി ൧൫,൧൦൦ രൂപായായി കൂട്ടി. ഒരോ സബ്ബ് ഹെഡ്ഡിലും താഴെ പറയുന്നതുപോലെ വിഭജിച്ചു ചേർക്കണമെന്ന് ശ്രീ. ഇ. കെ. എബ്രഹാം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ശ്രീ. എം. കെ. പത്മനാഭപിള്ള പിൻതാങ്ങി.

Public works-ന് അട്ടത്തു വർഷത്തിൽ രൂപാ ൧൨,൧൦൦ തന്നെ വേണമെന്നും അലോട്ടുമെന്റു കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ലെന്നും ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിറ്റിൽ കിടപ്പുള്ള സംഖ്യയിൽ നിന്നും റോട്ടറി ക്ലബ്ബിന് കൊടുപ്പാൻ തീരുമാനിച്ച സംഖ്യ കൊടുക്കണമെന്നും ശ്രീ. പി. കെ. ശിവരാമപിള്ള ഒരു ഭേദഗതി അവതരിപ്പിച്ചു. ശ്രീ. കെ. ജി. പത്മനാഭമേനോൻ ഇതിനെ പിൻതാങ്ങി. ഭേദഗതി വോട്ടിനിട്ടു.

നാലുപേർ ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിച്ചും ഏഴുപേർ പ്രതികൂലിച്ചും വോട്ടുചെയ്തു. ശ്രീ. കെ. ജി. പത്മനാഭമേനോൻ പോളും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അനുകൂലിച്ചവർ.

മെസേഴ്സ്:—കെ. ജി. പത്മനാഭമേനോൻ
പി. കെ. ശിവരാമപിള്ള
ആർ. പുരുഷോത്തമൻപിള്ള &
എ. കെ. ഗോപാലൻ

പ്രതികൂലിച്ചവർ.

മെസേഴ്സ്.—ഇ. കെ. എബ്രഹാം
എം. കെ. പത്മനാഭപിള്ള
ടി. പി. ചാക്കോ
സി. രാമചന്ദ്രൻ
ജെ. കെ. ദാസ്
എം. വി. ചെറിയാൻ &
ഷെയ്ക്. സഹസ്രനാമയ്യർ

ഭേദഗതി തള്ളപ്പെട്ടു. പി. ഡബ്ല്യു. അലോട്ടുമെന്റ് ൧൫,൧൦൦ രൂപാ ആക്കണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായം അംഗീകരിച്ചു. ഈ സംഖ്യ താഴെ പറയുന്നതുപോലെ distribute ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു.

1. Original works—

		Rs.
(a)	Communications	4000
(b)	Buildings	2500
(c)	Mis. Pub. Improvements	1500

2. Repairs—

		Rs.
(a)	Communications	1500
(b)	Buildings	3000
(c)	Mis. Pub. Improvements	2000
3. (a)	Establishment	390
(b)	Allowances	60
4.	Tools, plants & other stores	150
	Total	15100

III. Education ഈ ഹെഡിൽ താഴെ അനുസരിച്ചുള്ള താഴെപറയുന്ന അലോട്ടുമെന്റുകളും അംഗീകരിച്ചു പാസ്സാക്കി.

			Rs.
1.	(a)	Libraries Establishment	316
	(b)	do. allowances	108
	(c)	do. Contingensis	1880
		Total	2304

IV. Medical Services, Sanitation etc.

IV. (i) Grants-in-aid to Medical Institutions എന്നതിൽ IV 1 (a) എന്ന നമ്പർ IV 1 (b) Contribution to Rotary club for X-Ray Plant എന്ന പുതിയ ഒരു ഹെഡിൽ റോട്ടറി ക്ലബ്ബിന് കണ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുപ്പാൻ നിശ്ചയിച്ച രൂപാ ൩൦൦൦ കൊള്ളിക്കേണ്ടതാ

ഇത് ടേബിൾ കാഠമിലെ ഹാറിനങ്ങളിലുള്ള താഴെ പറയുന്ന അലോട്ടുമെന്റുകളും സംഖ്യയിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താതെ അംഗീകരിച്ചു.

		Rs.
1.	(a) Grants in aid to Medical Institutions	120
2.	(a) Vaccination Establishment	560
	(c) do. Contingencies	300
3.	(e) Registration of Births & Deaths Contingencies	60
4.	(b) Sanitation, Conservancy Establishment	3529
	(c) do. Allowances	144
	d (i) Contingencies Pay of menials	19452
	(ii) do. other charges	3500
5.	c (i) Private Scavenging Contingencies pay of menials	6000
	(ii) do. other charges	1060
6.	(a) Prevention of Epidemics Establishment	200
	(c) Contingencies	200
7.	(c) Fairs and Festivals Contingencies	50

IV. Medical Services, Sanitation ലെ മൊത്തം അലോട്ടുമെന്റ് ൨൯൨൧൫ രൂപയ്ക്ക് പാസ്സാക്കി.

V. Street lighting and other Muncipal Purposes.

1 c (ii) Other charges ലെ അലോട്ടുമെന്റ് ൫൦൦൦ രൂപാ ൫൦൦ രൂപാ ആക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. താഴെപറയുന്ന മററ ഇനങ്ങളിൽ സംഖ്യാ അലോട്ടുമെന്റ് അംഗീകരിച്ചു.

		Rs.
2.	(c) Markets & Slaughter Houses Contingencies	50
3.	(c) Cattle Pound Contingencies	240
4.	(a) Reward for destruction of rats & dogs	150
	(b) Stationery & Printing	2000
	(c) Books & Periodicals	50
	(d) Compensation for lands	1500
	(e) Reception of Important Personages	100

V. Lighting and other Municipal Purposes ലെ മൊത്തം അലോട്ടുമെന്റ് ൧൦൨൯൦ രൂപയ്ക്ക് പാസ്സാക്കി.

VII. Miscellaneous. ഇതിലേയ്ക്ക് താഴെ പറയുന്ന അലോട്ടുമെന്റുകളും അംഗീകരിച്ചു പാസ്സാക്കി.

		Rs.
1.	(b) Audit Contribution	375
	(c) Contribution towards Hospital fund	2000
2.	(b) Pension Contribution on behalf of the permanent Establishment	1385
3.	(a) Dearness allowance	7654
	(b) Law charges	100
	(c) Rents and Taxes	50
	Total allotment	11564

VIII. Debt ഇതിലേയ്ക്ക് താഴെപറയുന്ന അലോട്ടുമെന്റുകൾ അംഗീകരിച്ചു പാസ്സാക്കി.

		Rs.
1.	Repayment of loans	500
2.	Advances recoverable	300
	Total allotment	800

മേൽപറയപ്പെട്ട ഭേദഗതികളോടു കൂടി അനുസരിച്ച് ൧൯൫൧-൫൨ ലെ ചിലവിനുള്ള ബഡ്ജററ് എസ്റ്റിമേററ് ൪൭൨൦൦ രൂപയ്ക്ക് പാസ്സാക്കി.

തീരുമാനം III

കൌൺസിൽ ഇന്നു പാസ്സാക്കിയ എസ്റ്റിമേററുകൾ അനുസരിച്ച് അടുത്തസാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ൪൭൨൦൦ രൂപാ ചിലവും ൪൭൩൨൦ രൂപാ വരവുമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ച് അടുത്തകൊല്ലം ബഡ്ജററ് ൧൨൦ രൂപയുടെ കമ്മി ബഡ്ജററാണ്. ഈ മുനിസിപ്പാലിററിയിൽ ഗവൺമെന്റ് ചുമത്തുന്ന എല്ലാ നികുതികളും ചുമത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കയാണ്. ഏററവും സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ചിലവുകൾ നിർണ്ണയിച്ചിട്ടും അടുത്തകൊല്ലത്തെ കമ്മിയില്ലാതെ ഒരു ബഡ്ജററ് ഉണ്ടാക്കുവാൻ പ്രയാസമായിരിക്കയാണ്. അതിനാൽ ൧൯൫൧-൫൨-ൽ ൩൦൦൦ രൂപായിൽ കുറയാത്ത ഒരു സംഖ്യ ഗ്രാന്റായി തരുവാൻ ഗവണ്മെന്റിനോട് അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. ഈ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടാകുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ Budget Estimate of Receipts-ൽ ൩൦൦൦ രൂപാ I. (1) Grants from Government എന്ന Headൽ ചേർത്ത് മൊത്തം ൪൭൩൨൦ രൂപയ്ക്ക് അംഗീകാരം വാങ്ങിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ പ്രമേയം ശ്രീ പത്മനാഭമേനോൻ അവതരിപ്പിച്ചു. ശ്രീ സാഹ്യനാഥയ്യർ പിൻതാങ്ങി. ഐകകണ്ഠ്യേന പാസ്സായി.

ശ്രീമാന്മാർ ഇ. കെ. സുബ്രഹ്മണ്യവും കെ. ജി. പത്മനാഭമേനോനും പിരിഞ്ഞു.

തീരുമാനം IV.

൧൯൫൧-൫൨ ൽ ബഡ്ജററിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള പി. ഡബ്ലിയു. അലോട്ടുമെന്റ് താഴെപറയുന്ന വേലകൾക്കായി വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു.

		Rs.
1	Septic tank latrine	850
2	Market Lavatory	1430
3	Tank in Municipal Park	570
4	Three gates for the Municipal Park	1,000
5	Gravelling the road from ചന്തയിൽ അയ്യൻകുളത്തെ to കടപ്പുറം പടിഞ്ഞാറെ gate	1,050
6	Gravelling Balakrishna Menon's lane	1,500
7	Kunnath street drain construction	1,500
8	Construction of a slaughter house	1,850
9	Gravelling the 300 ft. lane from Thonnakavu to Kalikulangara	450
10	Installation of a ½ H. P. Motor and digging well in the Municipal Park	1,300
11	Maintenance works	2,000
12	Installation of a Mercury Vapour light in the Municipal junction	500
13	Construction of a box culvert in the Vaniyakad lane	500
	Total	14,500

തീരുമാനം V

Finance കമ്മററിയുടെ ൨൬-൨-൫൧ ലെ II-ാം നമ്പർ തീരുമാനം വായിച്ചു. Stanes Motors (South India) Limited കമ്പനിക്കാർ അയച്ചിട്ടുള്ള ൨൦-൨-൫൧ ലെ ലെററും വായിച്ചു. അവരുടെ Tractor-Trailer ന്റെ demonstration ന് വേണ്ടി ചെലവാകുന്നതിന്റെ തുക ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും അത് കൗൺസിൽ പാസ്സാക്കിയതിനുശേഷം ഇത് സംബന്ധിച്ച ബില്ലിന് തീരുമാനിക്കാമെന്നും നിശ്ചയിച്ചു.

തീരുമാനം V.

ബ്രോക്കർ, കമ്മീഷൻ ഏജന്റ് മുതലായവർക്ക് ലൈസൻസ് ഫീസു ചുമത്തേണ്ട കാര്യം ചർച്ചചെയ്തു. ഈ വിഷയം മാററിവച്ചു.

നടപടികൾ വായിച്ചു പാസ്സാക്കി.

യോഗം രാത്രി ൭ മണിക്ക പിരിഞ്ഞു.

ചെയർമാൻ. (ഒപ്പ്.)

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. VI] Trivandrum, Tuesday, 25th May 1954/11th Idavam 1129. [No. 21

POLICE DEPARTMENT

AUCTION NOTICE.

10th May 1954.

It is notified for the information of the Public that the old 'Dodge' Fire Fighter (Sl. No. 16) TCT. 3581 will be sold in public auction at the Palace Guards Head Quarters, Cantonment, Trivandrum at 11 A. M. on 16-6-1954.

Intending bidders should deposit a sum of Rs. 50 (Fifty) as earnest money. The successful bidder should pay the bid amount and remove the vehicle within one week of the receipt of notice which will be issued when the auction is confirmed by Government. Failure to do so will entail

forfeiture of the earnest money and reauction. Any loss sustained in the reauction will be recovered from the defaulter concerned. He will not however be entitled to any profits if obtained.

The earnest money of the unsuccessful bidders will be returned immediately after the bid.

Trivandrum.

N. CHANDRASEKHARAN NAIR,
Inspector General of Police.

NOTICE.

6th May 1954.

One dried Mango tree of the Armed Reserve Camp, Oolampara will be sold in public auction on 1-6-1954 at 4 P. M. Intending bidders should deposit an earnest money of Rs. 3 before the date and time specified above. The highest bid will be accepted and the bidder should pay the full amount on the spot and remove the tree within seven days after the date of auction.

The undersigned reserves the right to accept or reject any tender.

Trivandrum.

M. KRISHNA PILLAI,
D. S. P., Armed Reserve.

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. VI] Trivandrum, Tuesday, 25th May 1954/11th Idavam 1129 [No. 21

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

STANDING NOTICES.

(1)

2nd November 1953.

It is hereby notified for the information of the public that the Bridge in 5th Mile Kadambanad Yenathu Road is in a dangerous condition and is likely to collapse at any moment. Steps are taken to reconstruct the bridge and till the re-construction is over, vehicular traffic over the bridge is prohibited.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേയ്ക്കായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ, കടമ്പനാട് — ഏനാത്തു റോഡിൽ 5-ാം മൈലിൽ ഉള്ള പാലം ഏതു സമയത്തും തകരാവുന്ന അപായകരമായ നിലയിൽ ഇരിക്കുന്നു. ടി പാലത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനു വേണ്ട നടപടികൾ നടത്തിവരുന്നു, പണി പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ടി പാലത്തിൽ കൂടിയുള്ള വാഹനസഞ്ചാരം ഇതിനാൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

Adoor, (Sd.)
Sub-Division Officer.

---

(2)

31st October 1953.

It is notified for the information of the public that the portion from Peroorkada Junction to 9th mile of the Trivandrum-Shencottah Road will be kept closed for vehicular traffic from 15th November 1953 until further notice, as concreting work is in progress in that length of the Road.

Vehicles can be diverted from the 9th mile of T. S. Road through Aruvikara, Kalchani, Vattoorkavu and Maruthamkuzhi to reach Vellayambalam *via* Sasthamangalam. Necessary Notice boards will be put up at the required places to guide the traffic.

Trivandrum. K. M. MATHEW,
Executive Engineer.

(3)

7th January 1954.

It is hereby notified for the information of the public that vehicular traffic over the bridge in 1/1 Kanjiramattom-Elamkulam road, is prohibited until further notice, as the bridge is under re-construction.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ,

കാഞ്ഞിരമറ്റം—ഇളംകുളം റോഡിൽ ഒന്നാം മൈലിൽ ഒന്നാം ഫർലോങ്ങിൽ ഉള്ള പാലത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പണി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി പാലത്തിൽകൂടിയുള്ള വാഹനഗതാഗതം ഇനിയൊരറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ ഇതിനാൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

Kottayam. P. N. JACOB,
Assistant Engineer.

---

(4)

26th February 1953.

It is hereby notified for the information of the Public that vehicular traffic along the road from East Fort Gate to Vizhinjam 8th mile *via* Thiruvallam is closed from 20th February 1953 until the shelcreting works of the above road are completed.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ, കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് തിരുവല്ലംവഴി വിഴിഞ്ഞം വരെ റോഡിൽ [illegible] ഗതാഗതം [illegible] നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

Trivandrum. K. E. EAPEN,
Executive Engineer.

(5)

February 1952.

It is hereby notified for the information of the Public that the plying of loaded vehicles over the bridge at 6|5 of Nerumura-Olipara road is prohibited.

K. M. ABRAHAM,
Assistant Engineer.

Chirur.

---

(6)

It is hereby notified for the information of the Public that the wooden platform bridge in 8th mile Anchal-Punalur road is unsafe for vehicular traffic. Until further notice vehicular traffic should pass through the deviation road cautiously.

ഇതിനാൽ പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതെന്തെന്നാൽ അഞ്ചൽ-പുനലൂർ റോഡ് എട്ടാം മൈലിലുള്ള തടിപ്ലാറ്റുഫാറം പാലം വാഹനഗതാഗതത്തിന് ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാതിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ വാഹനങ്ങളെല്ലാം പുതിയതായി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡീവിയേഷൻ റോഡിൽക്കൂടി സൂക്ഷിച്ചു പോകേണ്ടതാകുന്നു.

A. R. SARMA,
Assistant Engineer,

Shencottah.

---

(7)

19th March 1951.

It is hereby notified for the information of the public that the jungbar service at Cheriapalam ferry will be closed for vehicular traffic from 19th March 1951 due to the reconstruction of the bridge at the site.

P. W. D. Sub-Division Office, Alwaye.

K. MUTHANNA,
Sub-Division Officer.

---

(8)

NEYYAR IRRIGATION PROJECT—CONSTRUCTING A DAM ACROSS NEYYAR RIVER.

15th July 1951.

It is hereby notified for the information of the public that entry of unauthorised persons into the lands in the possession of this Department for the above Project is prohibited. *Bonafide* visitors are however requested to obtain previous permission of the Sub-Division Officer concerned or the Construction Engineer before visiting the works in progress.

Neyyar Irrigation Project, Trivandrum.

T. NATARAJA PILLAY,
Construction Engineer.

---

(9)

9th July 1952.

It is hereby notified for the information of the public that vehicular traffic along the roads, names given below, is prohibited until the improvement works are completed.

Name of roads.

1. Road from Karalimukku to Kadavazha in West Kallada.
2. Road from 4|4 Chavara Pattakadavoo road to Pulimoottil landing.

V. R. D. Special Sub-Division Office, Quilon.

J. D. BAYLISS PAUL,
Special Sub-Division Officer.

---

(10)

5th January 1953.

It is hereby notified for the information of the public that as the Rest House at Colachel is required for shifting the Dispensary, the Rest House is temporarily closed for occupation until further notice.

P. W. D. Division Office, Nagercoil.

A. R. KRISHNA AIYAR,
Executive Engineer.

---

(11)

29th December 1953.

It is hereby notified for the information of the public that the work of raising the approaches of the Poovanacadavoo bridge across Manimala river at Mallappally will be started on 1-1-1954 and that the approach roads which form part of Kozhencherry-Kottayam Bus route will be closed for all wheeled traffic from that date onwards until the bridge is complete. The Vehicles have to adopt diversion routes.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി ഇതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ, കോട്ടയം കോഴഞ്ചേരി ബസ്സ് റൂട്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗവും, മല്ലപ്പള്ളിയിൽ മണിമലയാറിനു കുറുകെ പണിതു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൂവനക്കടവു പാലത്തിന്റെ ഇരുകരകളിലുമുള്ളതുമായ അപ്രോച്ചു റോഡുകളും, കിളത്തി റോഡുകളും ഉയർത്തപ്പെടുത്തുന്ന ജോലികളും 1-1-1954 മുതൽ ആരംഭിക്കയാൽ ടി റോഡിൽ കൂടിയുള്ള വാഹനഗതാഗതം മേൽപ്പറഞ്ഞ തീയതി മുതൽ പാലം പണി തീരുന്നതുവരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. വാഹനങ്ങൾ മാറിയുള്ള റോഡുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നു.

Sub-Division Office, P. W. D., Thiruvella.

K. MADHAVAN NAIR,
Assistant Engineer.

---

(12)

28th October 1953.

The public are hereby informed that vehicular traffic in Sreekariam-Thrippappoor road, 3rd mile from Arasumoodu junction up to Thrippappoor temple is closed in connection with the reconstruction of the bridge in 3|3 of the road over Pangappara thodu.

ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ, ശ്രീകാര്യം-തൃപ്പാപ്പൂർ റോഡ് മൂന്നാം മൈൽ അരശുംമൂട് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ തൃപ്പാപ്പൂർ ക്ഷേത്രംവരെയുള്ള ഭാഗത്ത്, ടി റോഡിൽ മൂന്നാം മൈലിൽ മൂന്നാം ഫർലാംഗിൽ പങ്ങപ്പാറ തോട്ടിലുള്ള പാലത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ ജോലി കാരണം വാഹനഗതാഗതം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

Executive Engineer's Office, P. W. D., Trivandrum.

K. M. MATHEW,
Executive Engineer.

(13)

21st May 1952.

It is hereby notified for the information of the Public that as the Chungam bridge in 1|1 Kottayam-Parippu is unsafe, traffic of loaded vehicles over the bridge is prohibited until further notice. Vehicles should be unloaded and proceeded.

[illegible]

Kottayam. P. K. Vikraman Nair,
Sub-Division Officer.

(14)

15th February 1954.

It is hereby notified for the information of the public that the Road running along the side of Putherikandom Channel and starting from the Thakaraparambu culvert up to the Railway Over Bridge at Sreekanteswaram will be closed for vehicular traffic until the Drainage works in progress are completed.

J. D. Bayliss Paul,
Water Works & Drainage Division, *Executive Engineer.*
Trivandrum.

(15)

25th April 1952.

It is hereby notified for the information of the public that the wooden decking of the Kuttampuzha Bridge at 12|6 Kothamangalam-Perumbanakuthu road is in an unsafe condition and hence passage of loaded vehicles over the bridge is prohibited until further notice. Loaded vehicles are therefore to unload and proceed at a slow speed not exceeding 5 miles per hour.

[illegible]

Muvattupuzha. (Sd.)
Sub-Division Officer.

(16)

18th June 1952.

It is hereby notified for the information of the public that the plying of loaded vehicles over the bridge at 7|4 of Bandithavalam road is prohibited.

K. M. Abraham,
Chittur. *Assistant Engineer.*

(17)

23rd February 1953.

It is hereby notified for the information of the public that miles 3, 4, 5 and 6 of the Village road from Mavelikara to Kattanam is closed for vehicular traffic until further notice as road work and construction of culverts are in progress in the above road.

P. Philipose.
Special Sub-Division Officer.

(18)

11th May 1953.

It is hereby notified for the information of the local public that rock blasting at various portions in miles 1 to 5 Right Bank Channel, Neyyar Irrigation Project has been started and that unless necessary care on the part of those who are dwelling near the channel is taken, damage to person and property is likely to occur. The Department will not be responsible for any damage that may be caused due to the indifference, neglect or want of care on the part of the people of the locality.

Instructions and warnings will be issued at site which have to be carefully followed.

[illegible]

[illegible]

Neyyar Irrigation Project, T. Nataraja Pillai,
Trivandrum. *Construction Engineer.*

(19)

22nd June 1953.

It is hereby notified for the information of the public and especially the vehicle owners that the wooden decking of the Alanthuruthy bridge in 8|1 Mavelikara-Thiruvella road being unsafe for loaded vehicles, the vehicles will have to be unloaded before proceeding over the bridge.

[illegible]

Sub-Division Office, K. Madhavan Nair,
P. W. D., Thiruvalla. *Assistant Engineer.*

(20)

Work in the 4th and 5th Miles of the Right bank channel runs close to the Kattakada-Kallikad Road near the Veeranakavoo junction. Certain deviations of the road are also undertaken. All traffic in this section is hereby directed to take particular caution and drive slowly so as not to hinder the progress of the work and prevent accidents in the said region.

(Sd.)
Construction Engineer.

(21)

20th January 1954.

It is hereby notified for the information of the public that the Thiruvalla-Mallappally Road at 2|1 *i. e.* the portion across the Kuttapuzha Canal will be cut opened for the canal works. A temporary deviation road is being put up nearby and vehicles should be unloaded and taken along the deviation road very carefully and at a speed not exceeding 5 miles per hour.

ഇതിനാൽ പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നതെന്തെന്നാൽ കുറ്റപ്പുഴ തോടിന്റെ ഉടൻപ്പുള്ള വേലകൾക്കായി തിരുവല്ല—മല്ലപ്പള്ളി റോഡ് ൨-ാം മൈൽ ഒന്നാം ഫർലോങ്ങിൽ തോടിന്റെ ഭാഗം റോഡ് മുറിക്കപ്പെടുന്നതും, വാഹനങ്ങൾക്ക് പോകുന്നതിനായി ഒരു താല്ക്കാലിക റോഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതും ടി റോഡിൽ കൂടി വാഹനങ്ങൾ ഭാരം ഇറക്കി മണിക്കൂറിൽ അഞ്ചു മൈൽ വേഗതയിൽ കൂടാതെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് പോകേണ്ടതുമാകുന്നു.

Sub Division Office, P. W. D., Thiruvella.

K. MADHAVAN NAIR,
Assistant Engineer.

(22)

16th January 1953.

It is hereby notified for the information of the public that whereas the Thalakulam road from Monday Market to Eraniel-Muttom Road is not fit for lorry traffic, lorries are prohibited along the above road until further notice.

ഇതിനാൽ പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നതെന്തെന്നാൽ,

തിങ്കളാഴ്ചച്ചന്തയിൽനിന്നും ഇരണിയൽ-മുട്ടം റോഡിൽ ചെന്നുചേരുന്ന തലക്കുളം റോഡ് ലോറി ഗതാഗതത്തിന് യോജിച്ചതല്ലാത്തതിനാൽ ടി റോഡിൽ കൂടി ലോറികൾ പോകുന്നതു ഇനിയൊരു പരസ്യമുണ്ടാകുന്നതുവരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

Nagercoil.

A. R. KRISHNA AIYAR,
Executive Engineer.

(23)

20th April 1953.

It is hereby notified for the information of the public that the Improvements to the Keralapuram-Ayoor Road 2nd Section from Vadakkekara Kundara Road to Neduvankavu is in progress and that vehicular traffic through this road is prohibited till the improvements are over.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ, കേരളപുരം-അയൂർ റോഡ് രണ്ടാം സെക്ഷൻ (വടക്കേക്കര-കുണ്ടറ റോഡിൽ നിന്നും നെടുവൻകാവു വരെയുള്ള റോഡ്) ന്റെ പരിഷ്കരണ പണികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇനി ഒരു അറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ ടി റോഡിൽകൂടിയുള്ള ഗതാഗതം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

Quilon.

S. S. SASTRI,
Special Sub-Division Officer,
V. R. D.

(24)

16th November 1953.

The public are hereby informed that the "Improvement Works to Konthipulam Road" is taken up and the Konthipulam bridge on the road is closed for traffic until further notice.

Irinjalakuda.

K. L. ANNASWAMY,
Assistant Engineer, P. W. D.,
Mukundapuram Sub-division.

(25)

9th March 1954.

It is hereby notified for the information of the Public that improvements to the Kumbanad-Arattupuzha Road by way of metalling and reconstruction of culverts etc., have been started and hence the road is kept closed for all vehicular traffic from 8-3-1954 until the work is completed.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ, കുമ്പനാട് ആറാട്ടുപുഴ റോഡ്, കലുങ്കുകൾ പൊളിച്ചുകെട്ടിയും മെറ്റലിട്ടും നന്നാക്കുന്ന ജോലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി റോഡിൽകൂടിയുള്ള വാഹനഗതാഗതം [illegible] മുതൽ വേലകൾ തീരുന്നതുവരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

Sub Division Office, P. W. D., Thiruvalla.

K. MADHAVAN NAIR,
Assistant Engineer.

(26)

14th February 1954.

It is hereby notified for the information of the public that vehicular traffic along Kanjiramattom-Elamculam road is prohibited until further notice as the culverts along the road are under reconstruction.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ, കാഞ്ഞിരമറ്റം-ഇളംകുളം റോഡിലെ കലുങ്കുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണജോലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ടി റോഡിൽകൂടിയുള്ള വാഹനഗതാഗതം ഇനി ഒരറിയിപ്പുണ്ടാകുന്നതുവരെ ഇതിനാൽ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

Kottayam.

P. N. JACOB,
Assistant Engineer.

(27)

The public are hereby informed that vehicular traffic to Neyyoor-Chempanvila road is prohibited until further notice as the construction of a bridge over Neyyoor Voikal in the 1st mile 1st furlong is put in hand.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ, നെയ്യൂർ വായ്ക്കാലിൻ-നെയ്യൂർ ചെമ്പൻവിള റോഡിൽ ഒന്നാമത്തെ മൈൽ ഒന്നാമത്തെ ഫർലോങ്ങിൽ ഒരു പുതിയ പാലം പണിയുന്ന ജോലി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത റോഡിൽകൂടിയുള്ള വാഹനഗതാഗതം [illegible] മുതൽ ഇനി ഒരു പരസ്യം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

P. W. D., Thuckalai.

K. KRISHNA IYER,
Assistant Engineer.

(28)

L. Dis. 5697|53|Fd. D. *5th October 1953.*

In modification of the notice published in the Government Gazette under No. L. Dis. 8487|52| Fd. D., dated 22-11-1952, it is hereby notified for the information of the public that through navigation along Puthen thodu (Muttar-Neelamperoor thodu) and Mampazhakari thodu will be closed from and after 10-8-1953 until further notice consequent on the commencement of the work of construction of bridges across them at the points where they cross the Alleppey-Changanacherry road under construction. The alternative routes for navigation along these canals and the canals already closed as per above notice, will be those noted against each in the appended schedule, from and after 10-8-1953 until further notice. As the construction of the bridge across Ramankari thodu at L. S. 29291 is completed, this canal has been opened for navigation.

Point at which navigation is suspended.			*Name of the canal.*	*Alternative route for navigation.*
L. S. 6000 of road from Changanacherry to Alleppey			Chantha thodu	Muttar river about 3 miles west
,, 10400	do.	do.	Parakal thodu	do. 2 miles west
,, 15210	do.	do.	Puthen thodu	do. 1 mile west
,, 16128	do.	do.	Nelpura thodu	do. ½ mile west
,, 24730	do.	do.	Mampazhakari thodu	do. 1 mile east or Ramankari thodu about 1 mile west
,, 36028	do.	do.	Punnakunnathusseri thodu	Konnankara thodu about a mile west or Ramankari about 1 mile east.

൧൯൫൨ നവംബർ ൨൨-ാം൹ എൽ. ഡിസ്. ൮൪൮൭/൫൨/എഫ്. ഡി. നമ്പരിൽ ഗവൺമെൻറു ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പരസ്യത്തെ പുതുക്കി, ഇതിനാൽ പൊതുജനങ്ങളെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നതെന്തെന്നാൽ, ആലപ്പുഴ—ചങ്ങനാശ്ശേരി റോഡിൽ, പുത്തൻതോട്ടിലും (മുട്ടാർ-നീലംപേരൂർ തോട്) മാമ്പുഴക്കരിതോട്ടിലും പാലങ്ങളുടെ പണിയാരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ൧൦-൮-൧൯൫൩ മുതൽ ഇനി ഒരു പരസ്യം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ടി തോടുകൾവഴിയുള്ള ഗതാഗതം ഇതുമൂലം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ തോടുകൾവഴിയും മേൽനമ്പർ പരസ്യം അനുസരിച്ച് നേരത്തെതന്നെ ഗതാഗതം തടഞ്ഞിട്ടുള്ള മററു തോടുകൾവഴിയും ഉള്ള ഗതാഗതം ൧൦-൮-൧൯൫൩ മുതൽ ഇനിയൊരു പരസ്യം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ താഴെ പട്ടികയിൽ ഓരോ തോടിന്റെയും പേരിനെതിരെ ചേർത്തിട്ടുള്ള മറുവഴികളിൽ കൂടി തിരിച്ചുവിടപ്പെടുന്നതാണ്. എൽ. എസ്. ൨൯൨൯൧-ൽ ഉള്ള രാമങ്കരി തോട്ടിലെ പാലംപണി പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നതിനാൽ ഈ തോട് ഗതാഗതത്തിനു തുറന്നിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

ഗതാഗതം നിരോധിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ	തോടിന്റെ പേര്	ഗതാഗതത്തിനുള്ള പുതിയ വഴികൾ
ചങ്ങനാശ്ശേരി—ആലപ്പുഴ റോഡിൽ		
എൽ. എസ്. ൬൦൦൦	ചന്തത്തോട്	ഏകദേശം മൂന്നു മൈൽ പടിഞ്ഞാറുള്ള മുട്ടാർനദി
എൽ. എസ്. ൧൦൪൦൦	പാറയ്ക്കൽതോട്	ഏകദേശം രണ്ടു മൈൽ പടിഞ്ഞാറുള്ള മുട്ടാർനദി
എൽ. എസ്. ൧൫൨൧൦	പുത്തൻതോട്	ഏകദേശം ഒരു മൈൽ പടിഞ്ഞാറുള്ള മുട്ടാർനദി
എൽ. എസ്. ൧൬൧൨൮	നെൽപ്പുരതോട്	ഏകദേശം അരമൈൽ പടിഞ്ഞാറുള്ള മുട്ടാർനദി
എൽ. എസ്. ൨൪൭൩൦	മാമ്പുഴക്കരിതോട്	ഏകദേശം ഒരു മൈൽ കിഴക്ക് മുട്ടാർനദിയോ ഏകദേശം ഒരു മൈൽ പടിഞ്ഞാറ് രാമങ്കരിതോടോ
എൽ. എസ്. ൩൬൦൨൮	പുന്നക്കുന്നത്തുശ്ശേരിതോട്	ഏകദേശം ഒരു മൈൽ പടിഞ്ഞാറ് കൊന്നങ്കരതോടോ ഏകദേശം ഒരു മൈൽ കിഴക്ക് രാമങ്കരിതോടോ

Kuttanad Development Scheme,
Alleppey.

P. H. VAIDYANATHAN,
Executive Engineer.

NOTICES.

(1)

It is hereby notified for the information of the public especially the drivers of automobiles and other vehicles that the wooden platform of the Swamipalam in Thiruvalla-Mepral Road is in an unsafe condition and that all loaded vehicles should be unloaded and taken over the bridge carefully at a slow speed of less than 2 miles an hour.

ഇതിനാൽ പൊതുജനങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് വാഹനനിയന്ത്രകന്മാരുടെയും അറിവിനായി പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ, തിരുവല്ല—മേപ്രാൽ റോഡിൽ ഉള്ള സ്വാമിപാലത്തിന്റെ പലകകൾ കേടുവന്നു സുരക്ഷിതമല്ലാ. അതിനാൽ വാഹനങ്ങൾ ഭാരം ഇറക്കി മണിക്കൂറിൽ രണ്ടു മൈലിൽ കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ ചെലുത്തേണ്ടതാകുന്നു.

(2)

17th May 1954.

It is hereby notified for the information of the public that the construction of the causeway across the Erupayll thodu at 2|1 Changanacherry-Kaviyoor Road has been started and hence this portion of the road will be kept closed for all kinds of vehicular traffic from 17th May 1954 until the work is complete. The buses and other vehicles have to be taken along the diversion routes.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി ഇതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ, ചങ്ങനാശ്ശേരി കവിയൂർ റോഡ് രണ്ടാം മൈൽ ഒന്നാം ഫർലോങ്ങിൽ ഇരപ്പുഴ തോട്ടിന്റെ കുറുകെ കോസ്‌വേ പണിയുന്നതിനുള്ള ജോലികൾ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ൧൯൫൪ മേയ് ൧൭-ാം൹ മുതൽ ആ ഭാഗത്തുകൂടിയുള്ള വാഹനഗതാഗതം പണി തീരുന്നതുവരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. വാഹനങ്ങൾ മററു വഴിയായി പോകേണ്ടതാകുന്നു.

Sub Division Office,
P. W. D., Thiruvalla.

K. MADHAVAN NAIR,
Assistant Engineer.

TENDER NOTICE.

PEECHI IRRIGATION PROJECT

14th May 1954.

Sealed tenders for the works shown below to be let on contract will be received up to 3 P. M. on 31-5-54 by the Project Engineer, Trichur. They will be opened by him or any officer, authorised by him at the office of the Project Engineer, Trichur. Detailed tender documents and schedules will be supplied to the intending tenderers at a cost of Rs. 2 per set of work noted below from the office during office hours from 25-5-54.

Item	*Name of work*	*Probable amount* Rs.	*Earnest money* Rs.
1	Repairs to the apron of Thanikudam acqueduct and for painting of hand rails of Thanikudam acqueduct and shutters of Ollukara head sluice	958	50
2	Constructing under tunnels at peg Nos. 52, 237 and 260 of Mudicode branch canal, Peechi Irrigation Project	4436	100
3	Constructing a surplus sluice at Kothara at mile 19/5 of the right bank main canal 11th Section Peechi Irrigation Project	4707	100
4	Opening kole canal through Padavarattuthodu including the crossdrainage works such as head sluice for supplementing kole canal, head sluice for the kole canal from Ollukara branch at peg No. 429 and one combined drop and bridge—Peechi Irrigation Project	9964	200
5	Constructing spouts in Thanikudam distributary 1st Section Peechi Irrigation Project	7710	200

N. B.—1. Production of Income-tax and Sales-tax clearance certificate along with the tender is an essential condition for considering the tender.

2. Tender without the required earnest money will not be considered.

3. Successful tenderers will have to deposit an additional security to make up to 5 per cent including the earnest money already deposited.

4. The work should be completed within 3 months from the date of order accepting the tender or as directed by the Project Engineer.

Trichur.

T. S. CHATHUNNY,
Project Engineer.

NOTIFICATION.

12th May 1954.

It is hereby notified for the information of the public that Vazhamattam-Pinnakkunadu Road is closed for vehicular traffic from 20-5-54 till the construction of culverts taken in hand in the above road is over.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നാൽ, വാഴമറ്റം പിണ്ണാക്കുനാട റോഡ് ലെ കലുങ്കുപണികൾ നടത്തുന്നതിനാൽ അതു തീരുന്നതുവരെ 20-5-54 മുതൽ വാഹനഗതാഗതത്തെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.

Peermade.

K. P. JOHN,
Sub Division Officer,
P. W. D.

SHORT TENDER NOTICE.

18th May 1954.

Sealed Tenders are invited for the annual maintenance works for the buildings at Ootloor noted below for 1954-1955, so as to reach the undersigned on or before 3 P. M. on 31-5-1954.

	Name of work	*Probable amount of contract* Rs.	*Special earnest money deposit for tendering* Rs.
1	Medical College and attached buildings annual maintenance for 1954-55	10,677	300
2	S. A. T. Hospital and attached buildings annual maintenance for 1954-55	8,948	200

Further details can be had from the Special Sub Division Office during office hours.

R. VELAYUDHAN NAIR,
Special Sub Division Officer.

NOTIFICATION.

15th May 1954.

It is notified for the information of the Public that a 2nd class Rest House is available at Sasthamcottah for occupation.

Quilon.

K. E. EAPEN,
Executive Engineer.

SHORT TENDER NOTICES.

(1)

Name of work—Metalling Parur-Varapuzha road miles 6 and 7.

Probable amount of contract—Rs. 18,756.

Earnest money—Rs. 400.

Last date for receipt of tender at 4 P. M. on (31-5-54)

Firm period—Six months from the date of tender.

Time of completion—Four months from the date of order to start work.

Any further information required can be had from the office of the undersigned during office hours. All other conditions are the same as those current in the department.

(2)

13th May 1954.

Name of work:—Urgent repairs to the road from 16/7 A. A. road to Kadakrapally 2nd mile (Metalling)

Probable amount of contract—Rs. 14,600.

Last date for receipt of tender—at 4 P. M. on 31-5-1954.

Earnest money to be deposited in Government treasury—Rs. 300.

Firm Period—Six months from the date of tender.

Time of completion—3 months from the date of order.

Any further information required can be had from the office of the undersigned or Sub Offices at Alleppey and Sherthalai during office hours.

(3)

17th May 1954.

Name of work :—Metalling Edappilly Muvattupuzha road miles 1 to 3.

Probable amount of contract—Rs. 20,005.

Earnest money to be deposited in Government Treasury—Rs. 500.

Last date for receipt of tender—Before 4 P. M. on 29th May 1954.

Firm period—6 months from the date of tender.

Time of completion—6 months from the date of order to start work.

Any further information required can be had from the office of the undersigned during office hours. All other conditions are the same as those current in the Department.

Ernakulam.

A. K. Chacko,
Executive Engineer.

DRAFT NOTICE.

15th May 1954.

It is hereby notified for the information of the public that the reconstruction of the culvert in 3|6 of the road from 14th mile T. S. Road to Venjaramoodu will be started on 20-5-54 and Bus routes will be closed in the rund portion between Puthenpalom to Panavoor for all wheeled traffic from that date onwards until the culvert is completed. The vehicle has to adopt diversion route i. e. via Chulimanoor Atlukal to Panavoor.

പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്തെന്നാൽ,

തിരുവനന്തപുരം-വെഞ്ഞാറമൂട് റോഡിൽ 14-ാം മൈലിൽനിന്നും വെഞ്ഞാറമൂട്ടിലേയ്ക്കു പോകുന്ന റോഡിൽ മൂന്നാംമൈൽ ആറാം ഫർലോങ്ങിൽ ഉള്ള പഴയ കലുങ്ക് അറ്റകുറ്റപ്പണി 20-5-54 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നതാകയാൽ ടി റോഡിൽ പുത്തൻപാലം മുതൽ പനവൂർ വരെയുള്ള ഗതാഗതം അന്നുമുതൽ കലുങ്കുപണി തീരുന്നതുവരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. വാഹനങ്ങൾ ചുള്ളിമാനൂർ-ആട്ടുകാൽ പനവൂർ വഴി പോകേണ്ടതാകുന്നു.

Sub Division Office,
East Sub Division,
P. W. D. Trivandrum,

K. R. Madhavan Nair,
Assistant Engineer.

SHORT TENDER NOTICE.

18th May 1954.

Sealed competitive tenders for the work noted below from permanent contractors of this Project are invited so as to reach the Office of the undersigned on or before 4 P. M. 4-6-1954. The details of works, conditions of contract and other informations can be had from the Office of the undersigned or the Sub Division Officer, Channel Sub Division, Neyyar Dam site on all working days during office hours.

Name of work—Constructing a Dam across Neyyar—Cutting open Right Bank Channel 11th Mile 1st Section Chainage 0 to 2120 upto Marukil Branch.

Probable amount of contract—Rs. 17,500.

Special earnest money to be deposited—Rs. 440.

Neyyar Irrigation Project, Trivandrum.

T. Nataraja Pillai,
Construction Engineer.

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. VI] Trivandrum, Tuesday 25th May 1954/11th Idavam 1129. [No. 21

REGISTRATION DEPARTMENT

൧൯൫൪ ഏപ്രിൽ ൨൩.

അരുവിള എക്സ്ഓഫീഷ്യോ ചിട്ടിരജിസ്ട്രാർ ആഫീസിൽനിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നതു്.

ചെങ്കൽ പകുതിയിൽ നൊച്ചിയൂർ മേലേതു് സരസ്വതീമംഗലത്തു വീട്ടിൽ പരമേശ്വരൻപിള്ള തങ്കപ്പൻനായർ മുൻപനിനു് ഈ ആഫീസിൽ ൧൯൫൦-ൽ ൨൦-ാം നമ്പരായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു് ൧൯൫൦ ആഗസ്റ്റ് ൨൦-ാം തീയതി ആരംഭിച്ചു ൧൯൫൩ നവംബർ ൨൦-ാം തീയതി അവസാനിച്ച ൨൦൦൦ രൂപ മുതലുള്ള ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പിലേയ്ക്കു മുമ്പൻ അരുവിള ഞങ്ങൾ സേവിംഗ്സ് ബാങ്കിൽ ൭൨൭-ാം നമ്പർ അക്കൗണ്ടിൻ പ്രകാരം (ഇപ്പോൾ നെയ്യാറ്റിൻകര സബ് ട്രഷറിയിൽ ൭൨൭-ാം നമ്പർ അക്കൗണ്ടു്) ചിട്ടിമുതലിനു സമമായ തുകരൂപ നിക്ഷേപിച്ചു ഈ ആഫീസിൽ ൧൯൫൦-ൽ ൩-ാം പുസ്തകത്തിൽ ൧൨൦-ാം നമ്പരായും ൧൯൫൧-ൽ ൪-ാം പുസ്തകത്തിൽ ൧൨൩-ാം നമ്പരായും ജാമ്യപത്രങ്ങൾ രജിസ്റ്ററാക്കി ടി പത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ജാമ്യമായി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ടി ചിട്ടിയുടെ ബാക്കി പത്രങ്ങൾ എല്ലാം ക്രമപ്രകാരം ആഡിററു ചെയ്തു് സർട്ടിഫിക്കററു് യഥാകാലം ഈ ആഫീസിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ചിട്ടി സംബന്ധമായ ഇടപാടുകൾ എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ചു് ജാമ്യബാദ്ധ്യത വിട്ടൊഴിഞ്ഞു ടി നിക്ഷേപത്തുക തിരിയെ കിട്ടണമെന്നു മുമ്പൻ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ചിട്ടി സംബന്ധമായ വിക്കാർഡ്യുകൾ അടുപ്പത്തിയതിൽ ചിററാളുകൾക്കോ ഗവർമ്മെൻറിനോ ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായി യാതൊരു തുകയും മുൻപനിൽനിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്നു എനിക്കു ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതുമാകയാൽ ടി നിക്ഷേപത്തുക ജാമ്യബാദ്ധ്യതയിൽ നിന്നും മുമ്പനു തിരിയെ കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയതു് ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അതിനുമേൽവരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെ ഗണിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

അരുവിള. ആർ. പരമേശ്വരയ്യർ,
ചിട്ടിരജിസ്ട്രാർ.

തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണൽ സബ്‌രജിസ്ട്രാരാഫീസിൽനിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നതു്.

കൈതമുക്കു് ശങ്കരവിലാസത്തു എം. ഗോപാലമേനോൻ ൧൧൨൯ മകരം ൧൭-ാം തീയതി എഴുതിവച്ചതായി കാണുന്ന ഒരു വിൽപ്പത്രം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു കിട്ടുന്നതിനായി ടി വിൽപ്പത്ര കർത്താവിന്റെ മകളും ടി വിൽപ്പത്രത്താൽ അവകാശപ്പെട്ട കക്ഷികളിൽ ഒരാളുമായ വഞ്ചിയൂർ പകുതിയിൽ ടി മുറിയിൽ തൈക്കാട്ടു ശങ്കരവിലാസത്തു പാർവ്വതിഅമ്മ തങ്കമ്മ ൧൯൫൪ ഏപ്രിൽ ൧൦-ാം തീയതി ഈ ആഫീസിൽ ഹാജരാക്കി, വിൽപ്പത്രകർത്താവു ൧൯൫൪ ഫെബ്രുവരി ൧൨-ാം തീയതി മരിച്ചുപോയതായും മററും മൊഴി എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു. ൩-ാം പുസ്തകത്തിൽ ൧-ാം നമ്പരായി സ്വീകരിച്ച ടി വിൽപ്പത്രം രജിസ്റ്റർചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ആക്ഷേപമോ തർക്കമോ ഉള്ളപക്ഷം വിചാരണ ദിവസമായ ൧൯൫൪ മെയ് മാസം ൩൧-ാം തീയതി പകൽ ൧൧ മണിക്കു ഈ ആഫീസിൽ ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അതിനുശേഷം വരുന്ന തർക്കമോ ആക്ഷേപമോ ഗണിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം. പി. എൻ. കമലാക്ഷിഅമ്മ,
സബ്‌രജിസ്ട്രാർ.

൧൯൫൪ ഏപ്രിൽ ൨൭.

കൊല്ലം എക്സ്ഓഫീഷ്യോ ചിട്ടിരജിസ്ട്രാരാഫീസിൽനിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നതു്.

കൊല്ലം പകുതിയിൽ കൈക്കുളങ്ങര ചേരയിൽ കടപ്പാക്കടയിലുള്ള വീട്ടിൽ കെ. വി. ശങ്കരൻനായർ മുൻപനിനു ഈ ആഫീസിൽ ൧൯൫൦-മാണ്ടു് ൪൬ ൭-ാം നമ്പരായി രജിസ്റ്റർചെയ്തു് ൧൧൨൬ ഇടവം ൧൫-ാം ഞായറാഴ്ച ആരംഭിച്ചു് ൧൧൨൮-ാമാണ്ടു ധനുമാസം ൨൫-ാം തീയതി അവസാനിച്ച ൧൫൦൦ രൂപാ മുതലുള്ള ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പിലേയ്ക്കു് മുൻപൻ ഇംപീരിയൽ ബാങ്കിന്റെ കൊല്ലം ശാഖയിൽ ൨൭-ാം ൪൫-ാം നമ്പർഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിററ രസീതുകൾ പ്രകാരം ചിട്ടി മുതലിനു സമമായ ൧൫൦൦ രൂ. നിക്ഷേപിച്ചു് ഈ ആഫീസിൽ ൧൯൫൨ മെയ് ൩൧-ാം തീയതി ൪-ാം പുസ്തകത്തിൽ ൧൧൩-ാം നമ്പരായും ൧൯൫൨ ആഗസ്റ്റ് ൧൫-ാം തീയതി ൪-ാം പുസ്തകത്തിൽ ൨൬-ാം നമ്പരായും ജാമ്യപത്രങ്ങൾ രജിസ്റ്ററാക്കി ടി ഡിപ്പോസിററ രസീതുകൾ ഇവിടെ ജാമ്യമായി ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ചിട്ടിയുടെ ബാക്കിപത്രങ്ങൾ എല്ലാം ക്രമപ്രകാരം ആഡിററുചെയ്തു് യഥാകാലം ഈ ആഫീസിൽ ഫയൽചെയ്തിട്ടുള്ളതും, ചിട്ടി സംബന്ധമായ ഇടപാടുകൾ എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ചു് ജാമ്യബാദ്ധ്യത വിട്ടൊഴിഞ്ഞു ടി നിക്ഷേപത്തുക തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നു മുൻപൻ അപേക്ഷിച്ചി

രിക്കുന്നതും ചിട്ടിസംബന്ധമായ റിക്കാർഡുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ ചിററാളുകൾക്കോ ഫോർമാനോ ടി ചിട്ടിസംബന്ധമായ യാതൊരു തുകയും മുൻപനിൽനിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമാകയാൽ ടി നിക്ഷേപത്തുക ബാദ്ധ്യതയിൽനിന്നും മുൻപന തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയതു് ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അതിനുശേഷം വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെ ഗൌനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

കൊല്ലം. റ്റി. എൻ. പരമേശ്വരയ്യർ,
എക്സ്ഒഫീഷ്യോ ചിട്ടിരജിസ്ത്രാർ.

൧൯൫൦ ഏപ്രിൽ ൨൨.

കരുനാഗപ്പള്ളി എക്സ്ഒഫീഷ്യോ ചിട്ടിരജിസ്ത്രാരാഫീസിൽനിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നതു്.

ശൂരനാട് പകുതിയിൽ പാലക്കൽ മുറിയിൽ തട്ടത്തിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ കണക്ക് വേലായുധൻപിള്ള മകൻ അപ്പുക്കുട്ടൻപിള്ള മുൻപനായി ഈ ആഫീസിൽ ൧൯൪൮-ാമാണ്ട് ൨൨൪-ാം നമ്പരായി രജിസ്റ്റർചെയ്തു ൧൯൪൮-ാമാണ്ട് ഫെബ്രുവരി ൨൭-ാം തീയതി ആരംഭിച്ചു ൧൯൫൦ ഏപ്രിൽ ൨൧-ാം തീയതി അവസാനിച്ച ൨൦൦ രൂപ മുതലുള്ള ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പിലേക്കു് മുൻപൻ ട്രാവൻകൂർ ഫോർവേഡ് ബാങ്കിന്റെ ചവറ ബ്രാഞ്ചിൽ ൧൯൪൮-ാമാണ്ട് ഫെബ്രുവരി ൨൬-ാം തീയതി ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിററ് ൭൩-ാം നമ്പർ രസീതും പ്രകാരം ചിട്ടിമുതലിനു സമമായ ൨൦൦ രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു ഈ ആഫീസിൽ ൧൯൪൮ ഫെബ്രുവരി ൨൬-ാം തീയതി ൪-ാം പുസ്തകം ൭൩-ാം നമ്പരായി ബാദ്ധ്യപത്രം രജിസ്റ്ററാക്കി ഡിപ്പോസിററ് രസീതു ഇവിടെ ജാമ്യമായി ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ചിട്ടിയുടെ ബാക്കിപത്രങ്ങൾ ഓഡിററ് ചെയ്തു് ഓഡിററ് സർട്ടിഫിക്കററ് യഥാകാലം ഈ ആഫീസിൽ ഫയൽചെയ്തിട്ടുള്ളതും ചിട്ടിസംബന്ധമായ ഇടപാടുകൾ എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ചു ബാദ്ധ്യബാദ്ധ്യത വിടുതി ടി നിക്ഷേപത്തുക തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് മുൻപൻ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ചിട്ടിസംബന്ധമായ റിക്കാർഡുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ ചിററാളുകൾക്കോ ഫോർമാനോ ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായി യാതൊരു തുകയും മുൻപനിൽനിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമാകയാൽ ടി നിക്ഷേപത്തുക ബാദ്ധ്യബാദ്ധ്യതയിൽനിന്ന് മുൻപന തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയതു ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അതിനുശേഷം വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെ ഗൌനിക്കുന്നതല്ലാത്തതും ആകുന്നു

കരുനാഗപ്പള്ളി. എൻ. കുഞ്ഞൻപിള്ള,
എക്സ്ഒഫീഷ്യോ ചിട്ടിരജിസ്ത്രാർ.

൧൯൫൦ ഏപ്രിൽ ൩൦.

ആലപ്പുഴ എക്സ്ഒഫീഷ്യോ ചിട്ടിരജിസ്ത്രാരാഫീസിൽനിന്നും പരസ്യംചെയ്യുന്നതു്.

ആലപ്പുഴ വില്ലേജിൽ ടി മുറിയിൽ പുന്നപ്പുറത്തു ചിറയിൽ പുത്തൻവീട്ടിൽ അപ്പുൻകുഞ്ഞു പണിക്കരു മുൻപനായി ഈ ആഫീസിൽ ൧൯൪൯-ാമാണ്ട് ൨൭-ാം നമ്പരായി രജിസ്റ്റർചെയ്തു് ൧൯൪൯-ാമാണ്ട് ഏപ്രിൽമാസം ൨൪-ാം തീയതി ആരംഭിച്ചു ൧൯൫൦-ാമാണ്ട് മാർച്ചുമാസം ൨൯-ാം തീയതി അവസാനിച്ച ൧൦൦൦ രൂപ മുതലുള്ള ചിട്ടിയുടെ ഉറപ്പിലേക്കു് മുൻപൻ ടി പാലാ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ ആലപ്പുഴ ശാഖയിൽ ൧൯൪൯-ാമാണ്ട് ൨൭/൩൪-ാം നമ്പർ ഫിക്സഡ് ഡിപ്പോസിററു രസീതും പ്രകാരം ചിട്ടിമുതലിനു സമമായ ൧൦൦൦ രൂപ നിക്ഷേപിച്ചു ജാമ്യം സ്ഥാപിച്ചു് ഈ ആഫീസിൽ ൧൯൪൯-ാമാണ്ട് ഏപ്രിൽ മാസം ൨൪-ാം തീയതി ൪-ാം പുസ്തകം ൯൯-ാം നമ്പരായി ബാദ്ധ്യപത്രം രജിസ്റ്ററാക്കി ടി ഡിപ്പോസിററു രസീതു് ഇവിടെ ജാമ്യമായി ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ചിട്ടിയുടെ ബാക്കിപത്രങ്ങൾ എല്ലാം ക്രമപ്രകാരം ഓഡിററു ചെയ്യിച്ചു യഥാകാലം ഈ ആഫീസിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ചിട്ടി സംബന്ധമായ ഇടപാടുകൾ എല്ലാം തീർന്നിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ചു ബാദ്ധ്യബാദ്ധ്യത വിടുതി ടി നിക്ഷേപത്തുക തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്ന് മുൻപൻ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ചിട്ടിസംബന്ധമായ റിക്കാർഡുകൾ തിട്ടപ്പെടുത്തിയതിൽ ചിററാളുകൾക്കോ ഫോർമാനോ ടി ചിട്ടി സംബന്ധമായ യാതൊരു തുകയും മുൻപനിൽനിന്നും ഈടാക്കേണ്ടതായിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമാകയാൽ ടി നിക്ഷേപത്തുക ബാദ്ധ്യബാദ്ധ്യതയിൽനിന്നും മുൻപനു തിരികെ കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ആയതു് ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതിമുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ രേഖാമൂലം ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും അതിനുശേഷം വരുന്ന ആക്ഷേപങ്ങളെ ഗൌനിക്കുന്നതല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

ആലപ്പുഴ. പി. കെ. കൌസല്യ,
എക്സ്ഒഫീഷ്യോ ചിട്ടിരജിസ്ത്രാർ.

൧൯൫൦ മേയ് ൩.

വടക്കാഞ്ചേരി സബ്‌രജിസ്ത്രാരാഫീസിൽനിന്നും പരസ്യം ചെയ്യുന്നതു്.

മുണ്ടത്തിക്കോട് വില്ലേജ് ദേശത്ത് കുന്നത്തുവീട്ടിൽ ഇട്ടിമായൻ മകൾ ലക്ഷ്മിഅമ്മ ൧൯൫൦ ജനുവരിമാസം ൨൪-ാം തീയതി ഈ ആഫീസിൽ ഹാജരാക്കി നമ്പർ ൬൨/൧൯൫൦-ാം നമ്പരായി സ്വീകരിച്ചതും ൧൯൫൦ ഒക്ടോബർ ൧൩-ാം തീയതി ൧-ാം പുസ്തകത്തിൽ ൨൨൭൪-ാം നമ്പരായി രജിസ്റ്ററാക്കിയതും ആയ ആധാരത്തിന് അടച്ചിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസിൽ കൂടുതലുള്ള പത്തുരൂപ അധികാരപ്പെട്ട കക്ഷി ഈ പരസ്യം ഗസററിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ഈ ആഫീസിൽ ഹാജരായി രസീതു തന്നു മടക്കി വാങ്ങാത്തപക്ഷം സർക്കാരിലേക്കു് മുതൽ കൂട്ടുന്നതാണെന്നുള്ള വിവരം ഇതിനാൽ പരസ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

വടക്കാഞ്ചേരി. സി. സി. അന്തു്,
സബ്‌രജിസ്ത്രാർ.

GOVERNMENT OF TRAVANCORE-COCHIN

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. VI] Trivandrum, Tuesday, 25th May 1954/11th Idavam 1129 [No. 21

STATE TRANSPORT AUTHORITY

Extract from the Proceedings of the 21st meeting of the Regional Transport Authority, Trivandrum, held on 24th April 1954.

(1)

Sub: Cancellation of the permit of stage carriage T. C. T. 450 on Kuzhithura-Colachel route surrendered by the permit holder Sri M. Velayudhan, Proprietor, M. V. Motor Service, Neyyattinkara.

ORDER.

The permit is cancelled as prayed for by the permit holder from the date of its surrender.

(2)

Sub:—Suspension of the competency certificate of driver N. Chellappan holder of M. D. L. No. 820|52 and Badge No. 8600 for irregular service of bus M. D. U. 1694 from Pothencode to Nedumangad without going to Murukumpuzha on 4-9-1953.

ORDER.

The competency certificate of the driver is suspended for 4 weeks from the date of seizure.

(3)

Sub:—Cancellation of the permit of stage carriage T. C. T. 2823 on Thuckala-Thiruvattar route surrendered by the permit-holder Sri M. Velayudhan, Proprietor, M. V. Motor service, Neyyattinkara.

ORDER.

The permit is cancelled as prayed for by the permit holder.

Trivandrum.

(Sd.)
Chairman, R. T. B.

NOTIFICATIONS.

(1)

18th May 1954.

Applications are invited for the grant of stage carriage permits for two buses to run services between Kozhencherry and Changanassery *via* Kaviyoor and Paipadu from intending operators so as to reach the office of the undersigned on or before 10th of June 1954. The applications should be in the prescribed form with the required fee under Section 57 of the Indian Motor Vehicles Act IV of 1939. Applications received after 10-6-1954 will not be considered.

(2)

18th May 1954.

Whereas applications have been received from Messrs. Pioneer Motors Ltd., Nagercoil for the grant of two stage carriage permits in respect of buses MDT 2594 & 2608 to conduct Express services from Nagercoil to Aramboly State border *en route* to Tinnevelley in concurrence with the permits sanctioned by the R. T. O., Tinnevelley to run from Tinnevelly to the State border; it is hereby notified under the provisions of Section 57 of the Indian Motor Vehicles Act IV of 1939 for the information of the public or whomsoever it may concern that representations, if any, against the grant of permits on this route should reach the Office of the undersigned within 15 days from the date of publication of this notification in the Government Gazette. Representations received after the date prescribed will not be considered. The date of public hearing to consider the objections raised is fixed by the undersigned on 5-7-1954 at the Office of the Chairman, Central Road Traffic Board or on such other date and place as may be notified in the Notice Board of the aforesaid office.

(3)

15th May 1954.

Whereas applications have been received from the undermentioned persons for the issue of public carrier permits in respect of goods vehicles to run on the routes mentioned against each for the transport of all kinds of unhazardous goods under the provisions of Section 57 of the Indian Motor Vehicles Act (IV of 1939); it is hereby notified for the information of the public or whomsoever it may concern that representations if any against the grant of public carrier permits in respect of the said vehicles should reach the office of the undersigned within 15 days of the publication of the notification in the Government Gazette. Representations received after the appointed date will not be considered. The undersigned will consider the objections at a public hearing at 11 A. M. on the 25th of June 1954 at the Office of the Director of Transport or on such subsequent date as may be notified in due course on the official Notice Board of the aforesaid office.

Trivandrum.

K. PARAMESWARAN NAIR,
Secretary,
Central Road Traffic Board

Sl. No	Reference No.	Name and address of the applicant.	Identification No.	Routes.
1.	304|CB-GV|54	M. R. Bhaskaran Nair, Chundakattu, Vellapadu, Palai.	T. C. K. 211	1. Palai - Kanjar - Kottarakara, 2. Palai-Poonjar-K. K. Road, 3. Ettumanoor-Vaikom, 4. Palai-Athirampuzha, 5. Palai-Erattupetta, 6. Ettumanoor - Athirampuzha, 7. Palai-Thodupuzha-Mattancherry. 8. Parur-Alwaye-Kottayam-Munnar.
2.	305|CB-GV|54	Mathai Michael, Azhakathu House, Arakulam, Kanjar.	T. C. K. 1209	1. Arakulam - Palai, 2. Kottayam - Palai, 3. Thodupuzha - Mattancherry, 4. Palai-Erattupetta, 5. Kottarakara-Kottayam-Alwaye 6. Mundakayam-Kottayam-Munnar-Chinnar.
3.	313|CB-GV|54	Kuruvila Kuruvila, Merchant, Kothamangalam.	T. C. K. 467	1. Kottayam - Kottarakara - Trivandrum, 2. Kottayam - Perumbavoor - Mattancherry, 3. Kottayam - Kottarakara-Quilon, 4. Kottayam - Muvattupuzha - Munnar, 5. Kottayam-Trichur *Via* Mamala, 6. Kottayam - Thodupuzha-Poonjar, 7. Kottayam-Alwaye-Parur, 8. Kottayam - Kuttapuzha - Kalady - Neeleeswaram-Illithode-Naduvakad.
	314|CB-GV|54	J. Devadas, Main Street, Marthandom.	T. C. T. 1734	1. Trivandrum-Kottayam-Alwaye-Munnar, 2. Trivandrum - Quilon - Shencotta, 3. Trivandrum - Nagercoil - Colachel - Marthandom-Cape and all city roads in Trivandrum.
5.	326|CB-GV|54	N. Selvamuthu Nadar, Nedumcode, Kaliakavilai.	T. C. T. 1058	1. Thoduvetty-Cape, 2. Aramboly-Colachel-Kulasekharam-Trivandrum, 3. City roads at Trivandrum, 4. Trivandrum - Kottayam-Munnar - Alwaye, 5. Trivandrum - Quilon-Shencottai, 6. Adoor-Kayankulam, 7. Thiruvella-Ranni.
6.	328|CB-GV|54	K. T. Chandy & Bros. Basin Road, Ernakulam.	T. C. C. 3141	All first and second class roads in Trichur District and Kottayam District.
7.	332|CB-GV|54	P. I. Verghese, Proprietor, Swaraj Plywood Works, Kottayam.	T. C. K. 3199	1. Kottayam-Kumili-Elappara, 2. Kottayam-Munnar - Devikulam, 3. Kottayam - Cochin-Alwaye, 4. Kottayam - Quilon - Shencottai, 5. Kottayam - Erattupettah - Thodupuzha, 6. Kottayam-Erumeli-Vaikom, 7. Kottarakara-Nagercoil and 8. Changanassery-Vazhoor.
8.	334|CB-GV|54	T. C. Thomas, Transporting Contractor, Thottumughom, Alwaye.	Will be furnished later on.	1. Alwaye-Shoranur, 2. Cochin-Madupatty-Vellathuval, 3. Crangannore - Anamalai, 4. Parur - Erattupetta, 5. Cochin-Kottayam, 6. Kottayam-Kumili, 7. Kottayam-Quilon-Shencottai, 8. Angamali-Malayattoor.
9.	336|CB-GV|54	J. Joseph, Partner, Rani Transports, Muttampala, Kottayam.	T. C. K. 2971	1. Kottayam-Kumili, 2. Kottayam-Trivandrum-Nagercoil-Shencottah-Quilon, 3. Kottayam-Cochin-Mattancherry-Alwaye, 4. Kottayam-Munnar-Mattupatty, 5. Kottayam-Changanassery - Vazhoor, 6. Kottayam - Vaikom, 7. Kottayam-Erumeli, 8. Kottayam-Elappara, 9. Kottayam-Thodupuzha - Erattupetta-Palai.
10.	337|CB-GV|54	K. G. Chacko, Kochukoodathil, Perissery, Chengannur.	T. C. Q. 1405	1. Kuzhithura - Kottayam, 2. Kottayam-Alwaye, 3. Quilon-Shencottai, 4. Changanacherry-Kumili, 5. Kayankulam-Chengannur-Ranni, 6. Kottayam-Munnar.
11.	338|CB-GV|54	K. Janardhanan Vaidian, Koppara House, Kilikolloor, Quilon.	T. C. Q. 1027	1. Neyyattinkara - Trivandrum - Kottayam, 2. Kayamkulam - Punalur - Ranni, 3. Ayoor-Punalur - Kulathupuzha, 4. Trivandrum-Quilon-Shencottai.
12.	339|CB-GV|54	K. K. Narayanan, Timber Merchant, Thenmalai.	T. C. Q. 788	1. Kottarakara - Kottayam, 2. Kottarakara-Cape Comorin, 3. Cape Comorin-Shencotta, 4. Shencottah-Quilon, 5. Quilon-Trivandrum, 6. Punalur-Kayankulam.
13.	340|CB-GV|54	T. V. Antony, Managing Director, Dasan Transports Ltd., Ponkunnam.	T. C. K. 844	All first and second class roads of Travancore-Cochin.

Sl. No.	Reference No.	Name and address of the applicant.	Identification No.	Routes.
14.	341|CB-GV|54	Do.	T. C. K. 841	All first and second class routes in Travancore-Cochin.
15.	342|CB-GV|54	D. C. Johar & Sons Ltd., P. O. Box No. 83, Broadway, Ernakulam.	M. D. C. 2540	All the first and second class roads of Travancore-Cochin State.

Proceedings of the Secretary, R.T.B, Trivandrum,

(1)

DATED 23RD APRIL 1954.

Read—(1) Reports of T. S. I. T. Rural in his T. R. T. 404|gl.|53 doted 20-5-53 that bus T. C. T. 3039 had conducted service in the Attingal-Chirayinkil route on 18-3-53 which is unauthorised.

(2) Explanation dated 22-3-54 of the permit holder Sri K. Noohu Kannoo Asan, Hamedia Motor Service, Allencode-Attingal to the defence issued by the T. S. I. T. Rural.

Perused also the relevant records and passed the following

ORDER.

The permit of bus T. C. T. 3039 is suspended for one week.

(2)

DATED 29TH APRIL 1954.

Read—(1) Report of T. S. I. T. Rural *vide* T. R. T. 106|gl.|54 dated 8-4-54 that bus T. C. T. 2573 owned by the Managing Director, M|s. The M. V. Industrials Ltd., Neyyattinkara has conducted broken service in the Poovar-Ottasekharamangalam route and has completely defaulted service from 1-1-54 to 23-3-54.

(2) Defence issued to the permit holder by the T. S. I. T. Rural in T. R. T. 103|gl. 53 dated 23-3-54 and the explanation of the permit holder dated 9-2-54.

Perused also the relevant records and passed the following

ORDER.

The permit of bus T. C. T. 2573 is suspended for one week.

(3)

DATED 22ND APRIL 1954

Read—Report of T. S. I. Nagercoil N. T. 194|gl.|54 dated 10-4-54 that service of bus T. C. T. 1150 in the Nagercoil Aramboly route is defaulted from 1-1-53 and that the permit holder Sri V. Rayappa Pillai Vellmadom Nagercoil has not tendered his explanation even though the defence was accepted by him.

Perused also the relevant records and passed the following

ORDER.

The permit of bus T. C. T. 1150 is suspended. The permit holder will please explain in 7 days why the permit of the vehicle should not be cancelled.

(4)

DATED 8TH MAY 1954.

Read—(1) Report of T. S. I. Trivandrum Rural in T. R. T. 143|gl|54 dated 29-3-54 that service of bus T. C. T. 630 was defaulted from 16-5-53 in the Vidhura-Neyyattinkara route and that the Permit holder Sri Ahamed Ali Vaidyan, A. R. M. S., Venjaramood has not tendered his explanation when defence was issued to him.

Perused also the relevant records and passed the following

ORDER.

The permit of bus T. C. T. 630 is suspended. The permit holder will please explain in 7 days why the permit should not be cancelled.

Trivandrum. (Sd.)
Secretary, R. T. B.

NOTIFICATION.

C. 256|MVP|54. *23rd April 1954.*

Whereas application has been received from Sri T. Bhaskara Menon, T. Bhaskara Menon and Co., "Vrindavan", Diwan's Road, Ernakulam for the issue of a reserve permit in respect of stage carriage TCC. 618 to run in place of the route buses owned by him when they are garraged for repairs or in the event of their break-down, it is hereby notified under the provisions of section 57 of the Indian Motor Vehicles Act (IV of 1939) for the information of the public or whom-so-ever it may concern that representations, if any, against the grant of the permit in respect of the said vehicle should reach the office of the undersigned within 15 days from the date of publication of the notification in the Government Gazette. Representations received after the appointed date, will not be considered. The Regional Transport Board, Trichur will consider the objections at a public hearing or such date and place as may be intimated by notice in due course to those concerned.

Office of the Regional Transport Board, Trichur.

P. A. MUHAMED,
Secretary,
Regional Transport Board.

Proceedings of the Regional Transport Board, Trichur

DATED 19TH APRIL 1954.

ROC. No. 1404|CR|53.

Read:—Report of Circle Inspector, Mattancherry dated 10-8-1953 stating that there were 48 passengers as against sanctioned 33 in all in bus TCC. 2469 owned by Sri V. K. Menon, Vattaparambil House, Irinjalakuda and also there were no tax license and trip-sheet in the vehicle. The conductor was Sri P. C. David, Badge No. 105.

(2) Explanation of the owner dated 21-2-54.

Perused other relevant records and passed the following

ORDER.

The permit-holder is warned.

(2)

DATED 19TH APRIL 1954.

C. ROC. 241|CR|54.

Read:—(1) Report of Traffic Sub-Inspector, Ernakulam dated 3-3-1954 wherein it is stated that there were 42 persons in the bus TCC. 596 as against sanctioned 18 in all and that there were 4 persons on the left foot-board and one person on the right side of the driver. The driver is Sri M. V. Augustine, Manzoor Veedu, Alwaye (MDL. C. 3512/53 and badge No. 740.)

(2) Defence memo to driver dated 2?-3-54.

Perused other relevant records and passed the following

ORDER.

The Competency certificate of the driver Sri Augustine is suspended for two months from the date of its surrender.

Trichur. (Sd.)

Secretary, R. T. B.

Proceedings of the Regional Transport Board, Trichur.

(1)

DATED 19TH APRIL 1954.

C. ROC. 1860|CR|53.

Read:—(1) Report of Circle Inspector, Mattancherry dated 7-12-53 wherein it is stated that there were 52 persons in the bus TCC. 1646 as against the sanctioned 39 in all.

(2) Explanatien of the Proprietor, P. S. N. Motor Service, Trichur, dated 30-1-54.

Perused other relevant records and passed the following

ORDER.

The permit of the bus TCC. 1646 is suspended for 15 days from the date of its surrender.

(2)

DATED 19TH APRIL 1954.

C. ROC. 239|CR|54.

Read: — (1) Report of Traffic Sub-Inspector, Trichur dated 6-2-54 wherein it is stated that there were 50 persons in the bus as against the sanctioned 29 in all in bus TCC. 2333. The pemit-holder is Sri M. Ramankutty Menon, Mundath House, Elevancherry.

(2) Explanation of the owner and conductor dated 27-3-54.

Perused other relevant records and passed the following

ORDER.

The permit-holder is warned.

(3)

DATED 19TH APRIL 1954.

C. ROC. 240|CR|54.

Read:—(1) Report of the Traffic Sub-Inspector, Ernakulam dated 2-2-54 wherein it is stated that there were 40 persons in the bus TCC. 1634 as against sanctioned 27 in all. The permit-holder is Sri P. S. Sivaramakrishna Iyer, Proprietor, Pioneer Lorry Service, Trichur.

(2) Explanation of the ower dated 28-3-54.

(3) Defence memo to conductor dated 20-3-54.

Perused other relevant records and passed the following

ORDER.

The permit-holder is warned.

(4)

DATED 19TH APRIL 1954.

C. ROC. 183|CR|53.

Read:—(1) Report of Circle Inspector, Mattancherry dated 17-12-53 wherein it is stated that there were 44 persons in the bus TCC. 1128 as against sanctioned 36 in all.

(2) Explanation of the owner dated 26-1-54.

Perused other relevant records and passed the following

ORDER.

The permit-holder of the vehicle Sri P. N. Krishna Iyer, Proprietor, P. S. N. Motor Service, Trichur is warned.

Trichur. (Sd.)

Chairman, R. T. B.

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. VII] Trivandrum, Tuesday 25th May 1954/11th Idavam 1129. [No. 21

STORES PURCHASE COMMITTEE

SHORT NOTICES.

(1)

SP(b)5-273|54. *4th May 1954.*

Sealed tenders superscribed "Tender No. 5|54—Bolts and Nuts" are invited for the supply of about 76,000 Nos. of various sizes of bolts and nuts required for the State Electricity Department. The tenders should be in the prescribed form which can be had from the Secretary, Stores Purchase Committee on payment of Rs. 5. Duplicate copies of the tender form will be issued at annas eight each. Cost of the forms should be remitted only by M. O. and not by cheques, drafts or postal orders. Tenders are due on 9th June 1954 at 11.30 A. M. Full details will be found published in the Stores Purchase Committee sheet of the Travancore-Cochin Gazette dated 11-5-1954.

(2)

SP(b)5-271|54. *3rd May 1954.*

Sealed tenders superscribed "Tender No. 9|54—Copper sheets etc. for the Electricity Department" are invited for the supply of 250 Nos. of copper sheets of 4' x 2' x 1|8" thick and some copper tapes required for the Electricity Department. The tenders should be in the prescribed form which can be had from the Secretary, Stores Purchase Committee on payment of Rs. 5. Duplicate copies of the tender form will be issued at 8 annas each. Cost of the forms should be remitted only by M. O. and not by cheques, drafts or postal orders. Tenders are due on 2nd June 1954 at 11.30 A. M. Full particulars will be found published in the Stores Purchase Committee sheet of the Travancore-Cochin Government Gazette dated 11-5-1954.

(3)

SP(a)6-299|54. *5th May 1954.*

Sealed tenders superscribed "Tender No. 10 of 1954—Hats, Puttles, etc." are invited for immediate supply of Khaki Gurkha felt hats, woollen half putties, etc., required for the Police Department. Tenders should be in the prescribed form which can be had of this Office on payment of Rs. 3 per copy. Duplicate copy of the tender form will be issued at 8 annas each. The price of the forms should be paid in cash or by Money Order and not by means of cheques, postal orders or postage stamps. Tenders should reach this Office before 11.30 A.M. on 16th June 1954. Full details of the tender will be found published in the Stores Purchase Committee sheet of the Travancore-Cochin Government Gazette dated 11-5-1954.

(4)

No. SP(a)2-309|54. *5th May 1954.*

Sealed tenders superscribed "Tender 11|54 Copper Conductors" are invited from registered contractors for the supply of electrolytic hard drawn bare copper wires of different gauges. The tenders should be addressed to the Secretary, Stores Purchase Committee, Trivandrum and will be received by him up to 11-30 A. M. on 12-6-1954. The prescribed tender forms are obtainable from the Secretary, Stores Purchase Committee on payment of its cost of Rs. 10 per copy. Duplicate copies will be issued at Re. One each. The cost of tender forms must be paid in cash or by M. O. and no cheques, drafts or postal orders etc., are acceptable on this account.

Full details of the tender are published in the Travancore-Cochin Government Gazette dated 11-5-1954.

(5)

No. SP(a)2-302|54. *5th May 1954.*

Sealed tenders superscribed "Tender 12 of 1954—Lightning Arresters" are invited from *registered contractors* for the supply of H. T. and L. T. Lightning Arresters. The tenders should be addressed to the Secretary, Stores Purchase Committee, Trivandrum and will be received by him up to 11-30 A. M. on 30th June 1954. The tenders should be in the prescribed form which can be obtained from the Secretary on payment of cost of Rs. 10 per copy in cash or by M. O. Duplicate copies are however obtainable at Re. One each. Cheques, drafts, postal orders and postal stamps towards cost of tender forms will not be accepted.

Full details are published in the Travancore-Cochin Government Gazette dated 11-5-1954.

(6)

SP(b)4-520|54. *May 1954.*

Sealed Tenders superscribed "Tender No. 13|54—Binding materials" are invited for the supply of Binding materials such as calico, glue, card thread, oil cloth etc., required for the Stationery Department. The tender should be in the prescribed form and should be despatched to the Secretary, Stores Purchase Committee so as to reach him not later than 11.30 A. M. on 26th June 1954. No tender received after the time specified above will be accepted on any account. The tender forms can be had of the Secretary, Stores Purchase Committee, Trivandrum on payment of Rs. 3 per copy. Duplicate copies will be issued at As. 8 each. Cost of tender forms should be remitted by M. O. and not by cheque, postal orders or postage stamps. Full details will be found published in the Travancore-Cochin Government Gazette dated 18-5-54.

(7)

No. SP(a)2-304|54. *7th May 1954.*

Sealed tenders superscribed "Tender 16-11 K.V Air Break Switches" are invited for the supply of 300 Nos. 11 K V Air Break Disconnecting Switches required for the State Electricity Department. Tenders should be in the prescribed form and be addressed to the Secretary, Stores Purchase Committee, Trivandrum. They will be received by the Secretary upto 11.30 A. M. on 5th July 1954. The necessary forms are obtainable from the Secretary on payment of cost, either in cash or by M. O. The price of the tender form, which is not refundable, is Rs. 10 per copy in India and Rs. 12 for despatch to firms outside India. Duplicate forms will be issued at Re. One each. Cheques, drafts, postal orders etc., are not acceptable towards cost of tender forms. Full details are published in the Travancore-Cochin Government Gazette dated 18-5-1954.

(8)

No. SP(a)2-303|54. 18th May 1954.

Sealed tenders superscribed "Tender 17 of 1954 - 11 K.V. Dropout fuses" are invited for the supply of 1000 Dropout fuses and fuse elements. The tenders which should be in the prescribed form will be received by the Secretary, Stores Purchase Committee, Trivandrum, upto 11.30 hours on 10th July 1954. The tender forms may be obtained from the Secretary on payment of Rs. 10 per copy (Rs. 12 per copy for despatch to firms outside India). Duplicate copies will be issued at Re. one each. Cheques, drafts, postal orders etc., are not accepted towards the cost of tender forms.

Full details are published in the Travancore-Cochin Government Gazette dated 18-5-1954.

(9)

SP(a)6-573|54. 18th May 1954.

Sealed tenders superscribed "Tender No 15—Binding Leather" are invited for the supply of about 8090 pieces of Binding Leather (tanned sheep or goat skin) required for the Stationery Department. The tenders should be in the prescribed form which can be had at this office on payment of Rs. 5 (Five) per copy. Duplicate copies of the tender form will be issued at 8 annas each. The tender should reach this Office before 11.30 A.M. on 21-6-54. Full details will be found published in the Government Gazette dated 18-5-54.

(10)

SP(b)4-522|54. 12th May 1954.

Sealed tenders superscribed "Tender No. 14|54—Typewriter accessories" are invited for the supply of Typewriter accessories such as typewriter ribbons, typecarbon paper, stencil paper etc., required for the Stationery Department. The tender should be in the prescribed form and should be despatched to the Secretary, Stores Purchase Committee so as to reach him not later than 11.30 A.M. on 28th June 1954. No tender received after the date and time specified above will be accepted on any account. The tender forms can be had of the Secretary, Stores Purchase Committee, Trivandrum on payment of Re. 3 per copy. Duplicate copies will be issued at As. 8 each. Cost of tender forms should be remitted by M. O. and not by cheque, postal order or postage stamps. Full details will be found published in the Travancore-Cochin Government Gazette dated 18-5-1954.

Government Secretariat,
Stores Purchase Section,
Trivandrum 1.

V. V. JOSEPH,
Secretary,
Stores Purchase Committee.

NOTICES.

I

Sealed quotations in duplicate are invited for the supply of the materials specified in the schedule attached below. The duplicate should not contain or indicate the name of the firm quoting. The rates quoted should be for delivery of the articles at the places mentioned below the schedule. The necessary superscription, the due date for the receipt of quotations and the date up to which the rates will have to remain firm for acceptance are noted below. Any quotation without superscription or received after the due date and time is liable to be rejected. The maximum period required for delivery of the articles should also be mentioned.

The acceptance of the quotation will be subject to the following conditions:—

(1) The successful tenderer must, within a fortnight|a month after the acceptance of his quotation furnish 5 per cent of the amount of the contract as security deposit and execute an agreement at his own cost for the satisfactory fulfilment of the contract, if so required.

(2) Withdrawal from the quotation after it is accepted or failure to supply within a specified time or according to specifications will entail cancellation of the order and purchases being made at the offerer's expense from elsewhere, any loss incurred thereby being payable by the defaulting party. In such an event the Government reserve also the right to remove his name from the list of Government suppliers permanently or for a specified number of years.

(3) Samples, duly listed, should be forwarded wherever possible under separate cover and the unapproved samples got back as early as possible by the offerers at their own expenses and the Government will in no case be liable for any expense on account of the value of the samples or their transport charges etc. In case the samples are sent by railway, the railway receipt, should be sent separately, and not along with the quotation, since the quotation will be opened only on the appointed day and demurrage will have to be paid if the railway parcels are not cleared in time. The approved samples may or may not be returned at the discretion of the Secretary, Stores Purchase Committee. Sample sent by 'V. P. Post' or freight to pay will not be accepted.

(4) No representation for enhancement of price once accepted will be considered during the currency of the contract.

(5) Any attempt on the part of tenderers or their agents to influence the Stores Purchase Committee in their favour by personal canvassing, either with the members of the Committee or with the members who may be co-opted, will disqualify the tenderers.

(6) If any licence or permit is required, tenderers must specify it in their quotation and also state the authority to whom application is to be made.

(7) The quotation may be for the entire or part supplies. But the tenderers should be prepared to carry out such portion of the supplies included in their quotation as may be allotted to them.

(8) In the absence of specific stipulation to the contrary in the quotations, it will be presumed that the prices quoted are inclusive of all taxes.

9. Samples sent by post, railway or plane should have been despatched before the due date of the tender and should be received in this office not later than three days from the due date of the tender. Samples from local tenderers should be delivered before the due date and time of the tender. Tenders from firms whose samples are received late except in accordance with the above provisions will not be considered on any account.

10. Telegraphic quotations will not be considered unless immediately followed by confirmation with full relevant details posted before the due date of the tender.

SP(a)1-467|54. 19th May 1954.

Superscription— "Quotation No. 93|54— Insecticides."

Due date and time for receipt of quotations—5th June 1954 11-30 A. M.

Due date and time for opening of quotations—5th June 1954 12 Noon.

Date of firmness of rates 15th July 1954.

SCHEDULE.

No.	Specification.	Quantity.
1.	50% Wettable D.D.T.	1 ton.
2.	10% Dusting powder (B.H.C.)	5 ,,
3.	5% Dust do.	15 ,,
4.	Zinc Phosphide	1 cwt.
5.	Copper Sulphate	1 ton.

N. B.—All offers should be for delivery F.O.R. Trivandrum / Nagercoil / Quilon / Mavelikara / Alleppey / Alwaye / Ernakulam / Trichur. All offers should be from ready stock.

II

Sealed quotations in duplicate are invited for the supply of the materials specified in the schedule attached below. The duplicate should not contain or indicate the name of the firm quoting. The rates quoted should be for delivery of the articles at the places mentioned below the schedule. The necessary superscription, the due date for the receipt of quotations and the date up to which the rates will have to remain firm for acceptance are noted below. Any quotation without superscription or received after the due date and time is liable to be rejected. The maximum period required for delivery of the articles should also be mentioned.

The acceptance of the quotation will be subject to the following conditions:—

(1) The successful tenderer must, within a fortnight|a month after the acceptance of his quotation furnish 5 per cent of the amount of the contract as security deposit and execute an agreement at his own cost for the satisfactory fulfilment of the contract, if so required.

(2) Withdrawal from the quotation after it is accepted or failure to supply within a specified time or according to specifications will entail cancellation of the order and purchases being made at the offerer's expense from elsewhere any loss incurred thereby being payable by the defaulting party. In such an event the Government reserve also the right to remove his name from the list of Government suppliers permanently or for a specified number of years.

(3) Samples, duly listed, should be forwarded wherever possible under separate cover and the unapproved samples got back as early as possible by the offerers at their own expenses and the Government will in no case be liable for any expense on account of the value of the samples or their transport charges etc. In case the samples are sent by railway, the railway receipt should be sent separately and not along with the quotation, since the quotation will be opened only on

the appointed day and demurrage will have to be paid if the railway parcels are not cleared in time. The approved samples may or may not be returned at the discretion of the Secretary, Stores Purchase Committee. Sample sent by 'V. P. Post' or freight to pay will not be accepted.

(4) No representation for enhancement of price once accepted will be considered during the currency of the contract.

(5) Any attempt on the part of tenderers or their agents to influence the Stores Purchase Committee in their favour by personal canvassing, either with the members of the Committee or with the members who may be co-opted, will disqualify the tenderers.

(6) If any licence or permit is required, tenderers must specify it in their quotation and also state the authority to whom application is to be made.

(7) The quotation may be for the entire or part supplies. But the tenderers should be prepared to carry out such portion of the supplies included in their quotation as may be allotted to them.

(8) In the absence of specific stipulation to the contrary in the quotations, it will be presumed that the prices quoted are inclusive of all taxes.

(1)

No. SP(b)3-530|54. *19th May 1954.*

Superscription—Quotation No. 90|54 for Pump sets for Leprosy Hospital, Koratty.

Due date and time for receipt of quotations—14-6-1954—11-30 A. M.

Due date and time for opening of quotations—14-6-1954—12 Noon.

Date of firmness of rates—14-7-1954

SCHEDULE

I. Motor driven centrifugal pump set one—consisting of:—

1. One number A. C. motor of suitable H. P. rating for 3 phase 400|440 volts, 50 cycles supply for driving the pump detailed below.
2. One Centrifugal pump connected through flexible coupling to motor *vide* item (1) above and capable of pumping 1000 gallons of water per hour against a total head of 120 feet from all causes.

   Both the motor and pump *vide* items (1) and (2) above may be mounted on a single cast iron base plate.
3. Foundation bolts for base plate, loose suction and delivery flanges for connection to the suction and delivery pipes.
4. Foot valve for suction pipe (G. M. type foot valve will be preferred.
5. Suitable starter for mortar *vide* item (1) with over load and no vall release.

II. One motor driven centrifugal pump set consisting of:—

1. One number A. C. motor of suitable H.-P. rating for single phase 220|230 volts 50 cycles supply for driving the centrifugal pump detailed below:
2. One centrifugal pump connected through flexible coupling *vide* item (1) above and capable of pumping 400 gallons of water per hour against a total head of 100 feet.

   Both the pump and motor *vide* items (1) and (2) above may be mounted on a single cast iron bed plate
3. Foundation bolt for base plate, loose suction and delivery flanges for connection to the suction and delivery pipes.
4. Foot valve for suction pipe (G. M. foot valve will be preferred).
5. Suitable starter for motor under item (1) if required separate.

NOTES:

(a) The motor must have a theral rating with at least 20% more output than that required for the pump for its specified duty.

(b) Suitable size monobloc type pump set may also be offered as alternative.

(c) Prices for delivery F.O.R. Ernakulam|Alwaye|Trichur.

(d) Offers from ready stocks will be preferred.

(2)

No. SP(b)4-524|54. *19th May 1954.*

Superscription—"Quotation No. 91|54—Balances."

Due date and time for receipt of quotations—14-6-1954—11-30 A. M.

Due date and time for opening of quotations—14-6-1954—12 Noon

Date to which the rates are to remain firm—14-7-1954.

SCHEDULE.

1.	Brass balance 10" beam and pans (all brass) with brass weights 2 lbs to ¼ oz.	14 Nos.
2.	Spring balance to weight 100 lbs.	18 „
3.	do. 50 „	10 „
4.	do 25 „	10 „

Prices to be F.O.R. Trivandrum Trichur.

Delivery should be immediate from stock.

Government Secretariat, Stores Purchase Section, Trivandrum 1.

V. V. JOSEPH, *Secretary, Stores Purchase Committee.*

TENDER NOTICE.

GENERAL CONDITIONS.

Sealed tenders are invited for the supply of the materials specified in the *schedule* below.

1. The tenders should be addressed to the "Secretary, Stores Purchase Committee, Trivandrum" the cover being sealed and marked "Tender No. and the materials according to superscription shown below."

2. The tenders should be in the prescribed form which can be obtained from the Secretary, Stores Purchase Committee, on payment of a sum noted in the schedule below. Duplicate copies of tender forms will be issued at the rate specified below. The cost of tender forms once paid will not be refunded. Tenders which are not in the prescribed form will be liable to be rejected. The rates quoted should be for the unit specified in the Schedule attached and should be only in Indian Currency. Quotations in any other currency *will be liable to rejection.*

3. Intending tenderers should send their tender so as to reach the Secretary, Stores Purchase Committee, Trivandrum, on the due date and time noted below. No tender received after the date and time specified below, will be accepted *on any account.*

4. Every tender should be accompanied by an earnest money of one per cent, of the total cost of articles tendered for subject to a minimum of Rs. 50 only. In the case of the tenderers doing business in the State, the earnest money should be remitted into the nearest Government Treasury in chalans in triplicate, duly countersigned by the Secretary, Stores Purchase Committee. One copy of the chalan so obtained should be forwarded along with the tender. In the case of the tenderers outside the State, the earnest money should be *in drafts on the Travancore Bank Ltd.|Imperial Bank of India drawn in favour of the Secretary, Stores Purchase Committee, Trivandrum.* The earnest money of the unsuccessful tenderers will be returned as soon as possible after the tenders are settled, but that of the successful tenderers will be adjusted towards the security that will have to be deposited for the satisfactory fulfilment of the contract. No interest will be paid for the earnest money deposited.

5. The tenders will be opened on the appointed day and time in the office of the undersigned in

the presence of such of those tenderers or their nominees who may be present at the time. The rates will be considered firm for acceptance till the date mentioned below.

6. If any tenderer withdraws from his tender before the expiry of the period fixed for keeping the rates firm for acceptance, the earnest money deposited by him will be forfeited to Government.

7. Tenderers shall invariably specify in their tender, the delivery conditions including the time required for the supply of articles tendered for.

8. The final acceptance of the tenders rests entirely with the Government who do not bind themselves to accept the lowest or any tender. But the tenderers on their part should be prepared to carry out such portion of the supplies included in their tenders as may be allotted to them.

9. In the case of materials of a technical nature the successful tenderer should be prepared to guarantee satisfactory performance for a definite period under a definite penalty.

10. The successful tenderer shall also execute an agreement, if required for the due fulfilment of the contract within the period to be specified in the letter to the contractor intimating the acceptance of his tender. The contractor shall have to pay all stamp duty, lawyer's charges, and other expenses incidental to the execution of the agreement. Failure to execute the agreement within the period specified will entail the penalties set out in para 11 below.

11. The successful tenderer shall, before signing the agreement and within a fortnight after the acceptance of his tender has been intimated to him, deposit a sum equivalent to 5 per cent. of the value of the contract as security for the satisfactory fulfilment of the contract less the amount of earnest money deposited by him along with his tender. For contracts of Rupees One Hundred and more but less than Rupees Five Hundred a sum of Rs. 30 will have to be deposited as security while a sum of Rs. 5 will be required as security for all contracts less than Rupees One Hundred. The amount of security may be deposited in the manner prescribed in Clause 4 *supra* or in Government Treasury Savings Bank and the Pass Book pledged to the Secretary, Stores Purchase Committee. Simple letters of guarantee for the amount of security from an approved Bank will also be considered enough at the discretion of Government. If the successful tenderer fails to deposit the security and execute the agreement as stated above, the earnest money deposited by him will be forfeited to Government and the contract advertised again at the defaulter's risks and any loss incurred by Government on account of the resale will be recovered from the defaulter who will, however, not be entitled to any gain arising thereby.

12. The security deposit shall, subject to the conditions specified herein, be returned to the contractor within three months after the expiration of the contract but in the event of any dispute arising between the Department concerned and the contractor, the Department shall be entitled to deduct out of the deposits or the balance thereof, until such dispute is determined, the amount of such damages, costs, charges and expenses as may be claimed. The same may also be deducted from any other sum which may be due at any time from the Department to the contractor.

13. All payments to the contractors will be made by the purchasing officer in due course:—

(*a*) either by Departmental cheques payable at the Travancore-Cochin Government Treasuries;

(*b*) or by drafts on the Reserve Bank of India;

(*c*) or in the case of supplies from the United Kingdom, by drafts as may be arranged between the contracting parties.

14. Ordinarily payments will be made only after the supplies are actually verified and taken to stock but in exceptional cases payments against satisfactory shipping documents including certificates of insurance will be made up to 75 per cent of the value of the materials at the discretion of Government.

15. The contractor shall not assign or make over the contract or the benefits or burdens thereof or any part thereof to any other person or persons or body corporate. The contractor shall not underlet sub-let to any person or persons or body corporate the execution of the contract or any part thereof without the consent in writing of the Secretary, Stores Purchase Committee. The Secretary, Stores Purchase Committee shall have absolute power to refuse such consent or to rescind such consent (if given) at any time if he is not satisfied with the manner in which the contract is being executed and no allowance or compensation shall be made to the contractor or the sub-contractor upon such recission. Provided always that if such consent be given at any time, the contractor shall not be relieved from any obligation, duty or responsibility under this contract.

16. In case the contractor becomes insolvent or goes into liquidation, or makes or proposes to make any assignment for the benefit of his creditors, or proposes any composition with his creditors for the settlement of his debts, or carries on his business or the contract under inspection on behalf of his creditors, or in case any receiving order or orders for the administration of his estate are made against him, or in case the contractor shall commit any act of insolvency or in case in which under any clause or clauses of this contract, the contractor shall have tendered himself liable to damages amounting to the whole of his security deposits; the contractor shall thereupon, after notice given by the Secretary, Stores Purchase Committee to the contractor, be determined and the Government may complete the contract in such time and manner and by such persons as the Government shall think fit. But such determination of the contract shall be without any prejudice to any right or remedy of the Government against the contractor or his sureties in respect of any breach of contract theretofore committed by the contractor. All expenses and damages caused to Government by any breach of contract by the contractor shall be paid by the contractor to Government and may be recovered from him under the provisions of the Revenue Recovery Act in force in the State.

17. In case the contractor fails to supply and deliver any of the said articles and things within the time provided for delivery of the same, or in case the contractor commits any breach of any of the covenants, stipulations and agreements herein contained, and on his part to be observed and performed, then and in any such case, it shall be lawful for the Stores Purchase Committee (if they shall think fit to do so) to arrange for the purchase of the said articles and things from elsewhere or on behalf of the Government by an order in writing under the hand of the Secretary, Stores Purchase Committee, to put an end to this contract and in case the Government shall have incurred, sustained or been put to any costs, damages or expense by reason of such purchase or by reason of this contract having been so put an end to or in case any difference in price, compensation, loss, costs damages, expenses or other moneys shall then or at any time during the continuance of this contract be payable by the contractor to the Government under and by virtue of this contract, it shall be lawful for the Government from and out of any moneys for the time being payable or owing to the contractor from the Government under or by virtue of this contract or otherwise, to pay and reimburse to the Government all such costs, damages and expenses they may have sustained, incurred or been put to by reason of the purchase made elsewhere or by reason of this contract having been so put an end to as aforesaid, and also all such difference in price, compensation, loss, costs, damages expenses and other moneys as shall for the time being be payable by the contractor aforesaid.

18. Every notice hereby required or authorised to be given may be either given to the contractor personally or left at his residence or last known place of abode or business, or may be handed over to his agent personally, or may be addressed to the contractor by Post at his usual or last known place of abode or business and if so addressed and posted, shall be deemed to have been served on the contractor on the date on which, in the ordinary course of Post a letter so addressed and posted would reach his place of abode or business.

19. The tenderer shall undertake to supply materials according to the standard sample and specifications.

20. No representation for enhancement of rates once accepted will be considered.

21. Any attempt on the part of the tenderers or their agents to influence the Committee in their favour by personal canvassing either with the members of the Committee or with the members who may be co-opted will disqualify the tenderers.

22. Tenderers should be prepared to accept orders subject to a penalty clause for forfeiture of security in the event of default in supplies or failure to supply within the stipulated period.

23. In the absence of specific stipulation to the contrary in the quotations, it will be presumed that the prices quoted are inclusive of all taxes.

24. Samples sent by post, railway or plane should have been despatched before the due date of the tender and should be received in this office not later than three days from the due date of the tender. Samples from local tenderers should be delivered before the due date and time of the tender. Quotations from firms whose samples are received late except in accordance with the above provision will not be considered on any account.

25. Telegraphic quotations will not be considered unless immediately followed by confirmation with full relevant details posted before the due date of the tender.

SP(b)4-623/54 *19th May 1954.*

Superscription.—"Tender No. 15/54—Drawing Materials."

Due date and time for receipt of quotations—8-7-1954—11-30 A. M.

Due date and time for opening of quotations—8-7-1954—12 Noon.

Date to which the rates are to remain firm—8-9-1954.

Price of tender Form—Rs. 3.

Price of duplicate copies of tender Form—8 annas each.

SCHEDULE.

DRAWING MATERIALS.

S. No.	Specifications.	Quantity	Unit
1.	Drawing paper in rolls 60" x 50 yds. per roll.	15 rolls.	Per roll.
2.	Tracing paper, Gateway Br. make 40" x 20 yds per roll.	200 „	„
3.	Tracing cloth, Sagar or equally good quality in continuous length in rolls of 20 or 24 yds. of 40 42" width	100 „	„
4.	Footrule 2 ft. 4 fold marked in inches 1/10 & 1/8" Rabone or equally good quality	50 Nos.	each
5.	Sectional lines 1/10" faint ruled	30 Rims	Rim
6.	Crowquill holders	10 doz.	doz.
7.	Brass Drawing pins with and without handles, tempered steel point	70 „	„
8.	Drawing pencils Kohinoor H, HB and 2H	50 „	„
9.	Colour cakes—Winsor & Newton water colours (various)	60 „	„
11.	Drawing brush Winsor & Newton Nos. 0 to 9 (sable hair)	25 „	„
11	Sponge ½ oz piece	25 Nos.	each
12.	Drawing board (medium size)	6 „	„
13	Unsensitised Ferro Prussiate Paper 60" x 30 yds. per roll	25 rolls	roll.

N. B.—Rate and total must be furnished against each item separately.

Note.—(1) Prices to be for delivery at the Stationery Stores, Trivandrum / Ernakulam or F.O.R. Trivandrum/Ernakulam.

(2) Period of delivery should be specified in the tender if it exceeds one month.

(3) Tenders without samples will not be considered.

Government Secretariat,
Stores Purchase Section,
Trivandrum.

V. V. JUSTIN,
Secretary,
Stores Purchase Committee.

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. VI] Trivandrum, Tuesday, 25th May 1954/11th Idavam 1129 [No. 21

VILLAGE PANCHAYATS

പരസ്യം

൧൧൨൯ മെയ് ൧൮.

താഴെ പറയുന്ന പണികൾ നടത്തുന്നതിന് കരാർ ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ള ടെൻഡറുകൾ (ടെൻഡർ ഫാറത്തിൽ എഴുതി ഒന്നാംതരം കോർട്ടുഫീസ്റ്റാമ്പു പതിച്ച ലക്കോട്ടിലാക്കി അരക്കുവച്ച് വിവരം കുറിച്ച്) അതാതു തീയതികളിൽ ൧൧ മണിക്കുമുമ്പായി താഴെ വിവരിക്കുന്ന ആഫീസുകളിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാകുന്നു. എസ്റ്റിമേററിൽ വിവരിക്കുന്ന മാതിരി ഇനം പണികൾക്കും അതാതിന്റെ യൂണിററ് അനുസരിച്ച് ക്രമപ്രകാരം നിരക്കുകൾ വെവ്വേറെ ചേർക്കേണ്ടതും ആ നിരക്കുകൾപ്രകാരം ആകെ എന്തു സംഖ്യ ആകുന്നു എന്നുള്ളതിന് പ്രത്യേകം കുറിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. അന്നേദിവസം ൧൨ മണിക്ക് അതാതു ആഫീസിലെ അധികാരപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ടെൻഡറുകൾ തുറക്കുന്നതുമാകുന്നു.

(൫) ഓരോ പണിക്കും തിട്ടപ്പെടുത്തിയ നിരത ദ്രവ്യസംഖ്യയുള്ള ട്രഷറി ചലാന്‍ ഓരോ ദര്‍ഘാസിലും അടക്കംചെയ്തിരിക്കണം. ഉറപ്പായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ദര്‍ഘാസുകാരന്റെ നിരതദ്രവ്യം ജാമ്യസംഖ്യയിലേയ്ക്കു കണക്കാക്കുന്നതും, അല്ലാത്ത ദര്‍ഘാസുകാരുടെ സംഖ്യ മടക്കിക്കൊടുക്കുന്നതുമാകുന്നു. ദര്‍ഘാസുകള്‍ ഉറപ്പിച്ചതായി കല്പനകിട്ടിയാല്‍ നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ആറരക്ക ൫ ക. വീതമുള്ള ജാമ്യസംഖ്യ അടപ്പ് ട്രഷറിയില്‍ ചലാന്‍ ഫാറമാക്കി ക്രമപ്രകാരം കരാര്‍ എഴുതിക്കൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(൬) പണികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ മരം അഞ്ച് കണ്ടിയില്‍ കൂടതലാണെങ്കില്‍ മാത്രം ഫാറസ്റ്റ് ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റ് ഡിപ്പോകളില്‍ നിന്നു കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു. വണ്ടിക്കൂലി, പണിക്കൂലി മുതലായവ ചേര്‍ത്തുള്ള നിരക്ക് മാത്രം കരാറുകാരന്‍ ദര്‍ഘാസില്‍ കാണിക്കേണ്ടതാകുന്നു. സിമന്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇനങ്ങളില്‍ സിമന്റ് വിലയടക്കമുള്ള നിരക്ക് ടെണ്ടറില്‍ കാണിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ സിമന്റിനുള്ള പെര്‍മിറ്റുകള്‍ നല്‍കുവാന്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റ് ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും.

(൭) ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും സാമഗ്രികളും കരാറുകാരന്‍ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാകുന്നു. പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പിലെ സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍ നിബന്ധനകള്‍ അനുസരിച്ച് പണികള്‍ നടത്തേണ്ടതുമാകുന്നു. ഒരു യിരം ഉറപ്പിക്ക മുതല്‍ക്ക മീതെ എസ്റ്റിമേറ്റുള്ള പണികളുടെ ദര്‍ഘാസുകള്‍ പഞ്ചായത്തു ഡയറക്ടര്‍ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതും യാതൊരു കാരണവും പറയാതെ, ഏതു ദര്‍ഘാസും തള്ളിക്കളയുവാന്‍ ഡയറക്ടര്‍ക്ക് അധികാരമുള്ളതുമാകുന്നു.

(൮) കരാറുകാരന്‍ തങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റര്‍ നമ്പരുകളും അപ്രൂവ്ഡ് ലിസ്റ്റ് നമ്പരുകളും ദര്‍ഘാസില്‍ പ്രത്യേകം കാണിക്കേണ്ടതാണ്.

(൯) പണികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റുപ്രതി അതാതു പഞ്ചായത്തു ഓവര്‍സീയര്‍ ആഫീസുകളിലും ഒല്ലൂര്‍ പഞ്ചായത്തു അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍ ആഫീസിലും ഉള്ളതും ആഫീസ് സമയങ്ങളില്‍ അവ പരിശോധിക്കാവുന്നതും കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ടി ആഫീസുകളില്‍നിന്നു അറിയാവുന്നതുമാകുന്നു.

ഒല്ലൂര്‍ പഞ്ചായത്തു അസിസ്റ്റന്റ് എന്‍ജിനീയര്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന ദര്‍ഘാസുകള്‍

൪—൩—൧൧൨൮.

ക്രമ നമ്പര്‍	പണിയുടെ പേര്‍.	അടങ്കല്‍ സംഖ്യ ക.	നിരത ദ്രവ്യം ക.
൧	കൈപറമ്പ്—കൈതലാവ് റോഡിലെ ചിര്‍പ്പാലക	൩൬൦	൮
൨	ഒല്ലൂക്കര—അരകുള ത്തിനു ചിര്‍പ്പാലക	൧൩൧.	൪

ഒല്ലൂര്‍.

പി. കെ. ത്രേസ്സിയാ,
പഞ്ചായത്തു അസിസ്റ്റന്റ്
എന്‍ജിനീയര്‍.

GAZETTE

PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. VII Trivandrum, Tuesday, 25th May 1954/11th Idavam 1129. No. 21

PART IV

CONTENTS

1. Private Notices.	൧. സ്വകാര്യ പരസ്യങ്ങൾ.
2. Court Notices.	൨. കോർട്ട് നോട്ടീസുകൾ.
3. State Insurance Department Notice.	൩. 'സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷ്വറൻസ്' ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് വക പരസ്യം.
4. Auction Sale Notice.	൪. ലേലപരസ്യം.
5. Attachment Notices of Cochin Devaswoms.	൫. കൊച്ചി ദേവസ്വം വക ജപ്തിനോട്ടീസുകൾ.
6. Calendar for the month of June 1954.	൬. ൧൧൨൯ മിഥുനമാസത്തെ പഞ്ചാംഗം.

NOTIFICATION.

I, V. SELVARAJ, KARKAUD, SUCHINDRUM P. O, has changed my name as V. S. RAJ, as I have embraced Hinduism on 4-5-1954.

V. SELVARAJ.

NOTICE.

My Sister, E. Thulasi Bai Pillai, a pupil of Form VI A, Government High School, Martandam will hereafter be known as E. Thulasi Bai and will sign in English accordingly.

A. SREEDHARAN NAIR.

NOTICE

It is hereby notified that I, S. Santhakuberan Nair, Kizhakkethil House, Muvattupuzha, holder of E. S. L. Certificate No. 7168 of 1948, have changed my name to S. Santhakumaran Nair and will sign accordingly.

S. SANTHAKUBERAN NAIR.

ANNOUNCEMENT.

I, Yohanoan Theopilose, Nirappil Veedu, Thamarakudimuri, Mylom pakuthy, Kottarakara, and my brothers Yohannan Yona and Yohannan Samuel studying in Form VI. Reg. No. 17419 have converted to Hinduism through Kerala Hindu Mission on 10-3-1954 and hereafter we are named as P. Y. Divakaran, Y. Velayudhan and Y. Sukumaran respectively.

YOHANNAN THEOPILOSE.

It is hereby notified that I, P. B. Anramma, Pazhukakulathu Veedu, Kangazha, will hereafter be known as P. B. KUNJAMMA, Pazhukakulathu Veedu, Kangazha and will sign accordingly.

Kangazha, 13-5-1954. P. B. ANNAMMA.

[illegible] D. [illegible] Y. [illegible] Y. [illegible] Y. [illegible] D. [illegible], K. [illegible], G. [illegible], G. [illegible], G. [illegible]

D. [illegible], (ഒപ്പ്)

"I, K. L. Esthappan, Kalappurakunnumpurathu House, Olesha P. O. Kottayam inform the public that I hereby change my name as K. L. Stephen."

K. L. ESTHAPPAN.

നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിൽ കുളത്തൂർ പകുതിയിൽ ടി മുറിയിൽ പെരുമ്പഴഞ്ഞിവിളാകം വീട്ടിൽ മനാസ്സ് അപ്പലാസ്സ് എന്ന ഞാനും എന്റെ മകനും നെയ്യാറ്റിൻകര താലൂക്കിൽ വിരാലി മിഡിൽസ്കൂളിൽ III ഫാറത്തിൽ പഠിക്കുന്ന സരസമ്മയും ഹിന്ദുമതം സ്വീകരിച്ച് യഥാക്രമം കണ്ണൻ സരസമ്മ എന്നീ പേരുകൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

(ഒപ്പ്.)
എം. അപ്പലാസ്സ്.

പരസ്യം.

വാഴൂർ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് എം. പി. സ്കൂളിൽ മൂന്നാംക്ലാസ്സ് ബി. ഡിവിഷനിൽ പഠിക്കുന്ന എന്റെ മകൾ കെ. ജെ. മറിയം എന്ന കുട്ടിയും ടി സ്കൂളിൽ അഞ്ചാംക്ലാസ്സ് ബി. ഡിവിഷനിൽ പഠിക്കുന്ന എന്റെ മകൻ ഈ. ജെ. യോഹന്നാൻ, പി. എം. ലേവി എന്ന കുട്ടികളും ഹിന്ദുമതം സ്വീകരിച്ചു യഥാക്രമം കെ. ജെ. ചെല്ലമ്മ, കെ. ജെ. തമ്പി, പി. കെ. തങ്കപ്പൻ, എന്ന പുതിയ പേരുകൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

എൻ. കെ. കേശവൻ (ഒപ്പ്.)
സ്വന്തം രക്ഷകർത്താവ്.

"൧൧൨൫ മേയ്മാസം ൧-ാംതീയതി മുതൽക്കുള്ള എല്ലാ റിക്കാർഡുകളിലും, എഴുത്തുകളിലും "കെ. ഗോപിനാഥൻ" എന്ന പേരിലേ ഒപ്പിടുകയുള്ളൂ എന്ന് ഇതിനാൽ പരസ്യപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു."

കെ. ഗോപിനാഥൻ ചാന്നാർ,
കട്ടവിളപുത്തൻവീട്,
പുളിപ്പള്ളിതെക്ക്,
പാറപ്പുറം,
കായംകുളം.

കല്ലൂപ്പാറ പകുതിയിൽ പുതുശ്ശേരി മുറിയിൽ വല്യകുന്നേലിൽ കണ്ടൻകുട്ടി കൂട്ടവെസഹിതം ശുദ്ധികർമ്മം ചെയ്ത് പുതിയ പേര് സ്വീകരിച്ചു. എന്നാൽ ഇളയ മകനായ പി. വി. ബാലൻ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നതിനാൽ പേരുമാറുന്നതിന് സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് അവൻ ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രദർശനവും ശുദ്ധികർമ്മവും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് വി. കെ. രാമചന്ദ്രൻ എന്ന പേരിനാൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ്.

ചെങ്ങന്നൂർ,
൧൧൨൫.

കണ്ടൻകുട്ടി (ഒപ്പ്).

കാഞ്ഞിരംകുളം പകുതിയിൽപ്പെട്ട പോങ്ങുവിള മുറിയിൽ താമസിക്കുന്ന പുതുവൽ വടക്കേക്കര പുത്തൻവീട്ടിൽ പോങ്ങുവിള തെക്കേക്കര പുത്തൻവീട്, പോങ്ങുവിള വടക്കേക്കര പുത്തൻവീട്, വെൺപകൽ മുതലായ അതിയന്നൂർ പകുതി, നെയ്യാറ്റിൻകര എന്നീ മൂന്നു വീട്ടുപേരിനാൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതും അതിൻപ്രകാരം പല രജിസ്റ്റർ പ്രമാണങ്ങളിലും മറ്റും അരുമതൻനാടാർ വേലമണിക്കം നാടാർ എന്നും അരുമതൻനാടാർ രാമകൃഷ്ണൻ നാടാർ എന്നും എഴുതിയിട്ടുള്ള ഞാൻ നാടാർ രാമകൃഷ്ണൻനാടാർ ഇനിമേലാൽ അരുമതൻനാടാർ രാമകൃഷ്ണൻ നാടാർ, പോങ്ങുവിള തെക്കേക്കര പുത്തൻവീട്, വെൺപകൽ ദേശം, അതിയന്നൂർ പകുതി നെയ്യാറ്റിൻകര എന്ന പേരിനാൽമാത്രം അറിയപ്പെടുന്നതാണ്.

രാമകൃഷ്ണൻനാടാർ (ഒപ്പ്).

പരസ്യം.

തിരുവനന്തപുരം ഉള്ളൂർ വയലരികത്തു കുഴിപ്പാവിളാകത്തു വീട്ടിൽ ൫൦ വയസ്സുള്ള ജെ. തോമസ്സ്, ൪൫ വയസ്സുള്ള റോസിലി, മക്കളായ ഏർ. തങ്കമ്മ; ബി. ക്രൂസി; എ. അപ്പോളോൻ എന്നിവർ ൧൧൨൫-൪-൧൭-ൽ ഹിന്ദുമതത്തിൽ ശുദ്ധിചെയ്ത് യഥാക്രമം ജെ. കേശവൻ; ഗൗരി; ബി. തങ്കമ്മ; ബി. ലീലമ്മ; കെ. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നീ പേരുകൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ജെ. കേശവൻ (ഒപ്പ്).
ഗൗരി (ഒപ്പ്).

നെയ്യാറ്റിൻകര പ്രിൻസിപ്പൽ മുൻസിഫ് കോടതി ഒ. പി. ൧൧൨൫ ൽ ൭൭.

പരസ്യം.

ഹർജിക്കാർ—(൧) കുളംകുളം പകുതിയിൽ കരിച്ചൽ ദേശത്ത് ചെറുകുന്നുമാവിളാകത്തുവീട്ടിൽ ഫിലോമിന റോസിരിയാമ്മ.

(൨) ടിയിൽ ബാലൃം ജാൺമേരി ജോൺസൺ വിജു.

(൩) ടിയിൽ ബാലൃം ഷെഡ്ഡോമേരി ജോൺസൺവിജു.

(൪) ടിയിൽ ബാലൃം വിൽമേരി ജോൺസൺ വിജു.

(൫) ടിയിൽ ബാലൃം മേരിഎസ്തർ ജോൺസൺവിജു.

(൬) ടിയിൽ റൊഡ്രിവിൽസി ജോൺസൺവിജു.

ഒന്നാംഹർജിക്കാരിയുടെ ഭർത്താവും രണ്ടുമുതൽ ആറുവരെ പേരുകാരുടെ അച്ഛനും ആയ കുളംകുളം ദേശത്തു ചെറുകുന്നുമാവിളാകം വീട്ടിൽ ബസ്തുരലാമ അൽക്കാന്തർ നെട്ടയത്തു ഇംഗ്ലീഷ് ഹൈസ്കൂൾ അദ്ധ്യാപകനായിരിക്കെ ൧൧൨൪ ൽ മരിച്ചുപോയിട്ടുള്ളതും ടിയാന്റെ അവകാശികൾ കെട്ടിയവളായ ഒന്നാംഹർജിക്കാരിയും, മക്കളായ രണ്ടുമുതൽ ആറുവരെ ഹർജിക്കാരുമാകയാൽ ടി അൽക്കാന്തർ അവർകൾക്കു ശമ്പളക്കുടിശ്ശിക, പ്രാവിഡന്റഫണ്ട് മുതലായവകയിൽ ഗവൺമെന്റിൽനിന്നും കിട്ടുവാനുള്ള അഞ്ഞൂറിതൊണ്ണൂറു രൂപായും ടി അൽക്കാന്തർ അവർകൾ തിരുവനന്തപുരം ലക്ഷ്മീ ഫണ്ട് മുൻപതിനു നടത്തിവന്ന ചിട്ടിയിൽ കെട്ടിയതുകവകയിൽ വരുവാനുള്ള രൂപ ആയിരത്തിപതിനും രണ്ടുമുതൽ ആറുവരെ ഹർജിക്കാർ ബാലന്മാരാകയാൽ അവരുടെ ബന്ധുവും അമ്മയും രക്ഷകർത്തിയുമായ ഒന്നാം ഹർജിക്കാരി വാങ്ങുന്നതിനു സക്സഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ ൧൧൨൫-൧൦-൪ പകൽ ൧൧ മണിക്കു ഈ കോടതിയിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതും വിചാരണദിവസം ആരെങ്കിലും ആക്ഷേപം ബോധിപ്പിക്കാത്തപക്ഷം ഹർജിക്കാർക്കു അനുകൂലമായി തീർച്ചചെയ്യുന്നതുമാകുന്നു.

നെയ്യാറ്റിൻകര,
൧൧൨൫-൯-൩൧.

ജി. എം. മേലപ്പുറം,
ഹർജിക്കാരുടെ ഭാഗം
അഡ്വക്കേറ്റ്.

തിരുവനന്തപുരം പ്രിൻസിപ്പൽ മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ ൧൧൨൫ ൽ സക്സഷൻ ഹർജി ൭൦.

ഹർജിക്കാർ—(൧) വഞ്ചിയൂർപകുതിയിൽ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരത്ത് പള്ളിവീട്ടിൽ സി. എസ്. ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ.

(൨) ടിയിൽ കാർത്ത്യായനിപ്പിള്ള ഭാരതിയമ്മ.

(൩) ടിയിൽ കാർത്ത്യായനിപ്പിള്ള ഗൗരികുട്ടിയമ്മ.

(൪) ടിയിൽ സി. എസ്. ഭാസ്കരൻനായർ.

എതിർകക്ഷികൾ ഇല്ല.

സകലമാനപേരെയും തെര്യപ്പെടുത്തുന്നത്.

ഹർജിക്കാരുടെ മാതാവായിരുന്ന ശ്രീകണ്ഠേശ്വരത്തു പള്ളിവീട്ടിൽ ലക്ഷ്മിപ്പിള്ള കാർത്ത്യായനിപ്പിള്ള ൧൧൨൧

മകരം ൧൧-ാം തീയതി പകൽ ൧൧ മണിക്കു സന്നിധാനത്തി ൽ [illegible] ടി പഴയവീട്ടിൽ വച്ചു കൊടുത്തയച്ചിട്ടുള്ളതും ടി കാര്യദർശിയുടെ ൧൧൨൮-ാം നമ്പർ പരസ്യപ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം കൈതമുക്ക് അഞ്ചലാഫീസിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്നതും ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം സബ്ട്രഷറിയിലേയ്ക്കു മാറിയിട്ടുള്ളതുമായ ൨ ൻ രൂപ ൩൩ അണ ൪ പൈസയും മേൽപലിശയും ടി കാര്യദർശിപ്പിള്ളയുടെ മരണശേഷം അവകാശികളായ ഹർജിക്കാരിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നും മറ്റും ഹർജിക്കാർക്കുവേണ്ടി വാങ്ങി എടുക്കുന്നതിന് ൪-ാം ഹർജിക്കാരന്റെ പേർക്ക് സക്സഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെന്നും ഹർജിക്കാർ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിലേയ്ക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുള്ളപക്ഷം ൧൧൨൯ ജൂൺ ൧൧-ാം തീയതി പകൽ ൧൧ മണിക്ക് ഈ കോർട്ടിൽ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

കെ. ശ്രീധരൻപിള്ള,
ഹർജിക്കാരുടെ അഡ്വക്കേറ്റ്.

പരസ്യം.

മൂവാറ്റുപുഴ മുൻസിഫ് കോർട്ടിൽ
൧൧൨൯-ൽ സക്സഷൻ— ൫.

ഹർജിക്കാർ—(൧) മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്ക് വാരപ്പെട്ടി പകുതി [illegible] കരയിൽ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ [illegible] (൨) ടി [illegible] (൩) ടി യിൽ മൈനർ [illegible] (൪) ടിയിൽ [illegible].

എതിർകക്ഷി—ടികര പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ [illegible].

ടി നമ്പരിൽ ൧-ം ൨-ം ൩-ം ഹർജിക്കാരുടെ പിതാവും ൪-ാം ഹർജിക്കാരിയുടെ ഭർത്താവുമായ മരിച്ചുപോയ [illegible] അവർകൾക്ക് [illegible] അഞ്ചൽസേവിംഗ്സ് ബാങ്കിൽനിന്നും പലിശയടക്കം [illegible] രൂപയും [illegible] പോസ്റ്റാഫീസ് ബാങ്കിൽനിന്നും കിട്ടുവാനുള്ള പലിശയടക്കം [illegible] രൂപ [illegible] പൈസയും കിട്ടുന്നതിന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെന്ന് ഹർജിക്കാർ അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അതിനെപ്പറ്റി ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിചാരണ ദിവസമായ ൧൧൨൯ മേയ് മാസം ൨൭-ാം തീയതി പകൽ ൧൧ മണിക്ക് ഈ കോടതിമുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളണമെന്നും ഇല്ലാത്തപക്ഷം ടി ഹർജി അനുവദിച്ച് അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നതുമാകുന്നു.

(ഉത്തരവിൻപ്രകാരം)

൧൧൨൯ ഡിസംബർ ൨൨-ാം തീയതി. (ഒപ്പ്)
ഹെഡ്ക്ലാർക്ക്.

മീനച്ചിൽ മുൻസിഫ്കോടതി മുമ്പാകെ.

൧൧൨൯-ൽ സക്സഷൻ നമ്പർ ൪.

ഹർജിക്കാർ—(൧) [illegible] പകുതിയിൽ [illegible] നാട്ടുകരയിൽ [illegible]ളിൽ മൈനർ [illegible] വയസ്സായ തൊമ്മൻ ജോസപ്പ്.

(൨) ടിയിൽ മൈനർ [illegible] വയസ്സായ തൊമ്മൻ ദേവസ്യാ.

(൩) ടിയിൽ മൈനർ ൧ വയസ്സായ തൊമ്മൻ ചിന്നമ്മ.

(൪) ടിയിൽ മൈനർ ൫ വയസ്സായ തൊമ്മൻ തൊമ്മൻ.

(൫) ടിയിൽ ടിയാന്മാരുടെ മാതാവ് [illegible] വയസ്സായ തൊമ്മൻ മറിയം.

൧ മുതൽ ൪ വരെ ഹർജിക്കാരുടെ രക്ഷകർത്താവ് ൫-ാം ഹർജിക്കാരിയാണ്.

൧ മുതൽ ൪ വരെ ഹർജിക്കാരുടെ അപ്പനും ൫-ാം ഹർജിക്കാരിയുടെ ഭർത്താവുമായിരുന്ന [illegible] പകുതിയിൽ പാലാ [illegible]യിൽ [illegible]ളിൽ മരിച്ചുപോയ ദേവസ്യാ തോമസിന്റെ [illegible] [illegible] സ്ഥാനം വഹിച്ച് ൧൧൨൫ ജൂൺ ൧-ാം തീയതി [illegible] ൧൧-൧൨ വരെ [illegible] മാസംതോറും ശമ്പളം വാങ്ങി [illegible] ചിട്ടിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വക ടി കമ്പനിയിൽനിന്നും കിട്ടുവാനുള്ള [illegible] രൂപായും ടി തോമസ് മരിച്ചശേഷം ടിയാന്റെ [illegible]യിൽ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന തുകയില മീനച്ചിൽ [illegible] [illegible] ലേലം ചെയ്തു ഈടാക്കിയിട്ടുള്ള വക കിട്ടേണ്ട [illegible] രൂപ [illegible] ഈടാക്കി എടുക്കുന്നതിന് ഹർജിക്കാർക്ക് സക്സഷൻസർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കണമെന്ന് ഹർജിക്കാർ ബോധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഹർജിസംഗതിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ആക്ഷേപവും ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ വിചാരണദിവസമായ ൧൧൨൯ ജൂൺ മാസം ൧൧-ാം തീയതി പകൽ ൧൧ മണിക്ക ടി കോടതിമുമ്പാകെ ഹാജരായി ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാകുന്നു.

എൻ. റ്റി. കുര്യാളു,
ഹർജിക്കാരുടെ അഡ്വക്കേറ്റ്.

എറണാകുളം മുൻസിഫ്കോർട്ടുമുമ്പാകെ
൧൧൨൯-ൽ സക്സഷൻ ഒ. പി. ൪.

ഹർജിക്കാരി—ചെറിയ മുതൽപേർ.

മേൽനമ്പരായി എറണാകുളം വില്ലേജ് കോവിൽവട്ടം ദേശത്ത് [illegible] ഇവരുടെ [illegible] ചെറിയ മുതൽപേർ, മരിച്ചു [illegible] ഏതാളുടെ അവകാശികളാണെന്നു സ്ഥാപിച്ചും ഹർജിക്കാർക്കുവേണ്ടി ൨-ാം ഹർജിക്കാരൻ [illegible] ഏതാൾക്ക് അവകാശസർട്ടിഫിക്കറ്റു കൊടുക്കണമെന്നും കാണിച്ചു ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഹർജി ൨൧-ാം ൧൧൨൯ [illegible] വിചാരണയ്ക്കു വച്ചിട്ടുള്ളതും ടി കാര്യത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആക്ഷേപമുണ്ടെങ്കിൽ ടി തീയതിക്ക ബോധിപ്പിച്ചുകൊള്ളേണ്ടതാണെന്നും ഉള്ള വിവരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

൧൧൨൯ ഏപ്രിൽ ൨൭. സി. റ്റി പീറ്റർ,
ഹർജിക്കാരുടെ അഡ്വക്കേറ്റ്.

പരസ്യം

എറണാകുളം മുൻസിഫ്കോടതി മുമ്പാകെ.
സക്സഷൻ എം. പി. ൧൨/൫൪.

ഹർജിക്കാർ—കണയന്നൂർ താലൂക്ക് [illegible] പകുതി കടയിരിപ്പ് കരയിൽ പാറേക്കാട്ടി [illegible]യിൽ താമസിക്കും [illegible] ചിറാൽ [illegible] [illegible] മുതൽപേർ.

മേൽനമ്പരിലെ ഹർജിക്കാരുടെ പിതാവായ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] കിട്ടുവാനുള്ള സംഖ്യകൾ പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിലേയ്ക്ക് പിൻതുടർച്ചാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ടി ഹർജി ൧൧൨൯ മേയ് ൨൯-ാം വിചാരണയ്ക്കുവച്ചിട്ടുള്ള വിവരം എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

൧൧൨൯ മാർച്ച് ൨൯-ാം.

എൻ. [illegible],
ഹർജിക്കാരുടെ അഡ്വക്കേറ്റ്.

പരസ്യം.

എറണാകുളം മുൻസിഫ്കോടതി മുമ്പാകെ.
സക്സഷൻ എം. പി. ൧൩/൫൪.

ഹർജിക്കാർ—കൊച്ചി കണയന്നൂർ താലൂക്ക് [illegible] വില്ലേജ് ടി ദേശത്ത് [illegible] പുരയിൽ കുട്ടിപ്പാറു [illegible] മുതൽപേർ.

മേൽനമ്പരിലെ ൧-ാം ഹർജിക്കാരിയുടെ ഭർത്താവും ൨-ാം ൩-ാം ഹർജിക്കാരുടെ പിതാവുമായ [illegible]

റിപ്പോർട്ട് ചിറയൻകീഴ് താലൂക്ക് വലിയവീട്ടിൽ മഠത്തിൽ അപ്പു തൻ കുഞ്ഞുമൊന്നാൻ ലേലം കിട്ടുവാനുള്ള സംഖ്യകളും പിരിഞ്ഞുകിട്ടേണ്ടതില്ലാത്ത പിൻതുടർച്ചാവകാശസർട്ടിഫിക്കേറ്റ് കിട്ടുന്നതിന് ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ടി ഹർജി ൧൧൨൯ മിഥുനം ൫-ാം൹ വിചാരണയ്ക്ക് വച്ചിട്ടുള്ള വിവരം എല്ലാവരേയും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

൧൧൨൯ ഇടവം ൨൯-ാം൹.

എൻ. പരമേശ്വരൻ തമ്പി,
ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ.

വടക്കാഞ്ചേരി മുൻസിഫ് കോർട്ട്
൧൧൨൯ -ലെ സക്സഷൻ ഒ. പി. ൩.

ഹർജിക്കാർ—തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക് പുലാക്കോട് വില്ലേജ് ... ... (൨) ... വില്ലേജ് ... കൊച്ചു ... ... (൩) ടി താലൂക്ക് ... വില്ലേജ് ... ...

മരിച്ചുപോയ ... ... സംഖ്യകളും പിരിഞ്ഞുകിട്ടുന്നതിന് ഹർജിക്കാർ സക്സഷൻ സർട്ടിഫിക്കേറ്റിനു ... കിട്ടുന്നതിന് ... ... ബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ... ... വിചാരണയ്ക്കു വച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം ഇതിനാൽ എല്ലാവരേയും അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു.

൧൧൨൯ മേടം ൩൧-ാം൹. പി. ഐ. വർഗ്ഗീസ്,
ഹെഡ് ക്ലാർക്ക്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ.

NOTICE.

STATE INSURANCE DEPARTMENT (PUBLIC BRANCH)

Notice having been received of the loss of Public Branch Policy No. 14300 of Sri P. Neelacanta Pillai, Peon, Sub Registry Office, Arookutty, assuring a sum of Rs. 200 (Two hundred only) a duplicate policy will be issued unless objection to such issue is lodged with the undersigned within 3 months from the date of insertion of this notice.

State Insurance Department,
Trivandrum,
14th May 1954.

R. VENKITASUBRAMONIA IYER,
State Insurance Officer.

TRAVANCORE PLYWOOD INDUSTRIES, PUNALUR.

AUCTION SALE NOTICE.

G. O. No. L. Dis. 1586/54/DD. DATED 27-4-1954.

Engineering Stores, Electrical tools and materials, Paints, Polishing materials and other miscellaneous stores will be sold in public auction at 3 P. M. on 22-6-1954 at this office. For list of materials apply to the Manager with 2 annas postage stamp.

Intending bidders should furnish an earnest money of Rs. 50 each before the auction, without which nobody will be allowed to bid. Successful bidders should pay half of the bid amount (including the earnest money) at the spot and the materials should be removed against payment of the balance amount and S. T. for the bid amount, within 7 days after receipt of written confirmation of the bid from authorities.

Normally the highest bid will be confirmed, but the Chief Conservator of Forests, Director of the Institution reserves to himself the right to accept or reject any bid without reasons therefor, and his decision on all matters relating to this auction will be final and binding on all bidders.

Breach of any term or terms of this notification by the successful bidder will be dealt with as per Revenue Recovery Act or any other Act in force.

All other terms and conditions as usual in Government auction and contracts are applicable to this also.

Any further details required can be had from the Manager.

Office of the Travancore Plywood Industries, Punalur,
13th May 1954.

(Sd.)
Manager.

NOTICE.

In the matter of the Indian Companies Act 1913 and in the matter of The Malabar Timber and Products Ltd., Alleppey, Travancore-Cochin.

Voluntary winding up by members.

At a General Meeting of the above Company, duly convened and held at the registered office of the Company at Alleppey on 28th April 1954, the following extraordinary resolution was duly passed:

"Resolved unanimously that the Malabar Timber and Products Ltd., be wound up as members voluntary Winding up and that Sree T. L. Antoney of Alleppey, be appointed as liquidator, for the said purpose."

K. C. MATHEW,
Chairman of the Meeting.

ജപ്തിനോട്ടീസ്.

തിരുവനന്തപുരം ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട നടുവത്തൂർ ദേവസ്വം ... ... ജപ്തിനോട്ടീസ്.

നിങ്ങൾ ദേവസ്വത്തിൽ ... ... പാട്ടവും ... ... നിങ്ങൾ ... ... ചെയ്തിട്ടില്ലാ. അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വകയായിട്ടുള്ള താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തു ഇതിനാൽ ജപ്തിയിൽ ... ... എന്നും നിങ്ങൾ ... ... സംഖ്യയും പലിശയും മറ്റു ചെലവുകളും ... ... മാസം ... ... തീർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ... വസ്തു ... ... ലേലം വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാകുന്നു. ഈ ജപ്തിനോട്ടീസിലെ തീയതി മുതൽ ഇതുപ്രകാരം ജപ്തിയായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വസ്തു ... ... ലേലം വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനു ... ... എല്ലാം ... ... നിങ്ങൾ ... ... നിങ്ങളെ ഉത്തരവാദിയാക്കുന്നതാണെന്നും ... ... ലേലം ... ... ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഈ നോട്ടീസിലെ തീയതി മുതൽ ... ദിവസത്തിനകം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും നിങ്ങളോടു ... ...

(൧) ... ... വീട്ടിൽ ... ... പാട്ടവും

൧൯ ൧—൯൪-൧൧ നെല്ല് ൧-൧-൯ പണം. വഹകൾ ടി വില്ലേജ് സർവ്വെ ൫൩ ൪. വിസ്തീർണ്ണം ൩ ഏക്കർ ൭൦ സെൻറും, ൫൭൪/൧-ൻ ൦൩ സെൻറും, ൫൭ ൪/൨-ൻ ൨ ഏക്കർ ൦൫ സെൻറും, ൩൦൫-ൻ ൦-൩൩ സെൻറും, ൩൩൩-ൻ ൦-൪൨ സെൻറും, ൩൩/൧-ൻ ൦-൪൭ സെൻറും, ൩൩/൨-ൻ ൦൩൯ സെൻറും. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം ൧൯൧-൯-൧൧ പണം ൧-൧-൯ ക.

(൨) തിരുമുഖളം വില്ലേജിൽ ൧-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ കിഴിയേടത്തു പടിഞ്ഞാറെ മഠത്തിൽ ശ്രീ പിള്ള ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് ൫൧-൯-൩ പണം ൦-൨-൫. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൧൭ ൦-ൻ ൦-൩൨ സെൻറും, ൧൭൫/൧-ൻ ൦-൨൭ സെൻറും. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം ൫ ൧-൯-൩ ക. ൦-൨-൫.

(൩) തിരുമുക്കളം വില്ലേജിൽ ൨-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ കുവ്വയിൽ നസ്രാണി ഔസേപ്പ് മറിയം ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് ൨൫-൩-൫ ക. ൦-൨-൧. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൩൩ ൫/൧-ൻ ൦-൭൩ സെൻറ് പാട്ടം നെല്ല് ൨൫-൩-൫ പണം ൦-൨-൧.

(൪) ടി വില്ലേജിൽ ൩-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ പുല്ലയിൽ മാത്തു ഔസേപ്പ് ഒന്നാം ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് ൩൦-൦-൦ പണം ൦-൩-൧൧. വഹകൾ ടി വില്ലേജ് സർവ്വെ ൨൩ ൧-ൻ ൧ ഏക്കർ ൨൦ സെൻറ്. പാട്ടം നെല്ല് ൩൦-൦-൦ പണം ൦-൩-൧൧.

(൫) ടി വില്ലേജിൽ ൪-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ കല്ലുങ്കൽ വർക്കി ദേവസ്സി മുതൽപേർ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് ൧൯൨-൫-൧൩. പണം ൦-൧൧-൧൦. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൨൭൩/൧- ൨ ഏക്കർ ൦-൫ സെൻറും, ൨൯൩/൨-ൻ ൧ ഏക്കർ ൯൯ സെൻറും. പാട്ടം നെല്ല് ൧൯൨-൫-൧൩ പണം ൦-൧൧-൧൦.

(൬) ടി വില്ലേജിൽ ൫-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ കല്ലുങ്കൽ തോമസ്സ് മുതൽപേർ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് ൧൨൯-൩-൨ ക. ൦-൭-൨. വഹകൾ ടി വില്ലേജ് സർവ്വെ ൧൯൨-ൻ ൨ ഏക്കർ ൨൧ സെൻറ് പാട്ടം നെല്ല് ൧൨൯-൯-൨ പണം ൦-൭-൨.

(൭) ടി വില്ലേജിൽ ൩-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ മല്ലപ്പിള്ളി ദാമോദരൻ കൃഷ്ണൻ ഒറ്റയ്ക്കു ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് ൩൦-൪-൩ പണം ൦-൪-൩. വഹകൾ ടി വില്ലേജ് സർവ്വെ ൯൪൧-൧ ഏക്കർ ൪൫ സെൻറ് പാട്ടം ൩൦-൪-൩ നെല്ല് ൦-൪-൩-ക.

(൮) തെങ്ങുംപടി വില്ലേജിൽ ൩-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ പുത്തൻവീട്ടിൽ കൃഷ്ണൻ കണ്ണൻനായർ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് ൧൧-൯-൩ പണം ൭-൦-൧൧. വഹകൾ ടി വില്ലേജ് സർവ്വെ ൭൧. ൦-൪൧ സെൻറ് പാട്ടം ൧൧-൯-൩ പറനെല്ലും ൦-൦-൧൧ സ.

(൯) ടി വില്ലേജിൽ ൪-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ കിഴക്കിനിയേടത്തു പടിഞ്ഞാറെ മഠത്തിൽ ശങ്കരപ്പിള്ള ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് ൩൭-൯-൧൫ പണം ൦-൨-൭. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൧൨൧-ൻ ൨ ഏക്കർ ൨൯ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം ൭൫-൯-൧൦-ക, ൦-൬-൨.

(൧൦) ടി വില്ലേജിൽ ൭-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ പുളിയാംപറ ദേവസ്സി വറീതു ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് ൩൯-൭-൯ പണം ൦-൩-൩. വഹകൾ ടി വില്ലേജ് സർവ്വെ ൧൪൫/൨-ൻ ൧ ഏക്കർ ൫൫ സെൻറ് പാട്ടം ൩൯-൭-൯ പറനെല്ല് പണം ൦-൩-൩.

(൧൧) പെരുമ്പ വില്ലേജിൽ ൭-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ അമ്പുകൻ കയ്യൂ തോമൻ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് ൯-൯-൯ പണം ൨-൨-൧൦. വഹകൾ ടി വില്ലേജ് സർവ്വെ ൯൪/൨/൨-ൻ ൦-൫൦ സെൻറും, ൫൦൪/൧-ൻ ൦-൧൩ സെൻറും, ൫൦൪/൩-ൻ ൦-൧൦ സെൻറും, ൫൧൧/൧/൧൧-ൻ ൦-൫൨ സെൻറും, ൫൧൧/൧/൧൫-ൻ ൦-൫൯ സെൻറും. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം ൨൪-൫-൨ പണം ൦-൨-൧൦.

(൧൨) ടി വില്ലേജിൽ ൩൫-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ പഞ്ഞിക്കാരൻ ഗീവറുഗീസ് അപ്പേനം, ചാക്കലൊന്നുപ്പന്നം കൂടി ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് ൧൪-൫-൦ പണം ൦-൩-൩. വഹകൾ ടി വില്ലേജ് സർവ്വെ ൪൨൯/൧/൪-ൻ ൦-൨൩ സെൻറും, ൫൧൧/൧/൧൫-ൻ ൧ ഏക്കർ ൯൪ സെൻറും. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം ൧൪-൫-൦ പണം ൦-൩-൩.

(൧൩) ടി വില്ലേജിൽ ൩൯-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ എടത്തല രാവുണ്ണിനായർ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് ൯-൩-൫ ക. ൦-൧൯. വഹകൾ ടി വില്ലേജ് സർവ്വെ ൪൨൯/൧/൫-ൻ ൧ ഏക്കർ ൧൨ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൯-൩-൫ പണം ൦-൧-൯.

(൧൪) ടി വില്ലേജിൽ ൭൯-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ പാലിയത്തു മേനോൻ കേരളി എന്ന സ്ഥാനപ്പേരുള്ള രാമൻ വലിയച്ഛൻ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് ൧൦ ൧-൧-൧൩ പണം ൩-൫-൦. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൫൩൧, ൦-൩൧ സെൻറും, ൫൩൨-ൻ ൦-൯൩ സെൻറും, ൫൩ ൫-ൻ-൧൫ ഏക്കർ ൭൭ സെൻറും, ൫൩൩-ൻ ൧-ഏക്കർ ൧൯ സെൻറും, കാണം നിലം. കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല് ൧൦ ൧-൧-൧൩ ക. ൩-൫-൦.

(൧൫) ടി വില്ലേജിൽ ൯൩-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ പിലാവിടെ കേശവൻനായർ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് ൧൯-൨-൧൧ പണം ൦-൫-൧൦. വഹകൾ ടി വില്ലേജ് സർവ്വെ ൪൨൯/൧/൨-ൻ ൧ ഏക്കർ ൯൯ സെൻറും, ൪൨൯/൧/൧൯-ൻ ൧ ഏക്കർ ൯൭ സെൻറും പാട്ടം നെല്ല് ൩൧-൦-൧൫ ക. ൦-൫-൧൦.

(൧൬) ടി വില്ലേജിൽ ൯൧-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ പാറയിൽ വറിയതു പൈലോസ്സ് ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് ൧൪-൭-൧൪ പണം ൧൦-൯-൫. വഹകൾ ടി വില്ലേജ് സർവ്വെ ൪൯൯/൨/൧ ൦-ൻ ൧ ഏക്കർ ൯൭ സെൻറും, ൫൧൧/൧/൧൧-ൻ ൨ ഏക്കർ. പാട്ടം ൧൩-൩-൧൦ പറനെല്ലും പണം ൧൦-൯-൫ ക.

(൧൭) ടി വില്ലേജിൽ ൯൧-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ പെരുമനത്തു വടക്കേ വീട്ടിൽ അമ്മുക്കുട്ടിയമ്മ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് ൨൭-൧-൪ പണം ൦-൨-൧. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൨൭൪-ൻ ൦൯൩ സെൻറ്. പാട്ടം ൨൭-൧-൪ പറനെല്ല് പണം ൦-൨-൧.

(൧൮) ടി വില്ലേജിൽ ൯൭-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ ചെമ്മന്തു പറമ്പിൽ രാമൻകുട്ടി കുമാരൻ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് ൩൯-൨-൯ പണം ൦-൩-൪. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൨൦-ൻ ൧ ഏക്കർ ൭൩ സെൻറ്. പാട്ടം ൩൯-൨-൯ പറനെല്ല് പണം ൦-൩-൪.

(൧൯) ടി വില്ലേജിൽ ൧൦൯-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ പാറേക്കാട്ടു കുമ്പളം ദാമോദരൻ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് ൩൭-൫-൦ പണം ൦-൩-൧. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൭൨. ൨ ഏക്കർ ൭൦ സെൻറ്. പാട്ടം ൩൭-൫-൦ പറനെല്ല് പണം ൦-൩-൧.

(൨൦) ടി വില്ലേജിൽ ൧൩ ൭-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരി പുളിക്കൽ ലക്ഷ്മിയമ്മ കുഞ്ഞുലക്ഷ്മിയമ്മ എന്നാം ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് ൪൫-൩-൪ പണം ൦-൪-൫. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൪൭൫/൨/൩-ൻ ൧ ഏക്കർ ൨൧ സെൻറും, ൪൭൫/൩/൧൯-ൻ ൯൧ സെൻറും, ൩/൧൯-ൻ ൦-൭൭ സെൻറും. പാട്ടം ൪൫-൩-൪ പറനെല്ല് പണം ൦-൪-൫.

(൨൧) വടമ വില്ലേജിൽ ൧-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ ചെങ്ങമനാട്ടുകാരൻ ഔസേപ്പ് പൈലോത്ത് ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് ൪൩-൩-൧൧ പണം ൦-൪-൫. വഹകൾ വടമ വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൭൨൪ ൧ ഏക്കർ ൩൦ സെൻറ് വെറുമ്പാട്ടം നിലം കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം ൪൩-൩-൧൧ പറനെല്ല് പണം ൦-൪-൫.

(൨൨) പള്ളിപ്പുറം വില്ലേജിൽ ൪൫-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ വെണ്ടൊട്ട കൊച്ചുമുള്ളൻ തോമൻ

എന്നാം ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് [illegible] പണം [illegible] വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ [illegible] ഏക്കർ [illegible] സെന്റ്, [illegible] സെന്റും, [illegible] സെന്റും. പാട്ടം [illegible] പറ നെല്ല് പണം [illegible].

ദേവസ്വം അസിസ്റ്റന്റ്
കമ്മീഷണരാഫീസ്, പി. നാരായണമേനോൻ,
തിരുവഞ്ചിക്കുളം ഗ്രൂപ്പ്. അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ.
[illegible]

ജപ്തിനോട്ടീസ്.

തിരുവഞ്ചിക്കുളം ഗ്രൂപ്പിൽപെട്ട പേരൂത്താനി ദേവസ്വംവക [illegible] വില്ലേജിൽ [illegible]-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ [illegible] ഇളയതമ്പുരാൻ കോവിലകം എന്നാൾക്കുള്ള ജപ്തിനോട്ടീസ്.

നിങ്ങൾ ദേവസ്വത്തിൽ തീർക്കേണ്ടതായ പാട്ടമിച്ച വാരം [illegible] നെല്ലും [illegible] പണവും ക്രമപ്രകാരം ഒരാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും തീർക്കയാകട്ടെ തീർക്കാതിരിപ്പാൻ മതിയായ കാരണം കാണിക്കയാകട്ടെ ചെയ്യാത്തതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വകയായിട്ടുള്ള താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന ഭൂസ്വത്ത് ഇതിനാൽ ജപ്തിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ ബാക്കിവെച്ച സംഖ്യയും പലിശയും മററു ചിലവുകളും [illegible]-മേയ് മാസം [illegible]-ാംനു മുമ്പിൽ തീർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഭൂസ്വത്തു നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിർത്തുകയോ സ്ഥിരപ്പാട്ടത്തിന്നേല്പിക്കുകയോ ലേലംചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാകുന്നു. ഈ ജപ്തിനോട്ടീസിലെ തീയതി മുതൽ ഇതുപ്രകാരം ജപ്തിയാക്കിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഭൂസ്വത്തിനെ നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിർത്തുകയോ സ്ഥിരപ്പാട്ടത്തിന്നേല്പിക്കുകയോ ലേലംചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന തീയതിവരെ ആ ഭൂസ്വത്തിന്മേൽ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കിസ്തുകൾക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയാണെന്നും നിങ്ങളെ ഉത്തരവാദിയാക്കുന്നതാണെന്നും ആ വക കിസ്തുകൾ പാട്ടമിച്ചവാരബാക്കിയെപ്പോലെ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയും പിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്നും കൂടി അറിയേണ്ടതാകുന്നു. ഭൂമി നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിർത്തുന്നതിലോ സ്ഥിരപ്പാട്ടത്തിന്നേല്പിക്കുന്നതിലോ ലേലം ചെയ്യുന്നതിലോ നിങ്ങൾക്ക വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഈ നോട്ടീസിലെ തീയതി മുതൽ ഏഴുദിവസത്തിനകം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുന്നു.

വഹകൾ.

[illegible]-ാംനമ്പർ എരിയാട് വില്ലേജിൽ സർവ്വെ [illegible] സെന്റ് [illegible], [illegible] സെന്റ് [illegible], [illegible] ഏക്കർ [illegible] സെന്റ് [illegible], [illegible] സെന്റ് [illegible], [illegible] ഏക്കർ [illegible] സെന്റ് [illegible], [illegible] ഏക്കർ [illegible] സെന്റ് [illegible], [illegible] സെന്റ് [illegible], [illegible] സെന്റ് [illegible], [illegible] ഏക്കർ [illegible] സെന്റ് [illegible], [illegible] ഏക്കർ [illegible] സെന്റ് [illegible], [illegible] സെന്റ് [illegible], [illegible] ഏക്കർ [illegible] സെന്റ് [illegible], [illegible] സെന്റ് [illegible], [illegible] സെന്റ് [illegible], [illegible] ഏക്കർ [illegible] സെന്റ് [illegible], [illegible] ഏക്കർ [illegible] സെന്റ് [illegible], [illegible] സെന്റ് [illegible], [illegible] സെന്റ് [illegible], [illegible] ഏക്കർ [illegible] സെന്റ് [illegible], [illegible] ഏക്കർ [illegible] സെന്റ് [illegible], [illegible] ഏക്കർ [illegible] സെന്റ് [illegible], [illegible] സെന്റ് [illegible]. കൊല്ലത്തിൽ പാട്ടമിച്ചവാരം നെല്ല് [illegible] പറയാകുന്നു.

ദേവസ്വം അസിസ്റ്റന്റ്കമ്മീ പി. നാരായണമേനോൻ,
ഷണർ ആഫീസ്, അസിസ്റ്റന്റ്കമ്മീഷണർ.
തിരുവഞ്ചിക്കുളം.
[illegible] മേയ് [illegible].

ജപ്തിനോട്ടീസ്.

[illegible] മേയ് [illegible].

തിരുവില്വാമല ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട [illegible] ദേവസ്വംവക താഴെ പറയുന്ന കുടിയാന്മാർക്കുള്ള ജപ്തിനോട്ടീസ്.

നിങ്ങൾ ദേവസ്വത്തിൽ തീർക്കേണ്ടതായ പാട്ടമിച്ചവാരം നെല്ലും പണവും ക്രമപ്രകാരം രേഖാമൂലം നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും തീർക്കയാകട്ടെ തീർക്കാതിരിപ്പാൻ മതിയായ കാരണം കാണിക്കയാകട്ടെ ചെയ്യാത്തതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വകയായിട്ടുള്ള താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന ഭൂസ്വത്ത് ഇതിനാൽ ജപ്തിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ ബാക്കിവെച്ച സംഖ്യയും പലിശയും മററു ചെലവുകളും [illegible]-മേയ് മാസം [illegible]-ാംനു മുമ്പിൽ തീർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഭൂസ്വത്ത് നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിർത്തുകയും സ്ഥിരപ്പാട്ടത്തിന്നേല്പിക്കുകയോ ലേലത്തിൽ വില്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതാകുന്നു. ഈ ജപ്തിനോട്ടീസിലെ തീയതി മുതൽ ഇതുപ്രകാരം ജപ്തിയാക്കിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഭൂസ്വത്തിനെ നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിർത്തുകയോ സ്ഥിരപ്പാട്ടത്തിന്നേല്പിക്കുകയോ ലേലത്തിൽ വില്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന തീയതിവരെ ആ ഭൂസ്വത്തിന്മേൽ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കിസ്തുകൾക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിയാണെന്നും നിങ്ങളെ ഉത്തരവാദിയാക്കുന്നതാണെന്നും ആ വക കിസ്തുകൾ പാട്ടമിച്ചവാര ബാക്കിയെപ്പോലെ നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുകയും പിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്നുംകൂടി അറിയേണ്ടതാകുന്നു. ഭൂമി നടപ്പാട്ടത്തിൽ നിർത്തുന്നതിലോ സ്ഥിരപ്പാട്ടത്തിന്നേല്പിക്കുന്നതിലോ ലേലത്തിൽ വില്ക്കുന്നതിലോ നിങ്ങൾക്ക വല്ല ആക്ഷേപവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഈ നോട്ടീസിലെ തീയതിമുതൽ ഏഴുദിവസത്തിനകം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും നിങ്ങളോടാവശ്യപ്പെടുന്നു.

വസ്തുവിവരം.

(൧) [illegible]-ാംനമ്പർ കടവല്ലൂർ വില്ലേജിൽ [illegible]-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ കല്ലൂരാത്ത് വീട്ടിൽ [illegible] ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് [illegible] പണം [illegible]. വഹകൾ സർവ്വെ [illegible] ഏക്കർ [illegible] മിച്ചവാരം നെല്ല് [illegible] പണം [illegible].

(൨) ടി വില്ലേജിൽ [illegible] [illegible] പട്ടയം നമ്പർ [illegible]. ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് [illegible]. വഹകൾ സർവ്വെ [illegible] ഏക്കർ [illegible] മിച്ചവാരം നെല്ല് [illegible] പണം [illegible] വരെക്കല [illegible].

(൩) ടി വില്ലേജിൽ [illegible]-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ മനക്കവെളപ്പിൽ [illegible] ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് [illegible] പണം [illegible]. വഹകൾ സർവ്വെ [illegible] ഏക്കർ [illegible] മിച്ചവാരം നെല്ല് [illegible] പണം [illegible], സർവ്വെ [illegible] ഏക്കർ [illegible] മിച്ചവാരം നെല്ല് [illegible] പണം [illegible] വരെക്കല [illegible].

(൪) [illegible]-ാംനമ്പർ പെരുമ്പിലാവ് വില്ലേജിൽ [illegible]-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ [illegible] വീട്ടിൽ [illegible] ബാക്കിവെച്ച പണം [illegible]. വഹകൾ സർവ്വെ [illegible] ഏക്കർ [illegible] മിച്ചവാരം പണം [illegible] വരെക്കല [illegible].

(൫) ടി വില്ലേജിൽ [illegible]-ാംനമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ [illegible] ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് [illegible] പണം [illegible]. വഹകൾ സർവ്വെ [illegible] ഏക്കർ [illegible] മിച്ചവാരം നെല്ല് [illegible] പണം [illegible], സർവ്വെ [illegible] ഏക്കർ [illegible] മിച്ചവാരം നെല്ല് [illegible] പണം [illegible], സർവ്വെ [illegible] ഏക്കർ [illegible] മിച്ചവാരം നെല്ല് [illegible] പണം [illegible], സർവ്വെ [illegible] ഏക്കർ [illegible] മിച്ചവാരം നെല്ല് [illegible] പണം [illegible], സർവ്വെ [illegible] ഏക്കർ [illegible] മിച്ചവാരം നെല്ല് [illegible] പണം [illegible], സർവ്വെ [illegible] ഏക്കർ [illegible]

മിച്ചവാരം പണം ൦-൫-൧൦, സർവ്വെ ൧൧൩/൨ ഏക്കർ ൧-൧൫ മിച്ചവാരം പണം ൯-൪-൭ വരെക്കുള്ള ൧.

(൬) ടി വില്ലേജിൽ ൩൩-ാം നമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ കലിപ്പുറത്തു പടത്തിൽ അച്ചുതൻനായർ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൫-൩-൧൫, വകയിൽ സർവ്വെ ൫൦൨/൧ ഏക്കർ ൦-൪൪ മിച്ചവാരം പണം ൬-൪-൪, സർവ്വെ ൫൦൨/൨ ഏക്കർ ൦-൩൩ മിച്ചവാരം പണം ൦-൩-൨, സർവ്വെ ൫൧൨ ഏക്കർ ൦-൨൩ മിച്ചവാരം നെല്ല് ൫-൩-൧൫ പണം ൦-൦-൯.

(൭) ടി വില്ലേജിൽ ൧൦൩-ാം നമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ കണ്ടത്തിൽ അമ്മാളു എന്ന കുഞ്ഞമ്മ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൧൩-൩-൧൨ പണം ൨-൩-൭, വകയിൽ സർവ്വെ ൧൨൭ ഏക്കർ ൦-൪൪ മിച്ചവാരം നെല്ല് ൧൩-൩-൧൨ പണം ൦-൩-൭ വരെക്കുള്ള ൧.

(൮) ടി വില്ലേജിൽ ൧൦൩-ാം നമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ വടക്കേമഠത്തിൽ മീരാൻ മുഹമ്മദ് ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൪-൨-൪, വകയിൽ സർവ്വെ ൫൯൨ ഏക്കർ ൦-൩൩ മിച്ചവാരം പണം ൦-൧൦-൧൦, സർവ്വെ ൩൧൭/൧ ഏക്കർ ൦-൫൫ മിച്ചവാരം നെല്ല് ൯-൫-൧൨ പണം ൦-൦-൪, സർവ്വെ ൩൧൭/൩ ഏക്കർ ൦-൯൯ മിച്ചവാരം നെല്ല് ൩-൩-൧൧ പണം ൦-൦-൭, സർവ്വെ ൩൧൪ ഏക്കർ ൨-൨൯ മിച്ചവാരം പണം ൩-൦-൧൦ വരെക്കുള്ള ൧, സർവ്വെ ൩൧൯ ഏക്കർ ൨-൧൨ മിച്ചവാരം പണം ൨-൧൯-൩. സർവ്വെ ൩൨൦ ഏക്കർ ൨-൩൧ മിച്ചവാരം പണം ൩-൨-൫.

(൯) ൩-ാം നമ്പർ കരിക്കോട വില്ലേജിൽ ൧൨-ാം നമ്പർ പട്ടയക്കാരി മനക്കാഴപ്പിൽ അമീനമ്മ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൯൧-൩-൧൧ പണം ൦-൯-൯, വകയിൽ സർവ്വെ ൨/൨ ഏക്കർ ൧-൯൩ മിച്ചവാരം നെല്ല് ൯൭-൪-൧൫ പണം ൦-൯-൯.

(൧൦) ടി വില്ലേജിൽ ൨൧-ാം നമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ കൊന്തങ്കളത്തു ഗോവിന്ദമേനോൻ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൧൨-൩-൧ പണം ൩-൧൩-൩. വകയിൽ സർവ്വെ ൨൪/൯ ഏക്കർ ൦-൫൨ മിച്ചവാരം പണം ൦-൧൧-൯, സർവ്വെ ൩൪/൨ ഏക്കർ ൦-൫൧ മിച്ചവാരം പണം ൦-൪-൯, സർവ്വെ ൯൫/൧ ഏക്കർ ൦-൨൯ മിച്ചവാരം പണം ൦-൩-൨, സർവ്വെ ൯൫/൩ ഏക്കർ ൧-൫൨ മിച്ചവാരം പണം ൧-൦-൪, സർവ്വെ ൩൪/൧ ഏക്കർ ൧-൩൨ മിച്ചവാരം പണം ൦-൧൯-൫, സർവ്വെ ൨൨൯/൨ ഏക്കർ ൦-൧൦ മിച്ചവാരം നെല്ല് ൦-൩-൨ പണം ൦-൨-൧, സർവ്വെ ൨൩൦/൩ ഏക്കർ ൦-൧൧ മിച്ചവാരം നെല്ല് ൨-൫-൩ പണം ൦-൦-൨, സർവ്വെ ൨൪൧/൧/൨ ഏക്കർ ൦-൦൪ മിച്ചവാരം പണം ൦-൧-൧, സർവ്വെ ൨൩൭/൨/൨ ഏക്കർ ൦-൩൩ മിച്ചവാരം നെല്ല് ൭-൨-൧൦ പണം ൦-൧-൫, സർവ്വെ ൨൩൧/൩ ഏക്കർ ൦-൧൨ മിച്ചവാരം പണം ൦-൨-൨, സർവ്വെ ൨൨൧/൯ ഏക്കർ ൦-൧൨ മിച്ചവാരം പണം ൦-൨-൨ വരെക്കുള്ള ൧, സർവ്വെ ൨൩൧/൫/൨ ഏക്കർ ൦-൧൧ മിച്ചവാരം നെല്ല് ൧-൩-൨ പണം ൦-൦-൩.

(൧൧) ടി വില്ലേജിൽ ൨൭-ാം നമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ പിറവിലപ്പിള്ളി കരിയ etc. ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൧൩-൯-൧൯ പണം ൦-൩-൩. വകയിൽ സർവ്വെ ൫൧/൧ ഏക്കർ ൦-൭൧ മിച്ചവാരം നെല്ല് ൬-൩-൯ പണം ൦-൧൯, സർവ്വെ ൫൯/൨ ഏക്കർ ൦-൩൨ മിച്ചവാരം നെല്ല് ൪-൫-൦ പണം ൦-൯-൧൧ വരെക്കുള്ള ൧.

(൧൨) ടി വില്ലേജിൽ ൯൩-ാം നമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ വാലിപ്പുറത്തു നാണുനായർ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൧൦-൫-൨ പണം ൦-൧൩-൬. വകയിൽ സർവ്വെ ൭൩ ഏക്കർ ൧-൦൩ മിച്ചവാരം പണം ൦-൩-൯, സർവ്വെ ൨൨/൦/൧ ഏക്കർ ൦-൯൪ മിച്ചവാരം നെല്ല് ൧൦-൩-൨ പണം ൦-൧-൪, സർവ്വെ ൨൨൬/൧ ഏക്കർ ൦-൦൩ മിച്ചവാരം പണം ൦-൦-൧൦, സർവ്വെ ൨൩൦/൨ ഏക്കർ ൦-൨൬ മിച്ചവാരം പണം ൦-൯-൧൧ വരെക്കുള്ള ൧.

(൧൩) ടി വില്ലേജിൽ ൯൯-ാം നമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ പാലിയത്ത് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിഅമ്മ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൨൩-൧-൯ പണം ൧-൭-൧൧. വകയിൽ സർവ്വെ ൪൯ ഏക്കർ ൦-൯൩ മിച്ചവാരം നെല്ല് ൯-൧-൩ പണം ൦-൨-൩ വരെക്കുള്ള ൧, സർവ്വെ ൧൪൫/൧ ഏക്കർ ൨-൦൯ മിച്ചവാരം പണം ൧-൬-൧൧, സർവ്വെ ൨൦൨/൨/൨ ഏക്കർ ൦-൪൯ മിച്ചവാരം നെല്ല് ൨൪-൫-൩ പണം ൦-൨-൧൧.

(൧൪) ൧൧-ാം നമ്പർ ചിറമനങ്ങാട്ട വില്ലേജിൽ ൯-ാം നമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ കടവാരത്തു കേശവൻനമ്പി ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൧൬-൩-൧൧ പണം ൦-൨-൫ വകയിൽ സർവ്വെ ൧൨൪ ഏക്കർ ൦-൫൧ മിച്ചവാരം നെല്ല് ൧൬-൩-൧൪ പണം ൦-൨-൫ വരെക്കുള്ള ൧.

(൧൫) ടി വില്ലേജിൽ ൩-ാം നമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ പനക്കൽ തെക്കേപ്പുരയ്ക്കൽ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൧൦-൨-൧ പണം ൦-൧-൫, വകയിൽ സർവ്വെ ൨൧൭ ഏക്കർ ൦-൩൫ മിച്ചവാരം നെല്ല് ൧൦-൨-൧ പണം ൦-൧-൫ വരെക്കുള്ള ൧.

(൧൬) ൨൧-ാം നമ്പർ വെള്ളാറക്കാട്ട വില്ലേജിൽ ൨-ാം നമ്പർ പട്ടയക്കാരൻ കല്ലമ്മൽ കൊച്ചുകൊച്ചുണ്ണി ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൯൩-൪-൧൨ പണം ൦-൪-൯. വകയിൽ സർവ്വെ ൩൭൩ ഏക്കർ ൦-൧൫ മിച്ചവാരം നെല്ല് ൩-൨-൪ പണം ൦-൦-൪, സർവ്വെ ൩൪൦ ഏക്കർ ൧-൨൯ മിച്ചവാരം നെല്ല് ൫൩-൭-൪ പണം ൦-൯-൫ വരെക്കുള്ള ൧, സർവ്വെ ൭൨൬/൧ ഏക്കർ ൦-൯൧ മിച്ചവാരം നെല്ല് ൩൩-൪-൧൨ പണം ൦-൩-൪ വരെക്കുള്ള ൧.

ചെറുതുരുത്തി അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണരാഫീസ്, തിരുവില്വാമല.

പി. ഗോവിന്ദമേനോൻ, അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ.

ജപ്തിനോട്ടീസ്.

൧൧൨൯ മേടം ൧൧-ാം.

തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗ്രൂപ്പിൽപെട്ട ചിറ്റൂർ ശ്രീകൃഷ്ണസ്വാമി ദേവസ്വം വക താഴെ ചേർക്കുന്നവർക്കുള്ള ജപ്തി നോട്ടീസ്.

നിങ്ങളെ ദേവസ്വത്തിൽ തീർച്ചയായ പാട്ടമിച്ചവാരം താഴെ വിവരിക്കുന്ന നെല്ലും പണവും ക്രമപ്രകാരം രേഖാമൂലം നിങ്ങളോടു ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും തീർക്കുകയോ അതു തീർക്കാതിരിപ്പാൻ മതിയായ കാരണം കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തതിനാൽ നിങ്ങളുടെ പേരിലായിട്ടുള്ള താഴെ പട്ടികയിൽ പറയുന്ന വസ്തു ഇതിനാൽ ജപ്തിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ ബാക്കിവച്ച സംഖ്യയും പലിശയും മറ്റു ചെലവുകളും ൧൧൨൯-ാമാണ്ട് ഇടവം ൩൧-ാം തീയതിക്കകം തിരുവില്വാമല ഈ വസ്തുവിൽ നിന്നു കിട്ടേണ്ടത് ... നിൽക്കുകയോ സ്ഥിരപ്പെട്ട രീതിയിൽ കിട്ടാതെ ലേലത്തിൽ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതാണെന്നും നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു. ഈ ജപ്തിനോട്ടീസിലെ തീയതി മുതൽ ഇതുപ്രകാരം ജപ്തിചെയ്തിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വസ്തുവിനെ നടപ്പുതുകയിൽ നിന്നു കയ്യേറ്റം സ്ഥിരപ്പെടുത്തി നിലനിൽക്കുകയോ, ലേലത്തിൽ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന തീയതിവരെ ഈ വസ്തുവിന്മേൽ ചുമത്തിട്ടുള്ള മുതലും കിട്ടുകൾക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളായിരിക്കുന്നതാണെന്നും ഇതു സംബന്ധിച്ചു കിട്ടുകളും പാട്ടമിച്ചവാരം കൂടെ പണംകൂടിയ ... നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും പിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണെന്നും കൂടി അറിയിക്കുന്നു. മേൽ നടപടിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ... കൂടുതൽ നഷ്ടത്തിനും നിങ്ങൾ വല്ല തർക്കവും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഈ നോട്ടീസിലെ തീയതിമുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നും നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

വിവരം.

(൧) ചേരനെല്ലൂർ വില്ലേജിൽ ൧-ാം നമ്പർ പട്ടയക്കാരനായ അമ്പിപ്പറമ്പിൽ കണ്ടൻ കൃഷ്ണൻ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൧൩-൫-൯, വകയിൽ ടി വില്ലേജിൽ

സഹ്യ ൧൪൨/൪ ൦.൫൩ സെൻറ്; ൧൩൧/൧/൧ ൦.൩൦ സെൻറ്; ൧൦൬/൨/൩ ൦.൦൩ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല ൩൧-൧-൧ ക. ൨-൧൨-൨.

(൨) ടി വില്ലേജിൽ ൧൬-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ കാടമ്പിള്ളിൽ രാമവർമ്മൻ കൊച്ചുണ്ണി ബാക്കിവച്ചനെല്ല ൭-൩.൫ ക. ൮-൧ ൦.൧. വഹകടം ടി വില്ലേജിൽ സഹ്യ ൫൧൫/൧ ൦.൧൧ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല ൦-൩.൫ ക. ൦-൧ ൦-൧

(൩) ടി വില്ലേജിൽ ൨൩.ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ കള്ളിപ്പറമ്പിൽ തിക്കം കണ്ടവിളയിൽ രാമൻ കൃഷ്ണമേനോൻ ബാക്കിവച്ച നെല്ല ൧൨ ൯-൭.൩ ക. ൩൩-൧൪-൨, വഹകടം ടി വില്ലേജിൽ സഹ്യ ൬൪൪/൩ ൦.൯൪ സെൻറ്; ൬൧൪/൩ ൧ ഏക്കർ ൧൬ സെൻറ്; ൬൧൦/൫ ൦.൨൧ സെൻറ്; ൬൧൧/൨ ൦.൨൨ സെൻറ്; ൧൦൫/൧ ൨ ഏക്കർ ൪൦ സെൻറ്; ൧൦൩/൨ ൦.൨൦ സെൻറ്; ൧൦൫/൩ ൦.൨൩ സെൻറ്; ൧൫൯/൧ ൩ ഏക്കർ ൧൨ സെൻറ്; ൧൫൪/൨ ൦.൧൦ സെൻറ്; ൧൦൫/൬ ൦.൦൪ സെൻറ്; ൧൧൧/൨ ൦.൨൨ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല ൩൩-൧-൦ ക. ൩൬-൧൦-൬.

(൪) ടി വില്ലേജിൽ ൨൪.ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ കേളമംഗലത്ത് അമ്പാടി രാമവിക്രമമേനോൻ ബാക്കിവച്ച നെല്ല ൧൩-൨.൦ ക. ൦-൬.൧൦. വഹകടം ടി വില്ലേജിൽ സഹ്യ ൧൫൧/൪ ൦.൪൬ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല ൧൩-൦-൦ ക. ൦.൬-൧ ൦.

(൫) ടി വില്ലേജിൽ ൩൨.ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ കേളമംഗലത്ത് കിട്ടപ്പി കൃഷ്ണമേനോൻ ബാക്കിവച്ച നെല്ല ൧ ൧-൬-൧൧ ക. ൦-൧൪.൦. വഹകടം ടി വില്ലേജിൽ സഹ്യ ൬൧൨/൧ ൦.൩൨ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല ൧ ൧.൬.൧൧ ക. ൦.൧൪.൦.

(൬) ടി വില്ലേജിൽ ൩൧/൫ നമ്പർ ജമക്കാരിയായ ചെറവേലിൽ ലക്ഷ്മി കുഞ്ഞിപ്പിള്ളയമ്മ മുതൽ പേർ ബാക്കിവച്ച നെല്ല ൧൨-൧.൨൨ ക. ൧.൧൧.൧. വഹകടം ടി വില്ലേജിൽ സഹ്യ ൩൦൧/൧ ൦.൧൩ സെൻറ്; ൩൦൧/൨ ൦.൨൬ സെൻറ്; ൧൦൨/൧ ൦.൧൦ സെൻറ്; ൧൪൬/൪ ൦.൦൩ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല ൧൬-൪-൧൨ ക. ൧.൧൧.൧.

(൭) ടി വില്ലേജിൽ ൩൧/ബി നമ്പർ ജമക്കാരിയായ ചെറവേലിൽ ലക്ഷ്മി കുഞ്ഞിപ്പിള്ളയമ്മ മുതൽ പേർ ചെറിൽ സന്നദ്ധകാരൻ ഗോപാലകൃഷ്ണമേനോൻ ബാക്കിവച്ച നെല്ല ൩.൦൪ ക. ൦.൧൨-൧൦, വഹകടം ടി വില്ലേജിൽ സഹ്യ ൧൪൩/൧ ൦.൧൨ സെൻറ്; ൧൪൩/൩ ൦.൧൩ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല ൩-൧൪ ക. ൦.൧൨.൧൦.

(൮) ടി വില്ലേജിൽ ൫൪.ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ കോളരിക്കൽ അപ്പുമേപ്പന്റെ അനന്തൻ ബാക്കിവച്ച നെല്ല ൬-൦-൦ ക. ൦.൦-൩. വഹകടം ടി വില്ലേജിൽ സഹ്യ ൧൨൧/൩ ൦.൧൮ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല ൬.൦-൦ ക. ൦.൦.൩.

(൯) ടി വില്ലേജിൽ ൫൧-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ ചെറുകയിൽ രാമൻ കൃഷ്ണമേനോൻ മുതൽ പേർ ബാക്കിവച്ച നെല്ല ൬൧-൧-൧൦ ക ൧൩-൧൧-൨. വഹകടം ടി വില്ലേജിൽ സഹ്യ ൧൬൦/൬/൧ ൧ ഏക്കർ ൫൧ സെൻറ്; ൧൬൦/൬/൩ ൧ ഏക്കർ ൫൧ സെൻറ്; ൧൩൦/൧൦ ൦.൧൨ സെൻറ്; ൧൧൦/൨/ ൨ ൦.൩൧ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല ൩൧൦-൨-൧൫ ക. ൨൬-൧൨-൬.

(൧൦) ടി വില്ലേജിൽ ൬൪-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ ചെറ്റുവായിൽ നാരായണൻ കുട്ടൻ എന്നാറും ബാക്കിവച്ച നെല്ല ൻ-൯.൩ ക. ൦.൧൦-൦, വഹകടം ടി വില്ലേജിൽ സഹ്യ ൬൪൪/൪ ൦.൪൧ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല ൻ-൯-൩ ക. ൨-൧ ൦-൦.

(൧൧) ടി വില്ലേജിൽ ൬൧-ാംനമ്പർ ജമക്കാരി ഒളക്കാപ്പിള്ളിൽ രാമൻ എന്ന കുട്ടിയുടെ രക്ഷകർത്താവ് കുഞ്ഞിപ്പിള്ള മാധവിയമ്മ ബാക്കിവച്ച നെല്ല ൨൬-൩ ക. ൦-൧൩-൪, വഹകടം ടി വില്ലേജിൽ സഹ്യ ൫൧൪ ൨ ഏക്കർ ൬൩ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല ൧൨-൩-൫ ക. ൦-൧൩-൪.

(൧൨) ടി വില്ലേജിൽ ൬൦-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ കോച്ചേരിക്കൽ അയ്യപ്പ ജോസഫ് ബാക്കിവച്ച നെല്ല ൨൩-൧-൩ ക. ൦-൧൬. വഹകടം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൧൨ ൧/൫ ൦.൧൬ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല ൩൩-൦-൦ ക. ൦.൧൬.

(൧൩) ടി വില്ലേജിൽ ൧൧-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ ചേരാനെല്ലൂർ സ്വരൂപത്ത് കുഞ്ഞുനീലകണ്ഠൻ കർത്താവു ബാക്കിവച്ച നെല്ല ൩-൪.൩ ക. ൦-൧.൦. വഹകടം ടി വില്ലേജിൽ സഹ്യ ൬൫൧/൨ ൦.൨ ൦ സെൻറ്, കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല ൩.൪.൩ ക. ൦-൧.൦.

(൧൪) ടി വില്ലേജിൽ ൩൨-ാംനമ്പർ ജമ അമരാവതിയിൽ മനാട്ടന ദേവസ്വം ബാക്കിവച്ച നെല്ല ൩൦.൩-൫ ക. ൪-൩-൧. വഹകടം ടി വില്ലേജിൽ സഹ്യ ൧൬൧/൩ ൦.൪൬ സെൻറ്; ൬൩൨/൬ ൦.൫൫ സെൻറ്; ൬൩൨/൪ ൦.൧൫ സെൻറ്; ൬൧൦/൩ ൦.൧൩ സെൻറ്; ൬൧൦/൪ ൦.൧൪ സെൻറ്; ൧൪൧/൧ ൦.൧൩ സെൻറ്; ൧൪൫/൨/൨ ൦.൩൪ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല ൩൦.൩.൫ ക. ൪.൩.൧.

(൧൫) ടി വില്ലേജിൽ ൩൩-ാംനമ്പർ ജമ അമരാവതിയിൽ ഗോവിന്ദഷെട്ടി ബാബൻ മുതൽപേർ ബാക്കിവച്ച നെല്ല ൧൨.൧-൧൫ ക. ൧.൨.൩, വഹകടം ടി വില്ലേജിൽ സഹ്യ ൧൫൧/൩ ൦.൩൨ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല ൧൨.൧.൧൫ ക. ൧.൨.൩.

(൧൬) ടി വില്ലേജിൽ ൩൪-ാംനമ്പർ ജമ അമരാവതിയിൽ ഗോവിന്ദഷെട്ടി ബാബൻ മുതൽപേർ ബാക്കിവച്ച നെല്ല ൬.൫.൪ ക. ൧.൨-൩. വഹകടം ടി വില്ലേജിൽ സഹ്യ ൬൬൧/൧ ൦.൨൬ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല ൫.൪.൫ ക. ൧.൨.൩.

(൧൭) ടി വില്ലേജിൽ ൧൦൪-ാംനമ്പർ ജമ വയ്ക്കൈൽ തിരുത്തും പീയോസ് മുതൽപേർ ബാക്കിവച്ച നെല്ല ൭-൨-൫. വഹകടം ടി വില്ലേജിൽ സഹ്യ ൧൧൯/൧ ൦.൧൬ സെൻറ്; ൧൧൩/൨/൧ ൦.൭൬ സെൻറ്, കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല ൭.൨-൫ ക. ൭.൧൨-൫.

(൧൮) ടി വില്ലേജിൽ ൧൦൬-ാംനമ്പർ ജമ തണ്ടിക്കാപ്പിള്ളി പറമ്പിൽ പാർക്കം അഴിക്കേത്ത് പൈലി ജോസപ്പ് മുതൽപേർ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല ൩൩-൩.൩. വഹകടം ടി വില്ലേജിൽ സഹ്യ ൬൩൪/ ൧ ൧ ഏക്കർ ൨൩ സെൻറ്; ൬൬൪/൩/൧,൧ഏക്കർ ൦൨ സെൻറ്; ൬൬൪/൪/൩ ൦.൬൬ സെൻറ്; ൬൧൪/൩ ൦.൦൩ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല ൧൨൩.൬.൦ ക. ൬. ൧൨-൪.

(൧൯) ടി വില്ലേജിൽ ൧൦൭-ാംനമ്പർ ജമ അഴിക്കേത്ത് പൈലി അപ്പച്ചി ബാക്കിവച്ച നെല്ല ൯൩-൭-൪ ക. ൧൨.൪.൦. വഹകടം ടി വില്ലേജിൽ സഹ്യ ൬൬൪/൩/൨ ൧ ഏക്കർ ൬൫ സെൻറ്; ൬൬൪/൩/൪ ൧ ഏക്കർ ൩൨ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല ൧൪൩.൫ ക. ൧൨-൪. ൦.

(൨൦) ടി വില്ലേജിൽ ൧൦൩-ാംനമ്പർ ജമ അഴിക്കേത്ത് ചാണ്ടി വർക്കി ബാക്കിവച്ച നെല്ല ൪.൩.൫ ക. ൧൬.൩. വഹകടം ടി വില്ലേജിൽ സഹ്യ ൬൪൦/൧ ൦.൨൩ സെൻറ്; ൬൬൪/൪/൪ ൦.൧൩ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല ൪.൩.൫ ക. ൧.൬.൩,

(൨൧) ടി വില്ലേജിൽ ൧൧൩-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ കോളേരിക്കൽ മത്തപ്പ് മത്തായി ബാക്കിവച്ച നെല്ല ൩൧-൦-൧൫ ക. ൦.൧൧.൩. വഹകടം ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൫൧൩,൨ ഏക്കർ ൧൪ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല ൩൧.൦.൫ ക. ൦.൧൧.൩.

(൨൨) ടി വില്ലേജിൽ ൧൧൬-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ കോളേരിക്കൽ അയ്യപ്പ മത്തായി മുതൽ പേർ

ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൦.൬.൧൧ ക. ൦.൩.൪. വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൭൬൪/൨ ൦.൦൨ സെൻറ്; ൭൬൧/൬ ൦.൧൩ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൦.൬.൧൧ ക. ൦.൩.൪.

(൨൩) ടി വില്ലേജിൽ ൧൧൭-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ കോളൂരിക്കൽ അയ്പ്പ് മണ്ടേൻ മത്തായി ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് ൨൪.൦-൦ ക. ൩.൫.൦. വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൭൨൯/൨ ൦.൪൭ സെൻറ്; ൭൨൩/൪ ൦.൧൧ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൪൪-൦.൦ ക. ൨.൫.൦.

(൨൪) ൧൧൯-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ കോളൂരിക്കൽ കാക്ക തൊമ്മൻ ബാക്കിവെച്ച നെല്ല് ൬.൦.൦ ക. ൩-൨-൧൧. വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൫൭൫/൪ ൦.൨൬ സെൻറ്; ൫൭൫/൯ ൦.൦൪ സെൻറ്; ൫൭൭/൧ ൦.൧൨ സെൻറ്; ൫൭൭/൨ ൦.൦൪ സെൻറ്; ൫൭൭/൩/൧ ൦.൨൩ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൬.൦-൦ ക ൩-൨.൧൧.

(൨൫) ടി വില്ലേജിൽ ൧൧൪-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ കോളൂരിക്കൽ കാക്ക തൊമ്മൻ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൭-൪-൧൧ ക. ൨-൩-൧. വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൫൭൫/൩ ൦.൧൩ സെൻറ്; ൫൭൭/൪/൨ ൦.൨൬ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൭.൪.൧൧ ക. ൨-൩-൧.

(൨൬) ടി വില്ലേജിൽ ൧൨൦-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ കോളൂരിക്കൽ മാത്തു ഇസ്രായേൽ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൧.൬.൧൧ ക. ൦.൧൧-൯. വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൫൭൦/൧ ൦.൩൪ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൧.൬.൧൧ ക. ൦.൧൧.൯.

(൨൭) ടി വില്ലേജിൽ ൧൨൪-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ കോളൂരിക്കൽ മാത്തു മത്തായി ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൫-൦-൦ ക. ൦-൧൫-൧. വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൫൭൪/൪/൧ ൦.൧൯ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൫.൦.൦ ക. ൦-൧൫.൧.

(൨൮) ടി വില്ലേജിൽ ൧൩൩-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ കൊമ്പനായി പറമ്പിൽ പരക്കം പോത്തൻ പൈലി ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൧൪-൪-൩ ക. ൨-൪-൧൦. വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൬൭൦/൬ ൦.൨൫ സെൻറ്; ൬൬൩/൨.൦൦൭ സെൻറ്; ൬൭൦/൧ ൦.൪൫ സെൻറ്; ൬൭൫/൨ ൦.൦൭ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല് ൧൪-൪.൩ ക. ൨-൪.൧൦.

(൨൯) ടി വില്ലേജിൽ ൧൪൩-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ പൊക്കം നികത്തു തയിൽ അബ്രഹാം ചൂരയിൽ ചോറി ചോറി ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൮-൫-൧൧ ക. ൨.൧൦.൨. വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൭൭൩/൨/൪ ൦.൩൮ സെൻറ്; ൭൭൩/൪ ൦.൦൨ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൮-൫-൧൧ ക. ൨-൧൦-൨.

(൩൦) ടി വില്ലേജിൽ ൧൪൪-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ പനിമരശ്ശേരിൽ മത്തായി ജോസഫ് ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൧൧.൦.൦ ക. ൦.൦.൬. വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൬൭൭/൧ ൦.൨൨ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൧൧.൦.൦ ക. ൦.൦.൬

(൩൧) ടി വില്ലേജിൽ ൧൪൫-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ ചക്കാലക്കൽ പറമ്പിൽ പാക്കം ഞായക്കൽ താണിവക്കൊ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൨-൬-൧൧ ക. ൧.൭.൫. വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൭൦൬/൨/൧ ൦.൧൪ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൨-൬.൧൧ ക. ൧.൭-൫.

(൩൨) ടി വില്ലേജിൽ ൧൫൪-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ തയ്യേലിൽ ജോസഫ് ഇട്ടൂപ് ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൨.൪.൨ ക ൧൫.൧൨.൦. വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൭൭൪/൨/൨ ൦.൨൯ സെൻറ്; ൭൭൩/൨/൩ ൦.൨൧ സെൻറ് കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൨.൪.൨ ക. ൧൯-൧൨-൦.

(൩൩) ടി വില്ലേജിൽ ൧൬൦-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ പുത്തൻപറമ്പിൽ ഔസേപ്പ് ദേവസ്സി ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൧൬.൦-൦ ക. ൨-൭-൧. വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൬൪൨/൨/൪ ൦.൧൪ സെൻറ്; ൬൪൨/൨/൩ ൦.൧൦ സെൻറ്; ൬൪൨/൨/൧ ൦.൧൦ സെൻറ്; ൬൬൬/൩/൧ ൦.൧൩ സെൻറ്; ൬൬൪/൪/൬ ൦.൧൧ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൧൬.൦-൦ ക. ൨-൭-൧.

(൩൪) ടി വില്ലേജിൽ ൧൬൬-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ പടപ്പറമ്പിൽ ഔസേപ്പ് ദേവസ്സി ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൨൬.൭-൦ ക. ൧.൧൨.൪. വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൬൬൪/൪/൩ ൧൫൩ ൦.൩ സെൻറ്; ൭൪൦/൩ ൦.൨൧ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൩൫.൦.൦ ക. ൩-൪൪.

(൩൫) ടി വില്ലേജിൽ ൧൬൨-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ അഴീക്കോട്ടു വർക്കി ചാണ്ടി ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൩൨-൨-൦ ക. ൦.൩.൪. വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൬൬൯/൬ ൦.൬൨ സെൻറ്; ൬൬൪/൪/൫ ൦.൯ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൭൩-൫ ക. ൦.൩.൪.

(൩൬) ടി വില്ലേജിൽ ൧൬൩-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ കാട്ടിപ്പറമ്പിൽ അന്നാമ്മ ചാണ്ടപ്പിള്ള മാണി ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൪.൦.൬ ക. ൦.൪.൧. വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൬൬൪/൪/൧ ൨൫൩ ൪൮ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൭൪-൦-൦ ക ൦-൪.൧.

(൩൭) ടി വില്ലേജിൽ ൧൬൬-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ വയ്മേലിൽ അവുസേപ്പ് ഔപ്പ് ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൪൧-൦-൦ ക. ൦-൨-൯. വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൭൬൨/൨ ൧൫൩ ൫൩ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൭൬.൫-൦ ക. ൦.൨-൯.

(൩൮) ടി വില്ലേജിൽ ൧൬൭-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ ചിറപ്പറമ്പിൽ പരക്കം പാലിയത്ത അബ്രഹാം വർക്കി ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൩-൦.൦ ക. ൧.൩.൧൦. വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൭൬൪/൫ ൦.൧൧ സെൻറ്; ൭൧൪/൩ ൦.൦൩ സെൻറ്; ൭൬൪/൪ ൦.൨ സെൻറ്; ൭൭൦/൩ ൦.൨൧ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൬-൦-൦ ക. ൨-൭-൯.

(൩൯) ടി വില്ലേജിൽ ൧൭൪-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ തെക്കിനിപ്പിള്ളി പറമ്പിൽ പരക്കം പാലായൂർ ഇത്തി അന്തപ്പൻ വേലൻ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൧൦.൯-൫ ക. ൧-൭-൧൦. വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൬൬൪/൪ ൦.൨൪ സെൻറ്; ൬൬൧/൨ ൦.൦൭ സെൻറ്; ൬൬൧/൩ ൦.൦൬ സെൻറ്; ൬൯൭/൬ ൦.൧൭ സെൻറ്; ൬൯൯/൧ ൦.൦൫ സെൻറ്; ൬൯൨/൨ ൦.൦൫ സെൻറ്; ൬൬൨/൪ ൦.൩൪ സെൻറ്; ൬൬൫/൧ ൦.൩൭ സെൻറ്; ൬൯൭/൨ ൦.൦൩ സെൻറ്; ൬൯൭/൩ ൦.൦൨ സെൻറ്; ൬൯൭/൪ ൦.൦൨ സെൻറ്; ൬൯൭/൫ ൦.൦൩ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല് ൧൦.൯.൫ ക. ൧൫-൭-൫.

(൪൦) ടി വില്ലേജിൽ ൧൭൯-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ ചാക്കോളത്തു പറമ്പിൽ പാക്കം പുളിക്കൽ അന്തൊ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൫.൯-൫ ക. ൦-൬.൯. വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൬൯൭/൧ ൦.൪൪ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൫.൯.൫ ക. ൦.൬-൯.

(൪൧) ടി വില്ലേജിൽ ൧൮൦-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ ചെമ്പപ്പിള്ളി ചുമ്മാര ചുമ്മാര ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൧൭.൩-൫ ക. ൯-൭.൫. വകകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വെ ൬൪൯ ൦.൦൪ സെൻറ്; ൬൪൧/൭ ൦.൪൩ സെൻറ്; ൬൪൧/൨/൨ ൦.൩൨ സെൻറ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൧൭.൩.൫ ക. ൯.൭.൫.

(൪൨) ടി വില്ലേജിൽ ൧൮൨-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ കോളൂരിക്കൽ മാത്തു മത്തായി ബാക്കിവച്ച നെല്ല്

൪൨. ൧൬ ക. ൨–൧൨. ൯. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൧൨൩/൩ ൦.൩൩ സെന്റ്; ൧൩൧/൩ ൦.൪൩ സെന്റ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൪൨–൩. ൧൬ ക. ൨. ൧൨. ൯.

(൪൩) ടി വില്ലേജിൽ ൧൬ ൭-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ വെണ്ണാട്ടെ പെരു ചോറി ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൩ ൦.൨–൧൧ ക. ൩. ൧ ൧–൧ ൧. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൧൩൨/൨/൨ ൨ ഏക്കർ ൩ ൦ സെന്റ്. കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല് ൯൨–൫–൯ ക. ൪. ൧൯–൧ ൧.

(൪൪) ടി വില്ലേജിൽ ൧൩ ൩–ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ വലിയ പറമ്പിൽ വർക്കി വറിയതു ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൨–൨. ൧൩ ക. ൦. ൩. ൪. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൩ ൧൧/൩ ൦. ൩൨ സെന്റ്. കൊല്ലത്താൽ മിച്ചവാരം നെല്ല് ൨–൨. ൧൩ ക. ൦–൩൪

(൪൫) ടി വില്ലേജിൽ ൧൩ ൪–ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ കൈതവളപ്പു തറപ്പറമ്പിൽ പാക്കം വെളുവിള്ളിൽ പൈലി പൈലി ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൯–൦. ൦ ക. ൦. ൬– ൭. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൭൧൨/൨/൬ ൦. ൧ ൭ സെന്റ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൯–൦. ൦ ക. ൦–൬. ൭.

(൪൬) ടി വില്ലേജിൽ ൭ ൬ ൯-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ കൈതവളപ്പു തറപ്പറമ്പിൽ പാക്കം വെളുവിള്ളിൽ പൈലി പൈലി ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൩–൯. ൦ ക. ൦. ൯. ൧ ൦. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൭ ൬൩/൧ ൦. ൩൨ സെന്റ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൩. ൯. ൦ ക. ൦–൯. ൧ ൦.

(൪൭) ടി വില്ലേജിൽ ൨ ൦ ൦-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ വെള്ളവീട്ടിൽ വറിയതു വറു ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൪ ൪–൦–൬ ക. ൩–൬. ൩. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൩൩൩/൧ ൧ ഏക്കർ ൦ ൪ സെന്റ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൩ ൪–൦–൦ ക. ൪–൩–൩.

(൪൮) ടി വില്ലേജിൽ ൨ ൦ ൧–ാംനമ്പർ ജമക്കാരത്തിയായ പാക്കം ന് ലത്തിൽ വെട്ടിക്കൊളഞ്ഞിയ തറയിൽ പാക്കം ചൊകാളൂ പൈലി റോസ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൨. ൧. ൯ ക. ൧. ൧–൬. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൭൬൩/൨/൭ ൦.൩ ൭ സെന്റ്, കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൨–൧. ൯ ക. ൧. ൧. ൬.

(൪൯) ടി വില്ലേജിൽ ൨ ൦ ൨–ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ കാട്ടുതറയിൽ പാക്കം കൊയിപ്പിള്ളി തറയിൽ തോമാ അന്തോണി ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൨. ൩–൧ ൧ ക. ൦. ൧ ൪–൦, വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൭ ൦൬/൧ ൦. ൨ ൧ സെന്റ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൨. ൩. ൧ ൧ ക. ൦–൧ ൪. ൦.

(൫൦) ടി വില്ലേജിൽ ൨ ൦ ൩-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ എടമരലത്തിൽ പറമ്പിൽ വർക്കി ലൊന്നൻ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൨൩–൩. ൧൧ ക. ൭–൨. ൨. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൩൯ ൦/൨ ൦. ൧൩ സെന്റ്; ൩൯൩/൩ ൦. ൧൬ സെന്റ്; ൭൨ ൭/൧/൧ ൦. ൨ ൦ സെന്റ്; ൭൨ ൭/൩/൧ ൦. ൨ ൨ സെന്റ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൨൩. ൩. ൧ ൧ ക. ൪–൨. ൨.

(൫൧) ടി വില്ലേജിൽ ൨ ൦ ൨-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ കോളശ്ശിക്കൽ മാത്തു ജോസപ്പ് ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൨. ൦–൦ ക. ൧൨. ൩. ൩. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൩൨൪/൧ ൦. ൧൨ സെന്റ്; ൩൩൪/൪ ൦. ൧൨ സെന്റ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൨–൦. ൦ ക. ൧൨–൩. ൩.

(൫൨) ടി വില്ലേജിൽ ൨ ൧ ൭-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ ചക്കാലക്കൽ മത്തായി മകൻ അഗസ്റ്റിൻ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൨൩. ൦–൦ ക. ൦. ൧–൩. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൭൦൨/൨ ൦. ൪൩ സെന്റ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൨൩–൦. ൦ ക. ൦. ൧–൩.

(൫൩) ടി വില്ലേജിൽ ൨ ൧൪.-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ പുത്തൻ മഠത്തിൽ നാരായണമേനോൻ മാധവമേനോൻ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൧൨–൦. ൦ ക. ൦. ൦. ൬. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൭ ൪൩/൫ ൦. ൨ ൪ സെന്റ്; ൭ ൪൩/൩ ൦. ൧ ൨ സെന്റ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൧൨. ൦–൦ ക. ൦. ൦. ൬.

(൫൪) ടി വില്ലേജിൽ ൨ ൨ ൦-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ തോട്ടത്തിപ്പറമ്പിൽ കുട്ടൻ ജോസഫ് ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൩ ൦. ൨–൧ ൨ ക. ൦–൨. ൭. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൩൬൩/൪ ൧ ഏക്കർ ൧൩ സെന്റ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൯൨. ൦. ൦ ക. ൦–൨. ൭.

(൫൫) ടി വില്ലേജിൽ ൨ ൨ ൧-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ നടുവിലെ മനക്കൽ അഗസ്റ്റിൻ തൊമ്മൻകുട്ടി ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൪. ൪–൨ ക. ൦. ൦. ൬. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൩൩൬/൪/൨ ൦. ൨൩ സെന്റ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൧൩. ൦. ൦ ക. ൦. ൦൬.

(൫൬) ടി വില്ലേജിൽ ൨ ൨ ൨.-ാംനമ്പർ ജമക്കാരനായ ചക്കാലക്കൽ പൈലി ദേവസ്സി മുതൽപേർ ബാക്കിവച്ച നെല്ല് ൪ ൭. ൦. ൧ ൧ ക. ൦–൯–൯. വഹകൾ ടി വില്ലേജിൽ സർവ്വേ ൩൬൩/൩/൨ ൧ ഏക്കർ ൩ ൭ സെന്റ്. കൊല്ലത്താൽ പാട്ടം നെല്ല് ൪൭. ൯. ൦ ക. ൦–൯. ൯.

ദേവസ്വം അസിസ്റ്റന്റ്
കമ്മീഷണരാഫീസ്, കെ. ഗോവിന്ദമേനോൻ,
ഇരിങ്ങാലക്കുട. അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മീഷണർ.

൧൧൨൯ — മാണ്ടു് ഇടവമാസം.

ഇടവമാസം	മേയ് ജൂൺ	ആഴ്ച	നക്ഷത്രം	തിഥി
൧	൧൫	ശ	ഭര [illegible]	അ [illegible]
൨	൧൬	ഞാ	ക [illegible]	പ്ര [illegible]
൩	൧൭	തി	രോ [illegible]	ദ്വി [illegible]
൪	൧൮	ചൊ	മ [illegible]	തൃ [illegible]
൫	൧൯	ബു	തി [illegible]	ച [illegible]
൬	൨൦	വ്യാ	പു [illegible]	പ [illegible]
൭	൨൧	വെ	പൂ [illegible]	ഷ [illegible]
൮	൨൨	ശ	ആ [illegible]	സ [illegible]
൯	൨൩	ഞാ	മ [illegible]	സ [illegible]
൧൦	൨൪	തി	പൂ [illegible]	അ [illegible]
൧൧	൨൫	ചൊ	ഉ [illegible]	ന [illegible]
൧൨	൨൬	ബു	അ [illegible]	ദ [illegible]
൧൩	൨൭	വ്യാ	ചി [illegible]	ഏ [illegible]
൧൪	൨൮	വെ	ചി [illegible]	ദ്വാ [illegible]
൧൫	൨൯	ശ	ചോ [illegible]	ത്ര [illegible]
൧൬	൩൦	ഞാ	വി [illegible]	ച [illegible]
൧൭	൩൧	തി	അ [illegible]	പ [illegible]
൧൮	൧	ചൊ	തൃ [illegible]	പ്ര [illegible]
൧൯	൨	ബു	മൂ [illegible]	ദ്വി [illegible]
൨൦	൩	വ്യാ	പൂ [illegible]	തൃ [illegible]
൨൧	൪	വെ	ഉ [illegible]	ച [illegible]
൨൨	൫	ശ	തി [illegible]	പ [illegible]
൨൩	൬	ഞാ	അ [illegible]	ഷ [illegible]
൨൪	൭	തി	ച [illegible]	സ [illegible]
൨൫	൮	ചൊ	പൂ [illegible]	സ [illegible]
൨൬	൯	ബു	ഉ [illegible]	അ [illegible]
൨൭	൧൦	വ്യാ	രേ [illegible]	ന [illegible]
൨൮	൧൧	വെ	അ [illegible]	ദ [illegible]
൨൯	൧൨	ശ	ഭ [illegible]	ഏ [illegible]
൩൦	൧൩	ഞാ	കാ [illegible]	ദ്വാ [illegible]
൩൧	൧൪	തി	രോ [illegible]	ച [illegible]
൩൨	൧൫	ചൊ	തി [illegible]	അ [illegible]

വിശേഷവിവരങ്ങൾ

- ൧-ാം അമാവാസി പുണ്യകാലം. സ്ഥാലീപാകം.
- ൨-ാം ചന്ദ്രദർശനം. [illegible].
- ൬-ാം ഷഷ്ഠിവ്രതം.
- ൧൦-ാം വ്യതീപാതപുണ്യകാലം.
- ൧൨-ാം ഏകാദശിവ്രതം. [illegible] നാഴിക മുതൽ ഹരിവാസരം.
- ൧൩-ാം പ്രദോഷവ്രതം.
- ൧൪-ാം [illegible] പുണ്യകാലം. [illegible].
- ൧൭-ാം പൗർണ്ണമാസി ഒഴിക്കൽ. [illegible]. മൂലം ശ്രാദ്ധം.
- ൧൮-ാം സ്ഥാലീപാകം.
- ൧൯-ാം പൂരാടം ശ്രാദ്ധം.
- ൨൦-ാം വൈധൃതിപുണ്യകാലം.
- ൨൧-ാം [illegible]വ്രതം.
- ൨൨-ാം [illegible] ഷഷ്ഠിസപ്തമിശ്രാദ്ധങ്ങൾ.
- ൨൩-ാം പൂരുരുട്ടാതി ഉത്രട്ടാതി ശ്രാദ്ധങ്ങൾ.
- ൨൫-ാം ഏകാദശിവ്രതം. [illegible] നാഴിക വരെ ഹരിവാസരം. [illegible].
- ൨൭-ാം പ്രദോഷവ്രതം.
- ൩൦-ാം അമാവാസി ശ്രാദ്ധം ഒഴിക്കൽ. പുണ്യകാലം.

[PR]INTED AND PUBLISHED BY THE S. G. P. AT THE GOVERNMENT CENTRAL PRESS, TRIVANDRUM 1954.

Gazette No. 21 dated 25-5-1954

PART I **Section I.**

NOTIFICATION.

LD(b)2-1532|54|Law.

The following Central Acts, (Nos. 18 and 19 of 1954) which have been recently passed by the Parliament of India and published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section I, dated 30-4-1954 are republished for general information. The Bills as passed by the Parliament of India were assented to by the President on 29-4-1954.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,
N. S. RADHAKRISHNA SARMA,
Secretary to Government.

Government Secretariat,
Law Department,
Trivandrum, 17-5-1954.

THE LUSHAI HILLS DISTRICT (CHANGE OF NAME) ACT, 1954 (18 OF 1954)

AN

ACT

to change the name of the Lushai Hills District.

BE it enacted by Parliament as follows:—

1. **Short title and commencement.**—(1) This Act may be called the Lushai Hills District (Change of Name) Act, 1954.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. **Lushai Hills District to be known as Mizo District.**—The tribal area in Assam now known as the Lushai Hills District shall, as from the commencement of this Act, be known as the Mizo District.

3. **Amendment of the Sixth Schedule to the Constitution.**—In the Sixth Schedule to the Constitution in paragraph 20,—

(a) after sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:—

"(2A) The Mizo District shall comprise the area which at the commencement of this Constitution was known as the Lushai Hills District.";

(b) in sub-paragraph (3), after the words "United Khasi-Jaintia Hills District", the words "and the Mizo Ditrict" shall be inserted, and

(c) in Part A of the table, for the words "The Lushai Hills District", the words "The Mizo District" shall be substituted.

4. **Reference to Lushai Hills District to be construed as reference to Mizo District.**—Any reference to the Lushai Hills District in any law, instrument or other document shall, unless the context otherwise requires, be construed as a reference to the Mizo District.

THE PREVENTION OF DISQUALIFICATION (PARLIAMENT AND PART C STATES LEGISLATURES) AMENDMENT ACT, 1954 (19 OF 1954)

AN

ACT

to amend the Prevention of Disqualification (Parliament and Part C States Legislatures) Act, 1953.

Be it enacted by Parliament in the Fifth Year of our Republic as follows:—

1. **Short title.**—This Act may be called the Prevention of Disqualification (Parliament and Part C States Legislatures) Amendment Act, 1954.

2. **Amendment of section 4, Act 1 of 1954.**—In section 4 of the Prevention of Disqualification (Parliament and Part C States Legislatures) Act, 1953 (1 of 1954), for the words "30th day of April", the words "31st day of December" shall be substituted and shall be deemed always to have been substituted.

NOTIFICATION.

LD(h)2-1540|54|Law. *17th May 1954.*

The following Central Act (Nos. 20, 21, 22 and 23 of 1954) which have been recently passed by the Parliament of India and published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section I, dated 1-5-1954 are republished for general information. The Bills as passed by the Parliament of India were assented to by the President on 30-4-1954.

By order of His Highness
the Raj Pramukh,

N. S. RADHAKRISHNA SARMA,
Secretary to Government.

Government Secretariat,
Law Department,
Trivandrum.

THE ABSORBED AREAS (LAWS) ACT, 1954 (20 OF 1954)

AN

ACT

to extend certain laws to the areas which, prior to the commencement of the Constitution, were administered as excluded or partially excluded areas and which, on such commencement, were absorbed in certain States.

BE it enacted by Parliament as follows:—

1. **Short title.**—This Act may be called the Absorbed Areas (Laws) Act, 1954.

2. **Definitions.**—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) "absorbing State", in relation to an absorbed area means a State specified in the heading of the Schedule in which that absorbed area is specified;

(b) "absorbed area" means an area specified in column 2 of the Schedule.

3. **Extension of laws.**—The Acts specified in Column 1 of each of the Schedules and all rules, notifications, orders, schemes, forms and bye-laws made thereunder, as in force in the absorbing State specified in the heading of that Schedule, are hereby extended to, and shall be in force in the absorbed areas specified in column 2 of that Schedule.

THE SCHEDULES

(*See* sections 2 and 3)

SCHEDULE I

BIHAR

Name of the Act	*The absorbed areas*
1	2
The Requisitioned Land (Apportionment of Compensation) Act, 1949 (LI of 1949).	1. Hazaribagh and Manbhum Districts. 2. Sadar Sub-Division of the Palamau District. 3. Dhalbhum Sub-Division of the Singhbhum District. 4. Godda and Deoghar Sub-Divisions of the Santal Parganas District.

SCHEDULE II

BOMBAY

Name of the Act	*The absorbed areas*
1	2
1. The Indian Extradition Act, 1903 (XV of 1903).	1. Shahda, Nandurbar and Taloda Talukas of the West Khandesh District.
2. The Whipping Act, 1909 (IV of 1909).	2. The Dohad Taluka and the Jhalod Mahal of the Panch Mahal District.
3. The Police (Incitement to Disaffection) Act, 1922 (XXII of 1922).	
4. The Cotton Transport Act, 1923 (III of 1923).	
5. The Port Haj Committees Act, 1932 (XX of 1932).	
6. The Seaward Artillery Practice Act, 1949 (VIII of 1949).	

SCHEDULE III

ORISSA

Name of the Act	*The absorbed area*
1	2
1. The Metal Tokens Act, 1889 (I of 1889).	Angul.
2. The White Phosphorus Matches Prohibition Act, 1913 (V of 1913).	
3. The Indian Emigration Act, 1922 (VII of 1922).	
4. The Coal Grading Board Act, 1925 (XXXI of 1925).	
5. The Coal Mines Provident Fund and Bonus Schemes Act, 1948 (XLVI of 1948).	

SCHEDULE IV

UTTAR PRADESH

Name of the Act	*The absorbed areas*
1	2
1. The Indian Power Alcohol Act, 1948 (XXII of 1948). 2. The Employees' State Insurance Act, 1948 (XXXIV of 1948).	Jaunsar Bawar Parganas in the Dehra Dun District and the areas of South of Kaimpur range in the Mirzapur District.

SCHEDULE V

WEST BENGAL

Name of the Act	*The absorbed area*
1	2
1. The Requisitioned Land (Apportionment of Compensation) Act, 1949 (LI of 1949). 2. The West Bengal Raw Jute Futures Act, 1948 (West Bengal Act No. XXV of 1948).	Darjeeling District.

THE DRUGS AND MAGIC REMEDIES (OBJECTIONABLE ADVERTISEMENTS) ACT, 1954 (21 OF 1954)

(As Passed by the House of Parliament)

AN

ACT

to control the advertisement of drugs in certain cases, to prohibit the advertisement for certain purposes of remedies alleged to possess magic qualities and to provide for matters connected therewith.

Be it enacted by Parliament as follows:—

1. **Short title, extent and commencement.**—(1) This Act may be called the Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Act, 1954.

(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir, and applies also to persons domiciled in the territories to which this Act extends who are outside the said territories.

(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. **Definitions.**—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) 'advertisement' includes any notice, circular, label, wrapper, or other document, and any announcement made orally or by any means of producing or transmitting light, sound or smoke;

(b) 'drug' includes—

(i) a medicine for the internal or external use of human beings or animals;

(ii) any substance intended to be used for or in the diagnosis, cure, mitigation, treatment or prevention of disease in human beings or animals;

(iii) any article, other than food, intended to affect or influence in any way the structure or any organic function of the body of human beings or animals;

(iv) any article intended for use as a component of any medicine, substance or article, referred to in sub-clauses (i), (ii) and (iii);

(c) 'magic remedy' includes a talisman, *mantra*, *kavacha*, and any other charm of any kind which is alleged to possess miraculous powers for or in the diagnosis, cure, mitigation, treatment or prevention of any disease in human beings or animals or for affecting or influencing in any

way the structure or any organic function of the body of human beings or animals;

(d) 'taking any part in the publication of any advertisement' includes—

(i) the printing of the advertisement,

(ii) the publication of any advertisement outside the territories to which this Act extends by or at the instance of a person residing within the said territories;

(e) 'venereal disease' includes syphilis, gonorrhœa, soft chancre, venereal granuloma and lympho granuloma.

3. **Prohibition of advertisement of certain drugs for treatment of certain diseases and disorders.**—Subject to the provisions of this Act, no person shall take any part in the publication of any advertisement referring to any drug in terms which suggest or are calculated to lead to the use of that drug for—

(a) the procurement of miscarriage in women or prevention of conception in women; or

(b) the maintenance or improvement of the capacity of human beings for sexual pleasure; or

(c) the correction of menstrual disorder in women; or

(d) the diagnosis, cure, mitigation, treatment or prevention of any venereal disease or any other disease or condition which may be specified in rules made under this Act.

4. **Prohibition of misleading advertisements relating to drugs.**—Subject to the provisions of this Act, no person shall take any part in the publication of any advertisement relating to a drug if the advertisement contains any matter which—

(a) directly or indirectly gives a false impression regarding the true character of the drug; or

(b) makes a false claim for the drug; or

(c) is otherwise false or misleading in any material particular.

5. **Prohibition of advertisement of magic remedies for treatment of certain diseases and disorders.**—No person carrying on or purporting to carry on the profession of administering magic remedies shall take any part in the publication of any advertisement referring to any magic remedy which directly or indirectly claims to be efficacious for any of the purposes specified in section 3.

6. **Prohibition of import into, and export from, India of certain advertisements.**—No person shall import into, or export from, the territories to which this Act extends any document containing an advertisement of the nature referred to in section 3, or section 4, or section 5, and any documents

containing any such advertisements shall be deemed to be goods of which the import or export has been prohibited under section 19 of the Sea Customs Act, 1878 (VIII of 1878) and all the provisions of that Act shall have effect accordingly, except that section 183 thereof shall have effect as if for the word 'shall' therein the word 'may' were substituted.

7. **Penalty.**—Whoever contravenes any of the provisions of this Act shall, on conviction, be punishable—

(a) in the case of a first conviction, with imprisonment which may extend to six months, or with fine, or with both;

(b) in the case of a subsequent conviction, with imprisonment which may extend to one year, or with fine, or with both.

8. **Confiscation of documents, etc., containing advertisements prohibited by this Act.**—Any person authorised by the State Government in this behalf may, at any time, seize and detain any document, article or thing which such person has reason to believe contains any advertisement which contravenes any of the provisions of this Act and the court trying such contravention may direct that such document (including all copies thereof), article or thing shall be forfeited to the Government.

9. **Offences by companies.**—(1) If the person contravening any of the provisions of this Act is a company, every person who at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company as well as the company shall be deemed to be guilty of the contravention and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence was committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director or manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer of the company shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.—For the purposes of this section,—

(a) 'company' means any body corporate and includes a firm or other association of individuals, and

(b) 'director' in relation to a firm means a partner in the firm.

10. Jurisdiction to try offences.—No court inferior to that of a presidency magistrate or a magistrate of the first class shall try any offence punishable under this Act.

11. Officers to be deemed to be public servants.—Every person authorised under section 8 shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (Act XLV of 1860).

12. Indemnity.—No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

13. Other laws not affected.—The provisions of this Act are in addition to, and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force.

14. Savings.—(1) Nothing in this Act shall apply to—

(a) any sign board or notice displayed by a registered medical practitioner on his premises indicating that treatment for any of the diseases or disorders specified in section 3 is undertaken in those premises; or

(b) any treatise or book dealing with any of the matters specified in section 3 from a *bona fide* scientific or social stand point; or

(c) any advertisement relating to any drug sent confidentially in the prescribed manner only to a registered medical practitioner or to a wholesale or retail chemist for distribution among registered medical practitioners or to a hospital or laboratory; or

(d) any advertisement relating to a drug printed or published by the Government, or, with the previous sanction of the Government, by any other person; or

(e) any advertisement, label or set of instructions which is permitted under the Drugs Act, 1940 (XXIII of 1940), or any rules made thereunder.

(2) In this section,—

(a) 'Registered medical practitioner' means any person,—

(i) who holds a qualification granted by an authority specified in, or notified under, section 3 of the Indian Medical Degrees Act, 1916 (VII of 1916) or by an authority specified in any of the Schedules to the Indian Medical Council Act, 1933 (XXVI of 1933); or

(ii) who is entitled to be registered as a medical practitioner under any law for the time being in force in any State to which this Act extends relating to the registration of medical practitioners;

(b) 'hospital' includes a clinic, dispensary or other institution for the reception of the sick, whether as in-patients or out-patients.

15. **Power to exempt from application of Act.**—If in the opinion of the Central Government public interest requires that the advertisement of any specified drug or class of drugs should be permitted, it may, by notification in the Official Gazette, direct that the provisions of sections 3, 4, 5 and 6 or any one of such provisions shall not apply or shall apply subject to such conditions as may be specified in the notification to or in relation to the advertisement of any such drug or class of drugs.

16. **Power to make rules.**—(1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may—

(a) specify any disease or condition to which the provisions of section 3 shall apply;

(b) prescribe the manner in which advertisement of articles or things referred to in clause (c) of sub-section (1) of section 14 may be sent confidentially.

THE INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT) ACT, 1954
(22 OF 1954)

AN

ACT

further to amend the Indian Railways Act, 1890.

BE it enacted by Parliament as follows:—

1. **Short title.**—This Act may be called the Indian Railways (Amendment) Act, 1954.

2. **Substitution of new section for section 53 in Act IX of 1890.**—For section 53 of the Indian Railways Act, 1890, the following section shall be substituted, namely:—

"53. *Maximum carrying capacity for wagons.*—(1) The gross weight of every wagon or truck bearing on the axles when the wagon or truck is loaded to its maximum carrying capacity shall not exceed such limit as may be fixed by the Central Government for the class of axle under the wagon or truck.

(2) Subject to the limit fixed under sub-section (1), every railway administration shall determine the normal carrying capacity for every wagon or truck in its possession and shall exhibit the words and figures representing the normal carrying capacity so determined in a conspicuous manner on the outside of every such wagon or truck.

(3) every person owning a wagon or truck which passes over a railway shall similarly determine and exhibit the normal carrying capacity for the wagon or truck.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) or sub-ection (3), where a railway administration thinks it necessary or expedient so to do in respect of any wagon or truck carrying any specified class of goods or any class of wagons or trucks of any specified type, it may, by notification, vary the normal carrying capacity for such wagon or truck or such class of wagons or trucks and, subject to such conditions as it may think fit to impose, determine for the same such carrying capacity as may be specified in the notification and it shall not be necessary to exhibit the words and figures representing the carrying capacity so determined on the outside of such wagon or truck or such class of wagons or trucks:

Provided that in no case the gross weight of such wagon or truck or such class of wagons or trucks shall exceed the limit fixed under sub-section (1) for the class of axle under the wagon or truck."

THE STATE ACQUISITION OF LANDS FOR UNION PURPOSES (VALIDATION) ACT, 1954 (23 OF 1954)

AN

ACT

to validate the acquisition under the Land Acquisition Act, 1894, *of lands by certain State Governments for the purposes of the Union, and orders passed and proceedings held in connection therewith.*

Be it enacted by Parliament as follows:—

1. **Short title.**—This Act may be called the State Acquisition of lands for Union Purposes (Validation) Act, 1954.

2. **Validation of certain acquisitions of land and proceedings and orders connected therewith.**—Every acquisition of land for the purposes of the Union made by any State Government acting or purporting to act under the Land Acquisition Act, 1894 (I of 1894), at any time during the period beginning with the commencement of the Constitution and ending with the day on which the State Government was entrusted with the functions of the Central Government in relation to the acquisition of land for the purposes of the Union in pursuance of clause (1) of article 258 of the Constitution, and every proceeding held and order made during the said period in connection with the acquisition of land for any such purposes, shall be deemed to be, and always to have been, as valid as if the State Government had been duly entrusted with the said functions of the Central Government during the said period, and accordingly no acquisition so made, and no proceeding held and no order passed by any authority under the said Act in connection with any acquisition of land during the said period, shall be called in question merely on the ground that the State Government was not duly entrusted with the functions of the Central Government at the time the acquisition was made or the proceeding was held or the order was made.

പരസ്യം.

നമ്പർ എൽ. ഡി. (ബി) ൩– ൯൩൩ ൭/ ൯ ൦/നിയമം.

൧൯൫൩ ജൂലൈ ൧൪.

തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ താഴെപ്പറയുന്ന ആക്റ്റിന് പ്രസിഡൻറിൻെറ അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കകയാൽ, അത് പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധംചെയ്തുകൊള്ളുന്നു.

രാജപ്രമുഖൻ തിരുമനസ്സിലെ
ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

എൻ. കെ്ണ്ണ്. രാധാകൃഷ്ണശർമ്മ,
ഗവണ്മെൻറ് സെക്രട്ടറി.

ഗവണ്മെൻറ് സെക്രട്ടറിയേററ്,
ലാ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറ്,
തിരുവനന്തപുരം.

൧൯൫൩-ലെ ൧൦-ാം ആക്റ്റ്

തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി ശുശ്രൂഷക, സൂതികമാർ ആക്റ്റ്.

പീഠിക. തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി സംസ്ഥാനത്തുള്ള ശുശ്രൂഷകമാരെയും സൂതികകളെയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും, പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനും വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നതു യുക്തമായിരിക്കകൊണ്ട്, ഇതിനാൽ താഴെ കാണുംപ്രകാരം നിയമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു;—

൧. ചുരുക്കപ്പേരും, വ്യാപ്തിയും, പ്രാരംഭവും.

(൧) ഈ ആക്റ്റിന് ൧൯൫൩-ലെ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി ശുശ്രൂഷകാ സൂതികമാർ ആക്റ്റ് എന്നു പേർ പറയാവുന്നതാണ്.

(൨) ഇത് തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി സംസ്ഥാനം ഒട്ടുക്കു വ്യാപിക്കുന്നു.

(൩) ഇത് ഗസററിലെ പരസ്യംമുഖേന ഗവണ്മെൻറ് നിശ്ചയിക്കാവുന്ന തീയതിയിൽ നടപ്പിൽ വരുന്നതാണ്.

൨. നിർവചനങ്ങൾ.

ഈ ആക്റ്റിൽ, സന്ദർഭം മററു പ്രകാരത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടാത്ത പക്ഷം,—

(എ) "കൗൺസിൽ" എന്നാൽ ൩-ാംവകുപ്പനുസരിച്ച് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി നേഴ്സസ് ആൻഡ് മിഡ്‌വൈവ്സ് കൗൺസിൽ എന്നർത്ഥമാകുന്നു.

(ബി) "സ്ഥാപനം" എന്നാൽ ശുശ്രൂഷകമാരെയോ, സൂതികകളെയോ, അവരെ രണ്ടുകൂട്ടരെയുമോ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംസ്ഥാപനമോ സംരക്ഷിക്കുകയോ, നിയന്ത്രിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതും, കൗൺസിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ഏതെങ്കിലും സംഘം എന്നർത്ഥമാകുന്നു.

(സി) "മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ" എന്നാൽ ൧൯൫൩-ലെ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി ചികിത്സക ആക്റ്റനുസരിച്ച് സ്ഥാപിതമായ കൌൺസിൽ ആഫ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ എന്ന് അർത്ഥമാകുന്നു.

(ഡി) "ശുശ്രൂഷക" എന്നതിൽ ശുശ്രൂഷകനും ഉൾപ്പെടുന്നു.

(ഇ) "പ്രസിഡൻറ്" എന്നതിനു് കൗൺസിലിന്റെ പ്രസിഡൻറ് എന്നർത്ഥമാകുന്നു.

(എഫ്) "രജിസ്റ്റർ" എന്നാൽ ഈ ആക്‌റ്റനുസരിച്ചു് സൂക്ഷിച്ചുവരുന്ന, ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെയോ, സൂതികകളുടെയോ ഒരു രജിസ്റ്റർ എന്നും, .

"രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത" എന്നാൽ ഈ ആക്‌റ്റനുസരിച്ചു് രജിസ്റ്റർചെയ്ത എന്നും അർത്ഥമാകുന്നു.

(ജി) "രജിസ്റ്റർചെയ്ത ചികിത്സകൻ" എന്നാൽ ൧൧൨൫-ലെ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി ചികിത്സ ആക്‌റ്റനുസരിച്ചു് സൂക്ഷിച്ചുവരുന്ന, ആധുനിക വൈദ്യം സംബന്ധിച്ച ചികിത്സകരുടെ രജിസ്റ്ററിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സകൻ എന്നർത്ഥമാകുന്നു.

(എച്ച്) "രജിസ്ട്രാർ" എന്നാൽ ൧൩-ാം വകുപ്പനുസരിച്ചു് നിയമിച്ചിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രാർ എന്നർത്ഥമാകുന്നു.

(ഐ) "റഗുലേഷൻ" എന്നാൽ ഈ ആക്‌റ്റനുസരിച്ചു കൗൺസിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള റഗുലേഷൻ എന്നർത്ഥമാകുന്നു.

(ജെ) "ചട്ടങ്ങൾ" എന്നാൽ ഈ ആക്‌റ്റനുസരിച്ചു് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങൾ എന്നർത്ഥമാകുന്നു.

൩. കൗൺസിൽ ഏർപ്പെടുത്തുകയും, ഏകാംഗയോഗമാക്കുകയും സംഘടിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നതു്.

(൧) ഈ ആക്‌റ്റിലെ വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിലേയ്ക്കു്, ഗസററിലെ പരസ്യംമൂലം ഗവൺമെൻറ് തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി നേഴ്‌സസ് ആൻഡ് മിഡ്‌വൈവ്‌സ് കൗൺസിൽ എന്ന പേരുള്ള ഒരു കൗൺസിൽ ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടതാണു്. ആ കൗൺസിൽ, നിരന്തരമായ പിൻതുടർച്ചയും, ഒരു പൊതു മുദ്രയും ഉള്ള ഒരു ഏകാംഗയോഗമായിരിക്കേണ്ടതും, പ്രസ്തുത പേരിൽ അതിനോ, അതിന്റെ മേലോ വ്യവഹാരപ്പെടാവുന്നതുമാകുന്നു.

(൨) കൗൺസിലിൽ താഴെപ്പറയുന്ന പതിമൂന്നു് അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണു്,

അതായതു് :—

(എ) സർജൻ ജനറലും, പബ്ലിക്ക് ഹെൽത്തു് ഡയറക്ടറും, തിരുവനന്തപുരം ചീഫ് ററീച്ചിംഗ് ഹാസ്‌പിററലിലെ സൂപ്രണ്ടും, തിരുവനന്തപുരത്തു് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായുള്ള ആശുപത്രിയിലെ സൂപ്രണ്ടും എക്‌സ് അഫിഷ്യോ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്നതാണു്,

(ബി) മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ, അവരുടെയിടയിൽനിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരംഗം.

(സി) ഗവൺമെൻറ് നാമനിർദ്ദേശംചെയ്യുന്ന രണ്ടു രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശുശ്രൂഷകന്മാർ, അവരിലൊരാൾ ഒരു മേജർ ആശുപത്രിയിലെ മേട്രൺ സൂപ്രണ്ടും ആയിരിക്കേണ്ടതാണു്.

(ഡി) ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ രജിസ്റ്റർ, (എ) വിഭാഗത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽനിന്നും, രജിസ്റ്റർചെയ്ത ശുശ്രൂഷകന്മാർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നാലു് അംഗങ്ങൾ.

(ഇ) സൂതികളുടെ രജിസ്റ്റർ (എ) വിഭാഗത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സൂതികകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സൂതികകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രണ്ടംഗങ്ങൾ.

൪. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു വീഴ്ചവന്നാൽ അംഗങ്ങളെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നതു്.

൩-ാം വകുപ്പ് (൨)-ാം ഉപവകുപ്പ് (ബി), (ഡി), (ഇ) ഖണ്ഡങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങളിൽ ആരെയെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കാതിരുന്നാൽ, ഗവണ്മെൻറിനു്, തങ്ങൾ യുക്തമെന്നു വിചാരിക്കുന്നതുപോലെ, അപ്രകാരമുള്ള അംഗമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശുശ്രൂഷകയെയോ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സൂതികയെയോ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാവുന്നതും അങ്ങനെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട അംഗത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശുശ്രൂഷകയെ അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സൂതികയെ ൩-ാം വകുപ്പ് (൨)-ാം ഉപവകുപ്പ് (ബി), (ഡി), (ഇ) ഖണ്ഡങ്ങളനുസരിച്ചു് മുറപ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുത്തതായി ഗണിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

൫. ആദ്യത്തെ കൗൺസിലിലേയ്ക്കു് അംഗങ്ങളെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുന്നതു്.

൩-ം, ൪-ം വകുപ്പുകളിൽ എന്തുതന്നെ അടങ്ങിയിരുന്നാലും, ഈ ആക്ടനുസരിച്ചു് ഏർപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കൗൺസിലിന്റെ കാര്യത്തിൽ, എക്സ്അഫിഷ്യോ അംഗങ്ങളല്ലാത്ത എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും ഗവണ്മെൻറു് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യേണ്ടതാണു്.

൬. അംഗത്വത്തിനുള്ള അയോഗ്യതകൾ.

(എ) പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തയാളോ,

(ബി) മോചിക്കപ്പെടാത്ത നിർദ്ധനനോ,

(സി) ബുദ്ധിക്കു സ്ഥിരതയില്ലാതിരിക്കുകയും, തക്ക അധികാരത്തോടുകൂടിയ ഒരു കോടതി അപ്രകാരം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ആളോ, ഒരു ബധിരനോ, മൂകനോ, കുഷ്ഠരോഗിയോ,

(ഡി) ഏതെങ്കിലും ഗവണ്മെൻറു സർവ്വീസിൽ നിന്നും ഡിസ്മിസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആളോ,

(ഇ) ഈ ആക്ടനുസരിച്ചോ, ൧൯൫൩-ലെ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി ചികിത്സക ആക്ടനുസരിച്ചോ സൂക്ഷിച്ചുവരുന്ന രജിസ്റ്ററുകളിൽ നിന്നും പേരു നീക്കം ചെയ്തിരിക്കയും വീണ്ടും കൊള്ളിക്കപ്പെടാതിരിക്കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആളോ,

ആയ യാതൊരാൾക്കും കൗൺസിലിലെ ഒരു അംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാനും അല്ലെങ്കിൽ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടാനും, ഒരംഗമായിരിക്കുന്നതിനും യോഗ്യതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

൭. അംഗങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗകാലാവധി:—

(൧) ഈ ആക്ടിൽ മററുപ്രകാരത്തിൽ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊഴികെ, എക്സ്അഫിഷ്യോ അംഗങ്ങളല്ലാത്ത അംഗങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗകാലാവധി.

(എ) ഒന്നാമത്തെ കൗൺസിലിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ആ കൗൺസിലിന്റെ ഒന്നാമത്തെ യോഗം നടത്തുന്ന തീയതി മുതൽ രണ്ടു കൊല്ലക്കാലത്തേയ്ക്കായിരിക്കുന്നതും,

(ബി) ഒന്നാമത്തെ കൗൺസിലല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും കൗൺസിലിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ആ കൗൺസിലിന്റെ ഒന്നാമത്തെ യോഗം നടത്തുന്ന തീയതി മുതൽ അഞ്ചു കൊല്ലക്കാലത്തേയ്ക്കും, ആയിരിക്കുന്നതാണു്.

(൨) ഉദ്യോഗം ഒഴിയാൻ പോകുന്ന ഒരംഗം, തന്റെ പിൻഗാമിയെ സന്ദർഭാനുസാരേണ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോ, നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതുവരെ ഉദ്യോഗത്തിൽ തുടരേണ്ടതാണു്.

(൩) ഉദ്യോഗം ഒഴിയാൻ പോകുന്ന ഒരംഗത്തിന്, മററപ്രകാരത്തിൽ യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ, വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനോ, വീണ്ടും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനോ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

൬. ഒഴിവുകൾ.

ഒരംഗത്തിൻെറ ഉദ്യോഗകാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, ആ അംഗത്തിൻെറ മരണമോ, രാജിയോ, അപസാരണമോ, അശക്തതയോ നിമിത്തമോ മററ പ്രകാരത്തിലോ കൗൺസിലിലെ മെമ്പർ സ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഒഴിവുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ, ചട്ടങ്ങളാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രകാരം ആ ഒഴിവിൽ ആളെ ആക്കേണ്ടതാകുന്നു. ൭-ാം വകുപ്പിൽ എന്തുതന്നെ അടങ്ങിയിരുന്നാലും, ഒഴിവു നികത്തുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരാളും, ഏതു അംഗത്തിൻെറ സ്ഥാനത്തേക്ക് അയാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നുവോ ആ അംഗം, ഒഴിവുണ്ടാകാതിരുന്നെങ്കിൽ എത്രകാലം ഉദ്യോഗത്തിലിരിക്കുമായിരുന്നുവോ അത്രകാലം മാത്രമെ ഉദ്യോഗത്തിലിരിക്കുകയുള്ളൂ.

എന്നാൽ, അങ്ങനെ ഒഴിവുണ്ടായിരുന്നാലും, ഈ ആക്ററനുസരിച്ചുള്ള സ്വന്തം അധികാരങ്ങൾ കൗൺസിൽ വിനിയോഗിക്കുന്നതു നിയമാനുസൃതമായിരിക്കുന്നതാണ്.

൭. പ്രസിഡൻറും, വൈസ്പ്രസിഡൻറും.

(൧) ഗവൺമെൻറ്, കൗൺസിലിലെ അംഗങ്ങളിലൊരാളെ അതിൻെറ പ്രസിഡൻറായി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(൨) കൗൺസിൽ, അതിൻെറ അംഗങ്ങളിൽ, പ്രസിഡൻറല്ലാത്ത ഒരംഗത്തെ അതിൻെറ വൈസ്പ്രസിഡൻറായി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്.

(൩) രാജി കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടിയോ, ഒരംഗമെന്ന നിലയിൽ തൻെറ ഉദ്യോഗകാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടിയോ, അഥവാ മററപ്രകാരത്തിൽ താൻ ഒരംഗമല്ലാതായിത്തീരുന്നതോടുകൂടിയോ, പ്രസിഡൻേറാ, വൈസ്പ്രസിഡൻേറാ തൻെറ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

(൪) പ്രസിഡൻറുദ്യോഗം ഒഴിവായിരിക്കുമ്പോൾ, ഒരു പുതിയ പ്രസിഡൻറ് ഉദ്യോഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതുവരെ, വൈസ്പ്രസിഡൻറ് പ്രസിഡൻറിൻെറ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ്.

(൫) പ്രസിഡൻറുദ്യോഗം ഒഴിവാകുകയോ, പ്രസിഡൻറിന് ശേഷിയില്ലാതാകുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴും, വൈസ് പ്രസിഡൻറുദ്യോഗം ഒഴിവാകുകയോ, വൈസ് പ്രസിഡൻറിന് ശേഷിയില്ലാതാകുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴും, രജിസ്ട്രാർ, കൗൺസിലിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ൭ ദിവസങ്ങളിൽ കുറയാത്ത നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് പ്രസിഡൻറുദ്യോഗം ഒഴിവുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസിഡൻറിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനായി യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടേണ്ടതും, സന്ദർഭാനുസാരേണ പുതിയ പ്രസിഡൻേറാ വൈസ് പ്രസിഡൻേറാ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതുവരെയോ, പ്രസിഡൻേറാ, വൈസ് പ്രസിഡൻേറാ സ്വന്തം ശേഷികേടിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാകുന്നതുവരെയോ, ഈ ആക്ററിൽ എന്തുതന്നെ അടങ്ങിയിരുന്നാലും, സർജ്ജൻജനറൽ, കൗൺസിലിലെ എക്സ് അഫിഷ്യോ പ്രസിഡൻറായിരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

(൩) മററുപ്രകാരം യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ, സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞുപോകുന്ന പ്രസിഡൻറിനോ, വൈസ് പ്രസിഡൻറിനോ, വീണ്ടും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനോ, വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിനോ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

വിശദീകരണം.—പുതിയ ഒരു പ്രസിഡൻേറാ, വൈസ് പ്രസിഡൻേറാ അപ്രകാരം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെടുകയോ, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഉദ്യോഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചതായി കരുതപ്പെടേണ്ടതാണ്.

൧൦. നിയമനങ്ങൾ ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണമെന്ന്.

പ്രസിഡൻറ്, വൈസ് പ്രസിഡൻറ്, കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ, രജിസ്ട്രാർ എന്നിവരുടെ എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളും, നാമനിർദ്ദേശങ്ങളും, നിയമനങ്ങളും ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്.

൧൧. അംഗത്വവിരാമം.

എക്സ് ഒഫിഷ്യോ അംഗമല്ലാത്ത ഏതു കൗൺസിലംഗവും.

(എ) ഉദ്യോഗകാലാവധി അവസാനിക്കുമ്പോഴോ,

(ബി) രാജിവയ്ക്കുമ്പോഴോ,

(സി) കൗൺസിലിൻെറ അഭിപ്രായത്തിൽ മതിയായ സമാധാനംകൂടാതെ, തുടർച്ചയായി കൗൺസിലിൻെറ മൂന്നു യോഗങ്ങളിൽ ഹാജരാകാതെയിരിക്കുമ്പോഴോ,

(ഡി) ൩-ാം വകുപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും അയോഗ്യതയ്ക്ക് വിധേയനായി തീരുമ്പോഴോ,

(ഇ) മെഡിക്കൽ കൌൺസിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത അംഗത്തിൻെറ കാര്യത്തിൽ അയാൾ ആ കൗൺസിലിലെ അംഗമല്ലാതായിത്തീരുമ്പോഴോ,

അയാളുടെ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതായി പരിഗണിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്.

൧൨. അംഗത്വം രാജികൊടുക്കൽ.

എക്സ് അഫിഷ്യോ അംഗമല്ലാത്ത ഏതൊരംഗത്തിനും അഥവാ വൈസ് പ്രസിഡൻറിനും പ്രസിഡൻറിനെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചുകൊണ്ട്, തൻെറ ഉദ്യോഗം ഏതവസരത്തിലും രാജിവയ്ക്കാവുന്നതാണ്; പ്രസിഡൻറിന് കൗൺസിലിനെ രേഖാമൂലം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തൻെറ ഉദ്യോഗം രാജിവയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അപ്രകാരമുള്ള രാജി, ഒരംഗത്തിൻെറയോ, വൈസ് പ്രസിഡൻറിൻെറയോ കാര്യത്തിൽ, അതു പ്രസിഡൻറിന് കിട്ടുന്ന തീയതിയിമുതലും, പ്രസിഡൻറിൻെറ കാര്യത്തിൽ അതു കൗൺസിൽ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തീയതിമുതലും പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതാണ്.

൧൩. നടപടികളുടെ സാധുത്വം.

(൧) കൗൺസിലിലെ ഒരംഗമായോ, പ്രസിഡൻറായോ, വൈസ് പ്രസിഡൻറായോ, ഒരു യോഗത്തിൽ ആദ്ധ്യക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന അംഗമായോ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ആളിൻെറ തിരഞ്ഞെടുപ്പോ, നാമനിർദ്ദേശമോ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും അയോഗ്യതയോ, അതിലുള്ള ന്യൂനതയോ, അയാൾ ഭാഗഭാക്കാകുന്ന കൌൺസിലിൻെറ ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയെയോ, നടപടിയെയോ, അസാധുവാക്കുന്നതായി കരുതുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

(൨.) കൗൺസിലിൽ ഏതെങ്കിലും ഒഴിവോ, കൗൺസിലിൻെറ ഘടനയിൽ ഏതെങ്കിലും ന്യൂനതയോ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാരണത്താൽ മാത്രം, കൗൺസിലിൻെറ ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി അസാധുവാണെന്നു് കരുതുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

൧൪. സഭായോഗങ്ങൾ.

ചട്ടങ്ങൾമൂലംനിർണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്നസമയത്തും സ്ഥലത്തും വച്ചു് കൗൺസിൽ കൂടേണ്ടതും, കൗൺസിലിൻെറ ഓരോ യോഗവും പ്രസ്തുത ചട്ടങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആറു അതേ രീതിയിൽ വിളിച്ചുകൂട്ടേണ്ടതുമാകുന്നു.

എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുവരെ പ്രസിഡൻറു് ഓരോ അംഗത്തിനും കത്തയച്ചു്, തനിക്കു് യുക്തമെന്നു തോന്നുന്ന സമയത്തും സ്ഥലത്തുംവച്ചു് കൗൺസിലിൻെറ യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടുന്നതു് നിയമാനുസൃതമായിരിക്കുന്നതാണു്.

൧൫. കൗൺസിൽ യോഗങ്ങളിലെ അദ്ധ്യക്ഷതയും, അവിടെയുള്ള നടപടിയും.

(൧) കൗൺസിലിൻെറ ഓരോ യോഗത്തിലും പ്രസിഡൻറും, അദ്ദേഹത്തിൻെറ അഭാവത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡൻറും, പ്രസിഡൻറിൻേറയും വൈസ് പ്രസിഡൻറിൻേറയും അഭാവത്തിൽ, യോഗത്തിൽ ഹാജരായിട്ടുള്ള അംഗങ്ങളാൽ തദവസരത്തിൽ ആദ്ധ്യക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നതിനു്, തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അംഗവും അദ്ധ്യക്ഷനായിരിക്കേണ്ടതാണു്.

(൨) യോഗങ്ങളിൽ, പ്രസിഡൻറു് സമാധാനം പാലിക്കേണ്ടതും, യോഗസംബന്ധമായ നടപടിക്രമത്തെപ്പററിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. ഏതെങ്കിലും നടപടിക്രമത്തെപ്പററിയുള്ള കാര്യം ചർച്ചാവിഷയമാക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും, നടപടിക്രമത്തെപ്പററിയുള്ള ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ പ്രസിഡൻറിൻെറ തീരുമാനം അവസാനത്തേതായിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

(൩) ആ അവസരത്തിൽ ആദ്ധ്യക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന വൈസ് പ്രസിഡൻറിനോ, അംഗത്തിനോ, ആ യോഗത്തിലെങ്കിലും അതിന്മേൽ ആദ്ധ്യക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന കാലത്തെല്ലാം, ഒരു പ്രസിഡൻറിൻെറ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണു്.

(൪) കൗൺസിൽ യോഗത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും, യോഗത്തിൽ ഹാജരായി വോട്ടുചെയ്യുന്ന അംഗങ്ങളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻെറ വോട്ടുകൾമുഖേന തീരുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. അഞ്ചു് അംഗങ്ങൾചേൎന്നു് ഒരു കോറം തികയേണ്ടതാണു്. യോഗത്തിനു് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സമയം കഴിഞ്ഞു് അരമണിക്കൂറിനകം കോറം തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച അതേദിവസം അതേ സമയത്തും സ്ഥലത്തുംവച്ചു കൂടുന്നതിനു് യോഗം മാററിവയ്ക്കേണ്ടതും, അങ്ങനെ മാററിവെയ്ക്കപ്പെട്ട യോഗത്തിലും, യോഗത്തിനു് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സമയംകഴിഞ്ഞു് അരമണിക്കൂറിനകം കോറം തികഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഹാജരായിട്ടുള്ള അംഗങ്ങൾ ചേൎന്നു ഒരു കോറം തികയേണ്ടതുമാകുന്നു.

(൫) കൗൺസിലിൻെറ ഓരോ യോഗത്തിലും, കൗൺസിലംഗമെന്നുള്ള നിലയിൽ തനിക്കുള്ള വോട്ടിനു പുറമെ, പ്രസിഡൻറിനു്, വോട്ടുകളുടെ സംഖ്യ തുല്യമായിരിക്കുന്നപക്ഷം, രണ്ടാമതൊരു വോട്ടു് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് വോട്ടുകൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണു്.

൧൭. ഫീസ്സും അലവൻസും കൊടുക്കുന്നതു.

പ്രസിഡൻറിനും, വൈസ് പ്രസിഡൻറിനും, കൗൺസിലിലെ മററ അംഗങ്ങൾക്കും, കൗൺസിലിൻെറയോ അതിൻെറ ഏതെങ്കിലും കമ്മിററിയുടെയോ യോഗത്തിൽ ഹാജരാകുന്നതിനു ചട്ടങ്ങൾമുഖേന അപ്പഴപ്പോൾ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടേണ്ടുന്ന ഫീസും, അലവൻസും, സഞ്ചാരപ്പടിയും നൽകേണ്ടതാണ്.

൧൮. രജിസ്ട്രാർ.

(൧) കൗൺസിലുമായി ആലോചിച്ചതിൻെറശേഷം, ഗവണ്മെൻറ് ഒരു രജിസ്ട്രാരെ നിയമിക്കുന്നതും അദ്ദേഹം കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു. ചട്ടങ്ങൾമുഖേന നിർണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന ശമ്പളവും അലവൻസും രജിസ്ട്രാർക്ക് നൽകുന്നതാണ്. ഗവണ്മെൻറ് അദ്ദേഹത്തിനു അവധി അനുവദിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻെറ സ്ഥാനത്ത് പകരം നോക്കുന്നതിന് വേറൊരാളെ നിയമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

(൨) നിർണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന ചട്ടങ്ങൾക്കു വിധേയമായി കൗൺസിലിനു രജിസ്ട്രാരെ ശിക്ഷിക്കാൻ അധികാരമുണ്ടായിരിക്കും. രജിസ്ട്രാരെ ശിക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കൗൺസിൽ പാസ്സാക്കുന്ന യാതൊരു ഉത്തരവും, ഗവണ്മെൻറിൻെറ മുന്നനുമതിയില്ലാതെ, നടപ്പിൽ വരുത്താൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

(൩) കൗൺസിൽ ഈ ആക്ടിൻെറ കാര്യങ്ങൾക്ക്, ആവശ്യമെന്നു കരുതാവുന്ന മററ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരേയും, കീഴ്ജീവനക്കാരേയും നിയമിക്കുകയോ ഏർപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു.

എന്നാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടേയും കീഴ്ജീവനക്കാരുടേയും സംഖ്യയും, സ്ഥാനപ്പേരും അവരുടെ ശമ്പളവും, അലവൻസും, ഗവണ്മെൻറിൻെറ മുന്നനുമതിക്ക് വിധേയമായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

(൪) (൩)-ാം ഉപവകുപ്പുപ്രകാരം നിയമിക്കപ്പെടുകയോ ഏർപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടേയും, കീഴ്ജീവനക്കാരുടേയും, നിയമനരീതിയും, ശമ്പളം, അലവൻസ്, പ്രൊമോഷൻ, ലീവ്, പെൻഷൻ, ഗ്രാററുവിററി, പ്രാവിഡൻറ ഫണ്ട് തുടങ്ങിയുള്ള സേവനവ്യവസ്ഥകളും, അതേതരത്തിലുള്ള ഗവണ്മെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കും, കീഴ്ജീവനക്കാർക്കും പ്രയോജ്യമായ ചട്ടങ്ങൾമൂലം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

(൫) (൩)-ാം, വകുപ്പിൻപ്രകാരം നിയമിക്കപ്പെടുകയോ ഏർപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും കീഴ്ജീവനക്കാരും രജിസ്ട്രാരുടെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലും മേൽനോട്ടത്തിലും കഴിയേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനെയോ, കീഴ്ജീവനക്കാരനെയോ ശിക്ഷിക്കുകയോ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യുകയോ പിരിച്ചുവിടുകയോ നീക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് രജിസ്ട്രാർക്കുള്ള അധികാരങ്ങൾ, അതിലേയ്ക്കു ഗവണ്മെൻറ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ചട്ടങ്ങൾമൂലം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.

(൬) (൧)-ം, (൩)-ം ഉപവകുപ്പുകൾപ്രകാരം നിയമിക്കപ്പെടുന്നവരോ ഏർപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നവരോ ആയ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും, കീഴ്ജീവനക്കാരും, ഇൻഡ്യൻ ശിക്ഷാനിയമം ൨൧-ാം വകുപ്പിൻെറ അർത്ഥവ്യാപ്തിക്കുള്ളിൽപ്പെടുന്ന സർക്കാർജീവനക്കാരായി ഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്.

൧൭. രജിസ്ത്രാരുടെ ജോലികൾ.

(൧) ഈ ആക്‌ററിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കു് വിധേയമായും, കൗൺസിലിന്റെ പൊതുവെയോ, പ്രത്യേകമോ ആയ വല്ല ഉത്തരവിനും വിധേയമായും, രജിസ്റ്ററുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതു് രജിസ്ത്രാരുടെ ജോലിയായിരിക്കും.

(൨) ശുശ്രൂഷകന്മാർക്കും, സൂതികകൾക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം രജിസ്റ്ററുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. രജിസ്റ്റർ, ചട്ടങ്ങളാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന ഫാറത്തിലായിരിക്കേണ്ടതും അവയിൽ അതിൻപ്രകാരമുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. ഓരോ രജിസ്റ്ററും എ, ബി എന്നു രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി വേർതിരിച്ചിരിക്കണം. ൨൦-ാം വകുപ്പ് (൧)-ാം ഉപവകുപ്പ് (i)-ാം ഖണ്ഡം അനുസരിച്ചു് രജിസ്റ്റർചെയ്യാൻ അർഹതയുള്ള ശുശ്രൂഷകരുടെയോ, സൂതികകളുടെയോ പേരുകൾ (എ) ഭാഗത്തിലും, ൨൦-ാം വകുപ്പ് (൧)-ാം ഉപവകുപ്പ് (ii)-ാം ഖണ്ഡപ്രകാരം രജിസ്റ്റർചെയ്യാൻ അർഹതയുള്ള ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെയോ, സൂതികകളുടെയോ പേരുകൾ (ബി) ഭാഗത്തിലും അടങ്ങിയിരിക്കണം.

(൩) ഈ ആക്‌ററിലെ വ്യവസ്ഥകളും, അതിനെ ആസ്പദമാക്കി ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ചട്ടങ്ങളും, റഗ്ഗുലേഷനും അനുസരിച്ചു്, രജിസ്ത്രാർ രജിസ്റ്ററുകൾ ശരിയായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും, മരിച്ചവരൊ, ൨൩-ാം വകുപ്പും പ്രകാരം പേർ രജിസ്റ്ററിൽനിന്നു് നീക്കംചെയ്യാൻ നിർദ്ദിഷ്ടരൊ ആയ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശുശ്രൂഷകരുടേയും, സൂതികകളുടെയും പേരുകൾ രജിസ്റ്ററിൽനിന്നു നീക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

(൪) ഇൻഡ്യൻ തെളിവു് ആക്‌റ്റിലെ ൭൪-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം, രജിസ്റ്ററുകൾ സാർവ്വജനിക പ്രമാണങ്ങളായി ഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതാണു്.

൧൮. കൗൺസിലിന്റെ വീഴ്ച.

(൧) കൗൺസിൽ ഈ ആക്‌ററു നൽകീട്ടുള്ളതോ അതിൻപ്രകാരം നൽകപ്പെട്ടതോ ആയ ഏതെങ്കിലും അധികാരം വിനിയോഗിപ്പാൻ വീഴ്ചവരുത്തുകയോ, ആ അധികാരം മിൽകവിഞ്ഞു് പ്രവർത്തിക്കുകയോ അതിനെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയോ, ഈ ആക്‌ററു് ആരോപിച്ചിട്ടുള്ളതോ ആക്‌ററുപ്രകാരം ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതോ ആയ കർത്തവ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനു വീഴ്ച വരുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു് ഗവൺമെൻറിനു് ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ ബോദ്ധ്യംവരുന്നവെങ്കിൽ, ആ വീഴ്ചയോ കവിയലോ, ദുരുപയോഗമോ ഗൌരവമുള്ളതാണെന്നു് പരിഗണിക്കുന്ന പക്ഷം, ഗവൺമെൻറു് അതിനെപ്പററിയുള്ള വിവരങ്ങൾ കൌൺസിലിനെ അറിയിക്കാവുന്നതും, ഇതിലേയ്ക്കു് ഗവണ്മെൻറു് നിശ്ചയിക്കാവുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ ആ വീഴ്ചയോ, കവിയലോ ദുരുപയോഗമോ കൗൺസിൽ പരിഹരിക്കാത്ത പക്ഷം, ഗവണ്മെൻറു് കൗൺസിൽ പിരിച്ചുവിട്ടു് അവർക്കു് യുക്തമെന്നു് തോന്നുന്ന ആളെക്കൊണ്ടു് കൗൺസിലിന്റെ എല്ലാമോ ഏതെങ്കിലുമോ അധികാരവും ജോലിയും അവർക്കു് യുക്തമെന്നുതോന്നുന്ന കാലമത്രയും വിനിയോഗിപ്പിച്ചു് നടത്തിക്കാവുന്നതും അതോടുകൂടി ൩൦-ാംവകുപ്പുപ്രകാരം പുതിയ കൗൺസിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതുവരെ ഈ ആക്‌ററിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്കു് കൗൺസിലിന്റെ ഫണ്ടുകളും, വസ്തുക്കളും ഗവണ്മെൻറിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നതുമാണു്.

(൨) (൧)-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് ഗവൺമെൻറ്, കൌൺസിൽ പിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ൩-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം കഴിയുന്നതുംവേഗ ത്തിൽ ഒരു പുതിയ കൌൺസിൽ രൂപവൽക്കരിക്കാൻ അവർ നടപടി കൾ എടുക്കേണ്ടതും, (൧)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വസ്തുവും ഫണ്ടുകളും അപ്രകാരം രൂപവൽകൃതമായ കൌൺസിലിൽ, അതോടുകൂടി, നിക്ഷിപ്തമാകേണ്ടതുമാണ്.

രജിസ്ട്രേഷൻ.

൨൦. രജിസ്ട്രേഷനുള്ള യോഗ്യത. (൧)-ം, (൨)-ം, (൩)-ം ഉപ വകുപ്പുകളിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കു വിധേയമായി—

(i) ഈ ആക്റ്റുപ്രകാരം ഒരു ശുശ്രൂഷകയോ, സൂതികയോ ആയി രജിസ്റ്റർചെയ്യാനുള്ള അവകാശം നൽകുന്നതിലേക്ക്, ചട്ടങ്ങൾ മൂലം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന പരിശീലന പദ്ധതി തരണംചെയ്ത് ആ പരീക്ഷ പാസ്സായിട്ടുള്ള ഓരോ ആൾക്കും,

(ii) ൧൯൩൩ ഏപ്രിൽ ൧-ാം തീയതിക്ക് മുമ്പ് ൩ വർഷത്തിൽ കുറയാത്തകാലം ഒരു ശുശ്രൂഷകയോ, സൂതികയോ ആയി നിരന്തരം ജോലിനോക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന്, ഈ ആക്റ്റ് നടപ്പിൽവരുന്ന തീയതി മുതൽ ൨ കൊല്ലത്തിനകമോ, ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു കൂടുതൽ കാലത്തിനകമോ, തെളിയിക്കുന്ന ഓരോ ആൾക്കും, ഈ ആക്റ്റു പ്രകാരം രജിസ്റ്റർചെയ്യാൻ അർഹതയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

എന്നാൽ, ഈ ആക്റ്റ് നടപ്പിൽവരുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷമോ, ഗവൺമെൻറ് നിശ്ചയിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു കൂടുതൽ കാലമോ കഴിഞ്ഞശേഷം, (ii)-ാം ഖണ്ഡം അനുസരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ശുശ്രൂഷ കയെയോ സൂതികയെയോ രജിസ്റ്റർചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

(൨) (൧)-ാം ഉപവകുപ്പ് (ii)-ാം ഖണ്ഡപ്രകാരം രജിസ്റ്റർചെയ്യു ന്നതിനുള്ള അപേക്ഷകൾ, ചട്ടങ്ങൾ മൂലം നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫാറ ത്തിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കററ് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. സർട്ടിഫിക്കററ്, രജിസ്റ്റർചെയ്ത ഒരു ചികിത്സകനോ, താലൂക്ക് തഹശീൽദാരോ നൽകി യതായിരിക്കണം.

(൩) യാതൊരാൾക്കും, അയാൾ ൯-ാം വകുപ്പ് (ഏ) മുതൽ (ഡി) വരെ ഖണ്ഡങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വല്ല അയോഗ്യതയ്ക്കും വിധേയ നാണെങ്കിൽ, (൧)-ാം ഉപവകുപ്പുപ്രകാരം രജിസ്റ്റർചെയ്യാൻ അർഹ തയുണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല.

൨൧. രജിസ്റ്റർചെയ്യാനുള്ള അപേക്ഷ.

(൧) ൨൦-ാം വകുപ്പനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർചെയ്യാനുള്ള അപേക്ഷ, നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫാറത്തിൽ ആയിരിക്കേണ്ടതും, ശുശ്രൂഷകയാക്കാ ണെങ്കിൽ ൧൦ രൂപയും സൂതികയാക്കാണെങ്കിൽ ൫ രൂപയും ഫീസ് അപേക്ഷയോടുകൂടി അടയ്ക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

(൨) (൧)-ാം ഉപവകുപ്പുപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ അപേക്ഷകളും രജി സ്ട്രാർക്ക് നേരിട്ട് അയയ്ക്കേണ്ടതും, അദ്ദേഹം അവ കൌൺസിലിന്റെ തീരു മാനത്തിന് അവരുടെ മുമ്പാകെ വയ്ക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

(൩) അപേക്ഷകനെ രജിസ്റ്റർചെയ്യാൻ കൗൺസിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നപക്ഷം രജിസ്ട്രാർ സമുചിത രജിസ്റ്ററിൽ അപേക്ഷകന്റെ പേർകൊള്ളിച്ചു്, ചട്ടങ്ങൾമൂലം നിർണ്ണയിക്കാവുന്ന ഫാറത്തിലുള്ളതും അതനുസരിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയതുമായ ഒരു സർട്ടിഫിക്കററ് അയാൾക്ക് നൽകേണ്ടതാകുന്നു.

൨൨. ഇൻഡ്യയിൽ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തു് രജിസ്റ്റർചെയ്തിട്ടുള്ളവരെ രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കുന്നതു്:—

ചട്ടങ്ങൾമൂലം നിർണ്ണയിക്കാവുന്ന ഉപാധികൾക്കു് വിധേയമായും, അപ്രകാരമുള്ള ഫീസ് അടയ്ക്കുന്നതോടുകൂടിയും, ഏതൊരാളേയും, ആ ആൾ ഇൻഡ്യയിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തു് ശുശ്രൂഷകയോ, സൂതികയോ ആയി രജിസ്റ്റർചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നു് കൗൺസിലിനു് ബോദ്ധ്യം വരത്തക്കവണ്ണം തെളിവുകൊടുക്കുന്നപക്ഷം, ഈ ആക്ററപ്രകാരം ശുശ്രൂഷകയോ, സൂതികയോ ആയി രജിസ്ററർചെയ്യാവുന്നതാണു്.

൨൩. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതിരിക്കലും നീക്കലും പുനഃപ്രവേശനവും.

(൧) ചട്ടങ്ങൾമൂലം നിർണ്ണയിക്കാവുന്ന ഉപാധികൾക്കു് വിധേയമായി, കൗൺസിൽ, സംബന്ധപ്പെട്ട ആളിനു്, ഹാജരായി കേൾക്കപ്പെടുന്നതിനു് അവസരം കൊടുക്കുകയും ചട്ടങ്ങൾമൂലം നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള വിധത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തശേഷം, ഏതെങ്കിലും ആളിന്റെ പേർ രജിസ്റ്ററിൽ കൊള്ളിക്കുന്നതിനു വിസമ്മതിക്കുകയോ, രജിസ്റ്ററിൽനിന്നു ഏതെങ്കിലും ആളിന്റെ പേർ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉത്തരവാകുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണു്.

(൨) (൧)-ാം ഉപവകുപ്പിൻപ്രകാരം പാസ്സാക്കപ്പെട്ട ഉത്തരവ് രേഖാമൂലമായിരിക്കേണ്ടതും ചട്ടങ്ങൾ മൂലം നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മാതിരി, സംബന്ധപ്പെട്ട ആളിനു അതു കൊടുക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

൨൪. ൨൩-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരമുള്ള ഉത്തരവിന്മേൽ അപ്പീൽ.

൨൩-ാം വകുപ്പിൻ പ്രകാരം പുറപ്പെടുവിച്ച, കൗൺസിലിന്റെ ഒരു ഉത്തരവുമൂലം സങ്കടം അനുഭവിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും, അപ്രകാരമുള്ള ഉത്തരവു സംബന്ധിച്ച നോട്ടീസ്സ് അയാളുടെമേൽ നടത്തുന്ന തീയതി മുതൽ മൂന്നു മാസത്തിനകം, ചട്ടങ്ങൾ മൂലം നിർണ്ണയിക്കാവുന്ന മാതിരിയും, അപ്രകാരമുള്ള ഉപാധികൾക്കു വിധേയമായും, ഫീസ് അടച്ചുകൊണ്ടും ആ ഉത്തരവിനെതിരായി ഗവൺമെൻറിനു് അപ്പീൽ ബോധിപ്പിക്കാവുന്നതും, ആ അപ്പീലിന്മേലുള്ള ഗവൺമെൻറിന്റെ തീരുമാനം അവസാനത്തേതായിരിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

൨൫. ശുശ്രൂഷകമാരുടേയും സൂതികകളുടേയും വാർഷികലിസ്റ്റ്.

(൧) കൗൺസിൽ നിശ്ചയിക്കുന്ന തീയതിയിലോ, അതിനുമുമ്പോ ഓരോ വർഷവും, രജിസ്ട്രാർ ഈ ആക്ട് അനുസരിച്ചു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷകമാരുടേയും, സൂതികകളുടേയും പേരുകൾ അടങ്ങിയ പൂർണ്ണമായ ഒരു ലിസ്റ്റോ, അനുപൂരകമായ ലിസ്റ്റോ ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യിക്കേണ്ടതാണു്.

(൨) ഈ ആക്ടിലെ ഏതെങ്കിലും വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചു മുറപ്രകാരം നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷകമാരുടെയും സൂതികകളുടേയും പേരുകൾ രജിസ്ട്രാർ അപ്പഴപ്പോൾ ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യിക്കേണ്ടതാണു്.

(ഡി) ഏതു നടപടിയിലും (ഏ)-ാം ഉപവകുപ്പിൻപ്രകാരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന ലിസ്റ്റിൽ പേരു കൊള്ളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓരോ ആളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകയോ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട സൂതികയോ ആണെന്നും, അപ്രകാരം പേർ കൊള്ളിക്കപ്പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും ആൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകയോ, രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട സൂതികയോ അല്ലെന്നും ഊഹിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു.

എന്നാൽ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ശേഷം, രജിസ്റ്ററിൽ പേർ ചേർക്കപ്പെട്ട ആളിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഈ ആക്ടനുസരിച്ചു ആ ആളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവെന്നതിനു, രജിസ്റ്ററിൽ ആ ആളിന്റെ പേർ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗത്തിന്റെ സാക്ഷിപ്പെടുത്തിയതും രജിസ്ട്രാർ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ളതുമായ ഒരു പകർപ്പ് തെളിവായിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്രകാരമുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സൌജന്യമായി നൽകപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു.

൨൩. ശുശ്രൂഷകമാരേയും സൂതികകളേയും പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ:—

(ഏ) കൌൺസിലിന്റെ പ്രതിനിധി പരിശോധിച്ചതിനുശേഷം, കൌൺസിൽ അനുമതി നൽകുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക്, ശുശ്രൂഷകമാരേയും സൂതികകളേയും പരിശീലിപ്പിക്കുകയും കൌൺസിൽ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള യോഗ്യതാസർട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് അവരെ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനു അധികാരമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

(ബി) കൌൺസിലിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം അപ്രകാരമുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിന്റെ അംഗീകാരം കൌൺസിലിനു പിൻവലിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്രകാരം പിൻവലിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവു രേഖാമൂലമായിരിക്കേണ്ടതും ചട്ടങ്ങൾ മൂലം നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതു നടത്തേണ്ടതുമാകുന്നു.

൨൪. ൨൩-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം സ്ഥാപനങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നതിന്മേലുള്ള അപ്പീൽ:—

ശുശ്രൂഷകമാരെയോ സൂതികകളെയോ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തമാണെന്ന് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിനു സമ്മതിയും അംഗീകാരവും നൽകാൻ കൌൺസിൽ വിസമ്മതിക്കുകയോ, അപ്രകാരമുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിന്റെ അംഗീകാരം പിൻവലിച്ചുകൊണ്ടു കൌൺസിൽ ഉത്തരവിടുകയോ ചെയ്കമൂലം സങ്കടം നേരിട്ടിട്ടുള്ള ഏതൊരാളിനും അങ്ങനെ വിസമ്മതിച്ചതുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടീസോ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവോ നടത്തിയ തീയതി മുതൽ മൂന്നു മാസത്തിനകം, അപ്രകാരമുള്ള വിസമ്മതത്തിനോ പിൻവലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിനോ എതിരായി, ഗവൺമെന്റിനു ചട്ടങ്ങളിൽ നിർണ്ണയിക്കാവുന്ന മാതിരിയിലും അതിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്കു വിധേയമായും അതിൻപ്രകാരമുള്ള ഫീസ് അടച്ചുകൊണ്ടും അപ്പീൽ ബോധിപ്പിക്കാവുന്നതും, അപ്പീൽ സംബന്ധിച്ചു ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന തീരുമാനം അവസാനത്തേതായിരിക്കുന്നതുമാകുന്നു.

൨൫. പരിശോധനാധികൃതസ്ഥാനം.

(ഏ) ഗവൺമെന്റിനു, ഗസറ്റിലെ പരസ്യം മൂലം, ആ പരസ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കാവുന്ന സ്ഥലത്തേയ്ക്ക്, ആ സ്ഥലത്തുള്ള ശുശ്രൂഷകമാരുടെയും സൂതികകളുടെയും മേൽ സാമാന്യമായ പര്യവേക്ഷണം നടത്തു

കയും, ചട്ടങ്ങളാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന മററധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുകയും കർത്തവ്യങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി, പരസ്യത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കാവുന്ന അംഗങ്ങളുൾപ്പെട്ട ഒരു തദ്ദേശപരിശോധനാധികൃതസംഘത്തെ നിയമിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

(൨) തദ്ദേശപരിശോധനാധികൃതരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു ചീഫ് സൂപ്പർവൈസിംഗ് അതോറിററിയെ, ചട്ടങ്ങൾ മൂലം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കും വിധേയമായി, ഗവണ്മെൻറിനു നിയമിക്കാവുന്നതാണ്.

൨൯. പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുകയും തുടരുകയും ചെയ്യുന്നതിനു നോട്ടീസ്.

(൧) ഈ ആക്ററനുസരിച്ച് ഒരു ശുശ്രൂഷകയോ, സൂതികയോ ആയി രജിസ്റ്റർചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതൊരാളും ഏതെങ്കിലും തദ്ദേശവിഭാഗത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള തൻെറ ഉദ്ദേശത്തെപ്പററി ആ സ്ഥലത്തെ പരിശോധനാധികൃതൎക്കു മുൻകൂട്ടി നോട്ടീസു നൽകേണ്ടതാണ്.

(൨) (൧)-ാം ഉപവകുപ്പിൻപ്രകാരം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്ന വിവരം ആരെ അറിയിച്ചുവോ ആ തദ്ദേശപരിശോധനാധികൃതരെയും രജിസ്ട്രാരേയും അപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷകമാരും അഥവാ സൂതികകളും അവരവരുടെ മേൽവിലാസത്തിൽ വല്ല മാററവും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിവരവും അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

൩൦. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളുടെ അയോഗ്യത.

(൧) ഏതെങ്കിലും ഔഷധാലയത്തിലോ, ആസ്പത്രിയിലോ, ആതുരശാലയിലോ, പ്രസവാസ്പത്രിയിലോ, സുഖവാസസ്ഥലത്തോ, ശസ്ത്രപ്രയോഗശാലയിലോ, പരിചരണാലയത്തിലോ, അഥവാ അതുപോലെയുള്ള മററു സ്ഥാപനത്തിലോ യാതൊരാളേയും, ആ ആൾ ഈ ആക്ററ് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷകയോ, സൂതികയോ അല്ലാത്തപക്ഷം ഒരു ശുശ്രൂഷകയോ സൂതികയോ ആയി നിയമിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

(൨) (൧)-ാം ഉപവകുപ്പിലുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരാളിനും അൻപതു രൂപാവരെ വരുന്ന പിഴ ശിക്ഷ നൽകേണ്ടതാകുന്നു.

(൩) (൨)-ാം ഉപവകുപ്പിൻപ്രകാരം ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനു ശേഷം (൧)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകൾ തുടൎന്നു ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരാളിനും, കുററസ്ഥാപനയിന്മേൽ ആയാൾ മുൻശിക്ഷാദിവസത്തിനു ശേഷം അപ്രകാരം ലംഘനം തുടരുന്ന ഓരോ ദിവസത്തേയ്ക്കും അഞ്ചു രൂപാ വരെ വരുന്ന പിഴ ശിക്ഷ നൽകേണ്ടതാകുന്നു.

൩൧. സർട്ടിഫിക്കററുകൾ വ്യാജമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ.

ആരെങ്കിലും—

(എ) ഈ ആക്ററിൻപ്രകാരം തൻെറ പേൎക്കോ മററാരുടെയെങ്കിലും പേൎക്കോ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വല്ല രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കററും വ്യാജമായി ഉപയോഗിക്കുകയോ,

(ബി) വ്യാജമായോ ചതിയായോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രഖ്യാപനമോ, സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിവേദനമോ രേഖാമൂലമോ മറ്റുപ്രകാരമോ നൽകുകയോ ഹാജരാക്കുകയോ, നൽകുന്നതിനോ ഹാജരാക്കുന്നതിനോ ഇടയാക്കുകയോ ചെയ്തു ഈ ആക്റ്റനുസരിച്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ സമ്പാദിക്കുകയോ സമ്പാദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ,

(സി) ഈ ആക്റ്റിൻപ്രകാരം നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ രജിസ്റ്റർ സംബന്ധിച്ച ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ വ്യാജമായിട്ടുള്ള നിവേദനവും മനഃപൂർവം നൽകുകയോ നൽകാൻ ഇടയാക്കുകയോ ചെയ്താൽ,

അയാൾക്ക് ഇരുന്നൂററിഅൻപതു രൂപാവരെ വരാവുന്ന പിഴനൽകി ശിക്ഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

൩൨. ഈ ആക്റ്റനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ശുശ്രൂഷകകളോ സൂതികമാരോ തൊഴിൽ ചെയ്തുകൂടാ.

(൧) ഈ ആക്റ്റിൻപ്രകാരം രജിസ്റ്റർചെയ്ത ഒരു ശുശ്രൂഷകയോ സൂതികയോ അല്ലാത്ത യാതൊരാളും ഒരു ശുശ്രൂഷകയോ സൂതികയോ ആയി ജോലി നോക്കുകയോ പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷകയോ സൂതികയോ ആണെന്ന് സ്വയം ഭാവിക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല.

എന്നാൽ, അപ്പപ്പോൾ, ഗസററിലെ പരസ്യംമൂലം ഈ വകുപ്പ് ഏതെങ്കിലും ആളെയോ ഒരു വർഗ്ഗം ആളുകളേയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട കാലാവധിക്ക് ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്തേയോ ബാധിക്കുകയില്ലെന്ന്, ഗവണ്മെൻറിന് നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നു തന്നെയുമല്ല ഈ ആക്റ്റപ്രകാരം രജിസ്റ്റർചെയ്യുവാൻ അർഹതയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ ആക്റ്റപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുവാനായി അപേക്ഷ ബോധിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം കൗൺസിലിൻെറയോ അപ്പീൽകാര്യത്തിൽ ഗവണ്മെൻറിൻേറയോ തീരുമാനത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായാൽ, അയാളേയും ഈ വകുപ്പ് ബാധിക്കുകയില്ല.

കൂടാതെ ഈ വകുപ്പ്, ഈ ആക്റ്റപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് അർഹതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ, ൨൦-ാം വകുപ്പുപ്രകാരം അപേക്ഷക്ക് നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള കാലം അവസാനിക്കുന്നതുവരേയും, ബാധിക്കുന്നതല്ല.

(൨) (൧)-ാം ഉപവകുപ്പിലെ വ്യവസ്ഥകളെ ലംഘിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അൻപതു രൂപാവരെ വരാവുന്ന പിഴ ശിക്ഷ നൽകേണ്ടതാകുന്നു.

൩൩. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ശുശ്രൂഷക അഥവാ സൂതിക എന്ന സ്ഥാനപ്പേർ നിയമാനുസൃതമല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ.

രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷകയോ, സൂതികയോ അല്ലാതിരിക്കെ, രജിസ്റ്റർചെയ്ത ഒരു ശുശ്രൂഷക അഥവാ സൂതിക എന്ന പേരോ സ്ഥാനപ്പേരോ സ്വീകരിക്കുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ താൻ രജിസ്റ്റർചെയ്ത ഒരു ശുശ്രൂഷകയോ സൂതികയോ ആണെന്നു വിശ്വസിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടിയോ വിശ്വസിക്കാനിടയുണ്ടെന്നുള്ള അറിവോടുകൂടിയോ ഏതെങ്കിലും പേരോ, സ്ഥാനപ്പേരോ, വിവരണമോ, നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേഷവിധാനമോ, ചിഹ്നമോ, സാധനമോ, പേരെഴുതിയ ബോർഡോ, ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നഏതൊരാൾക്കും അമ്പതു രൂപാവരെ വരാവുന്ന പിഴ ശിക്ഷ നൽകേണ്ടതാകുന്നു.

൨൮. ശുശ്രൂഷകയോ സൂതികയോ ഉപകരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശിക്ഷ.

പ്രസവം നടത്തിക്കുന്നതിനായി ഉപകരണപരമോ അന്തർഗർഭശയപരമോ ആയ കൈകാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ശുശ്രൂഷകക്കും അഥവാ, സൂതികക്കും, മൂന്നു മാസംവരെ വരാവുന്നതടവോ ഒരുനൂറു രൂപാ വരെ വരാവുന്ന പിഴയോ രണ്ടുംകൂടെയോ ശിക്ഷ നൽകേണ്ടതാകുന്നു.

൨൯. ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ഗവൺമെൻറിനുള്ള അധികാരം.

(൧) ഈ ആക്ററിൻെറ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും അഥവാ വല്ല ഉദ്ദേശവും നടപ്പിൽവരുത്തുന്നതിനായി, അതിനു വിരുദ്ധമല്ലാതെ, ചട്ടങ്ങൾ, മുൻകൂട്ടി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതിനുശേഷം, ഗവൺമെൻറ് നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്.

(൨) പ്രത്യേകിച്ചും, കൂടാതെ മേൽപ്പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അധികാരത്തിൻെറ സാമാന്യതക്ക് ബാധകമാകാതെയും ഗവൺമെൻറ്—

(എ) നിർണ്ണയിക്കപ്പെടണമെന്ന് ഈ ആക്ററുപ്രകാരം വ്യക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതോ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതോ ആയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംബന്ധിച്ചും,

(ബി) തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഹർജികളും, മെംബറന്മാരായി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു നില്ക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കെട്ടിവെക്കേണ്ട തുകയും, ഉൾപ്പെടെ, കൗൺസിലിൻെറ വൈസ് പ്രസിഡൻറിനേയും മെംബറന്മാരേയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെപ്പററിയുള്ള എല്ലാ കാര്യവും, ആ തുക പിഴയായി അടക്കിയെടുക്കാവുന്ന വ്യവസ്ഥകളും സംബന്ധിച്ചും;

എന്നാൽ, ആവശ്യമുള്ളതായ ഈ കെട്ടിവയ്പു തുക ൫൦ രൂപയിൽ കവിയാൻ പാടില്ല

(സി) ൯-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം ഒഴിവുകൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ട വിധം സംബന്ധിച്ചും;

(ഡി) ൧൩-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം പ്രസിഡൻറിനും, വൈസ് പ്രസിഡൻറിനും കൗൺസിലിലെ മററ് അംഗങ്ങൾക്കും കൊടുക്കേണ്ട ഫീസും മററ പടികളും സംബന്ധിച്ചും;

(ഇ) ൧൬-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം രജിസ്ട്രാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ശമ്പളവും പടികളും സംബന്ധിച്ചും;

(എഫ്) ൧൭-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം നിയമിക്കുകയോ ഏർപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരേയും കീഴ്ജീവനക്കാരേയും ശിക്ഷിക്കാൻ രജിസ്ട്രാർക്കുള്ള അധികാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും;

(ജി) ൧൯-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം രജിസ്റ്ററുകളുടെ ഫാറവും, അവയിൽ കൊള്ളിക്കേണ്ട വിവരങ്ങളും സംബന്ധിച്ചും;

(എച്ച്) രജിസ്റ്റർചെയ്യാൻ ഒരാളിനെ അർഹനാക്കുന്ന പരിശീലന പദ്ധതിയും, പരീക്ഷകളും, രജിസ്റ്റർചെയ്ത ചികിത്സകരിൽനിന്ന് ൨൦-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം വാങ്ങുന്ന സർട്ടിഫിക്കററിൻെറ ഫാറവും സംബന്ധിച്ചും;

(ഐ) രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷയുടെ ഫാറവും, രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കററിൻെറ ഫാറവും, അവയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ട വിവരങ്ങളും സംബന്ധിച്ചും;

(ജെ) ഇൻഡ്യയിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തു രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ശുശ്രൂഷകകൾക്കും സൂതികമാർക്കും ഉള്ള രജിസ്റ്ററിൽ പേർ ചേർക്കുന്നതു് ഏതെല്ലാം വ്യവസ്ഥകൾക്കു് വിധേയമായിട്ടാണോ ആ വ്യവസ്ഥകളും, അതിലേക്കു് അടക്കേണ്ടതായ ഫീസും സംബന്ധിച്ചും;

(കെ) ശുശ്രൂഷകകളുടേയും സൂതികമാരുടേയും പേരു് ൨൩-ാം വകുപ്പിൻപ്രകാരം രജിസ്റ്ററിൽനിന്നു നീക്കുകയോ രജിസ്റ്ററിൽ വീണ്ടും ചേർക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും രീതിയും, നീക്കുകയോ വാസമ്മതിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവ് ആ ആളിന്റെ പേക്കു് അയക്കേണ്ടവിധവും സംബന്ധിച്ചും;

(എൽ) ൨൮-ാം വകുപ്പോ ൨൯-ാം വകുപ്പോ അനുസരിച്ചുള്ള അപ്പീൽ സംബന്ധിച്ചു് അടക്കേണ്ട ഫീസും, അപ്രകാരമുള്ള അപ്പീലുകൾ ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള രീതിയും വ്യവസ്ഥകളും സംബന്ധിച്ചും;

(എം) ൨൭-ാം വകുപ്പിൻ പ്രകാരം ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ അംഗീകാരം പിൻവലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് നടത്തേണ്ടതായവിധം സംബന്ധിച്ചും;

(എൻ) ഈ ആക്റ്റിൻപ്രകാരം ലഭിച്ച ഫീസിന്റേയും മറ്റു തുകകളുടേയും വിനിയോഗം സംബന്ധിച്ചും;

(ഒ) തദ്ദേശപരിശോധനാധികൃതർ വിനിയോഗിക്കേണ്ട അധികാരങ്ങളും, അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കർത്തവ്യങ്ങളും സംബന്ധിച്ചും; ചീഫ് സൂപ്പർവൈസിംഗ് അതോറിററി, തദ്ദേശ പരിശോധനാധികൃതരുടെ മേൽ ഏതെല്ലാം ഉപാധികൾക്കും പരിമിതികൾക്കും വിധേയമായി, നിയന്ത്രണം നടത്തണമോ അപ്രകാരമുള്ള ഉപാധികളേയും പരിമിതികളേയും സംബന്ധിച്ചും;

(പി) കൗൺസിലിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും പുരോഗമിപ്പിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചും; ചട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണു്.

(൩) ഈ വകുപ്പിൻപ്രകാരം നിർമ്മിക്കുന്ന എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും ഗസററിൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതാണു്.

൩൫. ഉപനിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കൗൺസിലിനുള്ള അധികാരം.

(൧) താഴെപ്പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അഥവാ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിനുവേണ്ടി, ഈ ആക്റ്റിനോ അതിനു വിധേയമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചട്ടങ്ങൾക്കോ വിരുദ്ധമല്ലാതെ കൗൺസിലിനു്, ഗവൺമെന്റിന്റെ മുൻകൂട്ടിയുള്ള അനുവാദത്തോടുകൂടി, നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണു്, അതായതു്—(എ) കൗൺസിൽ അതിന്റെ യോഗങ്ങൾ കൂടേണ്ട സമയവും, സ്ഥലവും, അത്തരം യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചുകൂട്ടേണ്ടവിധവും മററും;

(ബി) രജിസ്റ്ററിൽ ചേർക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയായി, ചട്ടങ്ങൾമൂലം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടാവുന്ന, ഏതെങ്കിലും പരീക്ഷ നടത്തുക, പരീക്ഷയ്ക്കു കൂടുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾ കഴിച്ചിരിക്കേണ്ട പരിശീലനകോഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ, ഇത്തരം പരീക്ഷയ്ക്കു് സഹായകമോ, അതിനോടു ബന്ധപ്പെട്ടതോ ആയ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ;

(സി) ഇത്തരം പരിശീലനകാര്യത്തിന് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനത്തിന്റെ അംഗീകാരവും, പരീക്ഷ പാസാകുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് ഡിപ്ലോമാ നൽകലും;

(ഡി) ഈ ആക്റ്റിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായേക്കാവുന്ന മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും;

(ഇ). ഈ വകുപ്പിൻപ്രകാരം നിർമ്മിതമായതും മുറപ്രകാരം ഗവൺമെന്റ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ എല്ലാ ഉപ നിയമങ്ങളും ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധംചെയ്യേണ്ടതാണ്.

(എഫ്) ഇത്തരം ഏതെങ്കിലും ഉപ നിയമം ഗവൺമെന്റിന്, ഗസറ്റിലെ പരസ്യംമൂലം റദ്ദാക്കാവുന്നതാണ്.

൩൧. പ്രോസിക്യൂഷൻ.

ഈ ആക്റ്റിലെ വല്ല വ്യവസ്ഥയും ലംഘിച്ചതിനു ആരെയെങ്കിലും പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതു് ആവശ്യമാണെന്ന് കൗൺസിലിന് അഭിപ്രായമുണ്ടായാൽ, കൗൺസിലിന് ആ പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരംഭിക്കാൻ ഒരു നിശ്ചയംമുഖേന ഗവൺമെന്റിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യാവുന്നതും അതിന്മേൽ ഗവൺമെന്റിന് ആ പ്രോസിക്യൂഷൻ ആരംഭിക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനെ രേഖാമൂലം അധികാരപ്പെടുത്താവുന്നതുമാണ്.

൩൨. മജിസ്ട്രേട്ടന്മാരുടെ വിചാരണാധികാരം.

(൧) ഈ ആക്റ്റിൻപ്രകാരം ശിക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ഏതെങ്കിലും കുറ്റം ഒരു ഒന്നാംക്ലാസ്സ് മജിസ്ട്രേട്ടുകോടതിക്ക് താഴെയുള്ള യാതൊരു കോടതിയും വിചാരണ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

(൨) ഈ ആക്റ്റനുസരിച്ച് യാതൊരു കുറ്റവും യാതൊരു കോടതിയും, ഗവൺമെന്റ് ഇക്കാര്യത്തിനായി അധികാരപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ രേഖാമൂലമായ അന്യായത്തിന്മേലല്ലാതെ വിചാരണ കേട്ടുകൂടാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

൩൩. സിവിൽകോടതിയുടെ അധികാരത്തിനു തടസ്സം.

ഈ ആക്റ്റ് മുഖേനയോ ഈ ആക്റ്റനുസരിച്ചോ ഗവൺമെന്റിനോ, കൗൺസിലിനോ, രജിസ്ട്രാർക്കോ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും അധികാരം വിനിയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാതൊരു പ്രവൃത്തിയും ഏതെങ്കിലും സിവിൽക്കോടതിയിൽ ചോദ്യംചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു.

൩൪. ൧൧൨൧-ലെ ൧൨-ാം ആക്റ്റനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റർചെയ്യപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകകളും സൂതികമാരും, ഈ ആക്റ്റുപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അർഹതയുള്ളവരാണെന്ന്:—

൧൧൨൧-ലെ തിരുവിതാംകൂർ, ശുശ്രൂഷക-സൂതിക-ധായിമാർ ആക്റ്റ് (൧൧൨൧-ലെ ൧൨-ാം ആക്റ്റ്) പ്രകാരം രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ശുശ്രൂഷകകൾക്കും സൂതികമാർക്കും ഇക്കാര്യത്തിനായി ഏതെങ്കിലും അപേക്ഷ ബോധിപ്പിക്കാതെ

തന്നെയും, ഏതെങ്കിലും ഫീസ് അടക്കാതെയും ഈ ആക്ററിൻപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കയും, ഈ ആക്ററിന്റെ പ്രാരംഭത്തിനുശേഷം കഴിയുന്നത്രവേഗം രജിസ്ട്രാർ, അപ്രകാരമുള്ള ശുശ്രൂഷകകളുടെയും സൂതികമാരുടെയും പേര് സമുചിതരജിസ്റ്ററുകളിൽ ചേർത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്കയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

൪൫. റദ്ദാക്കൽ. ൧൧൨൧-ലെ തിരുവിതാംകൂർ, ശുശ്രൂഷക, സൂതിക, ധായിമാർ (൧൧൦൯-ലെ ൧൪-ാംനമ്പർ) ആക്ററ് ഇതിനാൽ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

(A true translation)

K. DAMODARAN,
Head Translator to Government.

പരസ്യം.

നമ്പർ എൽ. ഡി (ബി) ൩–൪൦൩൩/൫൪/ലാ.

൧൯൫൪ ഏപ്രിൽ ൮.

നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയതും രാജപ്രമുഖൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതും ആയ താഴെ പറയുന്ന ആക്റ്റ് പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിനായി ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

രാജപ്രമുഖൻ തിരുമനസ്സിലെ ഉത്തരവിൻപ്രകാരം
എൻ. എസ്സ്. രാധാകൃഷ്ണ ശർമ്മ,
ഗവണ്മെന്റ് സെക്രട്ടറി.

ഗവണ്മെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ്,
ലാ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ്,
തിരുവനന്തപുരം.

൧൯൫൪-ലെ ൬-ാം ആക്റ്റ് കൈവശ വസ്തുക്കൾ (വിധിനടത്തു നടപടി നിറുത്തിവയ്പ്) (ഭേദഗതി) ആക്റ്റ്.

പീഠിക. ൧൯൫൧-ലെ ൧-ാം ആക്റ്റ് മുഖേന ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുള്ള ൧൯൫൦-ലെ, കൈവശ വസ്തുക്കൾ (വിധിനടത്തു നടപടി നിറുത്തിവയ്പ്) ആക്റ്റ് (൧൯൫൦-ലെ ൮-ാം ആക്റ്റ്) താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യത്തിനായി, വീണ്ടും ഭേദപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നതുകൊണ്ട്; ഇതിനാൽ താഴെ കാണും പ്രകാരം നിയമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു:—

൧ (൧) ഈ ആക്റ്റിന് ൧൯൫൪-ലെ, കൈവശ വസ്തുക്കൾ (വിധിനടത്തു നടപടി നിറുത്തിവയ്പ്) (ഭേദഗതി) ആക്റ്റ് എന്നു പേർ പറയാം.

ചുരുക്കപ്പേരും പ്രാരംഭവും.

(൨) ഇത് ഉടൻതന്നെ നടപ്പിൽ വരുന്നതാണ്.

൨. ൧൯൫൧-ലെ ൧-ാം ആക്റ്റുമുഖേന ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുള്ള ൧൯൫൦-ലെ കൈവശവസ്തുക്കൾ (വിധിനടത്തു നടപടി നിറുത്തിവയ്പ്) ആക്റ്റ് (൧൯൫൦-ലെ ൮-ാം ആക്റ്റ്) ൪-ാം വകുപ്പിൽ കാണുന്ന "രണ്ടു സംവത്സരം" എന്ന വാക്കുകൾക്കു പകരം "മൂന്നു സംവത്സരം" എന്ന വാക്കുകൾ ചേർക്കേണ്ടതാണ്.

൧൯൫൦-ലെ ൮-ാം ആക്റ്റ്, ൪-ാം വകുപ്പിന്റെ ഭേദഗതി.

൩. ൧൯൫൩-ലെ, കൈവശ വസ്തുക്കൾ (വിധിനടത്തു നടപടി നിറുത്തിവയ്പ്) (ഭേദഗതി) ഓർഡിനൻസ് (൧൯൫൩-ലെ ൨-ാം അടിയന്തരനിയമം) ഇതിനാൽ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

റദ്ദാക്കൽ.

(A true translation)

K. DAMODARAN,
Head Translator to Government.

Gazette No. 21 dated 25th May 1954

PART I Section iii.

പരസ്യം

എൽ. ഡി. (ബി) ൩-൨ ൧൩൨/൫൨/ലാ.

നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയതും, രാജപ്രമുഖൻ തിരുമനസ്സിലെ അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ താഴെക്കാണുന്ന ആക്റ്റ് പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിന്നായി ഇതിനാൽ പ്രസിദ്ധം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

രാജപ്രമുഖൻ തിരുമനസ്സിലെ ഉത്തരവിൻപ്രകാരം,

ഗവ. സെക്രട്ടേറിയററ്, എൻ. എസ്സ്. രാധാകൃഷ്ണ ശർമ്മ,
ലാ ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറ്, ഗവ. സെക്രട്ടറി.
തിരുവനന്തപുരം,
ആഗസ്റ്റ് ൧, ൧൯൫൨.

൧൯൫൨-ലെ ൧൩-ാം ആക്റ്റ്.

തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി പൊതു വിൽപ്പന നികുതി (ഭേദഗതി) ആക്റ്റ്.

പീഠിക: താഴെക്കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കായി ൧൧൨൫-ലെ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി പൊതു വിൽപ്പന നികുതി ആക്റ്റ് (൧൧൨൫-ലെ ൧൧-ാം ആക്റ്റ്) വീണ്ടും ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതു യുക്തമായിരിക്കകൊണ്ട്,

ഇതിനാൽ താഴെക്കാണുംപ്രകാരം നിയമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു:—

൧. (൧) ഈ ആക്റ്റിന് ൧൯൫൨-ലെ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി പൊതു വില്പന നികുതി (ഭേദഗതി) ആക്റ്റ് എന്നു പേർ പറയാം.

ചുരുക്കപ്പേരും ആരംഭവും.

(൨) ഇതു് ഉടൻതന്നെ ഊർജ്ജിതത്തിൽ വരുന്നതാകുന്നു.

൨. ൧൧൨൫-ലെ ൧൧-ാം ആക്റ്റ് ൨-ാം വകുപ്പിൻെറ ഭേദഗതി.

പ്രസ്തുത ആക്റ്റ് എന്നു് മേലിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ൧൧൨൫-ലെ തിരുവിതാംകൂർ-കൊച്ചി പൊതുവിൽപ്പന നികുതി ആക്റ്റ് (൧൧൨൫-ലെ ൧൧-ാം ആക്റ്റ്) ൨-ാംവകുപ്പ്, (ഡി) ഖണ്ഡത്തിനുശേഷം, താഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡം ചേർക്കേണ്ടതാണ്, അതായതു്—

(ഡി ഡി) "ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങൾ" എന്നാൽ നെല്ല്, അരി, ഗോതമ്പ്, ചോളം, ജോവർ, ബജ്റ, ബാർലി, അല്ലെങ്കിൽ റാഗി എന്നർത്ഥമാകുന്നതും, ഗസററിലെ പരസ്യം മൂലം ഗവണ്മെൻറ് അപ്രകാരം നിർദ്ദേശിക്കാവുന്ന മററു സാധനങ്ങളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതുമാകുന്നു.

൩. ൧൧൨൫-ലെ ൧൧-ാം ആക്റ്റ് ൩-ാം വകുപ്പിൻെറ ഭേദഗതി. പ്രസ്തുത ആക്റ്റ്, ൩-ാംവകുപ്പ് (൨)-ാം ഉപവകുപ്പിൽ, ൨-ാംപടിയിൽ (വ്യ)-ാം ഇനത്തിന് എതിരെ കാണുന്ന "ഒൻപതു പൈസ" എന്ന വാക്കുകൾക്കു പകരം "ഒരണ ഒൻപതു പൈസ" എന്ന വാക്കുകൾ ചേർക്കേണ്ടതാണ്.

(A true translation)

K. DAMODARAN,
Head Translator to Government.

G 1027

NOTIFICATION.

L.D. (b) 2-1530|54|Law.

The Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill, 1954 as introduced in the House of the People together with the statement of Objects and Reasons and notes on clauses is hereby republished for general information.

By order of His Highness the Raj Pramukh,

N. S. RADHAKRISHNA SARMA,
Secretary to Government.

Government Secretariat,
Law Department,
Trivandrum, 15-5-1954.

Bill No. 20 of 1954

THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE

(AMENDMENT) BILL, 1954

(AS INTRODUCED IN THE HOUSE OF THE PEOPLE)

A

BILL

further to amend the Code of Criminal Procedure, 1898.

BE it enacted by Parliament in the Fifth Year of our Republic as follows:—

1. **Short title.**—This Act may be called the Code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 1954.

2. **Amendment of section 4, Act V of 1898.**—In section 4 of the Code of Criminal Procedure (hereinafter referred to as the principal Act), in clause (w) of sub-section (1), for the words "transportation or imprisonment for a term exceeding six months", the words "or imprisonment for a term exceeding one year" shall be substituted.

3. **Amendment of section 9, Act V of 1898.**—In sub-section (2) of section 9 of the principal Act,—

(a) the words "but, until such order is made, the Courts of Session shall hold their sittings as heretofore" shall be omitted; and

(b) to the said sub-section, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that a Court of Session may, if it is of opinion, after giving the prosecution and the accused an opportunity of being heard, that it will tend to the

general convenience of the parties or witnesses in any particular case, sit for the trial of that case at any place within the sessions division."

4. **Amendment of section 14, Act V of 1898.**—In sub-section (1) of section 14 of the principal Act, after the words "any person", the words "who has held any judicial post under the Union or a State or possesses such other qualifications as may be specified in this behalf by the State Government by notification in the Official Gazette" shall be inserted.

5. **Amendment of section 29B, Act V of 1898.**—In section 29B of the principal Act, for the word "transportation" the word "imprisonment" shall be substituted.

6. **Substitution of new section for section 30 in Act V of 1898.**—For section 30 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

"30. *Offences punishable with imprisonment not exceeding seven years.*—The State Government may, notwithstanding anything contained in section 28 or section 29, invest any District Magistrate, Presidency Magistrate or any person who has been a Magistrate of the first class for not less than ten years with power to try as a Magistrate all offences not punishable with death or with imprisonment exceeding seven years."

7. **Amendment of section 31, Act V of 1898.**—In sub-section (3) of section 31 of the principal Act, for the words "of transportation for a term exceeding seven years or of imprisonment for a term exceeding seven years", the words "of imprisonment for a term exceeding ten years" shall be substituted.

8. **Amendment of section 32, Act V of 1898.**—In sub-section (1) of section 32 of the principal Act,—

(i) in clause (a), for the words "one thousand" the words "two thousand" shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the words "two hundred", the words "five hundred" shall be substituted;

(iii) in clause (c), for the word "fifty", the words "one hundred" shall be substituted.

9. **Amendment of section 34, Act V of 1898.**—In section 34 of the principal Act, the words "transportation for a term exceeding seven years or" shall be omitted.

10. **Amendment of section 35, Act V of 1898.**—In sub-section (1) of section 35 of the principal Act, the words "or transportation" shall be omitted.

11. **Amendment of section 45, Act V of 1898.**—In sub-section (1) of section 45 of the principal Act, after the words "management of that land", the words and brackets "and every member of a village panchayat (where such panchayat, by whatever name called, is constituted under any law for the time being in force)" shall be inserted.

12. Amendment of section 46, Act V of 1898.—In sub-section (3) of section 46 of the principal Act, for the word "transportation", the word 'imprisonment' shall be substituted.

13. Amendment of section 47, Act V of 1898.—In section 47 of the principal Act, for the words "the person residing", the words "any person residing" shall be substituted.

14. Amendment of section 90, Act V of 1898.—In section 90 of the principal Act, the words "or assessor" shall be omitted.

15. Amendment of section 107, Act V of 1898.—For sub-section (2) of section 107 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(2) Proceedings under this section may be taken before any Magistrate empowered under sub-section (1) when either the place where the breach of the peace or disturbance is apprehended is within the local limits of such Magistrate's jurisdiction or there is within such limits a person who is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquillity or to do any worngful act as aforesaid beyond such limits."

16. Amendment of section 117, Act V of 1898.—For sub-section (2) of section 117 of the principal Act, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(2) Such inquiry shall be made, as nearly as may be practicable, in the manner hereinafter prescribed for conducting trials and recording evidence in summons cases."

17. Substitution of new section for section 145 and section 146 in Act V of 1898.—For section 145 and section 146 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"145. *Procedure where dispute concerning land, etc., is likely to casue breach of peace.*—(1) Whenever a District Magistrate, Sub-Divisional Magistrate or Magistrate of the first class is satisfied from a police report or other information that a dispute likely to cause a breach of the peace exists concerning any land or water or the boundaries thereof, within the local limits of his jurisdiction, he shall make an order in writing, stating the grounds of his being so satisfied, and requiring the parties concerned in such dispute to show cause, within a time to be fixed by such Magistrate, why the subject of dispute shall not be attached:

Provided that if the Magistrate considers the case one of emergency, he may at any time attach the subject of dispute, pending his decision under this section.

(2) A copy of the order shall be served in the manner provided by this Code for the service of a summons upon such person or persons as the Magistrate may direct, and at least one copy shall be published by being affixed to some conspicuous place at or near the subject of dispute.

(3) The Magistrate shall then, without reference to the merits or the claims of any of such parties to a right to possess the subject of dispute, hear the parties and if he is satisfied that it is necessary so to do, he may attach the subject of dispute until a Civil Court has determined the rights of the parties thereto or the persons entitled to possession thereof or for such shorter period as he thinks fit:

Provided that where the subject of dispute has been attached for a shorter period as aforesaid, the Magistrate may, after hearing the parties and if satisfied that it is necessary so to do, from time to time, extend the period of attachment:

Provided further that an order under this sub-section shall be subject to any subsequent order of a Civil Court.

(4) When the Magistrate attaches the subject of dispute, he may, if he tinks fit and if no receiver of the property, the subject of dispute, has been appointed by any Civil Court, appoint a receiver thereof, who, subject to the control of the Magistrate, shall have all the powers of a receiver appointed under the Code of Civil Procedure:

Provided that in the event of a receiver of the property, the subject of dispute, being subsequently appointed by any Civil Court, possession shall be made over to him by the receiver appointed by the Magistrate, who shall thereupon be discharged.

(5) Nothing in this section shall preclude any party or any other person interested, from showing that no such dispute as aforesaid exists or has existed; and if the Magistrate is satisfied that there is no longer any likelihood of a breach of the peace in regard to the subject of dispute, he may withdraw the attachment at any time.

(6) The Magistrate may, if he thinks fit, at any stage of the proceedings under this section, on the application of either party, issue a summons to any witness directing him to attend or to produce any document or thing.

(7) If the Magistrate is of opinion that any crop or other produce of the property, the subject of dispute in a proceeding under this section pending before him, is subject to speedy and natural decay, he may make an order for the proper custody and sale of such property, and if any such property is sold, he shall make such order for the custody of the sale proceeds thereof as he thinks fit pending the disposal of such property or the sale proceeds thereof by a Civil Court.

(8) For the purposes of this section, the expression "land or water" includes buildings, markets, fisheries, crops or other produce of land, and the rents or profits of any such property.

(9) Nothing in this section shall be deemed to be in derogation of the powers of the Magistrate to proceed under section 107."

18. **Amendment of section 147, Act V of 1898.**—For sub-section (1) of section 147 of the principal Act, the following sub-sections shall be substituted, namely:—

"(1) Whenever any District Magistrate, Sub-Divisional Magistrate or Magistrate of the first class is satisfied from a police report or other information that a dispute likely to cause a breach of the peace exists regarding any alleged right of user of any land or water as explained in sub-section (8) of section 145, (whether such rights be claimed as easement or otherwise), within the limits of his jurisdiction, he may make an order in writing stating the grounds of his being so satisfied and requiring the parties concerned in such dispute to attend the Court in person or by pleader within a time to be fixed by such Magistrate and to put in written statements of their respective claims.

(1A) The Magistrate shall then peruse the statements so put in, hear the parties, receive all such evidence as may be produced by them respectively, consider the effect of such evidence, take such further evidence, if any, as he thinks necessary and, if possible, decide whether such right exists and the provisions of section 145 shall, as far as may be, be applicable in the case of such inquiry."

19. **Amendment of section 148, Act V of 1898.**—In sub-section (3) of section 148 of the principal Act, the word and figures "section 146" shall be omitted.

20. **Amendment of section 161, Act V of 1898.**—After sub-section (3) of section 161 of the principal Act, the following sub-sections shall be inserted, namely:—

"(4) No statement made by any person to a police officer in the course of an investigation under this Chapter shall, if reduced into writing, be signed by the person making it.

(5) The police officer may, in any cognizable case and shall, in all cases of offences trible by the Court of Session, require the attendance before a Magistrate of all such persons whose evidence, in the opinion of the police officer, will be material at the time of the inquiry or trial, to have their statements recorded under section 164; and such persons shall attend as so required."

21. **Omission of section 162 in Act V of 1898.**—Section 162 of the principal Act shall be omitted.

22. **Amendment of section 164, Act V of 1898.**—In sub-section (1) of section 164 of the principal Act, the words "specially empowered in this behalf by the State Government" shall be omitted.

23. Amendment of section 173, Act V of 1898.—In section 173 of the principal Act,—

(a) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1A) The report forwarded under sub-section (1) shall be accompanied by copies of the first information report recorded under section 154 and of all other documents on which the prosecution proposes to rely, including statements of witnesses recorded under sub-section (3) of section 161 and statements and confessions recorded under section 164";

(b) for sub-esction (4), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(4) A copy of the report forwarded under sub-section (1) and of all the documents accompanying the same shall be furnished to the accused before the commencement of the inquiry or trial:

Provided that if the Court is of opinion that any part of any statement recorded under sub-section (3) of section 161 is not relevant to the subject-matter of the inquiry or trial, or that its disclosure to the accused is not essential in the interests of justice and is inexpedient in the public interests, it shall record such opinion (but not the reasons therefor) and shall exclude such part from the copy of the statement furnished to te accused."

24. Amendment of section 196A, Act V of 1898.—In clause (2) of section 196A of the principal Act, the word 'transportation' shall be omitted.

25. Amendment of section 198, Act V of 1898.—In section 198 of the principal Act, for the words and figures "Chapter XIX or Chapter XXI of the Indian Penal Code", the words and figures "Chapter XIX of the Indian Penal Code or Chapter XXI of the same Code except an offence of defamation against the President, the Governor or Rajpramukh of any State or a Minister or any public servant in the discharge of his public functions" shall be substituted.

26. Amendment of section 200, Act V of 1898.—In section 200 of the principal Act, for the words "examine the complainant upon oath, and the substance of the examination shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant", the words "examine the complainant and the witnesses present, if any, upon oath and the substance of the examination shall be reduced to writing and shall be signed by the complainant and the witnesses" shall be substituted.

27. Amendment of section 203, Act V of 1898.—In section 203 of the principal Act, after the words "of the complainant", the words "and the witnesses" shall be inserted.

28. Amendment of section 204, Act V of 1898.—In section 204 of the principal Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1A) No summons or warrant shall be issued against the accused under sub-section (1) until a list of the prosecution witnesses has been filed."

29. Substitution of new sections for section 207 in Act V of 1898.—For section 207 of the principal Act, the following sections sall be substituted, namely:—

"207. *Procedure in inquiries preparatory to commitment.*—In every inquiry before a Magistrate where the case is triable exclusively by a Court of Session or High Court, or, in the opinion of the Magistrate, ought to be tried by such Court, the Magistrate shall,—

(a) in any proceeding instituted on a police report, follow the procedure specified in section 207A; and

(b) in any other proceeding, follow the procedure specified in the other provisions of this Chapter.

207A. *Procedure to be adopted in proceedings instituted on police report.*—(1) In any proceeding instituted on a police report, the Magistrate shall, when the accused appears or is brought before him, satisfy himself that all documents referred to in section 173 have been furnished to the accused, and if he finds that any such document has not been so furnished, he shall cause the same to be furnished to the accused.

(2) The Magistrate shall peruse all the documents relevant to the case, examine the accused, if necessary, and after giving the prosecution and the accused an opportunity of being heard, he shall decide whether the accused should be committed for trial or should be tried before himself or some other Magistrate and he shall proceed accordingly.

(3) If, in the opinion of the Magistrate, the accused should be committed for trial, he shall prepare a draft charge indicating what offence the accused is alleged to have committed and make an order committing the accused for trial by the High Court or the Court of Session, as the case may be.

(4) As soon as such draft charge has been prepared, it shall be read and explained to the accused, and a copy thereof shall be given to him free of cost.

(5) The accused shall be required at once to give in orally or in writing, a list of the persons, if any, whom he wishes to be summoned to give evidence on his trial:

Provided that the Magistrate may, in his discretion, allow the accused to give in his list or any further list of witnesses at a subsequent time; and, where the accused is committed

for trial before the High Court, nothing in this sub-section shall be deemed to preclude the accused from giving, at any time before his trial, to the clerk of the State a further list of the persons whom he wishes to be summoned to give evidence on such trial.

(6) When the accused has been committed for trial, the Magistrate shall summon the complainant and the witnesses for the prosecution and defence to appear before the Court to which the accused has been committed:

Provided that, where the accused has been committed to the High Court, the Magistrate may, in his discretion, leave such witnesses to be summoned by the clerk of the State and such witnesses may be summoned accordingly:

Provided further that if the Magistrate thinks that any witness is included in the list given by the accused for the purpose of vexation or delay, or for defeating the ends of justice, the Magistrate may require the accused to satisfy him that there are reasonable grounds for believing that the evidence of such witness is material, and, if he is not so satisfied, may refuse to summon the witness (recording his reasons for such refusal), or may, before summoning him, require such sum to be deposited as such Magistrate thinks necessary to defray the expense of obtaining the attendance of the witness and all other proper expenses.

(7) When the accused is committed for trial, the Magistrate shall issue an order to such person as may be appointed by the State Government in this behalf, notifying the commitment, and stating the offence in the same form as the draft charge; and shall send the draft charge, the record of the inquiry and any weapon or other thing which is to be produced in evidence, to the Court of Session or where the commitment is made to the High Court, to the clerk of the State or other officer appointed in this behalf by the High Court.

(8) When the commitment is made to the High Court and any part of the record is not in English, an English translation of such part shall be forwarded with the record.

(9) Until and during the trial, the Magistrate shall, subject to the provisions of this Code regarding the taking of bail, commit the accused by warrant, to custody."

30. **Amendment of section 208, Act V of 1898.**—In sub-section (1) of section 208 of the principal Act, for the words "The Magistrate shall", the words "In any proceeding instituted otherwise than on a police report, the Magistrate shall" shall be substituted.

31. **Amendment of section 209, Act V of 1898.**—In sub-section (1) of section 209 of the principal Act, the words "for the purpose of enabling him to explain any circumstances appearing in the evidence against him" shall be omitted.

32. Amendment of section 226, Act V of 1898.—In section 226 of the principal Act, after the words "without a charge", the words "or with a draft charge" shall be inserted.

33. Amendment of section 227, Act V of 1898.—In sub-section (1) of section 227 of the principal Act,—

(i) after the words "in the case of trials", the words "by jury" shall be inserted;

(ii) the words "or the opinions of the assessors are expressed" shall be omitted.

34. Amendment of section 247, Act V of 1898.—In section 247 of the principal Act, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that where the Magistrate is of opinion that the personal attendance of any complainant is not necessary, the Magistrate may dispense with his attendance, and proceed with the case."

35. Amendment of section 250, Act V of 1898.—In sub-section (2) of section 250 of the principal Act, for the words "one hundred rupees or, if the Magistrate is a Magistrate of the third class, not exceeding fifty rupees", the words "one-half of the amount of fine he is empowered to impose" shall be substituted.

36. Amendment of section 252, Act V of 1898.—In section 252 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that the Magistrate may, for reasons to be recorded in writing, permit the cross-examination of any witness to be deferred until any other witness or witnesses have been examined.";

(b) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(2) In any proceeding instituted on a police report, the Magistrate shall, before commencing the trial under sub-section (1), satisfy himself that all the documents referred to in section 173 have been furnished to the accused and if he finds that any such document has not been so furnished, he shall cause the same to be furnished to the accused."

37. Amendment of section 256, Act V of 1898.—For sub-section (1) of section 256 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) If the accused refuses to plead, or does not plead, or claims to be tried, the Magistrate may, if he is of opinion that further cross-examination of any of the prosecution witnesses is necessary in the interests of justice, allow further cross-examination of such witnesses and the witnesses shall be recalled and after such further cross-examination and re-examination, if any, they shall be discharged and the accused shall then be called upon to enter upon his defence and produce his evidence."

38. Amendment of section 257, Act V of 1898.—For sub-section (1) of section 257 of the principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) If the accused, after he has entered upon his defence, applies to the Magistrate to issue any process for compelling the attendance of any witness (other than a prosecution witness) on his behalf for the purpose of examination or the production of any document or other thing, the Magistrate shall issue such process unless he considers that such application should be refused on the ground that it is made for the purpose of vexation or delay or for defeating the ends of justice and such ground shall be recorded by him in writing."

39. Amendment of section 260, Act V of 1898.—In sub-section (1) of section 260 of the principal Act,—

(a) the word "transportation" shall be omitted;

(b) for the words "fifty rupees" wherever they occur, the words "two hundred rupees" shall be substituted.

40. Substitution of new section for section 264 in Act V of 1898.—For section 264 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"264. *Record in appealable cases.*—In every case tried summarily by a Magistrate or Bench in which an appeal lies, such Magistrate or Bench shall record the substance of the evidence and also the particulars mentioned in section 263 and shall, before passing any sentence, record a judgment in the case."

41. Substitution of new section for section 268 in Act V of 1898.—For section 268 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"268. *Trials before Court of Session.*—All trials before a Court of Session shall be either by jury or by the Judge himself."

42. Amendment of section 269, Act V of 1898.—In section 269 of the principal Act,—

(a) in sub-section (3), for the words "by the Court of Session, with the aid of jurors or assessors", the words "by the Judge himself" shall be substituted;

(b) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(4) When, in respect of a trial in which the accused is charged with an offence triable by jury, it appears to the High Court, on an application made to it or otherwise, that having regard to the volume and complexity of the evidence in the case, the trial is not likely to be concluded within one week from its commencement, or that the case would involve consideration of evidence of a highly technical nature, which renders it undesirable

that it should be tried by a jury, the High Court may, notwithstanding anything contained in sub-section (1), by order, direct that that case shall be tried by the Judge himself without a jury and the Judge shall proceed to try the case accordingly."

43. **Amendment of section 271, Act V of 1898.**—To sub-section (1) of section 271 of the principal Act, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that where only a draft charge has been prepared by a Magistrate under section 207A, the Court shall frame a charge under his hand, declaring with what offence the accused is charged."

44. **Substitution of new section for section 272 in Act V of 1898.**—For section 272 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"272. *Refusal to plead or claim to be tried.*—If the accused refuses to, or does not, plead, or if he claims to be tried, the Court shall, in a case triable by jury, proceed to choose jurors as hereinafter directed and to try the case, but in any other case, the Judge shall proceed to try the case himself:

Provided that, in cases triable by jury, the same jury may, subject to the right of objection hereinafter mentioned, try as many accused persons successively as the Court thinks fit."

45. **Amendment of section 274, Act V of 1898.**—In sub-section (2) of section 274 of the principal Act,—

(i) for the word "five" the word "seven" shall be substituted;

(ii) in the proviso, for the words "shall consist of not less than seven persons and, if practicable, of nine persons" the words "shall consist, if practicable, of nine persons" shall be substituted.

46. **Substitution of new section for section 282 in Act V of 1898.**—For section 282 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"282. *Procedure when juror ceases to attend, etc.*—(1) If, in the course of a trial by jury at any time before the return of the verdict,—

(a) any juror, for any sufficient cause, is prevented from attending the trial on any day, or

(b) if any juror absents himself and it is not practicable to enforce his attendance, or

(c) if it appears that any juror is unable to understand the language in which the evidence is given or, when such evidence is interpreted, the language in which it is interpreted,

the Court, in any case falling under clause (a), may either adjourn the trial or discharge the juror and in any case falling under clause (b) or clause (c), shall discharge the juror; and in any case where any juror is so discharged, the jury shall be deemed to be reconstituted with the remaining jurors as if the jury had consisted of such persons only from the commencement of the trial and the trial shall proceed before the jury so reconstituted; and notwithstanding anything contained elsewhere in this Act, such trial shall not be invalid by reason only of the fact that the number of persons originally constituting the jury has been reduced.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), if, in the course of a trial by jury, the number of persons constituting the jury is so reduced that,—

(a) when the jury originally consisted of nine persons, it falls below seven; or

(b) when the jury originally consisted of seven persons, it falls below five;

the jury shall be discharged and a new jury chosen, and in each of such cases, the trial shall commence anew."

47. **Omission of sections 284 and 285 in Act V of 1898.**—Section 284 and section 285 of the principal Act shall be omitted.

48. **Amendment of section 286, Act V of 1898.**—In section 286 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "When the jurors or assessors have been chosen", the words "In a case triable by jury, when the jurors have been chosen or, in any other case, when the Judge is ready to hear the case" shall be substituted;

(b) to sub-section (2), the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that if after the examination of prosecution witnesses, the Court is of opinion that further cross-examination of any of the prosecution witnesses is necessary in the interests of justice, it may allow further cross-examination of such witnesses and the witnesses shall be recalled and after such further cross-examination and re-examination, if any, they shall be discharged."

49. **Amendment of section 287, Act V of 1898.**—In section 287 of the principal Act, for the word "duly", the words "if any" shall be substituted.

50. **Amendment of section 289, Act V of 1898.**—In sub-section (2) and sub-section (3) of section 289 of the principal Act, for the words "in a case tried with the aid of assessors" wherever they occur, the words "in a case tried by the Judge himself" shall be substituted.

51. Amendment of section 291, Act V of 1898.—In section 291 of the principal Act, after the words "in sections", the figures and letter "207A" shall be inserted.

52. Amendment of section 293, Act V of 1898.—In section 293 of the principal Act, the words "or assessors" wherever they occur shall be omitted.

53. Amendment of section 294, Act V of 1898.—In section 294 of the principal Act, the words "or assessor" shall be omitted.

54. Amendment of section 295, Act V of 1898.—In section 295 of the principal Act, the words "or assessors" shall be omitted.

55. Amendment of section 297, Act V of 1898.—To section 297 of the principal Act, the following words shall be added namely.—

"and the charge to the jury shall, wherever practicable. be taken down in shorthand in the language in which it is delivered".

56. Amendment of section 301, Act V of 1898.—In section 301 of the principal Act, after the words "verdict of a majority" the words "or that the jurors are equally divided in opinion" shall be inserted.

57. Amendment of section 302, Act V of 1898.—In section 302 of the principal Act, after the words "although they are not unanimous", the words "or the foreman may inform the Judge that the jurors are still equally divided in opinion" shall be inserted.

58. Amendment of section 307, Act V of 1898.—In section 307 of the principal Act, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1A) If in any such case, the jurors are equally divided in opinion on all or any of the charges on which any accused person has been tried, the Judge shall submit the case in respect of such accused person to the High Court recording his opinion on such charge or charges and the grounds of his opinion, and in such case, if the accused is further charged under the provisions of section 310, he shall proceed to try him on such charge as if the verdict of the jury had been one of conviction."

59. Substitution of new sub-head and new section for sub-head H and section 309 in Act V of 1898.—For sub-head H and section 309 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:—

"*H—Conclusion of trial in cases tried by the Judge himself*:

309. *Judgment in cases tried by the Judge himself.*—(1) When, in a case tried by the Judge himself, the case for the defence and the prosecutor's reply (if any) are concluded, the Judge shall give a judgment in the case.

(2) If the accused is convicted, the Judge shall, unless he proceeds in accordance with the provisions of section 562, pass sentence on him according to law."

60. **Amendment of section 310, Act V of 1898.**—In section 310 of the principal Act,—

(a) for the words "or with the aid of assessors", the words "or by the Judge himself" shall be substituted;

(b) for sub-clause (ii) of clause (a), the following sub-clause shall be substituted, namely :—

"(ii) in the case of a trial by a jury, the jury have delivered their verdict on the charge of the subsequent offence;";

(c) in clause (b), for the words "held with the aid of assessors", the words "held by the Judge himself" shall be substituted.

61. **Amendment of section 319, Act V of 1898.**—In section 319 of the principal Act,—

(a) the word "male" shall be omitted;

(b) the words "or assessors" shall be omitted.

62. **Amendment of sub-head K and sections 320, 321, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 and 339A, Act V of 1898.**—In sub-head K and sections 320, 321, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332 and 339A, the words "and assessors", "or assessor,", "or assessors," "or as an assessor", "or as assessor, as the case may be", "or assessor, as the case may be" and "and trials with the aid of assessors", wherever they occur shall be omitted.

63. **Amendment of section 342, Act V of 1898.**—In section 342 of the principal Act,—

(a) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(1) The Court may, either on its own motion or on the suggestion of the prosecution or the defence, at any stage of any inquiry or trial without previously warning the accused, put such questions to him as the Court considers necessary, and shall, for the purpose of enabling the accused to explain any circumstances appearing in the evidence against him, question him generally on the case after the witnesses for the prosecution have been examined and before he is called on for his defence".

(b) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely :—

"(4) No oath shall be administered to the accused when he is examined under sub-section (1)",

64. **Insertion of new section 342A in Act V of 1898.**—After section 342 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"342A. *Accused person to be competent witness.*—Any person accused of an offence before a Criminal Court shall be a competent witness for the defence and may give evidence on oath in disproof of the charges made against him or any person charged together with him at the same trial:

Provided that—

(a) he shall not be called as a witness except on his own request; or

(b) his failure to give evidence shall not be adverted to, made the subject of any comment, by any of the parties or the Court or give rise to any presumption against himself or any person charged together with him at the same trial.

65. **Amendment of section 344, Act V of 1898.**—To sub-section (1) of section 344 of the principal Act, after the proviso, the following further proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that when witnesses are present, no adjournment or postponement shall be granted, without examining them, except for special reasons to be recorded in writing".

66. **Amendment of section 345, Act V of 1898.**—In section 345 of the principal Act, for the table next following sub-section (2), the following table shall be substituted, namely:—

Offence	Sections of the Indian Penal Code applicable	Persons by whom offence may be compounded
" Voluntarily causing hurt by dangerous weapons or means	324	The person to whom hurt is caused.
Voluntarily causing grievous hurt	325	Ditto.
Voluntarily causing grievous hurt on grave and sudden provocation	335	Ditto.
Causing hurt by doing an act so rashly and negligently as to endanger human life or the personal safety of others	337	Ditto.
Causing grievous hurt by doing an act so rashly and negligently as to endanger human life or the personal safety of others	338	Ditto.

Offence.	Sections of the Indian Penal Code applicable	Persons by whom offence may be compounded
Wrongfully confining a person for three days or more	343	The person confined.
Wrongfully confining for 10 or more days	344	Ditto.
Wrongfully confining a person in secret	346	Ditto.
Assault or criminal force in attempting wrongfully to confine a person	357	The person assaulted or to whom the force was used.
Theft	379	The owner of the property stolen.
Dishonest misappropriation of property	403	The owner of the property misappropriated.
Criminal breach of trust	406	The owner of the property in respect of which the breach of trust has been committed.
Criminal breach of trust by a carrier, wharfinger, etc.	407	Ditto.
Criminal breach of trust by a clerk or servant	408	Ditto.
Cheating	417	The person cheated.
Cheating a person whose interest the offender was bound, by law or by legal contract, to protect	418	Ditto.
Cheating by personation	419	Ditto.
Cheating and dishonestly inducing delivery of property or the making, alteration or destruction of a valuable security	420	Ditto.
Fraudulent removal or concealment of property, etc., to prevent distribution among creditors	421	The creditors who are affected thereby.

Offence	Sections of the Indian Penal Code applicable	Persons by whom offence may be compounded
Fraudulently preventing from being made available for his creditors a debt or demand due to the offender	422	
Mischief by killing or maiming animal of the value of ten rupees or upwards	428	The owner of the animal.
Mischief by killing or maiming cattle, etc., of any value or any other animal of the value of fifty rupees or upwards	429	The owner of the cattle or animal
Mischief by injury to work of irrigation by wrongfully diverting water when the only loss or damage caused is loss or damage to a private person	430	The person to whom the loss or damage is caused.
House-trespass to commit an offence (other than theft) punishable with imprisonment	451	The person in possession of the house trespassed upon.
Using a false trade or property mark	482	The person to whom loss or injury is caused by such use.
Counterfeiting a trade or property mark used by another	483	The person whose trade or property mark is counterfeited.
Knowingly selling, or exposing or possessing for sale or for trade or manufacturing purpose, goods marked with a counterfeit trade or property mark	486	The person whose trade or property mark is counterfeited.
Marrying again during the life-time of a husband or wife	494	The husband or wife of the person so marrying.
Uttering words or sounds or making gestures or exhibiting any object intending to insult the modesty of a woman or intruding upon the privacy of a woman	509	The woman whom it was intended to insult or whose privacy was intruded upon."

67. **Amendment of section 350, Act V of 1898.**—In sub-section (1) of section 350 of the principal Act, for the words "or he may resummon the witnesses and re-commence the inquiry or trial" and the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that if the succeeding Magistrate is of opinion that further examination of any of the witnesses whose evidence has already been recorded is necessary in the interests of justice, he may re-summon such witnesses and after such further examination, cross-examination and re-examination, if any, as he may permit, the witnesses shall be discharged".

68. **Amendment of section 356, Act V of 1898.**—In section 356 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1),—

(i) for the words "in the language of the Court by the Magistrate or Sessions Judge", the words "in the language of the Court either by the Magistrate or Sessions Judge with his own hand or from his dictation in open Court" shall be substituted;

(ii) for the words "shall be signed by the Magistrate or Sessions Judge", the words "the evidence so taken down shall be signed by the Magistrate or Sessions Judge and shall form part of the record" shall be substituted;

(b) in sub-section (2), after the words "with his own hand", the words "or cause it to be taken in writing in that language from his dictation in open Court" shall be inserted;

(c) in sub-section (3), for the words "In cases in which the evidence is not taken down in writing by the Magistrate or Sessions Judge" the words "In cases in which the Magistrate or Sessions Judge does not either take down the evidence with his own hand or cause it to be taken down in writing from his dictation in open Court" shall be substituted.

69. **Amendment of section 367, Act V of 1898.**—For sub-section (5) of section 367 of the principal Act, the following sub-secion shall be substituted, namely:—

"(5) In trials by jury, the Court need not write a judgment, but the Court of Session shall record the heads of the charges to the jury."

70. **Amendment of section 368, Act V of 1898.**—Sub-section (2) of section 368 of the principal Act shall be omitted.

71. **Amendment of section 371, Act V of 1898.**—After sub-section (3) of section 371 of the principal Act, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(4) When the accused is sentenced to imprisonment, then, without prejudice to the provisions of sub-section (1)

or sub-section (2), a copy of the finding and sentence shall, as soon as may be, after the delivery of the judgment, be given to the accused free of cost".

72. **Amendment of section 375, Act V of 1898.**—In sub-section (2) of section 375 of the principal Act, the words "or assessors" shall be omitted.

73. **Amendment of section 376, Act V of 1898.**—In section 376 of the principal Act, the words "whether tried with the aid of assessors or by jury" shall be omitted.

74. **Amendment of section 382, Act V of 1898.**—In section 382 of the principal Act, for the word "transportation", the word "imprisonment" shall be substituted.

75. **Amendment of section 383, Act V of 1898.**—In section 383 of the principal Act, the words "transportation or" shall be omitted.

76. **Insertion of new section 387A in Act V of 1898.**—After section 387 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"387A. *Warrant for levy of fine issued by a Court in Jammu and Kashmir*.—Notwithstanding anything contained in this Code or in any other law for the time being in force, when an offender has been sentenced to pay a fine by a Criminal Court in the State of Jammu and Kashmir and the Court passing the sentence issues a warrant to the Collector of a District in the territories to which this Code extends authorising him to realise the amount by execution according to civil process against the movable or the immovable property, or both, of the defaulter, such warrant shall be deemed to be a warrant issued under clause (b) of sub-section (1) of section 386 by a Court in the territories to which this Code extends and the provisions of sub-section (3) of the said section as to the execution of such warrant shall apply accordingly."

77. **Amendment of section 393, Act V of 1898.**—In section 393 of the principal Act, in clause (b), the words "or to transportation" shall be omitted.

78. **Amendment of section 396, Act V of 1898.**—In section 396 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), the words "or transportation" shall be omitted;

(b) in sub-section (3), the words "or transportation, as the case may be" shall be omitted;

(c) in the *Explanation*, clause (a) shall be omitted.

79. **Amendment of section 397, Act V of 1898.**—In section 397 of the principal Act,—

(a) the words "or transportation" wherever they occur shall be omitted;

(b) the first proviso shall be omitted;

(c) in the second proviso, the word "further" shall be omitted.

80. Amendment of section 398, Act V of 1898.—In sub-section (2) of section 398 of the principal Act,—

(a) the words "or to a sentence of transportation" shall be omitted;

(b) the words "or transportation" shall be omitted.

81. Amendment of section 401, Act V of 1898.—To sub-section (6) of section 401 of the principal Act, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that in the case of a male person above the age of eighteen years who has been sentenced to imprisonment, no such petition for the suspension or remission of the sentence shall be entertained unless the petitioner is in jail and the petition is presented through the Officer in charge of the Jail."

82. Amendment of section 402, Act V of 1898.— In sub-section (1) of section 402 of the principal Act, the word "transportion" shall be omitted.

83. Amendment of section 406, Act V of 1898.—In section 406 of the principal Act,—

(a) the first proviso shall be omitted;

(b) in the second proviso, the word "further" shall be omitted.

84. Omission of section 407 in Act V of 1898.—Section 407 of the principal Act shall be omitted.

85. Amendment of section 408, Act V of 1898.—In section 408 of the principal Act,—

(a) for the words "other Magistrate of the first class", the words "any other Magistrate" shall he substituted;

(b) for the words "by a Magistrate of the first class", the words "by any Magistrate" shall be substituted;

(c) in the proviso, in clause (b), the words "or any sentence of transportation" shall be omitted.

86. Substitution of new section for section 409, in Act V of 1898.—For section 409 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

"409. *Appeals to Courts of Session how heard.*—(1) Subject to the provisions of this section, an appeal to the Court of Session or Sessions Judge shall be heard by the Sessions Judge or by an Additional Sessions Judge or an Assistant Sessions Judge:

Provided that when in any case any person has been convicted on a trial by an Assistant Sessions Judge, a District Magistrate or other Magistrate of the first class, or any person has been sentenced under section 349 or in

respect of whom an order has been made or a sentence has been passed under section 380 by a Magistrate of the first class, no appeal of any person convicted at such trial shall be heard by an Assistant Sessions Judge.

(2) An Additional Sessions Judge or an Assistant Sessions Judge shall hear only such appeals as the State Government may, by general or special order, direct or as the Sessions Judge of the division may make over to him."

87. **Amendment of section 417, Act V of 1898.**—Section 417 of the principal Act shall be renumbered as sub-section (1) thereof and after sub-section (1) as so re-numbered, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), when the proceedings have been instituted upon complaint, the complainant may, with the special leave of the High Court, present an appeal to the High Court from an original or appellate order of acquittal passed by any Court other than the High Court:

Provided that if the High Court dismisses the appeal and is of opinion that the appeal is either frivolous or vexatious, it may direct that such compensation as it may determine be paid by the appellant to the respondent or to each or any of them."

88. **Amendment of section 426, Act V of 1898.**—In section 426 of the principal Act,—

(a) in sub-section (2A), for the words "other than a person accused of a non-bailable offence is", the words "is convicted of a non-bailable offence and" shall be substituted;

(b) in sub-section (3), the words "or transportation" shall be omitted.

89. **Amendment of section 428, Act V of 1898.**—In sub-section (3) of section 428 of the principal Act, the words "or assessors" shall be omitted.

90. **Amendment of section 435, Act V of 1898.**—In section 435 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "correctness, legality or propriety", the word "legality" shall be substituted;

(b) in sub-section (2), the words "or improper" shall be omitted.

91. **Amendment of section 465, Act V of 1898.**—In sub-section (1) of section 465 of the principal Act, the words "with the aid of assessors" shall be omitted.

92. **Insertion of new sections 485A, 485B and 485C in Act V of 1898.**—After section 485 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:—

"485A. *Summary procedure for punishment for false evidence.*—When any Civil or Criminal Court is of opinion that any witness has, in any stage of the judicial proceeding of that Court, intentionally given false evidence in relation to any matter which affects the credibility or veracity of the witness and the Court is satisfied that it is expedient in the interests of justice that such person should be tried summarily, such Court may, without making a complaint under section 476, take cognizance of the offence and after giving the offender an opportunity of showing cause why he should not be punished under this section, sentence him to simple imprisonment for any term not exceeding one month, or to fine not exceeding two hundred rupees, or both.

485B. *Summary procedure for punishment for non-attendance by a witness in obedience to summons.*—If any witness being summoned to appear before a Criminal Court is legally bound to appear at a certain place and time in obedience to the summons and without just excuse neglects or refuses to attend at that place or time or departs from the place where he has to attend before the time at which it is lawful for him to depart, and the Court before which the witness is to appear is satisfied that it is expedient in the interests of justice that such witness should be tried summarily, the Court may take cognizance of the offence and after giving the offender an opportunity of showing sause why he should not be punished under this section, sentence him to simple imprisonment for any term not exceeding fifteen days, or to fine not exceeding fifty rupees, or both.

485C. *Record in cases under sections 485B and 485C.*—In every case under section 485A or section 485B, the Court shall follow, as nearly as may be practicable, the procedure prescribed for summary trials in which an appeal lies."

93. Amendment of section 486, Act V of 1898.—In sub-section (1) of section 486 of the principal Act, after the word and figures "section 485", the words, figures and letters "or section 485A or section 485B" shall be inserted.

94. Amendment of section 488, Act V of 1898.—In sub-section (1) of section 488 of the principal Act, for the words "one hundred rupees", the words "five hundred rupees" shall be substituted.

95. Amendment of section 497, Act V of 1898.—In section 497 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the word "transportation" the word "imprisonment" shall be substituted;

(b) after sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(3A) If the trial of any person accused of a non-baliable offence cannot be concluded by a Magistrate

within six weeks from the date on which he appears or is brought before the Magistrate, he shall be released on bail to the satisfaction of the Magistrate, if he is in custody, unless the Magistrate for reasons to be recorded in writing otherwise directs."

96. Amendment of section 503, Act V of 1898.—In section 503 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "District Magistrate or Presidency Magistrate", the words "or any Magistrate" shall be substituted;

(b) to the said sub-section, the following proviso shall be added, namely:—

"Provided that where the examination of the President or the Governor or Rajpramukh of a State as a witness is necessary for the ends of justice, a commission shall be issued for the examination of such a witness";

(c) sub-section (2) shall be omitted.

97. Amendment of section 505, Act V of 1898.—In sub-section (1) of section 505 of the principal Act, the words "of the first class" shall be omitted.

98. Amendment of section 510, Act V of 1898.—In section 510 of the principal Act, after the words "Examiner to Government" the words "or the Chief Inspector of Explosives or the Director of Finger Print Bureau or an officer of the Mint" shall be inserted.

99. Insertion of new section 510A in Act V of 1898.—After section 510 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely :—

"510A. *Evidence on affidavits.*—(1) The evidence of any person whose evidence is of a formal character may be given by affidavit and may, subject to all just exceptions, be read in evidence in any inquiry, trial or other proceeding under this Code.

(2) The Court may, either on its own motion or on the application of the prosecution or the accused, summon and examine such persons as to the facts contained in the affidavit".

100. Amendment of section 512, Act V of 1898.—In sub-section (2) of section 512 of the principal Act, for the word "transportation", the words "imprisonment for life" shall be substituted.

101. Amendment of section 516A, Act V of 1898.—In section 516A of the principal Act, after the words "speedy or natural decay", the words "or if it is otherwise expedient so to do, the Court" shall be inserted.

102. Amendment of section 526, Act V of 1898.—After sub-section (1) of section 526 of the principal Act, the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(1A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no application shall lie to the High Court for the exercise of its powers under the said sub-section for transferring any case from one Criminal Court to another Criminal Court in the same sessions division, unless an application for such transfer has been made to the Sessions Judge and rejected by him."

103. Amendment of section 528, Act V of 1898.—In section 528 of the principal Act,—

(a) in sub-section (1), for the words "any case" wherever they occur, the words "any case or appeal" shall be substituted;

(b) in sub-section (1B), for the words, brackets, figures and letter "recalls a case under sub-section (1) or recalls a case or appeal under sub-section (1A)", the words brackets, figures and letter "recalls a case or appeal under sub-section (1) or sub-section (1A)" shall be substituted ;

(c) after sub-section (1B), the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(1C) Any Sessions Judge, on an application made to him in this behalf, may, if he is of opinion that it is expedient for the ends of justice, order that any particular case be transferred from one Criminal Court to another Criminal Court in the same sessions division".

104. Substitution of new section for section 536 in Act V of 1898.—For section 536 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

"536. *Trial without jury of offences triable by jury.*—If an offence triable by a jury is tried without a jury, the trial shall not on that ground only be invalid, unless the objection is taken before the Court records its finding."

105. Amendment of section 537, Act V of 1898.—In section 537 of the principal Act,—

(a) in clause (c), the words "or assessors" shall be omitted;

(b) after clause (d), the following *Explanation* shall be inserted, namely:—

Explanation I.—For the removal of doubts it is hereby declared that any misjoinder of charges shall be deemed to be an error or irregularity in the charge within the meaning of this section";

(c) the existing *Explanation* shall be re-numbered as

Explanation II.

106. Substitution of new sections for section 539A in Act V of 1898.—For section 539A of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely:—

"539A. *Affidavit in proof of conduct of public servant.*—(1) When any application is made to any Court in the course of any inquiry, trial or other proceeding under this Code, and allegations are made therein respecting any public servant, the applicant may give evidence of the facts alleged in the application by affidavit, and the Court may, if it thinks fit, order that evidence relating to such facts be so given.

(2) Affidavits under this section shall be confined to, and shall state separately, such facts as the deponent is able to prove from his own knowledge and such facts as he has reasonable ground to believe to be true, and in the latter case, the deponent shall clearly state the grounds of such belief.

539AA. *Authorities before whom affidavits may be sworn.* (1) All affidavit to be used before any court other than a High Court under section 510A or section 539A may be sworn or affirmed in the manner prescribed in section 539 or before any Magistrate.

(2) The Court may order any scandalous and irrelevant matter in the affidavit to be struck out or amended".

107. Amendment of section 539B, Act V of 1898.—In sub-section (2) of section 539B of the principal Act, in the proviso,—

(i) the words "or with the aid of assessors" shall be omitted;

(ii) the words "or assessors" shall be omitted.

108. Amendment of section 540A, Act V of 1898.—In sub-section (1) of section 540A of the principal Act,—

(a) the words "where two or more accused are before the Court" shall be omitted;

(b) for the words "any one or more of such accused", the words "the accused or any one or more of the accused" shall be substituted.

109. Insertion of new section 555A in Act V of 1898.—After section 555 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

"555A. *Power to High Court to make rules in respect of petition writers.*—(1) Every High Court may, from time to time, and with the previous sanction of the State Government, make rules—

(a) as to the persons who may be permitted to act as petition writers in the Criminal Courts subordinate to it;

(b) regulating the issue of licence to such persons, the conduct of business by them, and the scale of fees to be charged by them; and

(c) providing a penalty for a contravention of any of the rules so made and determining the authority by which such contravention may be investigated and the penalties imposed:

Provided that the rules made under this section shall not be inconsistent with this Code or any other law in force for the time being.

(2) All rules made under this section shall be published in the Official Gazette."

110. Amendment of section 562, Act V of 1898.—In sub-section (1) of section 562 of the principal Act, for the words "transportation for life" the words "imprisonment for life" shall be substituted.

111. Amendment of section 565, Act V of 1898.—In sub-section (1) of section 565 of the principal Act, the words "transportation or" shall be omitted.

112. Amendment of Schedule II to Act V of 1898.—In Schedule II to the principal Act,—

(a) for the entry relating to section 500 under Chapter XXI, the following entry shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5	6	7	8
"500	(a) Defamation against the President, the Governor or Rajpramukh of a State or a Minister or any other public servant in the discharge of his public functions.	May arrest without warrant.	Warrant	Bailable.	Compoundable.	Simple imprisonment for two years or fine or both.	Court of Session.
	(b) Defamation against any person other than a person referred to in clause (a).	Shall not arrest without warrant.	Ditto	Ditto	Ditto	Ditto	Court of Session, Presidency Magistrate or Magistrate of the first class." ;

(b) in the entries relating to section 161, 162, 163, 164 and 165, in the 3rd column, for the words "Shall not arrest without warrant", wherever they occur, the words "May arrest without warrant" shall be substituted;

(c) in the entries relating to sections 344, 379, 406, 407, 408, 421, 422, 428 and 429, in the 6th column, for the words "Not compoundable", wherever they occur, the words "Compoundable when permission is given by the Court before which the prosecution is pending" shall be substituted;

(d) in the 7th column—

(i) for the words, "transportation for life" wherever they occur, the words "imprisonment for life" shall be substituted;

(ii) any reference to transportation for any term or to transportation for any shorter term shall be omitted.

113. **Amendment of Schedule V to Act V of 1898.**—In Schedule V to the principal Act,—

(a) in Form XXXII, the words 'and Assessors' wherever they occur shall be omitted;

(b) in Form XXXIII, the words 'Assessors or' and the words 'and Assessor' shall be omitted;

(c) in Form XXXVI,—

(i) for the words 'transportation for life', the words 'imprisonment for life' shall be substituted;

(ii) for the word 'transportation', the words 'imprisonment for life' shall be substituted.

114. **Amendment of Act XLV of 1860 and Act XI of 1873.**— The Indian Penal Code (Act XLV of 1860) and the Indian Oaths Act, 1873 (X of 1873) shall be amended in the manner specified in the Schedule.

"THE SCHEDULE

(*See section* 114)

A. AMENDMENTS TO THE INDIAN PENAL CODE

(ACT XLV OF 1860)

1. In section 53, the words "Secondly,—Transportation" shall be omitted.

2. In section 55 and section 57, for the word "transportation" wherever it occurs, the word "imprisonment" shall be substituted.

3. Section 58 shall be omitted.

4. In section 75 and section 121, for the words "transportation for life" wherever they occur the words "imprisonment for life" shall be substituted.

5. In section 121A, for the words "transportation for life or any shorter term" the words "imprisonment for life" shall be substituted.

6. In section 122, for the words "transportation for life", the words "imprisonment for life" shall be substituted.

7. In section 124A, for the words "transportation for life or for any term" the words "imprisonment for life" shall be substituted.

8. In section 125, section 128, section 130, section 131, section 132, section 194, section 195, section 196, section 197, section

198, section 199, section 200, section 222, section 225, section 226, section 232, section 238, section 255, section 302, section 304, section 305, section 307, section 311, section 313, section 314, section 326, section 329, section 364, section 371, section 376, section 377, section 388, section 389, section 394, section 395, section 396, section 400, section 409, section 412, section 413, section 436, section 438, section 449, section 459, section 460, section 467, section 472, section 474, section 475, section 477, section 489A, section 489B, and section 489D, for the words "transportation for life", wherever they occur, the words "imprisonment for life" shall be substituted.

9. In section 511, the words "transportation or" wherever they occur shall be omitted.

B. AMENDMENT TO THE INDIAN OATHS ACT, 1873 (X OF 1873)

In section 5, after the words "oath or affirmation to the accused person", the words "unless he is examined as a witness for the defence" shall be inserted."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Code of Criminal Procedure was enacted in 1898 and though from time to time slight changes have been made in it, it has remained practically unaltered during the last 55 years. The aim of a sound Criminal Procedure is two-fold: (a) to provide adequate facilities to every accused person for defending himself in a proper manner, and (b) at the same time, to ensure speedy disposal of all criminal judicial business, so that innocent persons should not suffer from protracted proceedings and the real offenders should be punished as early as possible after proper trial. Experience has now shown that the present Criminal Procedure Code does not encourage speedy disposal and that it leaves many loopholes to guilty persons to postpone the evil day as much as possible. This is a very undesirable state of affairs and there is a growing public demand for simplification of procedure, so that the proceedings may be brought to a speedy end. The Bill is designed to meet that demand.

2. The Code deals with various offences in terms of their gravity. Offences of a petty nature can be tried by Magistrates of lower grades either by way of a summary trial or by a process known as the Summons Procedure. Offences of a more serious nature are triable either by Magistrates of 1st Class by what is known as the Warrant Procedure or by Sessions Judges. The procedure in this latter class of cases is fairly complicated and leads to great delays. The procedure in warrant cases involves innumerable adjournments and allows the accused person, if he so desires, to prolong the proceedings almost indefinitely. The trial in the Court of Sessions is preceded by an inquiry before a Magistrate. This inquiry is popularly known as Commitment Proceedings. The object underlying these Commitment Proceedings was to ensure that innocent persons should not be harassed by a Sessions trial and only those against whom there was a *prima facie* case

should be committed for such trial. Experience, however, has shown that Magistrates commonly commit practically all the persons brought before them by the police after careful investigation. The proportion of persons discharged at this stage does not exceed 2 per cent. or thereabouts. These Commitment Proceedings, however, often prove extremely lengthy, involve many adjournments and cause not only the prosecution, but the accused as well, trouble and heavy expense. Even after the commitment, the Sessions trial may not commence for some months, and the result is that persons guilty of extremely grave offences have to remain in suspense often for more than a year or so. In cases involving death penalty, the situation is still worse because under the law, a death sentence has to be confirmed by the High Court and this confirmation often takes anything from six months to a year, if not more. The Bill abolishes Commitment Proceedings in cognizable cases and the accused is to be put up by a magistrate directly for trial before a Sessions Judge. To enable the accused to know the case that he has to meet, the Bill provides that he should, in good time, be supplied with copies of the statement recorded in police diaries during investigation, of statements before a Magistrate under section 164, as well as copies of the First Information Report and all other material documentary or other evidence on which the prosecution proposes to rely. Commitment Proceedings are, however, being retained in cases initiated by private complainants. That is necessary because in such cases, safeguards which become available in cognizable cases through police investigation are non-existent.

3. The Bill is intended to simplify procedure to the utmost extent possible, and to avoid all possible delays and further to speed up trials regarding less serious offences. One of the results of this indefinite duration of criminal proceedings is the prolonged detention in jails of under-trial prisoners. This is very unsatisfactory. Every citizen is entitled to claim that he should be tried quickly or released on bail. Furthermore, delay in bringing the offender to trial leads to fading of memories and also to very reprehensible attempts on the part of guilty persons to suborn witnesses and thus defeat the ends of justice.

4. The Bill provides for extension of the Summons Procedure for trial of offences of a less serious nature and also enlarges the powers of Magistrates to impose higher sentences of fine.

5. To make the people feel that the courts are their courts, and that they should co-operate fully with the administration of justice, Sessions Judges are now being authorised, whenever they think fit and expedient, to hold trials at any place within their jurisdiction. The intention is that if it can be managed, a Sessions trial should be held as near the place of occurrence as possible, thereby causing the minimum inconvenience to the witnesses. The same rule would apply to magisterial trials. To stop the prevailing evil of perjury and to make the witnesses realise that it is a very anti-social act on the part of anyone to

mislead a court of justice by deliberately giving false evidence, the courts are being authorised to try a witness summarily for the offence of perjury and call upon him to show cause why he should not be held guilty of this serious offence.

The procedure in warrant cases is being simplified so that the prosecution witness should not normally be cross-examined more than once, nor be liable to be called upon a second time unless the Magistrate thinks that there is real necessity for his further cross-examination. Adjournments are not to be allowed except for an unavoidable cause, and so far as possible, no adjournment is to be allowed without the examination of the witnesses then present in court. One of the frequent causes of repeated adjournments is the non-attendance of witnesses. There is a general impression that non-compliance with a summons of the court is not a serious matter, and unless a warrant is issued for any particular witness, he runs no peril. This false impression is sought to be removed by empowering the court in suitable cases to punish people who disobey court summons without just cause.

6. All criminal cases mostly turn on facts and in every criminal case, there is a right of appeal provided either to the High Court or to the Sessions Judge. The time of the High Court is often wasted by the accused person applying in revision on totally insufficient grounds. This causes waste of judicial time in the High Court and enormous trouble and needless expense to the petitioners themselves who are often poor and are further impoverished as a result of such revisions. In order to put the matter beyond doubt, section 435 is being suitably amended, restricting revisions purely to points of law.

7. At present, every trial by a Court of Session must be either by jury or with the aid of assessors. The system of assessors has been condemned as no longer of any utility. It is therefore proposed that it should be abolished. So far as trial by jury is concerned, opinion is divergent. No change has, therefore, been made in the existing provision under which it is open to any State Government to extend the jury system wherever it likes, to the whole or any part of the State, and for all or any specified class of offences. It has, however, been provided that in any case where the High Court is satisfied that owing to the volume and the complexity of evidence the duration of trial is likely to exceed a week or the case involves considerations of a highly technical evidence, it may order that the trial by jury may be dispensed with. Wherever the system of trial by jury exists or is brought into force, in order to minimise the possibility or a *de novo* trial by reason of the illness or death of any juror, the number of jurymen has been increased and it is provided that the absence of one or two of them shall not interfere with the progress of the trial.

8. The Code already empowers courts to award compensation to the accused for the abuse of the process of the Court by making of false and frivolous complaints. The amount of compensation at present provided has been considered very low and is being increased.

The amount that a Magistrate may award as maintenance to a deserted wife has been increased.

9. Various sections, particularly section 342, empower Magistrates and Session Judges to put questions to the accused at any stage of an inquiry or a trial, but this examination is not on oath, and is in the nature of things, sometimes very incomplete. These powers are now being made more general, and a Magistrate or a Judge is now being empowered to examine the accused of his own accord or at the suggestion of the prosecution or the defence on any point that he thinks fit, keeping, of course, in view the provisions of article 20 (3) of the Constitution that, no accused shall be compelled to give evidence against himself. The accused is, however, being given liberty to offer himself as a witness on his own behalf if he so desires. It has been made clear that the failure of the accused to do so shall not be adversely commented upon by the prosecution.

10. Often grossly improper, unfounded and defamatory allegations and charges are made against public servants in regard to their actions in the discharge of their official duties. It is desirable, in the public interest, that inquiries should be made into such charges. Therefore, such cases are being made cognizable so that they may be brought before a court by the police after proper investigation. Such cases are being made triable exclusively by a Court of Session. Offences under sections 162—164 of the Indian Penal Code (which deal with taking illegal gratification to influence or to exercise personal influence with a public servant or the abetment of both of these offences) have been made cognizable and Schedule II to the Code of Criminal Procedure suitably amended.

11. In cases of disputes relating to immovable properties, the existing provisions require a Magistrate to adjudicate upon the question as to which particular party was in possession of the properties. This results sometimes in protracted proceedings involving a good deal of public time and interference with other normal magisterial duties. Section 145 is, therefore, being suitably amended, empowering Magistrates to attach the property, to appoint receivers, if necessary and to direct the parties to resort to the civil court for the determination of their rights, including the question of possession over the property concerned. It has, however, been provided that the parties affected thereby should be given adequate opportunity of being heard in the matter either before or after the attachment to enable the Magistrate, where necessary, to withdraw his orders of attachment and restore possession to the party rightfully entitled to it. The order is to be for a specific period at the end of which the matter will be reconsidered by the Magistrate if by that time no civil court (to which the parties might have resorted) has acquired jurisdiction over the matter.

12. General opinion has been expressed that the inadequacy of Magistrates is one of the primary causes for delays in the

disposal of criminal judicial business in courts. In many States, the number of stipendiary Magistrates is small and their number is supplemented by appointment of a large number of honorary Magistrates. The existing provisions (section 14) authorises such appointment but that section contains no provisions regarding the qualification of persons who might be appointed as honorary Magistrates. An amendment is now being made to ensure that such people should either be retired judicial officers or persons suitably qualified in accordance with the rule made by the State Government in this behalf.

13. It is proposed that an under-trial prisoner should normally be released on bail if his trial cannot be concluded within six weeks of his being brought before the Magistrate unless the Magistrate thinks his continued detention expedient in the ends of justice. In order to allow a convict opportunity for immediately applying for bail pending an appeal, the Magistrate is directed to supply him as soon as may be possible with a statement showing the nature of the finding and the length of the sentence. Section 401 gives powers to State Governments to remit or suspend sentences. In order to prevent very reprehensible endeavours on the part of convicted prisoners to avoid going to jail, and any disobedience to the order of the court, it has now been made clear that no application under section 401 will be entertained from any person, sentenced to imprisonment, unless it is made after surrender and through the jail authorities.

Section 406 specifies that any person who has been ordered to give security for keeping the peace or for good behaviour may appeal from such order to the Court of Sessions or High Court. The *proviso* to this section, however, provides that the State Government may, by notification in the Official Gazette, direct that in any district specified appeals from such orders may lie to the District Magistrate and not to the Court of Sessions. It is proposed to omit the proviso to section 406.

Under section 407 appeals against convictions by Magistrates of the 2nd and 3rd Class lie to the District Magistrate who may direct that any appeal or class of appeals shall be heard by a 1st Class Magistrate empowered by the State Government to hear such appeals. As a step towards effecting separation of the Judiciary from the Executive it is proposed to suitably amend section 407 providing that such appeals shall lie to the Court of Session.

In Summons cases filed on complaint Magistrates have been empowered to dispense with the attendance of the complainant and to proceed with the case if they consider it expedient to do so. Courts have also been empowered, where the accused is properly represented by a pleader, to proceed with the trial in the absence of the accused.

Provision has been made that misjoinder of charges shall not vitiate a trial unless prejudice is shown to have been caused to the accused.

New Delhi,
The 24th April, 1954.

KAILAS NATH KATJU.

Notes on clauses

Clause 2.—Offences punishable with imprisonment for a term not exceeding six months are at present triable as a summons case. This clause seeks to extend the procedure prescribed for summons cases to offences punishable with imprisonment for a term which may extend to one year.

As there is no longer any transportation for life as such, it is proposed to substitute the words 'imprisonment for life' for the words 'transportation for life'.

Clause 3.—This clause will enable a Court of Session to hold trial anywhere in the sessions division, if it tends to the general convenience of the parties and witnesses.

Clause 4.—In order that right type of men may be appointed as honorary magistrates, this clause provides that a person shall not be appointed as an honorary magistrate unless he has judicial experience or possesses certain prescribed qualifications.

Clause 5.—This is merely a consequential change.

Clause 6.—The existing section 30 provides for the appointment of special magistrates with power to try all offences not punishable with death. This section does not, however, extend to the whole of India. It is proposed to extend this section to the whole of India but a special magistrate will not have power to try offences punishable with imprisonment exceeding seven years. It has also been provided that magistrates with experience will be invested with such powers.

Clause 7.—This clause seeks to enlarge the powers of Assistant Sessions Judges. Under the existing law, they could not try offences punishable with imprisonment for a term exceeding seven years. They will now be empowered to try offences punishable with imprisonment for a term which may extend to ten years.

Clause 8.—This clause proposes to enlarge the powers of all magistrates to impose higher sentences of fine.

Clauses 9 *and* 10.—The changes are merely consequential.

Clause 11.—This clause makes members of *gram panchayats* also responsible for reporting to the police certain matters regarding offenders and offences enumerated in section 45 of the Code of Criminal Procedure.

Clause 12.—The change is consequential.

Clause 13.—Section 47 of the Code requires the person residing in, or being in charge of, a place to allow free ingress to any police officer who wishes to make an arrest or conduct a search inside the place. The expression 'the person' has sometimes been interpreted to mean the head of the house only, although the intention appears to be that every person residing in the place should be responsible for affording reasonable facilities. The proposed amendment seeks to clarify the intention.

Clause 14.—The amendment is consequential.

Clause 15.—Under sub-section (2) of section 107 of the Code, a District Magistrate or a Chief Presidency Magistrate may take action under that section against a person who is likely to commit a breach of the peace or disturb the public tranquillity beyond the limits of his jurisdiction. Such powers are not, however, available to other magistrates. Under the Code of 1882, this power was available also to Sub-divisional Magistrates and magistrates of the first class. This clause seeks to restore the position as it existed under the Code of 1882.

Clause 16.—This clause provides that all proceedings relating to security for keeping the peace or security for good behaviour should be in accordance with the procedure prescribed for summons cases.

Clause 17.—In cases of dispute relating to immovable property, the existing section 145 requires a magistrate to decide the question of possession. This results sometimes in protracted proceedings. Under the proposed section, the magistrate will have power merely to attach the property, if it is necessary to do so to prevent a breach of the peace. He will not concern himself with the question of possession or the rights of parties. Such questions should be decided by a Civil Court.

Clauses 18 *and* 19.—These clauses are consequential on the amendment of section 145.

Clause 20.—This clause imposes an obligation on a police officer to get the statements of all material witnesses recorded under section 164. This procedure has to be followed in all cases triable by a Court of Session and as far as possible, in all other cognizable cases. It is proposed to supply the accused with such statements in order that he may know, before the commencement of the trial, the case he is to meet. This has become necessary because it is proposed to abolish commitment proceedings in cases instituted on a police report and also to shorten the procedure prescribed for warrant cases.

As it is proposed to omit section 162 of the Code, a provision has been inserted that no statement made by any person to a police officer shall be signed by the person making it.

Clause 21.—As it is proposed to supply statements recorded by a police officer under sub-section (3) of section 161 to the accused, section 162 is superfluous and has been omitted.

The second proviso to sub-section (1) of section 162 has been incorporated as a proviso to clause (4) of section 173.

Clause 22.—This clause will enable any magistrate of the second class to record a statement under section 164.

Clause 23.—This clause enumerates the documents, copies of which will be given to the accused before the trial.

Clause 24.—This is a consequential change.

Clause 25.—This amendment is consequential on making defamation against the President, Governor or Rajpramukh of a State or a Minister or any other public servant in the discharge of his public functions a cognizable offence.

Clauses 26 *and* 27.—These clauses provide that while taking cognizance of any case, the magistrate should examine not only the complainant but also the witnesses present.

Clause 28.—It provides that a list of prosecution witnesses should be furnished to the magistrate before any summons or warrant is issued against the accused.

Clause 29.—This clause specifies the procedure to be adopted in proceedings instituted on a police report when the accused is to be committed for trial in a Court of Session.

Clauses 30 *to* 33.—The changes are consequential.

Clause 34.—This clause will enable a magistrate to dispense with the attendance of the complainant in a summons case.

Clause 35.—This clause will enable a magistrate to award a higher amount as compensation to the accused for a false, frivolous or vexatious accusation against him.

Clauses 36 *to* 38.—These clauses are intended to shorten the procedure prescribed for warrant cases. Under the existing law, a witness may be cross-examined at once as soon as the examination-in-chief is over and then again, he is called for a further cross-examination after the charge is framed and again, if the accused so desires, he may be summoned as a defence witness. These clauses seek to shorten such dilatory procedure. It is intended that a witness should be cross-examined immediately after his examination-in-chief. Only in exceptional cases, when the magistrate thinks that it is necessary for the ends of justice, he may permit cross-examination of a witness to be deferred until other witness or witnesses have been examined. It also provides that a prosecution witness cannot be summoned as a defence witness.

Clause 39.—This clause extends the scope of offences that may be tried by summary procedure under section 260.

Clause 40.—This section merely seeks to clarify the intention underlying section 264.

Clause 41.—It is proposed to abolish trials with the aid of assessors and the trial will be either by a jury or by the Judge himself.

Clause 42.—Sub-clause (a) is merely consequential. Sub-clause (b) empowers a High Court to dispense with trial by a jury in any particular case, if on account of the volume and complexity of the case, the duration of the trial is likely to exceed one week or if the case involves consideration of evidence of a highly technical nature.

Clause 43.—This is a consequential change.

Clause 44.—This clause specifies the procedure to be followed in cases triable by jury and also in any other case triable by the judge himself.

Clause 45.—This clause proposes to increase the number of jurors so that even if two of them absent themselves, it shall not be necessary to adjourn the trial.

Clause 46.—It provides that even if two jurors cease to attend for any reason, the trial may be proceeded with.

Clause 47.—This is a consequential change on the abolition of trial with the aid of assessors.

Clause 48.—As evidence is not recorded in certain inquiries before committing the accused to trial in a Court of Session, it is proposed to give discretion to the Judge to defer cross-examination of certain witnesses.

Clauses 49 *to* 54.—These changes are only consequential.

Clause 55.—This clause provides that charge to the jury should be taken down in shorthand, whenever practicable, in the language in which it is delivered in order that there may not be any discrepancy between the charge delivered and the written charge.

Clauses 56 *to* 58.—These clauses provide that when the jurors are equally divided in opinion, the case shall be referred to the High Court.

Clauses 59 *and* 60.—These changes are consequential on the abolition of trial with the aid of assessors.

Clause 61.—This clause will enable women to serve as jurors.

Clause 62.—The changes are consequential.

Clause 63.—This clause will enable the Court, in the interests of justice, to put such questions to the accused as it considers necessary, keeping in view the provisions of article 20 (3) of the Constitution.

Clause 64.—This clause will enable the accused to be a competent witness for the defence.

Clause 65.—This clause provides that when witnesses are present in court, adjournment should not be granted without examining them, except for every special reasons.

Clause 66.—This clause enlarges the list of offences compoundable with permission of the court.

Clause 67.—This clause provides that when a magistrate is succeeded by another magistrate, it will not be necessary to have a *de novo* trial in all cases and the succeeding magistrate may proceed with the case from the stage where it was left off and he may resummon only such witnesses as he thinks fit.

Clause 68.—This clause will enable a Judge or a magistrate to avail himself of the services of a stenographer for the purpose of recording evidence.

Clause 69.—Under the existing law, when the accused is convicted of an offence punishable with death and the court proposes to sentence him to any punishment other than death, the court has to record reasons for giving a lesser punishment. This provision has been omitted.

Clause 70.—This is a consequential change.

Clause 71.—This clause provides that the accused shall be supplied with a copy of the finding and sentence free of cost, immediately after the delivery of judgment, to enable him to move in the matter of appeal, if he so desires.

Clauses 72 *to* 75.—The changes are consequential.

Clause 76.—This clause will enable execution of warrant for levy of fine issued by a court in Jammu and Kashmir on a reciprocal basis.

Clauses 77 *to* 80.—The changes are consequential.

Clause 81.—This clause provides that no petition of a convicted person for the suspension or remission of the sentence shall be entertained unless he is already in jail and the petition is submitted through the jail authorities.

Clause 82.—The change is consequential.

Clause 83.—This clause takes away the powers of District Magistrates to hear appeals from orders to give security for keeping the peace or for good behaviour.

Clauses 84 *to* 86.—These clauses provide that appeals against convictions by magistrates of second and third class shall lie to the Court of Session and not to District Magistrates and such appeals may be heard by Assistant Sessions Judges also.

Clause 87.—This clause provides for appeal against acquittal in a case instituted upon complaint.

Clause 88.—This clause seeks to clarify the intention underlying section 426 that a person convicted of a non-bailable offence may be released on bail, if he intends to present an appeal against such conviction.

Clause 89.—The change is consequential.

Clause 90.—This clause seeks to restrict revisions in criminal cases to points of law only.

Clause 91.—The change is consequential.

Clause 92.—This clause provides for a summary procedure for punishment for giving false evidence and also for non-attendance by a witness in obedience to summons.

Clause 93.—This is a consequential change.

Clause 94.—This clause proposes to increase the amount that a magistrate may award as maintenance to wives and children.

Clause 95.—The intention underlying this clause is that the trial of a criminal case should be concluded within six weeks from the date of the appearance of the accused. In case, it is not possible to conclude the case within that time, the under-trial prisoner should be released on bail, unless the magistrate otherwise directs.

Clauses 96 *and* 97.—These clauses provide that when the President or the Governor or the Rajpramukh of a State is to be examined as a witness, he should be examined on commission. It also enables a magistrate of any class to execute a commission.

Clause 98.—This clause seeks to enlarge the scope of section 510.

Clause 99.—This clause provides that evidence of a formal character may be given by affidavit.

Clause 100.—The change is merely consequential.

Clause 101.—This clause seeks to enlarge the power of the Court to sell or otherwise dispose of the property regarding which an offence appears to have been committed, when the Court considers it expedient to do so.

Clauses 102 *and* 103.—These clauses provide that an application for transfer of a criminal case from one Criminal Court to another in the same sessions division shall first be made to the Sessions Judge. Such an application will lie to the High Court only if the application is rejected by the Sessions Judge.

Clause 104.—This clause provides that if an offence triable by a jury is tried without a jury, the trial shall not be invalid, unless objection is taken before the Court records its finding.

Clause 105.—This clause provides that misjoinder of charges will not vitiate a trial; unless it has in fact occasioned a failure of justice.

Clause 106.—The changes are merely consequential on the insertion of section 510A by clause 99.

Clause 107.—This is a consequential change.

Clause 108.—This clause will enable a court to dispense with the attendance of the accused, even in a case in which there is only one accused person.

Clause 109.—This clause will enable the High Courts to make rules regarding licensing of petition writers in Criminal Courts.

Clauses 110 *and* 111.—The changes are consequential.

Clause 112.—Sub-clause (a) of this clause makes offence of defamation against the President, the Governor or Rajpramukh of a State or a Minister or any other public servant cognizable.

Sub-clause (b) of this clause makes offences under sections 162, 163 and 164, I.P.C. cognizable.

Sub-clauses (c) and (d) of this clause are consequential.

Clause 113.—Amendment of Schedule V is merely consequential.

Clause 114 *and the Schedule.*—Only consequential amendments have been made in the Indian Penal Code and the Indian Oaths Act, 1873.

NOTIFICATION

L S8-4356/54/DD. *21st May* 1954.

The following draft of certain rules which Government propose to make in exercise of the powers conferred on them by Sections 69 and 71 of the Travancore-Cochin Panchayats Act, 1950 (II of 1950) is hereby published as required by sub-section (2) of Section 98 of the said Act for the information of the public.

Notice is hereby given that the draft will be further proceeded with after the expiry of two weeks from the date of publication of the same in the Gazette and that any objection or suggestion received with respect thereto from any person before the expiry of the abovesaid period will be considered by Government.

By order of His Highness the Rajpramukh

Government Secretariat,
L. S. G. Section,
Trivandrum.

K. NARAYANA MENON,
Additional Secretary to Government.

Rules framed for opening, management and control of Public and Private Markets, under Sections 69 and 71 of the Panchayat Act II of 1950.

I. PRELIMINARY

1. These Rules may be called the Travancore-Cochin Panchayat Market Rules, 1954.

2. *Commencement*—They shall come into force on 1st July 1954.

3. *Definitions*—In these Rules, unless there is anything repugnant in the subject or context—

(*a*) "Act" means the Travancore-Cochin Panchayats Act, 1950 (Act II of 1950).

(*b*) "Public Market" means any market constructed, repaired or maintained by the Panchayat.

(*c*) "Private Market" means any other market which is started with the sanction of the Collector before 1-7-1954 or with the sanction of the Panchayat from 1-7-1954.

(*d*) "Market" means any place set apart or ordinarily or periodically used for the assembling of persons for the sale or purchase of grain, fruit, vegetables, meat, fish, or other perishable articles of food or for the sale or purchase of live-stock or poultry, or of any agricultural or industrial produce or any raw or manufactured products or any other articles or commodity necessary for the convenience of life; provided that a single shop or a group of shops not being more than six in number shall not be deemed a Market.

(*e*) Other expressions in these Rules shall have the same meaning as they have in the Act.

II. PUBLIC MARKETS.

4. Any one resorting to the markets shall abide by the orders and instructions issued by the Executive Authority of the Panchayat or Officers authorised by him.

5. The markets shall be open from sunrise to sunset on such days of the week as may be notified in the Gazette by the Director of Panchayats.

6. Subject to the subsisting Kuthagapattom or other rights, it shall be competent to the Executive Authority to arrange for parcelling out a suitable portion of the market area and to lease such parcels by auction or otherwise to the highest bidder for a period not exceeding one year subject to such conditions as he may deem fit to impose, provided that ordinarily not more than one stall or space for one stall should be given to any one person. Excluding the area so parcelled out and the area, if any, set apart as a cartstand, the remaining area shall be made available for use by casual vendors and by the public resorting to the market.

7. A permit in writing for each stall or open space signed by the Executive Authority or Officer authorised by him shall be given to the licencee, specifying the conditions of the permit and in the form hereto annexed.

8. No articles other than those specified in the permit issued by the Executive Authority or Officer authorised by him shall be sold or exposed for sale in any stall, or open space nor shall a stall-holder or occupier of open space use the land adjoining his stall or open space for sale or exposure for sale of his goods.

9. No stall-holder or occupier of open space shall assign or sublet or otherwise part with the possession of any stall except with the previous permission of the Executive Authority or member or Officer authorised by him.

10. The right of levying fees from casual sellers on open spaces, not leased out under Rule 6 and not reserved as cart-stand

and that of levying fees for carts using the cart-stand portion, if any, shall be sold by auction to the highest bidder for a period not exceeding one year at a time and such lessee shall not be entitled to levy higher fees than those specified by the Panchayat in its bye-laws. He will however, not be entitled to levy any fee from lessees of stalls or open spaces leased out under Rule 6.

11. The market fees shall not exceed the maxima given in the following Schedule :—

SCHEDULE

	Item.	*Maxima.*
i.	Hand Load	(exempted)
ii.	Head Load	Six pies
iii.	Cart load	Four annas
iv.	Unloaded carts	Two annas each in case a cartstand is provided.
v.	Motor Vehicle load	Twelve annas
vi.	Unloaded Motor Vehicles	6 annas each, in case a cart stand is provided
vii.	Cows, bulls and buffaloes above two years of age	Two annas per head
viii.	Cattle, Horse, Asses load	One anna each
ix.	Calves of two years and below but not below one year	One anna per head
x.	Sheep, goats or asses above two years of age	Two annas per head
xi.	Pigs	One anna per head
xii.	Poultry (grown up fowls)	Three pies per fowl.
xiii.	A loaded Vallom not more than 20 inches in girth	Two annas
xiv.	A loaded Vallom above 20 but below 35 inches in girth	Four annas
xv.	A loaded Vallom of 35 inches or more in girth	Eight annas.

Note :—Calves that go with cows or she buffaloes will not be charged separately.

A notice board specifying the maximum rates of fees chargeable by the lessee for articles brought into the market for sale by casual sellers and for keeping carts inside it shall be put up in a conspicuous place in the market by the Executive Authority or Officer authorised by him.

12. The Officers empowered to collect fees, rents, etc. and lessees who take up a lease of the right of collection of such fees,

rents etc. should invariably grant receipts for all moneys collected by them, the receipts should show the item for which payment is made, the amount paid, and the date of the payment and it should be prepared in duplicate, one copy being given to the party paying the money and the counterfoil retained by the person issuing the receipt.

13. When, for any reason, the permit is cancelled, the permit holder shall remove the shed or stall put up by him within a time to be fixed by the Executive Authority or Officer authorised by him, and in case of failure to comply, the shed or stall shall be removed or otherwise disposed off as the Executive Authority or Officer authorised by him may deem fit, the cost of such removal being realised from the defaulter as arrears of land revenue.

14. The rents or fees due shall be payable in advance or otherwise in such instalments as may be agreed to and, in default of payment the amount due shall be recovered under the provisions of the Revenue Recovery Act, the stall-holders or lessee being liable in addition to summary eviction for default.

15. Every tenant or occupier of a Stall or open space shall keep the same in a cleanly condition and shall allow no refuse or garbage to remain on or about it, so as to cause inconvenience or annoyance to the public who resort to the market or to other dealers, but shall cause the same to be put in a tub, box or casket and to be carried to the proper receptacle.

16. The Executive Authority or Officer authorised by him, may, by an order in writing, prohibit any person other than a tenant or his agent to trade in any stall leased or let out to such tenant.

17. No person shall hawk or carry about any articles whatever in the market, or cry out or use any bell or noisy instrument for the purpose of attracting purchasers to his Stall or place of sale.

18. No weights or measures other than those recognised by Government as standards of weights and measures and stamped as such shall be allowed to be kept or used in the market.

19. It shall be competent to the Executive Authority or Officers authorised by him to set apart stalls or open spaces, or both, for the sale of particular commodities and articles, such as meat, fish, cattle, Poultry, Vegetables, etc.

20. No putrid or unwholesome articles of food shall be stored, exposed, or offered for sale in the market.

21. No person afflicted with leprosy or other loathsome or contageous disease of any kind whatever, shall be admitted into a market either as a Vender or purchaser or spectator. All such

persons shall be summarily ejected. Known depredators should likewise be ejected from markets by the police on duty.

22. Begging of all kinds shall be disallowed within the precincts of the market.

23. No person shall bring any dog or knowingly permit any dog to be brought inside the market.

24. No person shall use any violent, obscene, abusive, disgusting or offensive language in the market.

25. No carriage, cart, cycle, or other wheeled vehicle or horse or other animal shall be allowed to remain in the market except in the place set apart for the purpose.

26. The stalls shall be always open to inspection by the Director of Panchayats, the Pubilc Health Officers of the Panchayat Department or the Executive Authority or Officer authorised by him for the purpose.

27. Any one committing a breach of the above rules will be liable to eviction from the market by the Police or other Officer empowered by the Executive Authority in writing.

28. Any one violating the above Rules or abetting such violation shall, on conviction before a Magistrate, be liable to a fine not exceeding Rs. 20 (twenty) and if the breach is a continuous one, to a further fine of Rs. 5 (five) for every day the breach is continued.

29. Where, for any reason whatsoever, it is found not possible to sell by auction the right to collect fees from casual sellers or from the cart-stand, direct arrangements shall be made by the Panchayat for collecting them.

30. Arrangements shall be made by the Panchayat for an ample supply of clean water for drinking and washing, adequate latrine and urinal accommodations and proper drainage in the markets, and the floors on which goods are handled or are exposed for sale, should be cemented and perfectly smooth.

31. No part of a market nor any stalls therein shall be made use of for the purpose of human habitation (except in the case of a watcher or care-taker).

II. Private Markets.

32. Applications for licenses to open new or to continue to use private markets shall be made to the Panchayat and shall be stamped with a half-rupee court fee stamp, such application shall specify:—

(i) the name of the place and the particulars, such as the Survey Numbers and boundaries of the land on which it is proposed to establish a new market or to continue an existing one ;

(ii) the days of the week on which it is to be held ;

(iii) the name of the place where the nearest existing market is held and the days on which it is held ;

(iv) the distance between the two ;

(v) the full name, age, occupation and place of residence of the applicant ;

(vi) the nature and extent of the right which the applicant has over the land ;

(vii) the articles for the sale of which the proposed site is to be used as a market ; and

(viii) in the case of an existing market, the period for which he has been already using the place as a market.

33. Every application shall be accompanied by a sketch showing the number and position of the shops, stalls and open spaces within the market, the approaches entrances, passages, gates, drains, cess-pits and the provision for latrines and urinals made or proposed to be made.

34. The applicant or applicants shall deposit the amount required by the Panchayats, along with every application for license to open a new private market, to cover the expenses of the publication charges of the notification in the Government Gazette, and no application which is not accompanied by such deposit will be considered.

35. When an approval to grant a license is made by the Director of Panchayats, the applicant shall pay the amount of license fee to the Executive Authority upon which the license will be issued by the Executive Authority.

36. Every license granted under these Rules shall expire at the end of the financial year for which the license has been granted.

37. The license fee for new private markets shall be regulated by the area covered by the markets as shown below :—

	Maxima for a year or a fraction thereof.
	Rs.
If the area is 25 cents and below	Twenty
,, 50 cents and below	Forty
,, 75 cents and below	Eighty
,, 1 acre and below	One hundred
,, 2 acres and below	One hundred and forty
For every additional acre above two acres or a fraction thereof . . .	Forty.

38. No fee shall however be levied for the issue of licenses in respect of evening markets, nor shall the licensees of an evening

market be allowed to charge any fee for articles brought into the market for sale or for keeping carts inside it.

Explanation :—"Evening markets" means markets which are commonly known as "anthikadas" having no permanent enclosures, structures or covered stalls and where neighbouring people gather in the evening for the pupose of buying, selling and bartering food-stuff and petty articles of house hold use.

39. The fee for the renewal of a license shall not exceed fifteen percent of the gross income of the owner from the market in the preceding year.

40. The markets shall be open on such days of the week as may be specified in the license and between sunrise and sunset only on such days.

41. Rules 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 31 above, relating to public markets will apply to private markets as well and the licensees shall observe those Rules strictly and will be subject to the same penalties for the breach thereof.

42. No licensee shall charge a rate of fees higher than that chargeable in the case of public markets for the articles or cattle as specified in Rule 11.

43. A notice board specifying the rates of fees charged for articles brought into private market for sale and for keeping carts inside it shall be put up in a conspicuous place and higher fees than the notified ones shall not be levied.

44. Arrangements shall be made by the licensee of a private market for an ample supply of clean water for drinking and washing, adequate latrine and urinal accommodations and proper drainage in the market; and all floors on which goods are handled or are exposed for sale should be cemented and perfectly smooth.

45. The licensee of a private market shall duly and properly carry out all orders issued to him in writing by the Director of Panchayats, or the Public Health Officers of the Panchayat Department or the Executive Authority or Officer authorised by him.

46. The licensee of a private market shall hold himself responsible for any act of omission or of commission in violation of the conditions of the license on the part of his agents, lessees, or servants.

Form of Permit to be issued.

.........................Taluk.

Permit No............of 195 .

Subject to Section 71 of the Panchayat Act II of 1950 and the Rules made thereunder..........(name)...................... (address) is hereby permitted to sell in the...................... market..........................Pakuthy/Village............. Taluk............................(name of the article) in Stall No ....or open space..................... for...............(period) from............to .... in consideration of a rent of.................(Rs. as. ps.) payable in advance.

2. The permit should be in the possession of the lessee who is required to provide it whenever required by the Director of Panchayats, the Public Health Officers of the Panchayat Department, Executive Authority or members or Officer authorised by him or by a Magistrate.

3. The lessee or auction bidder of stalls, standings, open spaces *etc.*, shall erect temporary sheds on the palce allotted to him in such manner or of such materials as may be prescribed by the Executive Authority, or Officer authorised by him in writing, who will give such directions as will secure safety, uniformity, beauty, sufficient air and space *etc.*

4. The stall or open space let out shall always be open for inspection by the Director of Panchayats or the Public Health Officers of the Panchayat Department or the Executive Authority, or Officer authorised by him in writing, or by a Magistrate.

5. A breach of any of the Panchayat Market Rules 1954 and the Bye-laws of the Panchayat entails forfeiture of this Permit and summary ejection.

(Sd.)

Place............ *Executive Authority of the*
Date............ ....*Panchayat.*